فیۆدۆر دۆستۆیفسکی

ڕۆمان

یادگارییەکانی خانەی مردووان

منتدى إقرأ الثقافي
www.iqra.ahlamontada.com

حەمە کەریم عارف کردوویە بە کوردی



بۆدابەزاندنی جۆرەها کتێب:سەردانی: (مُنْتَدى إقْرَأ الثَقافِي)

لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنْتَدى إقْرَأ الثَقافِي)

براي دانلود كتابهاى مختلف مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافى)

www. iqra.ahlamontada.com

منتدى إقراء الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى ,عربي ,فارسي)

غەزەلنووس

یادگارییەکانی خانەی مردوان

فیۆدۆر دۆستۆیفسکی

غەزەلنووس

لە زنجیرە بڵاوکراوەکانی

ناوەندی **غەزەلنووس**- بۆ چاپ و بڵاوکردنەوە

زنجیرەی کتێب **١٠٢**

یادگارییەکانی خانەی مردوان

نووسینی: فیۆدۆر دۆستۆیفسکی

حەمە کەریم عارف

کردوویە بە کوردی

- بەرگ: باسم ڕەسام
- نەخشەسازیی ناوەوە: ئاوات کەریم مستەفا
- ڕێنووس و هەڵەچنی: غەزەلنووس
- بابەت: ڕۆمان
- چاپی یەکەم: خانەی وەرگێران
- چاپی دووەم: غەزەلنووس
- چاپخانە: تاران- پەنجەرە
- تیراژ: ١٠٠٠ دانە
- نرخ: ١٢٠٠٠ دینار
- بڵاوکار: ناوەندی **غەزەلنووس**- بۆ چاپ و بڵاوکردنەوە

لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کتێبخانە گشتییەکان ژمارەی سپاردنی (١٥٧٥)ی ساڵی (٢٠١٥)ی پێ دراوە.

یادگارییەکانی خانەی مردوان

فیۆدۆر دۆستۆیفسکی

حەمە کەریم عارف
کردوویە بە کوردی

چاپی دووەم
٢٠١٥

پێرست

وتەیەک...۹
سەرنجێکی پێویست ۲۱
پێشەکی ۲۳
۱- خانەی مردوان ۳۳
۲- هەستە سەرەتاییەکان(۱-۳) ٦۱
۳- هەستە سەرەتاییەکان(۲-۳) ۹۳
٤- هەستە سەرەتاییەکان (۳-۳).................................۱۲۱
٥- مانگی یەکەم (۱-۲) ۱٥۱
٦- مانگی یەکەم (۲-۲)..۱۷۷
۷- هاوڕێیانی تازە ۲۰۳
۸- لۆقا ۲۲٥
۹- ئەشعیا فۆمیچ – گەرماو......................................۲۳۷
۱۰- جەژنی سەری سال ۲٦۷

١١- شانۆنامە و نمایش ٢٩٧
١٢- نەخۆشخانە ١-٣ .... ٣٣٣
١٣- نەخۆشخانە ٢-٣ .... ٣٥٧
١٤- نەخۆشخانە ٣-٣ .... ٣٨٣
١٥- مێردەکەی ئاکولکا ٤١٥
١٦- وەرزی هاوین ٤٣٧
١٧- ئاژەڵە ماڵییەکانی زیندان ٤٦٧
١٨- سکاڵا ٤٨٩
١٩- هاوڕێکانم ٥٢١
١٩- هەڵاتن لە زیندان ٥٤٧
١٩- دەرچوون لە زیندان ٥٧٣
١٩- فەرەنگۆک ٥٨٣

وتەیەک

"١"

"دۆستۆیفسکی یەکەم کەسە لە بواری سایکۆلۆژیدا شتێکی فێرکردووم"

نیتشە

بەندە پێموایە باشترین پێناسەی هەر دەقێک خودی دەقەکەیە. هەر کەسێک بیەوێ بەجوانی لە دەقێک بگات هیچ چارێکی نییە جگە لە خوێندنەوەی دەقەکە. بە کورتی و کوردی پێموایە دەق هونەری نهێنیسازی یان هونەری نهێنیدۆزییە، ئەم دەقەی بەندە دەیخەمە بەردەستی خوێنەرانی هێژا یەکێکە لە شاکارەکانی کەڵەئەدیب و نووسەری سەدەی نۆزدەی ڕووسیا، فیودۆر دۆستۆیفسکی (١٨٢١-١٨٨١) کە هەندێک لە پسپۆڕان و شارەزایان بە شاکاری ئەوی دەزانن و هەندێکی دی برایانی کارامازۆف بە شاکار دەزانن، بەهەرحاڵ ئەگەر (یادگارییەکانی خانەی مردوان) شاکاری دۆستۆیفسکیش نەبێت، ئەوا لە بواری خۆیدا بێ چەندوچوون شاکارە.

دۆستۆیفسکی لەم بەرهەمەیدا، تراجیدیای ژیانی تیرەی بەشەری بەشێوەیەکی هێندە قووڵ و کاریگەر بەرجەستە کردووە کە خوێنەران و ڕەخنەگران، نووسەریان بە دانتییەکی تازە و بەرهەمەکەیان بە دۆزەخەکەی دانتی شوبهاندووە، بەڵام چ دۆزەخێک! دۆزەخی واقیع، دۆزەخێک کە پڕ بە مانای دۆزەخ لە واقیعدا هەیە نەک تەنیا لە خەیاڵی نووسەردا. ئەو واقیعە تاڵ و پەنهانەی کە نووسەر بۆ خوێنەرانی کەشفکردووە: جیهانی هەڕەمەی زیندانییان، جیهانی بێگار و سوخرەی تاقەتپڕوکێن، ڕەفتاری ناکۆک و هەڤدژی زیندانییان، ئەو کارانەی دەیانکەن، خۆشی و ناخۆشییەکانیان، گەشبینی و ڕەشبینییەکانیان، ئەو نەخۆشخانە قێزەونەی کە تیایدا مالیجە دەکرێن، ئەو سزا و ئەشکەنجە بەدەنییانەی بە سەریاندا دەسەپێنرێت.. هەر هەموو ئەمانە و زۆر شتی دیکەش لە لایەن نووسەرێکی بەهرەدار و بلیمەتەوە، کە خۆی لەو دۆزەخەدا ژیاوە و خۆی ڕاستەوخۆ جەڕباندوویەتی، بە جۆرێ بەرجەستە کراوە و هونەرمەندانە و وەستایانە هونەرێنراوە، کە نەک هەرکاری لە خوێنەر کردووە، بگرە لە ناخی ناخەوە هەژاندوویەتی، تەنانەت کەسێکی وەکو ئەلکساندەری دووەمی ئیمپراتۆر! بەدەم خوێندنەوەی ئەم کتێبەوە هۆنهۆن گریاوە و ڕوندکی بەسەر لاپەرەکانیدا هەڵڕشتووە.

"٢"

هەڵبەتە دۆستۆیفسکی لە یادگارییەکانی خانەی مردواندا بەشێک لە ژیان و ئەزموونی خۆی لە زیندانی سیبریادا دەگێڕێتەوە، بەڵام هەندێ نموونەی زۆر زیندووشی لە هاوزیندانییەکانی وەرگرتووە و بەشێوازێکی ورد و داهێنەرانە چارەنووسی خەمناکیان دەگێڕێتەوە و

تەبیعەت و سروشتیان شەنوکەو دەکات و پەردە لەسەر زۆر نهێنی و ڕازی دەروونیی مرۆڤ هەڵدەداتەوە.

دۆستۆیفسکی لە زیندانی ئومسکدا دەست بە تۆمارکردنی سەرنج و تێبینییەکانی خۆی دەکات و بە پەیڤ و وشەیان دەسپێرێت و دەیانخاتە سەر کاغەز.. ئیدی ئەو یادگارییانەی کە تۆماریان دەکات بۆ ماوەیەکی زۆر بە نهێنی لە لای یەکێک لە فەرمانبەرانی نەخۆشخانەی زیندانەکە دادەنێت. پاشان لە شاری سیمیبالاتنسک دەگەڕێتەوە سەر یادگارییەکان و ئەنجام پاش گەڕانەوەی بۆ مۆسکۆ ئەوسا تەواوی دەکات. ئەم کتێبە کە سەررێژە لە بیرەوەری یەکجار ترسناک و ناخۆش، زادەی ئەزموونی شەخسی خۆیەتی، هەرچەندە داویەتیە پاڵ کابرایەک کە ناوی ناوە ئالکساندەر گوریانچیکۆف و بە زمانی ئەوەوە گێڕاویەتییەوە، بەڵام ئەمە گەمەیەکی هونەرییە و بەسەر خوێنەردا تێناپەڕێت.

کاتێ دۆستویفسکی لە ساڵی (١٨٤٦)دا یەکەمین بەرهەمی خۆی (هەژاران)ی بڵاو کردەوە، بیلینسکیی گەورە ڕەخنەگری ناسراوی ئەو ڕۆژگارە، زۆری پەسەند کرد و مژدەی لەدایکبوونی ئەدیبێکی ڕەسەن و گەورەی بە ئەهلی قەڵەم دا و پێشبینی ئایندەیەکی ئەدەبی پرشنگداری بۆ دۆستویفسکی کرد کە هەر واش دەرچوو.

پاش بڵاوبوونەوەی هەژاران، دۆستویفسکی بە تۆمەتی چالاکیی سیاسیی نهێنی و ژێرزەمینی، لە مانگی نیسانی (١٨٤٩)دا دەستگیر کراو لە زیندانیان پەستاوت و حوکمی ئیعدامیان بەسەردا دا. لە مانگی دوانزەی هەمان ساڵدا، لەگەڵ نۆ کەسی دیکەدا ، کە ئەوانیش بە هەمان تۆمەت گیرابوون و هەمان سزای ئەویان بۆ بڕابووەوە، برانە مەیدانی ئیعدام و چاویان بەستنەوە و تەپڵی دەستبەکاربوون لێدرا و فەرمانی تیربارانکردنیان درا، بەڵام مەبەست لەم نمایشە زیاتر

ترسـاندنی تاوانبارەکـان بـوو نەک تیربارانکردنیـان. بـۆیە حـوکمی تیربارانەکە ئەنجام نەدرا. پێیان ڕاگەیەنرا کە تزار بە میهر و دلۆڤانی و مەرحەمەتی خۆی چاوپۆشیی لە خەتاکانیان کردووە، یەکێکیانی بە تەواوەتـی بەخشـیوە و حـوکمی ئەوانـی تـری سـووک کـردووە و کردوونی بە زیندان لە تاراوگەدا.

ئیـدی شــەوی ١٨٤٩/١٢/٢٥ کۆتــوزنجیر لە دەســت و لاقــی ئەم زیندانییە قەرەبەختانە کرا و بەرە و تاراوگە و گرتووخانەکانی سیبریا بـران، دۆستویفسـکی لە زینـدانێکی شـاری ئومسـکدا گیرسـایەوە و چوار ساڵێ خشتی لەم زیندانەدا بەسەر برد، ئەم چوار سـاڵە کارێکی دەروونـی و ڕۆحیـی یەجگـار دژواری لێکـرد، سـیبریا و تـاراوگە و گرتووخانەکـانی سـیبریا گـاڵتە نەبـوون، لە کـۆنی کـۆنەوە هەزاران ڕۆڵەی ڕووس بـوو بـوون بە خـۆراکی ئەو دۆزەخە ترسـناکە و هەر کەسـێک ڕێـی کەوتبـایە ئەوێنـدەر، ئیـدی کەس بە تەمـای نەدەمـا و بێسەروشـوێن لەو گۆڕسـتانی زیندووانەدا ون دەبوو. جا کـاریگەریی ئەم تــاراوگە و گۆڕســتانی زینــدووانە، لە سەرانســەری ژیــان و بەرهەمەکـانی دۆستویسـکیدا مـایەوە و خـۆش نەبـووەوە و نەبـووەوە. ئەوەتـا بە خـۆی، پـاش ئەوەی لە زینـدان ئـازاد دەبێت، بە کەسـەرێکی زۆرەوە دەڵێــت: "چەنــدین ســاڵم لە ژێــر چــاودێریی وەردیــان و زیندانەوانانـدا، دەگەڵ کۆمەڵێکدا، لە نێو حەشاماتێکدا بەسەر برد کە بە درێژایی ئەم مـاوەیە بۆ تـاقە سـەعاتێکیش تەنیـا نەبووم، بە عەزرەتـی تەنیاییەوە بووم، لە کاتێکدا تەنیایی یەکێکە لە پێداویستییەکانی ژیـانی ئاســـایی، لە حـــوکمی خەو و خـــۆراک دایە، ئەگەر ئەمە لە بەشـــەر قەدەغە بکەن، ئیدی بەشەر لە ژیانی هاوبەشـی زۆرەکیـی خـۆی بێزار دەبێت و گومـان لە ڕەگەزی بەشـەر دەکات، من لە مـاوەی ئەم چوار سـاڵەدا ئەوەنـدەی لەم حـاڵەتە بێزار و بێتـاقەت بووم لە هـیچ شـتێکی

دی بێزار نەبووم، زۆرجار ڕێک دەکەوت کە تووشی هەر کەسێک دەبووم خەتابار بوایە یان بێخەتا- ڕقم لێی دەبووەوە، بەو چاوە سەیرم دەکردن کە دزن و ژیانم لێدەدزن.

بۆیە لە سەرانسەری ئەم شاکارەدا، خەم و پەژارە و کولوکۆڤانێکی کوشندە و دڵتەزێن و خەم و کەسەری پیاوێک کە ناچار کراوە لە دنیایەکی غەریب و نامۆدا بژی، پیاوێک کە لە هەر مافێکی بەشەری بێبەش کراوە، شەپۆل دەدات.

٣.

ئەم پیاوە هەستیار و تووڕەیە، بەوپەڕی تامەزرۆییەوە، بەوپەڕی کونجکاوییەوە، لەم تاریکستانە تەنگ و ترسناکەدا بە دووی سیمای گەش و گەشبیناندا، بە دووی خۆشەویستی و تەباییدا دەگەڕێت، فرمێسک بۆ ئازادی لەدەستچووی خۆی دەڕێژێت، نیگا تیژ و پاکەکانی، تەوێڵی داغمەدار و ڕووی گرژومۆنی زیندانییەکان دەبەزێنێت و هزرە لێڵ و گۆنگەکانیان، خەونە دووروودرێژ و بێباڵ و باڵدارەکانیان دەخوێنێتەوە و بە توانست و سەلیقەیەکی داهێنەرانەی بێوێنەوە دەیانخاتە سەر کاغەز.

ئەوەی کە دۆستویفسکیی لە ڕووی دەروونییەوە ناڕەحەت دەکرد، ئەوە بوو کە زۆربەی هاوزیندانییەکانی، بە چاوی دوژمنەوە سەیریان دەکرد و هەستێکی دوژمنانەیان دەرهەقی هەبوو، لەبەر ئەوەی گوایە لەوان نەبوو، بەڵکو سەر بەو چینە دەسەڵاتدار و دەستڕۆ و نەجیبزادەیە بوو کە لە شێوەی موڵکدار یان ئەفسەر یان گەورە فەرمانبەردا جەماوەری ڕەشوڕووتی خەڵکیان دەچەوساندەوە. بۆیە لەم کتێبەوە بە ئاشکرا ئەوەمان بۆ بە دیار دەکەوێ کە دۆستویفسکی لە زینداندا فرە غەریب و نامۆ بووە، هەستی بە گۆشەگیرییەکی

کوشـنده کـردووه، خەڵکـی هـاوچین و هاوسـنفی خـۆی لە زینداندا نەبـوون یـان ئەگەر هەشـبووبن زۆر کەم بـوون و هـیچ هەسـتێکی هاوسۆزیی بەرانبەریان نەبووە. بۆیە زۆر بە گومانەوە، بە تایبەتی لە سـەرەتاوە تەماشـای هاوزینـدانییەکانی خـۆی کـردووە، بە خەڵکـی بێـویژدان و بێئامـان و دەمپـیس و دەسـتپیس و تاوانبـار و چەتە و تەریـدە و ڕێگـر و یـاخی و بێبـاک و بێـپەروای زانیـون. ئیـدی دۆستویفسکی زۆر شارەزایانە خۆی بە ناخی نـاخی مرۆڤدا دەکات و دەرگا لەسەر پەنهانترین تەبع و تەبیعەتی ئینسان، دەخاتە سەر گازی پشـت. بـۆ نمـوونە نـاخی جەلادمـان بـۆ دەخـاتە بەر وردبینـی دەروونزانییەوەو دەگاتە ئەو ئەنجامەی کە ڕەنگە باشترین مرۆڤ، بە حـوکمی ڕاهـاتن و عـادەت ببێـت بە دڵڕەقتـرین مـرۆڤ، ببێـت بە درنـدەیەکی سـامناک و لە هـیچ تاوانێـک نەپـرینگێتەوە، خـوێن و دەسەڵات مرۆڤ مەست دەکەن و دەیکەن بە درندە و لە مرۆڤایەتی دەخەن. دۆستویفسکی ئەوە دووپات دەکاتەوە کە مـاکی درنـدەیی و هۆڤیکـاری لە زۆربەی هەرە زۆری خەڵکـی سـەردەم و ڕۆژگـاری ئەودا هەبـووە، بەڵام پاشـان بەرەبەرە ئەو گیـانی ڕەشـبینییەی لە لا دەڕەوێـتەوە و جیـاوازیی نێـوان بـاش و خراپەکـان دەکـات، لە نێـو زیندانییەکاندا خەڵکانێک دەدۆزێتەوە کە دەشێت لە ڕووی ئەخلاقییەوە پاکانە بۆ خەتا و تاوانەکانیان بکرێت.

"٤"

دۆستویفسـکی بە زمـانی هـونەر ئەوەمـان پێـدەڵێت کە تاوانبـاران زۆرجـار قوربـانی ئەو بـارودۆخە کـۆمەڵایەتییەن کە تیایـدا ژیـاون و دەژین، واتە قوربانی ژینگەن. بۆیە ئەو تـاوانەی کە دەیکەن دەبێت بە تەوقـی نەفـرەت و دەچێـتە گەردنیـان، دەبێـت بە بەڵای ناگەهـان و

بەرۆکیان دەگرێت، بۆیە کۆمەڵگە زۆر لە سەرەقە کە ئەوانە بە قەرەبەخت و نەگبەت ناو دەبات و بە غەریزە بەزەیی پێیاندا دێتەوە و کەم و زۆر هاوسۆزییان دەگەڵ دەکات.

دۆستویفسکی هەستی بەوە کردووە کە مرۆڤ لە تەنگانەدا زیاتر ڕوو دەکاتە خوا و خواپەرستی و پێویستییەکی ڕۆحی و دەروونیی گەورە بە هێزە غەیبانییەکان پەیدا دەکات. ئەم بۆچوون و ئەنجامگیرییە لە زۆربەی قارەمانانی یادگارییەکانی خانەی مردواندا ڕەنگیداوەتەوە و دەبینین زۆربەی زیندانییەکان خەڵکی بەدین و خواناس بوون، خەریکی نوێژ و نزا بوون و چاویان لە ڕەحمەت و میهری خودا بووە و لەبەری پاڕاونەتەوە. ئەوەتا دۆستویفسکی لەو ڕوانگەیەوە و بە مەبەستی دووپاتکردنەوەی بۆچوون و ئەنجامگیرییەکەی خۆی دەڵێت: "لە هەموو شوێنێک خەڵکی خراپ هەن، چەم بێ چەقەڵ نابێت، کێ دەزانێت لەوەیە ئەم زیندانیانەی کە لەم گۆڕستانی زیندووانەدا دەژین، هەرگیز لەوانەی لە دەرێی چواردیواری زینداندا دەژین، خراپتر نەبن! دۆستویفسکی وەکو پێشتریش ئاماژەمان کردێ لە سەرتاوە هاوزیندانییەکانی خۆی بە دڕندە دەزانی، تەنیا دیوە خراپ و شەڕانییەکانی دەبینین، تروسکەی مرۆڤدۆستی و مرۆڤپەروەریی تیادا بەدی نەدەکردن، بەڵام بەرەبەرە بەرچاوی ڕوون بووەوە و دیوە باشەکەشی دەبینین و هەندێ جار هاوخەمی و هاوسۆزی و ڤیان و میهر و دلۆڤانییەکی ئەوەندە مرۆیانەی لێ دەبینین و دەبیست کە باوەڕی بە چاو و بە گوێی خۆی نەدەکرد! بۆیە دەبینین دۆستویفسکی لە ڕۆژانی بەر لە ئازادبوونی، پاش ئەوەی کۆمەڵێک دۆست و هاوڕێی باش لەنێو زیندانییەکاندا پەیدا دەکات و باشتریان دەناسێت، داخ بۆ ئەوە دەخوات کە گەلێک لە توانا و بەهرە دەگمەنەکانی هەزاران ڕۆڵەی بەهرەمەندی گەلانی

ڕووسیا لەو گۆڕستانی زیندووانەدا پوکاونەوە و بە ناهەق بەفیڕۆ چوون، بەهەرحاڵ دۆزی خەتا و گوناح و تاوان و سزا، پانتاییەکی یەجگار زۆری لە کارە ئەدەبی و قەڵەمییەکانی دۆستویفسکیدا گرتووەتەوە کە خۆی لە هەر نووسەرێکی دیکە پتر دەرد و ئازاری ئەو دۆزانەی چەشتووە و لە نزیکەوە جەرباندوویەتی. زۆرجاریش مەمنوونی شانس و نێوچەوانی خۆیەتی کە تووشی ئەو ئەزموونە بووە و ددان بەوەدا دەنێت کە زۆر قەرزاربارى ئەو چوار ساڵەیە کە لە زینداندا بەسەری بردووە. تەنانەت هزر و بیر و نەفسیەت و ڕۆح و باوەڕ و ئیمانی بە هۆی ئەو ئەزموونەوە گۆڕاوە و قاڵبووەتەوە و سیقاڵ بووەتەوە. بە هۆی زیندانەوە ئیمانی بە خوا و بە گەلی ڕووسیا دەمەزەرد و تازە بووەوە. بە خۆی لەو بارەیەوە دەڵێت: "مرۆڤ، لە بێکارەزینداندا، بەدەم حەسرەت و مەحروومیەتەوە، سیس هەڵدەگەڕێت، وەکو چۆن گیای سیسەوەبوو بە باران دەبوژێتەوە و دەژێتەوە و پاراو دەبێت، بەو ئاوایە بە ئیمان و باوەڕ پاراو دەبێت و دەگەشێتەوە. ئەنجام دەگاتە ئیمان، چونکە ئیمان لە کاتی تەنگانە و بێدەسەڵاتییدا ڕوونتر دەردەکەوێت." هەر لە درێژەی ئەو قسەیەدا دەڵێت: "ڕەنگە یەزدانی بەرزوباڵا، بۆیە بۆ ئەوێی ناردبم تا جەوهەری شتەکان فێربم و پاشان بۆ خەڵکی تری بگوازمەوە، ئیدی دەرد و عەزاب بە تەواوەتی ئیمان و باوەڕی پاکژ کردەوە و لە هەموو خڵتەیەکی پاککردەوە. خەمی هەرە گەورەی بوو بە مرۆڤدۆستی و قەناعەتی تەواوی بەوە هێنا بوو کە ئەوانەی بە هۆی هەڵەوە لە قوڕی کڵۆڵی و کوێرەوەریی چەقیوون، زیاتر لە خەڵکی ئاسایی شایستەی هاوسۆزی و هاوخەمی و خۆشەویستیین. بۆیە دەبینین گیانی مەسیحییەت لە سەرانسەری ئەم کتێبەدا شەپۆل دەدات. هەر ئەمەش وای لە تۆلستۆی کردووە زۆر بە گەرمی پێشوازی لەم شاکارە بکات

و له ساڵی (١٨٨٠)دا له نامەیەکدا بۆ ستراخۆف بڵێت: "لەم ڕۆژانەدا هەستم به دڵتەنگییەکی زۆر دەکرد، دەستم دایه کتێبی یادگارییەکانی خانەی مردوان و بۆ جاری دووەم خوێندمەوە، زۆر شتیم بیر چووبووەوە، که دووباره خوێندمەوه گەیمه ئەو قەناعەتەی که له ئەدەبی تازەدا هیچ کتێبێک لەم کتێبه بالاتر نییە، تەنانەت کتێبەکانی پوشکینش! جوانییەکەی له تۆن و شێوازەکەیدا نییە، بەڵکو لەو بۆچوونانه دایه که له خۆی گرتووە؛ تا بڵێی ڕاستگۆیانه و مەسیحییانەیە، کتێبی فێرکردنی ئایینە. که دۆستۆیفسکیت بینی ڕێز و خۆشەویستی منی پێبگەیەنە."

"٥"

دۆستۆیفسکی، دەروونناس و کۆمەڵناس و ئەدیب و نووسەرێکی مەزن بوو. بۆیه هەموو ئەو لایەنانه له قارەمانانی چیرۆک و ڕۆمانەکانیدا زۆر هونەریانه پیشاندراون بۆ نموونه هەندێ له قارەمانانی ئەم کتێبه که بریتین له: ئالکساندەر پترۆفیچ، ئاکیم ئاکیمیچ، سروتکین، گازین، سوشیلۆف، عەلی ، فۆمیچ باکلۆشین، میخائیلۆف، نورا، سمیکالۆف، شیشکۆف، لۆلیکۆف، کولیر... تاد. هەر یەکەیان تەبیعەتی تایبەتی خۆیان هەیه و له هەر ڕوویەکی دەروونی و کۆمەلایەتییەوە له یەکتر جیاوازن و مامەڵەی هونەریی جیاوازیان لەگەڵدا کراوه و کەسایەتی جیاوازیی خۆیان هەیه و ناشێت کەسیان له جیاتی کەسیان دابنرێت.

کتێبی یادگارییەکانی خانەی مردوان له سالانی (١٨٦٠-١٨٦١)دا له هەردوو گۆڤاری (العالم الروسی و الزمان)دا به زنجیره بلاوکراوەتەوە. هەڵبەته لەگەڵ بلاوبوونەوەیدا سەرکەوتنێکی گەورەی بەدەستهێنا و پێشوازییەکی گەرمی لێکرا، به تایبەتی که له

سەردەمێکی برێک لە باردا بڵاوبووەوە و دامودەزگای سانسۆر ئەو سەختگیرییەی جارانی نەمابوو. کتێبی وەها بڵاو دەبوونەوە کە مەحاڵ بوو چەند ساڵێک پێش ئەوە ڕێگەی بڵاوکردنەوەیان پێبدرێت.

هەڵبەتە ئەم کتێبە زێدەباری بایەخە ئەدەبی و ڕۆشنبیرییەکەی کاریگەرییەکی سیاسیی گەورەشی هەبوو، ئەوە بوو پاش بڵاوبوونەوەی، جەنەراڵ میر نیکولا ئۆرلۆف لە حوزەیرانی ساڵی ١٨٦٢دا نامەیەکی بۆ تزار نووسیی و تکای لێکرد ئەو سزای ئەشکەنجە بەدەنییەی کە دۆستویفسکی لە کتێبەکەی خۆیدا زۆر بەوردی و بەوپەڕی ئەمانەت و ڕاستگۆییەوە باسی کرد بوو، لە سەر زیندانییانی ڕووسیا لا ببرێت و بە یەکجارەکی هەڵبوەشێنرێتەوە. ئیدی بەلەز لیژنەیەک بۆ ئەو مەبەستە پێکهێنرا، هەندێک دەیانگوت با بمێنێت و هەندێکی دی دەیانگوت لا ببرێت، ئەوە بوو لە ١٨٦٣/٤/١٧دا یاسایەک دەرکرا و ئەم سزا بەسام و ترسناکە بە یەکجارەکی هەڵوەشێنرایەوە.

جا خوێنەری هێژا، ئەم وتەیە هەرچییەک و هەرچۆنێک بێت، ئەڵتەرناتیفی دەقەکە نییە، ناتوانێت هەمان سوود و لەزەتی خوێندنەوەی ڕاستەوخۆی دەقەکەت بداتێ، بۆیە لەوە پتر لە سەری نارۆم و لە لەزەتی خوێندنەوەی دەقی ئەم شاکارە زیندووە مەحرووومت ناکەم و دەق خۆی پێناسەی خۆیەتی، فەرموون ئێوە و دەقی (یادگارییەکانی خانەی مردوان).

حەمەکەریم عارف

تێبینی: بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە :

هەژاران، رۆمــان، دۆستویفســکی، پێشــەکی و پــاچڤەی حەمەکەریــم عارف/ چاپی دووەم/ ٢٠١٢.

مێــژووی ئەدەبیــاتی ڕووســی، ســەعیدی نەفیســی/ و: حەمەکەریــم عارف،چاپی یەکەم/ ٢٠١٠.

الاعمال الادبیه الکامله (٥) ذکریات من منزل الاموات/ دوستویفسکی/ ترجمه: الدکتور سامی الدروبی.

خاطرات مردگان/ فدور داستایوسکی/ ترجمه: محمد جعفر محجوب چاپ دوم/ ١٣٤١.

سەرنجێکی پێویست:

خوێنەری بەرکەتی، سەرچاوەی سەرەکیی ئەم دەقە کوردییەی کە لە خزمەتی ئێوەی هێژا دایە، عەرەبییە، بەڵام لە پاڵ عەرەبییەکەدا بەڕادەیەک سوودم لە دەقێکی فارسیش وەرگرتووە کە هەندێ جار دەستەواژە و ڕستە و پەرەگرافم ڕاستەوخۆ لێوەی پاچڤە کردووە. جا ئەگەر ئەمە بووبێتە هۆی ئەوەی هەندێ دەستەواژە و ڕستە و پەرەگرافی دەقە کوردییەکە، لە ڕواڵەت و شێوەدا بە تەواوەتی دەگەڵ دەقە عەرەبییەکەدا تێکنەکەنەوە، ئەوا بە دڵنیاییەوە لە نێوەڕۆکدا هەر یەکن و دەقە کوردییەکەش ئەگەر لە هەردوو دەقە عەرەبی و فارسییەکە باشتر و ئەمینتر نەبێ، هیچی لەوان کەمتر نییە و بێترس ڕووی مەجلیسی دەقانی هەیە.

پێشەکی

پیاو، لە ناوجەرگەی دەشت یان چیا یان چڕەدارستان و بێشە چوغووردەکانی ناوچە و دەڤەرە دوورەدەستەکانی سیبیریادا، ناو بە ناو تووشی هەندێ شاری بچووک و باژێرۆکان دەبێت کە ژمارەی دانیشتوانیان لە هەزار یان دوو هەزار کەسێک تێناپەڕێ. خانووبەرەکانی ئەم باژێڕۆکانە هەر هەمووی لە داروتەختە دروستکراون، تا بڵێی ناشیرین و بچووکن، دوو کڵێسایان تێدایە، یەکێکیان لە ناوەندی شار دایە و دووەمیان لە دەرێی شاردا، لە گۆڕستانەکە دایە، ئەگەر بمانەوێ بە کورتی وەسفی ئەم شارانە بکەین دەبێ بڵێین زیاتر لە گوندی دەوروبەری مۆسکۆ دەچن تا لە شاری ڕاستەقینە. بە شێوەیەکی گشتی ژمارەیەکی زۆری پۆلیس و باجەوان و فەرمانبەری بچووکیان تێدایە. ئەگەرچی کەشوهەوای سیبیریا زۆر ساردە، بەڵام شوێنێکی یەجگار باش و لەبار و پڕ سوودە بۆ مائمورانی دەوڵەتی. خەڵکی ئەو شارانە، خەڵکانی سادە و ساکار و محافەزەکارن و دوورن لە هەر هزر و هزرینێکی لیبڕالی، پابەندی دابونەریتی دێرین و نەگۆڕ و پیرۆزی خۆیانن. دەشێت بە فەرمانبەرانی سیبیریا بڵێین نوێنەر یان نمایندەی چینی ئەرستۆکرات، ئەمانە هەندێکیان سیبیریایی ئەسڵن و هەندێکیان لایدەن و لە ڕووسیاوە هاتوون. ئەم لایدانە لە لایەکەوە بە تەماحی مووچەی گەورە و دەستکەوتی چەور و کرێی سەفەر و لە لایەکی ترەوە بە ئومێدی ژیان و ئایندەیەکی باشتر و دەوڵەمەندتر هاتوون،

چاوپۆشـییان لە خۆشـی و جـوانی پایتەخـت و شـارە گەورەکـان کـردووە. جـا ئەوانەی دەتـوانن ئەم گـرفتەی ژیـان چارەسـەر بـکەن. زۆربەی هەرە زۆریان لە سیبیریادا دەمێننەوە و بە یەکجارەکی تیایدا ئـاکنجی دەبـن، چـونکە دەزانـن ئەو دەسـتکەوتە زۆروزەبەنـد و بەلەزەتەی لە ئایینـدەدا بەدەسـتی دێـنن، بە زیـادەوە قەرەبـووی زیانەکانیـان بـۆ دەکـاتەوە. بەڵام ئەوانـی دی کە بە خـۆ ناوەسـتن و نـاتوانن بەسـەر ئەم گـرفتەدا زاڵ بـن، زۆر زوو تاقەتیـان دەچێـت و بێزاردەبن و بەداخوکەسەرەوە لە خۆ دەپرسـن: بە چ ئەقڵێکەوە ڕووم کردووەتە ئەم دەڤەرە دوورەدەستە، چما لێرە ڕۆن ڕژاوە؟

ئەوانە بەبێ قەراریی چاوەڕوانن تـا سـێ سـاڵی خزمەتەکەیـان تەواو بێت، تـا یەکسـەر داوای گواسـتنەوەی کارەکەیـان بـۆ شـوێنێکی تـری ڕووسیا بکەن و بۆ زێدوزاگەی خۆ بگەڕێنەوە و بە بێزارییەوە باسـی سیبیریا بکەن و گاڵتەی پێبکەن. بەڵام ئەوانە هەڵەن، چونکە سـیبیریا بـۆ نیشـتەجێ بـوون، نەک هەر لە ڕووی خزمەتگـوزاری گشـتییەوە بەڵکـو لە زۆر لایەنەوە، شـوێنێکی خـۆش و لەبەر دڵانە. کەشوهەوایەکی جوانی هەیە، بازرگانانی دەوڵەمەند و غەریبدۆست و میوانپەروەرن، دەوڵەمەندی زۆرن، بێگانەی دەوڵەمەندی زۆر تێدایە. کیژۆڵانیـان دەڵێـی گوڵەبـاخی تـازە پشـکووتوون و پاکڕەوشـت و پاکڕەفتارن، تەیروتوور و نێچیران بەڕەڵڵای ناو شەقامەکانن و خۆ بە ملی نێچیرڤاندا دەدەن، ڕێ لە نێچیرڤان دەگرن، شامپانیا هێندە زۆرە، خەڵکی لە جیـاتی ئـاو دەی خـۆنەوە، کافیـار ئەوە هەر باسـی مەکە، جووتیـار خەنـی بـوون و دانەوێڵە و دەغڵودانیـان هێنـد بە برشـتە، لە هەندێ شـوێنان یەک و پـازدە دێنـێ. بە کـورتیەکەی سـیبیریا خـاکێکی بەپیتـوبەرەکەتە، بەڵام دەبێ بزانـی چۆن دەکـاری دەبەیـت و سـوودی لێدەبینی کە ئەمە کەمێک زەحمەتە.

له یەکێک لەم شـارە چکـۆلە بە ڕەونەق و خۆشـانەدا، کە هەرگیـز یادی خەڵکە میهرەبانەکەیم بیر ناچێت، یەکێک لە دوورخراوەکانم بۆ ئەم شـارە بە نێوی ئەلکسـاندەر پتـرۆفیچ گوریـانچیکۆف ناسـی، ئەم پیاوە لە دەوڵەمەند و نەجیبزادە و موڵکدارەکانی ڕووسیا بوو، چونکە ژنەکەی خـۆی کوشـتبوو، حـوکمی دە سـاڵ زینـدانییان دەگەڵ کـاری قورسـی نمـرە دوودا(١) بـۆ بڕیبـووەوە. پـاش تەواوکردنـی مـاوەی مەحکومییەتەکەی، ناردبوویان بۆ گوندێکی شـاری "ک"(٢) کە نشیمەن و کۆلـۆنیی مەحکومەکـان بـوو، تـا ژیـان و تەمەنـی خـۆی لە وێنـدەر بەسـەر بەرێت. یـانی بە فەرمـی لەسـەر ئەو کۆلـۆنییە حیسـاب بـوو، بەڵام لە شـاری "ک"دا دەژیـا و دەیتـوانی لە ڕێگەی وتنەوەی دەرسـی تـایبەت بە منـداڵان، بژێـوی خـۆی پەیـدا بکـات. پیـاو زۆرجـار لە سـیبیریادا تووشـی ئەو دوورخـراوانە دەبێـت کە خەریکـی دەرسگوتنەوەن و کـاری مامۆسـتایەتی دەکەن و خەڵکی ڕقیـان لێیان نییە، چـونکە دەرسـی زمـانی فەرەنسـی دەڵێنەوە کە بـۆ ژیـان زۆر پێویسـتە، خـۆ ئەگەر ئەو دوورخـراوانە نەبـوایەن، هـیچ کەسـێک لە خەڵکـی ئەم دەڤەرە دوورەدەسـتانەی سـیبیریا، زمـانی فەرەنسـی نەدەزانی.

مـن یەکەم جـار (ئەلکسـاندەر پتـرۆفیچ)م لە مـاڵی (ئیڤـان ئیڤـانوڤیچ گوسدیکوڤ)ی فەرمانبەردا بینی کە پیرەپیاوێکی بەڕێز و بەحـورمەت، بەویقار و میوانپەروەر بوو، ئەم پیاوە سێ کیژی بەهرەداری هەبوون کە ئومێـدی ئایینـدەیەکی جوانیـان لێـدەکرا. ئەلکسـاندەر پتـرۆفیچ، هەفتەی چوار جاران وانەی زمانی فەرەنسیی پێدەگوتنەوە، لە هەنبەر هەر وانەیەکدا چـوار کـۆپێکی زیـوی وەردەگـرت. دیمەنـی ئەم پیـاوە سـەرنجی ڕاکێشـام. کـابرایەکی ڕەنگـزەرد و زۆر لاواز بـوو، هێشـتا گەنـج بـوو، تەمەنـی لە سـیوپێنج سـاڵ زیـاتر نەدەبـوو، کورتەبـاڵا و

ئەندام وردیلە بوو، جلوبەرگی زۆر پاکوخاوێن بوو، جلکی ئەورووپایی لە بەر دەکرد. ئەگەر قسـەت دەگەڵی کردبا، بەوردی چـاوی دەبڕییە چـاوت و بەوپەڕی نەزاکەتەوە گـوێی لێـدەگرتیت و تـا لە قسـەکەت نەبوویتایەوە چاوی لێنەدەگواستیتەوە، لەوە دەچوو بیەوێ بزانێ تۆ چ دەڵێیت، یان گومانی ئەوەی هەبێ کە بتەوێ نهێنییەکی لێدەربێنێ و پەی بە ناخی بیرە تایبەتییەکانی ببەیت. ئەگەر جوابیشـی داباوە، زۆر بە کـورتی و ڕوونـی وەڵامـی دەدایەوە. هێنـدە بەوردی وشـەکانی هەڵدەبژارد، گوێگر خۆبەخۆ لە قسەکانی قەڵس و ناڕەحەت دەبوو، لە خـوای دەویسـت زووتـر لێبێتەوە، کە لێدەبووەوە گـوێگر هەسـتی بە ئاسوودەیی دەکرد.

داوام لە ئیڤان ئیڤانوڤیچ کرد باسیم بۆ بکات.

بـۆی بـاس کـردم کە گوریـانچیکوف پیـاوێکی سەرڕاسـت و جوانڕەفتـار و خـانەدان و بێعەیـبە و ئەگەر وا نەبـوایە نەیـدەکرد بە مامۆستا و فێرکاری کیژەکانی، لێ عەیبی ئەو (گوریانچیکوف) ئەوەیە کە لە بەشـەران بێـزارە، زۆری ڕقـی لە خەڵکیـیە، تـێکەڵ نابێـت، دوورەپەرێزە، هەرچەنـدە پیـاوێکی زیـرەک و خـوێنەوار و ڕۆشـنبیرە، ڕەموودەی خوێندنەوە و موتاڵایە، تێکەڵی کەس نـابێ، زۆر کەمدووە و گەلەک زەحمەتە بهێنرێتە قسە و دڵی خۆی بۆ کەسێک بکاتەوە.

هەندێ کەس پێیـان وابـوو شـێتە، بەڵام هـیچ مەترسـییەکیان لەوەدا نەدەبینـی و زەرەری بـۆ کەس نەبـوو، بـۆیە هەمـوو ماڵبـاتە خانەدانەکانی شـار ئامـادەبوون مـدارایی ئەلکسـاندەر پترۆڤیچ بکەن، چونکە دەیتوانی سوودوقازانجی بۆ هەموویـان هەبێت، بۆ نموونە لە جیاتی ئەوان عەرزوحاڵنووسی و ئەو شتانەی بکردایە.

خەڵکی بە شـێوەیەکی گشـتی پێیـان وابـوو لە بنەماڵەیەکی نـاوداری ڕووسییە و خزمانی خودان پلەوپایە و پۆسـتی بەرزی لەوێندەر هەن،

بەڵام ئەو بە خوایشتی خۆی، لەوەتای دوورخرابووەوە پەیوەندیی دەگەڵ بڕی بوون و بەمەش زیانی لە خۆی دابوو. هەموو خەڵکی چیرۆک و بەسەرهاتەکەیان دەزانی، دەیانزانی دوای ساڵێک لە ژنهێنان، بە هۆی دڵپیسی و بەدگومانییەوە، ژنەکەی خۆی کوشتبوو و یەکسەر ڕۆیشتبوو، خۆی ڕادەستی پۆلیس و دادگا کرد بوو. ئەم کارە، حوکمەکەی لەسەری زۆر سووک کرد بوو. خەڵکی لە سیبیریادا بە چاوی بەزەییەوە سەیری ئەم جۆرە تاوانبارانەیان دەکرد، تاوانەکەیان بە بەڵایەک دەزانی کە بەرۆکی تاوانباری گرتووە، بۆیە ئەم جۆرە تاوانبارە زیاتر مایەی بەزەیی و سۆزن تا شایستەی سزادان بن. کەچی ئەم کابرا سەیرە، خۆی لە خەڵکی دوور دەگرت، مەگەر بۆ دەرسگوتنەوە لە ماڵی خۆی هاتبایە دەرێ.

لە هەوەڵەوە بە هێندم وەرنەگرت، کەم و زۆر گوێم نەدایە. بەڵام پاشان بێئەوەی بزانم بۆچی: لێم بوو بە مەتەڵ و مەراق. قسەی دەگەڵدا نەدەهاتە کردن، مەحاڵ بوو بهێنرێتە قسە. ڕاستە هەر پرسیارێکم لێکردبا بەرسڤی دەدامەوە، بەڵام کە لە وەڵامەکەی دەبووەوە نەدەوێرام پرسیاری تری لێبکەم و پێ لە بەڕەی خۆم درێژتر بکەم. دوای هەر جۆرە گفتوگۆیەکی لەو بابەتە دەرد و ئازار و شەکەتی و ماندوویەتی دەنیشتە سەر سەروسیمای.

بیرم دێت کە شەوێک لە شەوانی جوانی هاوین پێکڤە لە ماڵی ئیڤان ئیڤانوفیچ هاتینە دەرێ کە بۆ ماڵ بڕۆینەوە. لەناکاو هات بەسەرما و دەعوەتم کرد کە لاداتە نک من و جگەرەیەک بکێشێت. مەگەر هەر خوا بزانێ لەوە دەمەدا چ ترسێک نیشتە سەر سیمای! چەند شپرزە بوو، چۆن پەشۆکا، لەوەسفکردن نایەت، یەجگار شپرزە بوو، چەند ورتەورتێکی نامەفهووم و ناڕەوان و بێسەروبەری لە زار دەرچوو، ئەوجا نیگایەکی تووڕەی کردم، لەناکاو پێی وەغارەوە نا و بۆی

دەرچوو. ئەمەم زۆر پێ سەیر بوو. لەو ساوە هەر کاتێ تووشی یەکدی دەبووین، دەسلەمییەوە و لە تۆ وایە هەستی بە جۆرە ترسێک دەکرد. بەڵام من کۆڵم نەدا، شتێکی تێدابوو ڕای دەکێشام لە خۆڕا ڕمموودەی بوو بووم، دوای مانگێک لەو ڕووداوە چکۆلەیە، ڕۆژێک کە لە پۆستەخانە دەگەڕامەوە، بێ هیچ هۆیەک، بێ هیچ بیانوویەک، لە خوتوخۆڕایی خۆم بەماڵی گوریانچیکوفدا کرد. دیارە ئەم کارەی من نەک هەر گەوجانە بوو، بەڵکو لە هەر نەزاکەت و ئەدەب و نەرمونیانی و زەوقێک بەدەر بوو. ئەم پیاوە لە قەراخ شاردا، کرێچیی پیرەژنێکی بورژوا بوو کە کیژێکی سیلاویی هەبوو. ئەم کیژەش، کچێکی ناشەرعیی تەمەن دە ساڵانی هەبوو، ئەم کچۆڵەیە یەجگار جوان، دەمبەخەندە، شاد و شەنگوڵ بوو. کە خۆم بە ژووردا کرد ئەلکساندەر پترۆفیچ لە لایەوە دانیشتبوو و فێری خوێندنەوەی دەکرد. بە جۆرێ لە وەژوورکەوتنە کتوپڕ و چاوەڕواننەکراوەکەی من شڵەژا و پەشۆکا، دەتگوت بەسەر تاوانێکی گەورەوە گرتوومە، لەناکاو هەستایە سەر پێیان، شێتئاسا بۆ چەند دەمێک لێم مۆڕ بووەوە، پاش ئەوەی هێور بووەوە، خولقی دانیشتنی کردم. ئەنجام دانیشتین، زۆر بەدیقەت چاودێری هەر نیگایەکی دەکردم، دەتگوت لێم بەگومانە و وا تەسەور دەکات نیازی شتێکم هەیە و لێیدەشارمەوە، یەکسەر زانیم ئەم پیاوە، زۆر بە گومان و بەدگومان و بەپارێزە، بەوپەڕی نەفرەت و ڕقەوە لێیدەڕوانیم و لەوە دەچوو، لە هەر ئان‌وساتێکدا بڵێ:"ئەرێ دەکرێت، لێرە بڕۆی؟".

باسی شارە بچووکەکەی خۆمان و دەنگوباسی باوی شارم بۆکرد، کڕوکپ، بێئەوەی هیچ بڵێ، گوێی دەگرت، یان بزەیەکی تاڵ دەنیشتە سەر لێوی. ئیدی بۆم دەرکەوت کە نەک هەر لە ڕووداو و واریقاتی شارەکەمان بێئاگایە، بەڵکو ناشیەوێ هیچ شتێک لەو بارەیەوە بزانێت.

دوای ئەوە باسی دەڤەرەکەی خۆمان و پێویستییەکانی دەڤەرەکەم بۆ کرد، بەبێدەنگی گوێی لێدەگرتم، بەشێوەیەکی هێندە سەیر چاوی بڕییە چاوانم، کە لە خۆم تەریق بوومەوە و لەو قسانە ژێوان بوومەوە کە کردمن، تەنانەت کاتێ کە ویستم ئەو کتێب و بلاڤۆکانەی، کە لەگەڵ خۆمدا و لە پۆستەخانە هێنابوومنەوە و هێشتا نەمکرد بوونەوە، بە ئەمانەت بدەمێ، خەریک بوو لێم تووڕە ببێت. هەوەڵجار بەتامەزرۆیی و بەتاسەوە لێیڕوانین، بەڵام زووبەزوو ژێوان بووەوە و لێیوەرنەگرتم و تەوازۆی هێنایەوە کە ناپەرژێتە سەر خوێندنەوە. ئەنجام دوعاخوازیم لێکرد، کە لە نک وی بە دەرکەوتم هەستم کرد بارێکی قورسم لەسەر شان لاچووە. بەڵام زۆریش لەوە ناڕەحەت بووم، کە تەنیایی مرۆڤێکم شڵەقاند، کە هەموو خەمێکی ئەوە بوو خۆی لە خەڵکی دوور بگرێت، بەڵام ئەوەی بوو بوو.

ئەوەی مایەی سەرنج بوو، تەنیا چەند کتێبێکی زۆر کەمم لە ژوورەکەیدا بینی، کەواتە ئەو قسەیە ڕاست نەبوو کە گوایە خوێنەرێکی پڕ خوێندنەوەیە.

بە ڕێکەوت، یەک دوو جارێک، شەوانی زۆر درەنگ بە گالیسکە بە بەر پەنجەرەی ماڵەکەیدا تێپەڕیم و سەیرم کرد چرای ماڵەکەی دەسووتێ و ژوورەکەی ڕووناکە. لە دڵی خۆمدا گوتم دەبێ بۆ ئەم شەونخونییە بکات؟ بڵێی خەریکی نووسین بێ، دەبێ چی بنووسێت؟

بە هەندێ ئیشوکاران بۆ ماوەی سێ هەیڤێک شارەکەمانم بەجێهێشت. کە لە زستاندا گەڕامەوە، بیستم کە ئەلکساندەر پترۆفیچ لە پایزدا مردووە. وەکو چۆن بە تەنیا ژیا بوو، بەو ئاوایە بە تەنیاش مردبوو. لە کاتی نەخۆشییەکەیدا قایل نەبوو بوو تەنانەت پزیشکیش ببینێ. ئیدی خەریک بوو لە بیری خەڵکی دەچووەوە. ژوورەکەی چۆڵ بوو. یەکسەر چووم بۆ لای خاوەن خانووەکە، بەو ئومێدەی پێم بڵێت

که دراوسێکەی سەرگەرمی چ کارێک بووە و بزانم ئاخۆ شتێکی نووسیوە یان نا! هەر کە بیست کوبیکم دایە، خێرا سەبەتەیەکی پڕ لە کاغەزی بۆ هێنام کە لە پاش پارۆ بەجێما بوو، ئیعترافیشی کرد کە دوو دانە دەفتەری بۆ ئاگر کردنەوە بەکار هێناوە و سووتاندوونی، خاوەنماڵەکە پیرەژنێکی عەبووسی ڕوو گرژومۆنی کەمدوو بوو، نە من توانیم شتێکی ئەوتۆی لێدەربێنم و نە ئەو توانیی شتێکی ئەوتۆم دەربارەی کرێچییەکەی خۆی پێبڵێ. بەڵام ئەوەی بۆ گێڕامەوە کە ئەو کابرایە هیچ شتێکی ئەوتۆی نەدەکرد، جاری وا هەبوو بە مانگان نە کتێبێکی دەکردەوە و نە قەڵەمێکی بە دەستەوە دەگرت، بەڵام هەندێ شەو، تا بەیانی نەدەخەوت و بەدەم هەزرین و ڕامانەوە بە ژوورەکەیدا دەهات و دەچوو، تەنانەت هەندێ جار بە دەنگی بەرزیش خۆی دەدواند، هەروەها بۆی گێڕامەوە کە 'کاتیا'ی نەوەی ئەوی خۆشدەویست، بە تایبەتی پاش ئەوەی کە زانیی ناوی (کاتیا)یە زیاتر ڕمووردەی بوو، هەموو ساڵێک لە ڕۆژی (سان کاترین)دا بە بۆنەی ساڵیادی مردووەکەوەیەوە، لە ڕای ئاسوودەیی ڕۆحیی ئەو مردووەدا ڕێوڕەسمی عەشای ڕەبانیی دەگێڕا. حەزی نەدەکرد کەس هاتوچۆی بکات و بە خۆیشی بۆ دەرسگوتنەوە نەبوایە لە ماڵ نەدەچووە دەرێ. تەنانەت کاتێ خاوەن ماڵەکە هەفتەی جارێک دەهات ژوورەکەی بۆ پاک بکاتەوە، مۆڕەی لێدەکرد، بە درێژایی ئەو سێ ساڵەی کە کرێچیی ئەو بوو بوو، تاقە جارێکیش قسەی دەگەڵ نەکرد بوو. لە کاتیام پرسی کە ئاخۆ هیچ شتێکی لە بارەی مامۆستاکەیەوە لە بیرە یان نا؟ بەبێدەنگی نیگایەکی کردم، ئەوسا ڕووی کردە دیوارەکە و کەوتە گریان. سەیرە! کەواتە ئەم پیاوە سەیرەش توانیویەتی خۆی خۆشەویست بکات، کەسێک وا لێبکات خۆشی بوێت!

کاغەزەکانم بۆ ماڵ بردەوە، یەک ڕۆژی تەواو پێیانەوە خەریک بووم. هەڵبەتە زۆربەی هەرە زۆریان بێکەڵک و بێبایەخ بوون، مەشق و ڕاهێنانی قوتابیان بوو. ئەنجام لەنێو کاغەزەکاندا دەفتەرێکی تا ڕادەیەک ئەستوورم دۆزییەوە، لاپەڕەکانی بە نووسینی زۆر ورد پڕ کرابووەوە، بەڵام تەواو نەکرابوو، لەوە دەچوو نووسەرەکەی لە بیری کردبێ. ئەم دەفتەرە نیوەچڵە بریتی بوو لە سەربووردەی دە ساڵی ژیانی ئەلکساندەر پترۆفیچ لە زیندانی کاری قورسدا (بێگارەزیندان)، هەڵبەتە چیرۆکێکی شاش و پچڕپچڕ بوو، پێدەچوو لە کاتی جیاوازدا نووسرا بێت، ناوبەناو لێرەولەوێ کورتە بەسەرهاتێک یان بیرەوەرییەکی سەیر و ترسناکی تێدەکەوت کە پێدەچوو، خاوەنەکەی بەتوبزی لە کۆڵ خۆی کردبێتەوە. هێزێکی نادیار بە خۆرتی لێی دەرهێنا بێ، چەند جارێک ئەم بیرەوەرییە پچڕپچڕانەم خوێندەوە، کەوتمە پرسیار لە خۆم: تۆ بڵێی نووسەرەکەی لە چەند دەمێکی شێتایەتیدا نەینووسی بێت؟ بەڵام ئەم بیرەوەریانەی کە لە لایەن مەحکومێک بەکارێن قورس (بێگارەزیندان) تۆمار کراون و لە شوێنێکدا سەرناوی (یادگارییەکانی خانەی مردوان)ی بۆ داناوە، بۆ من مایەی سەرنج بوون. دنیایەکی زۆر تازەی کە تا ئەو کاتە بە تەواوەتیی لێی بێئاگا بووم و بە لامەوە نادیار بوو، بۆ کەشفکردم، هەندێ لە ڕووداوەکانی، هەندێ لەو تێبینییە تایبەتییانەی کە ئەم پیاوە لەسەر ئەو جیهانە قێزەون و بەدناوە تۆماری کرد بوو.. ڕایان کێشام، بەتاسە و لەزەتەوە خوێندمەوە. ڕەنگە من لەمەدا هەڵە بم ئەگەر پێموابێ خەڵکی دیکەش هەمان لەزەتی منی لێدەبینن، وەکو من ڕمموودەی دەبن: بەڵام من چەند بەشێکی ئەم چیرۆکە بڵاودەکەمەوە، ئیدی با خوێنەر خۆی حوکمی لەسەر بدات و ئەم داوەرییە بە خوێنەر دەسپێرم.

پەراوێز:

١- کـاری قورسـی نمـرە دوو: بریتـی بـوو لە کـار کـردن لە دروسـتکردنی ئەو قەڵایـانەی کە لە سـیبیریادا ڕۆدەنـران بـۆ کۆنترۆڵکردنی ئەو جموجۆڵە یاخیگەریانەی کە هەمیشە ئەگەری ئەوە هەبوو لە لایەن خەڵکی سیبیریاوە بەرپا بکرێ. بەڵام کاری قورسی نمرە یەک، بریتی بوو لە کار کردن لە کانەکاندا، کاری قورسی نمرە سێیەمیش کارکردن بوو لە کارخانەکاندا.

٢-شـاری (ک) لەوەیە مەبەسـت لە شـاری کوزنتسـکی سـەر بە هەرێمـی ئالمولنسـک بێ، کە دۆستۆیفسـکی لە سـاڵی ١٨٥٧دا ژنـی یەکەمی لەوێندەر خواست.

«١»

خانەی مردوان

زیندانەکەمان کەوتبووە کۆتایی شارەوە، لە بەرزاییەکدا بوو، هەر چواردەوری حەساری قایم و قولله و قەلا بوو. ئەگەر لە درزی دیوارەکانەوە، بە ئومێدی ئەوەی شتێک ببینی، تەماشا بکەیت، جگە لە چمکێکی چکۆلەی ئاسمان و ساتر و مەتەرێسێکی گڵی بەرز و قایم کە یەکپارچە گیاوگۆڵی خۆرسکی دەشتە و پاسەوانان بە بەردەوامی بەسەریدا دێن و دەچن، چ شتێکی ترت بەرچاو ناکەوێ، هەنگێ بە خۆت دەڵێی دەبێ ساڵانێکی دوورودرێژ، لە درزی ئەم حەسارەوە هەمان مەتەرێس و سەنگەر و قولله و هەمان ئەو پاسەوانانە ببینی و ببینیتەوە ، هەمان ئەم چمکە بچووکەی ئاسمان ببینی، هەڵبەتە نەک ئەو ئاسمانەی بەسەر زیندانەکەوەیە، بەڵکو ئاسمانێکی دیکەی دووری دوور.

حەوشەیەکی گەورەی هەبوو، درێژییەکەی دوو سەد شەقاوێک و پانییەکەی سەدوپەنجا شەقاوێک دەبوو، حەسارێکی شەش گۆشەی نارێکوپێکی بە دەوردا کێشرا بوو، ئەم حەسارە بریتی بوو لە

عـامودی نـووکتیژ و بە قـووڵی لە عـاردی چەقێنـرا بـوون و هێنـدە لە یەکەوە نزیـک بـوون هیچیـان بە بەیـنەوە نەدەچـوو؛ ئەوە تخـوبی دەرەوەی زینـدانەکە بـوو. لە لایەکـی ئەم حەسـارەوە دەرگـایەکی گەورەی قایم هەبوو، ئەم دەرگایە هەمیشـە داخـرا بوو، شـەو و ڕۆژ لە لایەن ژمـارەیەک پاسـەوان و فەرمـانبەرەوە پاسـەوانی دەکـرا، ئەم دەرگـایە تەنیـا ئەو کـاتە دەکـرایەوە کە زینـدانیەکان بـۆ کـار ببرانـایە دەرێ. ئەو دیوی ئەم دەرگـایە، دنیـای ڕوونـاکی بوو، ئـازادی هەبوو، خەڵکی ئازاد بوون، هەر کارێکیان ویستبا دەیـانکرد، بەڵام خەڵکی نـاو حەسارەکە، ئەو دنیا جوان و سەیرەیان وەک خەون، وەکو ئەفسـانانی جـن و پەری دەبینـی و دەهـاتە بەرچـاو، بەڵام دنیـای ئـێمە بە هـیچ جۆرێـک و لە هـیچ ڕوویەکەوە لەو دنیـایە ناچێـت، دنیـایەکی زۆر تـایبەتییە، نە لە هـیچ شـتێک دەچێـت و نە هـیچ شـتێکی لێـدەچێت. دنیایەکە دابونەریتی خۆی هەیە، جلوبەرگی خۆی هەیە، یاساوڕێسای خۆی هەیە، ڕێوڕەسمی تایبەتی خۆی هەیە. ماڵێکە "مردووی زیندوو"، گۆڕستانی زیندووانە، ژیانی ئەوێ لە ژیانی هیچ شوێنێکی تر ناچێت، خەڵکەکەی لە خەڵکی هیچ شـوێنێکی تـر نـاچن. جـا مـن هەوڵ دەدەم باسی ئەم نشینگەیەتان بۆ بکەم.

کە دەچیـتە نـاو حەوشـەی نشـینگەکەوە، دوو ڕیـزە خـانووی یەک نهـۆمی لە تەخـتە و دار دروسـتکراو، لەمـبەر و لەوبەری حەوشـەکە دەبینـی، ئەمـانە قـاوش و نشـینگەی زینـدانییەکانن، پـاش ئەوەی جیـا دەکـرێنەوە و بەپێـی حـوکمی خۆیـان پـۆلین دەکـرێن، دەخـرێنە ئەو قاوشانەوە. لەوپەڕی حەوشـەکەدا بینـایەکی تر دیارە، ئەمە مـوبەقە و کراوە بە دوو بەشـەوە. لەولای مـوبەقەکەوە بینـایەکی دی هەیە کە لە هەمـان کاتـدا وەکـو ئازووقەخـانە و گەراجـی گالیسـکە و عەمـاری دانەوێڵەش بەکار دەبرێت. ناوەنـدی حەوشـەکە، چۆڵوهـۆڵە، زیـاتر لە

مەیدانێکی گەورە دەچێت. زیندانییەکان لەو مەیدانەدا ڕیز دەکرێن و تەفتیش دەکرێن و ڕۆژی سێ جاران؛ بەیانی، نیوەڕۆ، ئێوارە، سەرژمێر دەکرێن و ناویان دەخوێنرێتەوە، خۆ ئەگەر سەرباز و پاسەوانەکان هەندێ بەدگومان و لە سەرژمێریدا کۆڵ بوایەن، ئەم کارە لە ڕۆژێکدا چەندین جار دووبارە دەکرایەوە. لە نێوان بیناکان و حەسارەکەدا پانتاییەکی چۆڵی بەرین هەبوو، کە هەندێ لەو زیندانییانەی حەزیان لە تێکەڵاو بوون نەدەکرد و بە ڕەشبین ناسرا بوون، لە کاتی بێئیشیدا لەو پانتاییەدا پیاسەیان دەکرد: دوور لە خەڵکی، لە فکران ڕادەچوون و یادگارییە تاڵ و شیرینەکانی خۆیان وەردەوە دەدا. زۆرجار کە بەدەم ئەم جۆرە پیاسانەوە دەمبینین و تووشیان دەبووم، حەزم دەکرد لە سەروسیمای خەمناکیان ورد ببمەوە و مەزەندەی خۆم بخەمە کار کە بیر لەچی دەکەنەوە و چیان لە بیر و لە خەیاڵ دایە. خۆشترین شت بە لای یەکێک لەو زیندانیانەوە ئەوە بوو کە عامودەکانی حەسارەکە بژمێرێ، ژمارەی عامودەکان هەزاروپێنج سەد دانە بوو، هەر هەموویانی ژمارد، لەبەری بوون، هەر عامودێک لەم عامودانەی بە نیشانەی ڕۆژێک لە ماوەی زیندانییەکەی خۆی دادەنا، هەموو ڕۆژێک یەکێک لە عامودەکانی لە حیسابەکە دەردەکرد، بەم ڕێگەیە دەیزانی چەند ڕۆژی دیکەی لە زینداندا ماوە، گەورەترین خۆشی ئەو ئەمە بوو کە دەگەیییە دوا عامودی یەکێک لە لا دیوارەکانی حەسارە شەش گۆشەکە! وێڕای ئەوەش دەبوا ساڵانێکی زۆر چاوەڕوان بێت و سەبر بکات تا لە زیندان ئازاد ببێ. هیچ شتێک وەکو زیندان مرۆڤ فێری سەبر و هەدا ناکات.

لە بیرمە جارێکیان یەکێک لە زیندانییەکان پاش ئەوەی بیست ساڵی بە کاری قورسەوە، لە زینداندا بەسەر برد و حوکمەکەی خۆی تەواو

کرد، ئازاد کرا، بەسەر یەکبەیەکی هاوڕێکانیدا گەڕا تا ماڵاواییان لێبکات و گەردن ئازادییان دەگەڵ بکات. هەندێ لە هاوزیندانییەکانی ئەوەیان لە بیر بوو کە هەوەڵجار بۆ زیندان هێنرا، گەنجێکی بێباک و بێپەروا بوو، نە بیری لەو تاوانە دەکردەوە کە کرد بووی و نە گوێی لەو سزایەش بوو کە بۆی بڕابووەوە، بەلام ئێستا کە ئازاد دەبوو، بوو بوو بە پیرەمێرێکی سەرسپی، خەمبار و لێوبەبار، عەبووس و گرژومۆن. بۆ ماڵئاوایی بەسەر هەر شەش قاوشەکەدا گەڕا، بەبێدەنگی خۆی بە هەر قاوشێکدا دەکرد، پاش ئەوەی لە بەردەم ئیکۆنەکەدا(١) (ئیکۆنە؛ پەیکەری یەکێک لە ئەولیاکان بوو کە هەمیشە لە سەمتی ڕۆژهەلاتی ژوورەکاندا دادەنرا). نیشانەی خاچی دەکێشا، کڕنۆشی بۆ هاوزیندانییەکانی دەبرد، لێیان دەپاڕایەوە کە گەردنی ئازاد بکەن و بە خێر و چاکە یادی بکەنەوە.

زیندانییەکی دیکەشم چاک لە بیرە. ئەم پیاوە جووتیارێکی دەوڵەمەندی سیبیریایی بوو، ئێوارەیەک ژنەکەی هاتبوو بۆ دیدەنی، بانگیان کرد بۆ بەردەرگا. شەش مانگ لەوە پێشتر ئاگادار کرابووەوە کە ژنەکەی ڕەدووی پیاوێکی تر کەوتووە و شووی پێکردووە، ئەوەی زۆر لەبەر گران دەبێت، کەچی ئەوەتا ئەم ئێوارەیە هاتووە خێری پێبکات. کە هاتە بەر دەرگا، ژنەکەی بڕێ پارەی کەمی دایە. نزیکەی دوو دەقیقەیەک پێکەوە قسەیان کرد، هەردووکیان بەکوڵ گریان و پاشان بەیەکجارەکی و بۆ هەتا هەتایە لێکدی دابڕان. وەختێ ئەم زیندانییە بۆ قاوشەکەی خۆی گەڕایەوە، لە سەروسیمای ورد بوومەوە، بە ڕاستی مرۆڤ لە زینداندا فێر دەبێت چۆن سەبر و هەدا بکات بە پیشە، هەر کە خۆر ئاوا دەبوو، دنیا تاریک دەبوو، دەکراینە ئەو قاوش و ژوورانەوە کە دەبوایە شەوی تێدا ڕۆژ بکەینەوە. هەمیشە زۆرم لەبەر گران بوو کە لە حەوشەوە دەیانکردینە قاوش و

ژوورەکانەوە. زۆر خەمبار دەبووم. ئێوە بیهێنە بەرچاوی خۆتان، لە حەوشـەیەکی ئـازادەوە بتبەنە نـاو ژوورێکی درێـژی نزمـی خەفە کە یەک دوو مـۆمی کـز بە ئاسـتەم ڕوونـاکی دەکەنەوە و بـۆگەنی پیـاو هێرۆکـاس دەکـات ، چەنـد نـاخۆش و بە ئـازارە. کە ئێسـتا بیـری لێدەکەمەوە نـازانم چـۆن تـوانیم دە دانە سـاڵی خشـت لەم زینـدانەدا بەسـەر بەرم. جێگەکەم لە قاوشـەکەدا بریتـی بـوو لە تەختێکی سـێ لەوحـی، ئەمە لە جیـاتی تەخـتە خەو بەکـاردەبرا، بـۆم هەبـوو لە سنووری ئەم تەختەدا ڕەفتار بکەم، هەر ژوورە پتر لە سی کەسیان تێدەپەستا. لە وەرزی زسـتاندا زووتـر دەیـانکردینە ژوورەوە، دەبوایە چـوار سـەعاتێک چـاوەڕوان بکەیـن تـا هەمـوو زینـدانیەکان بـخەون و قاوشەکە هـێمن ببێتەوە. بەڵام پێش ئەوە هەراوزەنـایەکی ئەوتـۆ باڵی بە سەر قاوشەکەدا دەکێشا کە لە وەسفکردن نایەت. بانگکردن، هاوار، پێکەنـین و قاقـا، دەمرێـژی جنێـوان، زڕەی زنجیـر، بـۆنی بـۆگەنی و چەڕەدووکەڵ، لە هەموو ئەمـانەش خراپتر سەرتاشین، نێوچەوانی بە مۆر و نیشان، جلکی شڕوشەپڕێو، و زۆر شـتی دیکەی لەو بابەتە کە مـایەی قێزوبێز بـوون، نیشـانەی ئەوپەڕی زەلیلـی و زەبوونی بـوون، بەڵـێ مــرۆڤ حەیــوانێکی تەمەن درێــژە! دەشــێت بڵێــین: مــرۆڤ گووراوێکە دەگەڵ هەموو شتێکدا ڕادێت، ڕەنگە ئەمە باشترین پێناسـە بێت بۆ مرۆڤ.

ژمارەمان لەم زینـدانەدا دووسـەدوپەنجا زینـدانی بـوو. ئەم ژمـارەیە بە دەگمەن دەگـۆڕا، ڕاسـتە بەردەوام زینـدانیی تـازە دەهێنـران، بەڵام لەگەڵ ئەوەشـدا هەر زینـدانییەک کە مەحکـومییەتەکەی تەواو دەکـرد، ئـازاد دەبـوو. جارجـاریش خەڵکانێکمـان لێدەمردن، ئـێمە تێکەڵەیەکـی سـەیر بـووین لە خەڵکـانی هەمەجـۆر. پێمـوایە هـیچ دەڤەر و شـار و شارسـتانێکی ڕووسـیا نەبـوو کە زینـدانییەکی لەم زینـدانەدا نەبێـت.

زیندانییەکان غەوارە و بێگانەشیان تێدابوو، هەندێکیان لە تیرە و تایفە نیمچە هۆڤییەکانی کۆسارەکانی قەفقاز بوون. ئەم خەڵکە بە گوێرەی گەورەیـــی و بچـــووکیی تاوانەکانیـــان و بەپێـــی مـــودەتی مەحکومییەتەکەیان پۆلین دەکران. نوێنەری هەموو جۆرە تاوانێک لە نێو ئەو زیندانییانەدا هەبوو. زۆربەی خەڵکی ناو زیندانەکە، ئەوانە بوون کە بە کاری قورسی جۆری مەدەنی مەحکووم بوون، (یانی زیندانییەکان گوتەنی:"گەورەمەحکوومان" بوون). ئەمانە لەو تاوانبارانە بوون کە لە هەموو مافێکی مەدەنی خۆیان بێبەش کرابوون، ئەمانە خەڵکانێک بوون کۆمەڵگە پشتی تێکرد بوون، ترۆی کرد بوون، وەدەری نابوون، داغمەشەرمەزاریی بە تەوێڵەوە نابوون، تا بۆ هەتا هەتایە شایەد و نیشانەی ئەو تاوانە بێت کە کرد بوویان. ئەمانە بۆ ماوەی (٨) تا (١٢) ساڵ دەخرانە زیندانەوە، کە ماوەی سزاکەیان تەواو دەبوو، دەنێردران بۆ تاراوگەکانی ناو سیبیریا. جەماعەتێکی دی لە زینداندا هەبوون، تاوانبارانی سوپاییان پێدەگوترا، ئەمانە لە مافە مەدەنییەکانیان مەحرووم نەدەکران – ئەمە لە سیستەمی هێزی سوپایی ڕووسیدا باو بوو- بۆ ماوەیەکی تا ڕادەیەک کورت لە زینداندا دەهێڵرانەوە، هەر کاتێ ماوەی زیندانەکەیان تەواو کردبا، بۆ ئەو شوێنە دەنێردرانەوە کە لێوەی هاتبوون، بە سەربازی بۆ سەربازگەکانی سەر سنووری سیبیریا، دەگوازرانەوە، گەلێک لەمانە بە هۆی ئەنجامدانی تاوانی گەورە و مەترسیدارەوە بۆ لای ئێمە دەنێردرانەوە، ئەمجارەیان بۆ ماوەیەکی کەم زیندانی نەدەکران، بە لای کەمەوە بۆ ماوەی بیست ساڵ حوکم دەدران، ئەمانە زیندانییانی ئەبەدییان پێدەگوترا، دەخرانە بەشی زیندانی ئەبەدییەوە، کەچی وێڕای ئەمەش لە مافی مەدەنی بێبەش نەبوون. تاقمێکی دیکە هەبوو، کە ژمارەیان زۆر بوو، ئەمانە ئەحکام خاسەیان پێدەگوترا، لە بەشی

تایبەتیدا زیندانی دەکران، ئەمانە پیسترین و ترسناکترین تاوانبار بوون، خەڵکانێک بوون ئالوودەی تاوان بوون، بەبێ تاوان هەڵیان نەدەکرد. لە هەر چوارنکالی وڵاتی ڕووسیاوە مەحکومانییان بۆ ئەم بەشە تایبەتە دەنارد. ئەوانە خۆیان بە زیندانی ئەبەدی دەزانی، چونکە مودەتی زیندانییەکەیان دیار نەبوو. یاسا ڕێی دەدا کار قورسی زیادەشیان بەسەردا بسەپێنرێت. زۆرجار خۆزگەیان بە زیندانییەکانی دی دەخواست و پێیان دەگوتن: "ئێوە بۆ ماوەیەکی دیاری کراو لێرەن، درەنگ یان زوو ئازاد دەبن، بەڵام ئێمە دەبێ بۆ هەتا هەتایە لێرە بین." پاشان زانیم کە ئەم بەشە بە یەکجاری لابراوە و مەحکوومە سوپاییەکانیش دوور خراونەتەوە، نیزام و سیستەمێکی تایبەتییان بۆ دانراوە. هەڵبەتە ئیدارەی زیندانەکەش گۆڕاوە، بۆیە من ئێستا باسی دابونەریت و ڕێوڕەسمی سەردەمێکی کۆن و هەندێ کاروباران دەگێڕمەوە کە لەمێژە هەڵوەشێنراونەتەوە.

بەڵێ، زۆر لەمێژە، کە من وەکو زنیدانییەک دەژیام، بەڵام تاکو ئەمڕۆ یادگارییەکانی ئەو سەردەمەم وەکو خەوێکی ترسناک لە بیرە. ئێستاش ئەو ڕۆژەم لە بیرە کە خرامە زیندانەوە. ئێوارەیەکی درەنگی مانگی دیسەمبەر (کانوونی یەکەم) بوو، زنیدانییەکان تازە لە کار و بێگار هاتبوونەوە و فەرمانبەر و کارمەندەکان بۆ تەفتیش و سەرژمێرییان ڕیزیان دەکردن. عەریفێکی سمێڵ بابڕی باڵابەرز، دەرگای ئەم ماڵە سەیر و سەمەرەیەی لێکردمەوە، کە ئەو هەموو ساڵەی تەمەنم تێدا بردە سەر، ڕەنج و عەزابێکی وام تێدا کێشا کە هەرگیز وێنام نەدەکرد بەرگەی بگرم. ئاخر لە کوێ تەسەوری ئەو عەزابەم پێدەکرا کە پیاو بۆ ماوەی دە دانە ساڵ، نەهێڵرێ و نەتوانێ بۆ تاقە چرکەیەکیش بە تەنیا و لەگەڵ خۆیدا بژی؟ بەڵێ، بە درێژایی ئەو ماوەیە نەمتوانی بۆ تاقە جارێکیش دەگەڵ خۆمدا تاک بکەومەوە،

نە لەو کاتانەدا کە لە ژێر چاودێری پاسەواناندا خەریکی کارکردن بووم، نە لەو کاتانەدا کە دەگەڵ دوو سەد (هاوڕێ)دا لە ناو زیندان بووم، بەڵام چارم ناچار بوو دەبوا خۆم ڕابێنم،

لە نێو زیندانییەکاندا خەڵکانێک هەبوون لە ساتێکی تورەییدا خەڵکیان کوشتبوو، هەبوون کوشتنیان کرد بوو بە پیشە و لەزەتیان لێدەبینی. هەبوون چەتە و ڕێگر بوون، هەبوون بەرەڵڵا و گیرفانبڕ بوون و دەیانزانی چۆن ڕێبواران غافڵگیر دەکەن و گیرفانیان دەبڕن، یان چۆن شتی سەر مێزێک دەڕفێنن و بۆی دەردەچن، هەندێکیش هەبوون پیاو نەیدەزانی لەسەرچی و چۆن خرابوونە ئەم زیندانەوە. هەر یەکێک لەم زیندانییانە چیرۆکێکی ئاڵۆز و قورس و بەسوێی هەبوو کە وەکو مۆتەکە ڕۆحیی ئازار دەدا و نەیدەتوانی خۆی لە شەڕی ڕزگار بکات. زیندانییان، بە شێوەیەکی گشتی کەمتر باسی ڕابردووی خۆیان دەکەن. حەز ناکەن ئەم ڕابردووە بگێڕنەوە، تەنانەت هەوڵ دەدەن لە بیری خۆیانی بەرنەوە، هەر بیری لێنەکەنەوە. لە زینداندا پیاوکوژانێکم ناسین، ئەوەندە شاد و بەکەیف و بێخەم و خەیاڵ بوون، پیاو دەتوانێ گرێو بکات کە ڕۆژێک لە ڕۆژان ویژدانیان عەزابی نەداون و هەستیان بە پەشیمانی نەکردووە. بەڵام خەڵکانێکیشم ناسین تا بڵێی گرژ و پەست بوون و بە جۆرێ دەمیان لێکنابوو بە کێردیش نەدەکرایەوە. بە دەگمەن ڕێک دەکەوت یەکێک سەربووردەی خۆی بگێڕێتەوە، چونکە ئەمە لە زینداندا باو نەبوو، کەس گوێی لەو سەربووردە و حیکایەتانە نەدەگرت و کارێکی پەسەند نەبوو. وێڕای ئەوەش ڕێک دەکەوت جارجارێ زیندانییەک لە بێکاری خۆیدا، سەربووردەیەکی خۆی بۆ زیندانییەکی دی بگێڕێتەوە، هەڵبەتە زیندانیی دووەم بە نابەدڵی و بە ساردی گوێی لە زیندانیی یەکەم دەگرت. ڕاستت دەوێ هیچ کەسێک نەیدەتوانی بە گێڕانەوەی

سەربووردەی خۆی، سۆزی بەرانبەرەکەی ببزوێنێت یان سەرنجی ڕاکێشێت. وەڵامی باوی زیندانییەکان ئەوە بوو، بەڕاشکاوی و بەتەوسەوە دەیانگوت: "بە غەشیممان دەزانی؟!".

لە بیرمە ڕۆژێک یەکێک لە دز و ڕێگرەکان بەدەم مەستیەوە (هەندێ جار زیندانییەکان دەرفەتیان دێنا و دەیان خواردەوە و مەست دەبوون) بۆی گێڕاینەوە کە چۆن منداڵێکی پێنج ساڵانی خەڵەتاندووە و بەزەبری لەیستۆکێک بردویەتییە ناوعەمارێکی ئازووقەوە و لەوێندەر کوشتوویەتی و پارچە پارچەی کردووە. زیندانییەکانی دی کە تا ئەو کاتە بە حەنەک و سوعبەتەکانی ئەو پێدەکەنین. لە پڕ لێی هاتنە زمان و بە یەک دەنگ پێیدا هەڵشاخین و ناچاریان کرد کە بێدەنگ بێت و چیتر لەسەر ئەو بابەتە نەڕوات. زیندانییەکان لەبەر ئەوە قسەکەیان پێنەبڕی کە چیرۆکێکی ترسناک بووە و پەست و بێزاری کردوون، بەڵکو زیاتر لەبەر ئەوە بوو کە گێڕانەوەی ئەو جۆرە بابەتانە لە زیندانەدا پەسەند و باو نەبوو! جا لێرەدا پێویستە ئەوەش بڵێم کە لە ناو زیندانییەکاندا خوێندەوارانێکی زۆر هەبوون. نزیکەی نیوەیان و بگرە زیاتریش خوێندنەوە و نووسینیان دەزانی. جا لە چ شارێکی قەرەباڵغی ڕووسیادا، لە نێوان کۆمەڵگەیەکی دووسەدوپەنجا کەسیدا، سەدوپەنجا کەسی خوێنەوار، کە خوێندن و نووسین بزانن، پەیدا دەبێت؟ لە بیرمە یەکێک لەو زیندانییە کەمحوکمەکان کە خۆی نەخوێنەوار بوو، دەیگوت خوێنەواری دەبێتە مایەی بڵاوبوونەوەی بەدڕەوشتی لە نێوان چینە نزمەکانی کۆمەڵگەدا و ئەو جۆرە ڕووداوانەی بە بەڵگە دێنایەوە. بەڵام نا، ئەو حوکمە هەڵەیە: خوێنەواری هیچ پەیوەندییەکی بەم داڕوخانە ئەخلاقییەوە نییە. دەبێ ددان بەوەدا بنێین کە عەیبەکە لە خودی خوێنەواریدا نییە، بە پێچەوانەوە خوێنەواری ورە بەرز دەکاتەوە، ویست و ویژدانی

گەل دەپاڵێوێ. زیندانییانی هەر بەشێکی زیندانەکە جۆرە جلێکی تایبەتییان لەبەر دەکرد: هەندێک جۆرە چاکەتێکیان لەبەر دەکرد کە نیوەی کەوەیی و نیوەی قاوەیی تۆخ بوو، پانتۆڵەکانیشیان بە هەمان شێوە لاقێکی کەوەیی و لاقەکەی تری قاوەیی بوو. لە بیرمە ڕۆژێک کە لە دەرەوە خەریکی کارکردن بووین، کچۆڵەیەکی چەرەکفرۆش هات، پاش ئەوەی ماوەیەکی زۆر لێم ڕاما، لەپڕ لە قاقای پێکەنینی دا و گوتی: "پەح، کە دیمەنیان ناشیرینە! وا دیارە ئەمانە پارچەیان لێبڕاوە بۆیە جلەکانیان لەدوو پارچەی جیاواز دروستکردوون." گروپێکی دی هەبوو چاکەتی شینباویان لەبەر دەکرد، بەڵام قۆڵی چاکەتەکان قاوەیی بوو. سەریان بە شێوەی جیاواز دەتاشین، جاری وابوو گەوزێکیان لە پشتی ملەوە بۆ سەر تەوێڵ لێدەدا و جاری وا بوو لەمسەری ئەم گوێچکەیەوە بۆ سەری ئەو گوێچکە گەوزیان لێدەدا.

ئێدی ئەم زیندانییانە هێندە لە یەکدی دەچوون، کە سادەترین کەس هەستی بەو لێکچوونەیان دەکرد، ڕەفتار و هەڵسوکەوتیان زۆر لە یەکدی دەچوو، تەنانەت کەسایەتییە سەنگین و بەویقارەکانیش، ئەو کەسایەتییانەی کە بێئەوەی بیانەوێ، بەسەر باقی زیندانییەکاندا زاڵ بوون، هەوڵیان دەدا لەوانی دی جیاواز نەبن، هەمان ڕەفتار و هەڵسوکەتی ئەوان بکەن. دەتوانین بڵێین گشت زیندانییەکان – جگە لە ژمارەیەکی کەم کە دنیایان دابووە بەر کلکان و هەمیشە شاد و شەنگوڵ خەریکی فشقیات بوون و لەبەر ئەمە لە لایەن ئەوانی ترەوە دەبوغزێنران- خەڵکانێکی گرژومۆن، عەبووس، حەسوود، بەغیل، لەخۆڕازی، فیشاڵباز، توڕینۆک و ڕواڵەتبازبوون و بە موو لە ئەتەکێتی زیندان لایان نەدەدا. یەکێک لەو ئەتەکێتانە ئەوە بوو کە هیچ شتێک سەرسامیان نەکات، بۆ هیچ شتێک خۆیان شێلو نەکەن،

یەکێکی تر ئەوە بوو کە هەمیشە مەند و بەسام و ویقار بنوێنن. بەڵام زۆرجـــار ئەو ڕواڵەتبـــازییە، ئەو لـــووتبەرزییە، ئەو بەرزەفـــڕییە لە چاوتروکانێکـدا دەگـۆڕا بـۆ بچووکـایەتی و ترسـنۆکییەکی زەق و ئاشـکرا. بەڵام وێـڕای ئەوەش پیـاوانی بە ڕاسـتی مەرد و ڕەنـد و ورەبەرزیـانیش تێدابوو، ئەمـانە دەگەڵ خۆیـان و تەبیعەتـی خۆیانـدا دڵسـۆز و ڕاسـتگۆ بـوون، بەڵام زۆربەی کـات بە ڕادەیەک بەخـۆ دەنـازین، کە خەریـک بـوو لێیـان دەبـوو بە نەخۆشـی. لـووتبەرزی و خۆپەسـەندی هەمیشـــە لە ســـەرووی هەمـــوو شـتێکەوە بـوو. بەڵام زۆربەی زیندانییەکان بودەڵە و ڕەوشت نزم بوون، بۆیە ڕێژنەی دوو زمانی، بوختـان، قسـەهێنان و بردن، قەرقەشـە، تەوسوتوانج، ڕاپۆرت لێدان، کـاری چەپەڵ و نـامەردانە، بەخـوڕزم دەبـاری، ژیانمـان لێبـوو بـوو بە دۆزەخـی ڕاسـتەقینە، هەمـوو زینـدانییەکان هەسـتیان بەمە دەکـرد، زۆریـان لەبەر گـران بـوو، بەڵام کەس نەیـدەوێرا دەنگـی بەرزبکاتەوە، گلەیی لە سیستەمی ناوخۆی زیندانەکە بکات، دابونەریت و ڕێوڕەسـمی بـاوی زینـدانەکە ڕەفـز بکـات. هەمـوو زینـدانییەکان، درەنـــگ یـــان زوو، کەوی دەبـــوون و ملیـــان بـــۆ ئەم سیســـتەم و دابونەریتانە دەدا. خەڵکانێک هەبوون زۆر دڕ و کەللەڕەق و جنگن و شـــەڕەنگێز، ئەمـــانە درەنـــگ ڕام دەبـــوون. بەڵام لە ئەنجامـــدا هەر دەستەمۆ دەبوون. ئەو زینـدانییانەی بەر لە زینـدانیی کردنیـان، هەمـوو سـنووریکیان بەزانـد بـوو، بە هـۆی جینگـزی و ملهـوڕی خۆیـانەوە ترسناکترین تاوانیان ئەنجام دابوو و شـار و نـاوچەیەکی تەواویـان لە زەواق نـابوو، ئەوانەیـش درەنـگ یـان زوو ملیـان بـۆ سیسـتەمی زیندانەکە دەدا و کەوی دەبوون، نەرم دەبوون و دادەمرکانەوە. کاتێ کە بۆیـان دەردەکەوت، کەس نییـە لێـرە گوێیـان لێبگرێـت و بە کـارە دڕندانەکانیان سەرسام بێ، بەرەبەرە بێدەنگ دەبـوون، خۆیـان دەگەڵ

کەشوهەوای گشتی زیندانەکەدا دەگونجاند و وەکو هەر زیندانییەک خۆیان گران دەگرت و شانازیان بەوە دەکرد کە لەبەر کەمتەرخەمی زیندانی کراون وەک ئەوەی زیندانی بوون و کەمتەرخەمی، قارەمانیەتی بێت. یانی هیچ نیشانەیەکی شەرم یان پەشیمانیت پێوە نەدەبینین، بەڵکو بە پێچەوانەوە شانازیان بەوەوە دەکرد کە حوکم دراون، وەک ئەوەی حوکمدان و زیندانی بوون نیشانە و میدالی شانازی بێت و تەنیا بە چەند کەسێکی هەڵبژاردە بدرێت. زۆرجار بە شۆخی و سوعبەتەوە باسی خۆیان دەکرد. بۆ نموونە دەیانگوت:"ئێمە خەڵکانێکی گومڕاین، ئێمە کە ئازاد بووین قەدری ژیانمان نەدەزانی، ئامادە نەبووین ڕێی ڕاست بگرین، ئێستا دەبێ بە غار بە شەقامی کەسکدا(2)* بڕۆین، بە شەقامی کەسک مەمنوون بین و ڕیزەکانی ئەمبەر و ئەوبەر بژمێرین و بژمێرینەوە. ئێمە کە بە گوێی داکوبابی خۆمان نەدەکرد، ئێستا دەبێ دوای دەنگی دەهۆڵی بۆش و بەتاڵ بکەوین. ئێمە کە ئامادە نەبووین بە داوی زێڕ درووومان بکەین، ئێستا دەبێ کەڤر و بەردان بشکێنین". ئیدی گەلێک لەو پەند و قسە باوانەیان دەگوت و دەگوتەوە، بێئەوەی کەسیان بە هەندی بگرن، بەڵکو تەنیا بۆ خۆشی و کەیفی دڵی خۆیان دەیانگوت و دەیانگوتەوە، چما کەسیان تێدابوو تەنانەت لە دڵی خۆشیدا ددان بە تاوانەکەیدا بنێت؟ هەرگیز! بۆ چ قودرەت بوو کەسێک، کەسێکی بێگانە- نەک زیندانی- یەکێک لەو زیندانییانەی بە تاوانبار زانیبا، یان لەسەر تاوانەکەی لۆمەی کردبا، ئیدی لە هەموو لایەکەوە دەمڕێژی جنێوی بەسەردا دەباری و خۆشی نەدەکردەوە! جا چەند لە جنێو و قسەی بەتوێکڵ و تانە و تەشەراندا کارامە و وەستا و لێزان بوون! جنێوی مزر و ئاودار، ورد و پڕ بە پێست.. بە ڕاستی لەمەدا هونەرمەندن! ئیدی جنێو بۆ خۆی بوو بوو بە زانست. نەدەهاتن جنێوی زەق و

ڕاسـتەوخۆ بە خەنـیم و ڕەقیبەکانیـان بـدەن، بەڵکـو تـانە و تەشـەری ژەهراوییان لە بن حەوت تۆکڵان دەشاردەوە تا پتر بەرانبەرەکەیان ئـازار بـدات. جـا شـەڕ و قەرقەشـەی بەردەوام هێنـدەی دی ڕەواج و بـرەوی بەم هـونەرە تـایبەتییە؛ هـونەری جنێـو، دەدا و زەمیـنەی گەشەکردن و پەرەسەندنی بۆ خۆش دەکرد.

چونکە هەموویان ناچاربوون بە زەبری دار و بە بێگار کار بکەن، زیاتر ڕوویـان لە تەمەڵـی و سـاختەچیاتی و بێتـامی و گـومڕایی بـوو. تەنانەت ئەوانەش کە لە دەرێی زینداندا خەڵکانی چەلەنگ و چالاک و سەرڕاسـت بـوون، هەر کە دەگەیینـە نـاو زینـدان، بە مـاوەیەکی کەم خوویان بە تەمەڵی و گەندەڵی و بێبارییەوە دەگرت. چونکە بە یەکتر بێگانە بـوون و شـەقی زەمـانە لە زینـدانی کۆکرد بـوونەوە، ڕقیـان لە یەکدی بـوو، قسـەی بـاوی سـەرزاریان ئەمە بـوو کە: " شـەیتان سـێ پێڵاوی دڕیوە ئەوجا توانیویەتی ئێمە لێرە کۆبکاتەوە." ئیدی فێڵ و تەڵەکەبـازی، پـیلان و ملشـکاندن، بوختـان، دوو زمـانی، بەغیلـی و قەرقەشـە دیـاردەی هەرە بـاوی ئەم دۆزەخە بـوو کە تیایـدا دەژیـاین. هـیچ زمـانێکی پـیس نەبـوو، بتـوانێ خـۆی لە هەمـبەر ڕێژنەی دەمـی هەمیشە پڕ جنێو و سەخیفی ئەو پیاو کوژ و چەقۆکێشانە بگرێت.

وەکو پێشـتر گـوتم، لە نێو ئەمـانەدا پیـاوی بەورە، بەهێـز، سـەلار و سـەنگین و مەرد و ڕەنـد و ئـازا و بـوێر هەبـوون، دەیـانزانی چـۆن هەڵسـوکەوت دەکەن و ڕەفتـاری خۆیـان کۆنتڕۆڵ دەکەن. ئەوانـی دی خۆبەخـۆ شـەرمیان لەمـانە دەکـرد، لێیـان دەسـڵەمینەوە و ڕێـز و حورمەتیـان دەگـرتن، جـا ئەمـانە هەرچەنـدە خۆیـان خۆشـدەوێ و لە خەمی ناوبانگی خۆیانن، هەوڵدەدەن خۆیان بەسـەر کەسدا نەسـەپێنن و کەس تەنگەتاو و سەغڵەت نەکەن، ئەمـانە بە خۆڕایی و لە خۆڕا نە بوختانیان دەکرد، نە شەڕیان بە کەس دەفرۆشت و نە جنێویـان دەدا.

ڕەفتاریان لە هەموو ڕوویەکەوە مەردانە و پەسەند بوو. خەڵکانێکی بەردەبار و ئەقڵمەند و بە ئاوەز بوون، بە شێوەیەکی گشتی گوێڕایەڵی بەرپرسانی زیندان بوون، جا ئەم گوێڕایەڵییە نە زادەی پرەنسیپێکی ئەخلاقیی تایبەتی بوو، نە زادەی واجب و ئەرکی سەرشانیان بوو، بەڵکو جۆرە سازش و ڕێکەوتنێکی ژێراوژێر و بێدەنگ بوو لە نێوان ئەوان و ئیدارەی زینداندا، ڕێکەوتنێکی ناڕاستەوخۆ کە ئەوان دەیانزانی بە قازانجی خۆیانە و بەم ڕەفتارەیان شەڕی مائمورانی زیندانییان لە خۆ دوور دەخستەوە. وێڕای ئەوەش بە پارێزەوە مامەڵەیان لە تەکدا دەکرا. لە بیرمە زیندانییەکی ئازا و دڕ و سەرکێش هەبوو، زیاتر لە دڕندە دەچوو، کە تووڕە بووایە دۆودۆشاوی تێکەڵ دەکرد، نەدەهاتە کۆنترۆڵکردن، ڕۆژێکی جوانی هاوین، کەس کاری نەدەکرد، لەسەر سەرپێچییەک لە قاوشەکە برایە دەرێ بۆ شەلاق لێدان. ئەو ئەفسەرەی کە سەرۆکی ڕاستەوخۆی زیندانەکە بوو خۆی گەیاندە ژووری پاسەوانانی (قەرەوڵخانە) نزیکی دەروازە گەورەکە، تا بە چاوی خۆی جێبەجێکردنی سزایەکە ببینێ. ئەم ئەفسەرە(3)* پلەکەی مێجەر بوو، بەلای هەرە گەورەی گیانی زیندانییەکان بوو، زۆریان ڕق لێ بوو، کە دەیان بینی لەرزیان لێدەهات. بە ڕادەیەک تووڕە و تڕۆ و سەختگیر بوو، زۆرجار کۆنترۆڵی خۆی لە دەست دەدا و هۆشی لە خۆی نەدەما. خۆیان گوتەنی وەکو هەورەتریشقە بەسەریاندا دادەباری. زیاتر لە چاوە تیژ و زەقەکانی دەترسان کە هیچی لە نیگای تیژی پڵنگ کەمتر نەبوو. مەحاڵ بوو هیچی لێ بشاردرێتەوە. وەک دەڵێن پشتی سەریشی چاو بوو. کە خۆی بە زیندانەکەدا کردبا، دەیزانی لەوپەڕی حەسارەکەش چ هەیە و چ نییە. بۆیە زیندانییەکان ناویان نابوو (هەشت چاو). ڕەفتاری دەگەڵ زیندانییەکاندا یەجگار خراپ بوو، بە ڕەفتاری

ملهورانەی خۆی، زیندانییەکانی هێندەی دی تورە دەکرد. خۆ ئەگەر (فەرمانداری زیندانەکە) نەبوایە، کە گەورە ئەفسەرێکی نەرمونیان و دڵفراوان و پشووودرێژ و بە ئاوەز بوو، یارۆی مێجەری هێور دەکردەوە، کابرای مێجەر، بە ملهوری خۆی زۆری ئەزیەت دەدایین. من ئێستاش لە خۆم دەپرسم چۆن خانەنشین کرا و بە سەلامەتی دەرباز بوو. ئەم پیاوە پاش ئەوەی چەندین ساڵ زاڵمانە حوکمی ئێمەی کرد، ئەنجام لە خزمەت مەرەخەس کرا. ڕاستە پاشان درایە دادگای جەنگ و لەوێندەر دادگایی کرا، بەڵام ئەم کارە قەرەبووی ئەو هەموو زوڵمەی نەدەکردەوە، کە لە ئێمەی کرد بوو.

کاتێ زیندانییەکەیان بۆ ژووری پاسەوانی (قەرەوڵخانە) هێنا، ڕەنگی زەرد هەڵگەڕا. ئەم زیندانییە پیاوێکی ئازا و بەورە بوو، بەبێ دەنگی لەسەر ئەرزەکە ڕادەکشا و ملی بۆ سزای خۆی دەدا، کە لە شەلاقکاری دەبوونەوە وەکو ئەوەی هیچ نەبووبێ، هەڵدەستا و خۆی دەتەکاند. ئەم ئەشکەنجەیەی بە هەمان مەندی و هێمنی و ئارامی فەیلەسوفێکەوە تەحەمول دەکرد. ڕاستە بێخەتا سزایان نەدەدا و زۆر بە پارێزەوە سزایان دەدا. بەڵام ئەمجارەیان خۆی بە بێتاوان دەزانی. لێبڕا بوو، مل بۆ ئەو بێدادیە نەدات. هەر بۆیەش ئەمجارەیان ڕەنگی هەڵبزرکا بوو، لە کاتێکدا بەوپەڕی ئارامی لە سەربازە پاسەوانەکان نزیک دەبووەوە، کێردێکی، لەو کێردانەی پینەدۆزان بەکاری دێنن، لە قۆڵی چاکەتەکەیدا حەشاردابوو. هەڵبەتە دەبێ ئەوەش بڵێین کە چەقۆ و خەنجەر و هەر ئامێرێکی تیژ و بڕندە، لە زیندانییەکان قەدەغە و یاساغ بوو. بۆیە هەندێ جار، پشکنەران لەناکاودا، بە ناو زیندانەکە دەکەوتن و زۆر بەوردی هەموو پەناو پەسێرێکیان دەپشکنی. هەر کەسێک کێرد و چەقۆ و ئامێری بڕندەی لێگیرابا، دەست بەسەر ئامێرە بڕندەکەیدا دەگیرا و سزای توند و قورس دەدرا. بەڵام چونکە

دۆزینەوە و گرتنی هەر هەموو کێرد و ئامێرە بڕندەکان زەحمەت بوو، هیچ کارێکیش بەبێ چەقۆ ئەنجام نەدەدرا، بۆیە چەقۆ و ئامێری بڕندە لە زیندانەکە نەدەبڕا، ئەگەر هەندێ لەو ئامێرە بڕندانە لە هەڵمەتێکی پشکنیندا گیرابان و دەستیان بە سەردا گیرابا، زۆری پێنەدەچوو زیندانییەکان کێرد و چەقۆی تریان پەیدا دەکردەوە.

هەموو زیندانییەکان، بەپەلە خۆیان گەیاندە بن حەساری زیندانەکە، بە تاسە و نیگەرانییەوە لە درزەکانەوە تەمەشایان دەکرد بزانن چ دەقەومێ. چونکە قاو داکەوتبوو کە پترۆف لێبڕاوە ئەمجارە مل بۆ شەلاقکاری نەدات و یارۆی مێجەر بکوژێت. بەڵام بۆ نەگبەتی کابرای مێجەر لە دوا ساتدا سواری گالیسکەکەی بوو و سەرپەرشتیی جێبەجێکردنی سزاکەی بە ئەفسەرێکی دیکەی ژێر دەستی خۆی سپارد. زیندانییەکان دوایی گوتیان: "خودا نەجاتی دا!". ئیدی بیرۆکەی کوشتن لە مێشکی پترۆف پەڕی و بەوپەڕی خوێنساردی ملی بۆ قەساس و سزاکەی دا، چونکە لەگەڵ ڕۆیشتنی مێجەردا، تووڕەییەکەی دامرکایەوە. زیندانیی تا ڕادەیەکی دیاری کرا و ملکەچ و گوێڕایەڵە، کە لەوە تێپەڕی زۆر خەتەر و ترسناک دەبێت. هیچ شتێک لەوە سەیرتر نییە، پیاوێک دەبینی کە ساڵەهای ساڵ، کڕوکپ، هێدی و هێمن، بەوپەڕی خوێنساردی، توندترین سزای قەبوڵ کردووە، قورسترین عەزابی کێشاوە، کەچی لەناکاو لەسەر شتێکی زۆر بچووک، لەسەر هیچ دەهاوروژێ، یاخی دەبێت، شێتوشبر دەبێت، وەکو پێشترش گوتوومە، من بە درێژایی ئەو ساڵانەی کە دەگەڵ زیندانییانم بەسەر بردوون، بچووکترین نیشانەی شەرم و پەشیمانیم لێنەدیتوون، زۆربەی زیندانییەکان لە دڵی خۆدا وایان بیردەکردەوە هەقی خۆیانە بە کەیفی دڵی خۆیان بکەن، پێموایە هۆی ئەم دڵڕەقییە دەگەڕێتەوە بۆ فڕناخی و لووتبەرزی و خۆبینی و خۆنواندن و تەوازعە درۆینە.

بەهەرحاڵ کێ دەتوانێ بڵێ پەی بە ناخ و کانگای دڵی ئەوانە بردووە و توانیویەتی ئەوەی لە خەڵکی پەنهانە بخوێنێتەوە و کەشفی بکات؟! پێدەچێ ئەمە مەحاڵ بێت، دەنا هەڵبەتە من جارێک لە جاران، بە درێژایی ئەو هەموو ساڵە، دەمتوانی ئەگەر بە شێوەیەکی ڕەوتەنیش بووە، بچووکترین نیشانەی پەشیمانی یان عەزابی ویژدان بە سیمای یەکێک لەو زیندانییانەوە ببینم. هەڵبەتە دووبارەی دەکەمەوە کە هەرگیز شتی وام لە کەسدا نەبینی. شەرح و شرۆڤەی تاوانان بە گوێرەی بۆچوون و تیۆریای پێشوەختە و ئامادە مەحاڵە، فەلسەفەی مرۆڤ بۆ هەڵسەنگاندن و حوکمدان لەسەر تاوان، لەوە ئاڵۆزترە کە وێنا و تەسەور دەکرێت. بەڵام گومان لەوەدا نییە کە زیندانی و تاوانبار نە بە زیندان و گرتن، نە بە تاراوگە و نە بە سیستەمی کاری قورس و سوخرە و بێگار نایەتەوە تایم و چاک نابێت. هەرچەندە ئەمانە بە هۆیەک بۆ سزادانی ئەو و پاراستنی کۆمەڵگە لە شەڕی ئەو دادەنرێن و دەزانرێن، بەڵام لە ڕاستیدا ئەم سزایانە هێندەی دی دەهریان دەکات و ڕق و بوغزیان دەخاتە دڵ و زیاتر ڕمووده و تینوی کارە یاساغ و قەدەغەکانیان دەکات و گوساخی و بێپەروایی و بێباکیی زیاتریان لە لا دروست دەکات. هەروەها دڵنیام کە حەپسی ئینفرادی و (تاک سالولی)ش مەبەست و ئامانجی خۆی ناپێکێ، حەپسی ئینفرادی هەموو هێز و توانایەکی مرۆڤی تاوانبار کۆنترۆڵ دەکات، ڕۆحی دەهاوروژێنێ، دڵ و دەروونی لاواز دەکات، دەیترسێنێ، پاشان وەکو مۆمیایەکی وشکی شێتئاسا، دێتە دەرێ و وەکو نموونەیەک پیشان دەدرێت کە گوایە لە زیندان چاک بووە و لە تاوانەکەی خۆی ژێوان بووەتەوە و تۆبەی کردووە! جا ئەم تۆبە و پەشیمانییە، چەند مردوویەکی مۆمیاکراو لە کەسێکی زیندوو دەچێت، هەر ئەوەندە لە تۆبە و پەشیمانی ڕاستەقینە دەچێت. ئەو تاوانبارەی

که له کۆمەڵگه یاخی دەبێت، کۆمەڵگه دەبوغزێنێ، ڕقی لێهەڵدەگرێت، هەمیشه خۆی به هەق دەزانێ: به بۆچوونی ئەو کۆمەڵگه تاوانبارە نەک ئەو. ئەمە جگه لەوەی مادامێکی سزای خۆی وەرگرتووە، ئیدی له هەموو خەتا و تاوانێک پاک بووەتەوە، تۆ واز له جیاوازیی بیروبۆچوونی خەڵکی لەمەڕ تاوان بێنه، هەر کەسه و بۆچوونی تایبەتی خۆی هەیه، بەڵام وێڕای ئەمەش هەندێ تاوان هەیه له لای هەموو کەسێک و له گشت شوێن و کاتێکدا هەر تاوانه و به تاوان دەژمێردرێ، هەر هەموو یاساوڕێسا و سیستەم و باوەڕەکان بێ چەندوچوون دانی پێدا دەنێن که تاوانه و تا مرۆڤ مابێ و مرۆڤ هەبێ تاوانه و هیچ چەندوچوون و گەنگەشەیەک هەڵناگرێت. من بۆ یەکەم جار له زینداندا گوێم له چیرۆکی ترسناکترین و دڕندانەترین تاوان بوو، که تاوانکارەکه بەدەم پێکەنینەوە، که پتر له پێکەنینی منداڵ دەچوو، دەیگێڕایەوە. به عەمراتم ئەو چیرۆکەم له بیر ناچێت که چۆن کوڕێک بابی خۆی کوشتبوو(٤) ، ئەمە پێشتر ئەفسەر بوو و لەقەبی ئەشرافیەت و خانەدانی هەبوو. ئەم کوڕه مایەی کڵۆڵی و داماوی بابی بوو. هەڵبەته کوڕێکی جەلۆ و ناڕەسەن بوو. بابی هەمیشه له هەوڵی ئەوەدا بووه به ئامۆژگاری و قسەی خۆش بهێنێتەوە سەر ڕێگەی ڕاست و به یەکجارەکی نەکەوێته ئەو دۆزەخه بێبنەوه که بۆی دەخزا، بەڵام بێهوده ئامۆژگاری دادی نەدا، لەم گوێیەوه دەهات لەوه گوێیەوه دەردەچوو. کوڕه تا بینەقاقای له قەرزا بوو، وای مەزەنده دەبرد که بابی جگه له مەزراکەی سەروەت و سامانێکی دیکەشی هەیه و لەمی دەشارێتەوە، بابی خۆی کوشت تا به زووترین کات بەشه میراتی بەر بکەوێ. ئەم تاوانه دوای مانگێک ئەوجا کەشف بوو. له ماوەی ئەو مانگەدا له جاران پتر سەری کرده ڕابواردن و عەیش و نۆش و خۆشگوزەرانی و سەرسەرێتی. هێنده بێشەرم بوو

که به خـۆی خەبەری دیارنەمـانە نهێنیئـامێزەکەی بـابی بە پـۆلیس ڕاگەیاند. ئەنجام پۆلیس، لە غیابی کوڕەدا، جەنازەی پیرەمێردەیان لە ژێرابێکـی داپۆشـراوی نـاو حەوشـەی ماڵەکەیانـدا دۆزیـیەوە. سـەرە سـپیەکەی لە جەستەی جیـا کرابـووەوە و خرابـووەوە سـەر جەسـتە ڕووتوقووتەکەی، یارۆی بکوژ بۆ سـووکایەتی سـەرینێکی نـابووە ژێر سەرە بڕدراوەکە. کوڕ ددانی بە تـاوانەکەی خۆیدا نەنـا، بەڵام بەڵگەی زۆری لەسـەر بـوو بە مـاڵ، پلە سـوپاییەکەی لێسـەندرایەوە، لەقەبـی ئەشـــرافیەتی لێســـەندرایەوە حـــوکمی بیســـت دانە ســـاڵی کـــاری قورس(بێگارەزیندان)ی بۆ بڕایەوە. جـا مـن بە درێژایـی ئەو مـاوەیەی ناسیم چۆنم دیبێ باشە؟ گەنجێک بوو زیتەڵ، بێپەروا، بێباک، ڕەنـگ و ڕووگەش و کـراوە. لە ژیانمـدا گەنجـی وا بێموبـالات و خەمسـارد و **هەرزە و سـووک و چـرووکم نەدی بـوو، ئەگەر بڵێـی گەوج و گـێلش نەبوو ها، زیندانییەکانی دی ڕقیان لێبوو، بە چاوی سووک تەمەشایان دەکرد، هەڵـبەتە لەبەر ئەمە نەبـوو کە ئەو تـاوانە دزێـوەی کـردووە، کەس** باسـی ئەو تـاوانەی نەدەکرد، لەمێـژ بـوو لە بیریـان کـرد بـوو، **بەڵکو** لەبەر ئەوە بـوو کە کەسـێکی جەلۆ و هەڵە و هەرزە، سـووک و **چرووک** بوو، کەسێکی سەلار و سەنگین و بەویقار نەبوو.

ئەم کوڕە عـادەتی وا بـوو جارجـاڕێ بەدەم قسـانەوە نـاوێکی بـابی بێنـــێ، لە بیـــرمە جارێکیـــان باســـی ئەوەی دەکـــرد کە ماڵبـــات و بنەماڵەکەیان بە میرات لە ڕووی جەستەییەوە سـاغ و سـەلامەت و بە توانـا و بەهێـزن، گـوتی: "بۆ نمـوونە بـاوکم وەربگـرن، تـا ئەو ڕۆژەی مرد تـاقە جارێک نەخۆش نەکەوت!" هەڵبەتە مەحـاڵە تەسـەوری ئەوە بکرێت هەستسـزیی حەیـوانی بگـاتە ئەم ئاسـتە ترسـناکە، ئەمە کـاری کردەنی نەبوو. کارێکی ئاسایی نەبوو. تاوانێکی ڕەوتەنی نەبـوو، دەبـێ زادەی نوقسـتانییەکی جەسـتەیی، دەروونـی و ڕۆحیـی ئەوتـۆ بـێ کە

زانست تا ڕۆژگاری ئێمە پەی پێنەبرد بێت، هەر چەندم دەکرد باوەڕم نەدەکرد کە ئەم کوڕە، ئەو تاوانە دڕندانەیەی کرد بێت، بەڵام هەندێ لە خەڵکی شارەکەی خۆی، کە ئاگایان لە ورد و درشتی ئەم مەسەلەیە بوو، دڵنیایان کردم کە تاوانەکە ڕاستە و هیچ چەندوچوونێک هەڵناگرێت.

زیندانییەکان، جارێک گوێیان لێبوو بوو کە بەدەم خەوەوە هاواری کرد بوو: "بیگرە! توند بیگرە! سەری ببڕە، سەری ببڕە، سەری!"

زۆربەی زیندانییەکان بەدەم خەوەوە قسەیان دەکرد یان لە خەودا وڕێنەیان دەکرد. جا ئەم قسانە بە شێوەیەکی گشتی دەربارەی کێرد و خەنجەر و پاچ و ئامێری بڕندە بوون. هەندێ جاریش لە خەوەکانیاندا سوێندیان دەخوارد و جنێویان دەدا. ئەمانە دەیانگوت: "ئەوەندەیان لێداوین، ئەوەندەیان ئەشکەنجە داوین، هەناومان شل بووە، بۆیە بەدەم خەوەوە هاواردەکەین، دەقیژێنین".

هەڵبەتە کاری قورس لە زیندانەکەی ئێمەدا کار نەبوو بەڵکو سوخرە و بێگار بوو، بە پێی یاسا لە چەند سەعاتێکی دیاری کراودا ئەنجام دەدرا، کەس ئەم بێگارەی پێخۆش نەبوو، بەڵام هیچ چارێکیش نەبوو، ڕیش بوو بە ڕیشەوە دەبێ شانەی بۆ هەڵگری، کە زیندانییەکان لە کاری بێگار دەبوونەوە، بۆ زیندانەکە دەگەڕانەوە. ئیدی هەر زیندانییەک کاتی خۆی بە کاری دڵخوازی خۆیەوە دەبردە سەر، کە هەم وەختەکەی لێبەسەر دەچوو و هەم سووکە دەستکەوتێکی پەیدا دەکرد. ئەگەر ئەوە نەبووایە هیچ زیندانییەک لە زینداندا هەڵی نەدەکرد. ئاخر چۆن هەڵبکەن، بە تایبەتی کە ئەمانە خوویان بە دڵڕەقی و سەرکێشییەوە گرتووە، لە دەرێی زینداندا لە هیچ کار و کردەوەیەک نەپرینگاونەتەوە و ئێستا شەقی زەمانە بێئیش و بێکار لێرەی کۆی کردوونەتەوە و کۆمەڵگە تڕۆی کردوون،

ئاخر وەک دەڵێن شەیتان کار بۆ تەمەڵ و بێکاران دەدۆزێتەوە، ئیدی ئەم زیندانییانە چۆن دەتوانن هەڵبکەن، ئاسایی بژین؟ بە تایبەتی کە زۆربەیان لە هەڕەتی لاوی دان و ژیانیان لێدەچۆڕێ.

تەمەڵــی و بێکــاری گیــانی تاوانکــاری ئەوتــۆ لە لای زینــدانییان دەگەشێنێتەوە کە هەرگیز ڕۆژێ لە ڕۆژان بیریان لێنەکردبێتەوە.

مرۆڤ بەبێ کار هەڵناکات، بەبێ دەستکەوتی ئاسایی و ڕەوا ناژی. ئەگەر هەلومەرجی کـاری بـۆ فەراهەم نەبێت. گـوێ بە هـیچ نـادات، ئەخلاقــی دەگــۆڕێ، ڕەفتــار و تەبیعەتــی دەشــێوێ، ڕوو دەکــاتە دزێوترین تـاوان، دەبێ بە دڕندەیەک لەو گۆڕە. وەک دەڵێن شـەڕ لە دەست بەتاڵی باشترە، زیندانییان هەر بە تەبیعەت و غەریزە بەمەیان دەزانـی و بە حـوکمی غەریـزەی ماندۆسـتی، بـۆ ئەوەی لە داڕوخـانی بەردەوام ڕزگار بن، هەر کەسە و بە کارێکی دەستیەوە خۆی مژۆل دەکرد. لە ڕۆژانـی درێـژی هاویـندا، وەختمـان زۆر کەم بـوو، بەشـی کـاری تـایبەتی نەدەمـایەوە، هەمـوو ڕۆژەکەمـان بە بێکـاری زیـندانەوە بەسـەر دەبـرد، شـەویش ئەوەنـدە کـورت بـوو، تێـر خەو نەدەبـووین. بەڵام زستان وا نەبوو. هەر کە دنیا تاریک دەبوو، زیندانییەکانیان لە ژوور و قاوشـەکان دەپەسـتاوت. هـیچ چارێکیـان نەبـوو جگە لەوەی شەوانی دووروودرێژ و تاقەتبەری زستان بە کارێکەوە ڕابوێرن. بۆیە لە شـەوانی زسـتاندا هەر ژوور و قاوشـێکی زینـدانەکە، خۆبەخـۆ و بە شــێوەیەکی پەڕجوئاســا دەبــوو بە کــارگە و وەرشــەیەکی گەورە، هەرچەنـدە ئەمە زۆر قەدەغە و یاسـاغ بـوو! ئەلهەقـی کـارکردن وەکـو کـارکردن قەدەغە نەبـوو، بەڵکـو ئـامێر و ئەوزاری کـارکردن قەدەغە بوو! باشـە کـار بەبێ ئـامێر و ئەوزاران دەکرێت!! بۆیە زینـدانییان بە دزییەوە کاریـان دەکـرد، پێدەچوو ئیدارەی زینـدانەکەش بەمە بـزانن، بەڵام بڕێـک چاوپۆشـیان دەکـرد و خۆیـان لە گێلـی دەدا. گەلێـک لە

زینـدانییەکان کە دەهـاتنە زینـدان دەستسـپی بـوون، هـیچ کارێکیـان نەدەزانی، بەڵام بەرەبەرە لە هاوڕێکانیانەوە فێری کاروپیشـە دەبوون، تـا بەردەبـوون، پیشـەوەر و کرێکـاری کـارامە و لێهاتوویـان لـێ دەردەچوو، قۆندەرەچی و کەوشدروو و بەرگدروو و پەیکەرساز و قفڵسـاز و نیگـارکێش و کەنـدەکاریان تێـدا هەڵـدەکەوت. تەنـانەت جولەکەیەکیـان تێـدابوو بە نـاوی ئەشـعیا بومشـتاین، ئەمە کـاری زەڕنگەری و سوخۆریشی دەکرد. هەموو زیندانییەکان کاریـان دەکرد و دەستکەوتیشـیان هەبـوو، چـونکە داوایەکـی زۆر لە لایەن خەڵکـی شـارەوە، لەسـەر شـتەکانیان هەبـوو. زەڕەی پـارە لە نـک یەخسـیر و دەستبەسەران، هاوتای ئازادییە. ئەگەر پارەیەک بە خۆی شـک بەرێ و گیرفانی گەرم بێ. تا ڕادەیەک خەمی دڵی دەڕەوێتەوە، با نەشتوانێ ئەم پـارەیە خەرج بکـات. (دەبـێ ئەوەش بڵێـین پیـاو ئەگەر بـیەوێ دەتوانێ لە هەموو شوێن و کاتێکدا پارە خەرج بکات، بە تایبەتی بە شـتی حەرام و قەدەغە، کە مـرۆڤ زۆری حەز لێدەکات، بـۆ نمـوونە مەشروب و خواردنەوە لە زیندانیشدا دەست دەکەوت). زینـدانییەکان، هەرچەنـدە کە سـەبیل و پایـپ زۆر قەدەغە بـوو، بەڵام توتنیـان دەکێشـا. پـارە و تـووتن زینـدانییەکانی لە شـەڕی تـاوان دوور دەخستەوە: ئەگەر کـار نەبووایە یەکیـان دەکوشـت، یەکتریـان وێـران دەکرد. وەکو چۆن جاڵجاڵۆکان بخەیە شووشەیەکەوە، یەکتر دەخۆن، بەو ئاوایە یەکتریان دەخوارد. وێڕای ئەوەش کار و پارە هەردووکیان قەدەغە بوون: زۆرجار ئیدارەی زیندان، شەبەیخونی دەکرد، بەوردی دەکەوتـنە تەفتـیش و هەر شـتێکی قەدەغەیـان دۆزیبـاوە دەسـتیان بەسەردا دەگرت و دەیـان برد، ئیدی زیندانییەکان چەند پارە و شتە قەدەغەکانیان قایم شاردباوە، هەندێکیان هەر دەدۆزرانەوە و دەستیان بەسەردا دەگیرا. ئەمە یەکێک بوو لەو هۆیـانەی کە زیندانییەکانی هـان

دەدا پـارە و شـتی قەدەغە لای خۆیـان گـل نەدەنەوە و هەر چۆنێـک بـووە بیـدەن بە مەشـرووب و بیخـۆنەوە. ئەم حـاڵەتە ڕەواجـی بە قاچاغچیـاتی مەشـرووب دەدا. جـا زینـدانیی دامـاو سـەرباری ئەوەی دەسـت بەسـەر پـارە و سـووکە دەسـتکەوتەکانیدا دەگیـرا، چـونکە سەرپێچیی لە بڕیار و یاساوڕێساکانی زیندان کرد بوو، زۆر بەتوندی شەلاقکاریش دەکرا!.

هەر کە مـاوەیەکی کەم بەسـەر هەڵـمەت و پشـکنین و تەفتـیش و گەڕانـی مـائمورانی ئیـدارەی زینـدانەکەدا تێـدەپەڕی، زینـدانییەکان سـەرلەنوێ، هاوشـێوەی ئەو ئـامێر و ئەوزارانەیـان دەکـڕییەوە کە دەسـتیان بەسـەردا گیـرا بـوو، کاروبـاران ئـاوەڕۆی خۆیـان وەردەگرتەوە، مـائموران بەم شـتەیان دەزانی، بەڵام تـا سـەرپێچییەکی دی ڕووی نەدابـا، هەقیـان بەسـەر هـیچەوە نەدەبـوو. زینـدانییەکانیش ئەگەرچـی ژیانیـان لە ژیـانی ئەو کەسـانە دەچـوو کە لەسـەر گرکـانی فیزوف ئاکنجی بوون، هیچ گلەیی و گازاندەیەکیان نەدەکرد.

خـۆ ئەگەر یەکێـک دەسـتوپێ سـپی بـوایە و هـیچ کاروپیشـەیەکی نەبـوایە، هەوڵـی دەدا بە هەر شـێوەیەک بـووە چەنـد کۆپیکێـک پەیـدا بکـات. سـەودای دەکـرد، کـڕین و فرۆشـتنی دەکـرد. هەنـدێکیان شـتی کۆنەیـان دەکـڕی و دەفرۆشـتەوە، شـتی وایـان دەکـڕی و دەفرۆشـت، جگە لە بابایەکی زیندانی بە بیری کەسدا نەدەهات کڕین و فرۆشـتنیان پێوە بکرێ، یـان هـیچ نـرخ و بایەخێکیـان هەبێت. پـارە وەک دەڵێن لە قـوڕگی شـێردا بـوو، زۆرجـار زینـدانی لە هەنـبەر کـارێکی قـورس و زۆردا تەنیا چەنـد کۆپیکێکی کەمـی وەردەگرت. بـۆیە پارە لە زینداندا بـایەخێکی جیـاوازتری هەبـوو وەک لە دەرێـی زینـدان. هەنـدێ لە زینـدانییەکان بـۆ مـاوەی هەفـتەیەک پارەیـان بە سـوود وەردەگـرت، سـووکە قازانجێکیـان لەمە دەسـتدەکەوت. زینـدانییانی دەسـتبڵاو کە

پارەیـان پێنەدەمـا شرِوشـیتاڵ و شـمەکە کەمەکـانی خۆیـان دەبـرد، دەیانخستنە ڕەهنەوە، لە هەنبەر ئەمەدا پارەیەکی کەمیان وەردەگرت و قـازانجێکی زۆریـان دەدا. خـۆ ئەگەر خـاوەنی شـمەکەکان لەکـاتی خۆیدا پارەکەی بۆ یارۆی سووخۆر نەبردبایەوە، ئەوا سـووخۆرەکە بـۆی هەبـوو بـێ چەنـدوچوون شـمەکەکانی بخـاتە هەڕاجەوە و هەرزانفرۆشیان بکات و پارەکەی خۆی هەڵگرێتەوە. سـووخۆری لە زینداندا بە ڕادەیەک ڕەواجی پەیدا کرد بوو و برەوی سـەند بوو، کە کەلـوپەل و شـمەکە دەوڵەتییەکـانیش، وەک جلـوبەرگ و پـێڵاو و ئەو شـتانەی هەمـوو کـاتێ پێویسـت بـوون، بە ڕەهـن دەدران، دەخـرانە بارمتەوە. کاتێ کە سووخۆر ئەم جۆرە ڕەهنەی قەبوڵ دەکرد، سـەودا و مامەڵەکە ئاراستەیەکی تری وەردەگرت. کـابرای قەرزوەرگر، پاش ئەوەی پـارەکەی وەردەگـرت، دەچـوو بـۆ لای بەرپرسـی چـاودێری زینـدانییەکان، خەبەری نەمـانی شـمەکە دەوڵەتییەکـانی خـۆی پێـدەدا، ئیدی ئەم مـائمورە یەکسـەر حـوکمی لە کـابرای سـووخۆر دەکـرد کە ئەو شتە دەوڵەتییانە بگێرِێتەوە، هەڵبەتە ئەم حوکمە بێ هیچ گەنگەشـە و نـاڕەزاییەک ئەنجـام دەدرا. خـۆش ئەوە بـوو ڕۆژێـک لە ڕۆژان، لەسـەر ئەم شـتە قەرقەشـە نەدەکەوتە نێوان سـووخۆرەکە و خـاوەن شمەکەکان. کابرای سووخۆر کرِوکپ، گرژومـۆن، وەکو ئەوەی لەمێژ بێ چـاوەڕوانی ئەمە بـوو بـێ شـمەکەکانی دەگێرِایەوە، لە تـۆ وایە لە دڵی خۆیدا نـاهەقی کـابرای قەرزداری نەدەگرت و دەیگوت ئەمـیش لە جیـاتی ئەو بـا هەر وای دەکـرد، بـۆیە ئەگەر شـەڕە جنێـو و دەمبۆڵەیەکیـان بکەوتـایەتە نێوان، زیـاتر بـۆ خـۆ پەڕاندنەوە و پاکـانە بوو، نەک زادەی ڕق و بوغز و کینە.

دزی لە نێـو زیندانییانـدا شـتێکی بـاو بـوو، بـێ هـیچ شـەرم و شـورەییەک، بە ئاشـکرا دزییـان لێکـدی دەکـرد. بـۆیە ڕێگەیـان دابـوو،

هەر زیندانییەک باوڵێکی چکۆلەی بە کلیل‌وقفڵی هەبێت و شتەکانی خۆی تێدا هەڵگرێ. بەڵام بەم حاڵەشەوە دزی هەر دەکرا، جا بزانە چ دزگەلێکمان لە نێودا هەبوون.

لە بیرمە یەکێک لە زیندانییەکان، کە زۆریش دڵسۆزی من بوو (ئەم قسەیەم بە ڕاستییە ها) تەوراتەکەی دزیم، تەورات تاقە کتێب بوو کە زیندانییان بۆیان هەبوو پێیان بێت و بیخوێننەوە. یارۆ هەمان ڕۆژ ئیعترافی بۆ کردم کە ئەو تەوراتەکەی دزیوم، هەڵبەتە هۆی ئەم ئیعترافە پەشیمانی نەبوو، بەڵکو کە بینی بەپەرۆشەوە بۆ کتێبەکە دەگەڕێم و زۆر نیگەرانم بەزەیی پێمدا هاتەوە. هەندێ لە هاوزیندانییەکانمان قاچاغچێتی مەشرووباتیان دەکرد و لەو ڕێگەیەوە دەستکەوتی باشیان دەستدەکەوت. کە لە ئێستا بە دواوە باسی دەکەم، چونکە ئەم سەودا و مامەڵەیە مایەی سەرنجە و ئەوە دێنێ هەڵوەستەیەکی لەسەر بکەم. بەشێکی زۆر ئەو زیندانییانەی بۆ ئێرە هێنرا بوون قاچاغچی بوون، لەسەر قاچاغی گیرا بوون، بۆیە هیچ سەیر نەبوو، سەرباری چاودێری توند و پاسەوانی بەردەوام، مەشرووبات بە قاچاغ بهێنرێتە ناو زیندانەکە، هەڵبەتە دەبێ ئەوەش بڵێم کە قاچاغچێتی تاوانێکە تایبەتمەندی خۆی هەیە، باوەڕ دەکەن دەستکەوت و قازانج بە لای قاچاغچییەوە زۆر گرینگ نییە و هەموو کاتێ بە پلەی یەکەم نایەت؟ ئەمە حەقیقەتێکی حاشا هەڵنەگرە. قاچاغچی بۆ قازانج کاری قاچاغ ناکات، بەڵکو خووی پێوە دەگرێت، لێی دەبێت بە پەیام: یانی قاچاغچی لە بواری خۆیدا شاعیرە. ڕیسک بە هەموو شتێکی خۆیەوە دەکات، خۆی دەخاتە ئەوپەڕی تالوکەوە، دەکەوێتە داوەوە، پەنا دەباتە بەر فەندەڵ فێڵان و تەڵەکەبازی و داهێنانی تێدا دەکات، لە تەنگانە دەرباز دەبێت و سەریەشەی لە کۆڵ دەبێتەوە، کەچی زووبەزوو وەک ئەوەی نەبای دیتبێ و نە بۆڕان، با

دەداتەوە سەر کارەکەی جاران، مەراق و کەڵکەڵەی قاچاغچیاتی هیچی لە مەراق و کەڵکەڵەی قومار کەمتر نییە. زیندانییەکم ناسی، پیاوێکی زەلامی کەتەی بە داروبار و تۆکمە، لە هەر هەموو ئەو زیندانییانەی کە دەمناسین، نەرم و نیانتر و لاشەڕتر و ملکەچ و گوێڕایەڵتر بوو، پیاو زۆرجار لە خۆی دەپرسی چۆن ئەم مرۆڤە زیندانی کراوە؟ ئەمە و زیندان کوجا مەرحەبا! پیاوێکی ئەوەندە خۆش مەشرەب و ناسکڕەفتار و خەڵکدۆست بوو، بە درێژایی ئەو ماوەیەی کە لە زینداندا بردیە سەر لەگەڵ هیچ کەسێکدا بە شەڕ نەهاتبوو. خەڵکی ڕووسیای ڕۆژئاوا بوو، ماڵیان لەسەر سنوور بوو، بە تاوانی قاچاغچێتی گیرابوو و حەواڵەی زیندان کرا بوو. بۆیە ئاسایی بوو بیر لەوە بکاتەوە بە قاچاغ مەشرووبات بێنێتە ناو زیندانەکە. چەندین جار لەسەر ئەو کارە سزا درابوو. مەگەر خودا بزانێت چەند لە شەلاق و جەڵدە دەترسا! دیارە ئەم ئیشە جگە لە قازانجێکی زۆر کەم هیچی تری بۆ ئەو تێدا نەبوو، قازانجی گەورە قۆنتەراتچییەکە دەیبرد، قۆنتەراتچییەکە لەسەر حیسابی ئەو دەوڵەمەند دەبوو، ئیدی ئەم پیاوە هەر کاتێ کە سزا دەدرا وەکو پیرەژنان دەگریا، سوێندی گەورەی دەخوارد کە ئەم ئیشە تەرک دەکات، هەر مانگێک پابەندی سوێندەکەی خۆی دەبوو و پاشان بایدەدایەوە و دەگەڕایەوە سەر کارەکەی خۆی و سەرلەنوێ تێهەڵدەچووەوە، جا بە هۆی ئەو قاچاغچیانەوە، قەت مەشرووبات لە زیندانەکە نەدەبڕا.

هەڵبەتە پێویستە لێرەدا باسی دیاردەیەکی دیکەش بکەم، کە هەرچەندە بۆ زیندانییەکان باش بوو، بەڵام دەردیشی دەرمان نەدەکردن، ئەویش خێروسەدەقە بوو. گومان لەوەدا نییە کە گەورە دەوڵەمەندان و چینە باڵاکانی کۆمەڵگای ڕووسی ئاگایان لەوە نییە کە کاسبکاران و چینەکانی خوارەوەی کۆمەڵگەی ڕووسی چەند بە

خەمی لێقەوماوان و بەدبەختانەوەن. ڕۆژ نەبوو خێروسەدەقە بۆ زیندانەکەمان نەیەت، ئەم خێروسەدەقانە بە زۆری نانی سپی بوو، و جارجارێکیش پارەوپولی تێدەکەوت. نانەکە بۆ زیندانییان نیعمەت بوو، بە تایبەتی بۆ ئەوانەی تووشی بەدخۆراکی بوو بوون. ئەم خێرانە بە یەکسانی بەسەر زیندانییەکاندا دابەش دەکرا. خۆ ئەگەر خێروسەدەقەکە کەم بوایە، نان و کولێرەکان لەت دەکران تا بەشی گشت زیندانییەکان بکات. هەرگیز ئەوەم لە بیر ناچێت کە یەکەم خێروسەدەقەم پێکرا، سەدەقەکە بریتی بوو لە دراوێکی چکۆلە. تازە گیرا بووم، بەیانییەک، کە بە تەنیا دەگەڵ پاسەوانێکدا لە کار دەگەڕامەوە، تووشی دایک و کچێک بووم، کچەکە لە تەمەنی دە ساڵیدا بوو، هێندە جوان بوو دەتگوت فریشتەیە، پێشتر جارێکم دیتبوو. (ژنەکە بێوەژنی سەربازێکی گەنجی داماو بوو کە لە دادگای سوپاییدا حوکم درابوو، لە خەستەخانەی زینداندا، لەو سەردەمەدا کە من لەوێندەر بووم، مرد. ئەم دایک و کچە کە هاتبوون دوا ماڵئاوایی لێبکەن، بە کوڵ و بەدڵ بە دیارییەوە گریان). کاتێ کە کیژۆڵەکە منی بینی کوڵمەکانی سوور هەڵگەڕان، شتێکی بە گوێی دایکیدا چپاند، دایکەکە لە جێی خۆی وێستا، چارەکە کۆپیکێکی لە زەمیلەکەی دەرهێنا، دایە دەست کچۆڵەکەوە، کیژێ بەغار بەدوومدا هات و گوتی: 'وەرە هاپۆ، ئەم کۆپیکە بگرە، لە ڕای مەسیح!' کۆپیکەکەی ئاخنییە دەستمەوە، لێم وەرگرت. ئەوسا بە خۆشی و شادی بە غار بۆ لای دایکی گەڕایەوە. جا لەمێژە ئەو کۆپیکە چکۆلەیەم وەکو بەشێک لە شتەکانم هەڵگرتووەو پاراستوومە.

پەراوێز:

١- ئیکۆنە: پەیکەری یەکێک لە ئەولیاکان بوو کە هەمیشە لە سەمتی ڕۆژهەڵاتی ژوورەکاندا دادەنرا.

٢-شــەقامی کەســک: دەســتەواژەیەکی بــاوە مانــای شــەلاقکاری دەگەیەنێ: ئەو کەسەی کە شـەلاق و جەڵدەی بۆ دەبڕایەوە، دەبوا بە نێوان دوو ڕیزە سەربازی شـەلاق بە دەسـتدا بڕوات و هەر سـەربازە و قامچییەک بە پشتیدا بکێشێت.

٣-مێجەرەکە ناوی کریفتسوک بوو. بەڵام سەرۆکی زیندان جەنەراڵ فون گراف بوو.

٤-ئەو کوڕەی کە بـابی خـۆی کوشـتبوو، دۆستویفسـکی زۆری پـێ سەیر بوو، لەبەری گران بوو، بکوژە ڕاستەقینەکە نەبوو، بکوژەکە بـرا بچــووکەکەی بــوو. ئەم تــاوانە دوای بیســت ســاڵ کەشــف بــوو. دۆستویفســکی لە ســەرەتای فەســڵی حەوتەمــی بەشــی دووەمــی (یادگارییەکانی خانەی مردوواندا) دێتەوە سەری و باسی دەکات.

٥-خەڵکــی ڕووســیا بە زینــدانییانی کــاری قورســیان دەگــوت لێقەوماوان یان قەرەبەختان.

«٢»

هەستە سەرەتاییەکان

١ـ٣

ڕۆژانی یەکەم و سەرەتاکانی هەوەڵی زیندانییەکەمم زۆر باش لە بیرە، زۆر بە ڕوونی لە خەیاڵدانمدا خۆ دەنوێنن. بەڵام ساڵەکانی دواتر، تێکەڵ بوون و تەنیا شوێنەوارێکی گۆنگ و کاڵ و کەمڕەنگیان لە یادگەمدا بەجێهێشتووە. تەنانەت هەندێ قۆناغی ئەم ژیانە بەتەواوەتی لە بیر و لە خەیاڵمدا سڕاوەتەوە و تەنیا ئەوەندەم لە یاددا ماوەتەوە کە بە ڕاستی ساڵانێکی سەخت و دژوار و یەکهاوی و تاقەتبەر بوون.

بەڵام ڕووداوەکانی سەرەتای ئەسارەتەکەمم بە ڕوونی لەبەرچاوە: دەڵێی دوێنێ ڕوویان داوە، هەڵبەتە دەبوایە وابێ.

زۆر چاکم لە بیرە، ئەوەی لە سەرەتاوە سەرنجی ڕاکێشام و مایەی سەرسامیم بوو، ئەوە بوو کە ئەم ژیانە هیچ شتێکی نائاسایی و سەرنج ڕاکێشی تێدا نەبوو، یانی شتێکی چاوەڕوان نەکراوی تێدا

نەبوو، جیاوازییەکی ئەوتۆی دەگەڵ ژیانی پێشوومدا نەبوو. تاوەکو ساڵانێکی زۆرم لە زیندان بەسەر نەبرد، پەیم بە دیاردە نائاسایی و چاوەڕوان نەکراوەکانی ئەو جۆرە ژیانە نەبرد، هەنگێ زۆر حەپەسام، سەرم سوڕما، ئیدی تا بە درێژایی ئەو ماوەیەی لە زینداندا مامەوە، ئەم حەپەسان و سەرسامییە بەری نەدام، بە هیچ جۆرێ نەمتوانی خوو بەم ژیانەوە بگرم و دەگەڵی ڕابێم.

لە سەرەتاوە هەستم بە نەفرەت و بێزارییەکی لە ڕادەبەدەر دەکرد، بەڵام کە گەییمە ناو زیندان، سەیر ئەوە بوو، وام هاتە بەرچاو و خەیاڵ کە ژیانی ناو زیندان لەوە ئاسانتر و ڕەحەتترە کە لە ڕێگادا وێنا و تەسەورم دەکرد.

ئەوە زیندانییەکانن، وێڕای ئەوەی دەستوپێ بە کوتوزنجیرن، بە کەیفی خۆ، بە ئازادیی بەنێو زیندانەکەدا دەگەڕێن، دێن و دەچن. شەڕە جنێو دەکەن، گۆرانی دەڵێن، کار دەکەن. دووکەڵ بە بادا دەدەن، مەینۆشی دەکەن (ژمارەی مەینۆشان کەم بوو)، شەوانە کۆڕی وەرەقەبازی ساز دەکەن. کارەکانیشم زۆر بە لاوە قورس نەبوو. وام هاتە بەر مەزەندە و خەیاڵ کە سەرچاوەی ماندوویەتی و ناڕەحەتیی زیندانییەکان خودی کارە قورسەکە نییە. بە ماوەیەکی زۆر دوای ئەوە ئەوجا پەیم بەوە برد بۆچی ئەم کارە لە شانی زیندانییەکان ناخۆش و سەخت و ناڕەحەتە. لەبەر قورسی و دژواری خودی کارەکە نەبوو، بەڵکو لەبەر ئەوە بوو کە بە زۆرەکی، بە خورتی، بە تۆپزی بوو، بە زەبری کوتەک بوو. بێگومان جووتیار لە زیندانییەکی بێگارچی پتر دەڕەتێ، ڕەنج دەدات و کار دەکات، لە هاویندا شەو و ڕۆژ کار دەکات. بەڵام لە پێناوی بەرژەوەندی و قازانجی خۆیدا ڕەنج دەدات و کار دەکات، ئامانجەکەی ماقووڵ و پەسەندە، مەرامی ئاشکرایە، بۆیە لە شانی ناخۆش نییە. بەڵام

زیندانییەکی بێکارچی، کارێکی بەسەردا دەسەپێنرێ، کەمترین قازانجی خۆی تێدا نییە، ڕەنجی بێوەرە. بۆیە هەندێ جار بیرم لەوە دەکردەوە ئەگەر بویستری مرۆڤێک لە مرۆڤایەتی بخرێ، لەناوببرێ، توندترین و ترسناکترین سزا بدرێ و بە جۆرێ بچەوسێنرێتەوە و ژێر پێیان بنرێ، سزایەکی ئەوتۆی بۆ ببڕدرێتەوە کە دڵڕەقترین جەلاد و خوێنڕێژ لەبەری بلەرزێ، ئەوەندە بەسە کە بەتۆبزی کارێکی بێمانا و بێهودە و بێسوودی بەسەردا بسەپێنرێ. هەرچەندە ئەو کارانەی دەدرێ بەسەر زیندانییەکاندا هیچ سوودێکی بۆ زیندانییەکان نییە، هیچ قازانجێکیان لێی دەست ناکەوێ، بەلام خودی کارەکە بێهودە و پووچ نییە: زیندانی خشت دەبڕێ، زەوی دەکێڵێ، لە مەزرا و کێڵگەدا کار دەکات، قوڕکاری دەکات، خانوو چێدەکات، هەر هەموو ئەوانە کاری پەسەند و ماقووڵن، هەوڵ دەدا بە جوانی بیکات، لە هاوڕێکانی خێراتر و باشتر ئەنجامی بدات. بەلام ئەگەر ناچارت کرد بۆ نموونە ئاو لە دەفرێکەوە بکاتە دەفرێکی ترەوە و پاشان هەمان ئاو لە دەفری دووەمەوە بگوازێتەوە بۆ دەفری یەکەم، یان ناچارت کرد ئاو لە دنگا بکوتێ، لم لە دەسکاوەندا بکوتێ، یان کۆمەڵێک گڵۆخۆڵ لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر بگوازێتەوە و هەر کە تەواو بوو دیسان بۆ شوێنی یەکەمی بگوازێتەوە، من دڵنیام هەنگێ کابرای زیندانی پاش چەند ڕۆژێک خۆی دەکوژێت، یان هەزار و یەک تاوانی ئەوتۆ دەکات کە ببێتە مایەی ئیعدام کردنی تا لەم نەنگی و شەرمەزاری و زەبوونی و عەزابە ڕزگار ببێت. ئەم جۆرە سزایە زیاتر لە ئەشکەنجە و تۆڵەی ترسناکەوە نزیکە تا لە تەمێ کردن و تەمێکاری. دیارە سزایەکی گەوجانەیە و هیچ ئامانج و ئاکامێکی پەسەندی لێناکەوێتەوە.

بەهەرحاڵ، من لە وەرزی زستاندا، لە هەیڤی کانوونی یەکەمدا (دیسامبەر) گەیمە زیندان، ئەو کاتانە لە زیندانەکەماندا کار زۆر

نەبوو. بۆیە هیچ وێنا و بیرۆکەیەکم دەربارەی کاری هاوینان، کە پێنج هێندەی کار زستانان قورس بوو، لە خەیاڵ و هزردا نەبوو. لە زستاندا، زیندانییەکان دەبران بۆ ڕووباری (ئیرتیش) و لەوێندەر کۆنە بەلەمانی دەوڵەتییان پێدەشکاندن، یان لە کارگە و کارخانانی جۆراوجۆردا کاریان پێدەکرا، بەفری کەڵەکەبووی سەربانانیان پێدەماڵدرا، یان کوورەی گەجیان دەسووتان، هتد. بەڵام چونکە ڕۆژگاری زستان کورتە، زوو لە کاری ڕۆژانە دەبوونەوە و بۆ زیندانەکەی خۆیان دەگەڕانەوە، بێئیش و بێکار کاتیان بەسەر دەبرد، مەگەر کاری شەخسی خۆیان کردبا.

تەنیا سێیەکی زیندانییەکان بەجدی لە خەمی کاردا بوون و حەزیان دەکرد کارێکی تایبەتی بۆ خۆ پەیدا بکەن و سنعەتێک فێر بن. ئیدی هەموو ئەوانی دی تەمەڵ و تەوەزەل، بێئیش و بێکار، بێ هیچ ئامانجێک بەم ژوور و بەو ژووردا دەگەڕان، زمانیان لە یەک دەدا، چاڵیان بۆ یەکتر هەڵدەکەند و جنێو و سخێفیان بە یەکدی دەدا. ئەوانەی پارەیەکیان هەبوایە دەکەوتنە تاقیبی مەینۆشی و خۆیان مەست دەکرد، یان لە قوماردا دایان دەنا، هەر هەموو ئەمەیان لە بێئیشی و دەستبەتاڵی و بێتاقەتی و بێزاریدا دەکرد، بە تێپەڕبوونی ڕۆژگار، پەیم بە جۆرە عەزاب و ئەشکەنجەیەک برد، کە یەجگار لە عەزابی نەبوونی ئازادی، لە عەزابی سوخرە و بێگاری بە سوێتر و بە ئازارتر بوو، ئەویش سوکنەی هاوبەشی زۆرەکی بوو. زیندانی نەیدەتوانی بۆ ساتێکیش بە تەنیا بێ. هەرچەندە سوکنەی هاوبەش و هەڤژینی زۆرەکی، لە زۆربەی شوێنان بەسەر خەڵکیدا دەسەپێنرێ، بەڵام ئەم هەڤژینییە زۆرەکییە، لە هیچ شوێنێک وەکو زیندان دژوار و ناڕەحەت نییە: چونکە خەڵکانێک هەن کەس لەگەڵیاندا هەڵناکات. من

دڵنیام هەموو زیندانییەک، هەستی پێکردبێ یان نا، ئەم تاڵاوەی چەشتووە.

خواردن و خۆراکی زیندانییەکانم بە لاوە خەراپ نەبوو. زیندانییەکان بە خۆیان دەیانگوت خواردن و خۆراکی وان، لە هی هەموو زیندان و گرتووخانەکانی ڕووسیای ئەورووپی باشترە. بەڵام من، چونکە لەم زیندانە زیاترم نەدیووە، ناتوانم لە مبارەیەوە هیچ داوەرییەک بکەم. بۆمان هەبوو، بۆ خۆمان و بە خەرجی خۆمان خواردن بۆ خۆ دروست بکەین. ڕاستە گۆشت زۆر هەرزان بوو لە زستاندا ڕەتڵی لە دوو کۆپیکان و لە هاویندا لە سێ کۆپیک تێنەدەپەڕی، ئەوجاش تەنیا زیندانییانی پارەدار دەیانتوانی لەسەر حیسابی خۆ خواردن دروست بکەن. بۆیە زۆربەی هەرە زۆری زیندانییان خواردنی زیندانیان دەخوارد.

مەبەستیان لە ستایشی خۆراکی زیندان، تەنیا نانەکەی بوو کە بە کێشانە بەسەر ژوورەکاندا دابەش دەکرا نەک بەسەر نەفەرەکاندا، خۆ ئەگەر بەسەر نەفەراندا دابەش کرابا، زیندانییەکان حاڵیان شڕ دەبوو، بە لای کەمەوە، لەم حاڵەتەدا، سێ یەکیان هەمیشە برسی دەبوون، بەڵام هەر هەموویان لەم سیستەمە دابەشکردنە باوە ڕازی بوون. نانەکەمان زۆر بەتام و بەلەزەت بوو، لە سەرانسەری شاردا دەنگی دابووەوە: باشی نانەکەیان بۆ ئەوە دەگێڕایەوە کە گوایە نانەواخانەکانی زیندان زۆر بە چاکی دروست کرا بوون. بەڵام شۆرباکەمان تا حەزکەی دیمەنێکی ناشیرینی هەبوو، کەلەرمێکیان دەخستە مەنجەڵێ ئاوی گەورەوە و لالوێچێ ساواریان لە چاوی دەکرد تا کەمێک خەست ببێتەوە، ئاوێکی بێتام و بێخوێ بوو، بە ئاستەم ڕۆنیان تێدەکرد. هەوەڵجار زۆرم قێز لەو پێشکە و مێروانە دەکردەوە کە بە زۆری بەسەر شۆرباکەوە بوون. کەچی هاو

زیندانییەکانم هەر گوێشیان لێی نەبوو، پێیان وابوو تام و لەزەتی شۆرباکە بەو پێشکە و سیسارکە ڕەشانەوەیە!

سێ ڕۆژی یەکەم دەگەڵ ئەوانی دیدا بۆ کاریان نەبردم، چونکە ڕەسمی زیندان وا بوو، کە مدارای هەر تازە زیندانییەک بکرێ و پشوویەکی کورتی سێ ڕۆژەی بدەنێ تا ماندوویەتی سەفەری ڕێگای لە گیان دەرچێت و کەمێک بحەسێتەوە. ڕۆژی دووەم چووم بۆ دوکانی ئاسنگەری تا کۆتوزنجیرەکانی دەستوپێم بگۆڕم، چونکە لە مۆدێلی باوی زیندانەکە جیاواز بوو، بە ئەڵقەئەڵقە دروستکرابوو، بە زرینگە زرینگ، زیندانییەکان گوتەنی لە زەنگوڵە دەچوو. ئەم زنجیرانە لەسەر جلەوە لە دەستوپێ دەکران، بە پێچەوانەی زنجیری هاوبەندییەکانمەوە کە بە ئەڵقە دروست نەکرا بوون، بەڵکو چوار شیش بوون، هەر یەکەیان بە ئەندازەی قامکێک ئەستوور بوو، سێ ئەڵقەی پێوە بوو، لە ژێر جلەوە دەبەستراو، ئەڵقەیەکیان بە پشتێنێکی چەرمەوە بەسترا بوو، کە لەسەر کراسەوە وەکو پشتێن و لە جیاتی پشتێن دەبەسترا.

تاکو ئێستاش هەموو ڕووداوەکانی یەکەم بەیانی زیندانی خۆمم بە ڕوونی لە یاد و لەبەر چاوە. شەیپوری بێدار باش، لە لای پاسگەی پاسگری نزیکی دەروازە گەورەکەی حەساری زیندانەکەوە لێدرا، دوای دە دەقیقەیەک مائموری ئیداری دەرگای زیندانەکەی کردەوە. زیندانییەکان یەک لە دوای یەک کەوتنە هەستان. لەبەر ڕووناکی ئەو مۆمەی کزکز لە ژوورەکەی ئێمەدا دەسووتا، زیندانییەکان دەبینران کە چۆن لەسەر تەختە خەوەکانیان کە لە لەوح دروست کرا بوون، هەڵدەستان و بەدەم سەرماوە هەڵدەلەرزین، بەدەم باوێشکەوە کێشمانی خۆیان دەدا.

زۆربەیان گرژومۆن، تاقەتی قسەشیان نەبوو. هەندێکیان نیشانەی خاچیان دەکێشا و هەندێکیان تووک و نەفرەت و نەفرینیان دەکرد. هەڵـم و هەوای ژوورەکە بۆخنکاو (بۆ سارد) بوو. کە دەرگا دەکرایەوە و هەوای ساردی دەرەوە هێرشی دێنایە ژووری و وەکو گەردەلوول بە زیندانەکەدا لوولی دەخوارد و دەسورایەوە، پیاو هەستی بە ئاسوودەیی دەکرد. زیندانییەکان بە پاڵەپەستۆ خۆیان دەگەیاندە مەنجەڵە ئاوەکان و هەر کەسە و لە نۆرەی خۆیدا کوپێک ئاوی دەردێنا و قومێ، دوانی لێدەخواردەوە و بەوەکەی تری دەستوچاوی پشیلەشۆر دەکرد. ئەم ئاوە لە لایەن سەقاوە ئامادە دەکرا، لە ئێوارەوەی پێشووترەوە ئامادە دەکرا. سەقا؛ یەکێک بوو لە زیندانییەکان، ئیشی ئەوە بوو ژوور و قاوشەکان پاک بکاتەوە و لە لایەن زیندانییەکان خۆیانەوە هەڵدەبژێردرا، سەقا نەدەچوو بۆ بێگار، چونکە ئیشی ئەوە بوو نوێن و پاتاخەکان ڕێک بخات، عاردەکە خاوێن بکاتەوە و گسک بدات، شەوێ مەنجەڵی ئاوەکە بێنێتە ژووریّ و بەیانی بیباتە دەرەوە و تەشت و کوپەی زیندانەکە لە ئاوی سارد پڕ بکات تا بەیانیان بۆ شستوشۆ بەکارببرێ و بە ڕۆژ بۆ خواردنەوە.

یەکەم بەیانیم بوو لە زینداندا، کە دوو کەس لەسەر کوپێکی ئاو، لێیان بوو بە دەمەقاڵێ. یەکێکیان کە زیندانییەکی درێژ داهۆڵی، باریک و بنێسی، ڕەشتاڵە بوو، کەللەی سەری یەکپارچە گرێوگۆڵی سەیر بوو، بە دەست کەوتە دەڵەکدانی زیندانییەکی دیکەی خڕەڵەی، کوڵەبالای، چوارشانەی، چرۆچاو سوور و بۆڵاندی:

- بۆ کوێ؟ ڕیزەکە تێک مەدە، لە جێی خۆت بوەستە.

دووەم وەڵامی دایەوە:

- هێواش بابە، تۆزێ سەبرت بێ!

- بۆ هاوارم بەسەردا دەکەی؟ ئاگات لە دەمت بێ؟ بڕۆ بە ڕێی خۆتەوە! سەیری ئەمە ناکەن دەڵێی پەیکەرە و ڕەق ڕاوەستاوە! نا، نا، یەک زەڕە (فارتیکولیتانبوست)(1)ی نییە.

وشەی (فارتیکولیتانبوست) کاری خۆی کرد، زیندانییەکان لە قاقای پێکەنینیان دا، زیندانییە کورتەباڵاکە، کەوا دیار بوو لە زیندانەکەدا ڕۆڵی بابایەکی لیبۆک و قۆشمە دەبینێ، بەمە زۆر خۆشحاڵ بوو. زیندانییە درێژ داهۆڵەکە، خێسەیەکی لێکرد و بۆڵاندی:

- دەڵێی بەرازی دابەستەی، وا دیارە نانی زیندانت پێکەوتووە. ئەم بایە لەم کونەوە بێت تا سەری ساڵی ئایندە، تا کریسمیسی ئاییندە، دوازدە بێچووومان بۆ دێنی!

- ئەدی تۆ خۆت بەچی دەزانی؟ تەیرێکی زۆر جوانی؟

- بە کەیفی تۆ!

- کەواتە پێمان بڵێ، خۆت بە چ تەیرێک دەزانی؟

- ئەوەم کە دەی بینی

- چۆن دەیبینم ؟

- پێمگوتیت: تەیر

- بەڵام چ تەیرێک؟

هەردووکیان کەوتنە خێسە لە یەکتری، خەریک بوو بە چاو یەکتریان دەخوارد. کوڵەباڵاکە چاوەڕوانی وەڵام بوو، کوڵەمستی گوشی، لە تۆ وایە خۆی بۆ هێرش و پەلامار ئامادە دەکات. پێم وا بوو شەڕەکە مسۆگەرە و هەر ئێستا دەچن بەگژ یەکترا. هەموو ئەم شتانەم بەلاوە تازە بوو. بۆیە بە واقی وڕەوە تەمەشام دەکرد. بەڵام زووبەزوو بۆم دەرکەوت کە ئەم قەرقەشە و دەمبۆڵانە، هیچ نییە و گاڵتەجاڕییەکە، زیاتر بۆ خۆشی و پێکەنینی زیندانییەکانە و بە

دەگمەن دەگاتە شەڕەدەست و بە سەلامەتی دەبڕێتەوە. ئەم دیاردەیە نموونەیەکە لە دابە باوەکانی ناو زیندان.

کابرای درێژداهۆڵ، مەندومەنگ، هێدی و هێمن لە جێی خۆی وەستا بوو، تەمەشای ئێمەی دەکرد. دەیزانی هەموو چاومان بڕیوەتە ئەو و چاوەڕوانی وەڵامی ئەوین. چاک دەیزانی ئەگەر بەرگری لە قسەکەی خۆی نەکات و نەیسەلمێنێ کە تەیرێکی گرینگە، کە کەسایەتییەکی، ئەوا دەبێت بە گاڵتەچی و گەپجاڕی خەڵکەکە و بە ئارەزووی خۆیان پێی پێدەکەنن. بۆیە نیگای پڕ لە تەوس و توانجی بڕییە خەنیمەکەی، بە جۆرێ لێی دەڕوانی لە تۆ وایە سیسرکێکی خستووەتە ژێر میکرۆسکۆب و تەمەشای دەکات. ئەوجا بە دەنگێکی نەرم و هێواش گوتی:

- من (کاجان)م (2).

دەیویست بڵێ من تەیرێکم لە جۆر و تیرەی (کاجان). هەر کە ئەو وشەیەی لە زار هاتەدەر، ئامادەبوان لە قاقای پێکەنینان دا و کەوتنە چەپڵەلێدان بۆ ئەو وەڵامە پڕ بە پێستە.

کابرای کورتەبالای قەڵەو، کە بۆڕی خوارد بوو و ئەم بەزین و شکستەی زۆر لە دڵگران بوو، بەوپەڕی تووڕەیی گوتی:

- تۆ تەیری کاجان نیت، بەڵکو حەیوانێکی هیچوپووچی. خۆی ساز دا پەلاماری بدات، کە ئامادەبوان کەوتنە بەینەوە و بۆ ئەوەی مشتومڕەکە گەورە نەبێتەوە جووتە ڕەقیبیان لێکدی جیا کردەوە.

یەکێک لە تەمەشاڤانان، لە دوورەوە لە جێی خۆیەوە هاواری کرد:

- ئەم دەمەقرەیەتان لە چییە، بۆچی بە مست بەر نابنە یەکدی؟

وەڵام درایەوە:

- ناوبژییان بکەن، دەنا یەکتر دەکوژن، ئێمە پیاوانی ئازاین، سەرە بێتە سەر ڕاستی هەر یەکێکمان بە حەوت کەس دەوەستین، باکمان بە شەڕ نییە.

- بەڕاستی ئازان! ئازایەتی هەر لە خۆیان دێت، یەکێکیان لەسەر نان دزین هێنراوە بۆ ئێرە، ئەویتریان لەسەر دزینی قاپە ماستی پیرەژنێک، کابرای جەلاد گرتییە ژێر قامچی و شلکوتی عەمری کرد.

کۆنە سەربازێکی نوقستانی جەنگ، کە پێدەچوو بۆ چاودێری و پاراستنی ئارامی زیندانەکە، لێرەدا دانرا بێ، لە سوچێکی زیندانەکەدا، جێگەی خەوی تایبەتییان پێدا بوو، هاواری کرد:

- هێی، بەسە، بیبڕنەوە.

- ئاو کوڕینە! ئاو بۆ نیفالید پترۆفیچی براتان! ئاو بۆ نیفالید(3) پترۆفیچی برامان بێنن، وا لە خەو هەستا!

کابرای نوقستانی جەنگ، بەدەم لەبەرکردنی پالتۆکەیەوە پرتاندنی: برای تۆ؟ من برای تۆم؟ ئاخر منێک ڕۆژێ لە ڕۆژان بایی قروشێک مەشرووبم لەگەڵدا نەخواردبێتەوە، بە عەمراتم نان و پیازێکم لەگەڵ نەخواردبێت، لە کوێ برای تۆم!!

زیندانییەکان سەرژمێرکران، ڕۆژهەلات، زیندانییەکان بە پاڵەپەستۆ و بە قەرەباڵغی خۆیان بە مووبەقەکەدا کرد، ئێلەکەکانیان لەبەر کرد بوو، بە کلاوە دوو ڕەنگەکانیانەوە وەستا بوون و بەشە نانی خۆیان لە یەکێــک لە ئاشــپەزەکان وەردەگــرت. ئەم ئاشــپەزانە لە لایەن زینــدانییەکانەوە هەڵــدەبژێردران، لە هەر مووبەقێکــدا دوو ئاشــپەز هەبوو، تەنیا ئەوان بۆیان هەبوو کێرد و چەقۆ بەکار بێنن، هەم بۆ نان برین و هەم بۆ گۆشت جنین بەکاریان دێنا.

زیندانییەکان، بە ناو مووبەقەکەدا بڵاو بوو بوونەوە و لە دەوری مێزەکان دانیشتبوون، هەموو کلاو لەسەر، ئێلەک لەبەر، قایش لە

پشت، حازر و ئامادەبوون بۆ چوونە سەر کار. هەندێکیان شۆربای (کفاس)یان لەبەردەمدا بوو، پاروە نانەکەیان پێدا دەکرد و ئەوجا دەیانخوارد.

هەرا و هەنگامە و ژاوەژاوی ناو موبەقەکە لە کێشا نەبوو. وێڕای ئەوەش چەند زیندانییەک لە گۆشەیەکدا هێدی و هێمن بۆ خۆیان قسەیان دەکرد.

زیندانییەکی گەنج کە لە تەنیشت پیرەمێرێکی بێددانی گرژومۆنەوە دانیشتبوو گوتی:

- بابا ئانتونیچ بەیانیت باش، نان و نمەکت باش و نۆشی گیان.

پیرەمێرەکە، بێئەوەی چاوانی هەڵبڕێ، لە کاتێکدا خەریک بوو بە پووکە بێددانەکانی نانەکەی دەجوو، گوتی:

- ئەگەر بە ڕاستە و ڕانابوێری، بەیانی تۆش باش!.

- ئانتونیچ وام دەزانی مردوویت! چەند کەرم! بە ڕاستی وام تەسەور دەکرد کە مردوویت!

- تۆ جارێ بمرە، پاشان منیش بە دووتدا دێم.

لە نزیکی ئەو دووانەوە دانیشتم. دوو زیندانی دیکەش لە دەستەڕاستی مندا بوون و بەوپەڕی سەلاری و سەنگینی و زۆر بە جددی قسانیان دەکرد. یەکێکیان گوتی:

- من لەوە ناترسم کەسێک دزیم لێبکات، بەڵکو لەوە دەترسم تەماح بمگرێت و بە خۆم دزی لە خەڵکی بکەم، کەس ناتوانێ دزی لە من بکات، ئەوەی بە تەمای دزی بێ لە من خەیاڵی خاوە، ئەوەی دزی لە من دەکات، هێشتا لە دایک نەبووە.

- تۆ خۆت بەچی دەزانی، چیت لە دەست دێ؟ تۆش وەکو ئەوانی دیکە زیندانییەکی ئاساییت و تەواو، لەوانی دی زیاتری؟ ئەگەر بەردەستی ئەو دێڵەدڕە، ئەو لەگامە، ئەو حەشەرییە دەکەوی، بزانە

چـۆن دزیـت لێـدەکات و نـایەڵێ هەر بە خـۆتیش بزانـی، پـارەکەت لێدەسەنێ و هەر پێشت ناڵێ سوپاس. ئەمەی دەگەڵ خۆمدا کردووە. دەزانی چەند ڕۆژێک لەمەپێش هات بۆ ئێرە؟ گوتی: لە کوێ پەنـایەک بدۆزینەوە و لە چاوی خەڵکی بە دوور بین؟ گوتم بـا بچین بۆ لای تیــودوری جەلاد. کە خــانوویەکی لە دەرێـــی شـــاردا هەبـــوو، ئەم خانووەی لە کابرایەکی چەپەڵی جولەکە بە نێوی سالومونە گول کڕی بوو، دەیناسیت؟ ئەو جولەکەیەی کە لەم نزیکانەدا خۆی کوشت.

-بەڵێ دەیناسـم، سـێ سـاڵێک لەمەپێش لێرە کۆنیاکی دەفرۆشـت و ناویان نابوو گریشکا، واتە مەیفرۆشەکوێر، ئا دەیناسـم، باشی دەناسم

- نا، تۆ هەڵەیت، نایناسیت، ئەوەی من دەیڵێم گریشکایەکی ترە.

- چۆن؟ گریشکایەکی تر؟ تۆ هەڵەیت نەک من، تۆ خۆشت نـازانی چ دەڵێی! دەتوانم لە جیاتی شایەدێ چەندین شـایەد بێنم کە تـۆ هەڵەیت، بەخۆشت نازانی چ دەڵێی!

- تۆ شایەد بۆ من دێنی؟ تۆ شـایەد لە من دەگریت؟ ئـاخر تـۆ کێـی؟ تا شایەد لە من بگریت؟ دەزانی لەگەڵ کێدا قسە دەکەی؟

- مـن کـێم؟ مـن ئەوەم کە چەنـدین جـار بەر لیســم داویـت و هەر باسیشم نەکردووە. هێشتا تۆ خۆت گێف دەکەیەوە و بە من دەڵێی تـۆ کێی؟

- تـۆ منـت بەر لیسـان داوە؟ ئەوەی لە مـن دەدات هێشـتا لە دایـک نەبووە، ئەوەی لە من دەدات لە گۆڕ دایە.

- تۆ کابرایەکی تووشی تاعوون بوویت!

- بریا گولی سیبیریا دەکەوتە گیانت!

- بریا کەڵلەت بەر شمشێری تورک دەکەوت !

ئەوسا ڕێژنەی سـخێف و جنێوان وەکـو بـارانی بە خـوڕ دای کـرد، زیندانییەکانی دی هاواریان کرد:

- تەمەشـاکەن، دیسـان هەرایـانە، پیـاو کە قەدری ژیـانی نەزانـی، رێگەی دروستی نەگرتە بەر دەبێ سەری خۆی کز بکات، وا دیارە ئەم دوو کورە ئازایە ئێرەیان زۆر پێخۆشە، ئەی چۆن نانی حکومەت زۆر خۆشە!

بەپەلە کەوتنە ناوبژیان، لێکیان دوورخستنەوە، شەڕەدەم ئاسـاییە، بگرە جۆرە سەرگەرمییەکیشە بۆ تەمەشـاقانان، بەڵام شەڕەمست و کوتەککـاری قەدەغەیە! بە دەگـمەن ڕوو دەدات! چـونکە مـێجەر یـان زینـدانییەکان گـوتەنی فەرمانـداری زینـدان پێـی دەزانـی و تەحقیقـی وردی دەربارە دەکرد و بە خراپی بەسـەر زیندانییەکاندا دەشکایەوە. بـۆیە زووبەزوو هەر شـــەڕێکی جـــددی دەکـــوژێننەوە. زۆرجـــار شـەڕکەران، هەر بە مەبەستی سـەرگەرمی و تـاقیکردنەوە و نوانـدنی بەلاغەت و فەسـاحەتی جنێوفرۆشـی خۆیـان، شـەڕ دەنێـنەوە، لە هەوەڵەوە زۆر بەگەرمـی بەگـژ یەکـدا دەچـن، بە جـۆرێ بە ڕق و غەزەبەوە، لێکدی دادەڕسن، لە تۆ وایە لە هەر ئان و ساتێکدا یەکدی دەکوژن. کەچی پاش ئەوەی داخی دڵی خۆیان بە جنێوان هەڵدەڕێژن، پاشەکشـە دەکەن و هەر کەسـە و بە ڕێـی خۆیدا دەڕوات. من ئەمەم زۆر بە لاوە سـەیر بـوو، ئەوەی لێـرەدا گێـڕامەوە مشـتێک بـوو لە خەرواری ئەو شەڕە دەمانەی کە ڕۆژانە لە زیندانەکەدا ڕوویان دەدا. پێشـتر هەرگیـز تەسـەورم نەدەکـرد دوو کەس هەر بـۆ کەیـف و بـۆ خۆشی بکەونە شەڕەجنێو، لەزەت لە شەڕەجنێو ببینن! هەڵبەتە لێرەدا نابێ ئەنگێزەی خۆنوێنی و شۆرەتدۆستی مرۆڤ لە بیر بکەین؟ ئەوە شـەڕکەرەی زانیبـای چـۆن هونەرمەنـدانە، وەسـتایانە جنێـوی مـزر دەدات، لە لایەن زینـدانییەکانەوە ستایش دەکرا، چەپڵەی بـۆ لێدەدرا وەکو چۆن خەڵکی چەپڵە بۆ ئەکتەرێکی سەرکەوتوو لێدەدەن.

هەر لە یەکەم ڕۆژی زیندانمەوە، هەستم بەوە کرد کە هەندێ لە زیندانییەکان، بە ڕقەوە تەمەشام دەکەن، و هەندێکی تریان بە پێچەوانەوە بە دەوروخولمدا دەهاتن، بە تایبەتی ئەوانەی پێیان وابوو، پارەیەکم پێیە، بە دەورمدا دەهاتن، خۆیان لا شیرین دەکردم. فێریان دەکردم چۆن زنجیرەکانم ببەستم تا ئەزیەتم نەدات، باوڵێکی بە قفڵ و کلیلیان بۆ پەیدا کردم تا دەرپێ و بیجامەکانی خۆم و ئەو کەلوپەلانەی تێدا هەڵگرم کە ئیدارەی زیندان پێیان دابووم (هەڵبەتە پارەی باوڵەکەم پێیان دا). هەڵبەتە بە داخەوەم دەبێ ئەوە بڵێم، بۆ ڕۆژی دوایی، دۆستە تازەکانم، هاوزیندانییەکانم، باوڵەکەیان لێدزیم و فرۆشتیانەوە و بە پارەکەی ئارەقیان خواردەوە!

دوای ئەوە یەکێکیان زۆر ڕمووەدەی من بوو، وێڕای ئەمەش هەر دەرفەتی بۆ ڕەخسابا، بێ هیچ شەرم و شورەییەک، شتێکی لێدەدزیم، بە جۆرێ شتەکەی دەدزی وەکو ئەوەی فەرز بێ لە سەری، وەکو ئەوەی موڵکی خۆی بێت: بۆیە نەمدەتوانی هیچ ڕقێکی لێ هەڵگرم.

هەر لە زیندانییەکان خۆیانم بیست کە پیاو دەتوانێ خۆی چای بۆ خۆی دروست بکات، هەستم کرد وا چاکە قۆرییەک پەیدا بکەم و خۆم چای بۆ خۆم دروست بکەم. قۆرییەکیان بە کرێ بۆ پەیدا کردم. ئاشپەزێکیانیش پێناساندم کە ئامادە بوو مانگانە بە سێ کۆپیکان، ئەگەر ئازووقە و کەرەستەی خواردنی تایبەتی بکڕم، خواردنی دڵخوازی خۆمم بۆ ئامادە بکات، هەڵبەتە یەکسەر کۆمەڵێک قەرزیان لێ سەندم، جا نەک هەر ئەو ڕۆژە، بەڵکو لە یەکەم ڕۆژەوە سێ دانە جار هاتنە لام و داوای قەرزیان لێکردم.

هەڵبەتە زیندانییانی خانەدان و ئەسڵزادە، دەبنە مایەی نەفرەت و ڕقی هاوزیندانییەکانی خۆیان. بە چاوی دۆستایەتی سەیر ناکرێن. هەرچەندە لە هەموو پلەوپایە و مافێکی خانەدانی کەوتبوون و بەلام

زیندانییەکان بە دۆست و هاوڕێیان نەدەزانین. ڕاستە هەمیشە وەکو خـانەدان تەمەشـایان دەکـردین، بەڵام زۆرجـاریش گاڵتەیـان پێدەکردین و پێیـان ڕادەبـواردین، لێکەوتنـی ئێمەیـان لە گیـان خـۆش بوو، بۆ نموونە دەیانگوت:

– تۆ تەمەشا! تەمەشـای ئەم نەجیبزادەیە! کە جـاران بە گالیسکە بە نـاو مۆسـکۆدا دەڕۆیـی، ڕێبـواری دەکـردە ژێـرەوە! شـای بە سـەپان نەدەگرت! بەڵام ئێستا ئەو دەورروزەمانە گوزەشت! ئەو باوکەی مرد.

زیـاتر ئەو کاتـانە گاڵتەیـان پێدەکردین کە لەگەڵ ئەوانـدا بـۆ کـار کردن دەبـراین، چـونکە ئێمە هێز و توانـای ئەوانمـان نەبوو، ئەلهەقـی نەمان دەتواتی وەکو پێویست یارمەتیـان بدەین و هاوکاریـان بکەین. هـیچ شـتێک هێندەی بە دەسـتهێنانی متمـانەی خەڵکی قـورس نییە، بە تایبەتی بەدەستهێنانی متمانە و خۆشەویستیی ئەو جۆرە خەڵکانە.

لە هەمـوو زینـدانەکەدا تەنیـا چەنـد کـۆنە نەجیبـزادە و خـانەدانێک هەبوون، پێنجیان پۆڵاندی بوون، زیندانییەکان زیاتر ڕقیـان لەوان بـوو تـا لە نەجیبـزادە ڕووسـەکان (پاشـان بە درێـژی باسـی ئەو پۆڵانـدیانە دەکەم). پۆڵانـدییەکان (مـن هەر باسـی زینـدانییە سیاسـییەکان دەکەم)، بە پارێزەوە مامەڵەیـان دەگەڵ زیندانییەکانـدا دەکرد و زۆریـان لە خـۆ دەکـرد کە دەگەڵیانـدا بە نەزاکەت بـن، ڕۆژی دوو قسـەیان دەگەڵـدا نەدەکردن، نەبوایە بە تووشیانەوە هەر قسـەیان دەگەڵ نەدەکردن، بە ئاشـکرا پێیـانەوە دیـار بـوو کە حەزیـان بە هـاوڕێتی و دۆسـتایەتیان نییە. زیندانییەکان زۆر چاک هەستیان بەمە دەکرد و دووقـات تۆڵەیـان لێدەکردنەوە. لە جێی سندان قوزەڵقورتە.

دوای نزیکەی دوو دانە سـاڵ ئەوجـا تـوانیم دۆسـتایەتی هەنـدێ لە هاوڕێیانی زیندان بە دەست بێنم. ئیـدی بەرەبەرە لێم نزیـک بـوونەوە،

متمانەیـــان پێکــردم و زۆربەی هەرە زۆریـــان خۆشیانویســـتم و بە ئینسانی باشیان زانیم.

ژمـارەی کـۆنە نەجیبـزادە و خانەدانـانی ڕووس لە زینـدانەکەدا بە مـنەوە پێنج کەس بـوو. باسـی یەکێکیـانم – تەنـانەت پێش هـاتنم بـۆ زینـدان– بیسـتبوو کە مرۆڤێکـی بـودەڵەی، شـەڕخوازی، نـامەردی، بەدئاکاری، گەندەپیاوە و جاسووسی بەسەر زیندانییەکانەوە دەکات و خەبەریـان لێـدەدات. بـۆیە لە یەکەم ڕۆژەوە خـۆم لەم مـرۆڤە دوور گرت. یەکێکی دیکەی ئەو پێنج کەسە، ئەو زیندانییە بـوو، پێشـتر باسـم کـردووە، کە بـابی خـۆی کوشـتبوو. سـێیەمیان ئـاکیم ئـاکیمیچ ناوێـک بوو، کە بە عەمراتم پیـاوی وا خـۆش و خۆشـڕووم نەبینی بـوو و تـا ئێستاش هەر لە یادمە و لە تۆ وایە بەرانبەرم دانیشتووە: پیاوێک بـوو درێژ، باریک و بنێس، ئەقڵ، کوێرە سیواتێکی یەجگار کەمـی هەبـوو، گەنگەشـــە کـــارێکی سەرســـەخت و منجـــڕ، دەتگـــوت ئەڵمـــانییە. زینــدانییەکان گاڵتەیـــان پێـــدەکرد و پێیـــان ڕادەبـــوارد، بەڵام لێشـــی دەترســـان، چـونکە پیاوێـک بـوو بە تەبـیعەت جیـنگن، دەستوەشـێن، بیانووگر و شەڕانی. ئەم پیاوە لە هەوەڵەوە تێکەڵیـان بـوو بـوو، خـۆی کرد بوو بە هاوتایان و زۆرجـار قەرقەشـە و شـەڕەجوێن و دەمقڕەی دەگەڵ دەکردن. جا چونکە پیاوێکی سەر ڕاست و ئابرومەند و پـاک و دڵسۆز بوو، هەر کە دیتبای غەدر و زوڵم لە یەکێک دەکرێت، یەکسـەر خـۆی لە مەسـەلەکە هەڵدەقورتانـد و خـۆی لێدەکرد بە خـاوەن. بەڵام لەگەڵ ئەمەشـدا تـا بڵێـی سـادە و سـاویلکە و کاڵفـام بـوو. کە دەگەڵ زیندانییەکانـدا بە شـەڕ دەهـات، عەیبـی دزێتـی لێـدەگرتن، دڵسـۆزانە ئامۆژگـاری دەکـردن کە دەســتبەرداری دزیـی بـبن. هەر لە یەکەم ڕۆژەوە، بـــووین بە دۆســـت و زووبەزوو بەســـەرهاتی خـــۆی بـــۆ گێـڕامەوە. مـاوەیەکی زۆر بە ســەربازی لە قەفقـازدا دەمێنێـتەوە تـا

دەگاتە پایەی ئەفسەری پلەدوو. بۆ گێرامەوە کە خۆبەخش بە پلەی سەربازی دەرجەدار پەیوەندی بە تیپێکی سوپایی سەر سنوورەوە دەکات. پاش چاوەڕوانییەکی زۆر بۆ پایەی ئەفسەری پلەدوو بەرز دەکرێتەوە و دەگوازرێتەوە بۆ کۆساران و دەکرێت بە سەرۆک و فەرمانداری قەڵایەکی چکۆلە. ئیدی میرێکی چکۆلەی قەفقازیی ئەو دەڤەرە، ئەمەی لەبەر گران دەبێت، هەوڵدەدات قەڵاکە بسووتێنێ، شەوێک شەبەیخونێکی بۆ دەکات، بەڵام شکست دێنێت و بە ناچاری بە دەستی بەتاڵ دەگەڕێتەوە. ئیدی ئاکیم ئاکیمیچ دەکەوێتە بیری تۆڵە سەندنەوە لە میرەچکۆل، وا دەنوێنێ کە نازانێت میرەچکۆل شەبەیخونی کردووەتە سەر قەڵاکەی، ئیدیٚ دەنگۆیەکی وا لە نێو خەڵکیدا بڵاودەکاتەوە کە کۆمەڵێک یاخی و چەتە و ڕێگری ئەو چیاوچۆڵانە شەبەیخوونەکەیان کردووەتە سەر قەڵاکەی. دوای مانگێک لەو ڕووداوە، ئاکیم ئاکیمیچ، داوا لە میرەچکۆل دەکات کە سەردانێکی دۆستانە و برادەرانەی بکات. ئیدی میرەچکۆل، بێئەوەی هیچ گومانێک بکات، بە سواری ئەسپەکەی دێت بۆ لای. ئاکیم ئاکیمیچ، سەربازەکانی خڕ دەکاتەوە و لە بەردەم میوانەکەیدا، باسی ئەو خیانەت و تاوانە دەکات کە میوانەکەی کردوویەتی، زۆری سەرکۆنە دەکات و زۆر بەوردی بۆی ڕوون دەکاتەوە کە سووتاندنی قەڵایەکی دەوڵەتی چ تاوانێکی گەورەیە و ئەرکی سەرشانی میرێکی سەر بە حکوومەت چییە، لە کۆتایی هەموو ئەو قسانەدا فەرمان بە سەربازەکانی دەدا کە یەکسەر و لە جێدا میر تیرباران بکەن، ئەوجا سەرانی خۆی لە ورد و درشتی مەسەلەکە ئاگادار دەکاتەوە و پێیان ڕادەگەیەنێ کە میری بە سزای خۆی گەیاندووە و تیربارانی کردووە. ئیدی ئاکیم ئاکیمیچ دەدرێتە دادگایەکی سوپایی، حوکمی ئیعدام دەدرێت، پاشان حوکمەکەی سووک دەکرێت و وەکو مەحکومی

دەرەجەدوو، وا تا دوانزەسـاڵ، بۆ سـیبیریا دەنێردرێت. ئاکیم لە لای من ئیعترافی کرد کە ڕەفتارەکەی یاسایی نەبووە، دەبوایە میرەچکۆل لە دادگایەکی مەدەنیدا دادگایی بکرێت نەک لەبەردەم ئەنجوومەنێکی سـوپاییدا. کەچی ئاکیم وێڕای ئەوەش ئەوەی بە ئەقڵدا ناچێت کە چ تـاوانێکی گەورەی کـردووە. لە وەڵامـی هەمـوو ناڕەزانییەکـانی منـدا دەیگوت:

- ئـاخر ئەو ئـاگری نـا بە قەڵاکەی مـنەوە، قەڵاکەی سـووتاندم، دەبـوایە چـی بـکەم؟ چـارم چ بـوو یـانی دەبـوایە سوپاسـی بـکەم؟ دەستخۆشیم لێکردبا؟

هەرچەنـدە زینـدانییەکان، گاڵتەیـان بە ئاکیم ئاکیمیچ دەکرد، پێیـان ڕادەبـوارد و پێیـان وابـوو دەمـارێکی شـێتی تێـدایە، بەڵام چـونکە ڕێکوپێک و بە سـەلیقە و کارامە و ورد و لێزان بوو، ڕێزیان دەگرت.

هەمـوو سـنعەتێکی دەسـتی دەزانـی، چێت ویسـتبا بـۆی دروسـت دەکردیت: قۆنـدەرەدروو بـوو، پینەدۆز بـوو، بۆیەچـی بـوو، نیگـارکێش بوو، کەندەکار بوو، دارتاش بوو، قفڵساز بوو. هەموو ئەم کاروپیشـانە لە زینداندا، لە هاوزینـدانییەکانی خۆیەوە فێر بـوو بـوو، ڕەنـگ نەبـوو شـتێکی دیبـا، یەکسـەر و زۆر بە باشـی تەقلیـدی دەکـردەوە، ئیـدی زەمیلە و سندوق و لەیستۆک و فانۆسـی کـاغەزینی دروسـت دەکرد و دەیدا بە یەکێک و لە شاردا بۆیان دەفرۆشت. جا بە هۆی کـارەکەیەوە هەمیشە بڕێک پارەی هەبـوو، ئیدی فـانیلە و شـۆرت و بـالیفی نەرم و پێویسـتیانی دیکەی پێ دەکڕی. بـۆ خـۆی جێگەیەکـی نەرم و خۆشـی فەراهەم کـرد بـوو. ئەویش لە هەمـان قاوشـی منـدا بـوو، لە سـەرەتای زیندانی بوونمدا زۆری مەحەبەت و چاکە لەگەڵدا کردم.

زیندانییەکان بەر لەوەی بۆ کار و بێگـار لە زیندانەکە دەربچـن، بە دوو ڕیـز لە بەردەم بارەگـای پاسـەوانیدا (قەرەوڵخـانە) دەوەسـتان و

پاسەوانان بە تفەنگی سوارەوە بەر و پشتیان لێدەگرتن. هەنگێ ئەفسەرێکی بەشی ئەندازە و چاودێری کار و بێگار و چەند سەربازێک لەوانەی سەرپەرشتی کاری زیندانییەکانیان دەکرد دەهاتن. چاودێرەکە زیندانییەکانی دەژمارد و دەستە دەستە بۆ ئەو شوێنانەی دەناردن کە دەبوا کاری تێدا بکەن.

منیان دەگەڵ چەند زیندانییەکی دیکەدا بۆ کارگەی ئەندازە نارد، ئەم کارگەیە لە دار و تەختە دروستکرا بوو، لە ناوەندی حەوشەیەکی گەورەدا بوو پڕ بوو لە کەرەستە و تفاقی بیناسازی. کوورەیەکی کان توانەوەی تێدابوو، چەند وەرشە و کارگەیەکی دارتاشی و قفڵسازی و بۆیەکاریشی تێدابوو. ئاکیم ئاکیمیچ، لە کارگەی بۆیەسازیدا کاری دەکرد: بۆیەی زەیتی ئامادە دەکرد، ڕەنگی تێکەڵ دەکرد و دەگرتەوە، مێز و کورسیانی بە جۆرێ بۆیە دەکرد لە تۆ وایە دارساجی ڕاستییە.

بەدەم چاوەڕوانی زنجیر و کەلەپچەی تازەوە، هەستە سەرەتاییەکانی خۆمم لەمەڕ زیندان، بۆ گێڕایەوە. وەڵامی دامەوە :

- هەق بە تۆیە، ڕاستدەکەی، لێرەدا خۆشییان بە چارەی نەجیبزادە و ئەسڵزادەدا نایەت، بە تایبەتی ئەگەر زیندانی سیاسی بێ، ئەوا خوا خوایانە ئەزیەتیان بدەن، خراپەیان دەرهەق بکەن. هەڵبەتە نابێ ئەمەمان پێ سەیر بێت! چونکە تۆ لە خۆیان نیت، لەوان ناچیت: ئەوانە هەر هەموویان بەر لەوەی بگەنە ئێرە یان مسکێن و خوبزە بوون یان سەرباز، ئیدی چۆن دەشێت خۆشیان بوێی؟ جا با ئەوەشت پێبڵێم کە ژیان لێرەدا سەختە، بەڵام سەختیەکەی وەک دەڵێن لە چاو سەختی ژیانی ئۆردوگا و گرتووخانە تەمبێکارییەکانی ڕووسیادا هیچ نییە. هەندێ لەو خەڵکانەی کە ئەوێیان دیتووە و لەوێندەر بەر بوون و ئێستا لێرە زیندانیین، زۆر ستایشی ئێرە دەکەن، دەڵێن ئێرە لە چاو ئەو گرتووخانانەدا بەهەشتە، نەک لەبەر ئەوەی کار لەوێندەر

قورسـتره و دەڵێن ئیدارەی ئەوێنـدەر مـامەڵەیەک دەگەڵ زینـدانییانی دەرەجە یەکدا دەکەن (ئیدارەی ئەوێنـدەر، ئەم دیسپلین و زەبتورەبتە سـوپاییەی ئێرەی نییە) کە زۆر جیاوازە لە مـامەڵەی ئیدارەی ئێـرە. گوایە زیندانییان لەوێ وەک ئەوەیە لە مـاڵی خۆیـان بژین (هەڵبەتە بە مل گوتیاری چونکە من بە خۆم نەمدیتووە)، جلی یەکجۆریـان پێ لە بەر ناکەن، سەریان ناتاشن، ئەگەرچی بە بۆچوونی من جلی یەکجۆر و سەرتاشـین شـتێکی زۆر باشـە، نیشـانەی ڕێکـوپێکییە، دیمەنـی جوانترە، کەچی ئەوان حەزی لێناکەن. ئیدی کۆمەڵگەیەکی هەڕەمەی سـەیرە! هەمـوو جـۆرێکی تێـدایە؛ سـەرباز، چەرکەس، خوانەنـاس، ئەرتەدۆکـس، جووتیارانێـک کە خـانەوادەی خۆیـان بەجێهێشـتووە، جـولەکە، قەرەج و خەڵکـانێکی دی کە مەگەر هەر خـوا بزانـێ لە کوێنـدەرەوە هـاتوون! جـا دەبـێ ئەم هەڕەمە سـەیرە پێکەوە و وەکو یەک خێزان و ماڵبـات هەڵبکەن و بژین، لە هەمـان قاپدا نـان بخـۆن و لەسـەر هەمـان تەختەبەن بـخەون و هیچ جۆرە ئـازادییەک لێرە نییە: پیـاو مەگەر بەدزیـیەوە دەردە دڵێـک بکـات، ئەگەر دوو پـوڵی هەبـوو دەبێ لە پێڵاوەکەیدا بیشارێتەوە، ڕوو دەکەیتە هەر لایەک هەر زینـدانە و زینــدان، ئیــدی لەم حــاڵەدا پیــاو بە دەســت خــۆی نیـیە بیــر لە سەرکێشی و کاری خراپ دەکاتەوە.

ئەم شــتانەم بە لاوە تــازە نەبــوون، پێشــتریش دەمــزانین. حەزم دەکـرد پرسـیاری مـێجەرەکەی خۆمـان لە ئـاکیم ئـاکیمیچ بـکەم. ئیـدی ئاکیم هیچی لێنەشاردمەوە، لە سیری تا پیازی بۆ گێڕامەوە، ئەلهەقی قسەکانی زۆریان دڵتەنگ و نیگەران کردم!

ئیدی ڕێکەوت وا بوو دوو دانە سـاڵی تەواو لە سـایەی دەسـەڵاتی ئەم ئەفسـەرەدا بـژیم. ئەوەی ئـاکیم ئـاکیمیچ بـۆی گێڕابـوومەوە، هەر هەمـووی مووبەمـوو وا دەرچـوو. ئەم ئەفسـەرە مرۆڤێکـی بەدخـوو،

توندەتەبیعەت و ترسناک بوو، بە تایبەتی کە دەسەڵاتێکی ڕەهای بەسەر نزیکەی دوو سەد مرۆڤەوە هەبوو. زیندانییەکانی بە دژمنی شەخسی خۆی دەزانی، دیارە ئەمە خەتا و هەڵەیەکی زۆر ترسناک بوو. کابرایەک بوو تا بڵێی جینگن، هەڵەشە، سەرەڕۆ و دڵڕەش، کە تورە دەبوو، ئەگەر بە ڕێکەوت چاکە و پیاوەتییەکی هەبا، ئەوەشی بە ئاوا دەدا.

هەندێ جار کە تورە دەبوو، وەکو چۆن بۆمبێک لەناکاو، لە نیوەشەودا بتەقێتەوە بەو ئاوایە دەیدا بەسەر زیندانەکەدا، ئەوسا وای بە حاڵی ئەو زیندانییەی لەسەر پشت نووستبا یان بەسەر لای چەپدا خەوتبا، یەکسەر دەچووە سەری و دەیگوت: "دەبێ لەسەر لای ڕاست بنووی، ئەوە فەرمانی منە". زیندانییەکان هەم ڕقیان لێ بوو و هەم لێی دەترسان. دەموچاوێکی سووری ترسناکی هەبوو. هەموو زیندانییەکان دەیانزانی کە مێجەر بە تەواوەتی ملکەچ و گوێڕایەڵی فەرمانانی (فدکا)ی نۆکەر و خولامی خۆیەتی، سەگێکی هەبوو ناوی (تریزورکا)(٤) بوو، ئەم سەگەی زۆر خۆشدەویست، کە سەگەکەی نەخۆش کەوت، خەریک بوو لە حەژمەتاندا شێت ببێ. کە (فدکا)، پێی ڕاگەیاند لە نێو زیندانییەکاندا یەکێک هەیە سەر لە بەیتاڵی دەر دەکات و زۆر نەخۆشی قورسی چاک کردووەتەوە، یەکسەر ئەو زیندانییەی بانگ کرد و گوتی:

- فریام بکەوە، تریزورکام بۆ چارە بکە، ئەگەر چارەی بکەیت و چاک ببێتەوە زێڕ و زیوی دنیات دەدەمێ.

ئەو پیاوە، جووتیارێکی سیبیریایی زیرەک و بە ئاوەز بوو، ئەلهەقی بەیتاڵێکی زۆر باش بوو، بەڵام بەر لە هەر شتێک جووتیارێکی فێڵباز بوو. دوای چەندین ساڵ، پاش ئەوەی ئەم

مەسەلەیە کۆن بوو، بە تەواوەتی بیر چووەوە. ئەم بەیتاڵە بەم جۆرە بۆ هاوڕێکانی گێڕابووەوە:

- سەگەکە لەسەر قەنەفەیەک ڕاکشا بوو، بالیفێکی نەرمی سپی لە ژێر سەردا بوو. تەمەشایەکی تریزورکام کرد. یەکسەر زانیم تووشی هەو و ئیلتیهاب بووە، پێویستی بەوەیە خوێنی بەر بدرێ، پێویستی بە حەجاماتە و دڵنیا بووم کە دەتوانم چارەی بکەم، بەڵام لە دڵی خۆدا گوتم: "باشە تەقوتۆپی؟ هەنگێ من چی بکەم؟" ئیدی بە مێجەرم گوت: "نەخێر قوربان، زۆر درەنگ منت ئاگادار کردووە، ئەگەر دوێنێ یان پێرێ بانگتان کردبام، ئێستا چاک بوو بووەوە، بەڵام تازە درەنگە، کار لە کار ترازاوە، هیچم لە دەست نایەت، فایدەی نییە هەر دەتۆپێ !".

ئیدی تریزورکا تۆپی.

جارێک بۆیان گێڕامەوە کە یەکێک لە زیندانییەکان ویستویەتی مێجەر بکوژێت. ئەم زیندانییە چەندین ساڵ بووە لە زینداندا بووە، پیاوێک بووە ملکەچ و گوێڕایەڵ، لە بێدەنگی و کەمدوویدا بەناوبانگ بووە: تەنانەت بە گێلۆکە و شێتۆکەیان داناوە. بەشی خۆی خوێندەواری هەبووە و شەو و ڕۆژ خەریکی خوێندنەوەی تەورات بووە. دەیانگوت کە زیندانییەکان هەموو دەنووستن، لە نیوەشەودا هەڵدەستا و مۆمێکی چکۆلەی دادەگیرساند، دەچووە نزیکی سۆپاکە و تەوراتەکەی دەکردەوە و تا بەیانی خەریکی خوێندنەوە دەبوو.

ڕۆژێک لە ڕیز دێتە دەرێ و بە مائمور و سەرپەرشتیاری کاروباری زیندانەکە دەڵێت، ناچێت بۆ کار و بێگار. ئەم خەبەرە گەییە مێجەر، بە ڕادەیەک تورە بوو کە یەکسەر بە خۆی بۆ زیندانەکە هات. زیندانییەکە کە پێشوەختە پارچە کەرپووچێکی ئامادە کرد بوو و شاردبوویەوە، هەر کە مێجەری بینی یەکسەر بەرە و ڕووی ڕۆیی و کەرپووچەکەی خێواندێ، بەڵام بەری نەکەوت. زیندانییەکە گیرا،

دادگایی کرا، بۆ چەند ساتێک خرایە ژێر جەڵد و شەلاقکاری، دوای ئەوە برا بۆ خەستەخانە، دوای سێ دانە ڕۆژ مرد. لە سەرەمەرگدا گوتبووی ڕقی لە کەس نییە، هەر حەزی کرد بوو عەزاب بکێشێت، ئازار بچێژێت، وێرای ئەوەش سەر بە هیچ ئایین و دیانەتێک نییە. ئەلهەقی کە لە زینداندا ناوی دەهات زیندانییەکان بە خێر و بەڕێزەوە ناویان دەبرد و یادیان دەکردەوە.

لەو کاتەدا کە پێوەند و زنجیرەکانیان دەگۆڕیم، پێوەند و زنجیری تازەیان لێ دەبەستم، چەند کیژۆڵەیەکی چۆرەکفرۆش یەک لە دوای یەک خۆیان بە کوورەکەدا کرد. ئەمانە زۆربەیان منداڵ بوون، دەهاتن بۆ فرۆشتنی ئەو کولێرە و چۆرەکانەی دایکیان بۆیان ئامادە دەکردن. تا گەورە دەبوون ئەمە کاریان بوو، بە گەورەییش هەر سەری زیندانیان دەدا، بەلام بۆ شت فرۆشتن نا، هەمیشە یەکێک لەوانەت لە دەوروبەری زینداندا دەبینی. هەندێ ژنی بە مێردیش لە نێو چۆرەکفرۆشەکان و نانفرۆشەکاندا هەبوون، هەر چۆرەکێک بە دوو کوپیک بوو، یانی هەرزان بوو، بۆیە زۆربەی زیندانییەکان دەیان کڕی.

جارێکیان زیندانییەکی دارتاشی سەربۆزی دەموچاو سووری ڕووخۆشی دەمبەپێکەنینم بینی، ئەم زیندانییە دارتاشە، گاڵتە و سوعبەتی دەگەڵ کچۆلە چۆرەکفرۆشەکاندا دەکرد. بەر لە هاتنی ئەوان دەسەسرێکی سووری لە ملی ئالاند. پاش کەمێک ژنێکی قەڵەوی دەموچاو کونج لە ڕێوە گەیی، سەبەتەکەی لەسەر مێزی کاری دارتاشەکە دانا، دارتاشەکە بە دەم بزەیەکی پڕ لە متمانەوە لێی پرسی:

- دوێنێ دیار نەبوویت؟

ژنەکە، بە جورئەتەوە گوتی:

- من هاتم، بەڵام تۆ لە هیچ کوێیەک دیار نەبوویت.

- هاتین، بەڵام پاشان بۆ شوێنێکی تریان بردین، ئەگینا یەکترمان هەر دەبینی، پێرێ هەموو دەستە خوشکەکانت هاتنە دیدەنیم.

- کێ و کێ بوون؟

- ماریاشکا، خافروشکا، چیگوندا، دفوگر و شفایاش (چوار کۆپیک بایی) هاتبوو.

یەکسەر لە ئاکیم ئاکیمیچم پرسی:

- باشە شتی وا دەبێت؟

ئاکیم، چونکە خۆی پیاوێکی زۆر بێگەرد و داوێنپاک بوو، چاوی داخست و بە شەرمەوە گوتی:

- بەڵێ، هەندێ جار شتی واش دەبێت، هەندێ جار ئەو شتانە ڕوو دەدەن، بەڵام زۆر بەکەمی. چونکە زۆر زەحمەتە، کۆسپی دنیای لەبەر دەمە، بۆیە زیندانییەکان وێڕای هەموو حورمانێکی سێکسی زیاتر خوویان دەدایە بادەنۆشی و پارەکانیان لەو مەیدانەدا خەرج دەکرد. زۆر زەحمەت بوو بگەیتە ئەو جۆرە ژنانە. دەبوا لەسەر جێژوان و کاتەکەی ڕێک بکەون، شوێنێکی پەنا بەدەست بێنن، کە ئەمە لە هەموو شتێک ئەستەمتر بوو، دەبوایە پاسەوانەکە ئیغفال بکەی یان دەمی چەور بکەی و بەرتیلی بدەیتێ کە ئەمە نیمچەمەحاڵ بوو، دەبوایە پارەیەکی تا ڕادەیەک زۆر خەرج بکەی، کەچی وێڕای ئەوەش هەندێ دیمەنی ئاشقێنیم بە چاوی خۆم بینیوە، ڕۆژێکیان سێ کەس بووین، نارد بوو یانیین بۆ کەناری ڕووباری ئارتیش کە کوورەی خشت سوورکردنەوە دابگیرسێنین. چەند سەربازێکی پاسەوانمان لەگەڵ بوون زۆر نەرمونیان بوون و چاوپۆشیان لێدەکردین، لەپڕ دوو ئافرەتی لەوانە پەیدا بوون. یەکێک لە زیندانییەکان، دیار بوو چاوەڕوانی دەکردن، گوتی:

- بۆچی ئەوەندە درەنگ کەوتن؟ لە کوێ بوون؟ لە ماڵی زفیرکوف بوون، وا نییە؟

یەکێکیان بە پێکەنینەوە گوتی:

- زفیرکوف؟ کە شەممە لە مانگ بڕا هەنگێ دەچم بۆ لای زفیرکوف.

ئەمە پیسترین و ناشیرینترین ژنی ڕووی زەوی بوو. تا خەیاڵ بڕ بکا پیس بوو. پێیان دەگوت چیگوندا (هەرزانبایی)، دەگەڵ دەستە خوشکەکەی تری دا دفوگروشفایا (چوار کۆپیک بایی)دا هات، کە لەویش پیستر بوو.

کابرای مێباز ڕووی کردە ژنە چوار کۆپیک بابیەکە و گوتی:

- ها، دەمێکە دیار نیت، چییە دەڵێی کەمێک لاواز بووی؟

- بڵێم چی، جاران جوان و قەڵەو بووم، بەڵام ئێستا ئەوەندە لاواز بووم دەڵێی دەرزیم قووت داوە.

- هێشتا هەر دوای سەربازان دەکەوی؟

- دە تەمەشا، تۆش هەمان قسە و بوختانێ خەڵکی دەڵێیتەوە! جا با دوای سەربازانیش بکەوم قەیدی چییە؟

- واز لە سەربازان بێنە، دوای ئێمە بکەوە کچی باش، پارەمان پێیە.

ئیدی ئەم زیندانییە سەرتاشراوە، پێ بە کۆتوزنجیرە، جل دووڕەنگە، کە لە ژێر دەستی پاسەواناندا کاری دەکرد بێننە بەرچاو و بیری لێبکەنەوە.

کاتێ کە لە کارەکەم بوومەوە و پێیان گوتم دەتوانم بۆ زیندان بگەڕێمەوە، کۆتوزنجیریان لێبەستم، خوا حافیزیم لە ئاکیم ئاکیمیچ کرد و بە پاسەوانی یەکێک لە سەربازەکان گەڕامەوە بۆ زیندان. ئەوانەی کە بە قۆنتەرات و لەبڕ کاریان دەکرد نەک بە سەعات، هەر کاتێ لە کار تەواو بوان، چاوەڕوانی ئەوانی تریان نەدەکرد و بۆیان

هەبوو بۆ زیندان بگەڕێنەوە، بۆیە کە گەیشتمەوە زیندان، چەند زیندانییەکی دیکە لە پێش مندا گەیشتبوونەوە: باشترین ڕێگە بۆ ئەوەی زیندانییان بخەیتە سەر کار و بەجددی کار بکەن، ئەوەیە بە قەبەڵ و لەبڕ (بە قۆنتەرات) کارەکەیان بدەیتێ، هەنگێ چەندیش کارەکە قورس بێ، بە نیوەی وەختی پێویست تەواوی دەکەن و هەنگێ ئازادن لەوەی یەکسەر بۆ زیندان بگەڕێنەوە بێئەوەی کەس دەست بێنێتە ڕێیان.

چونکە مووبەقەکە بچووک بوو، هەموو زیندانییەکانی بە جارێ نەدەگرت، بۆیە گشت زیندانییەکان پێکەوە نانیان نەدەخوارد، ئەوانەی لە پێشەوە دەگەییشتن بەشە خۆراکی خۆیان دەخوارد و هەڵدەستان و شوێنەکەیان بۆ زیندانییانی دی چۆڵ دەکرد. ویستم کەمێک شۆربای کەلەرم بخۆم، بەڵام چونکە پێی ڕانەهات بووم، زۆرم لە دەم ناخۆش بوو، نەمخوارد، تۆزێ چام بۆ خۆم ئامادە کرد، پاشان دەگەڵ یەکێک لە زیندانییەکاندا، کە ئەویش وەکو خۆم کۆنە نەجیبزادە و خانەدان بوو، لە سووچێکی مێزەکەوە دانیشتم.

زیندانییان، دەهاتنە ژوورەوە و دەچوونە دەرەوە، هێشتا هەموویان نەهاتبوونەوە، بۆیە جێگا زۆر بوو. پێنج کەسیان، پێکەوە لە پشت مێزە گەورەکەوە ڕۆنیشتن، ئاشپەزەکە دوو کاسە شۆربای بۆ تێکردن و تاوەیێکی گەورەی پڕ لە ماسی سوورەوەکراویشی بۆ دانان، پێدەچوو، ئەمانە بە بۆنەیەکی خۆیانەوە جەژن بگێڕن، بۆیە فراڤینیان لە کیسەی خۆیان دابووە ڕادان، پۆلاندییەک وەژوورکەوت و لە نزیکی ئێمەوە ڕۆنیشت.

زیندانییەکی باڵابەرز بەدەم هاتنە ژوورەوەوە، چاوێکی بە گشت هاوڕێکانیدا گێڕا و بە دەنگی بەرز گوتی:

– من لێرەش نەبم دەزانم چی دەکەن.

پیاوێک بوو لە تەمەنی پەنجا ساڵیدا، باڵابەرز و تۆکمە، زیرەکی و ڕووخۆشی بە سیمایەوە دیار بوو، لێوە ئەستوور و شۆڕەکەی دیمەنێکی پێکەنیناوی بە دەموچاوی دەدا. لە نزیکی ئەو گروپەوە کە چەژنیان دەگێڕا، دانیشت و گوتی:

- ڕۆژتان باش، هیوادارم باش خەوتبن؟ بۆچی سڵاوەکەم ناسەنەنەوە، دەی هاوڕێیانی بەڕێزی کۆرسیکیم، عافیەتتان بێت، نۆشی گیانتان بێت، میوان ڕادەگرن.

- ئێمە کۆرسیکی نین!

- زۆر باشە، کەواتە تامبوفین. برایانی تامبوفینم.

- خەڵکی (تامبوف)ش نین، هیچت لە ئێمە دەست ناکەوێ، ئەگەر دەتەوێ خۆت دەعوەت بکەی و دابمەزرێنی، وا چاکە بچیت جووتیارێکی دەوڵەمەند بدۆزیتەوەو.

- قۆڕەی سکم لە برساندا سەعاتە ڕێیەک دەڕوات، پێم ناڵێن ئەو جووتیارە دەوڵەمەندە کێیە تا خۆمی بگەیەنمێ؟

- بڕۆ بۆ لای گازین، ئەو بگرە و هەقت نەبێت!

- براینە گازین ئەمڕۆ خەریکی خواردنەوەیە. هەرچییەکی هەبێ خەرجی خواردنەوەوی دەکات!

زیندانییەکی دیکە گوتی:

- بە لای کەمەوە بیست ڕۆبڵی پێیە، ئەگەر دەتەوێ پارە بەدەست بێنی، هیچ شتێک لە بادە فرۆشی باشتر نییە، کیمیایە.

کابرا گوتی:

- کەواتە ڕام ناگرن؟ باشە، خواردنی حکومەت دەخۆم.

- بۆچی ناچیتە لای ئەو دوو بەڕێزە چا بخۆیتەوە؟

زیندانییەکی دیکەی خەمبار لە سووچێکدا دانیشتبوو، لەوەپێش تاقە وشەیەکی لە زار دەرنەچوو بوو، بە دەنگێکی کەرخ و خەمناک گوتی: ئەو بەڕێزانە بە چی دەزانن؟

– دوو خانەدان و ئەرستۆکراتی لێکەوتوون، ئێستا حاڵیان لە حاڵی ئێمە باشتر نییە.

زیندانییە لێو ئەستوورەکە، بە ڕووگەشی ڕوانییە ئێمە و گوتی:

– زۆرم حەز لە کوپێ چایە، بەڵام ڕووم نایە داوا بکەم، ئەوەندەش نەفسنزم نیم

بە ئاماژەی دەست دەعوەتم کرد و گوتم:

– فەرموو، ئەگەر حەزت لێیە وەرە چا بخۆرەوە.

لە مێزەکەی ئێمە هاتە پێشەوە و گوتی:

– چۆنم حەز لێ نییە؟ کێ هەیە حەزی لە چا نەبێت؟

زیندانییە گرژ و خەمناکەکە هەڵی دایە:

– تەمەشای ئەمە! کە لە ماڵی خۆی بوو شۆربای ڕوون و نانی جۆیشی بە تەواوەتی دەست نەدەکەوت، کەچی لێرە، لە زینداندا، دەبێ چا بخواتەوە، وەکو ئەوەی ئەرستۆکرات (نەجیبزادە) بێ!

لێم پرسی:

– بۆچی لێرە کەس چا ناخواتەوە؟

هیچ وەڵامێکی نەدامەوە. هەر بە پیاویشی نەزانیم.

– کۆلێرەی سپی، کولێرەی سپی! یەکەم سفتاح.

زیندانییەکی گەنج کۆمەڵێک کولێرەی سپی و چۆرەکی بە ڕستێکەوە کرد بوو، دابووی بە شانی دا و بە ژوورەکاندا دەی گێڕا و دەیفرۆشت.

ئەو ژنەی کە ئەم کولێرانەی دەدایە تا بۆی بفرۆشێت، لە هەنبەر هەر دە کولێرەدا، کولێرەیەکی دەدایە بۆ خۆی، ئیدی لەسەر ئەم کولێرەیە دەژیا.

بەدەم بانگی: کولێرەی بچووک! کولێرەی بچووک! خۆی بە مووبەقەکەدا کرد و پاشان لەسەری ڕۆیی:

- کولێرەی بچووک، کولێرەی مۆسکۆ، گەرم و نەرمە، حەزم دەکرد خۆم هەموویم خواردبا، بەڵام پارەکەم دەری ناهێنێ. دەی کوڕینە فریا کەون، تەنیا یەک کولێرە ماوە، کێ داکی خۆی خۆشدەوێ با بیکرێت، بە یادی دایکییەوە نۆشی گیانی بکات.

بەو قسەیە هەموانی هێنایە پێکەنین و چەند کولێرەیەکیان لێکڕی. ئەوسا گوتی:

- گازین خەریکی خواردنەوەیە، زۆر سەرخۆشە! ئیشێکی باش ناکات! ئەمڕۆ ڕۆژێکی لەبار نییە، کاتێکت زانی هەشتچاو (مەبەستی مێجەرە) خۆی کرد بە ژووردا، هەنگێ چی دەکات؟

- دەیشارینەوە، سەرخۆشە؟

- بەڵێ، فول سەرخۆشە، پیس هاڕوژاوە. شەڕ بە داروبەرد دەفرۆشێت. هەر کەسێکی دەست بکەوێ بە گژیا دەچێت.

- کەواتە کار دەگاتە شەڕەمست.

لە پۆڵاندییەکەی تەنیشت خۆمەوە پرسی:

- ئەوە باسی کێ دەکەن؟

گوتی:

- باسی گازین دەکەن، ئەمە زیندانییەکە کە بادەفرۆشی دەکات.. هەر کاتێ شتێکی قازانج کرد و پارەیەکی دەستکەوت، تا دوا کوپیک دەخواتەوە. کە دەخواتەوە، ئیدی دەبێ بە دڕندەیەک لەو گۆڕە. تەبیعەتی ئاگرینی سەردەکات. بەڵام بەر لەوەی بخواتەوە و

سـەرخۆش ببـێ، پیـاوێکە هێـدی و هـێمن و بێـوەی، بەڵام کە خـواردییەوە ئیـدی لە دەسـت دەردەچێـت، دەسـت دەداتە کێـرد و پەلاماری خەڵکی دەدات و دەبێ فریا بکەون و کێردەکەی لێ بسەنن.

- چۆن دەتوانن لێی بسەنن؟

- دە دوانزە کەس بە سـەریدا دەرژێن و ئەوەنـدەی لێدەدەن تـانیوە گیان دەبێت، ئیدی دەکەوێ و لە هۆش خۆی دەچێت. کە بورایەوە و بـوو بە جەنـازە هەنگـێ لەسـەر تەختەبەنـدەکەی (تەخـتەخەو) پـاڵی دەخەن و پاڵتۆکەی خۆی پێدا دەدەن.

- باشە ناترسن بمرێت؟!

- ئەو لێدانەی لەو دەدرێـت، لە هەر کەسـێکی تـر بـدرێت بێگومـان ڕۆح دەرنابـات، بەڵام ئەو گیانسـەختە، لە ڕادەبەدەر بەهێـز و پـتەوە، لەم زینـدانەدا کەس لەو بەهێزتـر و پتەوتـر نیـیە، دوای ئەو هەمـوو تێهەڵدان و دارکارییە، سبەی بەیـانی هێندە چـالاک و گورجوگۆڵ لە خەو ڕادەبێت وەکو ئەوەی نەبای دیبێ و نە باران، وەکو ئەوەی هیچ شتێ ڕووی نەدابێ.

لە پۆڵاندییەکم پرسی:

- ئەرێ بێزەحمەت، پێم ناڵێی ئەوانە کە نـانی خۆیان دەخۆن و مـن چـای خـۆم دەخـۆمەوە، بـۆچی چاویـان لە چـایەکەی مـنە، بـۆچی حەسوودیان بە من دێت.

- مەسەلە چایەکە نییە، هیچ پەیوەندییەکی بە چایەکەوە نییە، ڕقیـان لە خـۆتە: تـۆ نەجیبـزادە نیـت؟ یـانی لەوان ناچیـت. بـۆیە حەز دەکەن بتبەزێنن و شـەڕت پێ بفرۆشـن و بەگژتـا بێن، تـۆ چاوەڕوانی شـتی خراپتـر بـکە. ژیـانی ئێمە لێرەدا زۆر سـەخت و دژوارە. ئەگەر ژیـانی زیندانییەکان سەخت بێ، ئەوا ژیـانی ئێمەمانـان دووجـار سـەختە، هەم وەکـو زینـدانی و هەم وەکـو نەجیبـزادە، بـۆیە دەبـێ زۆر بەسـەبر و

حەوسـەڵە بـین تـا دەگەڵ ئەم ژیـانەدا ڕابێـین، خـووی پێـوە بگـرین. دڵنیـابە بە هـۆی ئەم خـۆراک و چـایەوە کە بە خـۆت دەیکـڕی، سەریەشەی زۆرترت بۆ دەنێنەوە، خۆ زۆر کەسی دیکەش خۆراک و چـای تـایبەتی خۆیـان هەیە، ئەمە بـۆ ئەوان ئاسـاییە، بەڵام بـۆ تـۆ ئاسایی نییە.

پۆلانـدییەکە ئەو قسـەیەی کـرد و هەسـتاو ڕۆیـی. دوای چەنـد دەقیقەیەک قسەکانی هاتنە دی.

پەراوێز:

١-فارتیکولیتانبوسـت: ئەم وشـەیە هـیچ مانـایەکی نیـیە. زینـدانییەکە وای دەزانی وشـەیەکی فەرەنسـییە و مانـای خۆشڕەفتاری دەگەیەنـێ، بۆیە بەردەوام بە تەشەر و تەڵفیزییەوە بەو مانایە بە کاری دێنا.

٢-(کاجان) هیچ تەیرێک بەو نـاوەوە نییە. وشـەی کاجـان لە هەندێ زمانی ڕۆژهەڵاتیدا بە مانای شا یا میر دێت.

٣-"نیفالیـد" وشـەیەکی سـەروگوێ شـکێنراوی فەرەنسـییە لە (ئەنفالید)ەوە وەرگێراوە، بە مانای "نوقستانی جەنگ" دێت.

٤-کفـاس خـواردنەوەیەکە لە خوسـاندنی نـانی ڕەش و ئـاردی جـۆ دروست دەکرێ.

«٣»

هەستە سەرەتاییەکان

٣-٢

هێشتا (م. کی)(١) - ئەو پۆلاندییەی کە باسم کرد- بە تەواوەتی نەگەیبووە دەرێ کە گازین بە لارەلار خۆی بە مووبەقەکەدا کرد. فوول سەرخۆش بوو، زۆرم بە لاوە سەیر بوو، کە بە ڕۆژی ڕووناک ئەو دیمەنە لە زینداندا ببینم، بە تایبەتی لە کاتێکدا کە دەبوا هەموو زیندانییەکان بۆ کار و بێگار بڕۆن، کە کابرای مێجەر یەجگار بە زەبتوڕەبت و سەختگیر بوو، زۆر جار لەناکاو خۆی بە ژوور و قاوشەکاندا دەکرد، ئەمە سەرباری ئەوەی ئەفسەرەکەی ژێر دەستی شەو و ڕۆژ خەریکی پاسەوانی بوو، بۆ ساتێکیش زیندانەکەی بەجێ نەدەهێشت، ئەمە جگە لە پاسەوان و دەرەجەداران و چاودێرانی ناو زیندانەکە کە چاوپۆشیان لە کەمترین سەرپێچی نەدەکرد. بۆیە ماوەیەکی زۆرم پێویست بوو تا لەم جۆرە ڕووداوانە، کە لە

سـەرەتادا وەکـو لەگەز و مەتەڵان بـوو بە لامەوە، تێـبگەم و بچـمە بنجوبناوانی و ڕیشەیان بدۆزمەوە.

پێشـتر باسـی ئەوەم کـرد کە زۆربەی هەرە زۆری زینـدانییەکان هەر یەکە و کاروپیشـەیەکی دەزانـی، هەڵـبەتە ئەم کـار و کـارکردنە زادەی پێویسـتییەکی ئاسـایی بـوو. ئەو کاتـانەی کە لە بێگـار و کـاری حکـومەتی دەبـوونەوە، بـۆ خۆیـان کاریـان دەکـرد، هەم کاتەکەیـان بەسـەر دەبـرد و هەم پارەیەکیشـیان بەدەسـت دێنـا. خەڵکـی زینـدان پارەیان جگە لە ئازادی لە هەموو شـتێکی دی خۆشـتر دەوێ. بگـرە بە هاوتای ئازادیی دەزانن، زیندانی کە چەند کوپێکێکی لە گیرفانی خۆیـدا شک برد زۆر دڵخۆش دەبێت، بە پێچەوانەشـەوە ئەگەر پارەی نەبێت هەمیشـە پەسـت و خەمگینە، هێندە بێزار و نائومێد دەبێت، لەگینە لە پێنـاوی تـۆزە پارەیەکـدا تـاوانی گەورەش بکـات. هەرچەنـدە پـارە لە زینداندا ئەو بـایەخە گەورەیەی هەبـوو، لە دڵـی زیندانییەکانـدا شـیرین بوو، بەڵام زۆریش لە لایان نەدەمایەوە، چونکە پاراستن و پاشەکەوت کردنـی یەجگـار ئەسـتەم و قـورس بـوو. چـونکە یـان لێیـان دەگیـرا و دەستی بەسـەردا دەگیرا، یـان لێیـان دەدزرا. مـێجەر کە لە ناغافڵدا بـۆ تەحەڕی ژوور و قاوشـەکان دەردەچـوو، هەر کە زانیبـای زینـدانییەک کەمێـک پـارەی پاشـەکەوت کـردووە یەکسـەری دەسـتی بەسـەردا دەگـرت، هەنگـێ ئەو پـارانە بـۆ چـاککردنی خـواردنی زینـدانییەکان تەرخان دەکرا، چونکە ئیدارەی زیندان هەر پارەیەکی لەو بـابەتەی بـۆ هاتبا، بۆ چاککردنی خۆراکی زیندانەکەی تەرخـان دەکرد. خۆ ئەگەر مـێجەریش پەی بە شـوێنی پارەکانیـان نەبـردایە، ئەوا زۆربەی کـات دەدزران. مەحاڵە زیندانیی متمانە بە کەسێک بکات و دڵـی بێت پـارەی خۆی لا دابنێت. بەڵام وێڕای ئەوەش زیندانییەکان ئـاخری ڕێگەیەکیـان بۆ پاراستنی پارەکانیان دۆزییەوە. پیرەمێرێک هەبـوو سـەر بە یەکێک

له ئاینزاکانی شاری فیاتکا(2) بوو، ئەمە پەنای برد بووە دەڤەری ستارودوب، ئیدی ئەم پیرەمێرە پاشەکەوتی زیندانییەکانی هەڵدەگرت و دەشاردەوە. حەز دەکەم بە چەند وشەیەک باسی ئەم پیاوە بکەم: پیاوێک بوو لە تەمەنی شەست ساڵیدا، لاواز، کورتەبالا، سەری ماشوبرنجی تەواو بوو. کە یەکەم جار دیتم زۆری سەرنج ڕاکێشام، لە هیچ شتێکدا لە زیندانییەکانی دیکە نەدەچوو. نیگای هێندە مەنگ و ئارام و پڕ ئاشتی و ناسک بوو، کە حەزم دەکرد بەردەوام تەمەشای چاوە ساف و گەشەکانی بکەم. زۆر جار قسەمان دەگەڵ یەک دەکرد، بە دەگمەن پیاوی وا دڵپاک، نەفسبەرز و خۆشخوو، جوانڕەفتارم دیتووە. ئەم پیاوە بە هۆی تاوانێکی گەورە و ترسناکەوە حوکم درابوو و بە بێگاری هەواڵەی تاراوگە کرا بوو. ژمارەیەک لە هاودینەکانی لە ستارودوب (دەڤەری چرنیجوف) هەڵگەڕابوونەوە و بوو بوون بە ئەرتەدۆکسی. حکومەت بە هەموو توانایەکی خۆیەوە هانی دابوون لەسەر ئەو ڕێبازە بەردەوام بن و هەموو یاخییەکانی دیکەش بێنێتە سەر هەمان ڕێگا. ئیدی پیرەمێرد دەگەڵ توندڕەوانی دیکەی ئاینزاکەدا لێ دەبڕێن بەرگری و داکۆکی لە (ئایینە کۆنەکە) بکەن. کە حکومەت دەکەوێتە دامەزراندنی کڵێسایەکی ئەرتەدۆکسی لە شارەکەیان، ئاگر بە کڵێساکەوە دەنێن و دەیسووتێنن. ئیدی بە هۆی ئەو کارەوە، یارۆی پیرەمێرد دەگیرێت و ڕەوانەی تاراوگە و زیندانی سیبیریا دەکرێت. ئەم پیرەمێردە پیاوێکی دەوڵەمەند بوو، خەریکی بازرگانی بوو. ژن و منداڵەکانی خۆشدەویست، بەڵام وێڕای ئەوەش بەوپەڕی ورەبەرزی ڕێگای تاراوگەی گرتە بەر، پێیوابوو ئەم ڕەنج و زەحمەتە لە پێناوی باوەڕەکەیدا (ئایینە کۆنەکە) دەکێشێت و ئەمەی لە گیان خۆش بوو.

پیاو، پاش ئەوەی ماوەیەک دەگەڵ ئەم پیرەمێرەدا بەسەر دەبات، بە ناچاری لە خۆی دەپرسێت: "ئەم پیاوە چۆن توانیویەتی یاخی ببێ، بەگژ حکومەتدا بچێت؟" چەند جارێک ویستم باسی ئایینەکەیم بۆ بکات، خۆی دەدزییەوە، باسی ئایینەکەی نەدەکرد، بەڵام هیچ قەڵسی و تورەییەک لە وەڵامەکانیدا نەبوو. کەچی وێڕای ئەوەش ئاگری لە کڵێسایەک بەر دابوو و سووتاند بووی، هەرگیز حاشای لەو کارە نەدەکرد: قەناعەتی تەواوی بەوە هەبوو کە ئەم تاوانەی یان خۆی گوتەنی ئەم شەهادەتکارییە (العمل الاستشهادی) مایەی سەربەرزی و شانازی خاوەنەکەیەتی. زۆرجار پرسیارم لێدەکرد و دەمویست قسەی لێدەربێنم و لەو ڕێگەیەوە زیاتری بناسم، بەڵام بێهوودە. قەت ڕۆژێ لە ڕۆژان لووتبەرزی و فیز و دەعیە و خۆپەسەندیم لێی نەبینی. زیندانییانی دیکەشمان لەگەڵ هەبوون کە سەر بە هەمان ئایین و ئایینزای ئەرتەدۆکسی بوون، زۆربەیان خەڵکی سیبیریا بوون، ئەمانە زیرەک و زیتەڵ بوون وەکو زۆربەی جووتیاران. ئەمانە حەزیان لە مشتومڕ و گەنگەشە و موناقەشە بوو، هەڵبەتە بە شێوازی خۆیان، کوێرانە پابەندی ئایینەکەی خۆیان بوون و بە ئاشکرا حەزیان لە موناقەشە بوو. بەڵام عەیبیان زۆر بوو! لە ڕادەبەدەر لووتبەرز و فڕناخ و خۆپەسەند بوون، ڕێک بە پێچەوانەی هاوڕێ پیرەکەمانەوە کە لە هیچ شتێکدا لەوان نەدەچوو. هەرچەندە زۆر لەوان پتر شارەزای ئایینەکە بوو، لەوان ڕۆشنبیرتر و خوێنەوارتر بوو، بەڵام هەمیشە خۆی لە باس و گەنگەشەی ئایینی دوور دەگرت، تەبیعەتنەرم، خۆشخوو، ڕووخۆش بوو، هەمیشە شاد و دەمبەپێکەنین بوو، بەڵام پێکەنینەکەی وەکو پێکەنینی زیندانییەکانی دی ناخۆش و تەوسامێز نەبوو، بەڵکو نەرم و خۆشنەوا بوو، زیاتر لە پێکەنینی منداڵێکی بێگەرد دەچوو، کە دەگەڵ سەرە سپییەکەیدا

زۆر دەگونجـا. (ڕەنـگە ئەگەر بڵـێم کەسـایەتی پیـاو لە میـانەی پێکەنینەکەیەوە دەناسرێت بکاتە زێدەڕۆیی و بۆچـوونێکی هەڵەبێ، بەڵام ئەوەی مـن سـەرنجم داوە ئەوەیە کە پێکەنینـی پیـاوی بـاش خۆش و دڵگیرە، پێکەنینی پیاوی خراپ و دڵڕەش بە پێچەوانەوەیە) زیندانییەکان زۆریان ڕێزی ئەم پیرەمێردە دەگرت، بەڵام ئەمە تووشی لەخۆبایی بوونی نەکرد بوو. زیندانییەکان پێیان دەگوت (باپیرە)، قەت هەستیان بریندار نەدەکرد، دڵیان نەدەڕەنجاند، هەنگێ زانیم کە ئەم پیرەمێردە چـۆن توانیـویەتی کـاریگەرییەکی زۆر بەسـەر پەیڕەوانـی ئـایینەکەیەوە پەیـدا بکـات. هەرچەنـدە ئەم پیرەمێـردە، بە ڕواڵەت ورەبەرز و ئـارام و ڕووخـۆش بـوو، گـوێی بە دژواری ژیـانی زینـدان نەدەدا، بەڵام دەرد و ئـازارێکی بەسـوێ لە ناخیـدا شـەپۆلی دەدا و هەوڵی دەدا ئەم دەرد و ئازارە پەنهانەی خۆی لە هەموان بشارێتەوە. مـن بە ڕێکەوت پەیـم بەم ئازارە پەنهانەی برد. لە بیرمە شـەوێکیان، نـزیکەی سـەعات سـێی بەرەبەیـان لە خەو ڕابـووم، گـوێم لە دەنگـی گریانێکی سووک بوو. تەمەشای دەوروبەری خۆم کرد، سـەیرم کرد پیرەمێرەکە لە پـاڵ سـۆپاکە دانیشـتووە و (هەمـان سـۆپای کە پێشـتر ئەو کـابرایەی ویسـتی مـێجەر بکوژێـت لە پاڵیـدا نـوێژی دەکـرد) و دەستنووسی کتێبە ئایینییەکەی خۆی دەخوێندەوە. گوێم لێبوو بەدەم گریـانەوە دەپاڕایەوە: "خودایا پشتم تێمەکە! خودایا هەر تۆی پەنـای بێپەنایـان! خودایـا ورەم بـدەیە، منـداڵە چکـۆلە داماوەکـانم، منـداڵە کڵۆڵەکـانم! ئەی ئـازیزترین ئـازیزانم، جـارێکی دیـکە هەرگیـز ناتـان بینمەوە." مەگەر هەر خوا خۆی بزانێ هەنگێ چەندم خەم لێ خوارد!.

ئێسـتا ئەم پیرەمێـردە بـوو بـوو بە ئەمینـدار و بـانقی پـارەی زیندانییەکان. لە زیندانەکەدا وا باو بوو-مەگەر خوا بزانێ لەبەرچی؟- کە کەس نـاتوانێ دزی لە پیرەمێـرد بکـات. دەیـانزانی ئەو پـارە و

پاشەکەوتانە لە شوێنێکدا دەشاریتەوە، بەڵام کەس نەیتوانی بوو ئەو شوێنە بدۆزێتەوە. کاتێ کە تەواو لە یەکدی نزیک بووینەوە بە خۆی پەناگەی پارەکانی بە من و پۆلاندییەکە نیشاندا. بیری لە شتێکی سەیر کردبووەوە، لە نێو یەکێک لەو عامودانەوە کە بە سفتی و بە چوار دەوری زیندانەکەدا داکوترا بوون و حەساری زیندانەکەیان پێکهێنا بوو، لقێک هاتبووە دەرێ، ئەگەر بەسەرپێی سەیرت کردبا واتدەزانی بە عامودەکەوە بەستراوە و مەحاڵە دەربهێنرێ یان لێی بکرێتەوە، بەڵام لە ڕاستیدا بە ئاسانی دەردەهێنرا و دەخرایەوە شوێنی خۆی، هەڵبەتە بۆشاییەک لە نێوان عامودەکە و لقەکەدا هەبوو. ئیدی باپیرە ئەم بۆشاییەی کرد بوو بە قاسەی پارەکان و کەس مەزەندەی بۆ نەدەچوو.

جا ئێستا با بێمەوە سەر باسەکەی خۆم. باسی ئەوەم دەکرد کە زیندانییەکان بۆچی پارەیان زۆر پێنەدەما؟ زیندانی پارەی زۆر لە لای خۆی گل نەداتەوە، نەک تەنیا لەبەر ئەوەی پاراستن و هەڵگرتنی زەحمەتە، بەڵکو لەبەر وەزع و حاڵە کۆمەڵایەتییە تایبەتییەکەشیان، بابای زیندانی بە تەبیعەت تامەزرۆ و تینوی ئازادییە! زۆرجار ناچارە ساڵ بە ساڵ، بێئەوەی کەمترین ئومێدی بە ئازادی هەبێ، درێژە بەم ژیانی ئەسارەتی دوور لە ئازادییە بدات. جا لەم حاڵەدا ناهەقیەتی بیر لەوە بکاتەوە، بە هەر نرخێ بووە، ئەگەر بۆ چەند ساتێکیش بووە لە ڕێگەی بادەنۆشییەوە، خەمی خۆی بە بادا بدات؟ پیاو زۆری پێ سەیرە کە خەڵکانێک دەبینێ بە دڵ و گیان، بە سەبر و حەوسەڵەیەکی زۆرەوە، شان دەدەنە بەر کار، تەنیا بۆ ئەوەی هەرچییەکیان بە ڕەنجی شان و ئارەقەی ناوچەوان و بە ماوەیەکی زۆر پەیدا کردووە، لە یەک ڕۆژدا و بە کەرەتێک تا دوا قرۆش لە پای بادەنۆشیدا دابنێن! ئەوسا سەر لە نوێ تێهەڵدەچنەوە و شان دەدەنە بەر کار و چەندین

مانگ چاوەڕوان دەکەن تا کات و وەختی بۆنەیەکی تازە دێتە پێشێ.
هەندێ لە زیندانییەکان مەراقیان جلی جوان و ناوازەیە، پارەکانیان دەدایە پانتۆڵی عەنتیکە، چاکەت، پاڵتۆی سیبیریایی، بەڵام لە هەموو شت زیاتر حەزیان لە کراسی هندی دەکرد، حەزیان لە پشتێنی چەرمی ئاوزوونەدار دەکرد.

شیکپۆشان، لە بۆنە و جەژناندا(3) جوانتریان جلکی خۆیان لەبەر دەکرد: خۆزگە دەتبینین چۆن بۆ خۆ نواندن ئەم ژوور و ئەو ژووریان دەکرد! هێندە دڵیان بە جلە تازە و جوانەکانیان خۆش بوو دەتگوت منداڵن. ئەلهەقی زیندانییان لە زۆر شتدا منداڵی گەورەن. جا ئەم هەموو جلە تازە و جوانانە کوتوپڕ نەدەما، زۆرجار لە هەمان ڕۆژی کڕینیدا، بۆ ئێوارەکەی دیار نەدەما، یانی خاوەنەکانیان یا دەیانخستنە ڕەهنەوە یان تالانفرۆشیان دەکرد یان لێیان دەدزرا.
دیارە بۆنە و ئاهەنگ و جەژنەکان کاتیان دیار بوو، ئیدی یان جەژن و ئاهەنگە ئایینییەکان بوو، یان جەژن و بۆنەی لە دایکبوونی شەخسی(4) بوون. ئەو کەسەی جەژنی لە دایکبوونی خۆی دەگێڕا، کە وەکو هەمیشە بەیانی لە خەو هەڵدەستا، مۆمێکی دێنا، لەبەردەم پەیکەری مریەمی پاکیزەدا دای دەنا و ئەوسا نوێژ و نزا و دوعای دەکرد و هەنگێ جوانترین جلی لەبەر دەکرد و دەچوو، خواردنی تایبەتی لە کیسەی خۆی بەپادان دەدا. گۆشت و ماسی، دەکڕی و ئیدی بە تاقی تەنیا وەکو گاجووت بەر دەبووە خواردن، بە دەگمەن هاوڕێیەکی خۆی بۆ ئەم بۆنە و ئاهەنگە دەعوەت دەکرد. دوای ئەوەی مڕ دەبوو ئەوجا نۆرەی مەی و بادە دەهات: زیندانی بەکەیفی دڵی خۆی دەیخواردەوە، مەستی مەست دەبوو، ئەوجا بە لارەلار دەکەوتە گەڕان بە ژووری قاوشەکاندا، بەدەم ڕێکردنەوە بەسەر هەر شتێکدا کە هاتبا ڕێگەی دەکەوت و دەیویست بە هەموو هاوڕێکانی

نیشـان بـدات کە سـەرخۆش و مەسـتە، تـا ڕێـز و حـورمەتی بگـرن. چونکە گەلی ڕووسی بە شێوەیەکی گشتی هاوسۆزی دەگەڵ خەڵکی مەسـتدا دەنـوێنن. بەڵام لە زیندانـدا، هەسـتی زینـدانییان لە هەنـبەر مەستاندا زیاتر ڕێز و حورمەتە نەک سۆزداری. مەستی و بادەنۆشـی لە زینداندا جۆرە نیشانەیەکی ئەرستۆکراتییە. ئیدی ئەم زیندانییە هەر کاتێ ئارەزووی شادی و گۆرانی کردبا، مۆزیکژەنێکی بانگ دەکرد و پـارەی دەدایە کە مۆسـیقای بـۆ لێبـدا. جـا لە زیندانـدا کـابرایەکی پۆلانـدیمان دەگەڵ بـوو کە لە عەسـکەری هەڵاتبـوو، کورتەبـاڵایەکی ناشـیرینی ڕەزاقورسـی بەدفەسـاڵ بـوو، بەڵام کەمـانچەژەنێکی بـاش بـوو، هەمیشـە کەمـانجەکەی پێبـوو. ئەم پیـاوە جـگە لە کەمـانجەژەنی هیچ کارێکی تری نەدەکرد. جارجارێ لە ڕێگەی ئەم کەمـانجەژەنییەوە پارەیەکی کەمـی پەیـدا دەکـرد و هەر زینـدانییەکی مەست دەیتـوانی بە کرێـی بگریـت و گـوێ لە ئاهەنـگ و ئـاوازە شـاد و ڕۆح بزوێنەکـانی بگرێت. ئیدی ئەم پیـاوە دەبوایە کون بە کون، ژوور بە ژوور، قـاوش بە قـــاوش دوای زینـــدانییە مەســـتەکە بکەوێـــت و بە هەمـــوو توانسـتێکییەوە ئـاوازی شـادی بـۆ لێبـدات. زۆرجـار مانـدوویەتی بە سـیمایەوە دەردەکەوت، لە دووبـارە کـردنەوەی لە ڕادەبەدەری ئەم مۆسـیقایە بێـزار دەبـوو، بەڵام چـاری نەبـوو دەبـوا بە گـوێی وەلـی نـیعمەتەکەی بکـات کە هـاواری بەسـەردا دەکـرد: "دەی بـژەنە، پـارەت وەرگرتـووە، خـۆ بە خـۆڕایی نـاژەنی" هەنگـێ لەسـەر هەمـان ئـاواز، بەتین و تاوێکی زیاترەوە بەردەوام دەبوو.

جـا ئەو زیندانییە مەسـتانە زیـاتر بە پشـتیوانی هاوڕێکانیـان خۆیـان خومار و شاد دەکرد، چونکە دەیانزانی ئەگەر لە تایم دەربچـن یـان بە ڕێـکەوت مـێجەر بێـت بەسـەردا، هاوڕێکانیـان دەیـانبەنەوە سـەر جێگاکانیان، دەیان شارنەوە و نایەڵن مێجەر پێیان بزانێ. ئەم خزمەتە،

خزمەتێکی خۆڕایی بوو. بێ هیچ نیاز و مەبەستێک دەکرا، هیچ قازانج و بەرژەوەندییەکی لە دوا نەبوو. هەڵبەتە پاسەوان و چاودێر و دەرەجەدار و سەرباز و کارمەندانی زیندانەکەش چاوپۆشیان لەم بادەنۆشیانە دەکرد. چونکە بە تەجرەبە دەیانزانی یارۆی مەست و شەنگۆڵ هیچ ئاژاوە و هەرایەک نانێتەوە. هەر کاتێ بهارۆژێ یان بیەوێ هەراوهەنگامە بنێتەوە، هاوڕێکانی هێوری دەکەنەوە و بەرهەق و کۆنترۆڵی دەکەن. هەروەها دەیانزانی بە قەدەغەکردنی بادەنۆشی، هەموو کاروبارێکی زیندانەکە ژێر و ژوور دەبێت و دەشێوێ. جا پرسیار ئەمەیە : ئەم زیندانییانە چۆن مەی و خواردنەوەیان دەست دەکەوت؟

زیندانییەکان هەر لە ناو زیندانەکەدا و لە مەیفرۆشەکانیان دەکڕی (زیندانییەکان بەو کەسانەیان، کە ئەم کارەیان دەکرد دەگوت مەیفرۆشان، ئەمە کاسبییەکی بە قازانج بوو، هەرچەندە ژمارەی مەینۆشان و ئاهەنگگێڕان کەم بوو، چونکە خەرجی ئەم ئاهەنگ و بۆنانە، لە چاو کەم دەرامەتی زیندانییەکاندا یەجگار زۆر و گران بوو). ئەم کاسبیە بە شێوەیەکی سەیر و عەنتیکە دەستی پێ دەکرد، بەردەوام و تەواو دەبوو. زیندانییەکی دەستوپێ سپی دێت، هیچ کارێک نازانێت و نایەوێ هیچ کارێکیش بکات و حەزیش دەکات و سوورە لەسەر ئەوەی کە بەزووترین کات دەوڵەمەند بێ، ئیدی هەر کە تۆزێ پارەی دێتە دەست، بڕیار دەدا بکەوێتە کڕین و فرۆشتنی مەی و بادە. دیارە ئەمە ڕیسک و قومارێکی ترسناکە، جورئەتێکی گەورەی دەوێ، چونکە یارۆی ڕیسککار هەر قومار بە خودی خۆی ناکات، هەر خۆی ناخاتە تالوکەوە، بگرە ماڵەکەشی دەخاتە مەترسییەوە، بەڵام کابرای مەیفرۆش گوێ بەم کۆسپ و مەترسیانە نادات. لە هەوەڵەوە خۆی، بە قاچاغ مەیەکە دێنێتە ناو زیندان، چونکە

هێشتا دەستمایەیەکی ئەوتۆی نییە، ئیدی مەیەکەی دەفرۆشێت و خێرێکی باش دەکات. چەشە دەبێت و ئەم کارە دووبارە و سێبارە دەکاتەوە. خۆ ئەگەر ئیدارەی زیندان پێی نەزانی، ئەوەندەی پارە دەستدەکەوێ کە کاروکاسبیەکەی گەورەتر بکات، هەنگێ دەبێت بە قۆنتەراتچی، بە سەرمایەدار: شاگرد و مەعمیل و هاوکار دەدۆزێتەوە و بەمەش هەم لە تالوکە و مەترسیان دوور دەکەوێتەوە و هەم قازانجێکی زیاتر و بێسەریەشەتری دەست دەکەوێ. چونکە لەم حاڵەدا شاگرد و هاوکارەکانی لەجیاتی ئەو و لە پێناوی ئەودا ریسک دەکەن.

زیندان، هەمیشە پڕە لە زیندانییانی لات و بێکار و دەستوپێ سپی، بەڵام لە بری ئەوە بوێر و نەترسن، چاپک و چەلەنگن. بوێریی و سەرکێشیی تاقە دەستمایە و سەرمایەیانە، زۆرجار لێدەبڕێن ئەم دەستمایەی خۆیان بخەنە کار، ئیدی پێشنیاز بۆ یارۆی مەیفرۆش دەکەن کە بە قاچاغ مەی بۆ بگەیەننە ژوور و قاوشەکانی زیندان. هەڵبەتە ئەم مەیفرۆشە لە شاریشدا خەڵکانێکی هەن، ئیدی سەرباز بێ یان کاسبکار یان ژن کە بە پارەی ئەو مەی دەکڕن (دیارە ئەمانە بە کرێیەکی دیاری کراو ئەو کارە دەکەن، کە بە شێوەیەکی گشتی کرێیەکی کەمە) و دەیهێنن و لە شوێنێکی تاقەت دەکەن کە زیندانییە قاچاغچییەکە پێی بزانێ، نزیک بێت لەو وەرشە و کارگەیەوە کە زیندانییەکە کاری تێدا دەکات، دیارە قاچاغچییەکە لە ڕێگای گەڕانەوەدا بۆ زیندانەکە لە هەر بوتڵە کەمێک دەخواتەوە و پاشان بە ئاو پڕی دەکاتەوە و زمانی حاڵی دەڵێت: "دەتەوێ ئەوەیە ناتەوێ هەر ئەوەیە. سوێسکەت دەوێ ئەوە قوڵتە، قوڵتەت دەوێ ئەوە قوڵتە" دیارە یارۆی مەیفرۆش ناتوانێ هیچ شتێک بکات و دەبێ مەمنونی بەختی خۆی بێت کە بەو شێوەیە مەیەکەی بۆ هاتووە و، پارەکەی

لێنەدزراوە. ئەو قاچاغچییەی، کە مەیفرۆشەکە بۆ لای مەعمیل و وەسیتەکەی دەنێرێ، ڕیخەڵۆکێکی مانگا، کە پێشتر بە جوانی خاوێن کراوەتەوە و کەمێک ئاوی تێکراوە بۆ ئەوەی وشک نەبێتەوە و نەشکێت، لە ژێر جلەکانییەوە دەشارێتەوە و بۆ کابرای وەسیتی دەبات، ئیدی لێرەوە بوێری و لێزانیی ئەو زیندانییانە دەردەکەوێ، دەبێ یەجگار کارامە و تەڕدەست بن، دەنا کەشف ببن، ئابڕوویان دەچێت: دەبێ فێڵ لە پاسەوانەکە بکەن، نەیەڵن ئەو زیندانییانەی لەگەڵیاندا بۆ کار دەچن پێی بزانن، پاسەوانەکان بە زۆری سەربازی ئیجباری بوون. ئیدی ئەگەر قاچاغچییەکە زیرەک بوایە، نە پاسەوانەکە هەستی پێدەکرد و نە هاوڕێ زیندانییەکانی پێدەحەسیان. بۆ نموونە ئەگەر کوورەچی و وەستای کەرپووچان بوایە، سەردەکەوت بۆ سەر کوورەی کەرپووچەکان، هەڵبەتە پاسەوانە سەربازەکە لەم حاڵەدا دوای نەدەکەوت تا بزانێ چی دەکات و چی ناکات. ئیدی کەس نەیدەزانی و نەیدەبینی لەو سەرەوە چی دەکات. لەو سەرەوە ڕیخەڵۆکەکەی، دوور لە چاوی خەڵک، تەژی مەشرووب دەکرد و دەگەڕایەوە. کە کاتی گەڕانەوە بۆ زیندان دەهات، دراوێکی پازدە یان بیست کۆپیکی ئامادە دەکرد و چاوەڕوانی پاسەوانەکەی بەر دەرگای دەکرد. پاسەوانەکە، هەر زیندانییەکی بەوردی و بەجددی دەپشکنی، پاشان دەرگاکەی بۆ دەکردەوە، یارۆی قاچاغچی بە ئومێدە کە پاسەوانەکە شەرم بکات و ناوگەڵی و شوێنە حەساسەکان نەپشکنێت، بەڵام شتی وا نەبوو، پاسەوانەکە ئەگەر زیرەک و کارامە بێ، هەر بە چاو پەی بە شوێنی مەشرووبە قاچاغەکە دەبات و هەنگێ زیندانییە قاچاغچییەکە هیچ چارێکی نەدەما تەنیا ئەوە نەبێ بە دزییەوە پارچە دراوەکە بخاتە دەستی پاسەوانەکەوە. ئیدی بەم شێوەیە مەیەکە زۆرجار بە سەلامەتی دەگەیە دەست کابرای

مەیفرۆش. خۆ ئەگەر ئەم نەخشەیە سەری نەگرتبا، ئەوا یارۆی قاچاغچی دەبوا مل بۆ سزا بدات. کابرای پاسەوان (عەریف) راپۆرتێکی بۆ مێجەر دەنووسی و مێجەر فەرمانی دەدا کە بەوپەڕی توندی قاچاغچی قەرەبەخت بەر جەڵدە و شەلاقان بدرێ و دەست بەسەر مەیەکەدا دەگیرا، کابرای قاچاغچی، ملی بۆ سزایەکە دەدا و هەرگیز ناوی قۆنتەراتچییەکەی (مەیفرۆشەکە) نەدەهێنا، نەک لەبەر ئەوەی بەم ئیعترافە ئابڕووی دەچوو، بەڵکو لەبەر ئەوەی هیچ خێر و قازانجێکی پێنەدەگەیاند، چونکە ئەگەر ناوی دابا یان نا ئەو شەلاقکاری دەکرا، خۆ ئەگەر ناوی دابا ئەوپەڕەکەی کابرای قۆنتەراتچی دەکرد بە شەریکە سزای خۆی، بەلام ئەو پێویستی بە کابرای مەیفرۆشە، دنیا هەر ئەمڕۆ نییە، چۆن زمانی لێدەدات! هەرچەندە، ئەگەر کەشف ببێ و نەتوانێ مەیەکە بگەیەنێتە ناو زیندان تاقە پولێک کرێی نادرێتێ.

زمانلێدان و بوختان و بەدگۆیی لە زینداندا باوە. کەچی زیندانییەکان لە جاسووس و سیخوڕان توڕە نابن و لە خۆیان دوور ناخەنەوە، بگرە زۆرجاریش دۆستایەتیان دەکەن، خۆ ئەگەر یەکێک بیەوێ بە زیندانیەکانی بسەلمێنێ کە بوختان و زمانلێدان کارێکی ناشیرینە. ئەوا کەس نە لێی دەگات و نەگوێی لێدەگرێت. ئەو نەجیبزادەیەی کە پێشتر باسم کرد، ئەو پیاوە نامەرد و خوێڕی و ترسنۆک و نەفسنزمەی کە هەر گەیمە زیندانەکە پەیوەندیم دەگەڵ بڕی، دۆست و برادەری (فدکا)ی خولامی مێجەر بوو، هەر شتێک لە زیندانەکەدا ڕووی دابا بۆی دەگێڕایەوە، هەڵبەتە فدکاش بۆ ئاغای خۆیی دەبرد. هەموو زیندانییەکانیش بەمەیان دەزانی، بەلام کەس بیری لەوە نەدەکردەوە لەسەر ئەو شتە سزای بدات، یان گلەیی

لێبکات. بەڵام وا دیارە لە خەتی باسەکەم دەرچووم، با بێمەوە سەر باسەکەی خۆم:

هەر کاتێ مەشرووبەکە گەیشتبایە زیندان، مەیفرۆشەکە کرێی یارۆی قاچاخچی دەدا و دەکەوتە حیساب و چێکی قازانج و زەرەری خۆی. تا ئێستا بەس پارەی داوە و هیچی تر، یانی کاڵاکە زۆری لەسەر کەوتووە، بۆیە چار نییە بۆ ئەوەی خێر و قازانجێکی دەست بکەوێ دەبێ یەکاویەک ئاوی زوڵاڵی تێکەڵاو بکات و هەنگێ بێخەم، چاوەڕوانی مشتەری و کڕیار دەکات. ئەمەش چاوەڕوانییەکی زۆری ناوێ، چونکە زیندانیی هەر کە بۆنی کرد، بە بۆنەوە، بێبۆنە، لە هەوەڵی هەر ڕۆژێکی هەفتەدا: ئەوەی بە درێژایی چەندین مانگ بە ڕەنجی شان و ئارەقی نێو چەوان پاشەکەوتی کردووە، دەیهێنێ و بە یەک کەڕەت دەیدات بەمەی و تەواوی دەکات. زیندانیی بەدبەخت لەمێژ بووە خۆی بۆ ئەو ڕۆژە ئامادە کردووە، شەوانی درێژی زستان خەونی پێوە دیتووە، بەدەم کاری قورس و بێگاری تاقەتبەرەوە بە ئومێدی هاتنی ئەم ڕۆژە ژیاوە، ئەمێستا ئەو ڕۆژە چاوەڕوانکراوەی لێ هەڵاتووە: پارەکەی بە مۆڵی لە لا ماوە نە دەستی بەسەردا گیراوە و نە لێی دزراوە، ئازادە لەوەی بە کەیفی دڵی خۆی خەرجی بکات، ئیدی بەپەلە بە خۆی و پاشەکەوتەکەیەوە بۆ لای مەیفرۆشەکە دەچێت، ئەویش یەکسەر یەک قاپی دەداتێ کە یەکاویەک ئاوە. هەر کە شتێکی لێخواردەوە، و قاپەکە تۆزێک بەتاڵ بوو، خێرا مەیفرۆشەکە بە ئاو بۆی پڕ دەکاتەوە، یانی لە ئەنجامدا هەر پێکەمەیەک شەش هێندەی نرخی ئەسڵی خۆی لە دەرێی زینداندا، لەسەر زیندانییەکە دەکەوێت. ڕەنگە وا تەسەور بکەن کە بەم پێودانگە، زیندانییەکە دەبێ مەیەکی یەجگار زۆر بخواتەوە تا سەرخۆش و مەست ببێت و پێش ئەوەی مەست ببێت پارەیەکی زۆر

بدات، بەڵام لە ڕاستیدا زیندانیی، وێڕایی ڕوونی مەیەکە و کەمی کحولەکەی، زۆر زوو، چونکە درەنگ دەخواتەوە و بە زەبری شوێنەکەی و یاساغی مەی، بەدەنی پاراوی مەی نییە، زۆر زوو و بە چەند پێکێکی کەم مەست و سەرخۆش دەبێت و وێڕای ئەوەش تا دوا پولی تەواو دەکات هەر دەخواتەوە، پاشان دەچێت کەلوپەلە تازەکەی دەفرۆشێت یان بە ڕەهنی دەدات تا لەسەر خواردنەوە بەردەوام بێت، هەڵبەتە مەیفرۆشەکە مامەڵەی قەرز و بارمتەکاریش دەکات، جا زیندانییەکە کە شمەکە شەخسییەکانی، هەڵبەتە کەمن، تەواو بوو ئەوسا دەچێت ئەو شمەک و کەلوپەلانەی، حکومەت پێی داوە، دەخاتە ڕەهن و بارمتەوە. پاش ئەوەی هیچی بە دەستەوە نامێنی، پارەی دوا کراس و دوا شڕوشیتاڵی خەرج دەکات، کە بەیانی بە خوماری لە خەو ڕادەبێت، دەچێت لە کابرای مەیفرۆشە دەپاڕێتەوە کە بە قەرز پێکێکی خومارشکێنی بداتێ، هەڵبەتە مەیفرۆشەکە قەترەی بە قەرز ناداتێ، ئیدی ئەو بەستەزمانە بە نائومێدی و خەمینی دەگەڕێتەوە. ئەوسا لەو ڕۆژەوە، دیسان دەکەوێتە کار، چەندین مانگ ڕەنج دەدا، خۆی ئەزیەت دەدات و خەو بەو ڕۆژە خۆشەوە دەبینی و بە یادی ئەو ڕۆژەوە دەژی، بەرەبەرە وەخۆ دێتەوە، ورە پەیدا دەکاتەوە و چاوەڕوانی ڕۆژێکی دیکەی لەو بابەتە ڕۆژانە دەکات، ڕاستە ڕۆژێکی دوورە، بەڵام کەسێ نەمرێ هەر دەیبینێ. جا کاتێ کە مەیفرۆشەکە پارەیەکی باش پەیدا دەکات، یانی نزیکەی سەد ڕۆبڵێک، هەنگێ مەی دەکڕێت، بەڵام ئەمجارەیان ئاوی تێکەڵ ناکات، چونکە بە تایبەتی بۆ خۆیی دادەنێ: ئیدی مامەڵە و کاسبی بەسە، با ئەویش خەمێ بە بادا بدات و کەمێک ڕابوێرێ. خۆ مردن هەڵنەگیراوە! ئیدی ڕۆژێک بۆ ئاهەنگەکە دەست نیشان دەکرێت (دەمی پاسەوان و کارمەند و چاودێرە چکۆلەکان چەور دەکات تا ڕێی بدەن). لەم ئاهەنگەدا هەم

بادەنۆشـــی و هەم موسـیقا و هەم خـــواردنی دانســقە و تـــایبەتی فەراهەمە، ئەم ئاهەنگە جاری وایە چەند ڕۆژێک بەردەوام دەبێت، کە زەخیرەی مەشروویی تەواو دەبێ، دەچی بۆ لای مەیفرۆشەکانی دیکە و تا دوا قرۆشی خەرج نەکات دەستبەرداری خواردنەوە نابێت. جا بە درێژایـــی ڕۆژانـــی ئەم ئـــاهەنگە، زینـــدانییەکان چـــاودێری ئەو هاوڕێیانەیان دەکەن و هەوڵ دەدەن کە ئەگەر مێجەر یان ئەفسەری خەفەر لەپڕ خۆیـان بە زینـدانەکەدا کـرد، هـاوڕێ ئاهەنگێڕەکەیـان بشارنەوە و نەیەڵن مێجەر پێی بزانێت، بەڵام وێڕای ئەوەش زۆرجار مێجەر کە لێیان بەگومانە، دەیان دۆزێتەوە و هەنگێ یارۆی مەست و سـەرخۆش دەبرێ بـۆ ژووری قەسـاس، ئەگەر پارەیەکی پێ مـابێ، دەستی بە سەردا دەگیرێ و پاشان شـەلاقکاری دەکەن، کە لێدەبنەوە، کـابرای مەسـت وەکـو سـەگێک لە سینەیدا و هـاتبێتە دەرێ، خـۆی دەتەکێنێ و بۆ زیندانەکە دەگەڕێتەوە، دوای چەند ڕۆژێک دەست بە بادە فرۆشی دەکاتەوە.

لە نێو زیندانییەکاندا هەندێ جار خەڵکی تۆلاز و مێباز هەبوون. ئەمانە بەزەبری پارەیەکی زۆر هەندێ جار سـەربازێک لە سـەربازە پاســەوانەکانیان فریــو دەدا، بەدزیــیەوە لە زینــدانەکەیان دەبــردنە دەرێ و لە جیــاتی بــۆ کـــار و بێگاریـــان بەرن، دەچـــوون بـــۆ جندەخانەیەکی قەراغ شـار. لەوێندەر، لە مـاڵێکی کڕوکپدا، ئـاهەنگێکی گەورەی پـڕ مەســرەفیان ســاز دەکـرد. ئەو ســەربازانەی کە قاییـل دەبوون، یەکێک لەو جۆرە زیندانییانە بـۆ ئەو جۆرە شـوێنانە بەرن بەرتیلێکی زۆریـان وەردەگرت، بۆیە هەندێ جار بە تەمـاحی پارەی زۆر، زەمینەیـان بـۆ ئەو جۆرە کـارە خـۆش دەکرد و دەرفەتیـان بـۆ دەڕەخساند. هەڵبەتە زۆر ئاسـایی بوو ئەو جۆرە سـەربازانە کەشـف ببن و بگیرێن و بخرێنە زیندانەوە و بە خۆیـان ببنە زیندانی. دیـارە

ئەم کارە زۆر بەنهێنی و دزییەوە دەکرا. پێویستە ئەوەش بڵێم کە ئەم کـارە یەجگـار کەمە، چـونکە خەرجیەکـی زۆری دەویَ و هەوادارانـی تولازی و مێبازی پەنا دەبەنە بەر ڕێگەی هەرزانتر.

دوای مـاوەیەکی کەم لە هـاتنم بـۆ زینـدان، زینـدانییەکی گەنجـی جوانخـاس و ڕەزاشـیرین سـەرنجی ڕاکێشـام: نـاوی سـیروتکین بـوو. ئەم کـــورە لە زۆر ڕووەوە لە لەگەز و مەتەڵ دەچـــوو. لە هەوەڵەوە سـیمای سـەرنجی ڕاکێشـام. تەمەنـی لە 23 سـاڵ تێنەپەڕی بـوو، لە (بەشـی تـایبەتی) زینداندا بوو، واتـا حـوکمی ئەبەدی و بێگار درابـوو، بەو پێـیە دەبـوا وا تەمەشـا بکـریَ کە لە تاوانبـارە سـوپاییەکان ترسـناکترە. کوڕێـک بـوو هـێمن، ناسـک، قسـەخۆش و کەمـدوو، بە دەگمەن پێدەکەنی. چـاوانی شـین، پێسـتی ناسـک، قژی زەرد، هێنـدە منداڵ و بێگەرد دەینواند، پیاو باوەڕی نەدەکرد تاوانێکی ئەوتۆی کـرد بێـت، شایسـتەی زینـدانی تـایبەتی و بێگـار بێـت. هەرچەنـدە هـیچ ئیشوکارێکی نەدەکرد، بەڵام ناوبەناو پارەیەکی کەمـی دەهـاتە دەسـت. لە ژیانمـدا خەڵکـی وا تەمەڵ و تەوەزەلـم نەبینـی بـوو، جلـوبەرگەکەی شڕۆڵە بوو. خۆ ئەگەر کەسێک بە خێری خۆی بۆ نموونە کراسـێکی سووری دابوایە، لە خۆشیدا لە پێستی خۆی نەدەهێوری، کراسـەکەی لەبەر دەکـرد و بـۆ خۆنوانـدن، سەرانسـەری زینـدانەکەی وەژێـر پێیـانەوە دەدا. سـیروتکین، نە بادەنۆشـی دەکـرد و نە قومـار، کـوڕێکی لاشـەڕ و بێکێشـە بـوو. زۆربەی جـار، کـاتی دەسـتبەتاڵی بە پیاسـە لە حەوشـــی زینـدانەکەدا بەســـەر دەبـرد. هەردوو دەســـتی لە بەرکـــی پانتۆڵەکەی دەنان، هێدی هێدی ڕێی دەکرد، خەمگین و خەمبار بەدەم ڕێوە لە گژ فکران دەچوو. بیری لە چـی دەکـردەوە، نـازانم. خۆ ئەگەر بانـگ کرابـا و دەربـارەی هەنـدیَ شـت پرسـیاری لێکرابـا، یـان داوای شتێکی لێکرابا، بەوپەڕی ڕێز و نەزاکەتەوە وەڵامـی دەدایەوە. زۆر بە

ڕوونـــی و ڕەوانـــی قســـەی دەکـــرد، بێـئەوەی وەکـــو خەڵکـــی تـــر چەنەبـازی و درێـژدادڕی بکـات: لە کـاتی قسـە کردنـدا، وەکـو ئەوەی منداڵێکی دە ساڵان بێ، بە شـەرمێکی منـداڵانەوە تەمەشـای دەکردیـت. ئەگەر پـارەیەکی هاتبـایە دەسـت ئەو شـتانەی پێنەدەکـڕی کە بە لای زیندانییەکانی ترەوە پێویست بوو، بۆ نمـوونە ئەگەر کراسـەکەی دڕابـا نەیدەدا بۆی بدروونەوە، پێڵاوی تازەی نەدەکڕی، زیـاتر نـانی سپی و کێـک و کـولیچە و چـۆرەکی دەکـڕی. جـا ئەم کـولێرە و چـۆرەک و کولیچانەی هێندە بە تاسوق و لەزەتەوە دەخوارد لە تۆ وایە منـداڵێکی حەوت سـاڵانە. زیندانییەکان ناویان نابوو (هەتیوە چکۆلەکەی قازان) و هەر بەو ناوەشـــەوە گازیـــان دەکـــرد: " هێـــی ســـیروتکین، هەتیـــوە چکۆلەکەی قازان!".

ئەگەر هاوزیندانییەکانی بێکار بوایەن، یـان ئەگەر سـەرقاڵی کـاریش بوایەن ئەو بەبێ ئیشوکار بەسـەر ژوورەکانـدا دەگەڕا. ئەگەر کەسـێک سـوعبەتێکی دەگەڵ کردبـا یـان گـاڵتەی پێکردبـا، کە زۆرجـار ئەمەی دەهاتە ڕێ- بێ ئەوەی تاقە قسەیەکی لە زار بێتە دەر پشـتی تێدەکرد و بۆ شوێنێکی دی دەڕۆیی. خۆ ئەگەر گاڵتەکە هەندێ بێتام بـوایە لە شـــەرماندا ســـوور دەبـــووەوە، زۆرجـــار لە خـــۆم دەپرســـی دەبـــێ چ تـــاوانێکی کردبـــێ، وا بـــۆ زینـــدانی تـــایبەتی و بێگارکاریـــان نـــاردووە. ڕۆژێک نەخۆش بووم و لە خەستاخانە کەوتبووم، (سـیروتکین)ش لە قەرەوێڵەیەکی تەنیشـتی مـنەوە کەوتبـوو، ئێـوارەیەک لەگەڵـی کەوتـمە قسـان، زۆر بە ئاووتـاو و بێـپەردە بـۆی گێـڕامەوە کە چـۆن بـووە بە ســـەرباز و چـــۆن دایکـــی لە کـــاتی بەڕێکردنیـــدا گریـــاوە، چـــۆن لە سەربازیدا نـاڕەحەتی زۆری دیتووە و چۆن ژیـانی سـەربازی لێبووە بە دۆزەخ و ئەفسەران و سەربازان چەند سەختگیر و دڵڕەق بوون و

چۆن لەسەر هیچترین شت تورە دەبوون و چۆن بەرپرس و گەورەکانی هەمیشە لێی ناڕازی بوون و ڕقیان لێی بووە.

لێم پرسی:

- باشە سیروتکین تۆ بۆچی بۆ ئێرە نێردراوی؟ بە تایبەتی بۆ بەشی تایبەتی؟

گوتی:

- بەڵێ ئالکساندەر پترۆفیچ! تەنیا یەک ساڵم لە خزمەتی سوپاییدا بەسەر برد: بۆیەش بۆ ئێرەیان ناردم چونکە سەرهەنگ گریگۆری پترۆفیچی سەرۆکی خۆمم کوشت.

ئەمەم بیستبوو، بەڵام باوەڕم نەدەکرد، باشە چۆن توانیت بیکوژی سیروتکین گیان؟

- ئەوەی بیستووتە ڕاستە، ژیانم ئەوەندە سەخت و دژوار بوو، ناچار بووم ئەو کارە بکەم.

- ئەدی سەربازانی دی چۆن تەحەمولی ئەو ژیانە دەکەن؟ ژیانی سوپایی لە سەرەتاوە قورس و دژوارە، بەڵام پاشان وردەوردە ڕادێی و دەبی بە سەربازێکی کارامە و باش. وا دیارە دایکت زۆر نازداری کردوویت و بۆیە وا نازدار دەرچوویت، من دڵنیام تا هەژدە ساڵان هەر بە شیر و کێک بەخێوی کردوویت!

- ئەرێ، دایکم زۆری خۆشدەویستم، دوای سەفەری من نەخۆش دەکەوێ و لە جێدا دەکەوێ و هەڵناسێتەوە، بەڵام چ بکەم ژیانی سوپاییم یەجگار لەبەر سەخت و ناڕەحەت بوو! هەموو شتێک ئاوەژوو بوو، سزا لەسەر سزایان دەدام، بۆچی؟ ئەگەر بڵێی زۆریش گوێڕایەڵ بووم، هەموو فرمانێکم جێبەجێ دەکردن، سەرپێچی یاسام نەدەکرد، هەرگیز مەشرووبم نەدەخواردەوە، دزیم نەدەکرد، قەرزم لە کەس نەدەکرد، زۆر خراپە پیاو فێری قەرز ببێت، وێڕای ئەوەش

هەمـــوو ئەوانەی دەوروبەرم خەڵکـــی زبـــر و دڵــڕەق بـــوون، کەس لەگەڵیاندا هەڵی نەدەکرد، هەندێ جار دەخزیمە سووچێکەوە و بۆ خۆم تێر دەگریام، بەڵێ، تێر دەگریام، لە هۆڕژنی گریانم دەدا، ڕۆژێک، تۆ بڵێ شەوێک، کردیانم بە ئێشکگر، وەرزی پایز بوو، با بە گڤوهوڕ خۆی بە نێو لق و پۆپی درەختەکاندا دەکرد. دنیا هێندە تاریک و نوتەک بوو چاو چاوی نەدەبینی. زۆر خەمبار بووم، بە تاقی تەنیا دەهاتم و دەچووم، نێزەکەم لە تفەنگەکەم کردەوە و فڕێم دایە سەر ئەرزەکە. لوولەی تفەنگەکەم خستە سەر سینگم، پۆستاڵەکەم لە پێـــی ڕاســـتم داکەنـــد و قـــامکە گەورەی پـــێم نـــا بە پەلەپیـــتکەی تفەنـــگەکەمەوە، فیشـــەکەکە دەرنەچـــوو، نەتەقـــی. بەوردی ســـەیری تفەنگەکەم کرد، کەمێک باروتی دیکەم تێکرد و دیسان لوولەکەیم کردە سینگم، ئەمجارەش فیشەکەکە دەرنەچوو، لە دڵی خۆدا گوتم: "چارە؟". ئەوجا پۆستاڵەکەم لە پێکردەوە، نێزەکەم خستەوە سەر تفەنگەکە، تفەنگەکەم لە شان کرد و کەوتمە هاتوچۆ. لە دڵی خۆدا گوتم: بۆ کوێم دەنێرن با بمنێرن، من چیتر سەربازی ناکەم. پاش نیو سەعاتێک یارۆی سەرهەنگ بە خۆ و مەفرەزەیەکەوە کە بۆ تەفتیش دەرچوو بوو هات، لێم نزیک بووەوە، گوتی: "سەربازی ئێشکگر تفەنـــگ ئەوا هەڵـــدەگرێت؟" منـــیش بـــێ ســـێ و دوو هەر کـــردم بە تفەنگەکەدا و نێزەکەیم لەودا ختم کرد. لە تۆڵەی ئەمەدا چوار هەزار شەلاقیان لێدام و پاشان بۆ ئێرە (بەشی تایبەت) یان هەواڵە کردم.

سیروتکین درۆی نەدەکرد، بەڵام وێڕای ئەوەش نازانم بۆچی بۆ ئێرەیان ناردبوو. سزای ئەم جۆرە تاوانانە سووکترە. سیروتکین تاقە زیندانیەک بوو، کە دەموچاوێکی جوانی هەبوو. هاوڕێکانی دیکەی لە بەشـــی تایبەتیـدا، کە ژمارەیـان پـازدە کەس بـوو، زۆر بەدفەســاڵ و ڕەزاقـورس بـوون! پیـاو قێزی لە سـەروچاویان دەکـردەوە! زۆریـان

سـەريان بـۆز بـوو بـوو. پاشـان دێـمە سـەر باسـی ئەم گـرووپە. سـیروتکین، دۆسـتایەتی دەگەڵ گـازینی مەیفرۆشـدا خـۆش بـوو، ئەو گازینەی کە لە سەرەتای ئەم فەسڵەدا باسم کرد .

ئەم گازینە، ئینسانێکی ترسناک بوو. هەر کەسـێک ببینێ یەکسـەر هەسـت دەکـات کە پیـاوێکی ترسـناک و بێـڕەزایە، تـرس و نیگەرانـی دەخـاتە دڵەوە. مـن پێمـوایە لەم دنیـایەدا هـیچ کەسـێک هێنـدەی ئەو شەڕانی و دڕ و دڕندە نییە. لە بیرمە پێشتر لە 'توبولسک' دوو کەسـم بینـی یەکێکیـان چەتە و ڕێگـر بـوو بە نـاوی (کـامنیف) و ئەویتریـان زیندانییەکی هەڵاتووی عەسکەری فیرار بوو بە نـاوی (سـولوکوف) کە پیـاوکوژێکی بێڕەزا بـوو، بەڵام هیچیـان وەکـو ئەم گـازینە قێزەون و مـایەی نەفرەت نەبـوون. ڕێـک دەتگـوت جاڵجـاڵۆکەیەکی زەلامە و لە قـاڵبی ئینسـان دایە، تاتـاری بـوو. لە سەرانسـەری زیندانەکەدا، کەسـی لەو تۆکمەتر و بەهێزتری تێدا نەبوو. تەژەیەکـی نـاقۆڵا بـوو، بەدەنێکی هەرقلیانەی هەبوو، کەللەیەکی سەیر و شێوا و زۆر زەلامی هەبوو کە هەترەشـی پیـاوی دەبـرد. زینـدانییەکان چیرۆکـی سـەیر سـەیریان دەربـارە دەگێـڕایەوە: هەنـدێک دەڵـێن سـەرباز بـووە و لە سـوپا هەڵاتووە، هەندێکی دی دەڵێن لە کانەکانی (نرچیسنک)(5) هەڵاتـووە و چەنـد جارێـک بـۆ سـیبیریا دوور خـراوەتەوە و هەمـوو جارەکـان هەڵاتـووە و ئەنجـام دەسـتگیریان کـردووە و حـوکمی ئەبەدی بە بێگـارەوە دراوە و بـۆ ئەم زینـدانەی ئێمەیـان نـاردووە. دەڵـێن زۆری حەز لە منـداڵکوژی بـووە، منـداڵەکەی خەڵەتانـدووە و پاشـان بـۆ شوێنێکی دوور و چەپەکی بردووە، تێر ترساندویەتی و عەزابی داوە و هەر کە کوڵی دڵی دامرکاوەتەوە، بەوپەڕی ئارامی و خەمساردی و خوێنسـاردی، بەوپەڕی لەزەتەوە کوشـتویەتی. ڕەنـگە هەمـوو ئەم حیکـایەت و چیرۆکـانە درۆ و بوختـان بـن و دیمەنـی ناشـیرین و

قێزەون و ترسناکی گازین لە خەیاڵی زیندانییەکانی دروست کردبن، دوورش نییە ڕاست و دروست بن، چونکە دەگەڵ سەروسەکوت و سیمای ئەودا تێکیان دەکردەوە. بەڵام ئەم گازینە ئەگەر مەست و سەرخۆش نەبوایە، پیاوێک بوو شایستە ڕەفتار و مەندومەنگ. هێدی و هێمن، شەڕی بە کەس نەدەفرۆشت، خۆی لە قەرقەشە دوور دەگرت، چونکە خۆی بە گەورەتر لەوانی دی دەزانی و بێزی نەدەهات بێتە ئاستی ئەوان. زۆر کەم قسەی دەکرد. بە ڕاستی هەموو هەڵسوکەوت و ڕەفتارێکی سەنگین بوو. هەرچەندە زیرەکی بە نیگایەوە دیار بوو، بەڵام نیگاشی وەکو زەردەخەنەکەی تەشەرئامێز و نێشدار بوو. گازین دەولەمەندترین مەیفرۆشی زیندانەکە بوو. ساڵی دوو جار زیاتر نەیدەخوارەدەوە، کە سەرخۆش دەبوو ئیدی جەوهەر و حەقیقەتی هۆڤیانە و دڕندانەی دەردەکەوت. کە بەرەبەرە دەکەوتە نەشئە و خەیاڵ دەبوو، دەکەوتە تانە و تەشەری ژاراوی و پێشوەختە ئامادەکراو، لە زیندانییەکان. تا زیاتر مەست دەبوو، دڕندەتر دەبوو، کە مەستی مەست دەبوو، هەنگێ دەستی دەدایە کێرد و هەر کەسێک بهاتبا پێش پەلاماری دەدا، زیندانییەکان چونکە لە هێز و قوەتی هەرقلیانەی ئاگادار بوون، لە هەوەڵەوە خۆیان لێدەدزییەوە و خۆیان پەنا دەدا. بەڵام ئەنجام لەم هێرشە ناوبەناوانەی بێزار و بێتاقەت دەبن، بڕیار دەدەن کۆتایی بەم حاڵە بێنن، چەکی بکەن، بە هەر شێوەیەک بووە کێردەکەی لە دەست دەربێنن، ئیدی کە مەستی مەست دەبوو، لەپڕ دە زیندانیی بە جارێ پەلاماریان دەدا، بگرە کوێت دیشێت، هێندەیان لێدەدا تا لە پەلوپۆ دەکەوت و لە هۆش دەچوو. ئەو لێدانەی لە گازینیان دەدا لە هەر کەسێکی دیکە درابا ڕۆحیی دەرنابرد، کەچی گازین هەر باکیشی پێنەبوو. پاش ئەوەی لە پەلوپۆیان دەخست، لە پۆستینەکەی خۆیانەوە دەپێچاو فڕێیان دەدایە

سەر جێگاکەی خۆی و دەیانگوت: "با بە کەیفی خۆی بنوێت". کەچی گازین بۆ بەیانی وەک ئەوەی نە بای دیتبێ نە باران، ساغ و سەلامەت لە خەو ڕادەبوو. کرۆکپ، مات و خەمین بۆ سەر کار دەڕۆیی.

کە گازین دەیخواردەوە، زیندانییەکان خەمیان لێدەهات، چونکە دەیانزانی چ ئاکامێکی بەد چاوەڕوانیەتی، گازین بە خۆیشی ئەمەی دەزانی، کەچی هەر سوور بوو لەسەر خواردنەوە و فوول سەرخۆش دەبوو.

چەند سالێک بەم شێوەیە بوری، زیندانییەکان سەیریان کرد گازین، باریک و بنێس بووە، هێز و قوەتەکەی جارانی نەماوە و ڕوو لە شکستە. نەخۆشی سەری تێکردووە و هەمیشە لەش بە بارە. زووزوو سەری خەستەخانە دەدات. زیندانییەکان دەیانگوت: "خەریکە پیر دەبێت و لە گوڕ دەکەوێ".

گازین، ئەو ڕۆژە خۆی بە موووبەقەکەدا کرد، کابرا پۆلاندییە کورتەبالا کەمانچەژەنەکەشی بە دواوە بوو. گازین لە ناوەندی قاوشەکەدا بە بێدەنگی وەستا. بەوردی ڕوانییە یەک بە یەکی زیندانییەکان. کەس ورتەی لێوە نەهات. کە چاوی بە من و هاوڕێکەم کەوت، نیگایەکی تەوسامێزی کردین، ژارخەنێکی ترسناکی بە ڕوودا داین. ئەوجا بە لارەلار لە مێزەکەمان نزیک بووەوە، بە بزەیەکی پڕ غرووورەوە گوتی:

- پێم نالێن پارەی ئەم چایە تایبەتییە لە کوێ پەیدا دەکەن؟

من و هاوڕێکەم بە تیلەی چاو یەکترمان تێگەیاند باشتر وایە هیچ وەلامێکی نەدەینەوە، چونکە ئەگەر وەلامەکەمانی بە دڵ نەبێت، هێندەی دی دەهری دەبێت و خۆی شێت دەکات.

گازین لەسەری ڕۆیی:

- هەڵبەتە پارەیەکتان هەیە، نا، دەبێ پارەیەکی زۆرتان هەبێت، وا بە کەماڵی ئیسراحەت چا دەخۆنەوە و چا بۆ خۆتان ساز دەکەن. باشە ئێوە بۆ چا خواردنەوە بۆ ئێرە هاتوون، ئێرە زیندانی ئەبەدییە یان چایخانە ها؟ بۆ وەڵامم نادەنەوە تا بزانم چۆن...

کە زانی لێبڕاوین وەڵامی نەدەینەوە و گوێی نەدەینێ، بەپەلە بەرەو ئێمە هات، دەموچاوی سوور هەڵگەڕا و لە ڕق و تووڕەییدا دەلەرزی. بە ڕێکەوت سندوقێکی تەختەی قورس بە دوو شەقاوێک لەو لای ئێمەوە بوو، ئەم سندوقە بەشە نانی نیوەڕۆ و ئێوارەی زیندانییەکانی تێدا هەڵدەگیرا و بەشی نیوەی زیندانییەکانی دەکرد. سندوقەکە لەو کاتەدا ڤاڵا (بەتاڵ) بوو، گازین بە هەردوو دەستی هەڵی گرت و پەیتاپەیتا بەسەر سەرمانەوە ڕای دەوەشاند. لەگێن بوو هەر ساتێک بیکێشێت بە سەرماندا و پان و پلیشمان بکاتەوە. هەرچەندە تاوانی کوشتن یان هەوڵی کوشتن دەبووە مایەی سەرێشە و هاوردن و بردنێکی زۆر بۆ زیندانییەکان (چونکە تەحقیقێکی زۆر و درێژیان دەگەڵدا دەکرا) بۆیە زۆرجار دەکەوتنە ناوبژی و نەیاندەهێشت شەڕ و ئاژاوەیەکی ئەوتۆ بەرپا ببێ کە ئاقیبەتی بۆ خۆیان باش نەبێت، کەچی کەسیان بە هانای ئێمەوە نەهاتن، هەموو خۆیان کرد بە کەڕەی شەربەت و چاوەڕوانی ئەوە بوون چ ڕوو دەدات و بەئاشکرا بەو وەزعە نالەبارەی ئێمە خۆشحاڵ بوون، چونکە کەس بە تاقە وشەیەکیش بەرگری لێنەکردین! کەس هاوارێکی لە گازین نەکرد! ڕقی زیندانییەکان لە نەجیبزادەکان بە ڕادەیەک بوو، کە حەزیان دەکرد ئێمە بەو حاڵە نالەبار و ترسناکەوە ببینن، بەئاشکرا ئەوەیان پێوە دیار بوو، بەڵام خۆشبەختانە وەزع و حاڵەکە بەخێر گەڕا، ڕێک لەو کاتەدا کە گازین خەریک بوو ئەو

سندوقە زەلامەی دەدا بە سەرماندا، زیندانییەک بەپەلە لە قاوشەکەی خۆیەوە هات و هاواری لە گازین کرد:

- گازین ئەوە لە کوێی، مەشرووبەکەیان دزیت!

گازین سەندووقەکەی دا بە عاردی دا و بەلەز لە مووبەقەکە وەدەرکەوت. زیندانییەکان گوتیان: "خودا رەحمی پێکردن!" خودا فریایان کەوت، تا ماوەیەکی زۆر ئەو ڕستەیەیان گوت و گوتەوە.

ئێستاش نەمزانی ئاخۆ بە ڕاستی مەشرووبەکەیان دزی بوو، یان ئەمە تەگبیر و تەکتیکێک بوو بۆ ڕزگار کردنی ئێمە، هەمان ئێوارە، بەر لەوەی دەرگای قاوشەکان دابخرێ، لە کاتێکدا لە بن دیواری حەوشەی زیندانەکەدا پیاسەم دەکرد، خەمێکی قورس سەرودڵی گرتم، هەرچەند وا باوە کە یەکەم ڕۆژی زیندان تاڵترین ڕۆژە، بەڵام لەوەتای هاتبوومە ئەم زیندانە، خەم و پەژارەی وام بە خۆوە نەبینی بوو. ئەو ئێوارەیە بیرۆکەیەک بەرۆکی مێشکی گرتبووم و بەری نەدەدا و نەدەدا، بیرۆکەیەک بە درێژای مانەوەم لە زیندانـدا دەستبەردارم نەبوو، بیرۆکەی پرسیارێک بوو کە نە ئەوسا و نە ئێستا وەڵامەکەیم دەستنەکەوت. پرسیارەکەش ئەمە بوو: باشە دەکرێ، تاوانێک بە تاوانێکی دی بەراورد بکرێ؟ بۆ نموونە دوو پیاو هەر یەکەیان تاوانێکی کوشتنی ئەنجام داوە، هەلومەرج و چۆنیەتی هەردوو تاوانەکە زۆر بەوردی خراوەتە بەر تاقیق و لێکۆڵینەوە، دەبینی دادگا یەک حوکم و یەک سزایان دەدات، لە کاتێکدا جیاوازییەکی زۆر لە نێوان هەردوو تاوانەکەدا هەیە! یەکێک لەو دوو پیاوە لەسەر شتێکی زۆر بێبایەخ کردەی کوشتنی ئەنجام داوە، بۆ نموونە لەپێناوی سەلکێک پیازدا، لە ڕێگە تووشی کابرایەکی دێهاتی بووە، هیچی پێنەبووە جگە لە سەلکێ پیاز.

- وەڵڵا، لەسەر جووتیارێکی دێهاتی کە جگە لە سەڵکێ پیاز هیچی تری پێ نەبووە، حوکمی ئەبەدی دراوم و بۆ زیندانی بێگاریان ناردووم!

- هەی گەوج خۆت! پیازێک بایی یەک کۆپیکە، خۆ ئەگەر سەد جووتیارت کوشتبا ئەوجا سەد کۆپیکت دەست دەکەوت، یانی یەک ڕۆبڵت دەست دەکەوت، باشە سەد ڕۆبڵ ئەوە دێنێ، ئاخر سەد ڕۆبڵ خۆی چییە و قیمەتی چییە؟

بۆ نموونە پیاوی دووەم لەسەر مەلەسەی ناموس، ناموسی ژنەکەی، خوشکەکەی، کیژەکەی کابرایەکی ملهوڕی ستەمکاری خوێڕی لە خوێنی خۆیدا گەوزاندووە، یان کابرایەکی فیرار و ئاوارە و سەرگەردان کە خەریکە لە برساندا دەمرێت و دەستەیەک سەرباز گەمارۆی دەدەن و بەرگری لە ئازادی و ژیانی خۆی دەکات. ئایا ئەمە وەکو ئەو بەرەڵلا و بێویژدانەیە کە هەر بۆ کەیف و لەزەت منداڵان دەکوژێت. تا لەزەت لەوە ببینێ کە خوێنە گەرمەکەیان بەسەر دەستی دا بڕژێ، لەزەت لەو دیمەنەیان ببینێ کە وەکو چۆلەکەی سەربڕاو بە بەرچاوییەوە لەقەفرتێ بکەن؟ ئەو پیاوکوژانە هەموویان هەواڵەی زیندانی بێگاری دەکرێن. ڕەنگە ماوەی زیندانییەکەیان یەکسان نەبێت. بەڵام جۆری سزاکان کەمە، لە کاتێکدا جۆری تاوانەکان بە هەزارە. جۆری تاوانەکان بە ئەندازەی جۆری مجێز و تەبیعەتەکانە، گریمان مەحاڵە لە سزاداندا ئەم زوڵمە لاببرێ و نەهێڵرێ، گریمان مەحاڵە ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێ، گریمان چاومان لەم زوڵم و ستەمە پۆشی، گریمان ئەم بێئینسافییە نەدەبوو، بەڵام زوڵم و بێئینسافیەکی تر هەر هەیە، ئەویش پەیوەندی بە جۆری سزاکەوە هەیە، کە دەبوایە بە پێی تاوانەکە جیاواز بوایە، لەوەیە زیندانییەک وەکو مۆم لە زینداندا بتوێتەوە و دابڕزێ، لەوەیە

زیندانییەکی دیکە بە عەمراتی ئەوەی بە بیردا نەهاتبێ کە زیندان بەم ڕادەیە خۆش و ئاوەدان بێ و بتوانێ ئەم هەموو دۆست و ئاشنایە پەیدا بکات و بە خۆشی دەگەڵیاندا هەڵبکات! بەڵێ لەم جۆرە خەڵکانە، لە زیندانی بێگاردا هەن. جا وەرە ئەم جۆرە خەڵکە دەگەڵ ئینسانێکی دڵناسکی ڕۆشنبیری ویژدانبێداردا بەراورد بکە، ئەوەی هەستی پێدەکات زۆر بەئازارترە لە خودی سزاکە، ئەم هەستە وەکو مۆریانە دەداتە دڵی و بەرەبەرە دەیکوژێت. ئەو حوکمەی خۆی دەربارەی تاوانەکەی خۆی داویەتێ و بەسەر خۆیدا سەپاندووە، زۆر لە حوکمی دادگا و یاسا توندترە. کەچی وێڕای ئەوەش ناچارە دەگەڵ زیندانییەکی تردا بژی کە بۆ تاقە جارێکیش بیری لە تاوانەکەی خۆی، ئەو تاوانەی لە سەری سزادراوە، نەکردووەتەوە و بگرە هەر خۆیشی بە تاوانبار نازانێت! تەنانەت خەڵکانێک هەن، خەڵکانێکی کڵۆڵ و داماو، بە ئانقەست تاوانان دەکەن تا بۆ زیندانی بێگاری بنێردرێن و لە شەڕی ژیانی ئازادیی ڕزگار بن کە بارە بەسەریانەوە و زیندانیان پێخۆشترە لەو ژیانە، ئیدی ژیان پڕە لە کوێرەوەری و نەگبەتی، لەوەیە ئەو جۆرە خەڵکانە نانی ژەمێکیان دەست نەکەوتبێ، بە سکێ تێر و بە دە سک برسی بووبن، و هەر کردەی ئەوان بوو بێ و بردەی ئاغا بوو بێ، خۆ ئەگەر مەسەلەکە هەر کار و بێکار و سوخرە بێ، کار و بێگاری زیندان ئاسانترە، هەر نەبێ تێر بە سکی خۆی نان دەخوات و خواردنەکەی مسۆگەرە، ئەمە جگە لەوەی کە ڕۆژانی جەژن و یەکشەممان گۆشت دەخوات و بەشە خێروسەدەقەی خێرەومەندانی بەر دەکەوێت و دەتوانێ ئێواران کار بکات و پارەیەکی کەم بۆ خۆی پەیدا بکات، هەڵبەتە ئەو ژینگە و کۆمەڵگەیەی لە زینداندا ئاشنای دەبێت بۆ خۆی شتە. زیندانییان خەڵکانێکی چالاک و چەلەنگ و وریان، هەموو شتێک دەزانن و لە عۆدەی هەر کارێک

دێـن، تـازە زینـدانیی کە دێـتە نـاو ئەم ژینـگە و کـۆمەڵگەیەوە، بە ئیعجـابەوە دەڕوانێـتە هاوزنجیرەکـانی خـۆی، پێشـتر شـتی وای نەدیتـووە، بـۆیە وا هەسـت دەکـات ڕێـی کەوتـووەتە نـاو باشـترین و شایستەترین خەڵکەوە!

باشـە مـاقوولە هەمـان سـزا بـۆ ئەم خەڵکە جیاوازە ببڕدرێتەوە؟ بەڵام بۆچی سەری خۆمان بە کێشـەیەکەوە بیەشێنین کە چاری نییە، پرسیارێک بکەین کە وەڵامی نییە! بێسوودە، ئەوا تەپڵەکە لێی دا، کاتی ئەوە هاتووە بۆ قاوشەکە بگەڕێمەوە.

پەراوێز:

١-(م.کی) شۆڕشـگێڕی پۆلانـدی ئالکسـاندر میرتسـکییە کە لە سـاڵی ١٨٤٦دا کە حـوکمی دەسـاڵ زینـدانی بێگـاری درا پاشـان پـێش ئەوەی ماوەی دیاریکراو تەواو بکات فرمانی بەخشینی بۆ دەرکرا.

٢-شـاری (فیاتکـا) کە دەکەوێتە خـاکی لتوانیـاوە لە کۆتـایی سـەدەی هەڤدەیەمـدا بـوو بە مەڵبەنـد و پەنـاگەی ئەم ئـایینزایەی کە دژایەتـی ڕیفۆرمەکانی پەتریارک نیکون دەکات.

٣-نـاوی سـیروتکین لە وشـەی سـیروتاوە وەرگیـراوە و بە مانـای سێوی دێت. بە کەسێک دەگوترێ "هەتیوی قازان" کە نەدار و هەژار بێت.

٤- نرچیسنک: شـارێکە لە ترانسـبایکالی ئەمە مەڵبەندی کانـان بـوو، زیندانییانی بێگاری دەرەجە یەک بە بێگاری بۆ ئەوێندەر دەنێردران.

«٤»

هەستە سەرەتاییەکان

٣ــ٣

پاش ئەوەی سەرژمێریان کردین، دەرگای قاوشەکانیان لەسەر داخستین، سەرووو قفڵی تایبەتییان لە هەر دەرگایەک دا، زیندانییەکان تا گەردی بەیانی لە ژوورەوە مانەوە:

دەرەجەدارێک دەگەڵ دوو سەربازدا، ناوەکانیان خوێندینەوە و سەرژمێریان کردین. ئەگەر ئەم سەرژمێری و تەفتیشانە لە لایەن ئەفسەری گاردەوە سەرپەرشتی کرابا، هەنگێ لە حەوشەی زیندانەکەدا ڕیز دەکراین. بەڵام زۆربەی کات ئەم پشکنین و ناو خوێندنەوەیە لە ناو خودی قاوشەکاندا دەکرا. زۆرجار سەربازەکان سەرژمێرییەکەیان لێ تێکدەچوو، هەڵەیان دەکرد، بۆیە دەهاتنەوە و سەرلەنوێ تێهەڵدەچوونەوە و یەکیەک بە سەریان دەکردینەوە، تا بە تەواوەتی لە دروستی ژمارەکە دڵنیا دەبوون، هەنگێ دەرگای قاوشەکانیان لەسەر دادەخستین و دەڕۆییشتن. هەر قاوشێک نزیکەی

سی کەسی تێدابوو، بۆیە تەختە خەوەکان زۆر لە یەکترەوە نزیک بوون. جا تا کاتی خەو دەهات هەر زیندانییەک خۆی بە کارێکەوە مژول دەکرد.

تاقە کێشکچی زیندانەکە ئەو سەربازە نوقسانە بوو کە پێشتر باسم کرد، ئەمە نوێنەری شەوانەی ئیدارەی زیندان بوو، شەوێ لەگەڵ ئێمەدا دەمایەوە و دەنووست. جگە لەو، لە هەر ژوورێکدا زیندانییەکی کۆنی خۆشڕەفتار لە لایەن مێجەرەوە بۆ چاودێری دادەنرا. هەندێ جار ئەم چاودێرانەش لە بڕیارەکانی زیندان دەردەچوون و تاوانێکیان دەکرد. لەو حاڵەدا شەلاقکاری دەکران و ترۆ دەکران و زیندانییەکی دیکەی ڕەفتارپەسەندیان لە جیاتی ئەو هەڵدەبژارد. جا عەریف و چاودێری قاوشەکەی ئێمە ئاکیمیچ بوو. زۆرم پێ سەیر بوو کە ئەم داماوە دەیویست لە ڕێگەی جنێو و هەڕەشەوە و بە تۆبزی زیندانییەکان بێنێتە ڕەدا و کۆنترۆڵیان بکات، بەڵام زیندانییەکان نەک هەر بە گوێیان نەدەکرد، بەڵکو گاڵتەشیان پێدەکرد. بەڵام سەربازە نوقسانەکە باشتر بوو، خۆی لە کاروباری زیندانییەکان هەڵنەدەقورتاند و ئەگەر جارجار قسەیەکی کردبا، تەنیا بۆ خۆ پەڕاندنەوە بوو و هیچی تر. بەبێدەنگی لە سوچێکەوە دادەنیشت و خەریکی پینەکردنی پێڵاوەکانی خۆی دەبوو. ئەوەندە بێدەنگ و کەمدوو بوو، زیندانییەکان نە هەستیان پێدەکرد و نە ئاوڕیان لێدەدایەوە.

لە یەکەم ڕۆژی زیندانمەوە، سەرنجێکم لا چێبوو کە پاشان دروستی و ڕاستی ئەو سەرنجەم بۆ دەرکەوت، سەرنجەکە ئەوە بوو کە هەر هەموو ئەوانەی زیندانیی نەبوون و بە حوکمی وەزیفە، هەڵسوکەوتیان دەگەڵ زیندانییەکاندا هەبوو، ئیدی لە دەرگاوانانەوە بیگرە تا دەگاتە پاسەوانان و چاودێران و کارمەندانی ناو زیندانەکە و

تا خودی فەرمانڕەوای زیندانەکە، هەر هەموویان بۆچوونێکی هەڵە و موبالەغەئامێزیان لەمەڕ زیندانییەکان هەبوو، ئەویش ئەوە بوو کە هێندە لە زیندانییەکان بەگومان بوون کە پێیان وا بوو هەر کە دەرفەتیان بۆ بڕەخسێت، لەسەر هیچترین شت بە کێردی ڕووتەوە پەلاماریان دەدەن. زیندانییەکان بەم ترسەی زیندانەوانەکانیان دەزانی و لەو ڕووەوە زۆر بەخۆدەفشین و سینگیان دەردەپەڕاند. بۆیە باشترین بەرپرس بە لای زیندانییەکانەوە ئەوەیە کە ئەڕباب و ڕووخۆش و سەوداخۆش بێ و لێیان دڕدۆنگ و بەگومان نەبێت و متمانەی پێیان هەبێ. کە لەوەیە بتوانێ بەم متمانەیە بۆ لای خۆی ڕایان بکێشێت. لە بیرمە یەک دوو جار بەرپرسان بەبێ گاردی تایبەتی و شەخسی هاتنە زیندانەکە و هەرگیز لە بیرم ناچێت کە زیندانییەکان چەند سەرسام بوون، بە چ گەرموگوڕی و جۆشوخرۆشێکەوە کەوتنە پێشوازیان، هەڵبەتە هیچ ڕیاوڕیاکارییەک لەو ڕەفتارەیاندا نەبوو! چونکە میوانی بوێر و ئازا ڕێز و حورمەتی بەخۆیەوەیە، خۆبەخۆ سام و هەیبەتی خۆی بەسەر زیندانییەکاندا دەسەپێنێ. خۆ ئەگەر ڕۆژێ لە ڕۆژان، جارێ لە جاران کارێکی نابەجێش بکرێت لە حوزوری ئەودا ناکرێت. هەڵبەتە حاڵەتی ترس لە زیندانییەکان شتێکی گشتی بوو، بەڵام من پێموایە ئەمە حاڵەتێکی بێبنەمایە. ئایا ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بیچم و هەیئەتی تاوانئامێزی زیندانی، جۆرە نەفرەت و گومانێک لە دڵدا دروست دەکات؟ بە مەزەندەی من ئەم ترسە دەگەڕێتەوە بۆ هەستێکی تایبەتی، ئەویش ئەوەیە هەر کە لەو یەکەم ڕۆژەوە پێ دەنەینە ناو زیندان، ئەو هەستەمان لا دروست دەبێ، کە مەحاڵە پیاو، وێڕای هەموو هەوڵێک وێڕای هەموو ئیجرائاتێک، بتوانێ مرۆڤێکی زیندوو، بزۆز بگۆڕێت بۆ جەنازەیەکی مردوو، کڕوکپ و ئارام، سۆزەکانی

ئەم مرۆڤە خەفە بکات، گیانی تۆڵە و بەرخودان و ئارەزووی ژیانی لە لا بسڕێتەوە و خولیا و کەڵکەڵەی وەدیهێنانی ئەو ئارەزووانەی لە لا نەهێڵێ. بەهەرحاڵ من دووپاتی دەکەمەوە کە ترس لە زیندانییانی بێگاری، کارێکی نابەجێیە و ئەو ترسناکە نین وەکو وێنا دەکرێ. مرۆڤ چەند هێڕوگۆساخش بێت، بەو ئاسانییە، بە کێردەوە پەلاماری هاوڕەگەزی خۆی نادات. خۆ ئەگەر بە ڕێکەوت بویەری وا ڕوو بدات، ئەوەندە کەمە لە نرخی نەبوودایە. هەڵبەتە من لێرەدا باسی ئەو زیندانییانە دەکەم کە حوکم دراون و سزای خۆیان بەڕێ دەکەن. بگرە هەندێ لەوانە خۆشحاڵن کە حوکم دراون و لە زینداندا گیرساونەتەوە و چارەنووسیان یەکلایی بووەتەوە، ئیدی ئینسان ژیانێکی تازە دەگرێتە بەر. ئەوانە هێدی و هێمن، ملکەچ و گوێڕایەڵ، بۆ خۆ دەژین و دەست بە کڵاوی خۆوە دەگرن. سەبارەت بە ئاژاوەچییەکان، زیندانییەکان بە خۆیان کۆنترۆڵیان دەکردن و نەیاندەهێشت لە خەت دەربچن. زیندانیی، چەند بێباک و چەند بێپەروا و سەرکێش بێ، لە زینداندا، لە هەموو شتێک دەترسێت. بەڵام ئەو تاوانبارەی کە هێشتا چارەنووسی یەکلایی نەبووەتەوە وا نییە. ئەم تاوانبارە سڵ لە هیچ ناکاتەوە، لاری نییە لە خۆڕایی و بێ هیچ ئەنگێزەیەکی ڕکونی، تەنیا لەبەر ئەوەی سبەینێ دادگایی دەکرێت و چارەنووسی یەکلایی دەکرێتەوە، پەلاماری هەر کەسێک بدات. چونکە ئەگەر تاوانێکی تازە بکات، کەیسەکەی ئاڵۆز دەبێت و دادگایی و سزاکەی دوا دەکەوێت، دیارە ئەم جۆرە گیانی دوژمنکارییە پاکانە و سۆنگەی خۆی هەبوو، لە پێناوی ئامانجێکدا ئەنجام دەدرا، زیندانیی لەم حاڵەتەدا دەیەوێ بە هەر نرخێ بووە "چارەنووسی خۆی بگۆڕێت" دەیەوێ یەکسەر ئەم چارەنووسەی بگۆڕێت. جا هەر بەم

بۆنەیەوە حەزدەکەم بویەڕێکی دەروونی زۆر سەیرتان بۆ بگێڕمەوە کە بە چاوی خۆم بینیم.

سەربازێکی کۆن لە نێو زیندانییە سوپاییەکاندا هەبوو، لەبەر لاساری و بێسەروبەری حوکمی دووساڵ زیندانی بە بێگارەوە درابوو و بۆ ئێرە نێردرابوو. ئەم سەربازە هەم فیشاڵباز بووو هەم ترسنۆک. ئەم دوو سیفەتە بە دەگمەن بە جارێ لە یەک سەربازی ڕووسیدا کۆدەبنەوە. سەربازی ڕووسی بە شێوەیەکی گشتی خۆ هەڵکێش و فیشاڵباز نین. خۆ ئەگەر لە نێو سەربازانی ڕووسدا سەربازێکی فیشاڵباز و خۆ هەڵکێشت بینی، ئەوا بزانە کە ترسنۆک و خاپینۆک و حیلەبازە. ئەو سەربازەی کە باسی دەکەم ناوی (دوتوف) بوو، کە ماوەی مەحکومییەتەکەی تەواو کرد گەڕایەوە بۆ تیپەکەی خۆی کە لەسەر سنوور بوو. بەڵام وەکو هەموو ئەوانەی کە گوایە بە مەبەستی چاکبوون زیندانی دەکرێن، لە جیاتی چاک ببێ خراپتر بوو بوو. زۆربەی ئەوانە کە بەر دەبوون هەردوو سێ هەفتەیەک لە دەرێی زینداندا هەڵدەکەن، خێرا تاوانێک دەکەن و بۆ زیندان دەنێردرێنەوە، دیارە ئەمجارەیان حوکمی قورستر دەدرێن، حوکمی پازدە ساڵ و بیست ساڵ دەدرێن. جا (دوتوف)ەکەی لەمەڕ خۆشمان هەمان شتی بەسەر هاتبوو. وەختێ ئازاد کرا، پاش سێ هەفتە دزی لە هاوڕێیەکی خۆی دەکات، پاشان لە سیستەمی سوپایی یاخی دەبێت، دەیدەن بە دادگای سوپایی و حوکمی شەلاقکاری دەدرێت، لە ڕۆژی پێش جێبەجێکردنی سزاکەیدا، ئەفسەری ئێشکگر سەردانی ژوورەکەی دەکات، (دوتوف) چونکە کابرایەکی بێغیرەت و ترسنۆک دەبێت، بە کێردەوە پەلاماری ئەفسەری نێوبراو دەدات. دیارە سوور دەزانێ کە ئەو کارە، تاوانەکەی قورستر دەکات و مودەتی حوکمەکەی درێژتر دەبێت. ئەم تاوانە هەر بۆ ئەوە دەکات کە ساتە

ترسناکەکەی سزاکەی بە لای کەمەوە بۆ چەند ڕۆژێک یان چەند سەعاتێک دوا بخات. ئەوەندە ترسنۆک و بێباشار دەبێت کە نەک ناتوانێ یارۆی ئەفسەر بکوژێت بگرە ناتوانێ زامداریشی بکات. هەڵبەتە ئەم تاوانەی تەنیا بۆ ئەوە کرد بوو کە تاوانێکی نوێ بخاتە سەر تاوانە کۆنەکەی و سەرلەنوێ دادگایی بکرێتەوە و سزاکەی بۆ چەند ڕۆژێکی کەم دوا بکەوێ.

هەڵبەتە ساتی پێش جێبەجێکردنی سزا، لە ڕوانگەی مەحکوم بە شەلاقکارییەوە، یەجگار ترسناک و سامناکە. زۆرجار ڕێکەوتووە کە ئەو جۆرە مەحکومانەم بە ڕۆژێک پێش جێبەجێکردنی سزاکانیان دیتوە. زۆرجار لە نەخۆشخانەدا دەمبینین، ئەو سەردەمانە زووزوو نەخۆش دەکەوتم و دەچوومە نەخۆشخانە، هەڵبەتە بە بەزەییترین خەڵک لە ڕووسیادا دەرهەق بە مەحکومان، پزیشکان بوون. ئەو جیاوازییەی کە زیندانەوان و کارمەندانی کارگێڕی زیندان لە نێوان مەحکومان و خەڵکی تردا دەیانکرد، دکتۆران نەیاندەکرد. لەوە دەچێ جەماوەری خەڵک و دکتۆران دەگەڵیاندا بە بەزەیی بن، چونکە تاوانبار هەرگیز لەسەر تاوانەکەی، ئیدی تاوانەکەی هەر چییەک بوایە لۆمە نەدەکرا، بەڵکو لێی خۆش دەبوون، بە تایبەتی ئەگەر سزای خۆی وەرگرتبا.

گەلی ڕووسیا بە خۆڕایی تاوانی ناو نەناوە نەگبەتی و قەرەبەختی، بە خۆڕایی تاوانباری ناو نەناوە قەرەبەخت، ئەم پێناسەیە خۆی لە خۆیدا مانایەکی قووڵ، مانایەکی گرینگ و ترسناکی هەیە، بە تایبەتی کە پێناسەیەکی خۆڕسک و نەستییە جا با بێمەوە سەر باسەکەی خۆم، پزیشک و دکتۆران ئەو پەناگە ئاساییەن کە زیندانییان، بە تایبەتی ئەوانەی کە مەحکومن بە شەلاقکاری و فەلاقە، پەنای بۆ دەبەن، تۆمەتبار کە دەدرا بە دادگای سوپایی، بە مەزەندە

دەیزانی کەی حوکم دەدرێ، جا بۆ ئەوەی خۆی لەو حوکمە بدزێتەوە و بەو ئومێدەی چەند ڕۆژێک ئەو ساتە ترسناکە دوا بخات، خۆی نەخۆش دەخست و داوای دەکرد ڕەوانەی نەخۆشخانە بکرێت، کە لە خەستەخانە معایەنە و معالەجە دەکرا و ئیزن دەدرا، دەیزانی هەر دوای دەرچوونی لە خەستەخانە ڕووبەڕووی ئەو ساتە ترسناکە، ساتی جێبەجێکردنی فەلاقە و شەلاقکارییەکە دەبێتەوە. بۆیە دەبینی زیندانییان لەو ڕۆژەدا یەجگار پەریشان و نیگەرانن. ڕاستە هەندێکیان هەوڵ دەدەن ئەو نیگەرانییە بشارنەوە و خۆیان کە بەرچاوی خەڵکیدا نەشکێننەوە، بەڵام بەری ڕۆژ بە بێژنگ ناگیرێ، ئەم ڕواڵەتبازییە بەسەر کەسدا تێناپەڕێنرێ. هەموو کەسێک هەست بە دژواری ئەم ساتە دەکات، بەڵام لەبەر هەستە مرۆڤانییەکە و هاوسۆزی و هاوخەمی دەگەڵ مەحکومەکەدا، بێدەنگ دەبێ و قسە ناکات. من سەربازێکی گەنجم دەناسی کە بە تۆمەتی پیاوکوژی قورسترین حوکم درابوو، حوکمی حەپسی بێگار، حوکمی ئەوپەڕی شەلاقکاریان بۆ بڕیبووەوە، ئیدی ڕۆژێک بەر لە جێبەجێکردنی حوکمەکە، لێدەبڕێ یەکقاپ مەشرووبی تێکەڵ بە برنووتی بخواتەوە. لە نێو ئەو جۆرە مەحکوومانەدا وا باوبوو کە پێش جێبەجێکردنی حوکمەکە شتێک بخۆنەوە و خۆیان مەست بکەن، چونکە پێیان وا بوو مەستان بە ئەندازەی هۆشیاران هەست بە دەرد و ئازار ناکەن. ئەم مەشرووبەیان بە قاچاغ وەدەست دێنا. هەڵبەتە پارەیەکی زۆریان پێدەدا، ئامادەبوون بۆ ماوەی شەش دانە مانگ خۆ لە پێویستترین شت بێبەش بکەن، بەڵام دەستبەرداری ئەوە نەبن کە بە ماوەیەکی کەم بەر لە جێبەجێکردنی سزاکە، قاپێ مەشرووب نەخۆنەوە. جا ئەم سەربازە قەرەبەخت و داماوە، پاش ئەوەی مەشرووبەکەی خواردەوە یەکسەر نەخۆش کەوت، کەوتە ڕشانەوە، خوێنی هەڵدێنا، لەهۆش خۆ

چوو، بە بێهۆشی بۆ نەخۆشخانە برا. دوای چەند ڕۆژێک نیشانەی سیلی لێدەرکەوت و دوای چەند مانگێک لە هەڕەتی لاویدا بەو نەخۆشیە مرد، ئەو دکتۆرانەی کە خەریکی معالەجەی بوون ئێستاش هۆی نەخۆشیەکەیان نەزانی.

هەرچەندە خەڵکی ترسنۆک و بێورە لە نێو زیندانییەکان زۆر بوون، بەلام وێڕای ئەمەش خەڵکی یەجگار بە جەرگ و ئازایان تێدابوو، ئەوەی لێی نەدەترسان ئەشکەنجەی جەستەیی بوو، من خەڵکم لێدەناسین وەک دەڵێن کون لە جەرگیاندا نەبوو، زۆرم لەو جۆرە خەڵکانە بە چاوی خۆم دیتوون، تاکو ئێستاش دیمەنی یەکێک لەو ڕێگرانەم لە یادە کە چۆن گەییە خەستەخانە.

ڕۆژێکی خۆشی هاوین بوو، لە نەخۆشخانەکەماندا دەنگۆی ئەوە بلاوبووەوە کە ئێوارەی ئەو ڕۆژە ڕێگری بەناوبانگ (ئورلوف) لە زینداندا، شەلاقکاری دەکرێت و پاش ئەوە بۆ نەخۆشخانە دەبرێ. ئەو زیندانییانەی کە لە نەخۆشخانەکە بوون، دەیانگوت سزاکەی یەجگار قورس دەبێت، بۆیە هەر هەموویان نیگەران و پەریشان بوون. لێتانی ناشارمەوە منیش بەپەرۆشەوە چاوەڕوانی ئەوە بووم کە ناوبراو بگاتە خەستەخانە، چونکە زۆر واریقات و حیکایەتی ترسناکیان لێ دەگێڕایەوە. دەیانگوت لە تاوانکردندا هاوتای نەبووەتەوە، لە هیچ تاوانێک ناپرینگێتەوە، دێوێکە لەو گۆڕە، پیرەمێرد و منداڵ، هەر بۆ کەیف و لەزەت دەکوژێت. ئەم پیاوە ورەیەکی پۆلایینی هەبووە و زۆر بە توانست و هێزی خۆی نازیوە و سەرکێش و یاخییەکی ئەوتۆ بووە کە بە هیچ شتێک ڕام نەبووە و کۆنترۆڵ نەکراوە. بەهەرحاڵ لە ئەنجامدا، دەستگیر دەکرێت و لە سۆنگەی تاوانە زۆرەکانییەوە حوکم دەدرێت و شەلاق و جەڵدێکی زۆری بۆ دەبڕدرێتەوە. کە هێنایان شەو بوو. قاوشەکە نوقمی تاریکی بوو، زیندانییەکان مۆمیان هەڵکرد،

ڕەنگ بە ڕووی (ئورلوف)ەوە نەمابوو، هۆشی لەبەر بڕا بوو. قژە ڕەشە زوخاڵئاساکەی تێکئالا بوو، پشتی شەقار شەقار بوو بوو، تەواو ئاوسا بوو، شین هەڵگەڕا بوو، یەکپارچە پەڵەخوێن بوو. زیندانییەکان بە درێژایی شەو پەرستاریان دەکرد و کە مادەکانیان بۆ دەگۆڕی، لەسەر لا پاڵیان دەخست، هەتوانیان لە زامەکانی پشتی دەدا، وەکو خزمێکی نزیکی خۆیان سەرپەرشتی و پەرستارییان دەکرد.

بۆ سبەینێ هۆشی هاتەوە، هەستا، یەک دوو جار بە قاوشەکەدا هاتوچوو. زۆرم پێ سەیر بوو، چونکە بە نیوەگیانی بۆ خەستەخانەکەیان هێنا بوو. نیوەی شەلاق و جەڵدەکانیان لێدا بوو. بەلام دکتۆر ڕای گرتبوون چونکە قەناعەتی وا بوو بوو کە ئەگەر هەموو جەڵدەکانی لێبدرێ، بەرگە ناگرێت و دەمرێت. ئەم تاوانبارە، زۆر لاواز بوو، لە زینداندا و بەدەم چاوەڕوانی سزاوە هێندەی دی لاواز بوو بوو. ئەوەی جارێک زیندانییانی مەحکوم بە شەلاق و جەڵدی ببینێ، هەرگیز سیمای پەژمردە و نیگای ئاگرینیان لە بیر ناکات. ئورلوف زووبەزوو وەخۆ هاتەوە و چاک بووەوە، ئەمە زادەی ورە بەرزی خۆی بوو. ئورلوف کەسێکی ئاسایی نەبوو. لە ڕووی لاپرەسەنی و فزوڵیەتەوە ناسیاویم دەگەڵ پەیدا کرد، بە درێژایی یەک هەفتەی تەواو، بە کاوە خۆ و زۆر بەوردی خستمە بەر سەرنج. لە عەمراتم خەڵکی وا بە سەبر و بە حەوسەڵە، بێباک و ورەبەرزم نەبینی بوو. لە بیرم دێت کە لە توبولسکدا، پیاوێکی دیکەی لەم بابەتەم بینی، پیاوێک بوو زۆر بەناوبانگ، سەردەستەی کۆمەڵە چەتە و ڕێگرێک بوو. پیاوێک بوو بە ڕاستی دڕ و دڕندە، زەڕەیەک پیاوەتی تێدا بەدی نەدەکرا، ئەگەر نەشت ناسیبا، هەر بە یەکەم نیگا بۆت دەردەکەوت چ نارەسەنێکە، دڕندەیی لە چارەی دەباری. ئەوەی لەو پیاوەدا مایەی ترس بوو. گەوجێتییەکەی بوو، هێروونەژنەوی وەک

خۆی نەبوو. تەماحی دنیا هێندە بە سەریدا زاڵ بوو، هەر کە دەتبینی یەکسەر دەتزانی لە هەموو مرۆڤایەتییەک شۆردراوەتەوە و تەنیا تێرکردنی حەز و ئارەزووە جەستەیی و حەیوانییەکانی خۆی لا مەبەستە و هیچی تر، لەگەڵ ئەوەشدا دڵنیای دڵنیام کە کورنیف (ناوی کورتیف بوو) ئەگەر بیستبای حوکم دەدرێت و ئەشکەنجەیەکی جەستەیی وەکو ئەوەی ئورلوف دەدرێت، لەرزی لێدەهات و هەر کەسێکی بەردەست کەوتبا، بێ چەندوچوون، بێ هیچ سڵکردنەوەیەک سەری دەبڕی. ئورلوف دەقاودەق پێچەوانەی ئەو بوو، ڕۆحی بەسەر جەستەیدا زاڵ بوو، گاڵتەی بە دەرد و ئازار دەهات، بەسەر خۆیدا زاڵ بوو، سەری بۆ کەس دانەدەواند! گاڵتەی بە قەساس دەهات و لە دنیادا لە هیچ شتێک نەدەترسا. توانست و هێزێکی لە ڕادەبەدەری هەبوو، بە حەوسەڵە و پشوو درێژ بوو، ئەگەر خولیا و کەڵکەڵەی مەبەست و ئامانجێکی بکەوتبایە سەر، دەستبەردار نەدەبوو تا بە ئاواتەکەی نەگەیشتبا. ئەوەی کە زۆرم بە لاوە سەیر بوو، کابرایەک بوو بەرزەفڕ و لووتبەرز، لە بەرزییەوە دەیڕوانییە خەڵکی، هەڵبەتە ئەمەی بۆ خۆنواندن و ویقار نەدەکرد، شتێکی دەستکرد نەبوو، بەڵکو بە تەبیعەت فرناخ و ڕۆحزل بوو. باوەڕ ناکەم ڕۆژێ لە ڕۆژان کەسێک کاری تێکردبێ. بە خەمساردی و بێموبالاتی دەیڕوانییە هەموو شتێک و گوێی لە هیچ نەبوو، قەت فشەی بە کاروکردەوەکانی خۆیەوە نەدەکرد. هەرچەندە دەیزانی کە زیندانییەکان زۆر بەڕێزەوە تەمەشای دەکەن و حورمەتی دەگرن، بەڵام هەرگیز بەمە لە خۆی بایی نەدەبوو و خۆی بەسەر کەسدا نەدەنواند. هەرچەندە خۆنواندن و بەخۆنازین دوو نەخۆشی بوون و لە هەموو زیندانییەکدا هەبوون، پیاوێکی زیرەک بوو. سەرڕاست و قسەلەڕوو، بەڵام چەنەباز و فرەوێژ نەبوو. چەند پرسیارێکم لێکرد، بە ڕاشکاوی و بێ

هیچ پێچوپەنایەک وەڵامی دامەوە کە خوا خوایەتی بە زووترین کات چاک ببێتەوە، تا پاشماوەی سزاکەی لە کۆڵ ببێتەوە. چاوێکی لێداگرتم و گوتی: هەنگێ هەموو شتێک تەواو دەبێ، سزای خۆم وەردەگرم و دەگەڵ کاروانێکی زیندانییاندا بۆ فرچنسک دەڕۆم، دەرفەت دێنم و هەڵدێم، بەڵێ هەڵدێم، بڕیارێکە و داومە! بەڵام خۆزگە زامەکانی پشتم زوو ساڕێژ دەبوونەوە! پێنج ڕۆژێک لەگەڵ ئێمەدا مایەوە، بە درێژایی ئەو پێنج ڕۆژە، بەپەرۆشەوە چاوەڕوانی ئەو ساتە بوو کە لە نەخۆشخانە دەربچێت، پیاوێک بوو هەندێ جار زۆری حەزی لە شۆخی و سوعبەتان دەکرد. گەلەک خۆشمیزاج دەبوو. جا من هەوڵم دەدا سوود لەو دەمانە وەربگرم و لە بارەی سەرکێشییەکانی خۆیەوە پرسیاری لێبکەم. هەرچەندە حەزی نەدەکرد باسی خۆی بکات، بەڵام بە ئاستەم بزۆکانی وێک دێنانەوە و بەوپەڕی ڕاستگۆیی و ڕاشکاوی وەڵامی دەدامەوە. بەڵام کاتێ زانی من گەرەکمە دای بپشکنم و دزە بکەمە قوڵایی ناخیەوە و شوێنەواری پەشیمانی لە دەروونیدا بدۆزمەوە، یەکسەر ڕەفتاری گۆڕا، نیگایەکی پڕغروور و تەوسامێزی ئەوتۆی کردم وەک ئەوەی منداڵێکی گەوج بم و حەز بکات قسەی دەگەڵ بکات، بگرە جۆرە بەزەیی و سۆزێکیشم دەرهەق بە خۆم، لە سیمایدا بەدی کرد. دوای چەند ساتێکی کەم، بێ هیچ تەوسوتوانجێک پڕ بە زار لە قاقای پێکەنینی دا. پێموایە دوای ئەوەش هەر کاتێ قسەکانی منی بیر کەوتبێتەوە لە قاقای پێکەنینی داوە. ئەنجام، هەرچەندە هێشتا زامەکانی پشتی بە تەواوەتی ساڕێژ نەبوو بوونەوە، ناوی خۆی نووسی کە گەرەکیەتی لە نەخۆشخانە وەدەربکەوێ و منیش کە چاک بوو بوومەوە، لە هەمان ڕۆژدا و پێکەوە لە نەخۆشخانەکە دەرچووین. من بۆ زیندان گەڕامەوە، بەڵام ئەو بۆ ئەو شوێنە برایەوە کە پێشتر تیایدا زیندانیی

بوو. که له یەکدی جیا بووینەوە بە گەرمی و توندی دەستی گوشیم، ئەمە بە لای ئەوەوە نیشانەی لوتف و مەحەبەت بوو دەرهەق بە من، پێموایە بۆیە ئەوەی کرد چونکە لەو ساتەدا کەیفی قنج و دڵی خۆش بوو. بێگومان بە بودەڵە و بچووکی دەزانیم، چونکە من کەسێکی لاواز و بێدەسەڵات بووم و لە هەموو ڕوویەکەوە مایەی بەزەیی بووم، مرۆڤێک بووم ملی بۆ ئەو قەدەر و چارەنووسە داوە کە لە ناوچەوانم نووسراوە. بۆ سبەینێ باقی شەلاقەکانیان لێدا.

کە شەوێ دەرگاکانی قاوشەکەیان لەسەر داخستین، ژوورەکەمان شێوەیەکی تری وەرگرت، ڕێک شێوەی ماڵی وەرگرت، شێوەی ماڵێکی ئاوا و ئاوەدان. تەنیا لەم کاتەدا دەمتوانی بە ئاسانی هاوزیندانییەکانم ببینم، چونکە زیندانییەکان تەنیا بە شەو هەست بە جۆرە ئاسوودەیی و دڵنیاییەک دەکەن و وەکو یەک خێزان دەنوێنن. زیندانییەکان بە ڕۆژ نیگەران بوون، چونکە بەردەوام چاوەڕوانی ئەوە بوون، پاسەوان و کارمەندان و چاودێرانی زیندانەکە، لەناکاودا خۆ بە ژووردا بکەن، بەڵام شەوێ، هەر کە دەرگاکان دادەخران، هەر کەسە و بەئاسوودەیی و ئارامی لە جێی خۆی دادەنیشت و خۆی بە کارێکەوە مژول دەکرد، لەپڕ ژوورەکە ڕووناک دەبووەوە، چونکە هەر کەسە و شەم و شەمدانی خۆی دێنا و لای خۆیەوە دای دەگیرساند، هەر زیندانییەک شەمدانی خۆی هەبوو و لە تەختە دروستکرا بوو، ئیدی یەکێک دەکەوتە پینەدۆزی و پێڵاو دروونەوە، یەکێکی دی جلکی دەدروەوە. تا شەو زیاتر ڕادەشکا، هەواکە دووکەڵاوی تر دەبوو، گروپێک لە سووچێکا، لەسەر بەڕەیەک دادەنیشتن و دەکەوتنە وەرەقبازی. لە هەر ژوورێکدا زیندانییەک هەیە کە ڕایەخێکی چکۆلەی هەشتا سانتی و مۆمێکی گەورە و دەستەیەک وەرەقی کۆن و چڵکنی هەیە، ئەمە کەرەستەی قومار بوو. خاوەنەکەی

به کرێـی دەدا. شـەوی بە پـانزە کـوپیکی دەدا. ئەمە پیشـەی بـوو. قومارباز‌ەکان زیاتر یاری بیستویەکیان دەکرد، ئەمە یاری بەخت بوو. هەر زیندانییەک کۆمەڵێک دراوی مسینی لە بەردەم خۆیدا دادەنا، کە هەمـوو دارایـیەکەی بـوو، ئیـدی هەڵنەدەسـتا تـا دوا قرۆشـی خـۆی دەدۆڕانـد یـان هەمـوو هاوڕێکـانی جـۆڕ دەدا، گەمەکە تـا درەنـگە شـەوانێک بەردەوام دەبـوو، هەنـدێ جـار تـا سـپێدەی دەخایانـد و زۆرجار تا چەند دەقیقەیەکی پێش کرانەوەی دەرگاکان هەر بەردەوام دەبـوون. لە قاوشـەکەی ئـێمە و هەروەهـا لە قاوشـەکانی دیکەشـدا نەدارانێک هەبوون کە هەمـوو دارونەداری خۆیـان لە قومـاردا، یـان لە بادەنۆشیدا دۆڕاند بوو و لە دەستدا بوو. هەندێکی دی هەبوون هەر لە ئیجادی نەدارونەبوو بوون. بە نەداری هـاتبوونە دنیـاوە. کە باسـی ئەمە دەکەم مەبەستم ئەوەیە لە نێو میللەتی ئێمەدا خەڵکانێک هەن و دەبـن، مەرجـیش نـیە تەمەڵ و تەوەزەل بـن، لە هەمـوو بارودۆخێکدا هەر بە نەداری و سـواڵکەری دەمێـنـەوە، چـونکە قەدەر سـواڵکەریی بەسـەردا سـەپاندوون، ئەمـانە خۆیان سواڵکەرتەبیعەتن، هەر چییەک بکەن هەر بە سواڵکەری دەمێننەوە، جڵەویان لە دەستی خۆیـاندا نییە، خـاوەن بڕیـاری خـۆ نـین، بێباشـارن، لە ژێر کۆنترۆڵی خەڵکێکی تـر دان و هەر بەو حـاڵەوە و لە سـایەی کەسـێکی تـردا، بە تـایبەتی کەسـانی دەسـبڵاوی نۆکیسـە دەمێـنـەوە. ئەو خوازەڵۆکـانە، هەمـوو هەوڵێکیـان لێبـارە، قەت خۆبەخـۆ پەلامـاری کارێـک نـادەن، بەڵام هەمیشە خزمەت دەکەن و لە سایەی فەرمـانی کەسێکی تردا دەژین، وا دروست بوون کە خزمەتکاری خەڵکی تر بن و خزمەتی خەڵکی تر بـکەن. بـۆیە لە هـیچ بارودۆخێکـدا دەوڵەمەنـد نـابن و بە ئـاوات و مەبەستی خۆ ناگەن، هەر بە سواڵکەری و دەسـەندەخۆڕی دەمێننەوە، لە نـاو هەمـوو چینەکـانی کـۆمەڵگەدا لەو بـابەتە کەسـانەم دیتـوون، لە

نێو هەموو سنفەکاندا، لە ناو هەموو دەستە و تاقمەکاندا، تەنانەت لە دنیای ئەدەبیشدا لەو جۆرە کەسانەم دیتوون. هەڵبەتە لە هەر زیندانێکدا و لە هەر ژوورێکی زیندانیشدا دەبینرێن، هەر کە کۆڕی قومار ساز دەبوو، یەکێک لەو گەدایانە بانگ دەکرا، شەوی بە پێنج کۆپیکان بە کرێیان دەگرت، ئیشەکەی ئەوەبوو بەو شەوی ساردی زستانە کە زۆرجار پلەی سەرما دەگەییە سی ژێر سفر، لە ڕارەوە تاریکەکەدا بۆ ماوەی شەش حەوت سەعاتان ئێشک بگرێت و گوێ هەڵبخات و هەر دەنگ و ڕەنگێکی بیست و بینی، یەکسەر خەبەر بە قوماربازەکان بدات تا فریای خۆ بکەون. چونکە هەندێ جار مێجەر یان ئەفسەری ئێشکگر، لە دەرەوە تیشک و ڕووناکی مۆمەکانی ناو ژوور و قاوشەکانیان دەبینی و بە دزییەوە و لەپڕ گەردەلوولئاسا خۆیان بە قاوشەکاندا دەکرد و قومارچییەکان فریا نەدەکەوتن مۆمەکان بکوژێننەوە، دوکانی قومارەکەیان بپێچنەوە و خۆیان بکەنە خەوتوو، ئیدی ڕێک بەسەر تاوانەکەیانەوە دەگیران. جا چونکە یاریچییەکان لەگەڵ ئەو جۆرە ئێشکگرەدا زۆر سەختگیر بوون، ئەو جۆرە شەبەیخونانە کەمتر ڕوویان دەدا، وەکو چۆن زۆر شتی ترم بە لاوە سەیر بوو و مایەی سەرنج بوو، بەو ئاوایە ئەم دیاردەیەشم یەجگار بە لاوە سەیر بوو، ئاخر پێنج کۆپیک تەنانەت لە زیندانیشدا هیچ نییە، زۆر کەمە. کەچی ئەم پیاوە خۆپەرستانە لە کابرای ئێشکگر تورە دەبوون و دەیانگوت: "بە کرێمان گرتوویت و مەجبوری خزمەتمان بکەیت!" ئیدی ئەمە چەندوچوونی هەڵنەدەگرت، مادامێکی کرێی خۆی وەرگرتووە و بە خوایشتی خۆی چووەتە ژێر باری ئەو ئیشە، دەبێ نەک هەر ملکەچ و گوێڕایەڵ کاری خۆی ئەنجام بدات، بەڵکو دەبێ منەتباریش بێ. مەمنوونی ئەو کەسە بێت کە بە کرێی گرتووە، هەندێ زیندانیم دیتوون کە بێحیساب، پارەیان خەرج

کردووە و بە ڕاست و چەپدا تەخشان‌وپەخشانیان کردووە، کەچی فێڵیان لەو کەسە کردووە کە خزمەتی کردوون، زیاتر لە جارێک ئەم دیاردەیەم، لە پتر لە زیندانێکدا بە چاوی خۆم دیتووە.

وەکو پێشتر گوتم، هەموو زیندانییەکان، دەکەوتنە کار کردن جگە لە پێڕی قومار خەریکی یاری خۆ دەبوون و چوار پێنج زیندانیی دیکە کە هەر کە دەرگاکان دادەخران دەخەوتن. تەختەخەوەکەی من نزیکی دەرگاکە بوو، جێگاکەی ئاکیم ئاکیمیچ بەرانبەر جێگاکەی من بوو، کە دەخەوتین سەرمان لێکی دەدا. ئاکیم تا سەعات دە و یازدەی شەوێ کاری دەکرد، فانۆسێکی چینیی ڕەنگاوڕەنگی دروست دەکرد کە یەکێکی خەڵکی شار داوای لێکرد بوو بۆی دروست بکات و پارەیەکی باشی لەم کارە وەردەگرت. ئاکیم لەم کارەدا یەجگار مەعلان و لێزان بوو، زۆر ورد و جددی بوو، سستی و خاوەخاوی نەدەزانی. کە لە کار دەبووەوە کەرەستە و ئامێرەکانی کۆدەکردەوە و جوان تاقەتی دەکردن، حەسیرەکەی دێنا نوێژ و عیبادەتی خۆی دەکرد و پاشان لێی دەخەوت. ئاکیم ئاکیمیچ پیاوێک بوو گوێڕایەڵ، بێکێشە، دوور لە هەر سەرپێچییەک، هەڵبەتە وەکو هەموو خەڵکێکی ئەقڵ مامناوەندی خۆی بە کەسێکی زیرەک دەزانی. لە سەرەتادا هیچ نەچووە دڵمەوە، هەرچەندە بووە مایەی ئەوەی کە ئەو ڕۆژە زۆر بیر بکەمەوە. پێم سەیر بوو کە پیاوێکی وەکو ئەم پیاوە بەم دەستڕەنگینییە، لە جیاتی لە دەرەوە بێ و خەریکی سنعەتێک بێ، لە زیندانی بێگاریدا بێت. بەهەرحاڵ جارێکی تر، لەم نووسینەدا دێمەوە سەر باسی ئاکیم ئاکیمیچ.

با جارێ بێمە سەر باسی هەندێک لە هاوزیندانییەکانی ترم. قەدەری من وا بوو چەند ساڵێک لەم زیندان و قاوشەدا بەسەر بەرم. ئەوانەی دەورووبەرم، بە خوتوخۆڕایی بوون بە هاوڕێی هەموو

ساتێکی ژیانم. هەڵبەتە منیش بە زەبری فزوڵیەت و لاپرەسەنیی حەزم دەکرد هەموو شتێکیان دەربارە بزانم! هاوسێکانی دەستە چەپم گروپێکی خەڵکی قەفقاز بوون. هەر هەموویان بە هۆی چەتەیی و ڕێگرییەوە حوکم درابوون، دیارە جۆر و ماوەی حوکمەکانیان جیاواز بوو، ئەمانە دوانیان (لەزگی) بوون، یەکێکیان (چەرکەسی) و سیانیان (تاتاری داغستان)ی بوون. چەرکەسیەکەیان، پیاوێکی گرژومۆن بوو، مەگەر بە دەگمەن، دەنا قسەی دەگەڵ بەشەردا نەدەکرد، کە ژێراوژێر نیگایەکی کردبای، بزەیەکی هوڤیانەی ترسناکی بە ڕوودا دەدایت. بەلام لەزگییەکان، یەکێکیان پیرەمێردێکی لووتدرێژی دەنووکدالاشی و درێژداهۆڵێکی لاواز بوو، سیمای هاواری دەکرد کە چەتە و ڕێگرە. بەلام هاوڕێکەی کە ناوی (نورا) بوو، وا نەبوو، هەر کە یەکەم جار دیتم، چووە دڵمەوە و حەزم لە چارەی کرد. پیاوێکی چوارشانەی کورتەبالای تۆکمە بوو، هێشتا گەنج بوو، قژی زەرد، چاوانی شین و کەپووی بەرز، سیمای زیاتر لە سیمای فنلاندی دەچوو، وەکو هەموو ئەوانەی کە زۆربەی ژیانیان بە سواری ئەسپ و بەسەر ئەسپەوە دەبەنە سەر، لاقەکانی خوار بوون، ئازای بەدەنی شوێنەواری کۆنەزامی قەمە و سونگی و فیشەک بوو. ئەم پیاوە، هەرچەندە یەکێک بوو لە چیاییە گوێڕاڵ و بێوییەکان، بەلام ژێراوژێر بەگەڵ یاخی و ڕێگرەکان کەوتبوو و کەوتبووە پەلاماردانی ڕووسەکان. چونکە پیاوێکی ڕووخۆش و سوعبەتچیی بوو هەموو زیندانییەکان خۆشیاندەویست. بێ هیچ خوتە و بۆڵەیەک ملی بە کارەوە دەنا، هەمیشە هێدی و لەسەرخۆ بوو. زۆری ڕق لە دزی و ناپاکی و دەستپیسی و حیلەبازی و بادەنۆشی بوو، بەو جۆرە کارانە زۆر پەست و تووڕە دەبوو، کاری نامەردانە و بێئابڕوانەی پێ قووت نەدەچوو، بەلام وێڕای ئەوەش، بەگژ کەسدا نەدەچوو، بەڵکو بە

نەفـرەت و بێـزارییەوە هەڵدەسـتا و لەو نـاوە دوور دەکەوتەوە. بە درێژایی ئەو ماوەیەی کە لە زیندانندا بوو تاقە دزییەکی نەکرد، کارێکی نەکـرد گلەیـی و گازانـدەی بێـتە سـەر. پیـاوێکی زۆر بە دیـن و پـڕ عیبـادەت بـوو، سـەری چووبـا نـوێژی نەدەچـوو، ڕۆژووی مـانگی ڕەمەزانی دەگرت، پابەنـدی ئایینی خۆی، ئیسلام بوو، زۆرجـار تـاکو بەیـانی هەر خەریکـی شـەونوێژ دەبـوو. هەمـوو زینـدانییەکان خۆشیاندەویسـت و بە پیـاوێکی سـەنگین و ئابڕومەنـدیان دەزانـی، زینـدانییەکان ناویـان نـابوو (نـورا شـێر) و ئیـدی ئەم نـاوە بـوو بە نازنـاوی هەمیشـەیی. زۆر دڵنیـا بـوو کە ئەگەر مـاوەی حەپسـییەکەی تەواو بکـات، دەگەڕێتەوە بۆ قەفقـاز، لە ڕاسـتیدا بەو ئـاواتەوە دەژیـا، دڵنیام ئەگەر ئەو ئاواتەی نەبوایە، لە داخا دیقی دەکرد و دەمرد. هەر یەکەم ڕۆژ کە گەییمە زیندان - لە نێو هەموو زیندانییەکاندا، سەرنجم لەسەر ئەو گیرسایەوە، ئاخر چۆن ئەم سیما هێدی و هێمن و پاک و میهرەبـانە لە نێـو ئەو هەمـوو سـیما گرژومـۆن و عەبـوس و خەمناکـانەی دیدا جیـا نـاکرێتەوە و نـابێتە مـایەی سەرنج! دوای نیـو سەعاتێک هـات بە لامەوە، بە سۆز و لـوتفێکی زۆر و بەدەم بزەیەکی شیرینەوە دەستی بە شانمدا هێنا. لە سەرەتاوە نەمزانی دەیەوێ چیم پێبڵێـت، چـونکە زمـانی ڕووسـیی بە باشـی نەدەزانـی. بەڵام دوای تـۆزێکی دی هەمـدیس هـاتەوە و بەدەم بزەیەکـی پـڕ لە سـۆز و دۆستایەتییەوە دەستی بە شـانمدا هێنـا. سێ دانە ڕۆژ، ئەم ڕەفتـارەی دووبارە کردەوە، پاشان بۆم دەرکەوت کە ویستویەتی بەم ڕەفتارەی هاودەردی و هاوخەمیی خۆیم بۆ دەرببڕێ و بڵێ بەزەیی بە حاڵمدا دێتەوە، دەزانێ چەند دڵم تەنگە و ئەم یەکەم ساتانەی زیندان چەند دژوار و قورسـە، دەیویسـت بە زمـانی بـێ زمـانی بڵێـت ئامـادەیە

دۆستایەتیم بکات، پشتیوانیم لێبکات و بمپارێزێت. لە خۆت غەریبی نورای میهرەبان، نورای ئازیز و سادە و ساویلکە!

تاتارەکانی داغستان، سێ کەس بوون، ئەمانە برا بوون. دوانیان ڕوو لە پیری بوون، سێیەمیان کە عەلی ناو بوو، گەنج بوو، لە تەمەنی 22 ساڵیدا بوو، بە ڕواڵەت لە تەمەنی خۆی بچووکتریش دەینواند. ئەمە لە لای منەوە دەنووست. بە عەمراتم پیاوی وا قۆز و جوانم نەدیبوو، سەروسیمای جوانی، ئاوێنەی دڵ و دەروون و ڕۆحیی جوانی بوو. مەمنوون و سوپاسگوزاری قەدەر بووم کە ئەم کوڕەی کرد بوو بە دراوسێم و نەکەوتبوومە لای زیندانییەکی ترەوە. سیمای ئاوێنەیەکی بێگەرد بوو، دڵ و دەروونە پاکەکەی دەنواند. هەمیشە بزەیەکی شیرینی منداڵانە بەسەر لێویەوە بوو، چاوەڕەش و درشتەکانی سۆز و میهر و ئاسوودەییان لێدەباری، کە چاوم بە نیگا خەمگینەکانی دەکەوت، هەرچی خەم و پەژارە و نائومێدی و نیگەرانییەکم هەبوو دەرەوینەوە و هەستم بە ئاسوودەیی دەکرد.

ڕۆژێک کە لە ماڵەوە دەبێت، برا گەورەکەی (پێنج برای هەبوو، دوانیان لە زیندانێکی تر، لە کانەکانی سیبیریادا بوون) ئەمری پێدەکات کە شمشێرەکەی هەڵگرێ و سواری ئەسپەکەی ببێ و دوای بکەوێ. چیانیشینانی قەفقاز وا پەروەردە کراون کە کوێرانە گوێڕایەڵی گەورەکانی خۆیان بکەن. بۆیە عەلی بێ چەندوچوون، بێ ئەوەی بپرسێت کێوە دەچن و بەنیازی چین، دوای براکانی خۆی کەوت. تومەز براکانی بە نیازی ڕێگری بوون. بەمجۆرە هەر سێ برا دەچن ڕێگە بە کاروانێکی بازرگانی دەگرن، کاروانەکە هی پیاوێکی ئەرمەنی دەبێت، پیاوە دەکوژن و ماڵەکەی تالان دەکەن. بۆ نەگبەتی کارەکەیان لە ناوچەکەدا دەنگ دەداتەوە و کەشف دەبن، ئیدی هەر شەش برایەکە دەستگیر دەکرێن، حوکم دەدرێن، دوای شەلاقکاری، هەواڵەی

تاراوگە و بێگارەزیندانانی (سجن الاعمال الشاقە) سیبیریا دەکرێن. دادگا بە حکومەکەی عەلی دا دەچێتەوە و سزاکەی بۆ سووک دەکرێ، دەبێ بە چوار ساڵ زیندانی بە بێگارەوە. براکانی زۆریان خۆشدەویست، خۆشەویستی و ڕەفتاریان دەگەڵ عەلی دا زیاتر باوکانە بوو تا برایانە. عەلی تاقە خەمڕەوێنی زیندان و تاراوگەیان بوو. هەرچەندە بە تەبیعەت گرژ و پەستومۆن بوون، بەڵام هەمیشە بەدەم ئەوەوە پێدەکەنین. هەر کاتێ قسەیان دەگەڵ کردبا – کە زۆر بە کەمی دەیان دوان، چونکە بە لای ئەوانەوە لەوە منداڵتر بوو، کە باسی شتی جددی و شتە قووڵەکانی ژیانی لەگەڵدا بکرێ- ڕووی گرژوپەستیان دەگەشایەوە، یەکسەر هەستم کرد، ئەمانە وەکو چۆن منالێک دەدوێنرێ و سوعبەتی دەگەڵ دەکرێ، بەو ئاوایە قسە دەگەڵ عەلی دا دەکەن، خۆ ئەگەر بە شەرم و نەزاکەتەوە وەلامێکی دابانەوە، خێرا تەمەشایەکی یەکتریان دەکرد و بەخۆشیەوە بە ڕوویدا دەگرژینەوە. عەلی ، ئەوەندە حورمەتی براکانی دەگرت و شەرمی لێدەکردن کە قەت پرکێشی نەدەکرد، سەری قسەیان لەگەڵدا بکاتەوە، بە شەرمێکەوە کزکۆڵەی دەکرد و چاوەڕوانی دەکرد تا ئەوان سەری قسان بکەنەوە و بیدوێنن. کاتێ کە بیر لەوە دەکەمەوە ئەم کوڕە بە درێژایی چوار دانە ساڵ، لە چ ژینگەیەکی ترسناک و نالەبار و گەندەڵدا ژیاوە، ژینگەیەک کە هەواکەشی لەو تاوە، سەرم سوڕدەمێنێ چۆن بەو حاڵەوە توانیویەتی بەو دڵپاکی و بێگەردییە، بەو ئابڕوومەندییە خۆڕسکەوە، بەو دڵواڵییەوە، بەو دروستکارییەوە بمێنێتەوە و ئاکاروئەتواری نەلەوتێ و خووی شڕ نەبێت، ئەمە سرێکە هیچ شرۆڤە و ڕاڤەیەک پەی پێنابات، سەرباری هەموو ناسکی و شیرینی و نەرمونیانی و پاکییەکەی، دواتر بۆم دەرکەوت کە تەبیعەتێکی مەردانە و ورەیەکی یەجگار بەرزی لە هەنبەر ناخۆشی و

تەنگاناندا هەبوو. بە ئەندازەی کیژێکی عازەب بە حەیا و حورمەت و پاک بوو، بە هیچ پەست نەدەبوو بە کاری نادروست و ناشیرین و نەنگین نەبێ، کە کارێکی نەنگین یان ناهەقی و زوڵمی دیتبا چاوی دەپەڕییە تەوقی سەری، چاوەڕەشەکانی دەکرانەوە و گڕی تووڕەییان لێدەبووەوە، بەمە هێندەی تر جوان دەبوون، هەرچەندە لەوانە نەبوو سووکایەتی و بێحورمەتی و زێدەگاڤی لە کەس قەبووڵ بکات، بەڵام خۆی لە شەڕ و قەرقەشە لا دەدا، خۆی لە جنێو و سخێفان دەدزییەوە و بەتەنگ حەیا و حورمەت و ویقار و ئابرووی خۆیەوە بوو. جا شەڕ لەگەڵ کێدا بکات؟ هەموو خۆشیاندەویست و مدارایان دەکرد، لە سەرەتاوە لە دوورەوە، زۆر بەنەزاکەتەوە، ڕەفتاری دەگەڵ مندا دەکرد، منیش هەندێ ئێوارە دەم دواند، ئیدی زووبەزوو هۆگری یەکتر بووین. لە ماوەی چەند مانگێکدا بە باشی فێری زمانی ڕووسی بوو، ئەم توانست و بەهرەیە لە براکانیدا نەبوو، چونکە هەرگیز نەگەییشتنە ئەو ئاستەی بە باشی بە ڕووسی قسان بکەن. هەر لە سەرەتاوە هەستم کرد عەلی گەنجێکی زیرەک، خاکی و هەستیار و بە ئاوەزە. عەلی گەنجێکی کەم وێنە بوو. تاکو ئێستاش شانازی بەو ڕۆژانەوە دەکەم کە ئەوم تێدا ناسی، بە خۆشترین ڕۆژانی ژیانی خۆمیان دەزانم. هەندێ کەس هەن هەر لە خۆوە دەچنە دڵەوە، تەبیعەتیان هێندە بەرزە، هێندە جوانە، خودا بەهرەیەکی ئەوتۆی داونەتێ کە پیاو تەسەور ناکات ڕۆژێ لە ڕۆژان ژەنگ هەڵبێنن و گەندەڵ بین، پێویست ناکات کەس نیگەرانیان بێ و خەمیان لێبخوات، بۆیە من هەرگیز لە عەلی نەدەترسام، متمانە و باوەڕی تەواوم پێی هەبوو، تۆ بڵێی ئێستا لە کوێ بێ؟

ماوەیەکی زۆر بوو هاتبوومە زیندان، ڕۆژێک لە سەر تەختە خەوەکەم ڕاکشابووم، نقومی خەیاڵاتی دوورودرێژی خۆم بووم،

بیرەوەریانی تاڵ و بەسوێ لە ناخی ناخمدا شەپۆلیان دەدا. عەلی کە بە دەگمەن بەبێ ئیش دادەنیشت، لەو کاتەدا کاری نەدەکرد، هێشتا وەختی خەویش نەهاتبوو. جەژنی ڕەمەزان بوو، بۆیە هەر سێ برا بە بۆنەی جەژنەوە کاریان نەدەکرد. عەلی لەسەر گازی پشت ڕاکشاوە و هەردوو دەستی خستوونەتە ژێر سەری و خۆی داوە بەدەم خەیاڵەوە. لەپڕ لێی پرسیم:

- چییە، پێدەچێت زۆر خەمبار بیت؟

به سەرسامی تەمەشام کرد، ئەم پرسیارە لە کەسێکی وەکو عەلی یەوە کە هەمیشە لە خەمی ئەوەدا بوو دڵی کەس نەیەشێنێ و هەستی کەس بریندار نەکات، دوور بوو. بەڵام کە لە سیمای وردبوومەوە، یەکسەر هەستم کرد ئەم پرسیارەی بە خۆڕایی نەکردووە، خەم و پەژارەیەکی قووڵم لە سیمایدا خوێندەوە کە پێدەچوو زادەی ئەو بیرەوەرییە شیرین و خەمناکانە بێت کە لە خەیاڵیدا دەخولانەوە. ئیدی زانیم خۆی لەو ساتەدا یەجگار خەمبار و دڵتەنگە. یەکسەر وەڵامم دایەوە: "بەڵێ منیش خەمگین و دڵتەنگم." هەناسەیەکی قووڵی هەڵکێشا و بزەیەکی خەمناکی کرد. زۆرم حەز لە زەردەخەنەکەی بوو، یەکپارچە میهر و لوتف بوو. کە پێدەکەنی و بزەی دەهاتێ دوو ڕیزە ددانە مرواری ئاساکەی دەردەکەوتن. ددانەکانی هێندە جوان بوون، لەوە بوو جوانترین گوورەوی دنیا ئێرەییان پێبەرێت.

گوتم: "عەلی گیان، پێموایە بیر لەوە دەکەیەوە کە ئەمڕۆ لە داغستاندا چۆن جەژن دەگێڕن! بێگومان دەبێ ئاهەنگی جەژنی لەوێندەر زۆر خۆش بێ.

چاوانی عەلی پرشنگیان دا و بە تاسەیەکی زۆرەوە گوتی: بەڵێ وایە، بەڵام چۆن زانیت من بیر لەوە دەکەمەوە؟

- چۆن نازانم عەلی گیان؟ باشە جەژن لەوێندەر خۆشتر نییە تا لێرە؟

- تکایە، باسی ئەمە مەکە.

- هەڵبەتە ئێستا لەوێندەر وەرزی گوڵانە، دەشتودەر بە گوڵ خەملیوە و هەموو شوێنێکی وڵاتەکەتان وەکو بەهەشتی بەرینە!

- تکات لێدەکەم باسی مەکە.

دیار بوو نیگەران بووە، گوتم:

- باشە عەلی تۆ خوشکت هەیە؟

- بەڵێ، بەڵام تۆ ئەو پرسیارە بۆ دەکەی؟

- ئەگەر لە تۆ بچێت، یەجگار خشکۆکە!

- منی چی؟ خواشمان یەک نییە. شاجوانی سەرانسەری (داغستان)ە. جوانی وا نەبووە و نابێتەوە! دڵنیام لە عەمراتت کیژی وا جوانت نەدیتووە. دایکیشم ژنێکی جوان بووە.

- دایکت خۆشیدەویستی؟

- توخوا ئەوە پرسیارە؟ دەترسم لە داخوخەفەتا مردبێ. زۆری خۆشدەویستم، من گەوهەری عەزیز و یەکدانەی ئەو بووم. لە خوشکەکەم و لە هەموو براکانم خۆشتری دەویستم، ئەمشەو هاتە خەوم و وەکو بارانی بوهارێ فرمێسکی بەسەردا باراندم.

عەلی لە پڕ قسەکەی بڕی و ئیدی بە درێژایی ئەو شەوە زاری هەڵنەهێنا و تاقە وشەیەکی لە دەم نەهاتە دەر، بەڵام لەو شەوە بە دواوە، خوا خوای دەرفەتێکی بوو کە قسەم دەگەڵدا بکات، بەڵام ئەوەندە بە حورمەت و بە ئەدەب بوو، ڕێی بە خۆی نەدەدا ئەو لە قسەکردندا دەست پێشکەر بێت، چەندی پێخۆش بوو کە قسەم دەگەڵی دەکرد! زۆر باسی قەفقاز و ژیانی ڕابردووی خۆی دەکرد، براکانی خۆیان لە قسەکانمان هەڵنەدەقورتاند، پێیان ناخۆش نەبوو کە

عەلی قسەی دەگەڵ من دەکرد، بە پێچەوانەوە پێدەچوو پێیان خۆش بێت، کە دەیانبینی ڕوو بە عەلی دەدەم و دەیلاوێنم و خۆشم دەوێ، ئەوانیش زیاتر مدارایان دەکردم و لێم دەهاتنە پێشێ.

عەلی، لە کاروباری دەرێدا کۆمەکی دەکردم، لە ناو زیندانیشدا زۆر دڵی ڕادەگرتم و ئیشێکی نەدەکرد کە بیزانیایە بە دڵم نییە، زۆری مدارای دەکردم، هەڵبەتە ئەمەی تەنیا لە پیاوەتی خۆی دەکرد، دەنا هیچ نیاز و تەماحێکی بە من نەبوو، تەنیا هاوسۆزی و خۆشەویستییەکی بێڕیا و ڕووبینی بوو. عەلی لە فێربوونی کاری دەستیدا زۆر زیرەک و بەهرەمەند بوو. لە ماوەیەکی کورتدا فێری خەیاتی بوو، فێری پینەدۆزی بوو و تەنانەت برە شارەزاییەکی لە دارتاشیشدا پەیدا کرد، لە زینداندا هەر ئەو ئیشانە هەبوو، برایەکانی شانازییان پێوە دەکرد.

ڕۆژێک پێمگوت: گوێ بگرە عەلی، بۆ نایەی فێری خوێندن و نووسینی ڕووسی ببێ؟ زانینی ڕووسی لە ئایندەدا و لە دەڤەری سیبیریادا، بە کەڵکت دێت؟

- من زۆرم حەز لێیە! بەڵام کێ فێرم دەکات؟

- پێموایە خەڵکی خوێنەوار لێرە زۆرن. ئەگەر حەز دەکەی من فێرت دەکەم.

- هەر حەز! مەمنوونت دەبم.

ئەوسا بەپەرۆشەوە لەسەر تەختە خەوەکەی هەستا، دەست لەسەر سینگ ڕاوەستا و نیگای پڕ پاڕانەوە و منەتباری تێبڕیم.

لە سبەی شەوی دواترەوە دەستمان بە دەرس خوێندن کرد. پاچڤەیەکی ڕووسیی ئینجیلم پێبوو، ئەمە تاقە کتێب بوو کە لە زینداندا قەدەغە نەبوو. عەلی لە ماوەی چەند هەفتەیەک، بە هۆی ئەم کتێبەوە و بەبێ فێربوونی ئەلفبا، بە تەواوەتی فێری خوێندنەوە بوو، دوای

سێ هەیڤان بە تەواوەتی فێری نووسینیش بوو، زۆری حەز لە خوێندن و نووسین و فێربوون بوو.

ڕۆژێک کە پێکەوە، بە دووقۆڵی ئامۆژگاری کێومان دەخوێندەوە، هەستم کرد هەندێ لە ئایەتەکان بە دەنگێکی تایبەتی و پڕ سۆزەوە دەخوێنێتەوە، لێم پرسی ئەوەی خوێندییەوە بە دڵی بوو، نیگایەکی تیژی کردم، دەموچاوی سوور هەڵگەڕا و گوتی: بەڵێ عیسا پێغەمبەرە و بە زمانی خواوە دەدوێ. تۆ بزانە ئەم پەیڤانە چەند جوانن!

- باشە کام ئایەتەت زیاتر بە دڵ بوو؟

- ئەو ئایەتەی دەڵێت:"لە دوژمنانتان ببورن! دوژمنانتان خۆشبوێ، خراپە دەرهەق بە کەس مەکەن." کە قسەگەلێکی جوانن!

عەلی ئاوڕێکی لە براکانی دایەوە، کە گوێیان لە قسەکانی ئێمە دەگرت، زۆر بە گەرموگوڕی چەند قسەیەکی دەگەڵ کردن. هەر سێ برا ماوەیەکی زۆر بە جددی قسەیان کرد، جووتە براکەی ناوبەناو سەریان بۆ دەلەقاند و پشتیوانیان لە دروستی قسەکانی دەکرد. پاشان بەدەم بزەیەکی جددییەوە ڕوویان کردە من (بزەکەیانم زۆر لە گیان خۆش بوو، چونکە بە جددیان بوو) و تێیانگەیاندم کە عیسا پێغەمبەرێکی مەزنە و باسی ئەوەیان کرد کە پەرجووی گەورەی کردووە، یەکێک لەوانە باڵندەیەکی لە قوڕ دروستکردووە و فووی پێدا کردووە، ڕۆحی کەوتووەتە بەر و لە شەقەی باڵی داوە و فڕیوە. هەستم دەکرد پێیانوایە بە ستایشکردنی عیسا، دڵی من خۆش دەکەن. عەلی بەستەزمانیش زۆری دڵ بەوە خۆش بوو کە دەیبینی برایەکانی ئەوەندە دەگەڵ مندا میهرەبانن.

سەرکەوتووانە عەلیم فێری خوێندنەوە کرد. ئەمجار نۆرە هاتە سەر نووسین. کاغەز و قەڵەم و مەرەکەبم بۆ پەیدا کرد (عەلی

قەبووڵی نەکرد من ئەو شتانە بکڕم، بە خۆی پارەکەی دا) لە ماوەی دوو مانگدا عەلی فێری نووسین بوو. براکانی سەریان لەم پێشکەوتنە گەورەی عەلی سورِما، لە ڕادەبەدەر خۆشحاڵ بوون، لە خۆشیدا نەیاندەزانی چۆن سوپاسگوزاری و منەتباری خۆیانم بۆ دەرببڕن، کە لە کارگەدا (وەرشە) کارمان دەکرد، بە شانازییەوە کۆمەک و بەردەستیان دەکردم و لەزەتیان لەم کارەی خۆیان دەبینی. سەبارەت بە عەلی ، هەر باسی مەکە، بە ئەندازەی براکانی خۆی خۆشیدەویستم. هەرگیز ئەو ڕۆژەم لە بیر ناچێت کە ئازاد کرا. لە قاوشەکە بردمیە دەرێ، دەستی لە گەردنم وەرینا و ما بگری. قەت پێشتر ماچی نەکردبووم و لەبەر چاومدا نەگریا بوو. بەدەم گریانەوە گوتی:

- تۆ زەحمەتێکی زۆرت بە منەوە کێشاوە، چاکەیەکی زۆرت دەگەڵ کردووم، ئەوەی تۆ بۆ منت کردووە داکوبابم بۆیان نەکردووم، خودا ڕاوەستاوت بکات. من هەرگیز، تا ماوم تۆ لە بیر ناکەم، بە عەمراتم، ئاخۆ دەبێ ئێستا لە کوێ بێ؟ عەلی دۆستی دڵپاک و ئازیزم دەبێ لە کوێ بێ؟

جگە لە چەرکەسییەکان، شەش کەسی پۆلاندیش لە قاوشەکەماندا بوون، ئەمانە گروپێکی تایبەتی بوون و هەمیشە بە یەکەوە بوون، هێندەی کرابا تێکەڵ بە زیندانییەکانی دی نەدەبوون و پەیوەندییان دەگەڵ خەڵکیدا ئەوەندە کز بوو لە نرخی نەبوودا بوو. پێشتریش باسی ئەوەم کرد بوو کە بە هۆی گۆشەگیری و دوورەپەرێزیان لە زیندانییانی ڕووس، بێزراو بوون. ئەمانە زۆر هەستیار و بە گومان و حولحولی تەبیعەت و دەمدەمی مگێز و شپرزە بوون. ژمارەیان شەش کەس بوو، دوانیان خوێنەواربوون کە پاشان بە درێژایی لەم سەربورەدا باسیان دەکەم، لە ئاخروئۆخری ماوەی زیندانییەکەمدا،

هەندێ جار کتێبم بە ئەمانەت لەو دوانە وەردەگرت. کە یەکەم کتێبی ئەوانەم خوێندەوە، کارێکی دەروونی سەیری تێکردم، پاشتر دێمە سەر باسی ئەو هەستە سەیرانەی کە لە لام دروست بوون، هەرچەندە وەکو ڕۆژی ڕوون لە لام عەیانە کەم خوێنەر وەکو پێویست لەو هەستانەی من ناگەن، چونکە هەندێ شت هەیە مرۆڤ تا بە خۆی نەیجەڕبێنێ بە ئاسانی لێی تێناگات. ئەوەی دەمەوێ لەم بارەیەوە بیڵێم ئەوەیە مەحرومیەت لە لەزەتە فیکری و مەعنەوییەکان زۆر قورستر و دژوارترە لە مەحرومیەت و ئازاری جەستەیی.

ڕاستە کەسێکی عەوام و دێهاتی کە دەخرێتە زیندان، لە ماڵومنداڵ و کەسوکار و ئازیزانی دادەبڕێت، بەڵام لە کۆمەڵگە و ژینگەکەی خۆی دانابڕێت، لە هەمان کۆمەڵگەدا و بگرە لە کۆمەڵگەیەکی باشتر و پێشکەوتووتردا دەگیرسێتەوە و خۆی دەبینێتەوە. بەڵام ئەو پیاوە ڕۆشنبیر و خوێنەوارەی کە هەمان حوکم و سزای کابرای عەوام دەدرێت، ئازارەکەی زۆر قورسترە، جگە لەوەی لە ماڵومنداڵ و کەسوکار و ئازیزانی خۆی دادەبڕێت، لە زۆر شتی دیکەش مەحرووم و بێبەش دەبێت. دەبێ دەست لە هەموو عادەتێکی خۆی، لە هەموو سەرچاوەیەکی هزری خۆی کە بەشێکە لە ژیانی، بشۆرێت و بە ناچاری بۆ ئاستێکی نزمی ئەوتۆ بێتە خوارەوە کە پێی ڕازی نییە. یانی مێشکی خۆی بە مردنی بەرەبەرە بسپێرێت و خۆی بە هەڵمژینی هەوایەکی دی ڕابهێنێ، ئیدی لە ماسییەک دەچێت لە ئاو دەرهێنرابێ و فڕێ درابێتە سەر لمەلانێک و کەوتبێتە هەلەکەسەما. ئیدی ئەو حوکم و سزایەی بە پێی یاسا بۆ ئەم دوو جۆرە تاوانبارە یەکسانە، بۆ کابرای خوێنەوار دە ئەوەندە کابرای عەوام ناخۆش و بەئازارە. ئیدی ئەمە حەقیقەتێکی حاشا هەڵنەگرە، هەرچەندە تەنیا باسی ئەو لایەنە مادیانەمان کرد کە دەبێ دەستیان لێ بشوات.

پۆلاندییەکان یەک گروپ بوون و پێکەوە دەژیان، لە نێو هەموو زیندانییەکاندا، تەنیا دەگەڵ زیندانییەکی جولەکەدا بەینیان خۆش بوو، بۆیە خۆشیاندەویست چونکە پیاوێکی قۆشمە و حەنەکچی بوو، نوکتەی بۆ دەگوتن و دەیهێنانە پێکەنین و خەمی دەڕەواندنەوە. بەهەرحال ئەم جولەکەیە وێڕای ئەوەی هەموو زیندانییەکان قەشمەریان پێدەکرد و پێیان ڕادەبوارد، بە شێوەیەکی گشتی پیاوێکی خۆشەویست و ڕۆحسووک بوو. ئەمە تاقە جولەکە بوو لە ناوماندا. ئێستاش کە بیرم دەکەوێتەوە خۆم لەبەر پێکەنین ناگرم. هەرچەند سەیرم دەکرد ڕێک (یانکل)ە جووی قارەمانی چیرۆکی تاراس بولبای (گوگۆل)م بیردەکەوتەوە کە کاتێ خۆی ڕووت دەکردەوە تا دەگەڵ ژنەکەیدا جووت ببێ، ڕێک لە فەرخەمریشک دەچوو. جا بە ڕاستی لێکچوونێکی سەیر لە نێوان ئەشعیا فومیچ (ئەمە ناوی جولەکەکەی لەمەڕ خۆمان بوو) و فەرخەمریشکی پەڕوباڵ هەڵوەریودا هەبوو، دەتگوت دوو لەتی یەک سێون. ئەشعیا فومیچ تەمەنی هەبوو، نزیکەی پەنجا ساڵێک دەبوو، کورتەباڵایەکی ڕیوەڵە بوو، فێڵبازێکی زۆر گەوج، فشەکەر و خۆهەڵکێشێکی فرە ترسنۆک بوو. دەموچاوی یەکپارچە چرچولۆچ بوو، گۆنا و تەوێڵی پڕ بوون لە شوێنەواری خاڵکوتان. هەرچەندە تەمەشای بە ژنوباڵا و جەستەی وردیلەیم دەکرد، نەمدەتوانی باوەڕ بکەم کە ئەم کابرایە چۆن بەرگەی شەست دانە شەلاقی گرتووە و نەمردووە. تاوانی کوشتنی لەسەر ساغ بوو بووەوە. ئەمە ڕەچەتەیەکی دکتۆری لە گیرفاندا بوو کە چەند جولەکەیەکی دی یەکسەر دوای خاڵکوتانەکەی، بۆیان وەسف کرد بوو. گوایە ئەو هەتوانەی لەم ڕەچەتەیەدا نووسرا بوو، بە کەمتر لە دوو هەفتە جێ زامەکانی ساڕێژ دەکردەوە، بەڵام ئەشعیا فومیچ نەیوێرا بوو ئەم هەتوانە بەکار بێنێ. چاوەڕوانی دەکرد بیست ساڵی

حەپسەکەی تەواو بکات و لەو دەڤەرەدا بگیرسێتەوە ئەوجا هەتوانە شفابەخشەکەی بەکاربێنێ. پێیدەگوتم: "ئەگەر ئەم هەتوانە بەکار نەیەنم ناتوانم ژن بێنم، خۆ هەر چۆنێ بێ دەبێ ژن بێنم". ئیدی بووین بە دۆست. هەمیشە ڕووخۆش، بەکەیف و بەدەماخ بوو. لەوە نەدەچوو ژیانی زیندانی زۆر بە لاوە ناخۆش بێت، ئەم پیاوە پیشەی زەڕنگەری بوو، چونکە جگە لەو هیچ زەڕنگەرێکی دیکە لە شارەکەماندا نەبوو، ئیشی زۆر بوو و بازاڕی گەرم بوو، داخوازییەکی زۆر لەسەر ئیشەکانی هەبوو و فریا نەدەکەوت، بۆیە لە بێگار عەفو کرا بوو. وەکو هەر جولەکەیەک بەسوود قەرزی بە زیندانییەکان دەدا، تا شتێکیان بە بارمتە لا دانەنا با قەرزی نەدەدانێ. ماوەی قەرزدانەکەشی تەنیا یەک هەفتە بوو. لە پێش مندا هاتبووە ئەم زیندانە و یەکێک لە پۆلاندییەکان بۆی گێڕامەوە کە بە چ شکۆیەکەوە هاتبووە زیندان، ئەمە حیکایەتێکی دووروودرێژی هەیە و پاشان کە دێمەوە سەر ئەشعیا فومیچ دەیگێڕمەوە.

زیندانییەکانی دیکەی قاوشەکەمان بریتی بوون لە چوار کەس لەو یاخییانەی کە سەر بە ئایینزاکەی کابرای پیرەمێری خەڵکی ستارودوب بوو، لەگەڵ دوو یان سێ کەسی خەڵکی ڕووسیای بچووک کە هەموویان خەڵکی گرژومۆو عەبوس بوون. لەگەڵ گەنجێکی بیستوسێ ساڵان دەموچاو چکۆلەی کەپوو باریکی دەندووکدالاشیدا کە هەشت کەسی کوشتبوو، لەگەڵ گرووپێکی تەزویرچی پارەوپولدا کە یەکێکیان لێبۆکی ژوورەکەی ئێمە بوو، لەگەڵ کۆمەڵە کەسێکی دیکەی سەرتاشراوی، سەروچاو شێواوی بەغیل و بوغزن و خەمبار و دڵتەنگ کە بە ڕقوکینەوە دەیانڕوانییە هەموو ئەوانەی دەورووبەریان و ئامادە نەبوون قسە دەگەڵ کەسدا بکەن و بە درێژایی ساڵانێکی زۆر ئەوە پیشەیان بوو. هەر هەموو

ئەم سیمایانەم، لە یەکەم ڕۆژی سامناکی زیندانییەکەمدا وەکو تابۆ و تارمایی بەدی کرد، زیندانی چی، ژینگەیەکی بۆگەن و دووکەڵاویی و بەدبۆ و پڕ لە جنێوی سووک و بازاڕی و قەرقەشە و دەمبۆڵە و تەوهینی ژەهراوی و قاقا و پێکەنینی تەوسەئامێز و زڕەی زنجیر و کەلەپچە. لەسەر تەختە خەوێکی ڕەقوتەق و بێڕایەخ ڕاکشام، چاکەتەکەم کرد بە سەرین و لە ژێر سەرم دانا (هێشتا سەرینم وەرنەگرتبوو) و پاڵتۆکەم بەخۆمدا دا. بێهودە هەوڵم دا خۆم و ئەم ژینگە تازەیە بە خەوتن فەرامۆش بکەم. ژیانی تازەم لەم ساتەوە دەستی پێدەکرد و ئاییندەش شتی ئەوتۆی پێبوو کە نە بیرم لێکردبووەوە و نە خەیاڵ.

«٥»

مانگی یەکەم

١ـ٢

دوای سێ ڕۆژ، ئەمرم پێکرا کە دەگەڵ زیندانییەکانی دیکەدا بۆ کار و بێگار بچمە دەرێ. تاکو ئێستاش ئەو ڕۆژەم بەڕوونی لە بیرە، هەرچەندە ئەگەر دەگەڵ بارودۆخی گشتیمدا بەراورد بکرێ، شتێکی تایبەتی تیا نەبوو. بەڵام ئیدی هەست و سەرنجی بەرایییم بوو: لەو ساتەدا زۆر بەدیقەت و بەتاسەوە تەمەشای هەموو شتێکم دەکرد. هەڵبەتە ئەو سێ ڕۆژە دژوارترین ڕۆژانی زیندانیم بوو. بەڵام لە دڵی خۆمدا دەمگوت: "ڕۆژانی سەفەر تەواو بوو. ئەوا ئیدی گەیشتمە ئەم تاراوگە و گرتووخانەیەی کە دەبێ ساڵانێکی زۆری تێدا بەسەر بەرم. لەمە بەدوا دەبێ لێرە، لەم کاولەدا بژیم. ئێرە دەبێت بە ماڵم. بە دڵی تەنگ و دەروونی لێوانلێوی ژان و گومانەوە خۆم بەم ماڵەدا دەکەم. کێ دەزانێ چ پێشهاتێک دێتە ڕێم؟ لەوەیە دوای ساڵانێکی زۆر، کاتێ کە لێرە دەرم دەکەن، پێم ناخۆش بێت، بیری ئێرە بکەم!" هەندێ جار

پیاو کە پەی بە دژواری و گەورەیی کڵۆڵی خۆی دەبات، هەست بە قورسی ئەو بەلا و نەگبەتییە دەکات کە بەرۆکی گرتووە، لەزەتێکی زۆر دەبینێ.

جا من کە بیرم لەوە دەکردەوە لەگینە ئەو ڕۆژەی کە ئێرە بەجێدێڵم، پێم ناخۆش بێت، بیری ئێرە بکەم، زۆر دەترسام. ئیدی لەو ساتەوە ئەوەم لا چەسپی کە "مرۆڤ حەیوانێکە لەگەڵ هەموو شتێکدا ڕادێ" ئەم پێناسەیە بە ڕادەیەک پڕ بە پێستی مرۆڤە کە ئەقڵ نایبڕێ، بەلام ئەوە هەمووی خەیاڵپلاوی بوو، ڕۆژگار بڕیاری لەسەر دەدا و ساغی دەکردەوە، کاری ڕۆژگار و ئاییندە بوو، واتە ئاییندەم هێشتا نادیار بوو. بەلام ئێستام، ژینگە تازەکەی دەوروبەرم ترسناک بوو، دژایەتی دەکردم، یان بە لای کەمەوە من وام دەبینی، هاوڕێ تازەکانم، هاوزیندانییەکانم بە دڕدۆنگی و گومانەوە لێیان دەڕوانیم، فزوڵیانە چاودێری هەموو هەڵسوکەوتێکیان دەکردم، مامەڵە و ڕەفتاریان دەگەڵ مندا، دەگەڵ کۆنە (نەجیبزادەیەکدا) کە تازە کەوتبووە ناویان و دەبوایە لە ئێستاوە ببێ بە ئەندامێکی کۆمەڵگەکەی وان، زۆر ڕەق بوو، بگرە پڕ لە کەرب و کینەش بوو، ئەمەم زۆر لەبەر گران بوو، بە ڕادەیەک عەزابی دەدام، کە پڕ بە دڵ حەزم دەکرد بچم بۆ کار، تا بە چاوی خۆم ڕادەی کڵۆڵی خۆم ببینم، تا منیش وەکو ئەوانی دی بژیم، ببم بە یەکێک لەوان، بە زووترین کات ببم بە هاودۆزەخی ئەوان. لە سەرەتادا زۆر شتم نەدەبینی، لە زۆر بویەر و ڕووداوان تێنەگەیشتم: بۆ نموونە نەمدەتوانی دوژمنایەتی و دۆستایەتییان لێکدی جیا بکەمەوە. بەلام هاوخەمی و هاودەردی و هاوسۆزی هەندێ لە زیندانییەکانی دەوروبەرم سێبوریان بە دڵەی خەمناکم بەخشی و ورەیان بەرز کردمەوە. یەکێک لەوانە ئاکیم ئاکیمیچ بوو، کە لە هەر هەموویان میهرەبانتر و دڵسۆزتر بوو، لە

ڕادەبەدەر مداراى دەكردم. هەروەها چەند كەسێكى دیكەى باش و میهرەبانم لە نێو ئەو خەڵكە گرژ و پەستومۆنەدا بەدى كرد. لە دڵى خۆدا گوتم: "لە هەموو شوێنێكدا خەڵكى باش و خراپ هەن! كێ دەزانێ، ڕەنگە هەندێك لەوانەى لێرەن. لە خەڵكانى دەرەوەى ئێرە، یانى دەرێى ئەم زیندانە خراپتر نەبن." هەرچەندە ئەو قسەیەم بۆ خۆ دەكرد، بەڵام دڵنیا نەبووم تا چ ڕادەیەك دروستە! ناسینى بەشەر كارێكى ئاسان نییە! بۆ نموونە لە نێو زیندانییەكاندا یەكێك هەبوو نێوى سوشیلوف بوو. هەرچەندە ئەم پیاوە بەردەوام لەگەڵ مندا بوو، بەڵام تا ماوەیەكى زۆریش وەكو پێویست نەمناسى. هەرچەند باسى باش و خراپ دێتە گۆڕێ، یەكسەر ئەوم بیر دەكەوێتەوە. سوشیلوف، خزمەتكارى من بوو، خزمەتى دەكردم، هەروەها زیندانییەكى دیكەش بە نێوى ئۆزیب خزمەتى دەكردم، هەر لە یەكەم ڕۆژى زیندانمەوە ئاكیم ئاكیمیچ بۆى دەست نیشان كردم و هانى دام كە وەكو ئاشپەزى تایبەتى لاى خۆم ڕایگرم. ئیدى بەڵێنى دا، هەر كاتێ كە خواردنى زیندانم بە دڵ نەبوو، یان تواناى ئەوەم هەبوو لە كیسەى خۆم خواردنى تایبەتى دروست بكەم، مانگانە خواردنم بۆ ئامادە بكات. ئۆزیب یەكێك بوو لەو چوار ئاشپەزەى كە زیندانییەكان لە نێو خۆیاندا بۆ هەردوو موبەقەكەیان هەڵبژارد بوون. بەڵام دەبێ ئەوەش بڵێم كە ئەم ئاشپەزانە ئازاد بوون لەوەى ئەم كارە قەبووڵ یان ڕەفز بكەن، هەروەها بۆیان هەبوو، هەر كاتێ حەزیان كردبا واز لەم كارە بێنن. ئەمانە بۆ بێگار و سوخرەكارى نەدەبران، ئیشوكاریان نانكردن و خواردن و شۆربا لێنان بوو. زیندانییەكان بە مانەیان دەگوت (كەیبانۆ)! هەڵبەتە مەبەستیان لە بەكارهێنانى ئەو زاراوەیە تەوسوتوانج نەبوو، چونكە زیرەكترین و دەستپاكترین زیندانییان بۆ ئەم كارە هەڵدەبژێردران، بەڵكو هەر بۆ گاڵتەوشۆخى ئەو ناوەیان

لێنرابـوو. ئەوانـیش هەرگیـز بەم نازنـاوە قەڵـس نەدەبـوون. ئۆزیـب بەردەوام بە کەیبـانۆی زینــدان هەڵــدەبژێردرا و هەڵــدەبژێردرایەوە، ئەویـش بە دڵ و بە گیـان ئەم کـارەی دەکـرد و مەگەر زۆر بێـزار و بێتـاقەت بـوایە، یـان هەنـدێ جـار کەڵـکەڵەی قاچـاغی مەشـرووبی بکەوتـایەتە سـەر و دەرفەتـی بـۆ ڕەخسـابا، دەنـا دەسـتبەرداری ئەم کـارەی نەدەبـوو. هەرچەنـدە لەسـەر قاچـاغ و قاچاغچیـاتی حـوکم درابـوو، بەڵام لە پـاکی و دروسـتکاری و ئابڕومەندیدا کەموێنە بـوو، وێـڕای ئەمەش لە ڕادەبەدەر ترسـنۆک بـوو، زۆر لە شـەلاق دەترسـا، هەمیشـە و هەرچییەکـی کردبـا، شـەلاقی لەبەر چـاو بـوو. کـابرایەکی هێدی و هـێمن و بێوەی بـوو، لەگەڵ خەڵکیدا خۆشـڕەفتار و مـامەڵە نەرم بــوو، دەگەڵ کەســدا بە شــەڕ نەدەهــات. ســەرباری هەمــوو سلۆکی و ترسنۆکییەکی، هەر دڵی بە قاچاغ و قاچاغچیاتییەوە بوو، بە خـۆی نەدەوەسـتا، بە دڵ شـەیدا و دڵبەنـدی قاچاغچیـاتی بـوو. وەکـو هەمـوو ئاشـپەزەکانی دیـکە قاچاغچیـاتی مەشـرووباتی دەکـرد، بەڵام دەســتکەوتی زۆر لە گــازین کەمتــر بــوو، چــونکە نەیــدەوێرا بە بەردەوامی هەمان ڕیسکی گازین بکات. من بەینم دەگەڵ ئۆزیبدا زۆر خۆش بوو.

هەڵبەتە خـواردنی تـایبەتی زۆری تێنەدەچـوو، یـانی مەرج نەبـوو پیـاو زۆر دەوڵەمەنـد بـێ ئەوجـا بتـوانێ خـواردنی تـایبەتی بـۆ خـۆی فەراهەم بکات: خواردنە تایبەتیەکەی من مانگانە نزیکەی یەک ڕۆبڵی تێدەچوو، هەڵبەتە بێجگە لە نان کە ئیدارەی زیندان دەیاندایێ، هەندێ جار، بە تـایبەتی کە برسـێتی زۆری بـۆ دێنـام، وەکـو هەر زینـدانییەک شـۆرباکەی زینـدانم دەخـوارد، شـۆربای کەلەرم بـوو، هەرچەنـدە لە سەرەتاوە دڵم لەم شۆربایە تێکەڵ دەهـات، بەڵام پاشـان بە تەواوەتـی لەگەڵــی ڕاهــاتم. گۆشــت لە ســیبیریا زۆر هەرزان بــوو، ڕۆژی نیـو

کیلۆیەکم گۆشت دەکڕی، هەردوو کۆبیکێک لەسەرم دەکەوت. ئەو سەربازە نوقستانانەی کە بۆ چاودێری، لە قاوش و ژوورەکاندا دانرا بوون، ڕۆژانە بۆ بازاڕ دەڕۆیشتن و هەر زیندانییەک پێویستی بە هەرچییەک بوایە بۆیان دەکڕی و بۆیان دێنایەوە. ئەم کارەیان بەبێ بەرانبەر دەکرد، مەگەر یەکێک ناوبەناو بە خوایشتی خۆی بەخشیشێکی زۆر کەمی پێدابان، ئەو کارەیان لەبەر خاتری ئاسوودەیی خۆیان دەکرد، نەیاندەویست سەریەشە بۆ خۆیان چێ بکەن، چونکە ئەگەر ئەو کارەیان نەکردبا، ژیانیان لە زیندانەکەدا لێدەکرا بە دۆزەخ. تووتن و چای و گوشتیان بۆ زیندانییەکان دەکڕی، یانی جگە لە مەشرووب، ئیدی هەر پێویستییەکی ترت پێڕاسپاردبان، بۆیان جێبەجێ دەکردی، کەسیش ئەو داوایەی لێنەدەکردن.

ئوزیب، چەندین ساڵ بەو دەقەوە لەگەڵم مایەوە، ڕۆژانە توێژاڵە گۆشتی بۆ سوور دەکردمەوە، بەڵام چۆنی سوور دەکردەوە، ئەمە نهێنی تایبەتی خۆی بوو. لە هەمووی سەیرتر من بە درێژایی ئەو ماوەیە دوو کەلیمە قسەم دەگەڵی نەکرد: چەند جارێک ویستم قسەی دەگەڵ بکەم، بەڵام پێدەچوو نەتوانێت قسە دەگەڵ کەسدا بکات. هەر پرسیارێکت لێکردبا، بزەیەکی بە ڕوودا دەدایەت و لە کورتی دەیبڕییەوەو بە نا یان بە بەڵێ وەڵامی دەدایەتەوە. بەڕاستی پیاوێکی سەیر بوو، بە کەلەش هەرقلێک بوو لەو گۆڕە، بە ئاوەز منداڵێک بوو حەوت ساڵان.

(سوشیلوف)ش یەکێک بوو لەو کەسانەی کە خزمەتیان دەکردم، ئەم پیاوە خۆبەخۆ، بەبێ ئەوەی من پێی بڵێم یان ڕووی لێبنێم خووی بە منەوە گرتبوو، خۆیشم نازانم کەی ئەرکی خزمەتکردنی منی لە ئەستۆ گرت. ئیشی سەرەکی ئەوە بوو کە جلەکانی بۆ دەشۆردم. جا بۆ ئەم مەبەستە، واتە بۆ کوڵ و کانی. لە ناوەڕاستی حەساری

زیندانەکەدا ئەستێلێک هەبوو، زیندانییەکان لە دەوری خڕ دەبوونەوە و جلەکانیان لە جۆرنەی دەوڵەتیدا دەشۆرد. سوشیلوف، جگە لە شۆردنی جلەکانم، کۆمەڵێک وردە خزمەتی دیکەشی دەکردم: کترییەکم هەبوو ئاوی بۆ گەرم دەکردم، بە ڕاست و بە چەپدا هەڵدەسووڕا، هەر کارێکم پێبسپاردایە بۆی ئەنجام دەدام، هەر پێویستییەکم هەبوایە خێرا جێبەجێی دەکرد، هەر کاتێ چاکەتەکەم دڕابا یان هەڵتەقیبا بۆی دەدرومەوە، مانگی چوار جار پێڵاوەکانی بۆ بۆیاخ دەکردم. زۆر بەپەرۆشەوە ئەم کارانەی ئەنجام دەدا و بە ئەرکی سەرشانی خۆیی دەزانی. بە کورتی ژیانی خۆی وەقفی خزمەتی من کرد بوو، چارەنووسی خۆی بە چارەنووسی منەوە بەستبوو، خۆی لە هەموو کاروبارێکی من هەڵدەقورتاند و خۆی بە خاوەنی هەموو کاروبارێکم دەکرد. قەت بە بیریدا نەدەهات بۆ نموونە پێم بڵێ: "ئەوەندە کراسەت هەیە، چاکەتەکەت دڕاوە"، بەڵکو دەیگوت: "ئەوەندە کراسەمان هەیە، چاکەتەکەمان دڕاوە." ئیدی لە ڕادەبەدەر پابەندی من بوو بوو، پێموایە من بوو بووم بە نموونە و ئایدیالی بەرزی هەموو ژیانی. ئەم پیاوە هیچ کاروپیشەیەکی دەستی بەڵەد نەبوو، هەموو دارونەداری دنیای بریتی بوو لەو چەند قروشە کەمەی کە من ناوبەناو دەمدایە، کەچی هەمیشە بەوە ڕازی بوو کە دەمدایە. یەکێک بوو لەو کەسانەی کە بەبێ خزمەتی خەڵکی نەدەژیا. لەوە دەچوو بۆیە هۆگری من بووبێ، چونکە لەوانی دی بە لوتفتر بووم دەگەڵی و کرێیەکی باشترم دەدایە. سوشیلوف یەکێک بوو لەوانەی کە هەرگیز ناتوانن پارەیەک بە دەست بێنن یان ئەگەر بە دەستی بێنن بتوانن بە ڕێکوپێکی کاروباری خۆیانی پێڕایی بکەن، سوشیلوف یەکێک بوو لەو بابەتە خەڵکانەی کە قومارچییەکان بە کرێیان دەگرتن کە بە درێژایی شەو لە ڕاڕەوەکەدا پاسەوانی بکەن و گوێ هەڵخەن و

هەر کە گوێیان لە سرتەوسرپە و ورتە و خشپەیەک بوو کە نیشانەی هاتنی مێجەر بێ، خێرا قومارچییەکان ئاگادار بکەنەوە تا فریای خۆیان بکەون و دوکانی قومارەکەیان بپێچنەوە و خۆیان بکەنە خەو. ئەمانە بۆ شەوێکی تەواو پێنج کۆپیکیان کرێ وەردەگرت. خۆ ئەگەر شەوێک بە ڕێکەوت مەفرەزەی تەفتیش قومارچییەکانی غافڵ گیر کردبا، پاسەوانەکە پێی نەزانیبان، ئەوا نەک هەر ئەو پێنج کۆپیکەشیان نەدەدایە، بەڵکو دارکارییەکی باش دەکرا و تێهەڵدانێکی زۆریشی دەخوارد. ئەوەی ئەم جۆرە خەڵکانە جیا دەکاتەوە ئەوەیە زۆر بێڕوو، کەمنموود و بێسەنگ و پێگەی کۆمەڵایەتیین، لە هەموو شوێن و کاتێکدا بە دەرەجەی دووەم و سێیەم دێن. ئیدی ڕەنگە بە دەستی خۆشیان نەبێ، لە خەڵقەتەوە واهین.

سوشیلوف، بەشەرێکی زۆر بەستەزمان و داماو بوو، کە سەیرت دەکرد هێندە سڵ و سلۆک بوو دەتگوت تازە یەکێک لێی داوە و غەدری لێکردووە، ئیدی وا دروست بوو بوو. بەڵام هیچ کەسێک لە قاوشەکەی ئێمەدا ڕێی بە خۆی نەدەدا پەنجەیەکی تێوەبدات، هەمیشە دڵم بە حاڵی دەسووتا، بەخۆیشم نەمدەزانی بۆ بەزەییم پێیدا دەهاتەوە؟ زۆرجار هەوڵم دەدا بیدوێنم، بیهێنمە قسان، بەڵام بێهودە، چونکە قسەی نەدەزانی، خودا خودای بوو ئیشێکی پێ بسپێرم، یان بەپەلە بۆ کارێکی بنێرم، تا لە قسەکردن بخەلەسێ. کابرایەک بوو نە بالابەرز نە بالاکوڵ، نە ناشیرین نە قۆز، نە گەوج نە زیرەک، نە پیر نە گەنج، زۆر زەحمەت بوو پیاو بتوانێ سیفەتێکی تایبەتی بداتە پاڵ، دەموچاوی کەمێک کونج بوو، قژی زەرد بوو، هەرچەند سەیرم دەکرد، سەرم دێنا و سەرم دەبرد لە بابەتی سیروتکین دەچوو، کابرایەک بوو گێلۆکە و حولحولی و بێموبالات و خەمسارد. هەندێ جار زیندانییەکان گاڵتەیان پێدەکرد و تەشەریان لێدەدا چونکە کە بۆ

سیبیریان هێنا بوو لە ڕێگەدا خۆی بە کراسێکی سوور و ڕۆبلێکی زیو گۆڕی بووەوە. مانای گۆڕینەوە لە قاموسی زینداندا ئەوە بوو کە دوو مەحکووم بە خوایشت و ڕەزامەندی ناوی خۆیان بگۆڕنەوە، هەر یەکەیان سزا و حوکمی ئەویتریان هەڵبگرن. ڕەنگە ئەمە شتێکی سەیر و باوەڕنەکردەنی بێتە بەرچاو، بەڵام ئەمە حەقیقەتێکی بێ چەندوچوون بوو. ئەم باوە کۆنە کە ڕەگوڕیشەی لە دابونەریتانی کۆندا بوو، تاکو ئەو کاتەش کە منیان هاوڕێ دەگەڵ کاروانێک مەحکوومدا هەواڵەی تاراوگەی سیبیریا کرد هەر مابوو. لە سەرەتادا باوەڕم نەدەکرد، بەڵام پاش ئەوەی بە چاوی خۆم ئەو سەودایەم بینی، ئیدی دڵنیا بووم لەو باوە.

جا با بێینە سەر چۆنیەتی ئەم سەودا و ئاڵوویرە: قافڵەیەک لە مەحکوومان بەرەو سیبیریا بەڕێ دەکەوێ. ئەم قافڵەیە هەموو جۆرە مەحکوومێکی تێدایە: هیی وایان هەن مەحکوومن بە بێگارەزیندان (سجن الاعمال الشاقە)، هەندێکیان مەحکوومن بە کارکردن لە کانەکاندا، هەندێکیان مەحکوومن بەوەی ماوەیەک لە ئۆردوگای دوورخراوان بمێننەوە و هیچی تر، ئەم قافڵەیە لە ڕێگا بۆ نموونە لە دەڤەری (پرم) لا دەدات، لەوێندەر یەکێک لە مەحکوومانی بێگارەزیندان ڕایدەگەیەنێ کە حوکمەکەی خۆی بگۆڕێتەوە. وای دابنێ ئەمە ناوی میخائیلۆفە و بە هۆی تاوانێکی گەورەوە مەحکوومە بە بێگارەزیندان و نایەوێ بۆ سالانێکی دووروودرێژ، دوور لە ئازادی، لە زینداندا بژی. ئیدی کەڵکەڵەی ئەوەی دەکەوێتە سەر کە خۆی دەگەڵ کەسێکی تردا بگۆڕێتەوە. دیارە ئەمە پیاوێکی فێڵباز و دنیادیدە دەبێت، دەزانێ کوێ گاڵ دێنێ و کوێ پەموو، دەبێ چ بکات و چ نەکات، چاو بە مەحکوومەکاندا دەگێڕێ، دەیەوێ کەسێکی سادەی ساویلکەی، هێدی و هێمن بدۆزێتەوە کە سزایەکی زۆر سووکتر و کەمتر لەوەی

ئەوی بۆ برابێتەوە، بۆ نموونە مەحکووم بەوە بێ کە لە کانەکاندا کار بکات، یان بۆ چەند ساڵێکی کەم حوکمی بێگارەزیندان درا بێ، یان تەنیا حوکمی دوورخرانەوە درابێ. ئەنجام یەکێک دەدۆزێتەوە، وای دابنێ ئەم نەگبەتە ناوی سوشیلوفە، ئەمە کۆنە مسکێنە و سزاکەی تەنیا دوور خستنەوەیەکی ئاسایییە بۆ تاراوگە و هیچی تر، ئەم پیاوە هەزاروپێنج سەد فەرسەخی بە پێیان بڕیوە، بە درێژایی ئەو ڕێگەیە برسی و ماندوو تاقە کۆپێکێکی لە بەرکدا نەبووە و ئێستاش هیلاک و ماندوو و مردوو جگە لەو خواردنە خراپ و بێتامەی کە دەوڵەت بە ئەندامانی کاروانەکەی دەدا، تاقە قرۆشێکی پێنەبوو، پاروە نانێکی پێ بکڕێ و بیخوات، جگە لە جلکی ڕەسمی زیندان کە نە لە بای دەپاراست و نە لە سەرما و باران هیچی تری شک نەبرد لەبەری بکات. پارەی نەبوو ناوبەناو پارووە نانێکی بەلەزەتی پێ بکڕێت، بۆیە لە پێناوی چەند قرۆشێکدا خزمەتی هەموو زیندانییەکان دەکات، میخائیلۆف دەچێت بە لایەوە، قسەی دەگەڵ دەکات، دۆستایەتی پەیدا دەکەن، لە قۆناغی دواتردا کە لادەدەن، میخائیلۆف دۆستەکەی دەعوەتی خواردنەوە دەکات، سەرخۆشی دەکات. ئەوجا پێشنیاز دەکات کە ناوی خۆیان بگۆڕنەوە، پێی دەڵێت: "من ناوم میخائیلۆفە، مەحکوومم بە بێگارەزیندان، ڕاستە بێگارەزیندانی پێ دەڵێن، بەڵام دەگەڵ زیندانییەکانی دیدا ناچمە زیندانی ئاسایییەوە، بەڵکو دەچمە زیندانی تایبەتی، جا چونکە ئەم زیندانە تایبەتییە، بێگومان لە زیندانی ئاسایی باشترە!".

ئەم زیندانی تایبەتە (أحکام خاصە) بەر لەوەی هەڵوەشێنرێتەوە زۆربەی فەرمانبەرانی دەوڵەتی، تەنانەت ئەوانەی شاری پترسبۆرگیش نە ناویان بیست بوو و نە دەیانزانی کەوتووەتە کوێندەر. ئەم زیندانە تایبەتییە کەوتبووە جێیەکی زۆر لاچەپک و

نەدیوتەی یەکێک لە ناوچەکانی سیبیریا و زۆر زەحمەت بوو خەڵکی پێی بزانن. ژمارەی مەحکوومانی ئەم زیندانە تایبەتییە زۆر کەم بوو (لە کاتی مندا لە هەفتا کەس تێنەدەپەڕی). پاشان زۆر کەسم بینی کە لە سیبیریادا کاریان کرد بوو، شارەزای تەواوی سیبیریا بوون و ساڵانێکی زۆریان لەوێندەر بەسەر برد بوو، کەچی نە دەیانزانی (زیندانی تایبەتی) چییە و نە ناویان بیستبوو. لە یاسای تاواندا تەنیا بە پێنج شەش دێڕێک ناوی هێنرا بوو: "لە زیندان بەشێکی تایبەتی بۆ تاوانبارانی زۆر ترسناک دادەنرێ، تا ماوە و جۆری حوکم و سزا و بێگاری توندتریان بۆ دیاری بکرێت.. هتد). زیندانییەکان بە خۆشیان هیچ شتێک دەربارەی ئەم زیندانە تایبەتییە نازانن: ئاخۆ ئەبەدییە یان کاتییە؟ ئەوی ڕاستی بێ ماوەی حوکمی زیندانی تایبەتی دیار نییە، ئیدی ماوەیەکە تا (ئەو ڕۆژەی کە ماوە و جۆری حوکم و سزای توندتر ڕێک دەخرێ) درێژە دەکێشێت، یانی ئەوسەری دیار نییە، ئیدی نە سوشیلوف و نە هیچ یەکێک لە ئەندامانی کاروان و قافڵەکە و نە میخائیلۆف بە خۆیشی سەریان لە مانای ئەو دوو وشەیە دەرنەدەچوو، بەڵام میخائیلۆف بە حوکمی گەورەیی و ترسناکی تاوانەکەی و بە گوێرەی ئەو سزایەی بۆی بڕابووەوە کە بریتی بوو لە 3-4 هەزار جەڵد وێنایەکی دەربارەی چۆنیەتی و پێکهاتەی ئەو زیندانە تایبەتییە هەبوو. بێگومان بۆ شوێنێکیان نەدەنارد کە بە دڵی ئەو بێت، بەڵام سزاکەی سوشیلوف سووک بوو، تەنیا دوورخستنەوە بوو بۆ یەکێک لە تاراوگەکان، یانی لە چاو سزاکەی میخائیلۆفدا هیچ نەبوو. میخائیلۆف کۆز و شەشی بوو، ڕێوی بە پیرییەوە هاتبوو، مردوو لەوەی پاکتر دەشۆردرێ؟ خێرا لە هاوڕێکەی دەپرسێت: "حەز دەکەی ناوەکانمان بگۆڕینەوە؟ سوشیلوفی بەلەنگاز و مەستە، کابرایەکی ساویلکە و دڵپاکە، کە دەبینێ میخائیلۆفی هاوڕێی ئەو

هەموو چاکەیەی دەگەڵ دەکات، مەی دەرخوارد دەدات و پارەی دەداتێ، ئەوەندە لە خەمی ئەودایە و پێی رادەگات ئیدی لە رووی وەفاداری و نمەکناسییەوە لە روو دادەمێنێ و بە تەقە دەکەوێ و ناتوانێ داواکەی رەفز بکات. هەروەها لە زیندانییەکانی دیکەی ژنەوتبوو کە ناو گۆرینەوە ئاساییە و زیندانییانی دیکەش ئەم سەودایەیان کردووە، بۆیە ئەگەر ئەویش ئەمە دەگەڵ هاورێکەیدا بکات نە عەیبە و نە شەرمە. ئیدی بەمجۆرە ئەو دوو پیاوە بۆ خۆ دەسازێن و رێک دەکەون. میخائیلۆفی فێڵباز ناوی هاورێکەی بە کراسێکی سوور و رۆبڵێکی زیو دەکرێت و سوشیلوف بە شایەدی چەند شایەدێک کراس و رۆبڵێک وەردەگرێت و مامەڵەکەیان سەر دەگرێت. بۆ سبەینێ سوشیلوف وە ئاگادێتەوە و سەرخۆشی بەری دەدات، بەڵام هاورێکەی دیسان مەی دەرخوارد دەداتەوە و ئەویش دیسان بە تەقە دەکەوێ و ناتوانێ مامەڵەکە رەفز بکات، ئیدی سوشیلوف چەشە دەبێت و لە پێشدا بایی رۆبڵەکە دەخواتەوە و زۆری پێناچێت کراسەکەش بۆ مەی دەفرۆشێت. هەنگێ میخائیلۆف پێی دەڵێت: "ئەگەر بە تەمای ژێوان ببیتەوە و نکۆڵی لە مامەڵە و سەوداکەمان بکەیت، پارە و کراسەکەم بدەوە." سوشیلۆف رۆبلی زیو لە کوێ بێنێ. خۆ ئەگەر رۆبڵەکە رەت نەکاتەوە، ئەوا ئەندامانی کاروانەکە ناچاری دەکەن. زیندانییەکان حەز ناکەن پیاو لە بەڵێنی خۆی ژێوان ببێتەوە، بۆیە سوشیلوف لەسەرێتی قسەی خۆی بباتەسەر و وا وەیلا بە حاڵی ئەگەر قسەی خۆی نەباتە سەر، ئیدی ئەوەندەی تێ هەڵدەدەن دەی گەیەننە حاڵی مەرگ، لەگینە بشیکوژن.

چونکە ئەگەر زیندانییەکان تەنیا بۆ تاقە جارێک رێگە بدەن ئەو جۆرە سەودایە، سەودای ناو گۆرینەوە هەڵبوەشێنرێتەوە، ئیدی ئەم سیستەمی ناو گۆرینەوەیە لە بناغەوە هەڵدەوەشێتەوە و بە تەواوەتی

لەناو دەچێت، جا ئەگەر پیاو بتوانێ لە قەول و بەڵێنی خۆی پاشگەز ببێـــتەوە و پـــاش ئەوەی پـــارەکە و وەردەگرێـــت، مـــامەڵەکە هەڵوەشـــێنێتەوە، ئیـــدی کـــێ پابەنـــدی شـــەرت و بەڵێنـــان دەبێـــت؟ مەسـەلەکە لە نـۆڕین و دیـدگای زینـدانییەکانەوە، مەسـەلەی مەرگ و ژیانە، پەیوەندی بە هەموویانەوە هەیە، بۆیە نـاتوانن نەرمـی بنوێنن و سازشـی لەسـەر بـکەن. سوشـیلوف ئەنجـام بـۆی دەردەکەوێ کە بە هـیچ جـۆرێ نـاتوانێ پاشـگەز ببێـتەوە یـان خـۆی بـدزێتەوە، سـوور دەزانێ هیچ شتێک لەو داوەی دەرباز ناکات کە تێی کەوتووە، بۆیە بە ناچـاری مـل دەدات. هەنگـێ سـەودایەکە لە سەرانسـەری کـاروانەکەدا دەنگ دەداتەوە و بڵاودەبێتەوە، خۆ ئەگەر گومان و ترسـی ئەوە پەیـدا ببێ کە یەکێـک خەبەریـان لێبـدات، هەنگـێ دەمـی کـابرای گومـانلێکراو چەور دەکـرێ و بە بەرتیـل بێـدەنگ دەکرێـت، ئیـدی چـی لەوانە، میخـائیلۆف یـان سوشـیلۆف، کامیـان بـۆ زینـدانی تـایبەتی دەبـرێن بـا ببـرێن ئەمە کەی کێشـەی ئەوانە. ئەوانە مەی خۆیـان خـواردووەتەوە، بەرتیلـی خۆیـان وەرگرتـووە، ئیدی مەگەر گڵ ئەو نهێنییەیـان لە زار بژنەوێ. لە قۆناغی دووەمدا، زیندانییەکان سـەرژمێر دەکرێن، ناویـان دەخـــوێنرێتەوە و چێـــک دەکـــرێ . کە بـــانگی میخـــائیلۆف بکرێـــت، سوشـــیلۆف وەڵام دەداتەوە: بەڵـــێ! ئەگەر سوشـــیلۆف بانـــگ بکـــرێ، میخـائیلۆف بەرسـڤ دەداتەوە: بەڵـێ! ئیـدی کـاروان وەڕێ دەکەوێ، کەس نە لە دوور و نە لە نزیک باسی ئەو سەودا ژێراوژێر و نهێنییە ناکـات، وەک ئەوەی هـیچ شـتێک ڕووی نەدابێـت. کە کـاروان دەگـاتە توبولسک زیندانییەکان لێکدی جیا دەکرێنەوە، هەر کۆمەڵە بە گوێرەی حـوکم و سـزاکەی خـۆی بـۆ شـوێنێ ڕەوانە دەکـرێ. میخـائیلۆف بـۆ تـاراوگەی موهاجیرنشـین ڕەوانە دەکرێـت و سوشـیلۆفیش لە لایەن کۆمەڵێک پاسەوانی زۆرەوە بۆ زیندانی تـایبەتی وەپێش دەدرێ، بۆی

نییە داوای هیچ بکات یان هیچ نارەزاییەک دەرببڕێ، چونکە بەڵگەی بە دەستەوە نییە، خۆ ئەگەر سکاڵاش تۆمار بکات، ئەم کێشەیە چەندین ساڵ دەخایەنێ و هیچ شتێکی لەم سکاڵایە دەست ناکەوێ، کەس شایەدی بۆ نادات و کەسیش نازانێ شایەدەکان کەوتوونەتە کوێوە، گریمان دۆزرانشەوە، شایەدی بۆ نادەن و خۆیان لە گێلی دەدەن و هیچ ناڵێن. جا ئێستا باسی سوشیلۆفتان بۆ دەکەم کە چۆن بە تاقە رۆبڵێکی زیو و کراسێکی سوور خۆی هەرزانفرۆش کرد و بۆ زیندانی تایبەتی نێردرا و بوو بە گەپجاڕی زیندانییەکان. زیندانییەکان لەسەر ئەوە گاڵتەیان پێدەکرد کە ئەو سەودایەی کردووە، هەرچەندە بە شێوەیەکی گشتی ئەو گێلە پیاوانەیان دەبوغزاند کە کارێکی ئاسانییان دەگۆڕییەوە بە کار و بێگارێکی قورس، بەڵکو لەسەر ئەوە گاڵتەیان پێدەکرد چونکە بە نرخێکی زۆر هەرزان، بە کراسێکی سوور و رۆبڵێکی زیو، کە نرخێکی یەجگار کەمە، ئەو سەودایەی کردووە. چونکە ئەوانەی ئەو سەودایەیان دەکرد داوای پارەیەکی زۆریان دەکرد (هەڵبەتە زۆر بە گوێرەی دەرامەتی زیندانییەکان). یانی سی چل رۆبڵێکیان وەردەگرت، کەچی سوشیلۆف سنعەتەکەی بە رادەیەک رەزیل کرد بوو کە شایستەی گاڵتە پێکردنیش نەبوو.

من و سوشیلۆف ماوەیەکی زۆر پێکەوە ژیاین، یانی بە تەواوەتی هۆگری یەکدی بوو بووین، رۆژێک هات داوای پارەی لێکردم، بە رێکەوت ئەو رۆژە کارەکانی بۆ ئەنجام نەدابووم. بەوپەڕی توندی و دڵرەقی وەڵامم دایەوە: "تۆ بۆ داوا کردنی پارە ئازایت، بەڵام گوێ بە دەستورەکانم نادەیت". بەراستی کارێکی خراپم کرد، قەت لە خۆم نابورم. سوشیلۆف هەنگێ هیچ وەڵامێکی نەدامەوە، بەپەلە و گوێڕایەڵانە رۆیی تا کارەکەم بۆ ئەنجام بدات، بەڵام لەناکاو گۆڕا،

خەم دای گرت. دوو ڕۆژ بوری، هەر بەو دەقەوە، خەمگین و خەمبار دیار بوو، باوەڕم نەدەکرد بەو ڕادەیە قسەکەم لە دڵ بگریَ. دەمزانی زیندانییەکی دی بە نێوی ئانتوان فاسیلیف، قەرزێکی کەمی لە سەریەتی و پێی لێکردووەتە کەوشەوە و ئیستەرەم ئەو قەرزە ناچیزەی لێدەوێتەوە. لەوەیە سوشیلۆفش شنقڕی پێنەبیَ و زاتیش نەکات داوا لە من بکات، ئیدی بانگم کرد و گوتم: "گویَ بگرە سوشیلۆف گیان! پێموایە، بۆیە دەتویست داوای پارە لە من بکەی تا قەرزی ئانتوان فاسیلیف بدەیتەوە، فەرمووو ئەوە پارە و بچۆ قەرزەکەی بدەوە و حیسابی خۆتی لەگەڵ پاک بکەوە!" لەسەر تەختەخەوەکەی خۆم ڕۆنیشتبووم. سوشیلۆف بەسەرڕسامی لەبەر دەممدا وەستا، زۆری پیَ سەیر بوو کە من بە خۆم دەمەویَ پارەی بدەمیَ، لە کاتێکدا هەموو هەقێکی خۆیم دابوویە، بۆیە چاوەڕوانی ئەوە نەبوو تا ماوەیەکی دی هیچی بدەمیَ، خۆشی ڕووی نەدەهات ڕووم لێبنیَ. سوشیلۆف نیگایەکی ئەو ئەسکەناسەی کرد کە بۆم ڕاگرت بوو، ئەوجا نیگایەکی خۆمی کرد، پشتی تێکردم و لە ژوورەکە وەدەرکەوت. زۆرم پیَ سەیر بوو، بەپەلە وەدەرکەوتم و دووی کەوتم، سەیرم کرد لەو دیو قاوشەکەوە سەری ناوە بە حەساری زیندانەکەوە لە درزی بەینی عامود و لەوحەکانەوە دەڕوانێتە دەریَ.

لێم پرسی:

- سوشیلۆف گیان چیتە؟

وەڵامی نەدامەوە. ئەوەی بە لامەوە سەیر بوو ئەوە بوو ڕوندک لە چاوانی قەتیس مابوو. ئەوجا بە دەنگێکی لەرزۆک و بێئەوەی تەمەشای من بکات، گوتی:

- ئەلکساندەر پترۆفیچ، تۆ پێتوایە من بۆ پارە خزمەتی، تۆ دەکەم، بەڵام من، من..!"

بەدەم ئەو قسەیەوە هێندە بە توندی وەرسوڕایەوە، کە تەوێڵی بە توندی کەوت بە دیواری حەوشەکەدا و لە هۆڕژنی گریانی دا. ئەمە یەکەم جار بوو کە لە زینداندا پیاوێک ببینم بگری. بە هەزار زەحمەت کەوتمە دڵدانەوەی و ئاشتم کردەوە. ئەگەرچی لەوە دوا زۆر بە جددیتر و گەرمتر لە جاران خزمەتی دەکردم و پێم ڕادەگەیی، بەڵام بە هەندێ هێمای نادیار و نیشانانی پەنامەکیدا بۆم دەردەکەوت کە لە ناخی دڵییەوە، لێم خۆش نەبووە، ئەو سەرزەنشتە توندەی منی لە بیر نەکردووە و قەت گەردەنم ئازا ناکات. کەچی خەڵکانی دی پێیان ڕادەبوارد، سەریان دەکردە سەری و تەشەریان لێدەدا و جنێویان دەدایە و هیچ تووڕە نەدەبوو، لێیان نەدەتۆرا و بەعزی دەگەڵ نەدەکردن و قسەی لێدانەدەبڕین. بەڵێ مەحاڵە پیاو مرۆڤێک بە تەواوەتی و بە دروستی بناسێت، تەنانەت ئەگەر ساڵانێکی زۆریش دەگەڵیدا بژی.

هەر لەبەر ئەوەش بوو کە زیندان لە سەرەتاوە و لە ڕوانگەی منەوە ئەو مانایەی نەبوو کە دواتر لە لام پەیدا بوو. سەرباری ئەوەی زۆر بەوریایی سەرنجی هەر دیاردە و ڕووداوێکم دەدا، کەچی نەمتوانی پەی بە گەلێک لەو ڕووداو و پێشهاتانە بەرم کە پاشان چاویان کردمەوە. ئەوانەی کە لە سەرەتاوە سەرنجیان ڕاکێشام بە ڕای من خەڵکانی دیار و بەرز بوون. بەڵام نا من هەڵە بووم. چونکە جگە لە شوێنەوارێکی قورسی خەمناکی ئومێدکوژ هیچی تری لە دڵ و دەروونمدا بەجێنەهێشت. ئەوەی کە پتر ئەم ئەنجامگیرییە تایبەتییەی لە لا چەسپاندم، دیدارم دەگەڵ (ئا، ف)دا بوو. ئەمە زیندانییەک بوو کە کەمێ پێش من کەوتبووە زیندان، هەوەڵین ڕۆژانی زیندانی لێکردم بە ژەهری مار، هێندەی دی ئازارە ڕۆحییەکانی زیاد کردم و ژیانی لەبەر چاو خستم. پیسترین نموونەی بێفەڕی و

دوونییەتی و بچووکی بوو، بە ئاستەمیش سۆز و هەستی مرۆڤانە و شەرم و شکۆ و مەردایەتیی تێدا نەبوو. ئەم گەنجە کۆنەنەجیبزادە بوو (پێشتریش باسم کردووە) سیخوڕی بۆ مێجەر دەکرد، هەر شتێک لە قاوشەکاندا ڕووی دابا و وترابا، کرابا، خێرا دەیگەیاندە مێجەر، چونکە دۆستی گیانی بە گیانی (فدکا)ی نۆکەری مێجەر بوو. ئەمە هەر بە منداڵی خوێندن و قوتابخانە تەرک دەکات، ڕوو دەکاتە سەرسەریێتی و بێئەخلاقی و داوێنپیسی، کە کەسوکار و دایک و باوکی پێدەزانن و دەیانەوێ جڵەوی بگرن، دەگەڵیان دا بە شەڕ دێت، دەتۆرێ و ڕوو دەکاتە پترسبۆرگ، لەوێندەرش لە سەر هەمان ڕەوشی نا پەسەند بەردەوام دەبێت. کە پارەی دێتە تەواو بوون، لە پێناوی پارەدا کۆ لە هیچ تاوان و بوختان و درۆیەک ناکاتەوە. بڕیار دەدات خوێنی دە پیاوی بێتاوان، لە پێناوی پاراوکردنی ئارەزووە حەیوانییە نزمەکانی خۆیدا بکاتە کاسەوە، ئیدی بە جۆرێ لە زەڵکاوی مەیخانە و سۆزانیخانانی پترسبۆرگدا نقوم دەبێ و خۆی دەدۆڕێنێ، کە بەشداری لە پیلانێکی خەتەرناکدا دەکات و کەشف دەبێ و دەگیرێت و حوکم دەدرێ و بۆبێگارەزیندانی سیبیریا ڕەوانە دەکرێت. ئەوە سەرەتای ژیانی ئەو کوڕە بوو.

وەکو گوتم ئەم کوڕە گەنج بوو، وێنای ئەوە دەکرا کە ئەم جەزرەبە ترسناکەی پێی کەوت، بیجوڵێنێ و چاوی بکاتەوە و بە خۆیدا بچێتەوە و بڕێک خۆی بگرێتەوە و ڕەفتاری بگۆڕێت. بەڵام بەوپەڕی خوێنساردی و خەمساردی، بێ هیچ ترس و دوودڵییەک ملی بۆ ئەم چارەنووسە تازەیەی خۆی دا. تاقە خەمی ئەوە بوو کە ناچار دەبێ کار بکات و بۆ هەتا هەتایە لە کەیف و ڕابواردن و عەیشونۆش و شەهوەترانی بێبەش دەبێت. کە ناوی زیندانی بە بالآدا بڕا، نەک هەر چاک نەبوو، بەڵکو زیاتر ڕووی لە خراپە کرد و پاکانەی بۆ

دوونیەت و نامەردی و بەدئاکارییەکی خۆی دەکرد و دەیگوت: "من کە بە زیندانی بێگار مەحکووم بم، ئیدی هەقی خۆمە بە کەیفی دڵی خۆم بکەم، بێ هیچ شەرم و شوورەییەک بە ئارەزووی دڵی خۆم بکەم و بێدڵی خۆم نەکەم" بەو ئاوایە تەمەشای خۆی دەکرد. هەڵبەتە من لێرەدا وەکو دیاردەیەکی نەشاز و سەیر باسی دەکەم. من چەندین ساڵم لە نێو تاوانکاران و خوێنڕێژان و چەقۆکێشان و شەلاتی و سەرسەرییاندا بەسەر برد، بەڵام بە عەمراتم خەڵکی وەکو ئەم کوڕە دوونی و نامەرد و بەدئاکار و نەفسنزم و گۆساخم نەبینی. گەنجێکمان لەگەڵدا بوو، کە ئەسڵزادە و نەجیبزادە بوو، ئەمە باوکی خۆی کوشتبوو (پێشتریش باسم کردووە) بەڵام ئەمە لە زۆر ڕووەوە، لە (ئا. ف) مرۆڤانی تر و نەفسبەرزتر و مەردانەتر بوو. بە درێژایی ئەو ماوەیەی کە لە زینداندا بووم، (ئا. ف)م وەکو تۆپەڵە گۆشتێک دەبینی کە ددان و گەدەی هەبوو، تامەزرۆی پیسترین لەزەتی حەیوانی بوو، برسیی دزێوترین ڕابواردنی هۆڤیانە بوو، ئامادە بوو لە پێناوی ڕابواردنێکی حەیوانیدا هەر مرۆڤێک بکوژێت. هیچ زێدەڕۆییەک لەم قسانەمدا نییە، (ئا. ف) نموونەیەکی هەرە باڵای حەیوانییەت بوو، حەیوانییەتێک کە حیسابی نە بۆ پرەنسیپ، نە بۆ یاساوڕێسا، نە بۆ ڕەوشت و ئاکاران دەکرد. باکی بە هیچ نەبوو. جا چەند قێزم لە پێکەنین و بزە تەوسامێز و پڕ تەشەرەکەی دەبووەوە! بە ڕاستی گووراوێکی سەیر و شێواو بوو! هەر چییەک لەو زیندانەدا بکرایە و بگوترایە دەیگەیاندە مێجەر. کەچی وێڕای ئەوەش زیرەک، جوانخاس و تاڕادەیەک خوێنەوار بوو، نا! نا! بڕوا بکەن ئاگر و پەتا و قاتوقڕی و گرانی و برسێتی و هەموو جۆرە کارەسات و بەڵایەک ئەهوەنتر و باشترە وەک لە بوونی ئەو جۆرە کەسە لە کۆمەڵگەدا. وەکو پێشتر باسم کرد، شوڤاری و بوختان و زمانلێدان لە زینداندا

باوە، ئەمە بەرەنجامی هەرەسی رۆحیی و دەروونیی و داڕوخانی ئەخلاقییە و زیندانییەکان لەبەریان گران نییە و پێی قەڵس نابن. بە پێچەوانەوە بەینیان دەگەڵ (ئا. ف)ی هاوڕێماندا خۆش بوو، رووپامایبان دەکرد، لێی نزیک دەبوونەوە و ئەوەندەی مدارای ئەویان دەکرد، مدارای ئێمەمانانیان نەدەکرد. چونکە لە مێجەرەوە نزیک بوو، مێجەر مامەڵەیەکی تایبەتی دەگەڵ دەکرد، ئەمە جۆرە سامێکی پێبەخشی بوو، زیندانییەکان بە چاوی رێزەوە تەمەشایان دەکرد. ئەم کورە وای برد بووە مێشکی مێجەرەوە کە گوایە نیگارکێشە و دەتوانێ پۆرترێتان بکێشێت (هەروەها وای لە زیندانییەکانیش گەیاند بوو کە گوایە ملازم بووە لە گاردی تزاردا) ئیدی مێجەر لە چوونە بێکاری بەخشی بووی و بانگی کرد بوو بۆ ماڵەکەی خۆی، تا بەهرە هونەرییەکانی بخاتە کار و پۆرترێتێکی بۆ بکێشێت. کە لە ماڵی مێجەر دەگیرسێتەوە، میانە دەگەڵە (فدکا)ی نۆکەر و خولامی مێجەردا پەیدا دەکات، فدکا کاریگەرییەکی زۆری بەسەر مێجەری ئاغایەوە دەبێت و بەم پێیە کاریگەری بەسەر هەموو زیندانییەکانەوە دەبێت، جا ئەم (ئا. ف)یە لەسەر داوای مێجەر راپۆرتی لە هەموومان دەنووسی. کاتێ مێجەر سەرخۆش دەبوو، لێی دەدا، جنێوی پێ دەدا، بە جاسووس و شۆڤار و دووزمانی ناو دەبرد. زۆرجاریش وا رێدەکەوت دوای ئەوەی تێروپڕی تێهەڵدەدا و جنێوبارانی دەکرد، دەچوو لەسەر کورسییەک دادەنیشت و فرمانی پێدەدا کە بێت درێژە بە کێشانی پۆرترێتەکەی بدات. هەرچەندە مێجەر (ئا. ف)ی بە نیگارکێشێکی گەورە دەزانی و بە برولوف(1)ی دەشوبهاند (ئیدی ناوی ئەم نیگارکێشە بە ناوبانگەی برولوفی بیستبوو) بەڵام وێڕای ئەوەش بە هەقی خۆیی دەزانی لێیبدات و بەر زللەی بدات، لە دڵی خۆیدا دەیگوت: "با نیگارکێشیش بی، تۆ زیندانییەکی و تەواو، من گەورە و

بەرپرسی تۆم، هەقی خۆمە و چۆنم بوێ ئاوا ڕەفتارت دەگەڵ دەکەم". تەنانەت هەندێ جار فەرمانی پێدەکرد کە پێڵاوەکانی بۆ دابکەنێ، یان ئەو تەنەکەی میزەی بۆ بێنێ کە شەوانە میزی تێدەکرد، دوای ماوەیەکی زۆر ئەوجا مێجەر هەستی کرد کە ئەم کوڕە هیچ بەهرەیەکی نییە. نزیکەی یەک دانە ساڵ ئیشی لەسەر کرد، ئەوجا زانی ئەم کوڕە پێی ڕابواردووە، پاش ئەوەی پۆرترێتەکە لە تەواو بوون نزیک بووەوە، مێجەر هەستی کرد ئەم وێنەیە لە هەر کەسێک بچێت لەو ناچێت، مێجەر زۆر توڕە بوو، تێروپڕی دارکاری کرد و ناردییەوە بۆ بێگارەزیندان، هەڵبەتە ئاساییە کە (ئا. ف) ئەمەی پێناخۆش بێت: سووی بۆ ئەو ڕۆژە خۆشانە دەخوارد کە لە ماڵی مێجەردا بێئیش و بێکار خۆی دەلستەوە، سووی لەو وردە دیارییانە دەخوارد کە ناوبەناو بەری دەکەوت، ئەی ئەو شیرینیانە بۆ ناڵێی کە لەسەر خوانەکەی مێجەری دەدزی، ئەدی جیابوونەوە و دوورکەوتنەوەی لە فدکا بۆ ناڵێی، ئەو خواردنە خۆش و بەتامانەی کە بە دوو قۆڵی لە مووبەقەکەی مێجەر دەیان ماشییەوە بۆ ناڵێی.

کاتێ کە (ئا. ف) لە لایەن مێجەرەوە ترۆ کراو لە نازونیعمەت کەوت، ئیدی مێجەر وازی لە چەوساندنەوەی (م) هێنا. هەڵبەتە (ئا. ف) ڕقی لە (م) بوو، هەر دەرفەتێکی دەستکەوتبا مێجەری لێ هاندەدا. کاتێ (ئا. ف) هاتە زیندان، (م) زۆر تەنیا و گۆشەگیر و خەمگین بوو، خۆی لە هەموو زیندانییەکان دوور دەگرت، لێیان بێزار بوو، ڕقی لێیان دەبووەوە. نەیدەزانی چۆن لێیان نزیک ببێتەوە و دەردی دڵی هەڵڕێژێ و باری دەروونی کەمێک سووک بکات. لە جیاتی هەوڵبدات بیانناسێت و لێیان بگات، دەیکورهاندن، دەیبوغزاندن، دیارە ئەوانیش هەمان هەڵوێستیان بەرانبەری هەبوو، لە جێی سندان، قوزەڵقورتە. ئیدی وەزعی زۆر ناخۆش بوو. (م) نەیدەزانی (ئا. ف) بۆچی

کەوتووەتە بێگارەزیندان و چ تاوانێکی کردووە. ئیدی (ئا. ف) یەکسەر هەست بە وەزعی نالەباری (م) دەکات، خۆی لێ نزیک دەکاتەوە، تێی دەگەیەنێ کە ئەویش وەکو (م) لەسەر مەسەلەیەکی سیاسی دەستگیرکراوە و حوکمی بێگارەزیندان دراوە، ئیدی (م)ی بەلەنگاز خۆشحاڵ دەبێت کە ئەنجام لە نێو ئەو زیندانییانەدا هاوسنفێکی خۆی دەدۆزێتەوە و گوایە دەبێت بە دۆستی تەنگانەی. ئیدی بەپەلە لێی نزیک دەبێتەوە، دڵخۆشی دەردی دەداتەوە و تەنانەت بڕێ پارەشی دەداتێ و خواردنی تایبەتیشی بۆ فەراهەم دەکات و دەیکات بە شەریکی هەموو شتێکی خۆی، بەڵام (ئا. ف) کە لە خوێڕیاتی و نامەردیدا بەشی کەسی نەهێشتبووەوە، لە سپڵەیی و دوونیەتدا هاوتای نەبوو، زووبەزوو، لەجیاتی ئەو هەموو کەرەمە، ئەو هەموو چاکە و پیاوەتیەی کە (م) دەگەڵی کرد بوو، زووبەزوو دەکەوێتە دژایەتی (م) و بەدەم قسەوباسی خۆیانەوە چ زەمێکی مێجەر و زیندانەکەی کرد بوو، بە مێجەری گەیاندبوو. ئیدی مێجەر پشم و غەزەب لە (م) هەڵدەگرێت و بە جارێ ژیانی لێ تاڵ دەکات و ئەگەر فەرمانداری زیندانەکە جارجارێ جڵەوی مێجەری نەگرتبا، لەوە بوو هەر بیکوژێت، هەڵبەتە (م) زوو بۆی دەرکەوت کە ئەم نامەردی و کەتنە لە ژێر سەری (ئا. ف) دایە. بەڵام (ئا.ف) هەر خۆشی شێلو نەکرد، بە پێچەوانەوە هەوڵی دەدا (م) ببینێ تا مۆرەی لێبکات و بە ژارخەنەکانی هێندەی دی پەست و بێزاری بکات. (ئا. ف) بەو ڕەفتارە زۆر خۆشحاڵ دەبوو، لەزەتی لەو خوێڕیاتییەی خۆی وەردەگرت. (م) چەند جارێک لەو ڕەفتارەی (ئا. ف) ئاگاداری کردمەوە. ئەم مرۆڤە بەدفەرە پاشان دەگەڵ پاسەوانێک لە پاسەوانەکانی زینداندا هەڵهات. لە کات و شوێنی خۆیدا چیرۆکی ئەم هەڵاتنەیتان بۆ دەگێڕمەوە، ئێستا حەز دەکەم ئەوەتان بۆ بگێڕمەوە کە ئەم پیاوە لە سەرەتادا بە

دەوروخولی مندا دەهات، وای دەزانی من بە حیکایەت و مەسەلەکەی نازانم. جارێکی دی دەیڵێمەوە کە لە سەرەتاوە ژیانی لێ تاڵ کردم، لە داخ و خەفەتا لە پێستی خۆم نەدەهێوریم، ئۆقرەم لەبەر بڕا بوو، جێم بە خۆ نەدەگرت. ئیدی ترسێکی وام لێ نیشت دەمگوت قەت لەم ژینگە پەرپووتە، لەم خوێڕیخانەیە هەڵناکەم، وام وێنا دەکرد هەرچییەک لەم ژینگەیەدا هەیە، هەر هەمووی بەو جۆرەیە و بۆ ئاهی سوێندش پیاوێکی پیاوانەی تێدا نییە، بەڵام پاشان وا دەرنەچوو، بە هەڵە وام تەسەور کرد بوو هەر هەموو ئەوانەی لە زیندانەکەدان لە (ئا. ف) دەچن.

لە سێ ڕۆژی یەکەمدا، ئەگەر لەسەر تەختە خەوەکەم پاڵکەوتبام ئەوا پاڵدەکەوتم، دەنا ئیشوکارم ئەوە بوو بە ناو زیندانەکەدا دەسوڕامەوە. (ئاکیم ئاکیمیچ) زیندانییەکی باوەڕ پێکراوی پێناساندبووم. کە ئامادە بوو بە کرێیەکی کەم چەند کراسێکم بۆ بدوورێت، دەوڵەت قوماشەکەی دەداینێ. هەروەها بە گوێی (ئاکیم ئاکیمیچ)م کرد، ڕایەخێکم بۆ خۆم بەکرد دا. ڕایەخەکە بریتی بوو لە نمەدێک کە بەرگی قوماشی تێگیرا بوو، نمەدەکە زۆر تەنک بوو، هەر بەقەد کولێرەیەک ئەستوور دەبوو، بۆ کەسێک فێری نەبوایە زۆر زبر و ڕەق بوو. ئیدی ئاکیم ئاکیمیچ هەموو پێویستییەکانی تری بۆ فەراهەم کردم، تەنانەت بە دەستی خۆی لێفەیەکی لەو کۆنە چۆغانەی کە ئیدارەی زیندان بەسەر زیندانییەکاندا دابەش دەکرد، بۆ دروست کردم، پارچەیەکی لەم کۆنە پانتۆڵ و پارچەیەکی لەو کۆنە چاکەت، کە لەبەر کۆنی، خاوەنەکانیان بە کاریان نەدەهێنان بڕی و دانییە دەم یەکەوە و پیرە لێفەی بۆ دروست کردم. هەڵبەتە هەموو ئەو کۆنە جلکانەم بە پارەی خۆم لە زیندانییەکان کڕی. ئەو کەلوپەلانەی کە دەوڵەت بەسەر زیندانییەکاندا دابەشی دەکردن، تا ماوەیەکی

دیاریکراو بەکار دەهێنران، پاش تەواو بوونی ماوەی دیاریکراو - ماوەکە ئیدارەی زیندان دیاری دەکرد - ئیدی دەبوو بە موڵکی زیندانییەکان. هەنگێ زیندانییەکان دەیانخستە مەزادەوە و لە ناو زیندانەکەدا دەیانفرۆشتەوە. جا کۆنترین کەلوپەل و جلوبەرگ، ئەوەی کە سواڵکەر و گەداش لە دەرێ لە بەریان نەکردبا، لە زینداندا کڕیاری بۆ پەیدا دەبوو و نرخی خۆی دەکرد. ئەمەم زۆر بە لاوە سەیر بوو، بە تایبەتی لە سەرەتاوە، لە هەوەڵی تێکەڵاوبوونمدا دەگەڵ ئەم جیهانەدا. هەرچەندە پاشان بووم بە یەکێک لەو خەڵکانە، بووم بە بەشێک لەم جیهانە، بووم بە زیندانییەک وەکو هەر زیندانییەکی دی، بە ڕواڵەت چوومە خووی ئەوانەوە، هەمان خوووخدەی ئەوانم وەرگرت، بەڵام ناخ و دەروونم وەکو خۆی مایەوە. ئەمەم زۆر پێ سەیر و عەنتیکە بوو، وەکو ئەوە بوو قەت ڕۆژێ لە ڕۆژان شتی وام نەبیستبێ، هەرگیز تەسەوری بوونی شتی وام نەکرد بێت. بەڵام چونکە پێش ئەوەی بگەمە زیندانەکە هەندێ شتم لەمەڕ زیندان بیستبوو دەمزانی چ شتێک لە زینداندا دەبینم، ئەوەی دیتن لە دڵ و دەروونمدا دروستی کرد، بیستن دروستی نەکرد بوو. بۆ نموونە دەشیا تەسەوری ئەوە بکەم کە خەرگە و پەڕۆکۆنان بایەخیان هەبێ و پارە بکەن؟ کەچی لیفەکەی خۆم لەو خەرگە و پەڕۆکۆنانە دروستکرا بوو! زۆر ئەستەمە بتوانم باسی ئەو جاو و چۆغەیە بکەم کە بۆ زیندانییەکان دەکرا بە کراس: ڕێک لەو چۆغە و جاوە خاکی و ئەستوورە بوو کە بۆ سەربازان دەکرا بە جل، بەڵام هەر کە ماوەیەکی کەم لەبەر دەکرا ئیدی تاڵکێش دەبوو و دەتەقی و دەدڕا. چاکەتی یەکجۆر دەبوایە بەشی یەکساڵی تەواو بکات. بەڵام هەرگیز بەشی ئەو ماوەیەی نەدەکرد، چونکە زیندانیی کاری دەکرد. بار و کۆڵی قورسی هەڵدەگرت، ئیدی قوماشی چاکەتەکە بەرگەی نەدەگرت

و زوو دەدڕا. پاڵتۆی یەکجۆر دەبوایە بەشی سێ دانە ساڵ بکات، لە ماوەی ئەم سێ ساڵەدا لە جیاتی جلوبەرگ، نوێن و لێفە و بالیفش بەکار دەهێنرا بەڵام قوماشەکەی قایم بوو. وێڕای ئەوەش لە کۆتایی ساڵی سێیەمدا بە دەگمەن پاڵتۆیەک دەبینرا بە قوماش و پارچەی دیکە پینە نەکرا بێ. هەرچەندە لە کۆتاییدا شڕو و وڕ دەبوو، بەڵام کڕیاری بۆ پەیدا دەبوو، هەر پاڵتۆیەک بە چل کۆبیک، خۆ ئەگەر نیوداشت بوایە نرخەکەی دەگەییە ٦٠-٧٠ کۆبیکان.

پێشتر باسی ئەوەم کرد کە پارە گرینگترین دەور لە ژیانی زیندانیدا دەبینێ. بەدڵنیاییەوە دەیڵێم ئەو زیندانییەی هەندێک پارەدار بوایە. دە هێندەی ئەوەی هیچی نەبوایە، باری سووکتر و سەری سەلامەتتر دەبوو. بەرپرسەکانمان دەڵێن: "مادامێکی دەوڵەت (حکوومەت) هەموو پێویستییەکی زیندانیی دابین دەکات، ئیدی پارەوپولی بۆ چییە؟". بەرپرسەکانمان وا بیر دەکەنەوە. وێڕای ئەوەش من دووبارەی دەکەمەوە و دەڵێم: هەر کاتێ زیندانییان لە مۆڵکایەتیی تایبەتی بێبەش بکرێن، لەوە مەحرووم بکرێن کە شتێکی تایبەت بە خۆیان هەبێت، شێت دەبن، یان وەکو مێش دەمرن، یان تاوانی ئەوتۆ دەکەن کە نە کەس بینبێتی و نە کەس بیستبێتی، هەندێکیان لە بێزاری و بێتاقەتیدا، هەندێکیان لە داخوکەسەردا، هەندێکیان بۆ ئەوەی سزای زیاتر بدرێن خۆیان گوتەنی: "هەر باشە، وەزعوحاڵیان تۆزێ دەگۆڕێ". جا ئەو زیندانییەی کە بە ڕەنجی شان و ئارەقەی نێوچەوان و هەزارویەک ڕیسک و سەرکێشی چەند کۆبیکێکی پەیدا کردبێ، پاشان ببینی هەمان زیندانی عەینی منداڵ، پارەکەی بە ڕاست و بە چەپدا بەفیڕۆ بدات و بە شتی نابەجێ خەرجی بکات، ئەمە هەرگیز ئەوە ناگەیەنێ کە بایەخی پارە نازانێ، بەڵکو ئێمە لە هەوەڵەوە وا تەسەور دەکەین کە بایەخی پارە نازانێ.

زینـدانیی زۆری حەز لە پـارەیە، بـۆ پـارە شـێت دەبێـت، خـۆ ئەگەر پاشـان بەفیـڕۆی دەدات، لەبەر ئەوەیە پێـی وایە شـتێکی باشـتر لە پارەکە بەدەست دێنێ، با بزانین ئەو شتەی بە لای زیندانییەوە لە پارە باشترە، لە پارە بەنرخترە چییە؟ ئەو شتە ئازادییە، یان ئازادییەکی وەهمـیە، خەونـی ئـازادییە، زینـدانییان هەموویـان بە خەون دەژیـن، خەیـاڵپەروەرن و پاشـان بەدرێـژی باسـی ئەمە دەکەم. ئێسـتا باسـی ئەوە دەکەم کە بە خـۆم گـوێم لە زینـدانیانێک بـووە کە مەحکـووم بە بیسـت سـاڵ بێگارەزینـدان بـوون و بەوپەڕی ئـارامی گوتوویـانە: "کە ئیشـەڵڵا مـاوەی زینـدانییەکەم تەواو بـوو." هەڵـبەتە وشـەی زینـدانیی خـۆی لە خۆیـدا بە مانـای مەحـرووم بـوونی ئەو کەسـەیە لە ئـازادی. بۆیە کە ئەم کەسە پارەکانی خـۆی خەرج دەکات و بە فیرۆی دەدات، ئەمە خـۆی لە خۆیـدا جـۆرە مومارەسـەیەکی ئـازادییە، بە گـوێرەی ویستی خـۆی ڕەفتـار دەکات، ڕەفتـارێکی ئـازادانەیە، یـانی سـەرباری کۆتوزنجیران، وێڕای ئەو حەسارە بەرزەی دنیـای ئازادی لە چـاو ون دەکات و وەکو حەیوانێکی دڕنـدە ئابلوقەی دەدات. سـەرباری هەمـوو ئەمانە دەتوانێ مەشرووبات پەیدا بکات، بچێتە نک سـۆزانییان و بگرە هەندێ جار "ئەمە زۆر کەمە" بە بەرتیل کارێکی وا بکات پاسـەوان و چاودێرەکـانی بە تـایبەتی سـەربازە نوقسـان و دەرەجەدارەکـان، چاوپۆشـی لێبکەن و هەروەهـا دەتـوانێ، لەبەر دەم هاوزیندانییەکانیـدا خـۆی هەڵبکێشـێت و بـۆ خـۆی و بـۆ ئەوانیشـی بسـەلمێنێ کە جـۆرە ئازادییەکی هەیە زیاتر لەو ئازادییەی ڕێی پێدراوە. زیندانیی پێویسـتی بەوەیە وا بنـوێنێ کە ئـازادی و پـایەیەکی زیـاتر و گەورەتـر لەوەی هەیە کە تەسەور دەکرێت، بۆی هەیە ڕابوێرێ. هەراوهەنگامە بنێتەوە، خەڵکی ئەزیەت بدات و ئەگەر حەز بکات زیندەبەچاڵیشیان بکات! ئەم دامـاوە دەیەوێ شـتی وا بکـات کە سـوور دەزانـێ مەحـاڵە: بـۆیە

زینـدانییان حەزدەکەن خـۆ بنـوێنن و بەخـۆ بنـازن و موبـالەغەی خەیـاڵی و کۆمیـدیی بە کەسـایەتی کلـۆڵی خۆیـانەوە بـکەن، کـاتێ کە پارەکانیـــان بە فیـــڕۆ دەدەن. ڕیســـک بە شـــتێکەوە دەکەن. ئەم ڕیسککارییە لە نک وان خۆی لە خۆیدا نیشانەی ژیان و ئازادییە، کە ئەمە ئەوپەڕی ئاوات و ئارەزووویانە. بۆ نموونە پیاوێکی ملیونێر بێننە بەر چاوی خۆتان کە پەتیان لە ملی کردبێت و بیانەوێ ئیعدامی بکەن، یـانی ئەم پیـاوە ئـارەزوو ناکـات هەرچـی مـاڵی هەیە لە پێنـاوی یەک هەناسەدا بیدات؟

لەوەیە زینـدانییەک، سـاڵانێکی زۆر، بەئـارامی بەســەر بەرێـت، ئەوەنـدە خۆشـڕەفتار و بێکێشـە و بێوەی بێ کە بیکەن بە عەریف و چاودێر، کەچی هەمان پیاو لەناکاوێکدا دەبێ بە شـەیتان، یـاخی دەبێ، کۆ لە هیچ تاوانێک ناکاتەوە، ئیدی کوشـتن بێ یـان زەوتکردن، دیـارە بەرپرسـەکانی سـەریان سـووڕ دەمێنـێ، خەڵکـی بـاوەڕ نـاکەن. دەبـێ هۆی ئەم یاخیبوونە لەناکاوە کە کەس چاوەڕوانی نەدەکرد چـی بێ؟ هـــۆی ئەم یـــاخیبوون و تەقیـــنەوە کوتـــوپڕە چـــاوەڕواننەکراوە، ئـارەزوویەکی چەمووشـی خەمنـاکی نیگەرانـی غەریـزییە کە کوتـوپڕ بەسەریدا دێت و هـانی دەدات خۆی بنوێنێ، خودی خۆی بسـەلمێنێ، بلێ من هەم، ئەوە شەپۆلە هەستوسۆزێکە کە بینەر تێی ناگات، بۆیە پێی سەیر دەبێ و نـازانێ چۆن داوەری لەسـەر بکات، ڕێک لە نۆرە فێ و پەرکەم دەچێت. ئێوە مرۆڤێ بێننە بەر چاو کە بە زیندوویەتی نێژرابێ و لەپڕ وەئاگا بێتەوە: هەڵبەتە ئەم مـرۆڤە دەکەوێتە لێدانی قەپاغی تـابووتەکەی، لێدان نەک گـاڵتە. هەوڵ دەدا قەپاغەکە لا بـدات، هەرچەندە ئەقڵی ئەم کارە نابڕێت و ئەقڵ پێی دەڵـێ هەوڵـی بێسـوودە، بەڵام ئەقـڵ نـاتوانێ ئەم خولیـا و کەڵـکەڵانە هێـور بکـاتەوە، دایـان بسـنەکێنێ. هەڵـبەتە نـابێ ئەوەشـمان لە بیـر بچێـت، هەر هەوڵێکـی

زیندانیی بۆ خۆنواندن و خۆسەلماندن لە لای بەرپرسەکەی دەکاتە جۆرە تاوانێک، ئیدی شێوازی خۆنواندنەکەی ترسناک بێ یان ئاسایی فەرق ناکات. جا کە ئەمە وابێ، یانی ڕیسک هەر ڕیسک بێ، سەرپێچی هەر سەرپێچی بێ، یاساشکێنی هەر یاساشکێنی بێ، هەنگێ زیندانییش شولی لێهەڵدەکێشێ و کۆ لە هیچ تاوانێک ناکاتەوە ئەگەر تاوانی کوشتنیش بێ. یەکەم هەنگاو زەحمەتە، ئیدی زیندانیی بەرەبەرە چەشە دەبێ، سیوای دەبێتەوە، تا وای لێدێ جڵەوی لە دەست بەر دەبێ و خۆی پێ کۆنترۆڵ ناکرێت. بۆیە وا چاکە زیندانییان بەرەو ئەمجۆرە توندڕەوییە نەبرێن، تا هەموان بە ئارامی و ئاسوودەیی بژین، بەڵێ، بەڵام ئەمە چۆن دێتە دی؟

پەراوێز:

1- برولوف (١٧٩٩- ١٨٥٢) نیگارکێشێکی ڕووسی فەرەنسی نەژادە.

«٦»

مانگی یەکەم

٢ــ٢

کاتێ کە هاتمە زیندان، پارەیەکی کەمم هەبوو، بەڵام هەموویم لە گیرفانمدا هەڵنەگرتبوو، دەترسام دەستی بەسەردا بگرن. باقی پارەکەم لە ئەستەری بەرگی ئینجیلەکەمدا شاردبووەوە. ئینجیل تاقە کتێب بوو کە لە زینداندا ڕێ دەدرا پێت بێ. ئەم ئینجیلەم لە شاری توبولسک(١) دەستکەوتبوو، ئەو دوورخراوانە دایان پێم کە دەیان ساڵ بوو لە تاراوگەدا دەژیان. لە سیبیریادا خەڵکانێک هەبوون کە ژیانی خۆیان وەقفی یارمەتیدانی قەرەبەختان کرد بوو و بڕیاریان دابوو هەر قەرەبەختێک بە برای خۆیان بزانن. وەکو منداڵی خۆیان تەمەشای قەرەبەختانییان دەکرد. جا ئەم خێرخوازی و هاوسۆزی و هاوخەمییەیان زۆر پاک بوو، دوور بوو لە هەر غەرەز و مەبەست و بەرژەوەندییەک. جا حەز دەکەم لێرەدا و لە چەند وشەیەکدا نموونەیەک لەو جۆرە خێرخوازییە بگێڕمەوە کە بە چاوی خۆم دیتم.

لەو شارەی کە زیندانەکەمانی تێدابوو. بێوەژنێک هەبوو بە نێوی (ناستازیا ئیڤانوڤنا). کەسمان نە ئەم ژنەمان دەناسی و نە پەیوەندی ڕاستەوخۆمان دەگەڵیدا هەبوو. ئەم ژنە ژیانی خۆی وەقفی دوورخراوان بە گشتی و بێگارەزیندانییان بە تایبەتی، کرد بوو. نەمدەزانی بۆ ئەمەی دەکرد. لە دڵی خۆدا دەمگوت تۆ بڵێی خزمێکی، کەسێکی قەرەبەخت بوو بێ؟ یان خۆشەویستێکی ئازیزی هەمان سزا و حوکمی ئێمە درابوو بێ، وا ئەم هەموو مێربانییە دەگەڵ ئێمەدا دەکات؟ بەهەرحاڵ هەرچییەکی لە دەست هاتبا لە پێناوی ئێمەدا دەیکرد. بەڵام لە شتێکی زۆر کەم بترازێ، هیچی تری لە دەست نەدەهات، چونکە بە خۆی یەجگار هەژار و دەستکورت و نەبوو بوو.

بەڵام ئێمەی زیندانی، هەستمان دەکرد، لە دەرێی زیندانەکەدا دۆستێکی یەجگار دڵسۆز و میهرەبانمان هەیە و زۆرمان دڵ پێی خۆش بوو. زۆرجار هەواڵی دەرەوەی بۆ دەگواستینەوە، یەجگار تامەزرۆی هەواڵ بووین، کە زیندانم بەجێهێشت و، دەمویست بۆ شارێکی دیکە بڕۆم ، دەرفەتم بۆ هەڵکەوت کە لە ماڵەکەی خۆیدا سەرێکی لێبدەم و تەعاروفی لەگەڵدا بکەم، لە قەراخی شار و لە ماڵی یەکێک لە خزمەکانیدا ئاکنجی بوو و دەژیا.

ناستازیا ئیڤانوڤنا نە پیر بوو نە گەنج، نە جوان بوو نە ناشیرین. مەحاڵ بوو پیاو بزانێ ئاخۆ زیرەکە یان گەوج، خوێنەوارە یا نەخوێنەوار. بەڵام بە کردەوەکانیدا دیار بوو کە چ چاکەخوازێکە، میهرومێریڤانی لێدەباری، خوا خوای بوو هاوسۆزیت دەگەڵ بکات و شتێک بکات کە دڵت خۆش بکات. پیاو هەموو ئەم سۆزانەی لە نیگا ناسک و شیرین و میهرەبانەکانیدا دەخوێندەوە. لەگەڵ هاوڕێیەکی دیکەی(2) زیندانمدا، قەدەرێکی باشمان لە نک وی بەسەر برد. چاوی لە چاو نەدەگواستینەوە، بە دەممانەوە پێدەکەنی، بە دڵ گوێی

لێدەگرتین، پشتیوانی لە ڕاو بۆچوونەکانمان دەکرد، بەپەرۆشەوە دەهات و دەچوو تا باشترین خواردن و خواردنەوەمان بۆ فەراهەم بکات، هەرچەندە ژنێکی هەژار و بێنەوا بوو، بەڵام یەکسەر چا و کولیچە و شیرینی بۆ هێناین. خۆ ئەگەر دەوڵەمەند بوایە، خزمەتی زیاتری دەکردین، چونکە هیوایەتی ئەوە بوو ئێمەی زیندانییان دڵخۆش بکات.

کاتێ کە هەستاین ماڵئاوایی لێبکەین و بڕۆین، سەروو پاکەتی چکۆلەی لە کارتۆنی دروستکراوی، بۆ یادگاری پێشکەش کردین. خۆی ئەم دوو پاکەتەی دروست کرد بوو، بەو جۆرە کاغەزانەی کە لە بەرگی کتێبی حیسابی قوتابخانان دەگیرێت، بەرگی تێ گرتبوون، هەر بۆ جوانی تیلمەکاغەزێکی زەردی ئاڵتوونی بە چواردەوردا کێشا بوون، لەوە دەچوو ئەو تیلمەکاغەزانەی لە یەکێک لە دوکانەکان بە تایبەتی بۆ ئەو مەبەستە کڕی بێت.

کە دیارییەکەی داینێ بە شەرمێکەوە گوتی:

- مادام جگەرە دەکێشن ڕەنگە ئەم پاکەتانە بە کەڵکتان بێت.

من لە زۆر کەسم بیستووە و لە زۆر شوێنم خوێندووەتەوە کە باڵاترین خۆشەویستیمان دەرهەق بە دەروودراوسێ، جگە لە خۆپەرستی هیچی تر نییە، واتە گەورەترین خۆشەویستی ڕەگی لە خۆپەرستی دایە، من تێناگەم، نازانم چ خۆپەرستییەک لە ڕەفتاری ئەم ژنەدا هەیە؟ خۆپەرستییەکەی لە کوێ دایە؟

من کە چوومە زیندانەوە هەرچەندە پارەیەکی زۆرم پێ نەبوو، بەڵام دڵم نەهات دەست بە ڕووی ئەو زیندانییانەوە بنێم کە لە یەکەم ساتەوە ڕوویان لێنام و داوای قەرزیان لێکردم. ئەوەشم پێناخۆش نەبوو، پاش ئەوەی کڵاویان لەسەر نام، جاری دووەم و سێیەم و چوارەمیش بۆ قەرز هاتنەوە. پیاو ڕاست بڕوات لەوە پەست و زویر

بووم، کە بە پیاوێکی گێلوگەوجیان دەزانیم و لە دڵی خۆیاندا گاڵتەیان پێدەکردم. لەبەر هیچ نا، لەبەر ئەوەی بۆ جاری پێنجەم سووکە قەرزێکم دەدانێ. بێگومان وایان تەسەور دەکرد کە بە فێڵەکەیانم نەزانیوە و کڵاویان لەسەرم ناوە. جا من دڵنیام ئەگەر دەرم کردبان و سیکترم کردبان و قەرزم پێنەدابان زۆریان رێز و حورمەت دەگرتم، بەڵام چ بکەم بە دەست خۆم نەبوو، نەمدەتوانی دەست بە روویانەوە بنێم و رووشکێنیان بکەم، ئەگەرچی هەندێ جار زۆریش تورە دەبووم.

هەڵبەتە لە رۆژانی یەکەمدا، زۆرم مەبەست بوو بزانم لە کوێ پێ دابنێم، رەفتارم دەگەڵ هاو زیندانیەکانمدا دەبێ چۆن بێت. هەستم بەوە دەکرد کە ئەم ژینگەیە بۆ من زۆر تازەیە، من بەم ژینگەیە نامۆم و کەوتوومەتە تاریکستانێکی ترسناکەوە و مەحاڵە پیاو بتوانێ دە دانە ساڵ لە تاریکستاندا بەسەر بەرێت. بۆیە لێبڕام بە گوێرەی ویستی ویژدان و بە کەیفی دڵی خۆم رەفتار بکەم. هەرچەند دەمزانی ئەم هەڵوێستە لە رووی تێورییەوە یاساوڕێسایەکی باشە، بەڵام واقیع شتێکی دیکە بوو، پڕ بوو لە بویەر و رووداوی لەناکاو و چاوەڕواننەکراو. سەرباری هەموو ئەو وردەکار و خەمانەی کە لە زینداندا هەمبوون، ئەو وردەخەمانەی کە پێشتر باسم کردن و ئاکیم ئاکیمیچ زووبەزوو بە هانامەوە هات و لە دابینکردنیاندا یارمەتی دام، نیگەرانییەکی ترسناک بەرۆکی گرتبووم و دڵی دەگوشیم و رۆژبەرۆژ پتر عەزابی دەدام. هەندێ جار ئێواران کە لەسەر قاڵدرمەکانی زیندانەکە دەوەستام و تەمەشای ئەو زیندانییانەم دەکرد کە لە کار و بێگار دەگەڕانەوە و هێدی هێدی بە حەوشەکەدا رێیان دەکرد و خۆیان بە مووبەقەکەدا دەکرد یان بە پێچەوانەوە لە مووبەقەکە وەدەردەکەوتن و خۆیان بە قاوشەکەدا دەکرد، لە دڵی

خـۆدا دەمگـوت مـن زینـدەبەچاڵ کـراوم. ئەمە "زینـدەبەچاڵخانەیە!" بەوردی دەمڕوانییە هەڵسوکەوت و سەروسیمایان. دەمویست ئاکار و تەبیعەتیـان لە ڕەفتـار و سەروسـیمایاندا بخـوێنمەوە. بە بەردەممـدا دەسـوڕانەوە، دەهـاتن و دەچـوون، هەنـدێکیان گرژومـۆن و عەبـوس دەهاتنە بەرچاو، هەندێکیان ڕووخۆش و شـاد و دەمبەپێکەنین – ئەم دوو حاڵەتە لە زینداندا زۆر بەرچـاو دەکەون- هەنـدێک شـەڕەجنێویان دەکـرد، هەنـدێک هێدی و هـێمن قسـانیان دەکـرد، هەنـدێک دوور لە خەڵکـی، بەدەم ڕێکـردنەوە لە فکـران ڕادەچـوون و زۆر شـەکەت و بێتـاقەت دەهـاتنە بەر چـاو، هەنـدێک کڵاوەکانیـان بە تیلاگـی سـەرەوە نـابوو و شـایان بە سـەپان نەدەگـرت و ئاسـمانیان بە چـاتۆڵ دەزانی(تەنـانەت لێرەش!) پاڵتۆکانیـان دابـوو بە شـانیاندا و بەوپەڕی متمـانەوە چاویـان دەگێڕا و ئێرەوئەوێیـان بە نیگـا دەکێڵا و بەوپەڕی گۆسـاخی و بێشـەرمی قسـەی بێپەردەیـان دەردەپەڕانـد و تـانە و تەشـەریان دەوەشـاند. لە دڵـی خۆمـدا گـوتم: "ئیـدی ئێـرە دەبـێ بە شـوێنم، ئێرە دەبـێ بەو جیهـانەی کە حەزی لێنـاکەم و چارم ناچـارە دەبێ چەندین ساڵی تێدا بەسەر بەرم"

لە سـەرەتاوە حەزم دەکـرد هەنـدێ شـت لە ئـاکیم ئـاکیمیچەوە دەربـارەی تەبـیعەت و خـووی زینـدانییەکان بـزانم. لە هەوەڵـی زیندانییەکەمدا خواردنی سـەرەکیم چـای بـوو. حەزم نەدەکرد بەتەنێ بم. هەموو ڕۆژێ (ئاکیم ئاکیمیچ)م دەعـوەتی چـا دەکـرد، ئەویش خـوا هەڵناگرێ بۆ چـا خـواردنەوە سـەری پێوەی نەبـوو، بگـرە خـۆی کۆنە سـەماوەرکەمانی دادەگیرسـاند، ئەم سـەماوەرە لە تەنەکەی سـپی دروسـت کـرا بـوو. دەسـتکردی خـودی زینـدانییەکان بـوو، لە (م)م بە کرێ گرتبـوو. جـا بە دەم عەسـرەچاوە پرسـیاری تەبیعەت و خـووی زیندانییەکانم لە ئاکیم ئاکیمیچ دەکرد.

ئاكیم ئاكیمچ له پەرداخدا چای دەخواردەوە (چەند پەرداخێكی هەبوو) كه چایەكەم بۆ تێدەكرد. بەوپەڕی بێدەنگی و ویقار و نەزاكەتەوە چاكەی دەخواردەوە. كه لێدەبووەوە سوپاسی دەكردم و یەكسەر دەچووەوە سەری لێفەكەی من و دەستی به درومان دەكردەوە. بەڵام نەیدەتوانی ئەوەی من مەبەستمه پێم بڵێ، تەنانەت نەیدەزانی بۆچی زانینی تەبیعەت و خووی زیندانییەكانم لێ بووه به مەراق. بەدەم بزەیەكی ساویلكانەوە، كه ئێستاش لەبەر چاومه، گوێی له پرسیارەكانم دەگرت و وای دەزانی گوێزی بۆ دەژمێرم. بۆیه له دڵی خۆدا گوتم: "نا، فایدەی نییه، پێویست ناكات پرسیار له كەس بكەم. پێویسته ئەوەی گەرەكمه بیزانم، خۆم كەشفی بكەم و بیدۆزمەوە."

ڕۆژی چوارەمی زیندانیەكەم، سپێده زوو، هەموو زیندانییەكان به دوو ڕیز، له مەیدانه چكۆلەكەی بەر ژووری پاسەوانیدا (قەرەوڵخانه)، له نزیكی دەروازەكەی زینداندا ڕیز كران. سەربازان، له پاش و پێشەوه، به تفەنگی سوار و سونگی لەسەر، حارز و ئامادە دەوریان گرتبوون. سەرباز بۆی هەبوو، ئەگەر زیندانییەك هەوڵی هەڵاتن بدات، یان ئاژاوه بنێتەوه تەقەی لێبكات، بەڵام ئەگەر به ناهەق و بەبێ هۆ تەقەی كردبا، مەسئول دەبوو. تەنیا كاتێ ڕێی تەقەكردن دەدرا كه ئەگەر زیندانییەكان یاخی بوایەن یان هەڵاتبان. بەڵام كێ هەبوو، بەو ڕۆژی ڕووناكه و به بەرچاوی خەڵكییەوه هەوڵی ڕاكردن بدات یان هەڵێ؟!

ئەفسەرێكی بەشی ئەندازه لەگەڵ شوفێرێك(3) و چەند دەرەجەدارێكی سوپایی و چەند ئەندازیارێك و چەند سەربازێكی سریەی كار گەشته جێ. ناوی زیندانییەكان خوێنرایەوه. یەكەم وەجبه ئەوانه بەڕێ كران كه له وەرشه و كارگەی خەیاتی كاریان دەكرد:

ئەوانە لە زینـدانەکەدا کاریـان دەکـرد و جلوبەرگیـان بـۆ هەمـوو زینـدانییەکان ئامـادە دەکـرد. پاشـان نـۆرەی ئەوانە هـات کە لە کارخانەکانـدا کاریـان دەکـرد. دوای ئەوان نـۆرەی ئەوانە هـات کە بـۆ ئەنجامدانی وردە کـار و بێگار بۆ دەشـتودەر دەنێردران. من یەکێک بووم لەوانە، ژمارەمان بیست زیندانی بوو. لەو دیو زیندانەکەوە، دوو کـۆنە بەلەمـی دەوڵەتـی لە قەراغ ڕووبارێکـدا بـوون، کە لە کەڵـک کەوتبوون و بە کەڵکی هیچ نەدەهـاتن، نێردراین بۆ ئەوێ، تا هەڵیان بوەشێنینەوە و تەختەکانیـان خەسـار نەبێت. ئەلهەقی ئەو تەختـانە بە کەڵکی هیچ نەدەهـاتن، چونکە داری سووتەنی لە شـاردا زۆر هەرزان بوو، ناوچەکەش یەکپارچە جەنگەڵ و دارستان بوو.

هەر بۆیە ئەو کـار و بێگارانەیـان پێدەکردین تـا بە دەسـتی بەتـاڵ دانەنیشـین و سـەرقاڵمان بکەن و زیندانییەکان هەمـوو ئەمەیـان چـاک دەزانـی، بـۆیە زۆر بە تەمەڵـی و خـاوی کاریـان دەکـرد. ئەم جـۆرە کارانە زۆر جیاواز بوون، لە کاری جددی یان لەو کارانەی کە لەبڕ دەدرا بە زینـدانییەکان، هەنگـێ زینـدانییەکان گوڕیـان دەبەسـتەوە و چالاکانە دەکەوتنە کار، بە چاوی خۆم زیندانییانم دەبینی چۆن خۆیان ماندوو دەکرد تا بە زووترین کات کارەکە تەواو بکەن، هەڵبەتە نەک لەبەر ئەوەی سـوود و قازانجێکیـان دەسـت دەکەوت، بەڵکـو لەبەر ئەوەی قسەی خۆ بەر نەسـەر. هەڵبەتە ئەو جۆرە کارە ڕواڵەتییانەی کە ئێمە ئێستا خەریکی بووین، لەبڕ و بە قۆنتەرات نەدەدرا، بۆیە لەم حاڵەتانەدا کارەکە تـا سـەعات یازدەی پێش نیوەڕۆ بەردەوام دەبوو، لە سەعات یازدەدا تەپڵی پایدۆس لێی دەدا و زیندانییەکان بۆ زیندان دەگەڕانەوە.

ڕۆژێکی خۆش بوو، دنیا یەک پارچە تەمومژ بوو، بەفر خەریک بـوو دەتـوایەوە. هەمـوو گروپەکەمـان بەدەم زڕەی زنجیرەوە بەرەو

کەناری ڕووبارەکەی پشتی زیندانەکەمان دەڕۆییشتین. لەگەڵ هەر هەنگاوێکدا زرە زرِ لە زنجیر و پێوەندەکانی ژێر جلەکانمانەوە هەڵدەستا، جا زرە زرێکی وشک و ناخۆش. دوو سێ نەفەرمان چوون بۆ عەمار تا ئامێر و ئەوزاران بێنن. من دەگەڵ ئەوانی دیدا کەوتمە ڕێ. شتەکەم لە لا ناخۆش نەبوو، چونکە خوا خوام بوو بە چاوی خۆم کارەکە ببینم و بزانم ئەو سوخرە و بێگارەی پێمانی دەکەن چییە و چۆنە؟! بزانم چۆن بۆ یەکەم جار لە ژیانمدا سوخرە و بێگار دەکەم؟ ئێستاش هەموو ڕووداوەکانی ئەو بەیانییەم بەوردی لە بیر ماوە. لە ڕێگادا تووشی کابرایەکی ڕیشنی خەڵکی شارەکە بووین، کە ئێمەی بینی لە جێی خۆی وەستا و دەستی بۆ گیرفانی برد. یەکێک لە زیندانییەکان، لە ئێمە دابڕا، کڵاوەکەی داکەند و بەپەلە بەرەو کابرا ڕای کرد، تومەز کابرا خێری قەرارداوە، پێنج کوبیکی خستە کڵاوەکەیەوە و زیندانییەکە بەلەز بۆ لای ئێمە گەڕایەوە. هەر ئەو بەیانییە پێنج کوبیکەکە خەرج کرا، درا بە چۆرەک و بە یەکسانی بەسەرماندا دابەش کرا. جا گروپەکەمان هەموو جۆرە میزاج و تەبیعەتێکی تێدابوو، خەڵکانێکمان تێدابوون گرژومۆن و پەست و بێدەنگ. هەندێکی دی دنیایان دابووە بەر کلکان، شاد و بەکەیف و ڕووخۆش گوێیان بە هیچ نەدەدا، خەڵکێکی دی هەبوون لە بەینی خۆیاندا، بە خاوەخاو قسانیان دەکرد. یەکێکمان تێدابوو ئەوەندە شاد و بەکەیف بوو، لە پێستی خۆی نەدەهێوری، مەگەر هەر خوا بزانێ بۆچی ئەوەندە شاد و بەدەماخ بوو. بە درێژایی ڕێگا هەڵدەقوونایەوە، هەڵدەبەزییەوە و زرەی لە زنجیر و پێوەندەکەی هەڵدەستان و گۆرانی دەگوت و دەرەقسی و سەمای دەکرد. ئەم پیاوە نێوی سوراتوف بوو، پیاوێکی قەڵەوی چوارشانە بوو، ئێستاش لە بیرمە، یەکەم ڕۆژ بوو کە گەیشتبوومە زیندان، یەکەم ڕۆژی

زیندانم بوو، له کاتێکدا زیندانییەکان بەسەر ئاوەکەوە کەڵەکەیان کرد بـوو تـا دەسـت و دەموچاویـان بشـۆن، ئەم سـۆراتۆفە دەگەڵ هاوڕێیەکی خۆیدا لەسەر ئەوە کرد بووی بە شەڕ کە پێی گوتبوو لە تەیری کاجان دەچێت. جا ئەوەی کە گۆرانی دەگوت ئەم سوراتۆفە بوو کە ئێستاش پاش بەندەکەیم لە بیر ماوە:

من لە دوور بووم
لە ڕێی ئاشی
ژنیان بۆ هێنام
بێپرس و ڕاوێژی.

هەر لە بالالایکـای کەم بـوو، هەڵبەتە هەنـدێ لە زینـدانییەکان ئەم کەیـف و خۆشـییەی ئەویـان لا نـاخۆش بـوو، بگـرە بە تەڵفیزیشـیان دەزانـی. ئەوەتـا یەکێکیـان بەدەم خـوتە و بـۆڵەوە، هەرچەنـدە شـتەکە هیچ پەیوەندییەکی بەوەوە نییە دەڵێت:

– ئەڕێ ئەم وەڕە وەڕە چییە؟

یەکێکی دی، کە بە زمانەکەیدا دیـارە خەڵکی ڕووسیای بچووکە، دەڵێت:

– گورگ تەنیا یەک گۆرانی دەزانی، ئەویش ئەم کـابرا تـولائییە لێی دزی (تولائی: خەڵکی شاری تولا).

سوارتۆف. یەکسەر وەڵامی دایەوە:

– تـولاییم و هیچ عەیب نییە، بەڵام بیستوومە لە بۆلتافـادا بە نـاوی میوەوە هەویریان دەرخوارد داویت و خەریک بووە بخنکێیت.

– درۆ دەکەی! ئەدی تۆ چت دەخـوارد؟ شـۆرباى كەلەرم بە تـوێكڵی زەیزەفۆنەوە!

سێیەم گوتی:

- یەکێک نەزانێ دەڵێت ئەمە شـەیتان هەر گوێز و بـادەمی داوەتـی، بە گوێز و بادەم بە خێوی کردووە.

سوارتۆف، سوکە هەناسەیەکی هەڵکێشا و وەکو یەکێک پەشـیمان بێ لەوەی بەناز پەروەردەکراوە ، ڕوو لە هەموان گوتی:

- ئەلهەقـی بـرادەرینە مـن لە منداڵیـدا نـازی زۆرم دراوەتـێ و بە نازداری گەورە بووم، خواردنم قۆخ و نـانی بەلەزەت بوو، برایەکانم ئێستاشـی لەگەڵ بـێ، لە مۆسـکۆدا گەورە بازرگـانن. بازرگـانی جوملەن و زۆر دەوڵەمەندن، وەکو دەزانن!

- ئەدی تۆ، چیت دەفرۆشت؟

- هەر مرۆڤە و خەسڵەت و مگێزی خۆی هەیە، مـن بۆ نمـوونە کە یەکەمین دوو سەدم، وەرگرت

زیندانییەکی لاپرەسەنی فزوڵی کە گوێی لەو ژمـارە گەورەیە بوو، لە جێی خۆیەوە هەڵی دایە:

- دوو سەد ڕۆبڵ؟ مەحاڵە.

- نا، نا دۆستی ئازیز، دوو سەد ڕۆبڵ نا، بەڵکو دوو سەد شەلاق.

- لۆقا! ڕابە لۆقا.

زینـــدانییەکی لاوازی کورتەبـــالای لووتـــدرێژی دەنووکـــدالاش بەتوڕەیی و پەستی وەڵامی دایەوە:

- ئەگەر خەڵکانێک هەبـن و بۆیـان هەبـێ هەر بە لۆقـا بـانگم بـکەن، ئەوا تـۆ بۆت نییە، دەبـێ بە نـاوی تەواوەتـی خـۆمەوە: لۆقـا کـوزمیچ بانگم بکەی.

هاوڕێکەی گوتی:

- دەی باشە.. با لۆقا کوزمیچ بی، عەمرت نەمێنێ!

- نا، نا بۆت نییە بە لۆقا کوزمیچ گازم بکەی، بەڵکو دەبێ پێم بڵێی: مامی بەڕێزم.

- دەک ڕەزای مـامی بەڕێـزم بخـواتەوە! بە ڕاسـتی تـۆ شایسـتەی ئەوە نیت پیـاو بە تـاقە وشـەیەکیش بتـدوێنێ، مـن دەمویسـت باسـی شتێکی خۆشت بۆ بگێڕمەوە کەچی تۆ هەموویت لە بیر بردمەوە، جا بـرادەرینە ئێـوە گـوێ بگـرن، کە چـۆن بە هـۆی ئەو شـتەوە زۆر لە مۆسـکۆ نەمـامەوە، دوا پـازدە جەڵـدەیان لێـدام و پاشـان هەواڵەی ئێرەیان کردم، ئەوە حاڵ و حیکایەتەکە بوو!

زیندانیەکی دیکە کە بەوردی گوێی لێدەگرت گوتی:

- بۆچی هەواڵەی ئێرەیان کردیت؟

- پرســیاری نــابەجێ مەکە! لەبەر ئەوە دەوڵەمەنــد نەبــووم، بە ڕادەیەک تاسەمەندی دەوڵەمەندی بووم کە ناتوانن وێنای بکەن!

گەلێک لە زیندانیەکان دەستیان بە پێکەنین کرد.

سـوراتۆف یەکێک بوو لەو خەڵکە قۆشمە و حەنەکچیانەی کە بە ئەرکی خۆیانی دەزانن خەڵکانی خەمگین و دڵتەنگ بێننە پێکەنین و دڵیـان خـۆش بـکەن و خەمیـان بـڕەوێننەوە، بەڵام لە پاداشـتی ئەم ئەرکەیاندا جگە لە جنێو و قسەی سووک هیچی تر وەرنـاگرن، یەکێکە لە نموونە تایبەتییەکان کە ڕەنگە پاشان باسیان بکەم.

لۆقا کوزمیچ گوتی:

- تـۆ تەمەشـا تەمەشـا، هەر لە سـمۆرە دەچـێ، یەکێکە لە سـمۆرە زیتەڵ و ئازاکانی سیبیریا! هەر کەوڵەکەی سەد ڕۆبڵ زیاتر دەکات.

سـوراتۆف پـالتۆیەکی لەبەر بـوو، لە کۆنیـدا هاوتـای نەبـوو، یەک پارچە پینە بوو، پنەکانیش زۆربەیان هەڵتەقی بوون و پێیدا شـۆڕ بـوو بوونەوە.

زۆر بەوردی سەراپای لۆقای دایە بەر نیگا، ئەوجا گوتی:

- بـا پـاڵتۆکەم شڕوشـەپڕێو بـێ، هـیچ نەکـات، لـێ هاوڕێـیان کەللەم زۆر گرانبەهــایە، زۆر بەنــرخە، پــارەیەکی زۆر دەکــات. کــاتێ کە

ماڵئاواییم لە مۆسکۆ کرد زۆر دڵم بەوە خۆش بوو کە کەللەم لەگەڵم دایە، بە دوعا مۆسکۆ گیان، سوپاس بۆ ئەو گەرماوە پاکوخاوێنەت، بۆ هەوای پاکت، بۆ ئەو شەلاقانەی لە پشتت دام، جا دۆستی ئازیز، پێویست بەوە ناکات سەیری پاڵتۆکەم بکەیت.

- چییە گەرەکتە تەمەشای سەرت بکەم!

لۆقا کوزمیچ هاواری کرد:

- جا بریا سەریشی سەری خۆی بوایە، بە خێر داویانەتێ کاتێ کە قافڵەکە بە تومیندا ڕەت بووە، بە خێروسەدەقە داویانەتێ.

- سوراتۆف، تۆ کارگەت هەبوو؟

زیندانییەکی خەمگین و ڕووگرژ گوتی:

- کارگەی چی؟ ڕووتەی وا و کارگە؟ پینەدۆزێکی داماو بوو، چەرمی لەسەر بەردان خۆشە دەکرد.

سوراتۆف، بێئەوەی گوێ بە وتە تەوسامێزەکانی یارۆ بدات و بیباتە سەر خۆی گوتی:

- ڕاستە، ماوەیەکی باش خۆم بە پینەدۆزییەوە خەریک کرد، بەڵام بە درێژایی ئەو ماوەیە تەنیا یەک جووت پێڵاوم دروست کرد.

- باشە کەس لێی کڕیت؟

- بەڵێ، گەنجێکم لێ هەڵکەوت، دیار بوو خودا غەزەبی لێگرتبوو، بێگومان داکوبابی لێی ڕازی نەبوون، بۆیە یەزدان غەزەبی لێگرت و بەوە سزای دا کە بۆ لای منی نارد و ئەو جووتە پێڵاوەی لێکڕیم!

هەموو ئەوانەی دەوروبەری سوراتوف لە قاقای پێکەنینیان دا. ئەوجا سکوراتوف بە کاوەخۆ درێژەی بە قسەکەی دا و گوتی:

- پاشان، جارێکی دیکە لە بێگارەزینداندا، جووتێ پێڵاوم بۆ مولازمی یەکەم ستیڤان فیدریچ پورمورتزیف پینەکرد.

- باشە کارەکەتی بە دڵ بوو؟

- نە بە خوا هاوڕێیان، بە پێچەوانەوە، هێندەی جنێو دامێ کە بەشی هەموو ژیانم بکات، ئەنجا بەر شاپانی دام! هێندە تورە بوو ئاگری لێدەباری! ئۆف لە دەست ئەم غەداری سۆزانییە، ژیانم لە بێگارەزینداندا، ئەم سۆزانییە خیانەتی لێکردم!

ئەوجا بەدەم هەڵبەز و دابەز و سوورِ و چەقەنەوە گوتی:

ڕاوەستە، سەبر بکە.

با مێردەکەی ئاکلینا

لە ماڵ بێتە دەر

ئەو زیندانییەی کە لە ڕووسیای بچووکەوە هات بوو، لە جێی خۆی جما، لە کاتێکدا کە شان بە شانی من دەڕۆیی، مۆڕەیەکی لێکرد و لە بن لێوانەوە بۆلاندی:

- کە بێحەیایە.

یەکێکی دیکە بە هێمنی گوتی:

- ئەم پیاوە خێری بەخشراوەتەوە.

هەرچی سەرم هێنا و سەرم برد سەرم لەم لەگەز و مەتەڵە دەرنەکرد کە بۆچی حەنەکچیاتی و شادمانی سکوراتوفیان لە لا ناخۆش بوو، بۆچی زیندانییانی ڕووخۆش و گاڵتەچیان دەبوغزاند. هەڵبەتە لە هەوەڵەوە پێم وا بوو چ کابرای وردیلەی خەڵکی ڕووسیای بچووک و چ ئەوانی تر، غەرەز و ناکۆکی تایبەتییان دەگەڵ سکوراتوفدا هەیە. بەڵام هەر زوو بۆم دەرکەوت کە مەسەلەکە وا نییە وەکو من بۆی چووبووم، هەموو خەتایەکی سکوراتوف ئەوە بوو کە بە درۆوە خۆی قورس نەدەگرت، وەکو زیندانییەکانی دیکە ڕواڵەتباز نەبوو، ئەوان گوتەنی پیاوێکی "بێخێر بوو". هەڵبەتە زیندانییەکان، هەموو گاڵتەچی و حەنەکچییەکانیان نەدەبوغزاند و هەمان ڕەفتار و مامەڵەی سکوراتوفیان دەگەڵ نەدەکرد. چونکە لەنێو قۆشمە و

حەنەکچییەکاندا خەڵکان هەبوون حازروەڵام و بەدەم، دەیانزانی چۆن داکۆکی لە خۆ دەکەن و تانە و تەشەریان لە کەس قبووڵ نەدەکرد، بۆیە زیندانییەکان، ناچار ڕێزیان دەگرتن و خۆیان لێ دەپاراستن. یەکێکی لەو جۆرە کەسانە لە نێو گروپەکەماندا بوو، گەنجێکی جوانخاسی هەمیشە شاد و ڕووخۆش، دوای ماوەیەکی زۆر ئەوجا حەقیقەتی ئەو کوڕەم بۆ دەرکەوت و وەکو پێویست ناسیم. گەنجێکی باڵابەرزی بەخۆوە بوو، خاڵێکی گەورەی جوان بەسەر گۆنایەوە بوو: دەموچاوی پێکەنیناوی بوو، هەرچەندە کوڕێکی سەلار و سەنگین و ئەقڵمەند بوو. ئەم کوڕەیان بە "دۆزەرەوە" ناو دەبرد، چونکە کاتی خۆی لە هێزی ئەندازە کاری کرد بوو، ئێستا لە بەشی تایبەتییە. پاشان دێمە سەر باسی.

هەڵبەتە زیندانییە جددییەکان، وەکو یارۆی ڕووسیای بچووک بە دیتنی هاوڕێ حەنەکچییەکان قەڵس دەبوون، بەڵام وەکو ئەو دەریان نەدەبڕی. زیندانەکەمان خەڵکانێکی تێدابوو حەزیان بە خۆدەرخستن دەکرد، حەزیان دەکرد لەوانی دی باڵاتر بنوێنن، ئیدی بە کارزانی بوایە یان بە ڕەفتاری جیاواز یان بە توانا و هێز یان بە زیرەکی و هۆشیاری بوایە. ژمارەیەکی زۆریان هێز و زیرەکیان هەبوو، دەگەییشتنە ئەو ئامانجانەی کە دەیان ویست، یانی دەسەڵات بەسەر هاوڕێکانیاندا پەیدا بکەن. جا ئەوانە دژایەتییەکی توندی یەکتریان دەکرد و هەڤڕکی زۆریان هەبوو. جا ئەوانە خاکییانە و بە میهر و ڕێزەوە دەیانڕوانییە زیندانییەکانی دی. بە خۆڕایی و بەبێ هۆ خۆیان لە قەرەی شەڕ و قەرقەشە نەدەدا. جا لەبەر ئەوەی ڕەئی ئیدارەی زیندان بەرانبەریان باش بوو، بە شێوەیەک لە شێوەکان کاروباریان بەڕێوە دەبرد، واتە دەستیان دەڕۆیی. کەسیان بۆ نموونە لەسەر ئەو گۆرانییانەی کە دەگوتران نەدەهاتنە جواب و نەیاندەکرد بە شەڕ:

یانی نه دەهاتنه ئەو ئاسته نزمه. هەر هەموو ئەوانە، به درێژایی ئەو ماوەیەی که له زینداندا بەسەرم برد، لەگەڵمدا خۆشمامەڵە و خۆشرەفتار بوون، بەڵام زۆریش ڕوویان نەدەدامێ، پاشان بەدرێژایی باسی ئەمەش دەکەم.

گەییشتینه کەنار ڕووبارەکە. ئەو کۆنه بەلەمەی که دەبوایه هەڵی بوەشێنینەوە، له بەستەڵەکی ناو ڕووبارەکە چەقی بوو. ئەوبەری ڕووبارەکە تا چاو بڕ دەکات هەر دەشت و مێرگی شینباو بوو، به ڕاستی ئاسۆ و دیمەنێکی خەمناک بوو. چاوەڕوانیی ئەوە بووم که هەموو زیندانییەکان یەکسەر و بەجددیی دەست به کار بن، بەڵام به پێچەوانەوە هەر مێشیش میوانیان نەبوو. ئەوەتا هەندێکیان بۆ خۆ به خەمساردی لەسەر ئەو کۆتەرە دارانەی که لەو ناوە کەوتوون دانیشتوون. زۆربەیان کیسه تووتنەکانیان له نێو پوتەکانیان دەرهێناوە و "ئەم تووتنه هەر به گەڵایی، بەبێ چاککردن له بازاڕدا دەفرۆشرێ، ڕەتڵی به سێ کۆپیک) سەبیل دادەگرنەوە و سەبیلان دەکێشن. ئەو سەربازانەش که دەگەڵمان هاتوون، دەوریان گرتووین و بەبێزاری و بێتاقەتی تەمەشامان دەکەن.

یەکێک له زیندانییەکان به دەنگی بەرز، بێ ئەوەی ڕووی دەمی له هیچ کەسێک بێ، گوتی:

- نازانم بۆچی ئەم بەلەمه هەڵدەوەشێننەوە، ئەمه بیرۆکەی کێیه؟ تۆ بڵێی پێویستیان به دارەکەی بێ؟

یەکێکی دی گوتی:

- ئەوانەی ئەم بیرۆکه جوانەیان به مێشکدا هاتووە، له ئێمەمانان ناترسن هاورێ!

ئەوەی یەکەم دوای کەمێک بێدەنگی گوتی:

- ئەو جووتیارانه کێوە دەچن؟

بێئەوەی چاوەڕوانی وەڵامی پرسیارەکەی بکات، بە قامکان ئاماژەی بۆ کۆمەڵە جووتیارێک کرد کە لە دوورەوە بە ڕیز و دوا بە دوای یەک، بەسەر بەفری تازە کەوتوودا ڕێیان دەکرد. هەموو زیندانییەکان، بە بێتاقەتی ئاوڕی لای ئەو سەمتەیان دایەوە و هەر بۆ کات بەسەر بردن کەوتنە گاڵتەکردن بەو ڕێبوارانە. یەکێک لەو جووتیارانە کە لە دوای دوای ڕیزەکەوە بوو، بە شێوەیەکی سەیر و پێکەنیناوی ڕێی دەکرد، باڵەکانی بڵاودەرکردەوە و سەری بە لایەکدا زۆر خوار کردبووەوە و کڵاوێکی قووچی فەرووی لەسەر بوو، سێبەری بەژن و باڵای بە تەواوەتی و ڕوونی بەسەر بەفرە سپیەوە دیار بوو.

یەکێک لە هاوڕێکانم، بە لاسایی کردنەوە و بە زمانی جووتیارانە گوتی:

– تەماشا جلوبەرگەکەی پترۆفیچ چەند چوانە!

ئەوەی سەیرە زیندانییەکان بە چاوی سووک دەڕواننە جووتیاران و گاڵتەیان پێدەکەن و لاساییان دەکەنەوە، هەرچەندە زۆربەیان، خۆیان جووتیاران.

– بە تایبەتی تەمەشای ئەوەی دوای دواوە بکەن، دەڵێی توور دەچێنێ!

زیندانیی سێیەم گوتی:

– تۆ تەمەشای کڵاوە قووچەکەی، چەند گەورەیە، دیارە دەبێ دەوڵەمەند بێ.

هەموو زیندانییەکان بە بێتاقەتی کەوتنە پێکەنین، وەکو ئەوەی بێگاریان پێ بکرێ. لەو کاتەدا ژنێک بە یەک سەبەتە چۆرەکی سپیەوە هات: ژنێکی چەلەنگ و چالاک و زیتەڵ بوو. زیندانییەکان بایی ئەو

پێنج کۆپیکەی کە کابرای شاری بەخێر پێدا بوون، چۆرەکیان لێکرِی و بە یەکسانی بەسەر خۆیاندا دابەشیان کرد.

ئەو کورە گەنجەی کە لە نێو زیندانەکەدا چۆرەکی دەفرۆشت بیست دانەی لە عەردێ لە ژنەی تاین کرِی، زۆری دەگەڵدا وت کە هەرزانتر پێی بفرۆشێت، بەڵام ژنەکە قاییل نەبوو، کورەکە وتی:

- دە باشە، بە لای کەمەوە یەکێکم "لەوە" بدەیە.

- ئەوە چییە؟

- ئەوەی کە مشکیش پێی رازی نابێ.

ژنەکە لە قاقای پێکەنینی دا:

- رەزات مرێ، نەیخۆی تاڵە.

ئەنجام ئەو سەربازە دەرەجەدارەی کە چاودێری دەکردین بەخۆ و دۆنکییەکەی دەستییەوە هات، گوتی:

- بۆچی دانیشتوون؟ دەی خێرا دەست بەکار بن!

یەکێک لە بەناو دەم سپییەکان، بە بێتاقەتی هەستا و گوتی:

- ئیڤان ماتیفچ ئیشمان بۆ بدۆزەوە تا بیکەین.

- ئیشەکەتان ئەوەیە بەلەمەکە دەربێنن، لەوە زیاتر چیتان دەوێ؟

زیندانییەکان بە خاوەخاو هەستان و بۆ ناو رووبارەکە شۆر بوونەوە. یەکسەر دوو سێ کەس خۆیان لێکردن بە دەمسپی، هەڵبەتە هەر بەدەم نەک کردەوە. نە دەبوو خوا بەختەکی بەلەمەکە بشکێنن، دەبوایە لەوحەکانی بە ساغی دەربێنن، بە تایبەتی ئەو تەختە پانانەی کە بنکی بەلەمەکەیان پێکدێنا. ئەمەش کارێکی درێژ و نارەحەت بوو.

یەکێک لە زیندانییەکان کە نە چاودێر بوو و نە دەمسپی، بەڵکو کرێکارێکی ئاسایی بوو هاواری کرد:

- پێموایە دەبێ هەوەڵ جار ئەم تەختەیە دەربهێنرێ، دەی کورینە هیمەت کەن!

ئەم پیاوە لاشەڕە گەوجۆکەیەی کە تا ئێستا هیچ قسەیەکی نەکرد بـوو، ئەمێسـتا داهـاتووەتەوە و لە تەختەیەکـی قـورس نەویـوە و چـاوەڕوانە ئەوانـی دی بچـنە هیمـدادی، بەڵام کەس بە دەنگیـیەوە نەچوو. یەکێکی دی لە بن لێوانەوە بۆلاندی:

- خـۆت ئەزیەت مەدە! ئەوە خـواردنی تـۆ نیـیە! ئەگەر بـاپیرە ورچەکەشت بێت بۆی دەرنایەت.

- باشە تەگبیر! چ بکەین براینە! من نازانم چۆن...

ئەوجـا بە شـپرزەیی دەسـتی لە تەخـتەکە بەردا و خـۆی ڕاسـت کردەوە.

- قـابیلە بە تـاقی تەنیـا ئیشـەکە ناکەیـت، پەلەت چیـیە؟ ئەو بەستەزمانە، سەرسام و شپرزە و بە پۆزشەوە گوتی:

- بەلام هاوڕێیان زویر مەبن، قسـەیەک بـوو و بە زارمـدا هـات، خۆ قیامەت ڕانەبوو.

کابرای دەرەجەدار کە ڕاسپێردار بوو چاودێری کارەکەمان بکات، لە کاتێکدا دەیڕوانییە ئەو بیست پیاوەی کە تێداما بوون و نەیاندەزانی چۆن دەست بە کارەکەیان بکەن و لە کوێوە دەست پێبکەن، هـاواری کرد:

- چییە، خـۆ ناتـانەوێ سـەر و پاڵتوتـان پێدا بـدەین تـا گەرمتـان بێتەوە؟ یان چاوەڕێ بکەین تا زستان تەواو دەبێ؟

- ئیڤـان مـاتوفیچ پەلەمـان لـێمەکە، ئـیش بە پەلە نـاکرێ، شـەیتان پەلەی کرد چاوێکی خۆی کوێر کرد.

- بەلام سـافلیف تـۆ هـیچ ئیشـێک ناکەیـت، پـیس دەسـت داوەتە تەمەڵی! چییە بۆ وا چـاوت زەق کردووەتەوە و تەمەشـا دەکەی؟ لەوە دەچـێ بتەوێ چاوەکانت بخەیتە مەزادەوە؟ دەی خێرا دەسـت بەکـار بن.

- ئاخر من به تاقی تەنیا چ بکەم، چیم پێ دەکرێ.
- ئیڤان ماتوفیچ ئیشێکمان بۆ دیاری بکە.
- من یەکجار پێمگوتن کارێکی تایبەتیتان بۆ دیاری ناکەم. بەلەمەکە هەڵوەشێننەوە و هەر کە تەواوتان کرد بڕۆنەوە. دەی دەست پێبکەن.

دوای کەمێک ڕامان و سەبر، زیندانییەکان کەوتنە کارکردن، بەڵام زۆر بە تەمەڵی و بێتاقەتی. پیاو کە ئەو هەموو پیاوە بەهێز و توانایە بەو خاوەخاو و گێلەگێلە دەبینێ ئەوسا دەزانێ پاسەوان و بەرپرسەکانی زیندان بۆچی ئەوەندە لێیان پەست و قەڵسن. وەرە زەلام نەزانی چۆن دەست بەکار بکەی. هەر کە دەستیان دایە یەکەم تەختە، قرچەی لێهەستا و شکا. ئیدی زیندانییەکان بۆ خۆ پەڕاندنەوە بە چاودێرە دەرەجەدارەکەیان گوت کە: "هەر لە خۆیەوە شکا. خەتای ئەوانی تێدا نەبوو، ئەم کارە لە بنەڕەتەوە دەبوایە بە شێوەیەکی تر بکرێت. ئیدی چ بکەین، هیچ چارێکی ترمان نەبوو؟". دوای ئەمە مشتومڕ و گەنگەشەیەکی دوورودرێژ لە نێوان زیندانییەکاندا دەستی پێکرد و بەرەبەرە هەڵی بوارد بۆ دەم بۆڵە و شەڕەجوێن و قسەی سووک و خەریک بوو لە شەڕەجنێویش تێدەپەڕی.

کابرای چاودێر بەدەم دۆنکی بادانەوە دیسان هاواری بەسەردا کردن. بەڵام تەختەی دووەمیش بە مەرەدی تەختەی یەکەم چوو. هەنگێ هەموو هەستیان کرد کە پێویستیان بە پاچ و ئامێرانی دی هەیە، دوو زیندانی گەنجیان هاوڕێ دەگەڵ پاسەوانێکدا بۆ زیندانەکە نارد تا پاچ و ئامێرانی دی بێنن، زیندانییەکانی دی هەموو بە ئارامی لەسەر بەلەمەکە لێی دانیشتن و سەبیلەکانیان دەرهێنا و کەوتنە سەبیل کێشان.

چاودێرەکە لە داخا تفێکی ڕۆکردە زەوی و بەدەم خوتە و بۆڵە و نارەزاییەوە گوتی:

- خۆ بە ئیش نامرن، تەمەڵینە، توخوا ئێوە بەشەرن!؟

ئەوسا دەستەکانی هەڵتەکاند، بەدەم دۆنکی بادانەوە بەرە و قەڵاکە (زیندان) وەڕێکەوت.

دوای سەعاتە وەختێک بەڕێوەبەر هات، بەکاوەخۆ گوێی لە داواکانیان گرت، ئەوجا داوای لێکردن چوار تەختەی دیکە بە ساغی لە بەلەمەکە بکەنەوە و بەشێکی تەواو هەڵبوەشێننەوە و هەر کە لەو کارە بوونەوە ئیدی بۆ زیندان بگەڕێنەوە، هەرچەندە ئەمە کارێکی سووک و ئاسان نەبوو، بەڵام خۆزگە دەتبینی کە زیندانییەکان چۆن پەلاماریان دا و تێیوڕوکان!

ئەمە لە کوێ و ئەو تەمەڵی و خاوەخاوەی تۆزێ لەمە پێشیان لە کوێ؟ هەر پاچ بوو بەرز دەبووەوە و دادەهاتەوە، دەتگوت دەرەقسن، هەر بزمار و سنگ بوو دەردەپەڕی، ئەوانەی تەور و پاچیان پێ نەبوو، دیرەکی ئەستووریان وەبن تەختەکان دەدا و بە سپوساغی دەریان دێنان. زۆرم پێ سەیر بوو کە دەمبینی ئەو تەختانە وا بە ساغی و دروستی دەردەهاتن و نەدەشکان! زیندانییەکان زۆر بە گورجوگۆڵی کاریان دەکرد، دەتگوت لەناکاو وەخۆ هاتنەوە و وەهۆش هاتوونەتەوە، ئێستا نە قسەیان دەکرد، نە جنێویان دەدا، هەر کەسە قسە و کاری خۆی چاک دەزانی، دەیزانی دەبێ چ بڵێ، چ بکات، لە کوێ بوەستێ. زیندانییەکان بە نیو سەعاتێک بەر لە تەپڵی پایدۆس کارکەیان تەواو کرد، هیلاک و ماندوو بۆ زیندانەکە گەڕانەوە، بەڵام دڵیان بەوە خۆش بوو کە نیو سەعاتێک زووتر لە سەرکار دەگەڕانەوە، بەڵام سەبارەت بە خۆم هەستم بە شتێکی سەیر کرد، ئەوە بوو لە هەر لایەکەوە خۆم دەخزانە بەینیانەوە تا کۆمەکیان بکەم، جێیان نەدەکردمەوە، ناڕەحەت دەبوون و دەریان دەکردم و بە

جۆرێ دەیانپرتاند و دەیانبۆلاند و پێم دا هەڵدەشاخین زیاتر لە جنێو و سووکایەتی دەچوو.

تەنانەت یەکێک لەو زیندانییە شرۆڵە و پەڕپوتانەی کە نەیدەوێرا لە ئاستی زیندانییەکانی تردا، کە تۆزێ لەو پۆشتە و پەرداختر و زیتەڵتر بوون، زار هەڵێنێ، لە من بوو بە شێر، کە لێی نزیک بوومەوە بەو بیانووەوە پێم دا هەڵشاخی کە گوایە بەردەستی دەگرم. ئەنجام یەکێکیان کە لەوانی تر وریاتر و لێهاتووتر بوو، بەڕاشکاوی و بەزبری پێی گوتم:

- ئاخر تۆ بۆ هاتوویتە ئێرە؟ یانی دەتوانی چ کارێک بکەی؟ لاکەوە لێرە! هەڕۆ، کە کەس بانگی نەکردوویت بۆ هاتوویتە ئێرە؟

یەکێکی دی هەڵی دایە:

- لاچۆ، واز بێنە.

زیندانی سێیەم هاواری کرد:

- باشتر وایە بچی تەنەکەیەک پەیدا بکەی و ئاو بەریت بۆ ئەو خانووەی وا لەوێندەر دروست دەکرێ یان بڕۆی بۆ ئەو کارگەیەی کە تووتنی تێدا ورد دەکەن: ئێمە پێویستمان بە تۆ نییە، ئێرە جێی تۆ نییە.

ناچار بووم کەنار بگرم. بەڵام پیاو کە لە دوور بوەستێ و ببینێ خەڵکانی دی کار دەکەن، هەست بە جۆرە شەرم و شەرمەزارییەک دەکات، کە چووم بۆ ئەو دیوی بەلەمەکە زیاتر لێم کەوتنە تەقە، بەدەم خوتە و بۆڵە و جنێودانەوە دەیانگوت: "ئێوە تەمەشاکەن چ جۆرە کرێکارێکمان بۆ دەنێرن! بەخێر نەیەنەوە بۆ خۆتان و کرێکارتان کە بۆ ئێمەتان ناردووە! ئاخر ئێمە چ پێویستمان بەم شێرە کوڕانەیە؟"

هەڵبەتە بە ئانقەست ئەو قسانەیان دەکرد. خوا خوایان بوو دەفەرتێکیان دەست بکەوێ، کەسێکی خانەدان و ئەشرافزادە بەگیر بێنن و داخی دڵی خۆیانی پێبڕێژن و بە کەیفی دڵی خۆیان پێی ڕابوێرن، کاتی هەرە خۆشیان ئەو کاتانە بوو کە بە خانەدانێک ڕابوێرن، بێگومان خوێنەر ڕەنگە ئێستا بتوانێ پەی بە نهێنی ئەو پرسیارە بەرێ کە لە ڕۆژانی هەوەڵی هاتنم بۆ ئەم زیندانە، مێشکی داگیر کردبووم و لە دڵی خۆدا دەمپرسی دەبێ ڕەفتار و هەڵوێستم دەگەڵ ئەو خەڵکەدا چۆن بێت؟ هەڵبەتە هەستم بەوە دەکرد کە زۆرجار تووشی ئەم جۆرە ڕووداوانە دەبم، ئەم جۆرە هەڵوێست و بویەرانە زۆرجار دووبارە دەبنەوە، بۆیە لێبڕام هەرچییەک دەبێ با ببێ، بەڵام من نەخشەکەی خۆم ناگۆڕم. دڵنیا بووم لە دروستی ئەم هزرین و بیرکردنەوەیەی خۆم، بۆیە بڕیارم دا، بە شێوەیەکی زۆر سادە و ساکار دەگەڵیاندا بژیم بێئەوەی کەمترین هەوڵبدەم کە لێیان نزیک ببمەوە، بەڵام ئەگەر ئەوان بە خوایشتی خۆیان ویستیان لێم نزیک ببنەوە، لووتیان لێ هەڵنەکەم و ڕوویان لێ وەرنەگێڕم، هەروەها بڕیارم دا نە لە هەڕەشە و گورەشەیان بترسم و نە ڕق و بوغزیان بە هەند بگرم و چەندی بکارم وا خۆ بنوێنم کە هەست بە هەڕەشەکانیان ناکەم و گوێ بە کەربوکینەیان نادەم و لێبڕام هەندێ جار خۆمیان لێ دووربگرم و بەشداری لە هەندێ دابونەریتیاندا نەکەم، یانی بڕیارم دا هاوڕێیەتییان نەکەم. هەستم دەکرد ئەگەر ئەم ڕەفتارە نەگرمە بەر، دەمبوغزێنن. پاشان دڵنیا بووم کە ڕەچەڵەکی ئەشرافانەم وا دەخوازێ خۆم بە سەریاندا بنوێنم و بە چاوی سووک تەمەشایان بکەم و وەکو خەڵکی ڕەشۆکی مامەڵەیان لە تەکدا بکەم و هەرگیز بە دەستی خۆم کار نەکەم و تەنیا ئەمر بکەم. ڕاستە ئەم ڕەفتارە وای لێدەکردن لە دڵی خۆدا و بە دزییەوە جنێوم پێبدەن و

قسەم پێ بڵێن، بەڵام ناچاریان دەکات ڕێز و حورمەتم بگرن. بەڵام هەرچیم دەکرد نەمدەتوانی ئەو دەورە بگێڕم. یانی ڕۆژێ لە ڕۆژان نەمتوانی ئەو دەورە بگێڕم کە ئەوان بە شایستەی خەڵکی خانەدان و ئەشرافیان دەزانی، بەڵام دوا بڕیاری خۆم دابوو کە بە هیچ جۆرێ لە تەربێت و پەروەردەی خۆم لا نەدەم و خیانەت لە قەناعەتەکانی خۆم نەکەم. خۆ ئەگەر هەوڵمدابا ڕوویان بدەمێ و شەرمیان لێم بشکێ و سیوایان لێم ببێتەوە هەنگێ بە ترسنۆکیان دەزانیم و وەکو ترسنۆکێک مامەڵەیان لە تەکدا دەکردم. جا (ف) لەو نموونە باشانە نەبوو کە چاوی لێبکەم. (ف) کە لە لای مێجەر زمانی لێدەدان، ئەوان زیاتر لێی دەترسان. لە لایەکی تریشەوە نەمدەویست وەکو پۆلاندییەکان، لووتیان لێ هەڵبکەم و بە چاوی سووک تەمەشایان بکەم و بیانبوغزێنم. هەستم دەکرد ڕقیان لێمە، بەڵام هەوڵم دەدا لەجیاتی ئەوەی گلەیی لە بەختی خۆم بکەم. کەسێکی بە کەڵک و کەڵکگر و سوودمەند بم. دەمزانی لە ئەنجامدا ڕەئی خۆیان دەربارەی من دەگۆڕن. هەڵبەتە کە هەوڵم دەدا وەکو ئەوان بم و مدارایان بکەم و نەمدەزانی چۆن ئەمە بکەم، هەستم بە جۆرە تەریقی و سووکیەک دەکرد و ناهەقم نەدەگرتن کە دەمبینی بە چاوی سووک تەمەشام دەکەن.

کاتێ کە ئێوارێ لە کار بوومەوە و شەکەت و ماندوو بۆ زیندان گەڕامەوە، خەمێکی قووڵ دای گرتم. لە دڵی خۆدا گوتم: "دەبێ هەزاران ڕۆژێ وەکو ئەم ڕۆژە بەسەر بەرم".

لە کاتێکدا بەدەم پیاسەوە، خەمگین و خەمناک بە حەوشەی زیندانەکەدا هاتوچۆم دەکرد و دنیا سات‌بەسات تاریکتر دەبوو، لە پڕ (پولو)م بینی بەغار بەرە و ڕووم دێت. پولو، ناوی سەگی زیندانەکە بوو، زیندانیش وەکو کەتیبەی سواران و فەسیلی پیادە و تۆپخانە

سەگی تایبەتی خۆی هەبوو. ماوەیەکی زۆرە لەم زیندانەدا دەژی. ئەم سەگە هی هیچ کەسێک نەبوو و هەر زیندانییەکی بە خاوەنی خۆی دەزانی. بە ئێسقان و پاشماوەی مووبەقەکە دەژیا. سەگێکی گەورەی ڕەشبەڵەک بوو، زۆر پیر نەبوو، دووچاوی زیتی هەبوو، کلکی گەورە و تووکن بوو، هیچ کەسێک گوێی نەدەدایە و گەمەی دەگەڵ نەدەکرد، هەر کە گەییمە زیندانەکە کردم بە هاوڕێی خۆم و نەوازشم دەکرد و خۆشم دەویست. چونکە ئەمڕۆ بە درێژایی ڕۆژەکە نەیبینی بووم، بیری کردبووم، تومەز هەموو پەناو پاساری زیندانەکە بە دوومدا گەڕا بوو، هەر کە لە دوورەوە بینیبوومی، بە غارِ و بەدەم قروسکە قروسکەوە بەرەو لام هاتبوو. بە خۆیشم نازانم لەو ساتەدا هەستم بە چی کرد، بەڵام سەریم خستە سەر سنگم و ماچم کرد، ئەویش هەردوو دەستی خستە سەرشانەکانم و کەوتە لستنەوەی دەموچاوم. لە دڵی خۆدا گوتم ئەمە ئەو هاوڕێیە کە قەدەر بۆی ناردووم. ئیدی بە درێژایی هەوەڵین هەفتە سەخت و دژوارەکانی زیندانم، کە ئێواران لە بێگار دەگەڕامەوە، دەچوومە ناو حەوشەی زیندانەکە و لە سووچێکی تاریکدا چاوەڕوانی (پولو)م دەکرد. پولو بە خۆشحاڵییەوە لە بەردەممدا دەکەوتە هەڵبەز و دابەز و کلکە لەقێ، سەریم دەخستە باوەشم و بەتاسەوە ماچم دەکرد و دەکرد. هەستێکی خۆش و لە هەمان کاتدا خەمین دای دەگرتم. ئێستاش لە بیرمە کاتێ کە دەمبینی لەم دنیا گەورەیەدا تەنیا یەک گووراو دڵبەستەی منە، چەند خۆشحاڵ و دڵخۆش دەبووم (لەزەتم لە عەزابی خۆم دەبینی) گوورائێک کە چوومە زیندانەوە پارچە نانێکم دایە، گووراوێک کە ئەو نان و نمەکەی هەر لەبەر چاو بوو. کاتێ کە نەوازشم دەکرد لە جێی خۆی مت دەبوو. جوڵەی نەدەکرد، بە میهر و سۆزەوە نیگای

دەکـردم و بەکـاوەخۆ، هێـدی و دۆسـتانە کلکـی دەلەقانـد، ئەویـش هاورێکەم، هاورێ تاقانەکەم، سەگە وەفادارەکەم (پولو) بوو.

پەراوێز:

1- لە ساڵی(١٨٥٠)دا، لە شـاری توبولسـک سـێ ئافرەت لە دیسـامبەرییەکان سـەردانی دۆستۆیفسـکی یـان کـرد کە بریتـی بـوون لە: مورافیوفـا، ئاننکوفـا و فونفیزینـا، کە سـاڵی (١٨٢٦)دا بە زۆر دوای مێردە نەفی کراوەکانیان بـۆ سـیبیریا، کەوتبوون.

2- "لەگەڵ هـاورێیەکی دیـکەی زیندانمـدا" ئەو هـاورێیە (سـیرگی ف دوروف) بـوو، ئەنـدامی شـانەی بتراشـفکی بـوو. کە دۆسـتۆیفسـکی حـوکم درا، ئەویـش حـوکم درا، ئیـدی لە زینداندا بەینی ئەو دوو پیاوە تێکچوو.

3- (شوفێر) ئەمە دەرەجەدار بوو لە هێزی ئەندازەدا.

«٧»

هاوڕێیانی تازە

پترۆف

ڕۆژگــار تێــدەپەڕی و منــیش بەرەبەرە دەگەڵ ژیــانی تازەمــدا ڕادەهـاتم. ئەو دیمەنـانەی کە بە چـاوی خـۆم دەمبینـین وەکـو جـاران خەمینیـان نەدەکـردم. یـانی دەتـوانم بڵـێم کە زینـدان و زینـدانییان و دابـونەریتی حەپســخانە غارانـدمیان و وایـان لێکـردم گـوێ بە هـیچ نەدەم. ڕاسـتە ئەم ژیانە یەجگار دژوار بـوو، بەڵام هـیچ چارێک نییە دەبێ تەحەمـولی بکەی. هەوڵـم دەدا هەرچـی خەم و نیگەرانـی و دوو دڵییەک هەیە لە نـاخی خۆمدا بینێژم، ئیدی بە تـاقی تەنیـا، خەمگین و خەمبــار، بێهــودە بە چــوار دەوری زینــدانەکەدا نەدەســوڕامەوە. زیندانییەکانیش بە هەمـان فزوڵیەتـی جارانەوە تەمەشـایان نەدەکـردم. گوێیـان نەدەدامـێ. هەقیـان بە سـەرمەوە نەبـوو. ئەمەم زۆر پێخـۆش بـوو. ئیـدی بە جـۆرێ لە نێـو زیندانەکەدا دەسـوڕامەوە وەکـو ئەوەی ماڵی خۆم بێت. شەوان ڕێک دەچوومە شـوێنەکەی خـۆم. بەرەبەرە بە

شتی وا ڕاهاتم که جاران له خەو و خەیاڵیشدا پێم قەبوڵ نەدەکرا. هەموو هەفتەیەک دەچووم بۆ لای دەلاک و سەری خۆم دەخستە بەردەستی. ڕۆژانی شەمموان یەک له دوای یەک بۆ بارەگای پاسەوانەکان بانگ دەکراین، له وێندەر دەلاکەکانی فەوج به ئاوی سارد و سابوون سەریان تەڕ دەکردین و بێبەزەییانه به کولترین گوێزان بەر دەبوونه تاشینی سەرمان. بۆیان دەکردین به کولەکەی پاککراو. ئێستاش که ئەو عەزابەم وه بیر دەکەوێتەوه لەرزم لێدێ. بەڵام زۆری پێنەچوو که دەرمانی ئەو دەردەم دۆزییەوه، ئاکیم ئاکیمیچ، زیندانییەکی بەشی سوپایی پێناساندم، که به گوێزانی تایبەتی خۆی سەری خەڵکی به یەک کوبێک دەتاشی. ئەمه سەرچاوەی ڕزقوڕۆزی ئەو بوو. بەشێکی زۆری زیندانییەکان، بێئەوەی خەڵکی بووه و نازدار بن، بۆ ئەوەی له عەزابی دەلاکەکانی زیندان بخەلەسن، دەچوونه لای ئەو. نازانم بۆچی بەم دەلاکەیان دەگوت مێجەر! خۆ هیچ لێکچوونێکیش له نێوان ئەم و مێجەرەکەی خۆماندا نەبوو. من ئێستا بەدەم نووسینی ئەم دێرانەوه سەروسیمای باریک و لاوازی ئەو دەلاکه به ڕوونی دەبینم. گەنجێکی درێژی، باریک و بنێس و کەمدوو و گەوجۆکه بوو، ڕۆحی بەسەر کارەکەیەوه دەردەچوو. هەمیشه چەرمێکی به دەستەوه بوو، شەو و ڕۆژ گوێزانەکەی پێدا دێنا و تیژی دەکردەوه. لەوه دەچوو دەلاکی و سەروڕدێن تاشینی کرد بێت به ئامانجی بەر و دوای ژیانی خۆی. کاتێ که گوێزانەکەی به باشی تیژ دەکردەوه و یەکێک دەهاته لای و تکای لێدەکرد سەری بۆ بتاشێت، هەستی به خۆشی و شادییەکی له ڕادەبەدەر دەکرد. هەمیشه سابوون و ئاوی گەرمی هەبوو، دەستی ئەوەنده نەرم و ناسک بوو دەتگوت مەخمەل و لۆکەیه، ئەوەنده به وەستایەتی و کارامەیی خۆیەوه دەنازی و دەفشی تەنانەت هەقدەستەکەی که تاقه

کوبیکیک بوو، بەساردییەوە وەردەگرت، یانی ئەوەندەی تامەزرۆ و تاسەمەندی وەستایەتییەکەی بوو ئەوەندە تامەزۆری کرێیەکەی نەبوو. ئاشقی کارەکەی بوو.

ڕۆژێکیان (ئا. ف) بەدەم باسی ئەم دەلاکەوە، و بۆنەگبەتی لەبەردەم مێجەرەکەی لەمەڕ خۆماندا، لەدەمی دەردەچێت و بە مێجەر ناوی دەبات، ئیدی مێجەر زۆر تورە دەبێت و سزایەکی زۆر توندی دەدات و توند شانی دەگرێت و ڕای دەتەکێنێ و بەدەم کەفچەڕینەوە هاواری بەسەردا دەکات:

- دەزانی مێجەر یانی چی هەی خوێڕی بەرەڵلا؟ دەزانی مێجەر چەند گەورەیە؟ بە چ ڕوویەکەوە لە بەردەم مندا بە زیندانییەکی هیچوپوچ دەڵێی مێجەر؟

(ئا. ف) تاقە کەس بوو کە دەیتوانی دەگەڵ مرۆڤێکی وەکو ئەم مرۆڤەدا بسازێت.

لە یەکەم ڕۆژی زیندانمەوە خەونم بە ئازادبوونەوە دەبینی. خەیالاتی شەو و ڕۆژم بوو بوو بەوەی ژمارەی ئەو ڕۆژانە بژمێرم کە دەبوایە لە زینداندا بەسەریان بەرم، هەزار و یەک کەڕەت دەمژماردن، بە هەزار و یەک شێوە دەمژماردن. جگە لەوە نەمدەتوانی بیر لە هیچ شتێکی دیکە بکەمەوە. هەڵبەتە هەر کەسێکی دیکەش لە جیاتی من بوایە، هەمان کاری منی دەکرد. گومانم لەوە نییە. زیندانی هەر کێیەک بێ و ماوەی زیندانییەکەی هەرچەندێک بێ، هەر ئازادی لە بیرە. نازانم هاوزیندانییەکانم وەکو من ڕۆژانییان دەژمارد یان نا. بەڵام خەون و خەیاڵ و ئاوات و ئامانجەکانیانم بە لاوە سەیر بوو. هیوا و ئاوات و خولیا و کەڵکەڵەی زیندانییەک زۆر جیاوازە لە ئاوات و خولیای بابایەکی ئازاد. پیاوی ئازاد هەمیشە ئامانجێکی دیاریکراوی هەیە، بۆ نموونە دەیەوێ پڕۆژەیەک لە

پرۆژەکـانی بێـتە دی، بە ئـاواتێکی بگـات، بەڵام لە پێناویـدا دەژی و کاری بۆ دەکات، یانی بەدەم ژیان و کارەوە چاوەڕوانی دەکات. ئیدی خـۆی دەداتە دەم ژیـانی واقیعـیەوە و لە خەیاڵاتـدا نقـوم نـابێ. بەڵام زینــدانی وا نیــیە: ڕاســتە دەژی، بەڵام هــیچ زینــدانییەک، هــیچ بێگارەزینـدانییەک، سـاڵانی مەحکـوومییەتەکەی بە بەشـێک لە ژیـانی ڕاسـتەقینەی خـۆی نازانێت. ئەوە غەریـزەیە، بە دەسـت خـۆی نیـیە. هەست دەکات لە مـاڵی خۆیدا نییە، میوانە. بەو چاوە سـەیری بیست ساڵەی حوکمەکەی دەکات کە پێچی مێژەرێکە و هاکا تەواو بوو، زۆر دڵنیـایە کە لە (٣٥) سـاڵیدا حوکمـدراوە، کـاتێ کە لە (٥٥) سـاڵیدا ئـازاد دەبێ، هەمان ئەو گەنجەی جـارانە، هەم تینوتـاو و گـوڕی گەنـجە (٣٥) ساڵییەکەی دەمێنێ. لە دڵی خۆدا دەڵـێ: "بەری ڕۆژگـار درێژە، هێشـتا زۆرمان بە بەرەوە ماوە." و هەر ڕەشبینییەکی لەمەڕ ژیانی ئایندە بە بیردا گـوزەر بکـات، خێرا لە خـۆی دوور دەخـاتەوە. تەنـانەت حەپسـی ئەبەدیــش، بەو هیــوایە دەژی کە ڕۆژێ لە ڕۆژان لە پترســبۆرگەوە فەرمانێک بێت و بڵێ: "فلان بۆ کانەکانی نرچنسک بگوازنەوە و ڕۆژی بەردانـی دیـاری بکەن. چەنـد شـتێکی خۆشـە! چونکە یەکەم نرچنسـک شەش مانگە ڕێیە و ژیان لەگەڵ ئەو جۆرە کاروانەدا سـەد ئەوەندەی ژیـانی نـاو زینـدان باشــە، دووەم چــونکە مــاوەی حەپســییەکەی لە نرچنسک تەواو دەکات و پاشان..." من لە نێو زینداندا زۆر پیرەمێردم دیتوون کە بەو خەیاڵانەوە دەژیان و دڵخۆشی خۆیان دەدایەوە.

لە بیـرمە جارێکیـان لە توبولسـک کۆمەڵێک زینـدانییم بینـی کە بە زنجیران بە دیوارەوە بەسترا بوون. درێژی هەر زنجیرێک دوو مەتر بوو. تەختە خەویان لە نزیک خۆیانەوە بۆ دانرا بوو، تا لە سـەری پـاڵ بـکەون و بـخەون. ئەمە سـزای ئەو زینـدانییانە بـوو کە پـاش حەواڵە کردنیـان بۆ سـیبیریا، تـاوان و سـەرپێچی گەورەیـان دەکرد. ئیدی بە

پێنج ساڵ و دە ساڵ بەو حاڵەوە، دەهێڵرانەوە. زۆربەی هەرە زۆری ئەمانە چەتە و ڕێگر بوون. تەنیا یەکێکم تێیاندا بینی کە پێ دەچوو کەسێکی خانەدان بێ. ئەمە کاتی خۆی فەرمانبەری فەرمانگەیەکی دەوڵەتی بوو. پیاوێکی دەموزار شیرین بوو، لە قسە کردندا نەرم و لەسەرخۆ بوو، جارجارە ناسکەبزەیەک دەکەوتە سەر لێوی. زنجیرەکەی خۆی پێ نیشاندایین، بۆی ڕوون کردینەوە چۆن بەو زنجیرانەوە لەسەر تەختە خەوەکەی پاڵ دەکەوێ و دەخەوێ، لە کەسێکی باش دەچوو. هەر هەموو ئەو نەگبەت و داماوانە خۆشڕەفتار بوون. بەڵام یەجگار پەرۆشی ئەوە بوو زوو ماوەی ئەم سزایەی تەواو بکات، خەریک بوو پەڕوباڵی دەردەکرد، بۆچی؟ ئازاد دەبوو؟، ئەگەر لە من بپرسن بۆچی؟ دەڵێم چونکە لەو زیندانە تەنگە نزمە شێدارەی کە تاق و پەنجەرەکانی لە جێ کەرپوچێک زیاتر نەبوو، دەرباز دەبوو، هەنگێ دەیتوانی بە حەوشەی زیندانەکەدا پیاسە بکات و کەمێک هەوای پاک هەڵمژێ، تەنیا لەبەر ئەمە بوو، ئەگینا ئازاد نەدەبوو، ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەو دیوی حەوشی زیندانەکەی بە چاوی خۆی نەدەبینی. دەیزانی هەموو ئەوانەی کە پێ بە کۆتوزنجیر کراون، ڕۆژێ لە ڕۆژان لە زیندان ناچنە دەرێ و هەموو تەمەنی لە زیندانندا دەباتە سەر، مەگەر مەرگ لە زیندانی بەرێتە دەرێ. چاک ئەمە دەزانی، بەڵام وێڕای ئەوەش هەر بە ئومێدە لە کۆتوزنجیرەکەی بخەلەسێت، باشە ئەگەر ئەم ئومێدە نەبوایە، چۆن پێنج شەش ساڵ بەو دەقەوە، بەو کۆتوزنجیرەوە، بە قەد ئەو دیوارەوە هەڵی دەکرد و نەدەمرد یان شێت نەدەبوو؟ بەرگەی دەگرت؟

ئیدی هەر زوو پەیم بەوە برد کە تەنیا کار فریام دەکەوێ، هەر کار تەندروستی و بەدەنم دەپارێزێت، دەنا نیگەرانی دەروونی و هەڵچوونی بەردەوام، هەوای ناخۆشی ناو قاوش و ژوورەکانی

زیندان، ویرانم دەکەن. لە دڵی خۆدا دەمگوت: "هەوای پاک و کار و ماندوو بوونی ڕۆژانە و هەڵگرتنی باری قورس زۆر باشە، دەبێ خۆمیان لەسەر ڕابێنم تا ئەگەر لە زیندان ئازاد بووم، مەرەخەس بووم. ڕەنگ و ڕووم خۆش بنوێنێ و شنگ و هێز و توانستێکم هەبێت." بیرکردنەوەکەم دروست دەرچوو، کار و جوڵە سوودێکی زۆریان پێگەیاندم و لە پیربوونی کوتوپڕیان ڕزگار کردم و نەیانهێشت وەکو یەکێک لە هاوڕێکانم کە ئەویش وەکو من خانەدان و ئەسڵزادە بوو، بەرەبەرە بپوکێمەوە و وەکو مۆم بتوێمەوە. ئەم پیاوە لە هەمان ڕۆژی مندا کەوتە زیندان، گەنجێکی جوانخاسی تۆکمەی پتەو بوو، کە لە زیندان وەدەرکەوت، بە تەواوەتی داکەوتبوو، سەری سپی بوو بوو، لاقەکانی سست و لاواز، بە ئاستەم خۆی بەسەریانەوە دەگرت، هەناسەسواری تەنگی پێهەڵچنی بوو. کە تەمەشام دەکرد بە خۆمم دەگوت: "نا، من باش ماوم، دەبێ بژیم و دەژیم". کاردۆستی من، لە هەوەڵەوە کردییە کارێک کە هاوزیندانییەکانم تانە و تەشەرم لێبدەن. گاڵتەم پێبکەن، بەڵام من سوور بووم لەسەر ئەوەی گوێیان نەدەمێ و پیاوانە مل بە کارەوە بنێم، بۆ هەر کارێکیان ناردبام بێ چەندوچوون و گورج دەڕۆیشتم، یەکەم کارم لە کوورەی سووتاندن و هاڕینی مەڕمەڕی سپیدا بوو، ئەمە کارێکی زۆر ئاسان بوو. ئەندازیار، سەرپەرشتەکان، بە پێی توانست و دەرفەتی خۆیان هەوڵیان دەدا مدارای زیندانییانی خانەدان و ئەسڵزادە بکەن و کاری قورسیان پێنەکەن. هەڵبەتە ئەم مدارایییەیان لە پیاوەتی خۆیان نەبوو، بەڵکو ئینساف و دادپەروەری وای دەخواست. چونکە هیچ ماقوول نییە چاوەڕوانی هەمان کار لە کابرایەکی دەستسپی، بێتاقەت کە لە عەمراتی کاری دەستی نەکردبێ بکەی، وەک لە کرێکارێکی بە شنگ و توانا و بەهێز و قاڵبووی کار،

چاوەڕوان دەکرێت. ئاخر ئەو دووە چۆن دەبن بە یەک؟ هەڵبەتە ئەم مدارایيە هەموو کاتێ بەردەوام نەدەبوو، زۆرجار بە دزییەوە دەکرا، چونکە چاودێرییەکی توندمان لەسەر بوو. هەڵبەتە کاری قورسیش کەم نەبوو، زۆرجار وا ڕێدەکەوت کارەکە زۆر لەسەرووی توانای ئەسڵزادە و خانەدانەکانەوە دەبوو. جاری وا هەبوو دوو هێندەی کرێکارێکی ئاسایی ڕەنجمان دەدا و ماندوو دەبووین.

بۆ مەرمەڕ کوتان سێ یان چوار زەلامیان هەڵدەبژارد، ئەم سێ چوار زەلامە بە زۆری پیرەمێرد یان خەڵکی لاواز و بێتوانا بوون – ئێمە لە خانەی ئەوانەدا بووین، ئەم سێ چوار زەلامە دەدرانە دەست زیندانییەکی شارەزای کارەکە. ئێمە بە درێژایی چەندین ساڵ لە ژێر سەرپەرشتی و چاودێری یەک کەسدا کە ناوی ئەلمازوف بوو ئەو کارەمان دەکرد. ئەلمازوف پیاوێکی سەختگیری، پیری، دەموچاو تاوەگازی، یەجگار لەڕولاواز بوو، سەرباری ئەوەش کەمدوو و سەختگیر بوو. لە ناخی دڵەوە ڕقی لێمان بوو، بەڵام ئەوەندە کەمدوو بوو، ئەوەندە دەممردوو بوو، تاقەتی نەبوو جنێومان بداتێ یان سووکایەتیمان پێ بکات. ئەو جەمەلۆن و ساباتەی کارمان لە ژێریدا دەکرد و مەرمەڕمان لە ژێریدا دەسووتاند، کەوتبووە ڕۆخە هەڵدێر و چۆڵەکەی ڕووبارەکەوە. دیمەنی ڕووبارەکە لە زستاندا زۆر خەمناک بوو، یەکپارچە تەمومژ بوو، کەنارەکەی ئەوبەر زۆر دوور دیار بوو. پیاو کە چاوی بەم دیمەنە چەپەک و چۆڵ و خەمناکە دەکەوت دڵی دەگوشرا، خۆ کە تیشکی خۆر لەو دەشتە سپییە بێکۆتاییەی دەدا، هێندەی تر خەمناکی دەکرد. لەو کاتانەدا پیاو خۆزیای دەخواست بەسەر ئەو دەشتە بێپایانەدا بفڕێ کە لەوبەری ڕووبارەکەوە دەستی پێدەکرد و بە درێژی پتر لە (١٥٠٠) فەرسەخ بەرەو باشوور دادەکشا. ئالمازوف عادەتی وا بوو کە بە کڕیوکپی، گرژومۆنی دەکەوتە کار و

ئێمە شەرممان لە خۆ دەکرد کە نەماندەتوانی یارمەتییەکی ئەوتۆی بدەین، بەڵام خۆی بە تەنیا کارەکەی تەواو دەکرد، داوای هیچ یارمەتییەکی لێ نەدەکردین، وەک ئەوەی بیەوێ تێمان بگەیەنێ کە دەرهەق بەو کەمتەر خەمگین و خەفەت لەوە بخۆین کە خەڵکێکی دەستسپی و بێخێر و بێکەڵکین. هەموو ئیشەکەی ئەلمازوف بریتی بوو لە داگیرساندنی ئەو کوورەیەی کە ئێمە مەڕمەڕەکەمان تێ هەڵدەڕشت.

بۆ ڕۆژی دوایی کە مەڕمەڕەکە بە تەواوەتی دەسووتا، دەبوایە لە کوورەکەی دەربێنین. هەر کەسە و دەستی دەدایە بێڵچەیەکی قورس و سندوقێکی پڕ لە مەڕمەڕی سووتاو دەکرد و بە کەماڵی ئیسراحەت دەکەوتە کوتانی. ئەمە کارێکی خۆش بوو، مەڕمەڕە تورت و فشەڵەکە بە ئاسانی لە ژێر زەبری مێکوت و مەجرەفەکانماندا وردوخاش دەبوو، دەبوو بە گەردێکی سپی بریقەدار. مەجرەفە قورسەکانمان بەرز دەکردەوە و بەتوندی دامان دەهێنایەوە و دەمانکێشا بە مەڕمەڕەکەدا و تا زیاتر ماندوو دەبووین. زیاتر باری لەشمان سووک دەبوو، خوێن لە دەمارەکانماندا خۆشتر دەبزووت و گۆناکانمان سوور هەڵدەگەڕا. هەنگێ ئەلمازوفش بە خێری خۆی ئاوڕێکی بە سۆزی لێدەداینەوە وەک ئەوەی تەماشای کۆمەڵە منداڵێکی بچووک بکات. لەم کاتانەدا دەکەوتە سەبیل کێشان و ڕووی دەگەشایەوە و ڕەزامەندی و ئارامی دەنیشتە سەرسیمای، بەڵام وێڕای ئەمەش ئەگەر کەسێک دەمی کردباوە، بە خۆی نەدەوەستا و دەکەوتە پرتەوبۆڵە. ئیدی ئەمە تەبیعەتی بوو، دەتگوت پیرەژنی دۆ ڕژاوە، دەگەڵ هەموو کەسێکدا هەر وا بوو. هەرچەندە لەوە نەدەچوو لە ناخەوە بە تەبیعەت پیاوێکی خراپ بێ.

کـارێکی دیکەشـیان پـێ سـپاردم، ئەم کـارە بریتـی بـوو لەوەی چەرخی دەزگای خەڕاتی و دارتاشییەکە با بدەم. ئەم چەرخە بەرز و قورس بوو، بادانی ئەم چەرخە کارێکی ئاسان نەبوو، هێز و قوەتێکی زۆری دەویست بە تایبەتی ئەگەر وەستایەکە (لە کرێکارانی کارگەی هێزی ئەندازە بوو) خەریکی دروستکردنی مـحەجەرەی قاڵدرمەیەک یان قاچی مێزێکی گەورە بوایە کە قەدی دارێکی گەورەی دەویست، چونکە ئەم کارە بە یەک کەس نەدەکرا، بۆیە هەر کاتێ کاری خەڕاتی و دارتاشی هاتبا پێشێ زینـدانییەکی دیکەیـان بە نێوی (ب) لەگەڵمـدا دەنـارد. (ب)، کـۆنە خـانەدان بـوو، چەنـدین سـاڵ بە دوو قـۆڵی ئەم چەرخەمان بادا. (ب)، گەنجێکی لاوازی کورتەبالا بوو، حاڵی بە دەست سینگ یەشـەوە پەریشـان بـوو. دەگەڵ دوو کەسـی خـانەدانی دیـکەدا ساڵێک پێش من گیرا بوو. یەکێکیان شـەو و ڕۆژ هەر خەریکی نوێژ کردن بوو (زیندانییەکان لەبەر ئەو دیندارییەی زۆریان ڕێز دەگرت). مـن هێشـتا لە زینـدانـدا بـووم کە کـۆچی دوایـی کـرد. ئەویتریـان لە هەرەتی لاوی خۆیدا بوو، کوڕێک بوو بە ڕەنگوڕوو، تۆکمە و پتەو و بوێر و ورەبەرز، (ب)(1)ی هاوڕێی لە نیوەی ڕێگادا پەکی دەکەوێت، ئەویش پیـاوانە دەیـدا بە کۆڵیـدا و مەسـافەی حەوتسـەد فەرسـەخان هەڵی دەگرێت. ئەم دووە دۆستایەتییان زۆر خۆش و بەهێز بوو. (ب) گەنجێکی ئەسڵزادە و بە تەربێت و نەفسبەرز و خـانەدان بـوو، بەڵام نەخۆشی مگێزی تێکدا بوو و زوو تورە دەبوو. جا ئێمە بە دوو قۆڵی چەرخی خەڕاتییەکەمـان بـا دەدا و ئەم کارەمـان لە گیـان خـۆش بـوو، ئۆخژنی دەخسـتە دڵ و دەروونمـان و مـن بە وەرزشـێکی زۆر باشـم دەزانی.

کاری بەفر ماڵینشم زۆر بە لاوە خـۆش بـوو، حەزم لێدەکرد . جـا کە زسـتان زریـان هەڵـی دەکـرد، بە تـایبەتی کە یەک ڕۆژی تەواو

بەردەوام دەبوو، بەفر دنیای دەگرت و ئەگەرماڵەکان بە تەواوی ژێر بەفر نەکەوتبان ئەوا بەفر تا پەنجەرەکانیان دەهات. کە زریانەکە خۆشی دەکردەوە و خۆر هەڵدەهات دەیان ناردین بۆ ماڵینی بەفری سەربانی بینا حکوومەتییەکان، بە کۆمەڵ دەیان ناردین، هەندێ جار گشت زیندانییەکانیان دەنارد. هەر یەکە و بەفر ماڵێکمان هەڵدەگرت و هەر کەسە و کاری خۆی بۆ دیاری دەکرا، کارەکە ئەوەندە زۆر دەینواند، کەس وێنای نەدەکرد بتوانێ هەمووی تەواو بکات. زیندانییەکان بە شەوق و زەوقەوە دەست بەکار دەبوون. بەفرەکە هێشتا نەمەیی بوو، تەنیا سەرانسەرەکەی بە ئاستەم بەستبووی ئیدی بە کۆمەڵ بەفرەکەمان ڕادەماڵی، بەسەر خۆماندا بڵاومان دەکردەوە و بەدەم هەواوە دەبوو بە بەفرەژیلکە و بەدەم تیشکی خۆرەوە دەبریقایەوە و پرشنگی دەدا. بێڵچە و بەفرماڵەکان بە ئاسانی لە بەفرەکە ڕۆدەچوون، زیندانییەکان زۆربەی کات بە شەوق و زەوقەوە ئەم کارەیان دەکرد. هەوای ساردی زستان دەیبوژاندنەوە، کار و چالاکی، گوڕوتینی پێدەبەخشین. هەموو کەسێک هەستی بە خۆشی و شادی دەکرد.

دەنگی پێکەنین و گاڵتەوگەپ لێرەولەوێ بەرز دەبووەوە. زیندانییەکان دەکەوتنە شەڕە تۆپەڵ، بەڵام دوای ماوەیەک زیندانییە بە تەمەن و ئەقڵمەندەکان، ئەوانەی حەزیان لە سوعبەت و پێکەنین نەدەکرد، تووڕە دەبوون، بۆیە زیندانییەکان سارد دەبوونەوە و زۆرجاریش ئەم بەزم و خۆشییە بەدەم بۆڵە و شەڕەجنێوان تەواو دەبوو.

ئیدی لێرەوە بەرەبەرە ژمارەی ئاشنا و دۆستانم زیادی کرد. ئەلهەقی من لە خەمی دۆست گرتندا نەبووم، چونکە هەمیشە نیگەران و پەشێو و دڕدۆنگ و بەگومان بووم، حەزم لە تێکەڵاوی و

دۆستایەتی نەدەکرد. بەلام ئەم پەیوەندی و دۆستایەتییانە خۆبەخۆ دروست بوون، یەکەم کەس کە هاتە سەردانم زیندانییەک بوو بە ناوی پترۆف. بۆیە دەلێم هاتە سەردانم، چونکە پترۆف لە بەشی تایبەتیدا حەپس بوو، کە کەوتبووە ئەوپەڕی زیندانەکەوە، دوورترین قاوش بوو لە قاوشەکەی منەوە. یانی بەو حیسابە بوایە نەدەبوو هیچ پەیوەندیەکمان لە نێواندا دروست ببێ، بە ڕواڵەت هیچ شتێک نەبوو کۆمان بکاتەوە و لێکمان نزیک بخاتەوە. کەچی پترۆف بە ئەرکی خۆی دەزانی، بە تایبەتی لە ڕۆژانی هەوەڵی زیندانییەکەمدا، کە هەموو ڕۆژێ بێ بۆ قاوشەکەی ئێمە و سەرم لێبدات، یان لەو کاتانەدا کە لە حەوشەی زیندانەکەدا، بە تەنیا و دوور لە چاوی زیندانییەکان پیاسەم دەکرد، بێت بۆ لام و دوو قسانم دەگەڵ بکات. لە سەرەتاوە بە مووی لووتم دەزانی، زۆر پێی قەلس و ناڕەحەت دەبووم، بەلام ئەوەندە زیرەکانە درێژەی بە سەردانەکانی خۆی دا، کە بەرەبەرە خووم پێوەگرت و خەمی دلی دەڕواندمەوە ئەگەرچی پیاوێکی بێدەنگ و کەمدووش بوو. پترۆف کورتەبالا، تۆکمە، بە داروبار و گورجوگۆل و بەڕاپەڕ بوو. دەموچاوی لەو دەموچاوانە بوو کە دەچوونە دلەوە: ڕەنگکال، گۆنازەق، نیگاتیژ و زیت، دایمە پارچە تەماکۆیەکی لە دەما بوو و دەیمژی (گەلێک لە زیندانییەکان خوویان بەو تەماکۆ مژینەوە گرتبوو). لە تەمەنی خۆی بچووکتر دیار بوو، هەرچەدە تەمەنی چل سالان بوو، بەلام کە تەمەشات دەکرد قەت نەتدەگوت لە سی سال زیاترە. سەربەستانە قسەی دەگەڵ دەکردم، زۆر بە نەزاکەتەوە ڕەفتاری دەگەڵ دەکردم، کە هەستی کردبا، حەزم لە تەنیاییە، دوای دوو سێ دەقیقەیەک، سوپاسی لوتفی دەکردم، خودا حافیزی لێدەکردم و دەڕۆیی، هەلبەتە ئەم ویل و ماریفەتەی دەگەڵ هیچ زیندانییەکی تردا نەدەنواند. پێویستە ئەوەش بێژم کە ئەم

پەیوەنــــدییەمان بەو دەقەوە مــــایەوە، نە لە ڕۆژانــــی هەوەڵــــی زیندانییەکەمدا و نە لە ساڵانی دواتریشدا نەگۆڕا و قووڵتر نەبووەوە، هەرچەندە ئەو پڕ بە دڵ خۆشـی دەویسـتم و دڵسـۆزم بـوو. تێنـاگەم پترۆف چ خۆشـییەکی بە دۆسـتایەتی منـدا چـوو بـوو، بـۆچی حەزی دەکـرد هەمـوو ڕۆژێـک سـەرم بـدات. ڕاسـتە هەنـدێ وردە دزی لێکردبـووم، بەڵام پێـدەچوو بە ئەنقەسـت ئەمەی نەکردبـێ، نەخشـەی تـایبەتی بـۆ دانەنابێـت. کەچـی قەت داوای قەرزی لێنەدەکـردم: ئەمە مانـای وایە کە بـۆ پـارە یـان بـۆ بەرژەوەنـدی تـایبەتی لە مـن نزیـک نەدەبووەوە.

نازانم بۆچی باوەڕم نەدەکرد کە ئەم پیاوە لە هەمان زیندانی مندا دەژی، بەڵکو لە مـاڵێکی تـردا، لە شـارێکی دووردووردا دەژی و تەنیـا جارجـارێ دێـت بـۆ زینـدان تـا سـەردانی مـن بکـات و لە ژیـان و گوزەرانم بپرسـێت و ئاگـادار بێـت، هەمیشـە بەپەلە بـوو، لە تـۆ وایە ژوانــی دەگەڵ کەسـێکدا هەیە، کەسـێک بەپەرۆشــەوە چــاوەڕوانی دەکــات، یــان کــارێکی بە نیــوەچڵی بەجێهێشــتووە و دەبــێ بەپەلە بگەڕێـتەوە سـەری و تەواوی بکـات. متمـانەیەکی سـەیر لە چاوانیـدا هەبـوو، نیگـاکردنی سـەیر بـوو، تەنکە سـێبەرێکی بـوێریی و تەوسـیی بەسـەرەوە دیـار بـوو. دەیـڕوانییە دوور، لە تـۆ وایە دەڕوانێـتە ئەو دیوی ئەو شتانەی بەردەمی. ئەمە جۆرە حەواس پەرتییەکی پێدا بوو، هەنـدێ جـار لە خـۆم دەپرسـی: باشـە ئەم پەلەپەلەی لە چییە، کە لای من دەڕوات، بۆ کوێ دەچێ؟ ئایا لە شوێنێکی دی چاوەڕوانی دەکەن؟ ئەوی ڕاستی بێ یان خۆی بە قاوشـێک لە قاوشـەکاندا، دەکرد یـان بە شـێنەیی خـۆی بە مـووبەقەکەدا دەکـرد، ئەگەر کـۆڕی گفتوگـۆ گەرم بوایە، لە لای یەکێک لە گفتوگۆکارەکانەوە دادەنیشت و بەوردی گوێی لە گفتوگۆکانیـان دەگـرت و هەنـدێ جـاریش بە گەرمـی بەشـداری لە

گفتوگۆکاندا دەکرد و پاشان سارد دەبووەوە و بەبێدەنگی و ئارامی لێی دادەنیشت. بەڵام چ لە کاتی قسەکردندا و چ لە کاتی بێدەنگیدا، هەمیشە وا دەهاتە بەر چاو کە بیری لە شوێنێکی ترە، لە شوێنێکی دوورە و لەوێندەر چاوەڕوانی دەکەن. سەیر ئەوە بوو ئەم پیاوە هەرگیز کاری بۆ خۆی نەدەکرد، جگە لە سوخرە و بێگاری زیندان کە بە خۆرتی بەسەریاندا دەسەپاند، هیچ کارێکی تری نەدەکرد، هەموو کاتی خۆی بە دەست بەتاڵی دەبردە سەر. هیچ کارێکی نەدەزانی، بۆیە هەمیشە بێ پارە بوو، تاقە عانەیەکی پێنەبوو، بەڵام ئەمەی لەبەر گران نەبوو. ڕەنگە بپرسیت باسی چی لەگەڵ دەکردم؟ وەڵامم ئەمەیە کە قسەکانیشی وەکو خۆی غەریب بوو. بۆ نموونە کاتێ کە دەیبینیم لە پشت زیندانەکەوە بە تاقی تەنیا و بەوپەڕی خەمگینی پیاسە دەکەم، خێرا پێچێکی دەکردەوە و بەلەز دوام دەکەوت و بە قسەوە مژولی دەکردم. هەمیشە خێرا دەڕۆیی و زووزوو ئاوڕی دەدایەوە. ئەوەتا وا بەپەلە خۆی گەیاندمێ.

- ڕۆژباش!

- ڕۆژباش!

- ناڕەحەتم نەکردوویت؟

- نەخێر.

- ویستم شتێکت دەربارەی بوناپورت(٢) لێبپرسم، ویستم بپرسم ئایا بە خزمایەتی دەگاتە ئەو یارۆیەی کە لەساڵی (١٨١٢)دا هێرشی کردە سەر ڕووسیا؟ (بۆ زانیاری زیاتر پترۆف لە قوتابخانەی سەرەتایی سوپایی خوێندبووی و خوێندن و نووسینی دەزانی).

- با، خۆیەتی.

- دەڵێن گوایە سەرۆکە، سەرۆکی کوێیە و سەرۆکی چییە؟

پرسیارەکانی پترۆف، هەمیشە بەپەلە و پچڕپچڕ بوون. دەتگوت دەیەوێ بەزووترین کات زۆرترین زانیاری و وەڵامی دەست بکەوێ.

بە گوێرەی توانا پایە و سەرۆکایەتییەکەی ناپلیۆنم بۆ شرۆڤە کرد و بە ناخێرم باسی ئەوەشم بۆ کرد کە لەگینە ڕۆژێ لە ڕۆژان ببێ بە ئیمپراتۆریش.

پرسی: چۆن؟

بەپێی توانا بۆم باسکرد، زۆر بەوردی گوێی لێدەگرتم، بە تەواوەتی لێم حاڵی بوو، ئەوجا گوێی لێ هێنامە پێشەوە و گوتی:

- ئا، ئا، ئەلکساندەر پترۆفیچ، دەمویست ئەوەشت لێبپرسم کە ئایا ڕاستە هەندێ مەیموونان هەن گوایە دەستیان ئەوەندە درێژن دەگەنە پێیان و بالایان بە قەد بالای بەشەرە؟

- بەلێ.

- باشە ئەو مەیموونانە چۆنن؟

هەرچییەکم لەو بارەیەوە دەزانی بۆم باسکرد.

- ئەو مەیموونانە لە کوێ دەژین؟

- لە وڵاتە گەرمەسێرەکاندا دەژین. هەندێک لەو مەیموونانە لە دورگەی سۆمەترا هەن.

- سۆمەترا لە ئەمریکایە، وانییە؟ دەڵێن خەڵکی لە وێندەر لەسەر سەر دەڕۆن.

- نەخێر. وا نییە، ڕەنگە مەبەستت ئەوە بێ کە لە نیوەی دووەمی گۆی زەویدا دەژین. هەر چییەکم دەربارەی ئەمریکا و هەردوو ڕووی گۆی زەوی دەزانی، بۆم باس کرد، زۆر بەوردی گوێی لێدەگرتم، دەتگوت بە تایبەتی بۆ ئەوە هاتووە پرسیاری هەردوو ڕووی گۆی زەویم لێبکات.

- ئا، ئا، پار چیرۆکێکم لەمەڕ دۆتمیر دولافالییر خوێندەوە. ئاریفییف ئەو کتێبەی لە لای عەریفەکەمان هێنا بوو. باشە ئەم چیرۆکە ڕاستە یان خەیاڵە؟ لە نووسینی دومایە.

- نا، ئەمە چیرۆکە، ڕاست نییە، زادەی خەیاڵە.

- زۆر باشە، خودا حافیز، زۆر سوپاس.

هەنگێ پترۆف ڕۆیی. ئەلهەقی قسەی هەموو ڕۆژێکمان هەر هەمان ئەو جۆرە قسانە بوو.

حەزم دەکرد زانیاری زیاتر لەمەڕ پترۆف پەیدا بکەم. (م) کە بەم پەیوەندییەی منی دەگەڵ ئەو پیاوەدا زانی، هەستی کرد لە سەرێتی ئاگادارم بکاتەوە، یەکێک لە قسەکانی ئەوە بوو کە هەوەڵجار هاتووەتە زیندان سڵی لە زۆریان کردووەتەوە، لە گەلێکیان بە گومان بووە، تەنانەت ترساویشە، بەڵام ئەوەندەی لە پترۆف ترساوە، لە کەسی تر تەنانەت لە (گازین)یش نەترساوە.

(م) پێی گوتم:

- پترۆف لە هەر هەموو زیندانییەکانی ئێرە دڕتر و بێپەرواتر و ترسناکترە. لە هیچ شتێک ناپرینگێتەوە. کە کەڵکەڵەیەکی کەوتە سەر، هێز نییە لە مێشکی دەربکات، هەر جێبەجێی دەکات. ئەگەر لەپڕ هات بە سەریدا بتکوژێت، دەتکوژێت. هەر ئەوەندەی زەحمەتە ئەو بیرۆکەیەی بکەوێتە سەر، ئیدی بێ چەندوچوون، بێ هیچ ترس و دوودڵییەک ئەنجامی دەدات، کە ئەنجامیشی دا هەست بە هیچ جۆرە پەشیمانییەک ناکات، لەوە دەچێ شێت بێ،

ئەم قسەیەی (م)م زۆر بە لاوە گرینگ بوو، زۆرم مەبەست بوو، بەڵام (م)، نەیتوانی بۆمی ڕوون بکاتەوە بۆچی ئەو بۆچوونەی دەربارەی پترۆف هەیە. سەیر ئەوەیە بە درێژایی چەندین ساڵ، هەموو ڕۆژێ ئەم پیاوەم دەبینی و ڕۆژانە پێکەوە قسەمان دەکرد،

زۆریش لەگەڵمدا بە لوتف و دڵسۆز بوو، هیچ کارێکی نا جۆرم لێنەبینی (هەرچەندە هۆی ئەمەم نەدەزانی) کەچی وێڕای ئەمەش ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر قەناعەتم بە قسەکانی (م) دەهات، هەرچەندە کابرا هەمیشە هێمن و ئاقڵ و میانڕەو بوو، قەت ڕەفتارێکی ناسازی لێ سادر نەبوو، ئیدی ڕۆژبەڕۆژ زیاتر قەناعەتم دەهێنا کە ڕەنگە ئەم پیاوە دڕترین زیندانی ناو زیندانییەکان بێ، بێباکترینیان بێ، مل بۆ هیچ زەبتوڕەبتێک نەدات. بەڵام بۆچی؟ وەڵامی ئەو پرسیارەم بۆ هەڵنەدەهات.

پترۆف، هەمان ئەو زیندانییە کە کاتی خۆی بۆ ئیمزای سزایەکەی بانگ کرا، ویستی مێجەر بکوژێت، ئەوەم گێڕایەوە کە چۆن مێجەر "بە موعجیزات ڕزگاری بوو" چونکە بەر لە ئیمزاکردنی سزایەکە بە دەقیقەیەک ڕۆیی بوو. پترۆف بەر لەوەی بگیرێ و حوکم بدرێت سەرباز دەبێت، کۆلۆنیلەکەی لە کاتی مەشق و ڕاهێناندا لێی دابوو، پێموایە پێش ئەو کەڕەتە زۆرجاری تریش لێدانی خوارد بوو، بەڵام ئەو ڕۆژە مجێز و حەواسی تەواو نابێت و هیچ تەڵفیسی و سووکایەتی و لێدانێک قەبووڵ ناکات. ئیدی بە ڕۆژی نیوەڕۆ و بە بەرچاوی هەموو ئەندامی کەتیبەکەوە، لە گەرمەی مەشقی سوپاییدا، کۆلۆنێل سەر دەبڕێت. هەڵبەتە من هەموو شتێکی ئەم چیرۆکە نازانم، چونکە ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەم بەسەرهاتەی بۆم نەگێڕابووەوە. هەڵبەتە بە دەگمەن ئەم حاڵەتانەی لێدەهات، مەگەر بەسەریدا هاتبا، هەنگێ بە خۆی نەدەوەستا. بەڵام لە حاڵەتە ئاساییەکاندا نەک هەر پیاوێکی ئاقڵ بوو بەڵکو هێمن و ئارامیش بوو. بەڵام ئەڵها و کەڵکەڵە پەنهانەکانی لە ژێلەمۆی ژێر خۆڵەمێش دەچوون.

قەت ڕۆژێ لە ڕۆژان نەمبینی وەکو زۆربەی زیندانییەکانی دی سینگ دەرپەڕێنێ و بە خۆ بنازێت. بە دەگمەن شەڕی دەکرد. جگە لە

(سیروتکین) دۆستایەتی کەسی تری نەدەکرد، هەڵبەتە دۆستایەتی دەگەڵ ئەویشدا زۆر گەرم نەبوو، وەختێ دۆستایەتی دەکرد کە پێویستییەکی پێی بوایە. کەچی وێڕای ئەوەش ڕۆژێک دیتم کە زۆر تورە بوو بوو. داوای شتێکی کرد بوو و نەیاندابوویە، هەستی بە سووکایەتی کرد بوو، ئیدی لەسەر ئەوە دەگەڵ زیندانییەکی دیدا لێیان بوو بوو بە شەڕ. نەیارەکەی زیندانییەکی باڵابەرزی تۆکمەی ناوشان پان بوو، لە وەرزشەوانان دەچوو، نێوی ئانتونوف بوو، ئەم پیاوە بە دڕی و دڕندەیی و شەڕفرۆشی و دەمپیسی و گۆساخی بە نێوبانگ بوو. ئەمە لە زیندانییە مەدەنییەکان بوو، پیاوێکی ترسنۆک نەبوو. کەوتنە دەنگەدەنگ و پێم وا بوو ئەم شەڕەش وەکو شەڕەکانی دی دەگاتە شەڕەمست و بۆکسانێ. کەچی بەپێچەوانەی پێشبینییەکەی منەوە، پترۆف لەپڕ ڕەنگی هەڵبزڕکا، لێوی شین هەڵگەڕا و کەوتە تەتەڵە، هەناسەی تەنگ بوو، بە ئەسپایی لە جێی خۆی ڕابوو، هێندە بەهێواشی کەوتە ڕێ کە گوێت لە دەنگی پێی نەدەبوو (پترۆف هاوینان حەزی دەکرد بە پێخاوسی بگەڕێ) هێدی هێدی بەرەو ئانتونوف ڕۆیی، زیندانییەکان کە لە بەینی خۆیاندا مژولی پێکەنین و قسەکردن بوون، لەناکاو بێدەنگ بوون، بێدەنگییەکی ئەوتۆ باڵی بەسەردا کێشان ئەگەر دەرزییەک بکەوتبایە سەر عاردی گوێت لە دەنگی دەبوو. هەموو زیندانییەکان چاوەڕوانی ئەوە بوون لەپڕ بقڵیشێتەوە. ئانتونوف، ڕەنگی بوو بوو بە جاوی سپی، بەرەو نەیارەکەی گوڕی بەستەوە. تەحەمولی ئەم دیمەنەم نەکرد، لە قاوشەکە وەدەرکەوتم، دڵنیا بووم پێش ئەوەی بگەمە قاڵدرمەکان، گوێم بە دەنگی هاواری کەسێک دەزرینگێتەوە کە دێتە سەر بڕین. بەڵام ئەو شتە ڕووی نەدا، پێش ئەوەی پترۆف بگاتە ئانتونوف، ئەو شتەی بۆ هەڵدا کە شەڕیان بوو لەسەری (شتەکەش پەڕۆشڕەیەک

بوو، کۆنە ئەستەڕێکی ڕزیو بوو). ئانتونوف، دوای دوو دەقیقەیەک، بۆ ئەوەی بیسەلمێنێ کە ترسنۆک نییە و گلەیی خەڵکی نەیەتە سەر پترۆفی بەر دەمرێژی جنێوان دا. بەڵام پترۆف نە گوێی بە جنێوەکانی دا و نە وەڵامی دایەوە، گرینگ ئەوەیە بە مەبەستی خۆی گەیشت، جنێوی بە لاوە هیچ نییە، گرینگ ئەوەیە پەڕۆشەرەکەی خۆی، دەستکەوت، دوای یەک چارەکە سەعات، وەکو هەمیشە وێڵ و بێکار، بێخەم و خەیاڵ بە قاوشەکەدا دەسوڕایەوە و لە کەسانێک دەگەڕا قسەیەکی خۆش یا نوکتەیەکیان لێبژنەوێ. زۆر سەرقاڵ و مژول دەینواند، کەچی وێڕای ئەوەش زۆربەی کات خەمسارد و بێموبالات بوو، وێڵ و سەرگەردان، بێ هیچ مەبەست و ئامانجێک بە بەتاڵوحەتاڵ لێرەولەوێ دەسوڕایەوە. وەکو کرێکارێکی زۆر بە توانا و کارامە دەهاتە بەرچاو، کرێکارێک کە ئیشوکار لەبەریدا بلەرزێ و خۆی نەگرێت، لەو دەمەدا کە کار چاوەڕوانی بێت تا هێز و بازووی خۆی بخاتە کار، بچێت دەگەڵ منداڵانی بچووکدا گەمە بکات.

تێنەدەگەییشتم بۆچی هەڵنەدەهات؟ دڵنیام ئەگەر بیویستایە کاری وا بکات، دەیتوانی بیکات، بۆ ئەو وەکو ئاو خواردنەوە وا بوو. چونکە خەڵکی وەکو پترۆف لە دەستەڵاتی ئاوەز و ئەقڵ بەدەرن، مەگەر خۆیان شتێکیان نەوێ، دەنا هەر کەڵکەڵە و خولیایەکیان بکەوێتە سەر، بێ بیرکردنەوە ئەنجامی دەدەن. من دڵنیام ئەگەر بیویستایە هەڵێت، دەیتوانی زۆر زیرەکانە هەمووومان فریو و بدات و بۆ ماوەی هەفتەیەک یان چەند هەفتەیەک خۆی لە بێشەیەکدا یان لە قامیشەڵانی کەنار ڕووبارەکەدا وەشێرێت و بەبێ خۆراک هەڵبکات. ئیدی یان ئەم بیرۆکەکەی بە مێشکدا نەهاتبوو یان خۆی حەزی نەدەکرد لە زیندان هەڵێت. توانست و بەهرەی بڕیاری دروستم تێدا نەدەبینی. خەڵکانی وەکو پترۆف لەگەڵ بیرۆکە و تەبیعەتێکدا لە دایک دەبن و ئەم

بیرۆکەیە بە درێژایی ژیان بە ڕاست و بە چەپدا دەیانخولێنێتەوە و بەو جۆرە، خۆبەخۆ دەخولێنەوە تا تووشیان دەبێ بە تووشی شتێکەوە و ئارەزوویەکی توندیان لە لا بێدار دەکاتەوە. کە تووشی ئەو شتە بوون و ئارەزوویان بزوا، ئیدی بۆی دەچن ئەگەر سەریشیان لە پێناوی ئەو شتەدا داناوە. هەندێ جار سەرم لەوە سوڕدەما چۆن پیاوێک کە لەسەر لێدانێکی ئاسایی کۆلۆنێلەکەی خۆی کوشتبوو، بەو ئاسانییە، بێ دەربڕینی هیچ ناڕەزاییەک مل دەدات و پاڵ دەکەوێ بەر شەلاقان بدرێ و فەلاقە بکرێت. پترۆف وەکو هەموو ئەو زیندانییانەی کە هیچ ئیشێکی تایبەتییان نەبوو، مەشرووباتی بە قاچاغ دێنایە ناو زیندانەوە، کە کاتێ بە مەشرووبی قاچاغەوە دەگیرا، فەلاقە دەکرا و دەگیرایە ژێر قامچی و شەلاقان. جا پترۆف زۆر بە ئاسانی، وەکو ئەوەی بەم سزایە قاییل بێ، وەک ئەوەی دان بە تاوان و خەتای خۆیدا بنێ، ملی بۆ فەلاقە و جەڵد دەدا. یەکێک لە خووە سەیرەکانی پترۆف ئەوە بوو سەرباری ئەوەی خۆشی دەویستم و ڕێزی دەگرتم، زۆرجار دزی لێدەکردم. ڕۆژێک تەوراتەکەی لێدزیم، تەوراتەکەم دایێ کە بۆم بخاتە شوێنی خۆی، شوێنی تەوراتەکە تەنیا چەند شەقاوێک لێوەی دوور بوو، خێرا لە مەودای ئەو چەند هەنگاوەدا یەکێکی پەیدا کرد و تەوراتەکەی پێفرۆشت و خێرا پارەکەی دابوو بە مەشروب، وا دیارە لەو کاتەدا زۆری حەز لە مەشرووب کردووە و خۆی پێ کۆنترۆڵ نەکراوە، ئیدی پترۆف پترۆفە بە شەرت، کە شتێک دای لە کەللەی هەر دەبێ بیگاتێ و بیکات. پترۆف ئامادە بوو لە پێناوی 25 کۆپیکدا زەلامێک بکوژێت، بۆ هیچ نا تەنیا بۆ ئەوەی ئەو پارەیە بدات بە نیو قاپ مەشرووب و بیخواتەوە. لە غەیری ئەم حاڵەتانەدا پارەی بە هیچ نەدەزانی، سەدان هەزار ڕۆبڵ لەو گۆڕە بکەوتایە بێزی نەدەهات

دەستی بۆ ببات. هەر ئەو شەوە هاتە لام و بەبێ کەمترین پەشیمانی یان شەرمەزاری وەک ئەوەی کارێکی زۆر ئاسایی کردبێت دانی بە دزیەتییەکەیدا نا، ویستم بە توندی سەرزەنشتی بکەم، چونکە زۆرم داخ بۆ تەوراتەکەم خوارد، کەچی هەر خۆشی شێلو نەکرد، زۆر بەهێمنی و ئارامی گوێی لە سەرزەنشتەکانم گرت و قەناعەتی تەواوی بەوە هەبوو کە تەوراتەکە بۆ من زۆر بەکەڵک و بەسوود بوو، زۆری سوو لەوە خوارد کە لە دەستی منی کردووەتەوە، بەڵام هیچ پەشیمان نەبوو لەوەی کە دزیویەتی، هێندە بە متمانەوە لێی دەڕوانیم، ناچار وازم لە سەرزەنشتی هێنا. پێموایە بۆیە ئەو هەموو سەرزەنشتەی لێ قەبوڵ کردم چونکە دەیزانی کارێکی نەشیاوی کردووە و شایستەی ئەو سەرزەنشتەیە و هەقی خۆمە سەرکۆنەی بکەم و جنێوی پێبدەم تا داخی دڵی خۆم هەڵڕێژم. بەڵام لە ناخی خۆیدا هەموو ئەم شتانەی بە تورەهات و بێبایەخ دەزانی و پێی وا بوو خەڵکی جدی شەرم دەکەن هەر باسیشی بکەن، بگرە لە دڵی خۆیدا گاڵتەی پێدەکردم و بە منداڵێکی گێلۆکەی بەستەزمانی بێئاگا لە سادەترین کاروباری ئەم دنیایەی دەزانیم. ئەگەر جگە لە باسی کتێب و زانستان، باسی شتی ترم لەگەڵ کردبا وەڵامی دەدامەوە. بەڵام وەڵامدانەوەکەی تەنیا لە ڕووی ئەدەبەوە بوو، بۆیە وەڵامەکانی زۆر کورت بوون، زۆرجار لە خۆم دەپرسی: بۆچی ئەوەندە حەزی لێیە باسی کتێبانم لێبپرسێت؟ بەدەم قسانەوە و بەدزییەوە تەمەشام دەکرد تا بزانم ئاخۆ پێم ڕانابوێرێ، گاڵتەم پێناکات، بەڵام دەمبینی زۆر بەجددیی و بەوردیی گوێم بۆ ڕادەدێرێ، بەڵام زۆرجار ئەم جددییەتە زۆری نەدەخایاند و خەیاڵی دەڕۆیی و حەواسی پەرت دەبوو، هەندێ جار بەمە قەڵس و تووڕە دەبووم. ئەو پرسیارانەی لێی دەکردم هەمیشە ڕوون و ورد و ئاشکرا بوون. وەڵامەکانیشی بە لاوە گرینگ نەبوون، لەوە دەچوو

قەناعەتی تەواوی بەوە هێنابێ کە من کەسێکم جیاواز لە خەڵکانی دی و نابێ بە هەمان زمان بێمە دواندن کە خەڵکانی تری پێ دەدوێنرێ و حەزم لە هیچ قسەوباسێک نییە تەنیا ئەو قسە و باسانە نەبێ کە دەربارەی کتێبن، واتە جگە لە باسی کتێبان لە هیچی تر تێناگەم.

من دڵنیام کە پترۆف خۆشی دەویستم. ئەمەم زۆر بە لاوە سەیر بوو. ئایا بە منداڵی دەزانیم؟ ئایا بە گەورەیەکی منداڵی دەزانیم! ئایا وەکو چۆن کەسێکی بەهێز بەزەیی بە کەسێکی لە خۆی بێدەسەلات تردا دێتەوە بەو ئاوایە بەزەیی پێمدا دەهاتەوە؟ ئایا بە هێنی دەزانیم، نازانم! دڵنیام کە بەزەیی پێمدا دەهاتەوە، کەچی وێڕای ئەوەش دزی لێدەکردم. هەڵبەتە کە دزی لێدەکردم لە دڵی خۆیدا دەیگوت: "داماوە! چ پیاوێکی سەیر و بێدەسەلات و غەریبە! ناتوانێ شتەکانی خۆشی بپارێزێت". پێموایە لەبەر ئەوە خۆشی دەویستم. جارێکیان، وەک بڵێی لە دەمی دەرچوو، پێی گوتم:

- ئەلکساندەر پترۆفیچ تۆ باشیت کردووە بە کاڵتەی منداڵان، یانی ئەوەندە باشی ناخۆشت کردووە، ئەوەندە سادە و ساویلکەی بە ڕاستی پیاو بەزەیی پێتدا دێتەوە! دوای دەقیقەیەک لەسەری ڕۆیی:

- ئەلکساندەر پترۆفیچ، قسەکەم بە خراپ وەرمەگرە، لێم زویر مەبە. ئەم قسەیەم لە دڵسۆزییە ها.

پیاو هەندێ جار لە ژیاندا خەڵکانی وەکو پترۆف دەبینێ کە لە ساتەوەختێکی نیگەرانیدا یان لە ساتەوەختێکی هەڵچووندا دەردەکەون و خۆ دەنوێنن و پاشان دەکەون بەسەر چالاکی دڵخوازی خۆیاندا و ئەو کارە دەدۆزنەوە کە دەگەڵ تەبیعەتیاندا دەگونجێت. ئەو جۆرە پیاوانە پیاوی قسە و تیۆری نین، ناتوانن خەڵکی هان بدەن یان ڕێبەرایەتی و سەرکردایەتی شۆڕش بکەن، بەڵام خەڵکانێکی ئیشکەر و جێبەجێکارن، زۆر بەسادەیی، بێ هیچ خوتەوبۆڵەیەک، بە کرێ کار

دەکەن، لە پێشی پێشەوە بەسەر لەمپەر و سەنگەراندا دەدەن، لە پێشەوە هێرش دەبەنە سەر مەتەڕێزان، بە سینگی ڕووتەوە پێشڕەوی دەکەن، نە بیردەکەنەوە و نە لە هیچ شتێ دەترسن، خەڵکی هەموو، کوێرانە دوایان دەکەون، تا دەگەنە شورە و دیواران کە لەوێدا عادەتەن دەکوژرێن و تێدادەچن. باوەڕ ناکەم خێر هاتبێتە ڕێگەی پترۆف: چونکە ئەو سەرە سەری خۆی نەبوو، خۆ ئەگەر تا ئێستا نەمرد بێ، لە پیاوەتی و ئاقڵی خۆی نییە، هی ئەوەیە ڕێنەکەوتووە، تووشی مردن نەبووە. بەهەرحاڵ کێ دەزانێ؟ لەوەیە پاش ئەوەی بێکار و سەرگەردان، بێمەبەست و ئامانجان، ئێرەوئەوێ، دنیا تەی دەکات، تەمەنێکی زۆر بکات، پیری پیر ببێ و ئەوجا زۆر بە ئیسراحەت و ئارامی بمرێت. بەڵام من پێموایە کە (م)، ڕاستی دەکرد، پترۆف لە هەموو زیندانییەکان دڕتر، بێپەرواتر، بێباکتر، سەختگیرتر، لە خۆباییتر و سەرکێشتر بوو.

پەراوێز:

١-"ب": ناوی جوزیف بوگوسلافسکییە، شۆڕشگێڕێکی پۆلاندی بوو.

٢-"پوناپۆرت": مەبەست لە لویس ناپلیۆن پوناپۆرتە کە لە ١٠/ک١٨٤٨/١دا بەسەر کۆماری فەرەنسا هەڵبژێردرا.

«٨»

لۆقا

قسەکردن لەسەر خەڵکانی ئولولعەزم قورسە. ئەمانە چ لە زیندان و چ لە شـــوێنانی دی کەم و دەگمەنـــن، پیـــاو هەر بە هەیـــبەت و ســـامدارییەکەیاندا دەیناســـێتەوە، ســـام دەخەنە دڵەوە، خەڵکـــی بە پـــارێزەوە مامەڵەیـــان لە تەکـدا دەکەن. لە هەوەڵەوە هەســـتێکم لە لا چێبوو کە خۆم لەو جۆرە پیاوانە دوور بگرم، توخنیان نەکەوم. بەڵام پاشـــان ڕەئـــی خـــۆم نەک هەر دەرهەق بەوانە بەڵکـــو دەرهەق بە بکوژانی خـوێنڕێژی ترسـناکیش گۆڕی. پیاوانێک هەن قەت ڕۆژێ لە ڕۆژان دەسـتیان نەچـووەتە خـوێن، کەسـیان نەکوشـتووە، بەڵام زۆر لەوانە دڕ و دڕندەترن کە شـەش کەسیان کوشتووە. هەندێ تاوانـان هەن بە شـێوەی ئەوەنـدە سـەیر و غەریـب ئەنجـام دراون، کە پیـاو نـاتوانێ تەسـەوری بکـات، بـاوەڕی پێبکـات، بـۆیە ئەو قسـەیە دەکەم چـونکە ئەو تاوانـانەی ئەنـدامانی کـۆمەڵ دەیانکـات، زۆرجـار لەسـەر شتی زۆر هیچە، لەسەر شتی ئەوتۆیە پیاو سەری سوڕدەمێنێ.

ئێستا باسی بکوژێکتان بۆ دەکەم کە نموونەی زۆرن: ئەمە پیاوێکە هێدی و هێمن، لاشەڕ و بێوەی، بەڵام ئیدی قەدەر و چارەنووسی زۆر سەخت و دژوارە، هەست بە ئازار و غەزاب دەکات (بۆ نموونە وەرزێرە و لە کێڵگەیەکدا کار دەکات، یان مسکێنە و بە نۆکەری گیراوە یان یەکێکە لە خەڵکی شار یان سەربازە لە سوپادا) لەپڕ دێت بەسەریدا، چیکڵدانەی تەنگ دەبێ و بەخۆی ناوەستێ، دەست دەداتە کێرد و لە سینەی چەوسێنەرەکەیدا ختمی دەکات، لە سینەی ئەو کەسەدا کە دژایەتی دەکات، پاشان ڕەفتاری ئەم پیاوە دەگۆڕێت، دەبێ بە ڕەفتارێکی نەشازی سەیر و هەموو سنوورێک دەبەزێنێ. ئەمە نەیارەکەی یان چەوسێنەرەکەی کوشت، هەڵبەتە ئەوە تاوانە، بەڵام ئەنگێزە و پاکانە و شرۆڤەی خۆی هەیە، هۆیەک بۆ ئەو کارەی هانداوە. بەڵام دوای ئەوە، ئیدی ئەو پیاوە تەنیا نەیارەکانی ناکوژێت، بەڵکو هەر مرۆڤێک دەکوژێت، هەر کەسێکی بێتە ڕێ دەیکوژێت، کوشتن دەکا بە پیشە، لەزەتی لێدەبینێ، کوشتن لە پێناوی کوشتندا ئەنجام دەدات. لەسەر قسەیەکی بچووک لەسەر مۆرەیەک پیاو دەکوژێت. بۆ کەیف، بۆ ئەوەی ژمارەی کوژراوەکانی زیاتر بکات، دەکوژێت. یان جاری وایە تەنیا بۆ ئەوە دەکوژێت کە بڵێ: "لاچۆ لە ڕێم". ئیدی وەکو سەهەندەیەکی سیامەست ڕەفتار دەکات، کار دەگاتە ئەوەی هەموو سنوورێک دەبەزێنێ، هیچ پیرۆز و پیرۆزییەکی لە لا نامێنێ: لەوەیە بە خۆیشی سەری لەمە سوڕبمێنێ. ئیدی سنووری هەموو یاساوڕێسا و دەسەلاتێک دەبەزێنێ، ئەوپەڕی ئازادی بە خۆی دەدات، لەزەت لە لێدانی دڵی خۆی دەبینێ، لەو ترسەی هەستی پێدەکات، لەو سامەی هەستی پێدەکات. چاک دەزانێت سزایەکی ترسناک چاوەڕوانیەتی، ڕەنگە هەستەکانی لە هەستی ئەو کەسە بچن کە حەز دەکات لە ترۆپکی بورجێکەوە بەسەر سەردا

خۆی هەڵبداتە هەڵدێرێکی هەزار بە هەزارەوە تا بە زووترین کات ڕزگاری ببێت. ئەمە لە خەڵکانێک ڕوو دەدات کە لاشەڕترین و بێوەیترین خەڵکن. هەڵبەتە نموونەی ئەم هەڤدژییە زۆر بەر چاو دەکەوێ: زۆرجار خەڵکانێک دەبینین چەوساوە و سەرکوتکراو بوون، کەچی کاتێ دەزانی هەر ئەوانەی تا دوێنێ چەوساوە بوون لە هەموو کەس سوورترن بۆ چەوساندنەوە و ترساندن و تۆقاندنی خەڵکی دی، وەک ئەوەی بیانەوێ تۆڵەی خۆیان بکەنەوە. هەندێ جار ئینسانێکی نائومێدی شەڕانی سەرکێشی گیان لەسەر دەست دەبینین لەزەت لە ترساندن و تۆقاندنی خەڵکی دەبینێ، لە ڕووی نائومێدییەوە دەست دەداتە کاری شەیتانە و زۆربەی کاتیش چاوەڕوانی سزایە و خواخوایەتی بگیرێت و کێشەکەی ببڕێتەوە و چارەنووسی یەکلایی ببێتەوە، چونکە هەست دەکات ئەم باری نائومێدییە لەوە قورسترە بە تەنیا پێی هەڵبگیرێت. سەیر ئەمەیە کە ئەم هەڵچوون و سەرکێشی و زێدەگافی و ستەمکارییەی تا ئەو ڕۆژەی بە سزای خۆی دەگا لە لا دەمێنێ. کە بە سزای خۆی گەیشت، کە گیرا دەبێ بە ئاشی ئاو لێکەوتوو، وەکو ئەوەی سزایەکە سنوورێک بۆ عەزابەکەی دابنێت، لەپڕ ئارام دەبێتەوە، دەکوژێتەوە، دەبێ بە ماستی مەییوو، دەبێ بە پارچە پەڕۆیەکی شێبووەی ڕیشاڵ ڕیشاڵ، بە جارێ نەترە بەر دەدات و هەرەس دێنێ. داوای لێبوردن لە خەڵک و خوا دەکات، دەپاڕێتەوە، کە دەگاتە بێگارەزیندان دەگۆڕێت، دەبێ بە کەسێکی تر، کەس باوەڕ ناکات، ئەم کابرایەی کە لە مریشکی ئاوەڕووتکراو دەچێ، پێنج شەش پیاوی کوشتبێ.

لە نێو ئەو تاوانبارانەدا خەڵکانێک هەن زیندان بە ئاسانی ڕامیان ناکات، جۆرە فرناخی و خۆپەسەندییەکیان لە لا دەمێنێ و زۆرجار بە خۆ دەنازن و لافوگەزافی گەورە لێدەدەن، جاری وایە گوێت لە

فیشاڵی زل دەبێت بۆ نموونە یەکێک دەڵێت: "گوێ بگرە ها، چما تۆ مـن بە چـی دەزانـی! حەوت ڕۆحـم، حەوت ڕۆح، ڕۆحـێکم لێـرەیە و شەشم لەو دنیایە!" بەڵام ئەوانە هەمیشە لە ئەنجامدا مل دەدەن و ڕام دەبن. ناوبەناو بەوە دڵخۆشـی خۆ دەدەنەوە کە یادی سەرکێشـی و ڕیسـککارییە شـێتانەکانی خۆیـان دەکەنەوە، لەو کاتـانەدا حەز دەکەن گـوێگرێکی سـادە و سـاویلکە پەیـدا بـکەن و خۆیـانی لەبەر دەمـدا هەڵکێشـن و بە کارەکانیـانەوە بنـازن، ئیـدی دەکەوێـتە گێـڕانەوەی کارەکانی بۆ یارۆی ساویلکە و واش دەنوێنێ کە نایەوێ گوێگرەکەی سەرسـام بکـات و بەوە قسـەکەی دەبـڕێتەوە کە دەڵێـت: "مـن ئەوە بووم!" مەگەر هەر خوا بزانێ ژێراوژێر و بە پارێزەوە بە چ ئاوتارێک گوزارشت لە غرووری خۆی دەکات. جا چەند وەستایانە خۆی لە ژێر پەردەی گێڕانەوەی بەسـەرهاتەکەدا دەشـارێتەوە و وا دەنوێنێ گوایە خـۆی پێـوە هەڵناکێشـێ! لە حاڵێکـدا خۆهەڵکێشـان و لافـوگەزاف بە زمـانییەوە، بە هەمـوو وشـەیەکیەوە دیـارە، بەڵام دەزانـێ چـۆن لە پەردەی تەوازعییەوە دەپێچی! تۆ بڵێی ئەو خەڵکە ئەم هەموو شتە لە کێوە فێر بوو بن؟

شەوێک لە شەوە درێژەکانی، ڕۆژانی هەوەڵی زیندانییەکەم گوێم لە حیکـایەتێکی لەم جـۆرە حیکایەتـانە گـرت، لەبەر کەمئەزمـوونی خـۆم، وام تەسەور و وێنا دەکرد، یارۆی حیکایەتخوان تاوانبارێکی یەجگار بەزەبـر و ورەپـۆڵایینە و بە جـۆرێ خـۆی هەڵدەکێشـا خەریـک بـوو (پترۆف)م لەبەر چاو دەکەوت. یارۆی حیکایەتبێژ نـاوی لۆقـا کوزمیچ بـوو، ئەمە هەر بۆ کەیفی دڵ ئەفسـەرێکی بە پلەی مێجەر کوشتبوو. ئەم لۆقـایە لە هەمـوو زینـدانییەکانی قاوشـەکەی ئێمە کورتەبـاڵاتر و ڕێـوەڵە و لاوازتـر بـوو، لە باشـوور لە دایـک بـوو بـوو، لەو مسـکێنانە بـوو کە لە کـێڵگەدا کـار نـاکەن و لە مـاڵی ئاغاکانیانـدا خزمەتکـاری

دەکەن. فرناخی و لووتبەرزییەکی سەیری تێدابوو، وەک دەڵێن تەیرێکی چکۆلە بوو، بەلام دەنووک و چنگالی هەبوو. زیندانییەکان بەهەست و غەریزە خەڵکیان دەناسی، دەماری پیاویان دەناسی، هەرچەندە لۆقا توندوتیژ بوو، بەلام زیندانییەکان حیسابێکی ئەوتۆیان بۆ نەدەکرد. کابرایەکی موزیر، لە خۆبایی، بەرزەفڕ و فرناخ بوو. ئەو شەوە لەسەر چەرپاکەی خۆی دانیشتبوو و خەریک بوو کراسێکی دەدروو، لۆقا بەرگدروو بوو، زیندانییەکی دیکە بە نێوی "کوبیلین" لە نزیکیەوە دانیشتبوو، کوڕێکی گەنجی کەتەی بە داروباری خۆشتەبیعەت بوو، بەلام گێلۆکە و گەوج و کەمئاوەز بوو. لۆقا زۆرجار دەگەڵ ئەم هاوسێیەیدا بە شەڕ دەهات و سەرزەنشتی دەکرد و خۆی بە سەریدا دەنواند و گاڵتەی پێدەکرد و وەکو کۆیلە مامەڵەی لەتەکدا دەکرد، بەلام کوبیلین لەبەر دڵپاکی و ساویلکەیی خۆی هەستی بەمە نەدەکرد. لەو کاتانەدا گۆرەوییەکی بە دەستەوە بوو، بەدەم گۆرەوی چنینەوە و لامسەرلایی گوێی لە لۆقا دەگرت، لۆقا بە دەنگی بەرز قسەی دەکرد و حیکایەتەکەی دەگێڕایەوە. هەڵبەتە دەیویست سەرنجی هەموو خەڵکەکە ڕاکێشی و ئەوانیش گوێیان لێ بێ، هەرچەندە وای دەنواند تەنیا قسە بۆ کوبیلین دەکات. بەدەم تەقەڵ و درومانەوە گوتی:

- بەو جۆرە لە زێد و زاگەی خۆم وەدەرنرام برای ئازیزم.

کوبیلین پرسی:

- دەمێکە؟

- کە پۆلکە و گاگۆزان پێبگات دەکاتە ساڵێک. کە گەییشتنە (ک. ف) لە زیندانیان پەستاوتم. لەوێ خۆم لە نێو دەستەیەک پیاودا بینییەوە کە هەموویان خەڵکی ڕووسیای بچووک بوون، تا بڵێی کەتە و زەلام و تەندوست و بەهێز بوون، هێندە قەڵەو بوون دەتگوت مانگان،

بەڵام زۆر هێدی و هێمن و حیزەڵە بوون، ئەو خواردنەی دەماندرایە زۆر خراپ بوو، مێجەر وەکو حەیوان مامەڵەی لەتەکدا دەکردن، ڕۆژێ دوان تێپەڕی، سەیرم کرد ئەوانە زۆر بودەڵە و ترسنۆکن، پێمگوتن: "باشە ئێوە بۆچی زیرەتان لەم حەیوانە کردووە؟". گوتیان: "دەی فەرمووو ئەگەر دەتوانی تۆ قسەی دەگەڵ بکە!" ئەو حەیوانانە دەستیان بە پێکەنین کرد، گاڵتەیان بە ئەقڵم دەهات. بێدەنگ بووم و هیچم نەگوت.

ئەوسا یارۆی حیکایەتبێژ، کوبیلینی فەرامۆش کرد و ڕووی دەمی کردە هەموان:

- پیاوێکی خەڵکی ڕووسیای بچووکیان تێدابوو تا حەزکەی بودەڵە و هیچوپوچ و قەشمەر بوو، ئەمە ڕووی دەمی تێکردن و کەوتە گێڕانەوەی ئەوەی کە چی بە قازی و دادوەرەکان گوتووە، چۆن لەبەریان پاڕاوەتەوە، چۆن ڕووپامایی بۆ کردوون و گوتویەتی ژن و منداڵی هەن. پیاوێکی کەتە و زەلامی سەرسپی بوو. کابرا لەسەر حیکایەتەکەی بەردەوام بوو، بۆ هاوڕێکانی باسکرد کە چۆن سەگێک لەوێندەر بووە و پەیتاپەیتا هەر دەینووسیی و دەینووسیی، هەر هەموو ئیفادەکانی ئەوی دەنووسیی و چۆن ئەوی تۆمەتبار پێی گوتووە: "دەک خوا بتکوژێ" و چۆن ئەو جوابی نەداوەتەوە و لەسەر نووسینی خۆی بەردەوام بووە و کابرا بەوە کۆتایی بە قسەکانی هێنا گوتی: "بەو جۆرە کڵاوم تێنا، سەرم تیاچوو!"

- ئادەی فاسیا(١) گیان دەزوویەکی ترم بدەیە، ئەم دەزووە قرچۆکە.

فاسیا دەزوویەکی تری دایە و گوتی:

- هانێ، ئەم دەزووە لە بازاڕ کڕدراوە.

- دەزووی کارگەکە باشە. تۆزێ لەمە پێش (نیفالید)مان نارد لە کارگەکە دەزوومان بۆ بکڕێت، نازانم لای چ ئافرەتێکی سووک ئەم دەزووانەی کڕیوە، دەزوویەکی خراپە، قرچۆکە.

لۆقا بەدەم ئەو قسەیەوە و لەبەر ڕووناکی چرایەکە دەزووەکەی بە کونی دەرزییەکەوە دەکرد.

- دەبێ لای دۆستەکەی خۆی کڕیبێتی.

- بێگومان لە دۆستەکەی خۆیی کڕیوە.

کوبیلین، کە تەواو فەرامۆش کرا بوو و بیر چوو بووەوە هەڵی دایێ:

- نەمانزانی مێجەر چی بەسەرهات؟

لۆقا، لە خودای دەویست ئەو پرسیارەی لێبکرێ. کەچی وێڕای ئەوەش نەیویست یەکسەر دەست بە گێڕانەوەی واریقاتەکە بکاتەوە، وای دەنواند کە گوێی لە کوبیلین نەبووە. بەئەسپایی کەوتە تەقەڵلێدان و پاشان بەئەسپایی خۆی چاک کرد و بە چوارمشقی لێی دانیشت و بەردەوام بوو:

- ئیدی هاوڕێ بودەڵەکانی خۆم هان دا تا بنێرن بە دووی مێجەردا. جا ئەو بەیانییە کێردێکم لە دراوسێکەم بە ئامانەت وەرگرت و بۆ کاتی مەبادا و تەنگانە شاردمەوە. مێجەر هات. دەتگوت سەگی هارە، لا لا مووی دەکرد. بە دزییەوە پێمگوتن: "کوڕینە، ئەی خەڵکانی ڕووسیای بچووک ئەمڕۆ ڕۆژی ترس نییە، مەترسن" لێ فایدەی نەبوو! لە ترسا ڕۆحییان پێنەبوو، وەکو شەقشەقە دەلەرزین. مێجەر بەوپەڕی مەستی خۆی بە ژووردا کرد. گوتی: "ها، بۆچی لە دووتان ناردووم؟ چۆن زاتتان کردووە، چی قەوماوە؟ من تزاری ئێوەم، من خوای ئێوەم" کاتێ کە گوتی تزاری ئێمەیە، خوای ئێمەیە، لێی نزیک کەوتمەوە، کێردەکەشم لە قۆڵی کراسەکەمدا شاردبووەوە،

زیاتر لێی نزیک بوومەوە و گوتم: "نەخێر جەنابی پایەبەرز، شتی وا نابێت سەروەری پایەبەرز، ببوورە، ناشێت لە هەمان کاتدا هەم تزار و هەم خوداش بێت" مێجەر هاواری کرد: "کەواتە تۆ سەردەستە و هاندەری ئەمانەیت" زیاتر لێی نزیک بوومەوە و گوتم: "نەخێر جەنابی پایەبەرز، من سەردەستەی یاخییان نیم. بەڵام هەم تۆ و هەم ئێمەش ئەوە دەزانین کە هەموومان یەک خوامان هەیە، خوایەک کە شەریکی نییە، یەک تزارمان هەیە کە خودا بۆی هەڵبژاردووین، بەڵام تۆ جەنابی پایەبەرز تەنیا مێجەریکیت و بەس، لەساوپەنای تزار و بە فەزڵی تزار و بە گوێرەی بەهرە و توانستی خۆت لێرە سەرۆکی ئێمەی."

مێجەر، لە تووڕەیی و حەژمەتاندا کەوتە دەمەلاڵکێ، لە داخا نەیدەتوانی قسان بکات. گوتی: "چی؟ چی؟ چی؟". گوتم: "هەر ئەوەیە". هەنگێ پڕم دایە و کێردەکەم تا بن کرد بە ورگی دا! دوای تۆزێ بە لادا هات، وەرسوڕایەوە بە پشتدا تەختی زەوی بوو. ئەوسا چەقۆکەم توڕدا و بە هاوڕێکانم گوت: "دەیسا هاوڕێیان ئێستا هەڵی گرن!".

جا ئێستا تۆزێ لە باسەکەم دوور دەکەومەوە و دەڵێم زۆر بە داخەوە لەو سەردەمانەدا دەستەواژەی وەک "من تزارتانم، من خواتانم" و زۆری تری لەو بابەتە دەستەواژانە بەکار دەهات. گەلێک لە ئەفسەرەکان بەکاریان دێنا. هەڵبەتە دەبێ ددان بەوەدا بنێین کە ئێستا ژمارەی ئەو کەسانەی ئەو جۆرە دەستەواژانە بەکار دێنن زۆر کەم بووەتەوە و بگرە کەس بە کاری نایەنێ. ئەوەی مایەی سەرنجە ئەو خەڵکانەی کە ئاوا بە خۆ دەنازین و ئەو جۆرە قسانەیان دەکرد، زیاتر ئەو دەرەجەدارانە بوون کە بۆ پلەی ئەفسەر بەرزکرابوونەوە و هەوای پلەوپایەی تازە لە کەللەی دابوون و خۆیان لێگۆڕا بوو. ئەوانە چونکە زۆریان پێ کرا بوو، زەحمەتی زۆریان کێشا بوو، کە لەپڕ

دەبوون بە ئەفسەر و فەرماندە و لەقەبی خانەدانییان وەردەگرت و شتی وایان بە خۆوە نەدیتبوو، ئیدی زۆر پیس لە خۆ دەگۆڕان و پلەوپایە مەستی دەکردن و هێز و دەسەڵاتی خۆیان لە ڕادەبەدەر، بە گەورە دەزانی و بەردەست و خواردەست و بندەستەکانی خۆیان بە بەشەر نەدەزانی، بەڵام دەرهەق بە سەرانی خۆیان، مەرایی و ڕووپامایی و کلکەسووتێ و ملکەچی و زەلیلی وایان دەنواند پیاو قێزی لێدەکردنەوە. تەنانەت کەسە دەڵەچە و بنڕیشەکانییان لە بەردەم سەرانی خۆیاندا ددانیان بەوەدا دەنا کە بندەست و بەردەست بوون و "ئەسڵی خۆیان لە بیر ناکەن، لە کونی خۆ هەڵناگەڕێنەوە". بەڵام ئەوانە دەرهەق بە بندەستەکانییان لە ڕادەبەدەر ستەمکار و دیکتاتۆر بوون. دەبێ ئەوەش بڵێین کە هیچ شتێک زیندانییانی بە ئەندازەی ئەو ڕەفتارە بێمانایانە تووڕە و قەڵس نەدەکرد. مرۆڤ هەرچییەک بێ، چەند کۆیلە و کەساس و ملکەچ بێ، چەند گوێڕایەڵ و سازگار بێت، بەو هەموو فەخرفرۆشی و لە خۆبایی بوون و خۆپەسەندی و لافوگەزافە بێمانایە تووڕە و قەڵس دەبێت و سەبر و هەدای دەسوێ و پەت دەپچڕێ.

خۆشبەختانە، هەموو ئەم شتانە بەسەرچوون و کۆن بوون و خەریکن بە تەواوەتی لە بیری خەڵکی دەچنەوە. پێویستە ئەوەش بڵێین کە دەسەڵاتی باڵا لەو سەردەم و سەروبەندەدا زۆر بەتوندی سزای ئەو هەڵەکار و تاوانبارانەی دەدا، من نموونەی زۆرم لە لایە.

ئەوەی کە بندەستان نارەحەت و تووڕە دەکات، ئەوەیە بە ناشیرینی مامەڵەیان دەگەڵ بکرێت، بە قێزوبێز و سووکایەتییەوە مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت.

ئەوانەی پێیان وایە هەر ئەوەندەیان لەسەرە نانی زیندانی بدەن و مدارای بکەن و لە هەموو شتێکدا بەپێی یاسا ڕەفتاری دەگەڵ بکەن،

هەڵەن. چونکە مرۆڤ چەند بچووک بێ، چەند نەگبەت بێ و چەند کەم بایەخ بێت، بە تەبیعەت حەز دەکات کەرامەتی مرۆڤایەتی بپارێزرێت. هەر زیندانییەک زۆر چاک دەزانێ زیندانییە، دڵنیایە کە کەسێکی بێزراوی ناخۆشەویستە و دەزانێ لە چاو بەرپرسەکانیدا هیچ نییە. بەڵام نە تەلبەند و نە کۆتوزنجیر ئەوەی لە بیر نابەنەوە کە مرۆڤە و دەبێ مامەڵەیەکی مرۆیانەی لەگەڵ بکێت. خودایا! مامەڵەی مرۆیانە چەند پێویستە. لەوەیە مامەڵەیەکی مرۆڤانە، تەنانەت ئەو کەسەش لە هەڵدێر ڕزگار بکات کە دەمێکە وێنەی خودای لە دل و دەروونیدا ئاوا بووە. بەڵام "قەرەبەختان" لە هەر کەسێکی دی زیاتر پێویستیان بە مامەڵەی مرۆڤانەیە، دەبێ لەو ڕووەوە پێش خەڵکانی تر بخرێن، چونکە ئەوە دەرمانی دەردیانە، ئەوە سەرچاوەی ڕزگاریانە، ئەوە سەرچاوەی خۆشی و شادیانە. من بە ڕێکەوت دوو شت سەرنجی ڕاکێشام و سەیرم کرد ئەو قەرەبەختانە زۆر خۆشحاڵ دەکەن. یەکێکیان زمانی شیرین و ڕووی خۆشی زیندانەوانەکان بوو کە گیانی زیندانییەکانی دەژیانەوە و وەکو منداڵ دڵیان پێی خۆش دەبوو و دەیکردە کارێک بە دڵ بەرپرسەکانی خۆیان خۆش بوێ. دووەمیان ئەوە بوو زیندانییەکان حەزیان نەدەکرد سەرۆکەکانیان زۆر ڕوویان بدەنێ و شەرمیان لێکدی بشکێ، حەزیان نەدەکرد بەرپرسەکان زۆر خۆشمامەڵە بن لەگەڵیاندا، هەروەها حەزیانیش نەدەکرد ئەو بەرپرسانە زۆر سادە و ساویلکە بن، چونکە حەز دەکەن ڕێزی بەرپرسەکانیان بگرن. بۆ نموونە کە بیاندیتبا سەرۆکەکەیان سینگ و بەرۆکی پڕە لە میداڵ و نیشانان، پۆشتە و پەرداخە و بەسام و تامە و لای سەرانی باڵاتر بەسەنگ و ئیحتوبارە، کەسێکی بەزەبتورەبت و بەویقار و دادپەروەر و بەئینسافە، زۆر ڕێزی خۆی دەگرێت، شانازیان پێوە دەکرد، زیندانییان ئەو جۆرە

بەرپرسە پەسەند دەکەن بەسەر هی دیدا، چونکە قەدری خۆی دەزانێ، سووکایەتی بە کەس ناکات. خراپە دەگەڵ کەسدا ناکات، بۆیە هیچ کێشەیەکی بۆ دروست نابێ و کاروباری ئاسایی دەڕوات.

کوبیلین بە هێمنی پرسی:

- پێموایە لەسەر ئەوە سزایەکی قورس درایت؟

- هەر قورس، هەر باسی مەکە، ئەلهەقی سزایەکی قورس درام هاوڕێیان!، ئەو مقەستە بێنە! ئەرێ پێم بڵێن: ئەمشەو یاری وەرەق نییە؟

فاسیا گوتی:

-پارەی قومارەکە دراوە بە خواردنەوە، دراوە بە مەشرووب و خوراوەتەوە، ئەگینا ئێستا لێرە دەبوو.

لۆقا گوتی:

- "ئەگینا"! ئەم "ئەگینا"یە لە بازاڕی مۆسکۆدا سەد ڕۆبڵ دەکات.

کوبیلین دیسان پرسی:

- باشە لۆقا سزایەکەت چەند بوو؟

لۆقا گوتی:

- پێنج سەد شەلاق، برادەری ئازیز.

دیسان دراوسێکەی فەرامۆش کرد و ڕووی کردە ئەوانی دی:

- ئەلهەقی هاوڕێیان، خەریک بوو بمکوژن! من پێشتر بە عەمراتم شەلاقم نەخواردبوو! هەر کرام بە مەخسەرە. خەڵکی دنیام لێ خڕ کرایەوە. هەموو خەڵکی شار هاتبوون بۆ تەمەشای سزای تاوانبار، سزای بکوژ. کە خەڵکێکی کەروگەوج بوون! گەوجێتیان لە باس کردن نایەت! کابرای جەلاد جلەکانی لەبەر داکەندم، یەک تەختە لەسەر عاردی پاڵی خستم، ئەوجا تێی خوڕیم: "ئامادەبە، دەتبرژێنم!" چاوەڕێم کرد. کە یەکەم قامچی پێدا کێشام ویستم پڕ بەزار هاوار بکەم، بەڵام نەمتوانی، دەنگم دەرنەچوو، چەند زارم دەکردەوە دەنگم لە ئەوکم دەر نەدەهات. دەنگم لە

ئەوکم گیرا، کە جەڵدی دووەمی پێدا کێشام، یەکسەر بورامەوە گوێم لە کابرا نەبوو کە دەیگوت: "دوو"، کاتێ بە خۆ هاتمەوە گوێم لێیان بوو کە ژمارە (هەڤدە)یان دەژمارد. تا ئەو کاتە چوار جاریان کردبوومەوە تا نیو سەعاتێک پشوو بدەم و هەناسەم وەبەربێتەوە، تا ئاوی ساردم پێدا بکەن. تەمەشای هەموویانم دەکرد خەریک بوو چاوم دەربێت. لە دڵی خۆدا دەمگوت: "تەواو لێرە دەتۆپم".

کوبیلین گوتی:

- ئەوجاش نەمردی؟

لۆقا تەمەشایەکی تەوسامێزی کرد و ئەوانی دیش لە قاقای پێکەنینیان دا.

- بە ڕاستی شێتە.

لەوە دەچوو لۆقا ژێوان بێ لەوەی لەو ساوە قسەی بۆ ئەم قەڵپیاوە دەکرد، هەنگێ ئاماژەیەکی بۆ سەری خۆی کرد و گوتی:

- لەوە دەچێ یارۆ ئێروکانەی تێک چووبێ.

فاسیا هەڵی دایە:

- ئەرێ ئەقڵی تەواو نییە.

هەرچەندە لۆقا شەش کەسی کوشتبوو و حەزی دەکرد وا لە زیندانییەکان بگەیەنێ کە پیاوێکی زۆر بە جەربەزە و ترسناکە، بەڵام هیچ کەسێک لە زیندانەکەدا لێی نەدەترسا.

ژێدەر:

١- فاسیا: کورتکراوەی فاسیلییە.

«٩»

ئەشعیا فومیچ- گەرماو و بەسەرهاتی باکلۆشین

بەرەجەژنان بوو، جەژنی سەری ساڵ، زیندانییەکان بە شەوق و زەوقێکی زۆرەوە چاوەڕوانی هاتنی جەژنیان دەکرد. کە بەو حاڵەوەم دیتن، منیش دڵم خۆش بوو، پێشبینی ئەوەم دەکرد کە شتێکی چاوەڕواننەکراو ڕوو بدات. دەبوایە چوار ڕۆژی بەر لە جەژن بۆ گەرماوی هەڵم ببرێین. زیندانییەکان هەر هەموویان خۆشحاڵ و بەکەیف خۆیان ئامادە دەکرد. دەبوایە دوای فراڤین بۆ گەرماو بڕۆن. جا بەو بۆنەیەوە، مۆڵەتی نێو ڕۆژمان پێدەدرا و بۆ بێگار نەدەچووین. ئەشعیا فومیچ مشتاین، لە هەموو زیندانییەکان خۆشحاڵتر بوو، لە کەیفان جێی بە خۆی نەدەگرت. ئەشعیا فومیچ زیندانییەکی جوولەکە بوو کە لە فەسڵی چوارەمی ئەم بیرەوەرییەمدا ناوم بردووە و کەمێکم باس کردووە. ئەم پیاوە زۆری حەز لە گەرماو بوو، زۆر دەمایەوە و ئەوەندە دەمایەوە جاری وا هەبوو دەبورایەوە. هەر کاتێ ئەو گەرماوەم بیر دەکەوێتەوە (هەڵبەتە زۆر

ئەستەمە بیر بچێتەوە) یەکسەر سەروسیمای خۆشەویستی ئەشعیا فومیچی هاوزیندانیمم دێتەوە بەرچاو.

خودایە کە ئینسانێکی سەیر بوو! پێشتر تۆزێکم باس کردووە. کابرایەکی پەنجا ساڵانی، باریک و بنیس و لاواز، سیما مەنگ و ئارام بوو، گۆنا و تەوێڵی یەکپارچە جێگا برین بوو، لاواز، ڕیوەڵە، سپی سپی بوو، بەدەنی لە بەدەنی جووجەڵە دەچوو. سیمای مەندومەنگ و ئارام بوو، متمانەی لێدەباری، خۆشی و شادی لە سیمای نەدەبڕا. پێم وابوو هیچ باکی بەوە نییە کە کەوتووەتە زیندانەوە. ئەمە زێڕینگەر بوو، تاقە زێڕنگەری شار بوو، لە کاری کەم نەبوو. دەستکەوتی زۆر بوو. پێویستی بە هیچ نەبوو، دەوڵەمەندانە دەژیا، دریغی لە خۆی نەدەکرد، بۆ خۆی دەستودڵ تێر بوو، بەلام وێڕای ئەوەش هەموو دەستکەوت و قازانجەکانی خەرج نەدەکرد، بەڵکو پاشەکەوتیشی دەکرد، بارمتەی لە زیندانییەکان وەردەگرت و قەرزی بە سوود دەدانێ. سەماوەرێک و دەستێ پێخەفی نەرم و لیفەیەک و چەند فینجانێکی هەبوو. جوولەکەکانی شار مدارایان دەکرد و چاویان تێوەبوو. هەموو شەممواندێک، بە مەخفوری دەبرا بۆ کڵێسا (یاسا ڕێی ئەم کارەی دەدا). یانی ژیانێکی خۆش و دەوڵەمەندانەی هەبوو، بەلام زۆر پەرۆشی ئەوە بوو کە ماوەی زیندانییەکەی، کە 12 ساڵ بوو، زوو تەواو ببێت، تا ژن بێنێ. بە ڕاستی کابرایەکی سەیر بوو تێکەڵەیەکی کۆمیدی بوو لە ساویلکەیی و گەوجێتیی، لە فێڵبازی و چاوقایمی، لە گۆساخی و شەرمنی، لە خۆپەسەندی و دڕی. زۆرم بە لاوە سەیر بوو کە زیندانییەکان هەرگیز گاڵتەیان پێنەدەکرد، پێیان ڕانەدەبوارد. خۆ ئەگەر جارجارێک سەریان بکردبایە سەری، تەنیا بۆ سووکەشۆخی و پێکەنین ئەوەیان دەکرد. ئەشعیا فومیچ مایەی دڵخۆشی و سێبوری هەموویان بوو. خۆشیان دەویست، ئەگەر

یەکێک زیاد سەری کردبایە سەری دەیانگوت: 'وازی لێ بێنن، جگە لە ئەشعیا کێمان هەیە. چما چەند ئەشعیامان هەیە'. جا ئەشعیاش هەنگێ، هەرچەندە خۆی باش دەناسی، زۆر بە پایە و کەسایەتی خۆی دەفشی، وای نەدەنواند کە پێی ڕادەبوێرن، زویر نەدەبوو، زیندانییەکان بەمە خۆشحاڵ دەبوون. هاتنی ئەشعیا بۆ زیندان بە لای زیندانییەکانەوە وەکو شانۆییەکی کۆمیدی وا بوو. (ئەشعیا لە پێش مندا چوو بووە زیندان، پاشان زیندانییەکان بۆیان باس کردم). ئێوارانێکی درەنگ لەپڕ مقۆمقۆ دەکەوێتە نێو زیندان کە جوولەکەیەک بۆ زیندان هێنراوە، ئێستا لە ژووری پاسەوانییە (قەرەوڵخانە)، سەری دەتاشن. زیندانەکە تاقە جوولەکەیەکی تێدا نەبوو، زیندانییەکان بەتاسەوە چاوەڕوانی هاتنی دەکەن، هەر کە لە دەرگا گەورەکە وە ژوور دەکەوێ هەموو دەوری دەدەن و لێی خڕ دەبنەوە. مائمورێک دەیهێنێ بۆ زیندانی مەدەنی و جێگە و تەختە خەوەکەی نیشاندەدات. ئەشعیا تورەکەیەکی پێبوو هەم کەلوپەلەکانی خۆی تێدابوو هەم ئەو کەلوپەلانەی کە لە ئیدارەی زیندان دابوویانێ. تورەکەکەی لە عاردی دانا، لەسەر تەختە خەوەکەی، چوار مشقی دانیشت، زاتی نەدەکرد چاو هەڵبڕێت. زیندانییەکان بەدەم تەوس و پێکەنینەوە کەوتنە گاڵتەکردن بە ئەسڵ و فەسڵ و ڕەچەڵەکی جوولەکانەی. لەپڕ زیندانییەکی گەنج هاتە پێشێ، دڕی بە خەڵکەکەدا و لە ئەشعیا نزیک بووەوە، پانتۆڵێکی هاوینەی شڕ و پینەپیناوی بە دەستەوە بوو، لە لای ئەشعیا فومیچەوە دانیشت و دەستێکی بە شانیدا دا و گوتی:

– دەی هاوڕێی ئازیز، بەخێرێی، شەش دانە ساڵە من چاوەڕوانی تۆم! تەمەشا، ئەگەر ئەم پانتۆڵەت بە بارمەتە لا دابنێم چەندم قەرز دەدەیە؟

بەدەم ئەو قسەیەوە پانتۆڵە شڕەکەی خستە بەردەمی. ئەشعیا فومیچی داماو بە جۆرێ حەپەسا بوو، نەیدەوێرا چاو هەڵبڕێ و تەمەشایەکی سیمای شێوا و ترسناکی ئەو ئاپۆڕا چڵکن و پڵکنە بکات کە دەوریان دابوو. تا ئەو کاتە قزەی لە دەم دەرنەهات بوو، بەڵام هەر کە چاوی بە شڕە پانتۆڵەکە کەوت، ئاهێکی تێگەڕا، پانتۆڵەکەی لە دەستی وەرگرت، بە وردی کەوتە تەمەشاکردنی. تەنانەت دایە بەر ڕووناکی چرایەکەش تا بە جوانی ببینێ. زیندانییەکان هەموو بەتاسەوە وەستا بوون تا بزانن ئەشعیا چ دەڵێت.

زیندانییە گەنجەکە چاوێکی لە هاوڕێکانی داگرت و لەسەری ڕۆیی:

- ها، چ دەڵێی؟ ڕۆبڵێکی زیوم دەدەیتێ ئەگەر پانتۆڵەکەت بە بارمتە لا دابنێم؟

ئەشعیا فومیچ، بۆ یەکەم جار لە زینداندا بەم وشانە زاری کردەوە:

- ڕۆبڵێکی زیو؟ نا، زۆرە، ئەگەر ڕازی بی حەوت کۆپیکانت دەدەمێ!

زیندانییەکان، کە گوێیان لەو قسانەی بوو، هەموو لە قاقای پێکەنینیان دا.

زیندانییە گەنجەکە گوتی:

- حەوت کۆپیک؟ باشە بێنە، باوەڕ بکە شانست هەیە! بەڵام ئاگات لە پانتۆڵەکەم بێ، خەراپی نەکەی ها، ئەگینا دەتکوژم.

یارۆی جوولەکە، دەستی بە بەرکیدا کرد تا حەوت کۆپیکەکە دەربێنێ و ژێراوژێر تەمەشای زیندانییەکانی دەکرد وەک ئەوەی بە شایەتیان بگرێت، ئەوجا بە دەنگی لەرزۆک گوتی:

- ئەمە حەوت، سێش قازانجی دێتە سەر، واتا دە کۆپیکی من قەرزار دەبیت.

یاڕۆی جولەکە هەستی بە ترس و دڵەڕاوکێیەکی زۆر دەکرد، بەڵام ئارەزووی تەواوکردنی سەودایەکە بەسەر ترس و دڵەڕاوکێیەکەیدا زاڵ بوو.

زیندانییە گەنجەکە گوتی:

- مەبەست لە سێ کۆپیک، ساڵانەیە؟ یانی ساڵی سێ کۆپیکی دێتە سەر؟

- نەخێر مانگانە.

- کە پیاوێکی تەماعکاری، تۆ ناوت چییە؟

- ئەشعیا فومیچ.

- زۆر باشە ئەشعیا! تۆ لەم دنیایەدا زۆر پێش دەکەوی! خوا حافیز.

ئەشعیا دیسان کەوتە تەمەشا کردنی شڕە پانتۆڵەکە، گاڵتەنییە، حەوت کۆپیکی لە جیاتی خەواندووە. ئەوسا قەدی کرد و بەوپەڕی وریایی لە کیسەکەی نا. زیندانییەکانیش هەر پێدەکەنین.

ئەلهەقی هەموو زیندانییەکان خۆشیان ویست، کەس ڕۆژێ لە ڕۆژان خراپەی دەگەڵ نەکرد، هەرچەندە هەموو زیندانییەکان کەوتبوونە ژێر قەرز و سوودی قورسی ئەوەوە، بەهەرحاڵ کابرایەک بوو زەڕەیەک کەربوکینەی لە دڵدا نەبوو، بە قەد مریشکێک بوغز و ڕقی لە دڵدا نەبوو. کە دەیبینی ئەوانەی دەوری مدارای دەکەن، خۆی قورس دەگرت. بەڵام ئەمەی لێنەدەهات و پێکەنیناوی دەهاتە بەر چاو، بۆیە زیندانییەکان دەیانبەخشی و لێیان نەدەگرت.

لۆقا، کە بەر لەوەی بکەوێتە زیندان، جوولەکەیەکی زۆری دەناسی، هەندێ جار سەری دەکردە سەری، ڕقی هەڵدەستاند، بەڵام ئەمەی لە نیازگڵاوی و زگڕەشیدا نەدەکرد، تەنیا بۆ سوعبەت و گاڵتە

و ڕابواردن ئەوەی دەکرد، وەکو چۆن کەسێک هەر بۆ خۆشی و پێکەنین سەر بخاتە سەر سەگێک یان تووتکێک یان هەر حەیوانێکی دەستەمۆ، ئەمەی دەکرد. ئەشعیا بەمەی دەزانی، بۆیە قەت تووڕە نەدەبوو، بەڵکو یەک بە دوو وەڵامی دەدایەوە.

بۆ نموونە لۆقا دەیگوت:

- تەمەشا جوولەکە، ئاگات لە خۆ بێ، لەم ڕۆژانەدا لێدانێکی وات لێدەدەم بە عەمراتت لێدانی وات نەخواردبێ.

ئەشعیا وەڵامی دەدایەوە:

- ئەگەر تۆ جارێکم لێبدەی، من دە جارت لێدەدەم.

لۆقا پێی دەڵێت:

- هەی گولی پیس!

ئەشعیا وەڵام دەداتەوە:

- چ قەیدییە با هەر گول بم.

لۆقا دەڵێت:

- هەی جوولەکەی پیسکە!

ئەشعیا دەڵێت:

- گول، پیسکە، هەرچییەک دەڵێی بیڵێ، گرینگ ئەوەیە باخەڵم گەرمە، دەوڵەمەندم.

ئیدی شەڕە سوعبەتەکەیان بەردەوام دەبێت:

- هەی مەسیحفرۆش

- چی دەڵێی بیڵێ.

زیندانییەکان هاوار دەکەن:

- بژی ئەشعیا فومیچ! بە ڕاستی قۆشمەی! هاوڕێیان وازی لێبێنن، هەر یەک ئەشعیامان هەیە.

- دەی جوولەکە، ئەگەر ئاگات لە خۆ نەبێ، بەر شەلاقان دەدرێی و ڕەوانەی سیبیریا دەکرێی.

- من لە ئێستاوە لە سیبیریام.

- بۆ شوێنێکی دوورترت دەنێرن.

- باشە خودا لەوێش نییە؟

- هەڵبەتە، با.

- دەی باکم نییە، لە هەر شوێنێ خودا هەبێ و باخەڵم پڕ بێ، پارەم هەبێ، خەمم نییە.

زیندانییەکان هاوار دەکەن:

- بژی ئەشعیا، بە ڕاستی ئاقڵە!

ئاشکرایە کە، یارۆی جوولەکە زۆر چاک دەیزانی کە سەر دەکەنە سەری و پێی ڕادەبوێرن، بەلام بە خۆیدا نەدەشکایەوە و ورەی بەر نەدەدا. لەزەتێکی زۆری لە ئافەرین و ستایشی زیندانییەکان دەبینی و بای دەچووە ژێر کەوڵی و بە دەنگێکی زیقاوڵە، کە لە هەموو قاوشەکەدا دەنگی دەدایەوە، گۆرانی دەچڕی! لالەلە، لا، لا، لا لەلە، لا! هەر ئەو ئاوازە کۆمیدییەی دەزانی، بە درێژایی سالانی زیندانییەکەی کەس لەو ئاوازە زیاتری لێنەبیست، کە ئاشنایەتیم دەگەڵی پەیدا کرد سوێندی قورسی بۆ خواردم کە ئەم گۆرانییە هەمان ئەو ئاوازەیە کە لە کاتی پەڕینەوە لە دەریای سوور شەش سەد جوولەکە، بەورد و درشتیانەوە دەیانگوت و دەیانگوتەوە، دەبێ هەر ئیسرائیلییەک دوای هەر سەرکەوتنێک ئەم گۆرانییە بڵێ.

زیندانییەکان هەموو شەوێکی هەینی لەسەر شەممە، لە هەموو قاوشەکانی ترەوە بۆ قاوشەکەی ئێمە دەهاتن تا سەیری ئەشعیا بکەن کە چۆن جەژنی شەمموان دەگێڕێت. هەڵبەتە ئەشعیا کە پیاوێکی سادە و ساویلکە و خۆپەسەند بوو، بە خڕ بوونەوەی

خەڵـكەكە زۆر كەیفخـۆش دەبـوو. مێزێكـی چكـۆلەی لە سـووچێكی ژوورەكەدا هەبوو، دەچوو بۆ لای مێزەكە پەردەیەكی قوماشـی سپی پێدا دەدا، بە ڕواڵەت خـۆی مژولـی عیبـادەت و دینـداری و خواناسـی دەكرد، ئەوسا كتێبێكی لەسەر مێزەكە دادەنا، دوو مۆمی بە دیارییەوە دادەگیرساند و بە درێژایی ئەو ماوەیە لێوی دەجوڵاند و وردەوێردی نـامەفهووم و نهێنـی ئـامێزی لەبەر خـۆوە دەگـوت، ئەوجـا دەچـوو جـبەكەی لەبەر دەكـرد، جـبەكەی قـوڵی نەبـوو، زۆر بە خەمـی جبەكەیەوە بوو، لە بنی بنەوەی سندوقەكەیدا هەڵی دەگریت. ئەوجا جـووتێ دەسـبەندی مسـی لە دەسـتەكانی دەكـرد. پاشـان كڵاوێكـی بچـووكی قوتووئاسـای(1) قـووچی لەسـەر دەنـا كە لە شـاخ دەچـوو، پاش ئەمانە ئیدی دەكەوتە نوێژ و وێرد خوێندن. ئیدی بەدەم نـوێژ و وێردەوە فـووی بە چواردەوری خۆیدا دەكرد، سـەری دەجوڵانـد، بە شـێوەیەكی كۆمیـدی ملـی بـادەدا، دیـارە سـرووتی تـایبەتی ئـایینەكەی وای دەخواسـت، هەڵـبەتە ئەگەر ئەشـعیا ئەو سـرووتانەی، بەو شـێوە كۆمیـدییە و بە بەر چـاوی ئـێمەوە ئەنجـام نەدابـا، بە هـیچ جـۆرێ نەدەبـوونە مـایەی پێكەنـین! كەس پێـی پێنەدەكەنـی. ئەوجـا لە پـڕ هەردوو دەسـتی بەسـەر چـاوییەوە دەگـرت و بەدەم زۆرەهـۆڕی گریـانەوە وێـردی دەخوێنـد. بەرەبەرە گریـانەكەی دەبـوو بە شینوشەپۆڕ، لە تاواندا خۆی بە پێوە نەدەگرت، خەریك بوو بەسـەر كتێبەكەدا دەكەوت، كەچـی لە گەرمەی ئەو شینوشـەپۆڕەدا، لە پـڕ لە قاقـای پێكەنینـی دەدا، شـاد و خۆشـحاڵ بە دەنگێكـی مـنگن سـروودی سەركەوتنی دەگوت، هەندێ جار زیندانییەكان لە دڵی خۆدا دەیانگوت: "كەس لەمە تێناگات". جارێكیان لە (ئەشـعیا فومیچ)م پرسـی باشـە ئەم گۆڕانە كوتوپڕە لە خەمینییەوە بۆ شادی مانـای چییە. ئەشـعیا فومیچ ئەم پرسـیارانەی منـی پێخـۆش بـوو، ئیـدی بـۆی باسـكردم كە ئەو

خەم و گریـان و شـینە بـۆ لە دەسـت چـوونی ئۆرشـەلیمە و بە پێـی ئایینەکەیان دەبێ لەو یادەدا بگرین، سینگ بکوتن، شین بگێڕن، تا ئەو کەسە دەگاتە ئەوپەڕی خەمگینی و خەمباری، هەنگێ دەبێ ئەوەی بیر بکەوێـتەوە کە بەری تەنگـانە کـورتە و بە گـوێرەی پێشـبینییەک، جوولەکـان بـۆ ئۆرشـەلیم دەگەڕێـنەوە و جـا دەبـێ بەو بـۆنەیەوە یەکسـەر دەسـت لە گریـان هەڵگـرێ و هەڵبکـاتە گـۆرانی و بە دڵ پێبکەنـێ، بە دەنـگ و ئـاوازی شـادمانییەوە نـوێژ و عیبـادەت بکـات و سیمای بگۆڕێت و سەلار و سەنگین بنوێنێ.

ئەشـعیا فـومیچ زۆر دڵـی بەم گۆڕانە کوتـوپڕە لە خەمینییەوە بـۆ شـادمانی خـۆش دەبـوو، بە ئەنجامـدانی ئەم ئەرکە زۆر ئاسـوودە دەبـوو. بە خۆشـییەکی زۆر گەورەوە، بەبـێ ئەوەی بیشـارێتەوە ئەو پرەنسـیپە ئـایینییەی بـۆ شـەرح کـردم. ئێـوارەیەک لە کاتێکدا ئەشـعیا فومیچ لە گەرمەی عیبادەت و نوێژدا بوو، مێجەر و ئەفسەری ئێشکگر و چەنـد سـەربازێک خۆیـان بە ژووردا کـرد، زینـدانییەکان بەپەلە لە بەردەم جێگاکانیانـدا ڕیـز بـوون، تەنیـا ئەشـعیا نەبـێ کە نەک هەر نوێژەکەی نەبڕی بەڵکو بە دەنگی بەرزتر و حەرەکاتی زیاتر لەسەر نـوێژ و عیبـادەتەکەی بەردەوام بـوو. دەیزانـی مـافی عیبـادەتی هەیە و کەس ناتوانێ نـوێژەکەی پێ ببڕێ و ئەگەر لە بەردەم مێجەردا چەند هاوار بکات، چەند بگری، هیچ مەسئولیەت و ترسـێکی نـاکەوێتە سـەر. زۆری پێخـۆش بـوو لە بەردەم مـێجەردا ئەو حەرەکاتە بکـات. مـێجەر تەواو لێی نزیک بووەوە، هەر شـەقاوێکیان بەین بـوو. ئەشـعیا فـومیچ پشـتی کـردە مێـزەکە و لە بەردەم مـێجەردا ڕەق ڕاوەسـتا، کەوتە خوێنـدنی سـردووی سـەرکەوتن، ئـازای بەدەنـی دەجـوڵان، دەسـتی، سەری، ملی، ئیدی جەزمە گرتبووی و حاڵی لێهاتبوو، تا گەییە ئەوەی سیمای بگۆڕێت و شادی و ویقار لە خۆی بێنێ، یەکسەر ئەوەی کرد،

چـاوی دادەگـرت، قاقـا پێـدەکەنی، سـەری بە ئاراسـتەی مـێجەردا دادەنەواند. مێجەر لە هەوەڵەوە ئەمەی زۆر پێ سـەیر بوو، حەپەسـا، پاشان لە قاقای پێکەنینی دا، گوتی ئەم پیاوە دێوانەیە و ئیدی ڕۆیی، ئەشعیا فـومیچ لەسـەر عیبـادەتی خـۆی بەردەوام بـوو، زیـاتر دەنگی لێهەڵبـڕی. دوای سـەعاتێک، لەو دەمەدا کە ئەشـعیا نـانی ئێـوارەی دەخـوارد، لـێم پرسـی باشـە ئەگەر مێجەر لێی تووڕەبایە، چی دەکرد، کەچی ئەشعیا پرسی:

- کام مێجەر؟

گوتم:

- چۆن؟ ئەدی مێجەرت نەبینی؟

گوتی:

- نەخێر.

گوتم:

- ڕێک لەبەردەمتدا وەستا بوو و تەمەشای دەکردیت.

بەڵام ئەشـعیا فـومیچ، بە جـددیی دڵنیـای کـردم کە مـێجەری نەدیتـووە، چـونکە لەم حاڵەتـانەدا جەزمە دەیگرێ و بە جـۆرێ حـاڵی لێدێت نە هیچ دەبینـێ و نە هیچ دەبیسێت و نە ئاگای لە دەوروبەری خـۆی دەمێنـێ. ئێسـتاش ئەشـعیام دێتەوە بەر چـاو کە چـۆن ڕۆژانـی شەممووان تـا ئێوارێ بە نـاو زینـدانەکەدا دەسوڕایەوە و هیچ کارێکی نەدەکرد، چونکە بە پێی ئایین هیچ جوولەکەیەک بۆی نییە لەو ڕۆژەدا کـار بکـات. زۆرجـار دەنگوبـاس و حیکـایەتی بـاوەڕ نەکردەنـی بـۆ دەگێڕامەوە، هەر جارێ لە کڵێسـای جوولەکـان دەهـاتەوە، دەنگوباسـی پترسبۆرگی بۆ دێنـام، بانگەشـە و دەنگـۆی قـۆڕی بـۆ دێنـام و دڵنیـای دەکـردم کە ئەو شـتانەی لە هاودینەکـانی خـۆی زانیـوە و ئەوانـیش لە سەرچاوەی باوەڕ پێکراوەوە وەریان گرتووە.

چییه خەریکە لە بابەتەکەمان دەردەچم، زۆر لەسەر ئەشعیا فومیچ ڕۆییشتم.

شار تەنیا دوو گەرماوی گشتی تێدابوو، یەکەمیان بە دەست کابرایەکی جوولەکەوە بوو. ئەمە گەرماوی نمرە بوو، یانی ژووری بچووک بچووک بوو. کرێی هەر ژوورێکی پەنجا کۆپیک بوو. تەنیا دەوڵەمەند و ئەرستۆکراتانی شار هاتوچۆی ئەم گەرماوەیان دەکرد. گەرماوی دووەم بۆ خەڵکە هەژار و ڕەشۆکی بوو، کۆن و پیس بوو، زیندانییەکان بۆ ئەم گەرماوە دەبران. دنیا سارد بوو، ڕۆژێکی هەتاوی ڕووناک بوو، بۆ ئەو گەرماوەیان دەبردین. زیندانییەکان زۆریان پێخۆش بوو کە لە زیندانەکە دەردەکەوتن و بە ناو شاردا بایەکی باڵی خۆیان دەدا، هەموو ڕێگاکەیان بەدەم پێکەنین و گاڵتە و نوکتە و قسەی خۆشەوە دەبڕی. بۆ یەک ساتیش دەمیان لێک نەدەنا. یەک پەل سەربازی چەکداریان بەگەڵ خستین. خەڵکی شار لەزەتیان لە تەمەشای ئەم دیمەنە دەبینی. کە گەییشتینە گەرماوەکە کردیانین بە دوو بەشەوە، چونکە گەرماوەکە زۆر چکۆلە بوو و هەموو زیندانییەکانی بە کەڕەتێ نەدەگرت، تاقمێ دەچوونە ژوورەوە و خۆیان دەشت و تاقمێکیش لە ساردی گەرماوەکە چاوەڕوانیی نۆرەیان دەکرد. لەگەڵ ئەوەشدا ساردی حەمامەکە، واتە ژووری چاوەڕوانییەکە ئەوەندە بچووک بوو پیاو نەیدەزانی چۆن نیوەی زیندانەکان دەگرێت. پترۆف بە نیونەخت بە جێی نەدەهێشتم. بێئەوەی داوای کۆمەکی لێبکەم بەپەلە هات بە لامەوە، تا لە داکەندنی جلەکانم و خۆشتندا یارمەتیم بدات. زیندانییەکی دیکەش هەبوو بە نێوی باکلۆشین، ئەمە لە ئەحکامی تایبەتی بوو، پێیان دەگوت مێجەر. لە هەموو هاوڕێکانم کراوەتر و ڕووخۆشتر بوو. ئیدی بەینمان خۆش بوو. پترۆف یارمەتی دام کە جلەکانم دابکەنم، چونکە خۆم لەم کارەدا

زۆر خـاو بـووم و هێشـتا پێـی ڕانەهـات بـووم. سـەرمای ژووری چاوەڕوانی هیچی لە سەرمای دەرەوە کەمتر نەبوو. جل داکەنین بۆ تـازە زینـدانییان زۆر ئەسـتەم بـوو، چـونکە دەبـوایە بزانێـت چـۆن قایشەکانی ژێر زنجیرەکانی بکاتەوە و دایبکەنێ. ئەم قایشـانە لە چەرم بوون، هەر یەکەیان ١٧ سانتیمەتر درێژ بوو، لەسـەر جلی ژێرەوە و لە ژێـر ئەو ئەڵقەیەدا دەبەسـترا کە لە قاچیـان دەکردین. جـووتی ئەم قایشانە بە شەست کۆپیک بوو. دەبوایە هەر زیندانییەک جووتێک لەم قایشـانە بکڕێـت، چـونکە بەبـێ ئەو قایشـانە نەیـدەتوانی ڕێ بکـات، ئەڵـقەکە بە باشـی لە قولەپێـت نەدەچەسـپی، لەو حـاڵەتەدا قامکێـک دەچووە بەینی ئاسـنەکە و گۆشـتەکەی قولەپێتەوە، ئیدی ئەڵقەکە بەر قولەپێت دەکەوت و دەیخوراند، ئیدی زیندانی هەر کە یەک ڕۆژ بەبێ ئەو قایشـانە ڕێـی بکـردایە، گـۆزینگی برینـدار دەبـوون و لە خـوێن دەهاتن. داکەندنی قایشـەکان قورس نەبوو، بەڵکو داکەنـدنی جلەکانی ژێـرەوە زۆر زەحـمەت و ئەسـتەم بـوو، داکەنـدنی جلەکـانی ژێـرەوە وەستایەتی و لێزانـی و لێهـاتوویییەکی فرەی دەویسـت. زیندانی دوای ئەوەی لنگـی چەپـی پـانتۆڵەکەی دادەکەنـد دەبـوایە هەر هەمـووی لە بەینی ئەڵقەکەو لاقییەوە ئاودیو بکات و لەوێوە بە پێچەوانەوە بە ژێر ئەڵـقەکەدا بیهێنێـتەوە، ئەوجـا لاقـی چەپـی بە تەواوەتـی ئـازاد دەبـوو، ئەوسا زیندانی دەبوایە لنگی چەپی پانتۆڵەکەی لە ژێر ئەڵقەکەی لاقـی ڕاستیدا ببات و بۆ جاری دووەم لەگەڵ لنگی ڕاسـتی پانتۆڵەکەدا بـۆ دواوەی بەرێـت. جـا ئەم کـارە قـورس و ئـاڵۆزە، دەبـوایە لە کـاتی گـۆڕینی جـلە چڵکنەکـانی ژێـرەوە بە جلـی تـازەش ئەنجـام بـدرایە. کورنیـف یەکەم کەس بـوو کە ئەوەی فێـر کـردین، کورنیـف خەڵکـی توبولسک بوو، ئەم پیاوە سەرکردەی دەسـتەیەک دزوڕێگر بـوو، ئەمە حوکمی پێنج ساڵ کۆتوزنجیر درابوو. زیندانییەکان هەموو لەسەر ئەم

وەرزشــە ڕاهــات بــوون، زۆر بەلەز و خێــرا ئەنجامیــان دەدا. چەنــد کۆپیکێکم دایە پترۆف کە سابوون و لیفکەیەکم بۆ بکڕێت. ڕاستە لە زیندان سابوونیان دەدایە زیندانییەکان، بەڵام زۆر بچووک بوو، هەر بە قەد سکەیەکی دوو کۆپیکی دەبوو، زۆریش تەنک بوو. هەر بە قەد ئەو قاژە پەنیرە تەنکە دەبوو کە لە ئێوارە خوانی دەوڵەمەنداندا بەر لە شیو بۆ بەرکوڵ دادەنرا. لە ژووری چاوەڕوانیدا دوکانچەیەک هەبوو سابوون و شەربەتی سبیتینی (کە لە هەنگوین و بەهارات و ئاوی گەرم دروست کرا بوو) دەفرۆشت. هەروەها کێک و چۆرەک و ئاوی گەرمیشی دەفرۆشت، چونکە هەر زیندانییەک بە گوێرەی ڕێکەوتنی نێوان خاوەن گەرماوەکە و ئیدارەی زیندان، تەنیا یەک تەنەکە ئاوی گەرمی دەدرایە، خۆ ئەگەر زیندانییەک بیویستایە دەستێک زیاتر لە خۆی بدات و پتر خۆی خاوێن بکاتەوە دەیتوانی تەنەکەیەکی دی بە دوو کۆپیکان بکڕێت، کە خودانی گەرماوەکە لە دەلاقەیەکەوە کە بە تایبەتی بۆ ئەم مەبەستە لە دیوارەکە کرا بوو، دەیدایە دەستی.

هەر کە لە داکەندنی جلەکانم بوومەوە، پترۆف بازووی گرتم، بیانووی ئەوە بوو کە زەحمەتە بە زنجیر و پێوەندەکانمەوە ڕێ بکەم، لە کاتێکدا خۆی دابووە بن باڵم و وەکو ئەوەی پیرەمێرێکی پەککەوتە بم، ئامۆژگاری کردم: "زنجیرەکان بەرز بکەوە بۆ سەر بەلەکت. لێرە ئاگادار بە! ئەمە ئاستانەی دەرگاکەیە، وریابە ساتمە نەدەی!" پیاو ڕاست بڵێ خەجاڵەتی ئەو هەموو خزمەت و مداراییەی پترۆف بووم، دڵنیام کرد کە دەتوانم بە تەنیا ڕێ بکەم، بەڵام نەیدەویست باوەڕم پێبکات، وەکو چۆن سەرپەرشتی و مدارای منداڵێکی حۆلی گێل دەکرێت و دەبێ هەموو کەسێک یارمەتی بدات، بەو ئاوایە مدارای دەکردم و مشووری دەخواردم. پترۆف هەرگیز خولام و خزمەتکار نەبوو. ئەگەر سووکایەتیم پێ بکردایە دەیزانی چۆن بەرپەرچم

دەداتەوە و ڕەفتارم دەگەڵ دەکات. هەڵبەتە من بەڵێنی هیچ پاداشت و پارمەتییەکم نەدابوویە. ئەویش قەت باسی ئەو شتانەی نەکرد بوو و نەدەکرد، ئەدی چ شتێک هانی دەدا ئەوەندە بە خەمی منەوە بێ؟

که دەرگـای گەرماوەکەمـان کـردەوە، وام بە خەیاڵـدا هـات کە دەچینە ناو دۆزەخ. تەسەوری ژوورێکی ۱۲ پێ بە ۱۲ پێ بکەن کە سەد کەسی بە جارێک تێپەستـرا بێ، یـان بە لای کەمەوە هەشتا کەسی تێخزێنرا بێ، چونکە ژمارەمـان نزیکەی دوو سەد کەسێک دەبوو کە کرا بووین بە دوو بەشەوە. لەبەر هەڵـم و بوخـار، چاو چاوی نەدەبینی. تەنی و پیسی و چڵک و تەنگەبەری شوێنەکە کرد بوویـانە کارێک نەمانـدەزانی پـێ لە کـوێ دابنێـین. زۆر ترسـام و دەمویست بگەڕێمەوە. خۆ ئەگەر هانـدانی پترۆف نەبوایە بێگومـان دەگەڕامەوە. دوای مانـدووبوونێکی زۆر، بە هەر جـۆرێ بـوو، دوای تکاوڕجا لە زیندانییەکان کە تۆزێ ڕێگەمان بۆ بکەنەوە، تا بچین بۆ لای سەکۆیەکی ئەوسـەری زینـدانییەکان. بەڵام هەمـوو سـەکۆیەکان گیرابوون. ئیدی پترۆف پێشنیازی بۆ کـردم کە شـوێنێک بکـڕمەوە، خێرا بۆ ئەو مەبەستە کەوتە مامەڵە و سـەودا دەگەڵ زیندانییەکدا کە لە سەکۆیەکی نزیکی پەنجەرەکە دانیشت بوو. ئەم زیندانییە قایل بوو کە بە یەک کۆپیک شوێنەکەی خۆیم بۆ چۆڵ بکات. تومەز پترۆف پێشـوەختە کـۆپیکەکەی حـازر کـرد بوو، لە نـاو دەسـتیدا بـوو، کە پارەکەی دا بە یارۆی زیندانی، خێرا شوێنەکەی چۆڵ کرد و بە ژێر دەسـت و پێـی منـدا خـۆی بە شـوێنێکی تاریکـدا کـرد کە یەکپـارچە تەنی و چڵک و پیسی بوو. تەنانەت بەینی سـەکۆکانیش پڕ بوو لە زیندانییان کە لە عاردی دانیشتبوون و بەدەم هەراوزەناوە، خۆیان لە کەفی سـابوون نـابوو گـوایە خۆیـان دەشـت. هێنـدە قەرەبـاڵغ بـوو دەرزیـت هەڵـدابا بە عـاردی نەدەکەوت، ئیـدی هەر کەسـە و تەنەکە

ئاوی خۆی بە دەستەوە بوو و ئاوی بە خۆدا دەکرد. ئەوانەی بە پێوە خۆیان دەشت و تەنەکە ئاوەکانیان بە دەستەوە گرت بوو، چۆڕاوگە و پریشکی ئاوی لەشی ئەوان دەڕژا بەسەر سەری تاشراوی ئەوانەی کە دانیشتبوون. ژمارەیەکی کەم لە زیندانییەکان لەسەر سەکۆکان خۆیان قانگلە کرد بوو و خۆیان دەشت. یانی ژمارەیەکی کەم بە ڕاستی خۆیان دەشت. زۆربەی هەرە زۆری زیندانییەکان حەزیان نەدەکرد خۆیان بە ئاو و سابوون بشۆن، حەزیان دەکرد لەسەری سەرەوە خۆیان لە بوخارە گەرمەکە هەڵکێشن و لەشیان بخوسێتەوە و ئەوسا ئاوی سارد بەخۆدا بکەن، ئیدی خەڵکە عەوامەکە بەو جۆرە خۆیان دەشت. پیاو کە تەمەشای دەکرد، دەیبینی پەنجا لیفکە بە جارێ بەرز و نزم دەبنەوە و زیندانییەکان لەزەتیان لەوە وەردەگرت. بوخارەکەش سات بە سات زیاتر دەبوو، ڕادەی گەرما بە جۆرێ بەرز دەبووەوە پیاو هەستی بە سووتان دەکرد. هەراوزەنا لە هەر چوار نکالی زیندانەکەوە بەرز دەبووەوە و تێکەڵ بە زڕوهۆڕی پێوەند و زنجیری زیندانییەکان دەبوو کە لە عاردی دەخشا، خۆ ئەگەر کەسانێک بیانویستبایە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە بڕۆن، ئەوا زنجیر و پێوەندەکانیان لە زنجیری کەسانی دی دەئاڵۆسکا و دەکەوت بەسەر ئەوانەدا کە دانیشتبوون، هەنگێ شلپ دەکەوتن بە عاردیدا و دەستیان بە تووک و نەفرەت و جنێودان دەکرد، جا نەک هەر خۆیان دەکەوتن بەڵکو لەگەڵ خۆیاندا ئەوانەشیان دەخست کە زنجیرەکانیان تێکئاڵ بوو. زیندانییەکان هەموو جەزمە گرتبوونی و وەکو کێوی دەهاتن و دەچوون و شێتئاسا هاتوهاواریان بوو. زیندانییەکان، هەموو لەبەر ئەو دەلاقەیەی کە ئاوی گەرمی لێوە وەردەگیرا، کەڵەکە بوو بوون و خەریک بوو یەکتریان دەپلیشاندەوە، کە تەنەکە ئاوەکانیان وەردەگرت، تا دەیانگەیاندە جێ، نیوەیان بەسەر

سەری ئەوانەدا دەرشت کە دانیشتبوون. هەستمان دەکرد ئازادین، بەڵام هەر ساتێ نا ساتێ سەربازێکی سمێڵ بابڕ لە دەرگاکەوە یان لە دەلاقەکەوە، بە خۆو تفەنگەکەیەوە سەرێکی دەکێشا تا بزانێ ئارامی بەرقەرارە یان نا. سەری تاشراوی زیندانییەکان و جەستەیان کە لە بوخار و گەرمی گەرماوەکەدا وەکو خوێن سوور دەچووەوە، زۆر سەیر دەهاتە بەر چاو، ئەو جێ قامچی و شوێن تەرکانەی لە پشتیان درابوو، بە جۆرێ بەرجەستە بوو بوون و بەدیار کەوتبوون، دەتگوت تازە لە ژێر شەلاق و قامچی هەستاونەتەوە. کە جێ برینی ترسناک بوون! کە تەمەشای ئەو دیمەنەم دەکرد، لەرزم لێدەهات. بوخار و هەڵمەکە سات بە سات زیاد دەبوو، هۆڵی گەرماوەکە لە هەڵم و بوخاری گەرمدا نقووم دەبوو، هەراوزەنا و ژاوەژاو دنیای هەڵگرتبوو. لە نێو ئەو چرە هەڵم و بوخارە و لێرەولەوێ پشتی زامدار و سەری تاشراو و دەستولاقی خواروخێچ بەرچاو دەکەوت. ئەشعیا فومیچ سەرباری ئەم دیمەنە بوو، چوو بووە سەربەرزترین سەکۆ و لە خۆشیاندا پڕ بە زار هاواری دەکرد. ئەشعیا فومیچ ماوەیەکی زۆر خۆی دەدایە بەر هەڵم و بوخارەکە، لە گەرمی تێر نەدەبوو، کۆپیکێکی دابوو بە زیندانییەک کە بە لیفکە پشتی بشوات، بەڵام کابرا خۆی لەبەر گەرمایەکە نەگرت، دوای تۆزێک لیفکەکەی توڕدا و بەپەلە ڕۆیی تا ئاوی سارد بە خۆیدا بکات و پشوویەک بدات. ئەشعیا فومیچ کۆڵی نەدا زیندانییەکی دیکەی بە کرێ گرت. ئەشعیا فومیچ بۆ ئەو شتانە دڵ کراوە و بەخشندە بوو، ئامادە بوو لەو حاڵەتانەدا پێنج کەسی یەک لە دوای یەک بە کرێ بگرێت کە بیشۆن. زیندانییەکان لە خوارەوە هوها دەکێشن: "ئەشعیا فومیچ کوڕە کوڕ، کوڕە نە گاڵتە، کوشتەی گەرماوە! بژی شێرە کوڕ!" یارۆی جوولەکە با دەچێتە کەوڵییەوە، هەست بە سەرکەوتنی خۆی دەکات.

بە دەنگە تیژەکەی هەڵدەکاتە سروود و گۆرانییە تایبەتییەکەی: لا لەلە، لا، لا، لا لەلە، بە دەنگە تیژەکەی هەموو زەنازەنا و ژاوەژاوی نێو گەرماوەکەی کردە ژێرەوە. لە دڵی خۆدا گوتم: "ڕەنگە دۆزەخیش هەر وەکو ئێرە بێ. ئەگەر بە کۆمەڵ بخرابایینە دۆزەخ، لەوێش حاڵمان هەر وەکو ئێرە دەبوو" بە خۆم نەوەستام و ئەو بیرۆکەیەم بە (پترۆف)یش گوت، پترۆف تەمەشایەکی دەوروبەری کرد و هیچی نەگوت.

ویستم شوێنێک بۆ پترۆفی هاوڕێشم بە کرێ بگرم، بەڵام ئەو لەبەر پێمدا دانیشت و دڵنیای کردم کە شوێنەکەی باشە و خۆی ئاوای پێخۆشە. باکلۆشین ئاوی گەرمی بۆ دەکڕین و بۆی دەهێنایین. پترۆف گوتی دەیەوێ بە خۆی بم شوات، لە بنی پێمەوە تا تەپڵی سەرم بشوات تا بە تەواوەتی پاک ببمەوە. داوای لێکردم ماوەیەک خۆم بدەمە هەڵمەکە تا بخوسێمەوە. بە قسەم نەکرد. ئەوسا دەستی دایە لیفکە و سابوون و ئازای بەدەنی پاک پاک شتم. کە لەوە بووەوە گوتی: "ئێستا نۆرەی پێیە بچووکەکانتە، پێیە بچووکەکانت دەشۆم." زۆرم هەوڵ لەگەڵی دا کە قەیدی نییە خۆم دەیانشۆم، فایدەی نەبوو، ناچار ملم بۆی دا. هەڵبەتە کە دەیگوت "پێیە بچووکەکانت" بە هیچ جۆرێ مەبەستی سووکایەتی نەبوو بۆیە وای دەگوت تا پێی من لە پێی ئەوانی دی، کە هەموو پێیان زل بوو، جیا بکاتەوە.

دوای ئەوەی پترۆف دوو دەستی لێدام، زۆر بەوریایی، وەکو ئەوەی بووکە شووشە بم، لە باڵم نەوی و بۆ ژووری چاوەڕوانیی بردم. ئیدی یارمەتی دام و خۆم لەبەر کردەوە، کە لەو هەموو کۆمەک و خزمەتەی من بووەوە، ئەوسا خۆی بە ژووری گەرماوەکەدا کرد تا خۆیشی بشوات.

کە گەییشتینەوە زیندان، پیاڵەیەک چام دایە، بە سوپاسەوە لێی وەرگرتم و نۆشی کرد. لە دوای چایەکە بیرم لەوە کردەوە کە لە

جیاتی ئەو هەموو چاکەیە پێکێ شەرابی بۆ بکڕم. ئیدی شەرابم لە زیندانەکەماندا دەستکەوت. بۆم کڕی، زۆری دڵ پێخۆش بوو، شەرابەکەی خواردەوە، کۆکەیەکی بۆ کرد، شاد و شەنگوڵ زۆری سوپاس کردم، پێی گوتم کە بوژاندوومەتەوە، ئەحیام کردووەتەوە، ئەوسا بەپەلە خۆی بە مووبەقەکەدا کرد. هەر کە ئەو ڕۆیی میوانێکی ترم هات. باکلۆشین بوو کە پێشترش باسم کرد بوو، ئەویشم دەعوەتی چای کرد بوو.

بە عەمراتم پیاوی وەکو باکلۆشین نەرمونیان و سازگارم نەبینی بوو. ڕاستە هەقی خۆی بەسەر کەسەوە نەدەهێشت و تەنانەت هەندێ جار لەگەڵ ئەم و ئەودا دەیکرد بە شەڕ، بە تایبەتی ئەگەر کەسێک خۆی لە کاروباری هەڵقورتاندبا. بە کورتی و کرمانجی دەیزانی چۆن بەرگری و داکۆکی لە خۆی دەکات، بەڵام ڕقی لە کەس هەڵنەدەگرت و زوو دادەمرکایەوە، پێموایە لای هەموان ئازیز و خۆشەویست بوو. ڕووی بکردایەتە هەر کوێیەک بەخۆشحاڵییەوە پێشوازی دەکرا. تەنانەت لە شاریشدا بە مرۆڤی باش و سازگار دەژمێردرا. گەنجێکی بالابەرز بوو، تەمەنی هەر سی ساڵێک دەبوو، سیمای زیتەڵ و زیرەک دەینواند، ڕدێنێکی کچکۆکەی لەسەر چەناگەی دانا بوو، کە زۆری لێدەهات. دەیتوانی دەموچاوی خۆی بگۆڕێت، لەو ڕووەوە بەهرەیەکی سەیری هەبوو، هەر کەسێکی تاقە جارێک دیتبا دەیتوانی کوتومت وەکو خۆی لاسایی بکاتەوە. لاسایی هەر کەسێکی بکردایەوە ئەوانەی دەوروبەری لە قاقای پێکەنینیان دەدا، سەربەقوڕی دێنایە پێکەنین. بە سروشت ئەکتەرێکی کۆمیدیی بوو. حەزی لە چارەی ئەوانە نەدەکرد کە خۆیان گران دەگرت و حەزیان لە شۆخی و پێکەنین نەدەکرد. بۆیە کەس بەوە تاوانباری نەدەکرد کە "بەرەڵلایەکی بێخێری بێدەماغە". باکلۆشین یەکپارچە

چـالاکی و چەلەنگـی بـوو، ژیـانی لــێ هەڵــدەقولا. لە ســەرەتای زیندانییەکەمەوە ئاشنایەتیم لەگەڵدا پەیدا کرد، ژیانی سـەربازیی خۆی بۆ باس کردم کە چۆن لە کەتیبەی پێشـەنگاندا سـەرباز بووە و چۆن ئەفســەرانی خــاوەن پلەوپــایەی هەرە بەرز بایەخیــان پێــداوە و بە خۆشڕەفتاری خۆی سـەرنجی ڕاکێشـاون و خۆشیان ویستووە. هەر زوو چەنـد پرســیارێکی دەربــارەی پترســبۆرگ لێکـردم. تەنــانەت کتێبانیشـی دەخوێنـدەوە. کە ئەمجـارە بۆ چـا خـواردنەوە هـاتبوو، بە جۆرێ شـەڕی نێوان لیوتنـانش و مـێجەری گێڕایەوە کە هەر هەمـوو زینـدانییانی نـاو قاوشـەکەی هێنـایە پێکەنین. لە کاتێکدا کە لە لامەوە دانیشـــتبوو بە خۆشــــییەوە هەواڵـــی دامـــێ کە لەوەیە لە زیندانـــدا ئاهەنگێکی شانۆیی بێتە گێڕان. زیندانییەکان بە تەمـان لە جەژنەکـانی ســەری ســاڵدا شــانۆییەک نمــاییش بـکەن، ئەکتەرانــی پێویســتیان دۆزیوەتەوە و حـاڵی حـازر خەریکن بەرەبەرە دیکۆرەکەی بۆ ئامـادە دەکەن. هەنـدێ کەسـیش لە شـاردا بەڵێنیـان داونەتـێ کە جلـوبەرگی ژنیان بۆ نمایشەکە بە ئەمانەت بدەنێ، تەنـانەت ئومێدی ئەوەش هەیە کە لە ڕێگەی یەکێک لە خولامـانی ئەفسـەرەکانەوە، جلوبەرگ و میداڵ و نیشــانانی زێڕ پەیـدا بـکەن، ئیـدی هەمـوو شـتێک حازروئامــادەیە، مەگەر مـێجەر بێت بە سـەریدا و وەکـو پـار نەیەڵـێ ئاهەنـگ بگێـڕن! مێجەر بۆیە پار نەیهێشـتبوو، ئاهەنگ بگێڕن چونکە هەم لە قومـاردا دۆڕا بوو و هەم سووکە ئاژاوەیەک لە زیندانەکەدا دروسـت بوو بـوو، ئیدی تـوڕە بـوو بـوو، دۆ و دۆشـاوی تێکەڵ کرد بـوو و نەیهێشـتبوو ئاهەنـگ بگێڕن. بەڵام ئەمسـاڵ هـیچ بیـانوویەکی بە دەسـتەوە نییە کە ڕێگەی ئەو ئاهەنگە شانۆییە بگرێت. باکلۆشین زۆر بەکوڵ و بەجۆش بوو، دیار بوو لە ڕیزی پێشـەوەی هانـدەرانی سـازکردنی ئەو ئـاهەنگە شـانۆییە بوو. لە دڵـی خـۆدا بڕیارمـدا کە بچمە ئـاهەنگەکە. باکلۆشـین

هێنده به خۆشییه‌وه باسی ئه‌م پرۆژه‌یه‌ی ده‌کرد که منیشی خسته‌سه‌ر هه‌وه‌س و که‌ڵکه‌ڵه. که به‌ره‌به‌ره پتر یه‌کترمان ناسی، له ناو قسه‌وباسه‌کانیدا، ئه‌وه‌ی بۆ گێڕامه‌وه که له ساڵانی خزمه‌تی سوپاییدا، به درێژایی ماوه‌ی خزمه‌ته‌که‌ی هه‌ر له پترسبۆرگ نه‌بووه، به‌ڵکو ماوه‌یه‌کیش به پله‌ی ده‌ره‌جه‌دار ده‌گه‌ڵ په‌لی سه‌ربازدا بۆ شاری 'ر'ش نێردراوه، ئه‌وجا له‌سه‌ری ڕۆیی و گوتی:

– ئیدی له‌وێوه بۆ ئێره نێردرام.

لێم پرسی:

– بۆچی؟

به‌رسڤی دایه‌وه:

– بۆچی؟ ده‌زانی بۆچی؟ هه‌رگیز ته‌سه‌ور ناکه‌یت! له‌سه‌ر ئه‌شق، چونکه ئاشق بوو بووم ئه‌لکسانده‌ر پترۆفیچ!

به‌ده‌م پێکه‌نینه‌وه به‌رسڤم دایه‌وه:

– واز بێنه، که‌س له‌سه‌ر ئه‌شق نه‌فی ناکرێت.

باکلۆشین گوتی:

– ئه‌لکسانده‌ر پترۆفیچ، ڕاستت ده‌وێ، من له‌وێ پیاوێکی ئه‌ڵمانیم کوشت، هه‌ڵم کێشایه ده‌مانچه و کردم به قوربانی یه‌ک گولله. باشه ئه‌ڵمانییه‌ک ئه‌وه دێنێ منی له‌سه‌ر نه‌فی بکرێت و حوکمی بێگاره‌زیندان بدرێم؟ تۆ خۆت حه‌که‌م به.

– باشه ڕووداوه‌که چۆن بوو؟ بۆمی بگێڕه‌وه، ده‌بێ چیرۆکێکی سه‌یر بێت.

– به ڕاستی چیرۆکێکی کۆمیدییه ئه‌لکسانده‌ر پترۆفیچ!

– ده‌ی بۆمی بگێڕه‌وه.

– حه‌زه‌که‌ی؟ ده‌ی گوێ بگره.

گوێم لە واریڤاتی کوشتنەکە گرت، نەک هەر چیرۆکێکی کۆمیدی نەبوو، بەڵکو چیرۆکێکی بە ڕاستی سەیر بوو.

باکلۆشین دەستی بە گێڕانەوەی چیرۆکەکەی کرد:

- کاتێ گەییمە شاری (ر. ریگا)، زۆرم بە دڵ بوو، شارێکی گەورە و ئـاوەدان و جـوان بـوو، عەیبـی گەورەی ئەم شـارە ئەوە بـوو ئەڵمـانییەکی زۆری تێدابوو. هێشتا گەنـج بووم، ئەفسـەرە بەرپرس و سەر دەستەکانم زۆریان خۆشدەویستم. ئیدی زۆر بە خۆ دەنـازیم و کڵاوەکەم بە تیلاگی سـەرمەوە دەنـا و بە کەشـوفش و خۆشـییەوە بە نـاو شـاردا دەگەڕام. ئاشـقێنی و چاوبـازیم دەگەڵ کیـژە ئەڵمانییانـدا دەکـرد، یەکێـک لەو کیـژانەم زۆر چـووە دڵەوە، حەزم لێکـرد، نێـوی لـویزا بـوو. ئەمە دەگەڵ پوریـدا کـاری دەکـرد، جلیـان دەشـت و ئوتـو دەکـرد. پـورەکەی بیـچم و شـێوەی زیـاتر لە کاریکـاتۆر دەچـوو، زۆر دارا و بـووە بـوو. لە سـەرەتاوە تەنیـا بە بەر پەنـجەرەی ماڵەکەیانـدا دەڕۆییشـتم، بەڵام زۆری نەبـرد، کە تەواو هـۆگر و دڵبەنـدی یەکتـر بووین. لـویزا ڕووسـییەکی باشـی دەزانـی، بەڵام لە قسـەکردندا تـۆزێ پێوەی دیار بوو کە ڕووس نییە. یەجگار جوان و ڕۆحسـووک بـوو، لە ژیانمـدا جـوانی وام نەدیتبـوو. لە سـەرەتاوە وام دەزانـی دەتـوانم بە ئاسانی دەستەمۆی بکەم و بیخەمە ژێر ڕکێفی خۆم. بەڵام لـویزا لەو کیـژانە نەبـوو، بە ئاسـانی خـۆی بە دەسـتەوە بـدات، ڕێـگەی نەدەدام دەستی بۆ بەرم، پێی گوتم: 'نـا. ساشـا گیـان داوای شـتی وام لێمەکە، دەمەوێ بە پاکی و بێگەردی خۆمەوە بمێنم، تـا سـەربەرزانە شـووت پێبکەم!'. ئەوسـا نەوازشـتی دەکردم و سـەری دەخسـتە سـەرم و قاقـا پێدەکەنی، بە ڕاسـتی کیژێکـی ئابڕومەنـد و داوێنپـاک بـوو!، ئەنجـام پێشنیازی کـرد کە بیخـوازم، ئـاخر چۆنی نەخـوازم؟ پێم نـاڵێی چـۆن بتـوانم ڕەفـزی بـکەم؟ لێبـڕام بچـم بـۆ لای کۆلۆنێلەکەمـان و داوای

مۆڵەتی زەماوەندی لێبکەم. کەچی لویزا لە پڕ دیار نەما، نەهاتە جێژوان، جارێ، دوان، سیان، نامەیەکم بۆ نارد، وەڵام نەبوو، لە دڵی خۆدا گوتم: 'دەبێ چی قەوما بێ؟ خۆ ئەگەر مەبەستی خەڵەتاندنم بوایە، مەبەستی چاوڕاو بوایە دەهاتە جێژوان، یان وەڵامی نامەکەی دەدامەوە'. بەڵام لویزا درۆی نەدەزانی. دیارە وازی لێهێناوم و تەواو. لە دڵی خۆدا گوتم: 'ئەمە ئۆینی پوورەکەیەتی'. زاتم نەکرد بچم بۆ لای پورەکەی. هەرچەند بە پەیوەندییەکەمانی دەزانی، بەڵام من وام وێنا دەکرد کە بە بەینمان نازانێت، لە داخ و پەشێویدا وەکو شێتم لێهات. ئیدی ناچار نامەیەکی دیکەم بۆ نارد کە 'ئەگەر نەیەتە ژوانم، بە خۆم دەچم بۆ لای پوری.' ترسا و هات. دەستی بە گریان کرد، بە دەم گریانی بەکوڵەوە بۆی باسکردم کە بۆرە خزمێکی ئەڵمانییان بە نێوی شولتس، کە سەعاتچییەکی دەوڵەمەندی پیرە. دەیەوێ بیخوازێت، تا گوایە هەم لویزا بەختەوەر بکات و هەم بۆ خۆیشی لە پیریدا ژنێکی هەبێ و خزمەتی بکات و گوایە ئەم ئەڵمانییە لە زووەوە خۆشی ویستووە و هەر بە تەمای ئەو بووە و بەڵام ئیدی لەبەر هەر هۆیەک بووە، ئەو نیازەی خۆی ئاشکرا نەکردووە، پاشان بەوە کۆتایی بە قسەکەی هێنا: 'جا ساشا گیان، بەختەوەری من بەندە بەم شووەوە، چونکە کابرا زەنگین و دەوڵەمەندە. خۆ خوا نەخواستە ناتەوێ لەو بەختەوەرییەم بکەی؟!' تەمەشام کرد، بەدەم کوڵی گریانەوە دەستی لە ملم وەرینا و کەوتە ڕاموسانم، لە دڵی خۆدا گوتم: 'هەق بەوە! ئاخر ئەم داماوە چ خێر و خۆشییەک لە سوپاییەکی دەرەجەدار دەبینێ، با ئەو دەرەجەدارە عەریفیش بێ؟' پاشان پێمگوت: 'زۆر باشە لویزا! خودا حافیز، خودا ئاگادار و پشت و پشتیوانت بێ! من هەقی ئەوەم نییە ڕێ لە بەختەوەری تۆ بگرم، بەڵام پرسیارێکم هەیە، پێم بڵێ ئایا کابرا جوانە؟، وەڵامی دامەوە: 'نەخێر،

پیره، کەپووی زۆر درێژە." بەخۆی نەوەستا و لە قاقای پێکەنینی دا. ئیدی بەجێم هێشت و لە دڵی خۆدا گوتم: "دەی گوێ مەدەیە، بەختم نەیهانی". بۆ سبەینێ بە لای دوکانەکەی شوڵتسدا تێپەڕیم (لویزا ناوی شەقامەکەی پێ گوت بووم)، لە جامخانەکەوە تەمەشام کرد، کابرای ئەڵمانیم بینی کە سەعاتێکی چاک دەکرد. تەمەنی نزیکی چلوپێنج ساڵێک دەبوو، لووتێکی دەندووکداڵاشی هەبوو، چاوەکانی گەورە و درشت بوون، پاڵتۆیەکی کەشخەی یاخەبەرزی لەبەر بوو، زۆر شیکوکەشخە دەهاتە بەرچاو. کە چاوم پێکەوت لە داخاندا تفێکم کرد. لەو ساتەدا ئامادە بووم شووشەی جامخانەکەی وردوخاش بکەم. بەڵام لە دڵی خۆدا گوتم: "بەچی دەچی؟ تازە کارم کراوە و هەموو شتێک بڕاوەتەوە!". شەوێ بۆ سەربازخانە گەڕامەوە. یەک تەختە خۆم دا بەسەر تەختە خەوەکەمدا و ما بگری ئەمما گریان، باوەڕ دەکەی ئەلکساندەر پترۆفیچ!

چەندین ڕۆژ بوری و هیچ هەواڵێک لە لویزاوە نەبوو. ئەنجام پیرەژنێکی جلشۆر و ئوتوچی کە لویزای دەناسی بۆی گێڕامەوە کە کابرای ئەڵمانی بە ئەشقەکەی زانیوین، بۆیە پەلەی لە خوازگاری لویزا کردووە، دەنا تا دوو ساڵی دی چاوەڕوانی دەکرد و گوایە لویزای سوێند داوە کە هەرگیز من نەبینێ. ئەوەشم زانی کە یارۆی ئەڵمانی دەگەڵ لویزا و پوری لویزادا زۆر خراپە و لەوەیە ژێوان ببێتەوە و لویزا نەخوازێت. پیرەژنەکە ئەوەشی پێگوتم کە قەرارە دوو سبەی، کە دەکاتە یەکشەممە، لە لای ئەو، لە ماڵی ئەو دەعوەتی چای بن و خزمێکی دیکەشی دەعوەت کردووە، کە پیرەمێرێکی کۆنە بازرگانە، نابووت بووە و ئێستا لە کۆگا و عەمارێکی مەیفرۆشیدا چاودێرە. کە زانیم ڕۆژی یەکشەممە مەسەلەکە یەک لایی دەکەنەوە، بە جۆرێ تووڕە بووم نەمدەزانی چی بکەم. تەنیا بیرم لە دوو سبەی

دەکردەوە. بە ڕادەیەک ڕقم هەستا بوو، لەوە بوو ئەگەر ئەو کابرا ئەڵمانییە ببینم بە زیندوویەتی پارچە پارچەی بکەم، هەر بە خواردن بیخۆم.

بەیانی ڕۆژی یەکشەممە کە هێشتا هیچ بڕیارێکم نەدابوو، هەر کە لە نوێژ بوومەوە و لە کڵێسا وەدەرکەوتم، بەلەز پاڵتۆیەکەم لەبەر کرد و خێرا بەرەو ماڵی کابرای ئاڵمانی دام کێشا. وام دانا بوو هەموویان لەوێندەر دەبینم. بەڵام ڕاستت دەوێ بە خۆیشم نەمدەزانی بۆچی بۆ ماڵی یارۆ دەچووم و دەمویست چی پێبڵێم. بەهەرحاڵ دەمانچەیەکم خستە بەرکم. دەمانچەیەکی گچکۆکەی کۆنی خراپ بوو، بە منداڵی نیشانانم پێدەنایەوە، ئێستا بە کەڵکی هیچ نەدەهات، کەچی وێڕای ئەوەش فیشەکێکم خستەبەری، چونکە وام دانا بوو لەوەیە دەرم بکەن و کابرای ئەڵمانی قسەی ناشیرینم پێبڵێ و هەنگێ منیش هەر بۆ ترساندیان تەقەیەک بە ئاسماندا دەکەم. گەیمە ئەوێندەر. قاڵدرمەکە چۆڵ بوو، هەموویان لە ژوورەکەی پشت دوکانەکەوە بوون. هیچ خولام و دەرگاوانێکیش لەو ناوە نەبوو. تاقە کارەکەرێکیان هەبوو ئەویش لەوێ نەبوو. بە دوکانەکەدا تێپەڕیم، سەیرم کرد دەرگا داخراوە، دەرگایەکی کۆن و شەقوشڕ بوو ، لە پشتەوە بە ئەڵقەیەک داخرا بوو. دڵم کەوتە پەلەپەل. وەستام و گوێم هەڵخست: بە ئەڵمانی قسانییان دەکرد. لەقەیەکم لە دەرگاکەدا، بە ئاسانی کرایەوە، تەمەشام کرد، بینیم سفرە ڕاخراوە. جەزوەیەکی گەورە لەسەر تەباخێکی غاز دەکولا. هەندێ پسکیت و کێک لەسەر خوانەکە دانرا بوو، قاپێ مەی و هەندێ ماسی وشکەوەکراو و بوتڵێک شەرابیش لەسەر سینییەکی دی دانرا بوو. لویزا و پوری جلی جوانی یەکشەممەیان لەبەر کرد بوو و بە دوو قوڵی لەسەر موبیلەیەک دانیشتبوون. دەزگیرانەکەی لەسەر کورسییەکی بەرانبەریان

دانیشتبوو، زاوایەتی پێوە دیار بوو، قژی شانە کرد بوو و پاڵتۆیەکی کەشخەی یاخە بەرزی لەبەر کرد بوو، کابرایەکی ئەڵمانی دیکەش لە بەرانبەریاندا دانیشتبوو، کابرایەکی قەڵەوی قژ ماشوبرنجی کرۆکپ و بێدەنگ بوو. کە خۆم بە ژووردا کرد لویزا ڕەنگی زەرد هەڵگەرا، پوری پەشۆکا، بەلەز لە جێی خۆی هەستا و هەر زوو لە جێیەکەی خۆی دانیشتەوە. کابرای ئەڵمانی زۆر تورە بوو، هەر هەستا و بەرەو ڕووم هات و گوتی: چیت دەوێ؟

ئەگەر تورەیی فریام نەکەوتبا لەوە بوو بپەشۆکێم. گوتم:

- چیم دەوێ؟ ئەوەندەت ئوسول تێدا نییە بڵێی فەرموو دانیشە پێکێ بخۆرەوە، ئەمە بوو بە میوانداری؟ ئاخر من بە میوانی هاتووم.

کابرای ئەڵمانی کەمێک لە فکران ڕاچوو و ئەوسا گوتی:

- دانیشە.

دانیشتم.

- ئەوە مەی بخۆرەوە.

- مەیەکی باشترم بدەیە!

بەرەبەرە تورەتر دەبووم

گوتی: ئەمە مەیەکی باشە.

سەیرم کرد بە جۆرێک لە سەراپام دەڕوانێ، ئەمە زۆری پەستوتورە کردم، بە تایبەتی کە لویزا لەوێ بوو و ئەو دیمەنەی دەبینی، مەیەکەم هەڵدا و گوتم:

- دەی کاکی ئاڵمانی! بۆچی لێم پەستی؟ من بۆ شەڕ نەهاتووم، بۆ دۆستایەتی هاتووم.

کابرای ئەڵمانی گوتی:

- من ناتوانم دۆستایەتی تۆ بکەم، تۆ بابایەکی عەسکەری، من و عەسکەریان نەوتووە.

که گوێم لەو قسەیە بوو، چاوم پەڕییە تۆقی سەرم و هاوارم کرد:

- هەی داهۆڵی خوێڕی! چما نازانی تۆ لە ژێر دەستی منداێ؟ دەتەوێ بەم دەمانچەیە مێشکت بپژێنم؟

بەدەم ئەو قسەیەوە دەمانچەکەم لە بەرکم دەرهێنا و لە جێی خۆم هەستام و لوولەی دەمانچەکەم نا بە لاجانگییەوە. لویزا و پوری نیوە گیان بوو بوون، نەیاندەوێران هەناسە بدەن. کابرای پیرەمێریش وەکو بی ناو ئاو دەلەرزی، ڕەنگ بە ڕوویەوە نەما.

کابرای ئەڵمانی هەوەڵ جار حەپەسا، بەڵام هەر زوو بە خۆی هاتەوە و گوتی:

- من لێت ناترسم. تکات لێدەکەم پیاوێکی پیاوانە بە و واز لەم گاڵتەوگەمەیە بێنە. بە هیچ جۆرێ لێت ناترسم.

- درۆ دەکەی. دەترسیت. تەمەشای بکەن! ناوێرێ سەری بە ئاستەمیش بجوڵێنێ.

گوتی:

- نەخێر، تۆ ناوێری شتی وا بکەی!

- بۆچی ناوێرم؟

- چونکە، کاری وا قەدەغەیە، ئەگەر بمکوژیت، توندترین سزا دەدرێی!

کە پیاوێکی کەر بوو! چ ئەڵمانییەکی دەبەنگ بوو! ئەگەر بەو قسانە تورەی نەکردبام، لەوە بوو تا ئێستاش بژی.

پێمگوت:

- یانی تۆ پێتوایە ناوێرم بتکوژم؟

- نەخێر ناوێری.

- ناوێرم؟

- نەخێر ناوێرێ.

- کەواتە بگرە هەی باسترمەی هەڵئاوساو!

بەدەم ئەو قسەیەوە دەستم بە پەلە پیتکەی دەمانچەکەمدا نا و کابرا بەسەر کورسییەکەیدا داڕوخا و کەوت و ژنەکان دەستیان بە شین‌وشەپۆڕ کرد.

دەمانچەکەم لە بەرکم نایەوە. کە بۆ سەربازخانەکە گەڕامەوە، دەمانچەکەم توڕدایە ناو گژوگیای بەر دەروازەکە.

گەییمەوە سەربازخانەکە، خۆم بەسەر تەختە خەوەکەمدا دا و لە دڵی خۆدا دەمگوت: "هاکا هاتن و دەستگیریان کردم". کەچی سەعات و دوان و سیان تێپەڕی و کەس بە سۆراغمەوە نەهات. دەمە و ئێوارەیەکی درەنگ هەستم بە دڵتەنگییەکی زۆر و خەمێکی قورس کرد. دەرچووم. دەمویست هەر چۆنێ بووە لویزا ببینم. بە بەر ماڵی یارۆی سەعاتچیدا تێپەڕیم، خەڵکێکی زۆر لەگەڵ چەند پۆلیسێکدا لەوێندەر خڕ بوو بوونەوە، بەپەلە چووم بۆ ماڵی پیرەژنە جلشۆرەکە و پێمگوت: "لویزام بۆ بانگ بکە". لویزا یەکسەر و بەغار هات، دەستی لە ملم کرد و بەدەم گریانەوە دەیگوت: "خەتای من بوو کە بە گوێی پورم کرد". ئەوسا لویزا بوی گێڕامەوە کە پوری یەکسەر دوای ڕووداوەکە بۆ ماڵ گەڕاوەتەوە و لە ترسا نەخۆش کەوتووە و توند زمانی خۆی گرتووە و نە شکاتی لە کەس کردووە و نە ناوی کەسی بردووە، تەنانەت بە برازاکەشی (لویزا) گوتووە کە دەمی خۆی بگرێت و هیچ شتێک نەڵێت، چونکە ترساوە. لویزا گوتی: "چییان لە دەست دێ با بیکەن، خۆ کەس لە کاتی ڕووداوەکەدا، ئێمەی لەوێندەر نەبینیوە".

سەعاتچییەکە ئەو ڕۆژە کارەکەرەکەی ئیزن دا بوو، چونکە زۆری لێی دەترسا، ئەگەر بیزانیبایە بە تەمایە لویزا بخوازێت،

هەردوو چاوی دەردێنا. دوکانەکەش هیچ کرێکارێکی لێنەبوو بوو، یارۆی سەعاتچی هەموویانی دەرکرد بوو، بە خۆی قاوە و خواردنی بۆ خۆی ئامادە دەکرد. خۆ خزمەکەشی پیاوێکی نەدوو بوو، بە کێردیش زاری هەڵنەدەهێنا. بۆیە شەپقەکەی هەڵگرتبوو و لە پێش هەموانەوە ڕۆیيشت بوو. لویزا دەیگوت: "دڵنیام ئەم پیرەمێرە قسە ناکات، خۆی بە ساحێبی ئەو مەسەلەیە ناکات". هەرواش دەرچوو. دوو هەفتە بوری و نەک هەر دەستگیر نەکرام، بەڵکو گومانیشم لێنەکرا. ئەم دوو هەفتەیە خۆشترین ڕۆژانی ژیانم بوو، جا ئەلکساندەر پترۆفیچ باوەڕ بکە لەم دوو هەفتەیەدا هەموو ڕۆژێ لویزام دەبینی، داماوە زۆر هۆگری من بوو بوو! بەدەم گریانەوە پێیدەگوتم: "بۆ هەر شوێنێکت نەفی بکەن، لەگەڵتدا دێم، هەموو کەسوکارم بەجێدێڵم و ڕەدووی تۆ دەکەوم!". کە وای دەگوت زۆرم بەزەیی پێیدا دەهاتەوە، دڵم بە حاڵی دەسووتا. بەڵام پورەکەی و ئەو پیرەمێردە، ئاقیبەت بە دوو قوڵی خەبەریان لێدام و شکاتیان لێکردم و دوای دوو هەفتە دەستگیر کرام.

قسەکەم پێ بڕی و هەڵم دایە:

- بەڵام باکلۆشین تۆ گوێ بگرە! حوکمی ئەم جۆرە تاوانە هەر دە ساڵ ئەوپەڕی دوانزە ساڵە و تاوانبار حەواڵەی زیندانی مەدەنی دەکرێت، باشە بۆچی تۆ هەواڵەی (بەشی تایبەتی) کراویت؟

باکلۆشین گوتی:

- هۆی ئەمە شتێکی ترە، کاتێ بۆ دادگای ئەنجوومەنی سوپایی برام، وەکیلی گشتی کە ئەفسەرێک بوو بە پلەی کاپیتان لە بەردەم دادگادا کەوتە سووکایەتی پێکردنم، کەوتە جنێودانم، منیش بە خۆم نەوەستام، خۆم پێنەگیرا و هاوارم بەسەردا کرد: "بۆچی جنێوم دەدەیتێ خوێڕی؟ چما ئاگات لێ نییە کە لەبەردەم "ئاوێنەی

دادپەروەری دایــت؟ (2) ئیــدی ســـکالای لەســـەر تۆمـــار کـــردم و ســەرلەنوێ و لەســـەر هەردوو تــاوانەکە دادگــایی کــرامەوە و ئیــدی حوکمی چوار هەزار شـەلاقم بۆ دەرچوو و بۆ (زینـدانی تایبەتی)یـان نـــاردم. بەڵام حەز دەکەم ئەوەش بزانـــی کە کـــاتێ منیـــان بـــۆ شـەلاقخواردن بـردە دەرێ، ئەو ئەفسەرەشـیان بە سـزا دراوی هێنـایە دەرێ، لەســەر تاوانێک، پلەوپایە ئەفسـەرییەکەیان لـێ سـەندبووەوە و وەکو سەربازی ڕووت بۆ قەفقازیـان دەنـارد. خـوا حـافیز ئەلکسـاندەر پترۆفیچ، لە بیرت نەچێ بێی بۆ تەمەشای شانۆنامەکەمان.

پەراوێز:

١-کلاوێکـی بچـووکی قوتووئاســا: ئەم کـلاوە شـەش پـاڵوە، لە لای جوولەکان ڕەمزی هەیکەلی سلێمانە، دە ئامۆژگارییەکەی تیـادا تۆمـار کراوە.

٢-ئــاوێنەی دادپەروەری: ئەمە لەســـەر مێـزی هەمـوو دادگــایەکی ڕووسیادا هەبوو، بریتی بوو لە مەنشـورێکی سێگۆشـە بەسـەر پشـتی هەڵۆیەکی زێڕینی دوو سـەرەوە بوو، هەر ڕوویەکی مەنشـورەکە ئەو فرمـــانەی بتروســـی گەورەی پێـــوە بـــوو کە دەربـــارەی چـــۆنیەتی دادگـاییکردن و مـافی هاووڵاتییـان دەری کـرد بـوو. جـا ئەم ئـاوێنەیە نیشانە و ڕەمـزی دەسـەڵاتی ئیمپراتۆریەت بوو لە هەمـوو جێیەکدا و ئەمری بەوە بوو کە ئەوپەڕی ئەدەب و نەزاکەت بەکار ببرێت.

«١٠»
جەژنی سەری ساڵ

ئەنجام جەژنی نوئێل هات. زیندانییان مەگەر بە دەگمەن دەنا ڕۆژی عارفە، یانی ڕۆژی بەر لە جەژن نە دەچوونە سەر کار. ئەوانەی کاری بەرگدروونیان دەکرد دەچوون بۆ کارگەکانیان، ئەوانی دی هەر کە لە شوێنی کارکردندا خڕ دەبوونەوە، ئیدی یەکیەک و دەستەدەستە بۆ زیندان دەگەڕانەوە. کە لە فراڤین دەبوونەوە ئیدی دەستیان بە هیچ کارێکەوە نەدەدا. بەشێکی زۆری زیندانییەکان، لە بەیانییەوە، خەریکی کاری تایبەتی خۆیان دەبوون، کەسیان گوێیان بە بێگار و سوخرەی ئیدارەی زیندان نەدەدا، هەندێ خەریکی ئەوە دەبوون بە هەر فێڵێ بووە مەشرووباتی قاچاغ بێننە ناو زیندان، هەندێ عەودالی مەشرووبی زیاتر دەبوون، هەندێ داوای مۆڵەتی دەکرد دۆستانی خۆی لە پیاو و لە ژن ببینێ، هەندێ کاری بۆ خەڵکی کرد بوو، کرێیەکەی وەرنەگرت بوو و دەگەڕا و وردە قەرزەکانی کۆ دەکردەوە. باکلۆشین و ئەو زیندانییانەی کە بەشداریان لە سازدانی ئاهەنگە شانۆییەکەدا دەکرد، هەوڵیان دەدا، قەناعەت بە هاوڕێکانیان،

بە وانەی کە خزمەتکـاری ئەفســەران بــوون بێــنن، کە جلــوبەرگی پێویستیان بە ئەمانەت بۆ پەیدا بکەن.

لە نێو زیندانییەکانـدا خەڵکانێـک هەبـوون سـەرگەردان و بێهـودە دەهـاتن و دەچـوون، ئەمەیـان تەنیـا لەبەر ئەوە دەکـرد کە دەیـانبینی خەڵکانی دی زۆر سەرقاڵ و شپرزە دێن و دەچن. کەس قەرزداریـان نەبوو تا بە تەما بن قەرزەکانیان وەربگرنەوە، کەچی وێڕای ئەوەش وایان دەنواند گوایە چاوەڕانن شتێک وەربگرن، بە کورتی و کرمـانجی وا دەهـاتە بەر چـاو کە سبەینێ ڕووداوێکی نائاسـایی، گۆڕانێک ڕوو دەدات. ئێــورێ ســــەربازە دێرینەکـــان (نوقســـتانانی جەنــگ) کە زیندانییەکان ڕایان سپارد بوون لە بازاڕ خـواردەمەنی وەکو گۆشـتی گا و بێچوە بەراز و قازیـان بۆ بکڕن، بە خۆ و ڕاسپاردەکانیانەوە لە شـــار گەڕانەوە. زۆربەی زینـــدانییەکان، تەنـــانەت ئەوانەیـــش کە بە تەبیعەت ڕژد و ڕەزیل بوون و قەت تـاقە کۆبکێکیـان بە بێهودە و بە خـۆڕایی خەرج نەدەکـرد و بە درێژایـی سـاڵ پارەکانیـان پاشـەکەوت دەکرد، باوەڕیان وابوو کە دەبێ لەم ڕۆژەدا دەست کراوە و دڵئـاوالا بن و جەژنێکـی شایسـتە بە شـەوی نوئیـل بگێـڕن و لە هـیچ شـتێکدا بێدڵی خۆیـان نەکەن. چونکە سبەینێ بە لای زیندانییەکانەوە جەژنـی ڕاسـتەقینەی خۆیـان بـوو، مافیـان هەبـوو، جەژنێکـی بـوو فەرمـی و یاسایی، بە درێژایی ساڵ تەنیا سێ ڕۆژی وەکو ئەم ڕۆژە هەبوو.

کــــێ دەیزانــــی لە ڕۆژێکــــی وەکــــو ئەم ڕۆژەدا چ یادگــــار و بیـرەوەرییەک، لە دڵ و دەروونـی ئەو قەرەبەختـانەدا، ئەو بێـزراو و دوورخـرانەدا سـەری هەڵدەدایەوە و هەڵـدەچوو و سـەرڕێژ دەبـوو؟ خەڵـکەکە هەر لە منـداڵییەوە ئەوەیـان لە لا چەسـپی بـوو کە ڕۆژانـی جەژنە گەورەکان ڕۆژانی پیرۆزن و ڕێز و سام و تـامی خۆیـان هەیە، بۆیە دەبوایە زینـدانییەکان بەوپەڕی خەمگینی و نیگەرانی و پەشـێوی

یادی ئەو ڕۆژانەیان بکردایەتەوە، کە خەڵکی نەدەچوونە کاروئیش و لە باوەشی ماڵبات و خێزانی خۆدا ئارامیان دەگرت، پشوویان دەدا. بۆیە زیندانییەکان خۆبەخۆ ڕێزی جەژنیان دەگرت و وایان هەست دەکرد بەم ڕێزگرتن و جەژن کردنە، درێژە بە پەیوەندی خۆیان دەگەڵ جیهانی دەرەوەدا دەدەن. تەنانەت ژمارەی سیامەستانیش لەو ڕۆژەدا کەمتر دەبوون، ئیدی زۆربەی هەرە زۆری زیندانییەکان بەبێ ئەوەی ئیشێکی ئەو تۆیان هەبێ، خۆیان خەریک دەکرد و جۆرە جددیەتێکیان دەنواند. تەنانەت خەڵکە سێبەندیەکەش خۆیان قورس دەگرت و هەموو شتێک جددی دەهاتە بەر چاو، لە تۆ وایە پێکەنین و فشقیات قەدەغەیە. ئیدی کپی و مەندییەکی سەیر باڵی بەسەر زیندانەکەدا کێشا بوو، کورم دەویست ئەو ئارامی و مەندییە بشێوێنێ، بە هەموو زیندانییەکان بە گڕیا دەچوونەوە، قۆڵیان دەگرت و بە بۆڵەبۆڵ و جنێوان بۆ شوێنەکەی خۆیان دەبردەوە، زۆری لێ تورە دەبوون، وەکو ئەوەی بێڕێزی دەرهەق بە جەژن کرد بێت. ئەوە حاڵەتێکی دەروونی ئاشکرا و زەق و لە هەمان کاتدا خەمناکە و لە هەر زیندانییەکدا بەدی دەکرێت. بۆیە کە بە تەبیعەت و خۆبەخۆ ڕێزی ئەم ڕۆژە مەزنەیان دەگرت، هەستیان دەکرد بەم کارەیان درێژە بە پەیوەندی خۆیان دەگەڵ جیهانی دەرەوەدا دەدەن و نابێزرێن و بە بچووک و سووک تەمەشا ناکرێن، فەرامۆش ناکرێن، مادامێکی لە زینداندا وەکو خەڵکانی ئازادیی دەرەوە، بەو بۆنەیەوە جەژن دەگێڕن. هەموو زیندانییەکان هەست بەمە دەکەن و ئەم هەستەیان لە لایە، من خۆم ئەمەم دەبینی و هەستم پێدەکرد، تێی دەگەییشتم.

(ئاکیم ئاکیمیچ)ش کەرەستە و پێداویستییەکانی جەژنی ئامادەکرد بوو، ئاکیم ئاکیمیچ هیچ بیرەوەرییەکی خۆشی لەگەڵ جەژنی نوئیلدا

نەبوو، چونکە بە هەتیوی و لە ماڵاندا لە دایک بوو بوو، بە پازدە ساڵی بوو بوو بە عەسکەر. لە ژیانیدا هەستی بە خۆشی گەورە نەکرد بوو، چونکە ژیانێکی ڕۆتینی بەسەر برد بوو، هەموو هۆش و گۆشی لای ئەوە بوو بوو لە دابونەریتان لا نەدات و پابەند و گوێڕایەڵ و ملکەچ بێت، بیروباوەڕێکی ئایینی بەهێزیشی نەبوو. ئەم پابەندی و ڕۆتینکارییە هەموو هەست و ئارەزوو و ئامانج و بەهرە مرۆڤانییەکانی بە چاک و خراپەوە لە لا سڕی بووەوە، بۆیە بە دوور لە هەر جۆشوخرۆش و سۆز و گودازێک خۆی بۆ جەژنی نوئێل (سەری ساڵ) ئامادە دەکرد و ئەم کارە هیچ بیرەوەرییەکی لە لا نەدەوروژاند. تەنیا وەکو عادەت و بۆ ئەوەی هیچ گلەیی و گازاندەیەکی کۆمەڵایەتی نەیەتە سەر ئەم ڕێوڕەسمەی جەژنی جێبەجێ دەکرد. ئیدی ئاکیم ئاکیمیچ حەزی نەدەکرد زۆر بە تانی شتاندا بچێت و لە بنجوبناوانیان بکات. کە دەهاتە سەر جێبەجێکردنی یاساوڕێسایان و ڕێوڕەسمان، ناوەڕۆکی شتەکەی بە لاوە گرینگ نەبوو، تەنیا وەکو شتێکی ڕواڵەتی وەری دەگرت و جێبەجێی دەکرد، ئەوەی ئەمڕۆ جێبەجێی دەکرد، ئەگەر سبەینێ داوای لێکرابا پێچەوانەکەی جێبەجێ بکات، بە هەمان گوێڕایەڵی و بە هەمان وردی و بێ چەندوچوون جێبەجێی دەکرد. لە هەموو ژیانیدا تەنیا یەکجار بە دڵی خۆی کرد بوو، ئەو جارەش بووە مایەی ئەوەی قوڕی بەسەردا بکرێ و حوکمی ئەبەدی بدرێ و لە بێگارەزیندان توند بکرێ. ئیدی ئەوە بۆی بوو بە دەرس و عیبرەت. هەرچەندە ئەوەندە زیرەک و ئاقڵ نەبوو کە ڕۆژێک لە ڕۆژان لە تاوانەکەی خۆی بگات و بچێتە بنجوبناوانی و پەی بە هۆ و ئەنجامەکەی بەرێت و بزانێ هەڵەکەی لە چیدا بووە، بەڵام ئەو قەناعەتەی لا دروست بوو

بوو کە سەلامەتی ئەو لە بیر نەکردنەوە دایە، چونکە کابرایەکە ئەقڵی بە هیچ شتێکدا ناشکێت و هیچ بڕیارێکی ڕاستی پێنادرێت.

ئیدی بە چاولێکەری خەڵکەکە خەریکی ئەنجامدانی ڕێوڕەسمی جەژن بوو، تەنانەت بەڕێزەوە دەیڕوانییە ئەو بێچوە بەرازەی کە ناو سەکەکەی پڕ کرد بوو لە ساوار و بە دەستی خۆی سووری کردبووەوە (شارەزایی لە ئاشپەزیدا هەبوو). جا ئەم کودەڵەیەی (بێچوە بەرازی شیرەخۆرە) کە بۆ خواردنی جەژن ئامادەی دەکرد، لەو بەرازە ئاساییانە نەبوو، هەر کاتێ بتەوێ، بتوانی بە ئاسانی لە بازاڕدا پەیدای بکەیت و سووری بکەیتەوە، ئەم کودەڵانە بە تایبەتی بۆ جەژنی نوئیل دادەنران و دەفرۆشران. یانی خواردنی کودەڵە لە جەژنی سەری ساڵدا باو بوو. ئیدی پێدەچوو ئاکیم ئاکیمیچ هەر لە منداڵییەوە بەوە ڕاهاتبێ لە جەژنانی سەری ساڵدا کودەڵە لە سەر سفرەوخوان ببینێ و ئیدی ئەو قەناعەتەی لا دروست بوو بوو کە جەژن بەبێ کودەڵە نابێت، کودەڵە و جەژن، جەژن و کودەڵە بەبێ یەکتر نابن. من دڵنیام ئەگەر لە جەژنی سەری ساڵدا ئەم جۆرە گۆشتەی نەخواردبا، بە درێژایی تەمەن هەستی بە عەزابی ویژدان دەکرد، چونکە بە خەیاڵی خۆی سەرپێچی کردووە و لە دابونەریتی باو لای داوە. ئاکیم ئاکیمیچ بە درێژایی ئەو ماوەیە هەر چاکەت و پانتۆڵە کۆنوشڕۆڵە و پینەپیناوییەکانی لەبەر دەکرد. پاشان بیستم کە چوار مانگێک لەوە پێش جلی تازەی وەرگرتبوو، بەڵام هەر بەو دەقەوە لە باوڵەکەی نابوو، دەستی تێوە نەدا بوو و بۆ ڕۆژی جەژنی هەڵگرتبوو. هەرواشی کرد، شەوی جەژنە، باوڵەکەی دەکاتەوە، جلەتازەکانی دەردێنێ، لەسەر تەختە خەوەکەی هەڵیان دەخات، بەوردی ئەم دیو و ئەو دیویان دەکات، دەیانتەکێنێ. ئەوجا بۆ تاقیکردنەوە لەبەری کرد، ڕێک پڕ بە بەری بوو، هیچ عەیبی نەبوو.

دوگمەکانی ئێلەکەکەی هەموو جوان دادەخران، یاخەکەی ڕەق وەکو مقەبا دەوەستا. دروونی چاکەتەکەی عەسکەرییانەیە. بزەیەکی شادی کەوتە سەر سیمای ئاکیم ئاکیمیچ، بە کەشوفشەوە بە دەوری خۆیدا سوڕایەوە، لە ئاوێنە بچکۆڵەکەی خۆیدا، کە دەمێ بوو چوار چێوەیەکی زەردی تێگرت بوو، تەمەشایەکی خۆی کرد. دوگمەیەکی ئێلەکەکەی لە جێی خۆی نەبوو، ئاکیم ئاکیمیچ هەستی پێکرد، لێبڕا چاکی بکات، کە لێبووەوە، جارێکی دی ئێلەکەکەی تاقیکردەوە، ئەمجارەیان هیچ عەیبێکی نەبوو. هەنگێ دەستە جلەکەی قەد کردەوە و ئاسوودەبیر و دڵڕەحەت لە باوڵەکەی نایەوە، تا سبەینێ لەبەری بکات. هەرچەندە سەری تاشرا بوو، بەڵام کە جوان دیقەتی دا، بینی زۆر ساف نییە، بۆیە بەلەز چوو بۆ لای مێجەر تا دەستور بدات سەری بۆ بتاشن. ئەگەرچی دەیزانی سبەینێ نە کەس ئەوی لە بیرە و نە کەس تەمەشای سەروسیما و جلوبەرگەکەی دەکات، کەچی هەر بۆ دڵی خۆی و ئاسوودەیی ویژدان هەموو ئەو کارانەی ئەنجام دا بوو. نەریتی جەژن وای دەخواست. ئەم هەموو بایەخدانە بە بچووکترین دوگمە و بێبایەخترین قەیتان و سەرشان، خۆی لە خۆیدا نیشانەی ئەوە بوو لە ناخی دڵەوە ئەم کارەی بە ئەرکێکی بێ چەندوچوون دەزانی و هەموو پیاوێکی بەڕێز لە سەرێتی بۆ جەژن دەست بە خۆیدا بێنێ و جا ئاکیم ئاکیمیچ بەو حەساوەی کە کۆنترین زیندانی قاوشەکە بوو کرا بوو بەدەمسپی قاوشەکە، بۆیە داوای لە یەکێک لە زیندانییەکان کرد هەندێ کا بە زەمینەی قاوشەکەدا وەربکەن. ئەم کارە لە هەموو قاوشەکاندا دەکرا. نازانم بۆچی هەمیشە لە جەژنی سەری ساڵدا کایان بە ژوور و قاوشەکاندا دەکرد. ئاکیم ئاکیمیچ کە بەو جۆرە لە کاری ڕۆژانەی بووەوە، نوێژەکانی کرد و هەنگێ لە سەر تەختە خەوەکەی پاڵکەوت و وەکو منداڵ، هێمن

و ئـارام خەوت تـا سـبەینێ، بەیـانی زوو لە خەو ڕابێـت. هەمـوو زینـدانییەکانی دیـکەش چاویـان لەو کـرد. هەمـوو زینـدانییەکانی ئەو ئێـوارەیە دەسـتیان لە کـاری ئاسـایی خۆیـان هەڵگـرت و لە جـاران زووتر چوونە جێگاوە و نووستن. خۆ یـاری قومـار و وەرەقە، کـوڕم دەویسـت بـوێرێ نـاوی بێنـێ. هەر هەمـوو زینـدانییەکان چـاوەڕوانی سـبەی بەیانیـان دەکـرد. ئەنجـام بەیـانی هـات! بەر لە هەڵاتنـی هەتـاو تەپڵی ڕابوون لێیدا. دەرگاکانی زیندان کرانەوە، مـائموری چـاودێری و سەرژمێریی زیندانییەکان وە ژوورکەوت، سڵاو و جەژنە پیرۆزەی لە زینـدانییەکان کـرد. زینـدانییەکانیش وەڵامیـان دایەوە و بە ئەدەب و ڕووخۆشـی و لە نـاخی دڵەوە پیرۆزباییـان لێکـرد. ئـاکیم ئـاکیمیچ و چەند زیندانییەکی دیکە کە قازوکودەڵەیـان هەبوو، پاش ئەوەی بەپەلە پەل نوێژەکانیـان کـرد، خێـرا بەرەو ئاشـخانەکە چـوون تـا بـزانن قوربانییەکانیـان کـوڵاوە نەکـوڵاوە؟ گەییـوەتە چـی؟ لە پەنـجەرە چکۆلەکانەوە، کە تا نیوەیان بەفر و زوقم بوو، لە قاوشـەکانەوە، لە نێـو تـاریکییەکەوە، بڵێسـەی ئەو ئـاگرانە دەبینـران کە لە هەر شـەش ئـاگردانەکەی هەردوو ئاشـخانەکەوە بەرز دەبـوونەوە. زینـدانییەکان پاڵتۆکانیان بە شانیاندا دا بوو و خۆیـان گۆڕی بوو، بە نـاو حەوشـی زیندانەکە کەوتبوون و بەلەز بەرەو ئاشخانەکە دەچوون. ژمـارەیەکی کەمیـان توانیبوویـان لەو بەینەدا خۆ بگەیەننە مەیفرۆشـەکان. ئەوانە بێسەبرتریان زیندانییانی زیندانەکە بوون. زیندانییەکان، ئەمڕۆکە. لە ڕۆژان سەلار و سەنگینتر بوون، نە شـەڕ و قەرقەشـەت دەبینی و نە گوێت لە سخێف و جنێوان دەبوو. هەموو کەسێک دەیزانی کە ئەمڕۆ ڕۆژێکـی مەزن و شـکۆدارە، جەژنێکـی گەورەیە. تەنـانەت هەنـدێ لە زینـدانییەکان بـۆ جەژنە پیرۆزە لە هاوڕێکانیـان دەچوون بـۆ بەش و قاوشـــەکانی دیـــکەی زینـــدانەکە. پێـــدەچوو لەو ڕۆژەدا جـــۆرە

دۆستایەتییەکیان لە نێواندا دروست بوو بێت. پێشتر بە شێوەیەکی لامسەرلایی، ئەو سەرنجەم لا چێ بوو کە زیندانییان نە پەیوەندی گشتی و نە پەیوەندی تایبەتییان لە نێواندا دروست نابێ. زۆر بە دەگمەن پەیوەندی لە نێوان زیندانییەک و زیندانییەکی دیدا دروست دەبوو، وەکو ئەمە لە دەرێی زینداندا ڕوو دەدات. بە شێوەیەکی گشتی لە نێو یەکتردا و لەگەڵ یەکتردا خراپ بووین، جگە لە هەندێ حاڵەتی زۆر دەگمەن، بە شێوەیەکی گشتی پەیوەندیمان خۆش نەبوو. ئەوە ڕێسایەکی گشتییە و زیندانییان لێی لا نادەن. منیش لە قاوشەکە وەدەرکەوتم، تازە دنیا ڕووناک دەبووەوە ئەستێران زەرد هەڵدەگەڕان و بەرەو ئاوابوون دەچوون. تەنکە تەمێکی سارد لە ئەرزەوە بەرز دەبووەوە، دووکەڵ، پێچاوپێچ، هەورئاسا لە دووکەڵکێشی ئاگردانەکانەوە بۆ ئاسمان بەرز دەبووەوە. چەند زیندانییەکم تووش بوون، زۆر بە میهرەبانی و دۆستانە پیرۆزبایی جەژنیان لێکردم، منیش سوپاسم کردن و جەژنە پیرۆزەم لێکردن، خەڵکانێکیان تێدابوو، کە پێشتر هەرگیز زاریان لە زارم نەگەڕا بوو. کە گەییمە بەردەرگای مووبەقەکە، یەکێک لە زیندانییانی قاوشی سوپایی کە پاڵتۆ فەروەکەی بە شلوشێواوی دا بوو بە شانیدا و، لە ناوەندی حەوشەکەوە بەدی کردبووم، بەغار بەرە و ڕووم هات و بانگی لێکردم: "ئەلکساندر پترۆفیچ! ئەلکساندر پترۆفیچ!" و بەهەشتاو بەرەو مووبەقەکە (ئاشخانە) هات. وەستام و چاوەڕوانم کرد. کوڕێکی گەنجی دەموچاو خڕی، نیگا میهرەبان و چاوجوان بوو، زۆر کەمدووو گۆشەگیر بوو، تا ئەو کاتە تاقە قسەیەکی دەگەڵ من نەکرد بوو، هیچ بایەخێکی پێنەدا بووم و تەنانەت ناویشیم نەدەزانی. بە هانکە هانک بەرەو لای من هات، لە بەردەممدا ڕەق ڕاوەستا،

بزەیەکی گەوجانە کەوتە سەر لێوی و جۆرە شادی و خۆشییەک نیشتە سەر سیمای. بە نیمچە سەرسامییەک لێم پرسی:

- چیت دەوێ؟

بە هەمان زەردەخەنەوە لە بەردەممدا وەستا بوو، پڕ بە هەردوو چاو نیگای دەکردم و حۆل و حەپەساو هیچی نەدەگوت. ئەنجا مینگە مینگێکی کرد و گوتی:

- چۆن؟ ئەمڕۆ جەژنە.

کە زانی هیچی پێ نییە بیڵێ، بە جێی هێشتم و بە هەشتاو خۆی بۆ ناو مووبەقەکە کوتا. پێویستە ئەوەش بڵێم کە تا تەواو بوونی ماوەی زیندانییەکەم چ قسەیەکی ترمان نەکەوتە نێوان.

ئاپۆرەی زیندانییان، سەرقاڵ و پەشێواو دەوری ئاگردانی مووبەقەکەیان دابوو. هەر کەسە و چاودێری بەشە خۆراکی خۆی دەکرد. ئاشپەزەکان، خواردنی ئاسایی زیندانییەکانیان ئامادە دەکرد، چونکە ئەمڕۆکە فراڤین لە ڕۆژانی دی زووتر دەخورا. هێشتا کەس هیچی نەخوارد بوو، هەموو بە ناشتا بوون، هەموو ئاو زابووە دەمیان، بەڵام لە ترسی گلەیی و زەرورەتی پابەندی بە دابونەریتەوە ناچار بوون سەبر بکەن، چاوەڕوان بکەن. چاوەڕوانی کەشیشیان دەکرد، چونکە بەر لە هاتنی ئەو نەدەکرا ڕۆژوو بشکێنرێ. هەر کە ڕۆژهەڵات، عەریف و سەرجۆخەکان لەو دیوی دەروازەی زیندانەکەوە کەوتنە بانگکردنی ئاشپەزەکان کە بچن بۆ لای ئەوان. ئەم بانگکردنە نزیکەی دوو دانە سەعاتی بەردەوامی خایاند. مەبەست لەو بانگکردنە ئەوە بوو کە ئاشپەزەکان بچن ئەو خێروسەدەقە زۆرەی کە لە هەر چوار نکالی شارەوە بۆ زیندانییەکان دەهات، وەربگرن. ئەو خێر و دیارییانە بریتی بوون لە: نانی سپی، کێک، کولیچە و ئیشی هەویر و شیرینی و خواردن و خۆراکی هەمەجۆر.

پێموایە هیچ کەیبانۆیەک، هیچ دوکاندار و فرۆشیارێک نەدەما، لە سەرانسەری شاردا بە بۆنەی جەژنەوە شتێک بۆ زیندانییانی "قەرەبەخت" نەنێرێت. ئەم خێروسەدەقانە شتی زۆر بە نرخ و گرانبەهایان تێدابوو: نانێکی زۆر لە باشترین ئارد، شتی هەرزانیشیان تیابوو وەک: کولێرەی سپی دوو کۆبیک بایی، یان کولێرە چەورەی بۆر. ئەوە دیاریی هەژار بوو بۆ هەژار. دیارە ئەم خێر و دیارییانە بە هەرزان و گرانیانەوە، بەوپەڕی منەتباری و سوپاسگوزارییەوە وەردەگیران و قەبووڵ دەکران. ئەو ئاشپەزانەی کە دیاری و خێراتەکانییان وەردەگرت، بەرێزەوە کڵاوەکانییان بۆ خێرخوا و خێرەومەندەکان دادەکەند و سوپاسیان دەکردن و جەژنە پیرۆزەیان لێدەکردن و هیوای شادی و بەختەوەریان بۆ دەخواستن و ئەوجا خێراتەکەیان بۆ مووبەقەکان دەگواستەوە. کە نان و خۆراکێکی زۆر کەڵەکە دەبوو، ئەوجا دەمسەپی گشت ژوور و قاوشەکان بانگ دەکران و هەر کەسە و بەشی ژوور و قاوشی خۆیان وەردەگرت. ئەم دابەشکردنە هیچ قەرقەشە و دەمەقاڵەیەکی لێنەدەکەوتەوە، چونکە بە یەکسانی و دادپەروەرانە ئەنجام دەدرا. ئاکیم ئاکیمیچ، بە هاوکاری زیندانییەکی دی، دەستی بە دابەشکردنی بەشە خێراتی قاوشەکەی خۆمان کرد، بە دەستی خۆی بە سەر یەک بە یەکی زیندانییەکاندا، دابەشی دەکرد. ئیدی هەموو زیندانییەکان ڕازی بوون، نە خوتەیەک و نە بۆڵەیەک دەبیسترا، نە گلەیی و نە گازاندەیەک دەبینرا، نە بەغیلی و نە حەسوودییەک دەنوێنرا، نە کەسێک پەنای وەبەر قاچوقووچ و حیزەدزی دەبرد. کە ئاکیم ئاکیمیچ لە کاروباری مووبەق و دابەشکردنی نان و خۆراک بووەوە، هەستی کرد وەختی ئەوە هاتووە دەستێ بە خۆیدا بێنێ و خۆی بگۆڕێت، ئەدی مەعنای چی! جەژنە جەژن. بەو پەڕی بایەخەوە جلە تازەکانی لەبەر کرد،

هەموو دوگمەی ئێلەکەکەی داخست و کە خۆی گۆڕی دەستی بە نوێژ کرد، ئەمە مودەتێکی زۆری خایاند. گەلێک لە زیندانییەکان فەرزە ئایینییەکانیان ئەنجام دەدا، بەڵام زۆربەیان خەڵکە بە تەمەن و پیرەکان بوون، گەنجەکان زۆر گوێیان بە عیبادەت و نوێژ نەدەدا، ئەوپەڕەکەی کە لە خەو ڕادەبوون، نیشانەیەکی خاچیان دەکێشا. تەنانەت ئەمەشیان هەر لە ڕۆژانی جەژندا دەکرد.

کە ئاکیم ئاکیمیچ، لە نوێژ و سرووتە ئایینیەکان بووەوە، بەوپەڕی هێمنی هات بۆ لای من تا جەژنە پیرۆزەم لێبکات. یەکسەر خوڵک و دەعوەتی چام کرد، ئەویش دەعوەتی گۆشتی بەرازی کردم. دوای تۆزێک پترۆف بەهەشتاو هات تا پیرۆزبایی جەژنم لێبکات. پێدەچوو کەمێکی خواردبێتەوە، کەمێک لە بەردەممدا وەستا، نیگایەکی سەراپای کردم، هیچی نەگوت و بەلەز و بە غاردان بەرەو مووبەقەکە ڕۆیی. زیندانییانی قاوشی سوپایی لەو کاتەدا خۆیان بۆ پێشوازی کەشیش ئامادە دەکرد. ئەم قاوشە وەکو قاوشەکانی دی دروست نەکرا بوو. تەختە خەوەکان لە بن دیوارەکاندا ڕیز کرا بوون نەک لە ناوەندی هۆڵ و قاوشەکەدا، بۆیە تاقە قاوش بوو کە ناوەندەکەی قەرەباڵغ نەدەبوو، بە بۆچوونی من بۆیە وایان کرد بوو تا بتوانن جارجار و لە کاتی پێویستدا زیندانییەکان لەوێ کۆبکەنەوە. زیندانییەکان مێزێکیان لە ناوەندی قاوشەکەدا دانابوو، ئیکۆنەیەکیان لە سەری دانابوو، چرایەکی بە دیارەوە دەسووتا. کەشیش ئەنجام بە خاچ و ئاوی موفەڕکەوە هات. لەبەردەم ئیکۆنەکەدا وەستا و سرووتی عەشای ڕەبانی ئەنجام دا، ئەوجا ئاوڕی لە زیندانییەکان دایەوە و یەک لە دووی یەک دەهاتن و خاچەکەیان ماچ دەکرد. کەشیشەکە، دوای ئەوە بە گشت ژوور و قاوشەکانی دیکەدا کەوتە گەڕان و ئاو پرژێنیان بە ئاوی موفەڕک (پیرۆز). ئەوجا سەرێکی مووبەقی دا و ستایشێکی

زۆری زیندانەکەی کرد کە لە سەرانسەری شاردا بەناوبانگ بوو، زیندانییەکان، بۆ نیشاندانی سوپاسگوزاری خۆیان لێبڕان دوو نانی تازەی گەرمی بە دیاری بۆ بنێرن و یەکێک لە سەربازە نوقستانەکانی جەنگیان ڕاسپارد کە یەکسەر بۆی بگەیەنێتە ماڵەوە. زیندانییەکان وەکو چۆن بەڕێز و نەوازشەوە پێشوازی خاچەکەیان کرد بوو بەو ئاوایەش بەڕێیان کرد. دوای تۆزێک مێجەر و فەرمانڕەوای زیندانەکە هاتن بۆ لامان. زیندانییەکان فەرمانڕەوایان (ئامر) زۆر خۆش دەویست و ڕێزیان دەگرت. بەو دوو قۆڵی سەری هەموو ژوور و قاوشەکانیان دا و پیرۆزبایی جەژنیان لە زیندانییەکان کرد. فەرمانڕەوا خۆی بە مووبەقەکەدا کرد و کەمێکی لە شلەی کەلەرمەکەش چەشت. بە ڕێکەوت ئەو ڕۆژە شلەکە زۆر بەلەزەت بوو: هەر زیندانییەک نیو ڕەتڵ گۆشتی پێدەبڕا، ئەمە جگە لەوەی کە جریشێکی چەوریش ئامادە کرا بوو. مێجەر، فەرمانڕەوای تا بەر دەرگا بەڕێ کرد و فەرمانی دا کە زیندانییەکان فراڤین بخۆن. زیندانییەکان خۆیان لە مێجەر دەشاردەوە، حەزیان لە چارەی نەدەکرد، حەزیان نەدەکرد بکەونە بەر چاوە ڕقنەکانی کە لە پشت عەینەکەکەیەوە، بە چاوی چاودێریی و جاسووسیی تەمەشای دەکردن و بە ڕاست و بە چەپدا چاوی دەگێڕا وەک ئەوەی بۆ ئاژاوەیەک بگەڕێ تا دای مکرێنێتەوە یان بۆ تاوانبارێک بگەڕێ تا سزای بدات و تەمێی بکات.

زیندانییەکان کەوتنە نان خواردن. بێچوە بەرازەکەی ئاکیم ئاکیمیچ زۆر جوان سوور بوو بووەوە. تا مێجەر لێرە بوو، سەرانسەری زیندانەکە کڕوکپ بوو، نە ورتەیەک نە سرپەیەک لە کەسەوە نەدەهات. بەڵام هەر کە مێجەر ڕۆیی، دوای پێنج دەقەیەک هەر سەرخۆش بوو بە سەرخۆشی دەگوت بەو لاوە، نازانم ئەم هەموو

سەرخۆشـە لە کوێـوە پەیدا بـوون. سـەیری هەر کەسێکت دەکـرد لە سەرخۆشـیدا دەموچـاوی سـوور هەڵگەڕابوو! نەخێر زۆری پێنەچـوو دەنگی (بالالایکا)ش بەرز بووەوە. کابرای پۆڵاندی کورتەباڵا بە خۆی و کەمـانچەکەیەوە دوای زینـدانییەکی دەوڵەمەنـد کەوتبـوو، کە بـۆ هەموو ڕۆژەکە بە کرێی گرتبوو و ئاوازی شـادی بۆ لێدەدا. ژاوەژاو و هەراوزەنا بەرز بـووەوە. بەڵام باش بـوو فراقینەکە بەسـەلامەتی و بەبێـوەیی تەواو بـوو. هەمـوو مـڕ بـوون. زینـدانییە بە تەمەن و ماقوولەکان، دەچنە سەر جێگاکانیـان تـا پاڵ بکەون و چاوێک گەرم بکەن و سەرەخەوێ بشکێنن، (ئاکیم ئاکیمیچ)ش کە لەوە دەچوو پێی وا بێ پیاو دەبێ پاش نیوەڕۆی ڕۆژانـی جەژن سـەرەخەوێک بشـکێنێ چـاوی لەوان کـرد. کـابرا دینـدارەکەی (سـتارودوب)ش دوای ئەوەی کەمێـک پـاڵ کەوت و چـاوێکی گەرم کـرد، هەسـتا و چـوو بـۆ لای سۆپاکە، کتێبەکەی خۆی کردەوە و بە درێژایی ڕۆژەکە و بڕێک لە شــەوەکەش، لە یەکبینـە، لە پەسـتیدا و بـێ بـڕانەوە هەر خەریکـی خوێندنەوە بوو. دەیگوت ئەم دیمەنە (حەیابەرە)یەی زۆر پێناخۆش و لەبەر گـرانە، هەمـوو چەرکەسـییەکان پـێکەوە و لەبەر دەرگـاکە دانیشتبوون و بە کونجکاویی و بە جۆرە بێزارییەک دەیانڕوانییە ئەو پیاوە مەستانە. تووشـی نورا بووم، بە نـاڕەزاییەوە سـەری بـادەدا و دەیگوت: "ئامان، ئامان، ئامان، خوا غەزەبمان لێدەگرێ!" ئەشعیا فومیچ لە سووچێکەوە مۆمێکی پێکرد و بە کەشوفشێکی دەستکردەوە کەوتە کـار کـردن تـا ئەوە نیشـان بـدات کە ئەمـڕۆ جەژنـی ئەو نییە. پێڕی قومـار لێرەولەوێ دامەزرا. زینـدانییەکان لە سـەربازە نوقسـتانەکانی جەنگ نەدەترسـان، بەڵام لەگەڵ ئەوەشـدا خەفەریـان لەبەر دەرگاکـان دانـا، تـا نەبادا عەریفـخەفەر لە پڕێکدا بدات بەسـەریاندا، هەرچەنـدە ئەگەر بشهاتبایە بە سەردا و بە قومارەوە دیتبانی خۆی لە گێلی دەدا

و چاوپۆشی لێدەکردن. عەریفـخەفەر، بە درێژایی ڕۆژەکە تەنیا دوو سێ جار سەری دا، هەر کە لە دوورەوە دەردەکەوت خێرا سەرخۆشەکان لە پەناو پەسێراندا خۆیان دەشاردەوە و کۆڕی قومار و وەرەقەکانیش لە چاو تروکانێکدا دەپێچرایەوە. بە مەزەندەی من عەریفـخەفەر و زابتخەفەرەکان بە ئانقەست چاوپۆشیان دەکرد و لە ئاستی سووکە سەرپێچیاندا خۆیان لە گێلی دەدا. بۆ نموونە مەستی لە ڕۆژێکی وا دا تاوان و سەرپێچییەکی گەورە نییە. بەرەبەرە شادی باڵی بەسەر هەموو زیندانییەکاندا کێشا. قەرقەشە و دەمەقاڵێ دەستی پێکرد. بەڵام زۆربەیان هێشتا بەئاگا و ئارام بوون. ئەلهەقی بینینی سەرخۆشان خۆی لە خۆیدا مایەی پێکەنینە. سەرخۆشەکان زۆریان دەخواردەوە، ئیدی بە جارێ خۆیان بەردا بوو. ڕۆژ ڕۆژی گازین بوو، بە خۆشی و شادییەوە بە بەر تەختە خەوەکەیدا دەهات و دەچوو، مەشرووباتەکەی لە ژێر تەختە خەوەکەیدا شاردبووەوە. پێشتر مەشرووباتەکەی لە دەرێی قاوشەکەدا و لە جێیەکی نهێنی، لە ژێر بەفردا شاردبووەوە. ئیدی کە دەیبینی مشتەری وەکو داڵ تێی دەوروکێن، لە کەیفان لە پێستی خۆی نەدەهێوری. خۆی هیچی نەخوارد بووەوە، چونکە بەنیاز بوو لە دوا ڕۆژی جەژندا و دوای ئەوەی هەموو زیندانییەکانی جۆڕ دەدا و گیرفانی بەتاڵ دەکردن، هەنگێ بە ئارەزووی دڵی خۆی بخواتەوە . بەرەبەرە لێرە و لەوێ لە نێو قاوشەکەدا دەنگی ساز و گۆرانی بەرز بووەوە، چونکە قامبێژەکان زۆریان خواردبووەوە، گۆرانییەکانیان زیاتر لە شیوەن و گریان دەچوون. زیندانییەکان پۆلپۆل دەگەڕان و بەدەم بالالایکا ژەنینەوە گۆرانی دڵخوازی خۆیان دەچڕی، بەبێ موبالاتی و خەمساردی پاڵتۆکانییان بە شانا دا بوو و خەموپەژارە بە سیمایانەوە دیاربوو. لە (بەشی تایبەتی)دا کۆرسێکی هەشت نۆ نەفەریان دروست

کرد بوو، ئەمانە بەدەم گیتار و بالالایکاوە و بە دەنگی بەرز و خۆش گۆرانی میللی، بەڕاستی ناوازەیان دەچڕی، کە من ئێستا تەنیا یەکێک لەو گۆرانییانەم لە بیرە کە بە ڕاستی خۆشیان دەگوت:

منی کیژۆڵە
دوێنێ لە مەزرا بووم،

لە زینداندا، شێوەیەکی تازەی ئەو گۆرانییەم گوێ لێبوو کە پێشتر نەمبیستبوو و چەند دێڕێکی لە کۆتاییدا بۆ زیاد کرابوو:

لە ماڵەکەمدا هەموو شتێکم ڕێکخست
کەوچک و مراکەکانم شت
شۆربام تێکرد
دەرگام پاک کردەوە
خواردنم کوڵاند.

زینـــدانییەکان زیـــاتر ئەو گۆرانییانەیـــان دەگـــوت کە (گـــۆرانی زینـــدانیان)یان پێـدەگوترا. کە ســـەربەندی یەکێکیـــان بەمجـۆرە بـوو: "ڕۆژێ لە ڕۆژان،" ئەمە گـــۆرانییەکی کۆمیـــدییە، چیرۆکـــی مرۆڤێــک دەگێڕێتەوە کە جاران وەکو پاشا ژیاوە، خەریکی عەیشونۆش بووە و بێدڵی خۆی نەکردووە، پاشان دەستگیرکراوە و ڕەوانەی بێگارەزیندان کـراوە. جـاران باشـترین خـواردنی خـواردووە، نایـابترین شـەراب و ئارەقی خواردووەتەوە و کەچی ئێستا هاوار دەکات:

ئەمڕۆ شۆربایەک دەخۆم،
ورگ پڕ دەکات و...

ئەمەش گـــۆرانیەکی زۆر بەناوبـــانگی دیـــکەیە کە زینـــدانییەکان دەیانگوت:

جاران گەنجێک بووم خۆشگوزەران
دەوڵەمەند، ئەهلی کەیف و خۆشی

هەر بە منداڵی، بە فیرۆمدا سەروەت
و سامانم
ئێستاش دیلوئەسیر وام لە زیندان.

هەڵبەتە ئەم گۆرانییانە، هی خەمناکیانیش تێدابوو، بۆ نموونە ئەم گۆرانییە کە پێموایە زیندانییەکی قەرەبەخت دایناوە:

ڕۆژهەڵات، تەپڵ کەوتە لێدان
دەبێ هەستین، چار ناچار.
لە دەرگا دەدرێ
پاسەوان دێتە ژووری
بانگمان دەکات، هەستاین
کەس نامانبینێ لە پشت دیواران
کەس نابینێ ژیانمان
خودایە هاوار، ئەوەی زیندانییە
زیندووە لە ناو قەبران.
فریارەس هەر خوایە
دەنا لێرە دەفەوتاین

گۆرانییەکی دیکەش هەیە کە دڵدەگوشێت، گۆرانییەکە وەکو ئاواز زۆر خۆشە، بەڵام وەکو ناوەڕۆک و وشە بێسەروبەرە، پڕە لە هەڵەی زمان، من چەند بەیتێکیم لە یادە:

جارێکی دی چاوم بە وڵاتی خۆم ناکەوێ
هەرگیز نابینم زێدوزادگەم
بێسووچ و تاوان
کەوتمە سووچی زیندان
ئیدی بەخت و ناوچەوان
وای هانی، لە دەرد و

ڕەنجا بەرمە سەر هەموو ژیان.
بایەقوش دەخوێنێ لەسەر بانم
دەنگی پڕ دەکات جەنگەڵ و
دارستان،
ئای لە دڵەی خەمناکم
جارێکی دی نابینم
ماڵ و خاکم.

زیندانییەکان زۆرجار ئەم گۆرانییەیان دەگوتەوە، بەڵام بە کۆمەڵ نەیاندەگوتەوە، بەڵکو بە تەنیا دەیانگوت. بۆ نموونە هەندێ جار دەمە و ئێوارە، زیندانییەکی داماو کە لە کار دەبووەوە، لە قاوشەکە دەهاتە دەرێ، لەسەر قاڵدرمەکانی بەر دەرگا دادەنیشت، چەناگەی دەخستە سەر دەستی و لە فکران ڕادەچوو و لەناکاو هەڵی دەکردە گۆرانی و هێندە بە سۆزەوە دەیگوت کە هاوڕێکانی وایان هەست دەکرد، شتێک لە ناخیاندا هەرەس دێنێ. هەندێ خەڵکی دەنگخۆش لە نێو زیندانییەکاندا هەبوون.

دنیا تاریک بوو. پەستی و بێزاری و خەم و کولوکۆڤان، لە میانەی مەستیەوە سەری هەڵدایەوە. ئەو زیندانییەی کە سەعاتێ لەمە پێش لە گەرمەی پێکەنیندا بوو، لەبەر پێکەنین خۆی بە پێوە نەدەگرت، ئێستا سووچێکی گرتووە و مەستی مەستە و بەکوڵ و بەدڵ دەگری و کوڵی گریانی نانیشێتەوە. چەند زیندانییەکی دیکە وا دەست دەدەنە یەخەی یەکتری، هەندێکی دی ڕەنگزەرد و بێتاقەت، بە لارەلار بە نێو قاوشەکان دەکەون و لە قەرقەشە و شەڕەجنێوان دەگەڕێن. بەڵام ئەوانەی بە خەمەوە گرتوویانە، دەچن بۆ لای هاوڕێکانیان تا بە گریان باری خەمی خۆیان سووک بکەن. هەموو بە تەمابوون ئەو ڕۆژە پیرۆزە، ڕۆژی جەژن کە ساڵێک بوو بە تاسەوە چاوەڕوانییان

دەکرد بە خۆشی و شادمانی تەواو بێ، کەچی بەپێچەوانەوە بۆ هەموو زیندانییەکان ڕۆژێکی یەجگار خەمناک و ناخۆش بوو، لەوە دەچوو هەموویان لە دڵی خۆدا بە تەمای شتێکی خۆش بووبن بەڵام ئەو خەیاڵپڵاوییەشیان کەڕووی هەڵهێنا. ئەو چاوەڕەشەشیان کاڵ بووەوە. پترۆف ئەو ڕۆژە دوو جار سەری دام، سەرخۆش نەبوو، چونکە زۆر کەمی خوارد بووەوە، لەوە دەچوو ئەویش بە تەمای ڕووداوێکی خۆش بوو بێ، تا دواسات هەر بە ئومێد بوو شتێکی نائاسایی، بویەرێکی نائاسایی ڕوو بدات. ئەمەی بەدەمی نەدرکاند، بەڵام پیاو لە چاوەکانیدا بەدی دەکرد. وێڵوسەرگەردان لەم قاوشەوە بۆ ئەو قاوش دەڕۆیی، بەڵام هیچ شتێک ڕووی نەدا، جگە لە مەستی کە هەموانی گرتەوە، جگە لە شەڕەجوێنی سەرخۆشەکان، هیچ شتێکی تر ڕووی نەدا. (سیروتکین)ش کراسێکی سووری تازە تازەیی لەبەر کرد بوو، بە قاوشەکاندا دەگەڕا، لە جاران قۆزتر و جوانتر دەهاتە بەر چاو، لەڕادەبەدەر پاکوخاوێن بوو. ئەویش چاوەڕوانی ڕوودانی شتێکی دەکرد، بەوپەڕی ئارامی و سادەیی و ساکاری چاوەڕوانی دەکرد. بەڵام بەرەبەرە جەوەکە شێوا، لە تام دەرچوو، پیاو قێزی دەهاتەوە. هەرچەندە هەندێ دیمەنی پێکەنیناویش لە ئارادا بوو، بەڵام نەبوونە مایەی دڵخۆشی من، چونکە بێ هیچ هۆیەکی دیار، زۆر پەست و غەمگین بووم. هەستم بە بەزەییەکی قووڵ دەرهەق بە هەموو ئەو پیاوانە دەکرد، وام هەست دەکرد لە ناویاندا دەخنکێم. ئەوەتا دوو زیندانی لەسەر ئارەق شەڕیانە، ئەمیان دەڵێ دەبێ ئەو ئارەقی بداتێ و ئەویان دەڵێ دەبێ ئەم ئارەقی بداتێ. ماوەیەکی زۆرە شەڕیانە. چیی وای نەماوە بکەونە شەڕەمست. یەکێکیان ددان زەقێکی ددان ناشیرینی زمانفس بوو، قسەی باش بۆ نەدەهات، دەیویست قەناعەت بە هاوڕێکەی بکات کە پار وەختێ پاڵتۆکەی پێ فرۆشتووە،

غەدری لێکـردووە و بەشـێک لە پـارەکەی نەداوەتـێ و بـۆ خـۆی خواردوویەتی، ئەمە جگە لە هەندێ ڕەفتاری ناشیرینی دیکە کە بۆم دەرنەکەوت چـی بـوون، کـابرای گلەیـیکەر، گەنجێکـی بـاڵابەرزی بە شانوباهۆ بوو، گەوج و کەودەن نەبوو، بەڵام کە مەست دەبوو، زوو دەبـوو بە دۆسـتی خەڵکـی و گرێـی دڵـی خـۆی بـۆ دەکـردنەوە و خەموپەژارەی خۆی بۆ هەڵدەڕشتن. ئێستا کە ئەم شـەڕەی دامەزراند بووو گلەیی لە خەنیمەکەی دەکرد و لە عەلەیی دەدوا و عەیبوعاری دەخسـتە ڕوو و شـەڕی پێدەفرۆشـت، بەو نیـازە ئەمەی دەکـرد، یەکسـەر دوای گلەیـیەکە ئاشـتی بکـاتەوە. زینـدانی دووەم کـابرایەکی کورتەبـاڵای تۆکمەی دەموچـاو خڕ بوو، زۆر وریـا و زرینـگ دەهـاتە بەر چـاو، لەوە دەچـوو لە هـاوڕێکەی زیـاتری خـواردبێتەوە، بەڵام مەشرووبەکە زۆر کاری تێنەکرد بوو. ئەم پیاوە، پیـاوێکی بەورە بـوو، لەنـاو زیندانییەکانـدا بە دەوڵەمەنـد ناسـرا بـوو. وا دیـار بـوو قـازانجی لەوەدا بـوو کە هـاوڕێکەی نەهـاڕوژێنێ، قـۆڵی گـرت و بـۆ لای مەیفرۆشـەکەی بـرد. هـاوڕێکەی بەدەم ڕێـوە و بە دەنگـی بەرز دەیگوت و دەیگوتەوە کە قەرزی لە لایەتی، پارەی لە سەرێتی، ئەگەر زەڕەیەک ئـابڕوی هەبێـت، ئەگەر زەڕەیەک غیرەتـی هەبـێ، دەبـێ دەعوەتی ئارەقی بکات، ئارەقی بۆ بکرێت.

مەیفرۆشـەکە پەرداخـێ ئـارەقی بـۆ پـڕ دەکـات، ڕێـزی کڕیـارەکە دەگرێت، بەڵام بە چاوێکی سووک تەماشای هاوڕێکەی دەکات، چونکە لەسـەر حیسـابی خەڵکی تر دەخـواتەوە، بە ئیف دەخـواتەوە. هـاوڕێ چەنەبازەکە گوتی:

- سـتپکا پێـت نـاخۆش نەبـێ، تـۆ دەبـێ پـارەکە بـدەی، چـونکە قەرزارمی، پارەم لەلاتە.

ستپکا وەڵامی هاوڕێکەی دایەوە:

- باشه باش! پێویست ناکا دەمی خۆم لەگەڵ تۆدا هیلاک بکەم!

پیاوی یەکەم، پەرداخە ئارەقەکەی لە مەیفرۆشەکە وەرگرت و گوتی:

- نەخێر ستپکا! تۆ درۆ دەکەی، تۆ قەرزارمی. دیارە تۆ ویژدانت نییە، زەرەیەک ئینسافت نییە. تەنانەت چاوەکانیشت هی خۆت نین، بە قەرز لە یەکێکت وەرگرتوون. تۆ پیاوێکی خوێریت ستپکا! بودەڵەیت، بەرەڵڵایت!

مەیفرۆشەکە هاواری بەسەردا دەکات:

- گلەیی چیتە؟ تەمەشا، ئارەقەکەت ڕشت.. دەی بیخۆرەوە، خەڵکی بە پیاوەتی خۆیان بۆیان کڕیوی دەتۆش وەکو پیاو بیخۆرەوە و قسەمەکە! خۆ تا بەیانی لێرە چاوەڕوانت ناکەم.

- باشە، دەی خۆمەوە، خەمت نەبێ، بەڵام بۆچی بەم جەژنە هاوارم بەسەردا دەکەی؟ جەژنی سەری ساڵت پیرۆز بێ ستیبان دوروفیچ.

ئەوجا زۆر بەڕێز و نەزاکەتەوە ڕووی کردە ستپکا، لە کاتێکدا پەرداخەکەی بە دەستەوە بوو، ئیکلامێکی بۆ کرد، هەرچەندە هەمووی دەقەیەک لەوە پێش پێی گوتبوو خوێڕی، گوتی:

- تکام لە خودایە کە هەمیشە ساغ و سەلامەتت بکات، تەمەندرێژ بیت، سەد ساڵی دیکە بژی!

ئەوجا ئارەقەکەی خواردەوە، هەناسەیەکی ئۆخەی هەڵکێشا و بە دەست دەمی سڕی. دوای تۆزێک، بە نەزاکەتەوە ڕووی کردە خەڵکەکە و بەدەم و زمانێکی شیرین، بێ ئەوەی ڕووی دەمی لە کەسێکی تایبەتی بێ گوتی:

- هێی دنیا، سەر زەمانێ زۆر لە ئێستا زیاترم دەخواردەوە، ڕۆژ ڕۆژی من بوو، بەڵام پیری و هەزار عەیب، زەمانی من بەسەر چوو! ستیبان دوروفیچ زۆر سوپاس بۆ تۆ!

- ببورە، شایانی نییە.

ئەوجا ڕووی کردەوە ستپکا و گوتی:

- ستپکا سوپاس بۆ تۆش، بەڵام چاک بزانە کە بە لای منەوە خوێڕیت، بەرەڵلایت، ئەمە جگە لە...

ستپکا، بە خۆی نەوەستا، تورە بوو و گوتی:

- دەی بەدمەستی خوێڕی گوێ بگرە، بزانە چیت پێدەڵێم دنیا زۆر گەورەیە، وەرە ڕێک دەیکەین بە دووبەشەوە، من بەشێکی دەبەم و تۆش بەشەکەی تری و ئیدی بڕۆ و بەرۆکم بەردە و نەدەتناسم و نەبمناسە.

- یانی بە تەما نیت قەرزەکەم بدەیتەوە؟

- قەرزی چی، هەی بەدمەستیماڵوێران؟

- کە لەو دنیا بە مەمنوونی دێی بۆ لام و دەڵێی هانێ قەرزەکەت وەربگرەوە، لێتی وەرناگرمەوە ها. ئەو پارەیەم بە ئارەقی ناوچەوان و ڕەنجی شان پەیدا کردووە. لەو دنیا پەشیمان دەبیتەوە، ئەو پێنج کوبیکەی من دەبێ بە ئاگر و بەردەبێتە گیانت، بزانە چۆن لەسەر ئەو پێنج کۆبیکە لە ئاگری دۆزەخدا دەتبرژێنن.

- کورە دەبڕۆ، عەمرت نەمێنێ!

- بۆ تێوەم دەژەنی؟ خۆ ئەسپ نیم!

- دەی بڕۆ!

خوێڕی هیچوپووچ!

- زیندانیی چەپەڵ!

دەمرێژی جنێو بە گوڕتر لەوسای کە کابرا ئارەقەکەی بۆ هاوڕێکەی نەکڕی بوو، دای کرد.

ئەوەش دوو هاوڕێی ترن، کە لەسەر دوو تەختەخەوی تەنیشت یەکەوە دانیشتوون، یەکێکیان کابرایەکی باڵابەرزی تۆکمەی

تیکسمڕاوی سوورەی قەساوئاسا بوو، زۆر خەمبار بوو. لە زگ بوو بگری. دووەمیان کابرایەکی ڕێوەڵەی خۆپەسەندی، لووتزل بوو دەگوت پەسیوی بەردەوامییەتی. چاوەکانی بچووک لە چاوی بەراز دەچوون، هەمیشە نیگای بڕی بووە عاردی. پیاوێکی هەستیار و بە نەزاکەت بوو، کاتی خۆی کاتب قەڵەمی دادگا بوو بوو، بە جۆرە لووتبەرزییەکەوە مامەڵەی دەگەڵ هاوڕێکەیدا دەکرد، هاوڕێیەکەی ئەمەی لەبەر گران بوو. ئەم جووتە بە درێژایی ئەو ڕۆژە بە دوو قۆڵی و پێکەوە ئارەقیان خوارد بووەوە.

کابرا قەڵەوەکە، دەستی چەپی دەخاتە سەر سەری هاوڕێکەی، بەتوندی ڕای دەوەشێنێ و هاوار دەکات:

- بێئەدەبی لە ڕووم کردا!

مەبەستی لە (بێئەدەبی لەڕووم کردا) یانی لێی داوە. ئەم زیندانییە جاران عەسکەر بوو، لە ناخی خۆیدا بەغیلی بە دراوسێکەی دەبرد. هەردووکیان لە قسەکردندا مدارای یەکیان دەکرد.

کاتب قەڵەمەکە. چاوی بڕی بووە ئەرزەکە و بێئەوەی تەمەشای دراوسێکەی بکات، بە نەزاکەتەوە و بە شێوەیەکی بنجبڕ گوتی:

- تۆ ناهەقی، تۆ هەڵەیت.

کابرای دووەم، زیاتر سەری دۆستە ئازیزەکەی تەکان دەدات و دەڵێت:

- لێی دام! گوێت لێ نییە؟ ئاخر من لەم دنیایەدا تەنیا تۆ شک دەبەم، تێدەگەی؟ بۆیە ئەم قسەیەت لا دەکەم و پێت دەڵێم لێی دام.

یارۆی کاتب قەڵەم بە دەنگێکی نزم و بەزاکەتەوە گوتی:

- برادەری ئازیز ئەم بیانووە پووچانەی تۆ دادت نادات، مەگەر شەرمەزاریی زیاتری لێ بدوریتەوە. لە سەری ڕۆیی:

- برادەری ئازیز دەبێ ددان بەوەدا بنێی کە ئەم ڕووداوە زادەی مەینۆشی و بەدمەستییە، ئەم هەموو مەینۆشی و مەیگوسارییەش زادەی لاوازی و خۆ نەگری خۆتە.

هاوڕێ قەڵەوەکە لەترێکی دا، کەمێک چووە دواوە، چاوە خومارەکانی بڕییە کاتب قەڵەمەکە و گوڕی بەستەوە و لەپڕ تا هێز لە بازوویدا بوو مستەکۆڵەیەکی خێوانده ڕوومەتە لاوازەکەی. بەو شێوەیە دۆستایەتی ئەو ڕۆژەیان کۆتایی هات. دۆستە ئازیزەکەی بە تەپاوتل کەوتە ژێر تەختە خەوەکە.

یەکێک لە ناسیاوەکانی من خۆی بە قاوشەکەدا کرد، ئەمە زیندانییەکی بەشی تایبەت بوو، پیاوێکی دڵپاک و ڕووخۆش بوو. گەوج نەبوو، زۆر خاکی و سادە بوو، سوعبەتچی و حەنەکچی بوو، هەر بۆ سوعبەت و ڕابواردن، نەک بە بەدنیازی، بە زیندانییەکانی ڕادەبوارد. ئەمە هەمان ئەو پیاوەیە کە لە یەکەم ڕۆژی زیندانییەکەمدا هاتبوو لە جوتیارێکی دەوڵەمەندی دەپرسی و دەیگوت گوایە مرۆڤێکی نەفسبەرزە، ئەوەبوو من خولقی چام کرد و هات چای لەگەڵم خواردەوە. ئەمە پیاوێکی چل ساڵانی لێو ئەستوور بوو، لووتە زلەکەی هەر زیپکە بوو. ئامێرێکی بالالایکای بە دەستەوە بوو و جارجارێ بە خەمسارددییەکەوە قامکی بە ژێیەکانیدا دێنا، زیندانییەکی کورتەبالای سەرزل وەکو سێبەر بە دوایەوە بوو، من ئەم پیاوە کورتەبالایەم نەدەناسی، هیچ کەسێکیش لەوێدا گوێی نەدەدایە. ئەم پیاوە کورتەبالایە کەسێکی سەیر بوو، زۆر سرک و سڵ و بە گومان بوو، کابرایەکی نەدوو بوو، قوڕوقەپ زاری داخست بوو، زۆر جددی بوو و سوعبەت و گاڵتەی نەدەکرد. ئەمە لە کارگەی جلدوورین کاری دەکرد، خۆی لە خەڵکی دوور دەگرت و تێکەڵاوی کەس نەدەبوو. ئەمرۆکە خواردبوویەوە و سەرخۆش بوو بوو و خۆی بە

(فـارلاموف)ی هاورێمـانەوە هەڵواسـی بـوو، وەکـو سـێبەر شـوێنی کەوتبوو، بۆ هەر کوێیەک دەرۆیی شوێنی دەکەوت. مەستی مەست بوو، هاوروژا بوو، هەردوو دەستی بادەدان، شێتئاسا بۆکسی بەم لا و بەو لادا دەوەشاندا، دیواری قاوشەکە و تەختەخەوی زیندانییەکانی بەر مستان دەدا، گریان لە ئەوکی گیرا بوو. فارلاموف بە هیچ جۆرێ خۆی لێ بە خاوەن نەدەکرد، دەتگوت هەر لەگەڵ ئەویشدا نییە. سەیر ئەوە بـوو ئەم پیـاوانە لە هـیچ شـتێکدا وەکـو یەک نەبـوون، خـاڵی هاوبەشیان لە بەیندا نەبوو، نە کاروپیشەیان لێکدییەوە نزیک بوو، نە تەبیعەتیان دەچووەوە سەر یەک. سەر بە دوو بەشی جیاواز، لە دوو قاوشـی جیـا بـوون. ئەم زینـدانییە کورتەبـاڵایە نـاوی: بـولکین بـوو. فالاموف کە منی بینی لەسـەر جێگاکەی خۆم و لە نزیکی سۆپاکەوە دانیشـتووم بزەیەکـی بە ڕوومـدا دا. هەڵوەسـتەیەکی کـرد، کەمێـک لە فکـران ڕاچـوو، ئەوجـا بەدەم لارەلار و لەتـردانەوە بەرەو ڕووم هـات، دەیویست سەلار و سەنگین بنوێنێ، کە بینی ناتوانێت، لە جێی خۆی وەسـتا، بە قامکـان کەوتە لێـدانی ژێـی ئـامێرەکەی و بەدەم هەڵپەرکێیەکی سووکەوە کەوتە چڕینی ئەم مەقامە:

دەموچاوی یارەکەم سپییە
دەموچاوی یارەکەم خڕە
دەخوێنێ وەکو بولبولان
چەند جوانە بە کراسی ئاوریشمی
ئاڵووالاوە.

ئەم گـۆرانییە کـارێکی زۆری لە بـولکین کـرد، هەردوو دەسـتی هەڵبڕین و بە هەموو هێزی خۆیەوە ڕوو لە هەموومان هاواری کرد:

- براینـۆ درۆ دەکـا، بـاوەڕی پێمەکەن، ڕاستی لە مەزبدا نییە، هەر چییەک دەڵێت درۆیە!

فارلاموف کە مەستی مەست بوو، تەواو لە من نزیک بوو بووەوە، دەترسام دەست لە ملم بکات و ماچم بکات گوتی:

- "پیر" ئالکساندەر پترۆفیچ ڕێز و حورمەتم قەبوڵ بفەرموون.

زاراوەی "پیر" زاراوەیەک بوو هەموو خەڵکی سیبیریا بە کاریان دێنا، تەنانەت بۆ دواندنی خەڵکی بیست ساڵیش بەکار دەبرا، زاراوەی "پیر" بۆ ڕێز و حورمەت تەنانەت ڕووبینی و مجامەلەش بەکار دەبرا، بە کەسێک دەوترا کە بە حورمەت و ڕێز و ویقار بوایە.

- فارلاموف چۆنی؟

فارلاموف، نیگایەکی کردم و بەدەم پێکەنینێکی فێڵبازانەوە گوتی:

- مامناوەندیم، ببورە کە مەستم! ئیدی ئەمرۆ جەژنە!

بولکین پەست و غەمگین، نائومێدانە مستێکی بە تەختەخەوەکەدا کێشا و هاواری کرد:

- درۆ دەکات! دیسان کەوتە درۆیان!

پێدەچوو فارلاموف، لە دڵی خۆیدا لێبڕابێ کە خۆی لێنەکات بە خاوەن. ئەمە خۆی لە خۆیدا کومیدیترین، خاڵی دیمەنەکە بوو، بولکین لە بەیانی زووەوە دوای فارلاموف کەوتبوو، وەکو قیری کەوای سپی پێوەی لکابوو بە ساتیش لێی دوور نەکەوتبووەوە. پێدەچوو تەنیا لەبەر ئەوە دوای کەوتبێ تا بە درۆی بخاتەوە و ئەو درۆیانە بخاتە ڕوو کە بە خەیاڵی ئەو فارلاموف دەیکردن. وەکو سێبەر بە دووی کەوتبوو و لێی نەدەبووەوە، بەرپەرچی هەموو قسەیەکی دەدایەوە، لە داخا کوڵەمستی دەگوشی و بە مست بەر دەبووە دەرگا و تەختەخەوەکان، هەموو دەستی دەبوو بە برین و خوێن، بە ئاشکرا دیار بوو خەفەتی دەخوارد، خەفەتی لەوە دەخوارد کە گوایە فارلاموف "درۆی دەکرد". ئەگەر داوە قژێکی بە سەرەوە بوایە، بێگومان لە حەژمەتاندا هەڵی دەکێشا. بە ڕەفتاریدا وا دیار بوو کە

خۆی به مەسئوولی هەموو کەمتەرخەمی و خەمساردی و بێموبالاتییەکانی فارلاموف دەزانی، که کەموکوڕییەکانی فارلاموفی دەبینی هەستی به عەزابی ویژدان دەکرد. له هەموو ئەمانه کۆمیدیتر ئەوه بوو که فارلاموف، کەموزۆر گوێی بەم نمایشکارییەی بولکین نەدەدا و هەر ئاوڕیشی لێ نەدەدایەوە.

بولکین هاواری کرد:

- درۆ دەکات! ڕاست ناکات، درۆ دەکات! هەرچییەک دەڵێ هەمووی درۆیه!

زیندانییەکان به پێکەنینەوه پێیان گوت:

- باشه تۆ هەقت چییه؟ به تۆچی؟

فارلاموف، لەناکاو گوتی:

- ئەلکساندەر پترۆفیچ باوەڕ بکه به گەنجی ئەوەنده قۆز بووم، ئەوەنده جوانخاس بووم که کچان شێتوشەیدام دەبوون، دووم دەکەوتن.

بولکین، قسەکەی پێ بڕی، هەناسەیەکی هەڵکێشا و گوتی:

- درۆ دەکات، دیسان دەستی به درۆیان کردەوه!

زیندانییەکان له قاقای پێکەنینیان دا.

- منیش خۆم بۆ دەڕازاندنەوه ئەمما ڕازانەوه. کراسێکی سوور و پانتۆڵێکی فشی مەخمەلم لەبەر دەکرد، ئیدی کوڕ بووم به بانانەوە، هەر کاتێ ویستبام وەکو کۆنت دولابوتیل دەخەوتم، وەکو بابایەکی سویدی دەمخواردەوه، به کورتی و کرمانجی هەرچییەکم به ئەقڵدا هاتبا دەمکرد.

بولکین، زۆر به جددی گوتی:

- درۆ دەکات!

- ئەوسا بابم تازە مرد بوو، خانوویەکی بەردی دوو نهۆمی بۆ بەجێهێشت بووم، لە ماوەی دوو ساڵدا گسکم لێدا، تەنیا دەرگاکانیم بۆ مایەوە. ماڵی دنیا چییە؟ وەکو کۆترە ئێستا دەنیشێتەوە و تاوێکی دی دەفڕێ و دەڕوات! ماڵی دنیا چڵکی دەستە دێ و دەڕوات!

بولکین، بە دەنگێکی جددیتر لە پێشوو گوتی:

- درۆ دەکات!

- ئیدی دوای ئەوەی گەییمە ئێرە بە چەند ڕۆژێک نامەیەکم بۆ کەسوکارەکەم نارد کە هەندێ پارەم بۆ بنێرن. وا دیارە لە ڕەفتارم پەست و ناڕازی بوو بوون و وەکو پێویست ڕێز و حورمەتم نەگرتبوون، بۆیە هیچ دەنگێکیان نەبوو، ئەوە حەوت دانە ساڵە ئەو نامەیەم ناردووە!

بەدەم زەردەخەنەیەکەوە پرسیم:

- تا ئێستا وەڵامیان نەداویتەوە؟

- نەخێر، تا ئێستا وەڵامیان نەداوەتەوە.

بەدەم پێکەنینەوە ئەو جوابەی دامەوە و هەنگێ بە ڕادەیەک لێم نزیک بووەوە خەریک بوو کە پووی بەر دەموچاوم دەکەوت و گوتی:

- دەزانی ئەلکساندەر پترۆفیچ لێرە ماعشووقەیەکم هەیە!

- تۆ؟ لێرە ماعشوقەت هەیە؟

- بەڵێ، چەند ڕۆژێ لەمەپێش (ئوفوفریف) دەیگوت هەرچەندە ماعشووقەکەی دەموچاو ئاوڵاویەکی کونجی ناشیرینە، بەڵام پۆشتەوپەرداخە، جلکی جوان و باشی هەیە، ماعشووقەکەی تۆ هەرچەندە جوانە، بەڵام سواڵکەرێکی تورەکە بە کۆڵە.

- جا وایە؟

بەدەم خنکەخنکی پێکەنینەوە گوتی:

- وایە! دەنکەکەم، سواڵکەرە، دەست پان دەکاتەوە!

هەموو زیندانییەکانیش لە قاقای پێکەنینیان دا. هەموو زیندانییەکان دەیانزانی کە پەیوەندی دەگەڵ ژنە سواڵکەرێکدا هەیە و لە ماوەی شەش هەیڤدا تەنیا دە کۆبیکی داوەتێ.

ئەنجام بۆ ئەوەی لە شەڕی ڕزگار بم گوتم:

- باشە، هیچت ناوێ؟

بۆ ساتێک بێدەنگ بوو، ئەوجا نیگایەکی پاڕانەوەئامێزی کردم و گوتی:

- ئەلکساندەر پترۆفیچ بێزەحمەت پارەی پێکێک ئارەقم نادەیتێ تا بە سەلامەتی تۆ بیخۆمەوە، ئەمڕۆکە لە بەیانییەوە تا ئێستا جگە لە چایی هیچی ترم نەخواردووەتەوە. (بەدەم وەرگرتنی ئەو پارەیەوە کە بۆم ڕاگرتبوو، بە دەنگێکی ناسک لەسەری ڕۆیی) ئەوەندەم چا خواردووەتەوە خەریکە تووشی هەناسە تەنگی دەبم. ئەوەندەم چا خواردووەتەوە سکم بووە بە مەشکە، قوڵپە قوڵپی چا لە سکمدا سەعاتە ڕێیەک دەڕوات، دەڵێی ئاوەوە لە شووشەدا قوڵپ دەدا.

کە ئەو پارەکەی لێوەرگرتم، بولکین هێندەی دی هاوروژا، وەکو شێتان کەوتە هەڵبەز و دابەز، ڕووی دەمی کردە هەموو ئەوانەی لە قاوشەکەدا بوون و گوتی:

- بەڕێزینە خۆ گوێتان لێبوو چ درۆیەکی کرد؟ هەرچییەک دەڵێت درۆیە، ڕاستی لە مەزەبدا نییە!

زیندانییەکان کە سەریان لەم پێداگرییەی بولکین سوڕما بوو، هاواریان کرد:

- باشە تۆ هەقت چییە؟ ئەم شتە چ پەیوەندییەکی بە تۆوە هەیە! بەڕاستی کابرایەکی سەیری ها!

بـولکین کە لە تورەییـدا چـاوانی ئەبـڵەق بـوو بـوون، کۆڵەمسـتی گۆشـی و بە هەمـوو هێز و توانسـتی خۆی بە کۆڵەمسـتان بەر بووە لەوحی تەختە خەوەکان و هاواری دەکرد:

- نا، نابێ درۆ بکات! نایەڵم درۆ بکات!

هەمـوو پێـی پێکەنـین. فـارلاموف، پـارەکەی لێوەرگرتم، سوپاسـی کـردم و بەو وەزعە نالەبـارەیەوە بەلەز بەرەو لای مەیفرۆشـەکە دای کێشا. وەک بڵێی لەناکاو بولکینی بیرکەوتەوە، لەبەر دەرگای قاوشـەکە وەستا، وەک ئەوەی پرۆژەیەکی لە بیردا بێ و بەبێ بولکین جێبەجێ نەکرێت، بانگی کرد:

- ئادەی وەرە با برۆین!

ئەوجا بە فیزێکەوە دەڵەکی دا و دایە پێش خۆی:

- دەی خرە!

ئەوجا بە قامکان کەوتە ختوکەدانی ژێی بالالایکاکەی.

باشـە بۆچی لەسـەر باسـی ئەم شـێتخانەیە بەردەوام بم؟ ئەنجـام ئەو ڕۆژە جەنجـاڵە تەواو بــوو، زینــدانییەکان لە جێگاکــانی خــۆدا نووسـتن، ئەو شـەوە زیـاتر لە شـەوانی دی وڕێنەیـان دەکـرد، بەدەم خەوەوە دەیانبزرکاند و قسـەیان دەکرد، کۆڕی قومـاریش لەم سووچ و لەو کەنــار هەر بەردەوام بـــوو. ئەو جەژنەی کە دەمـــێ بـــوو چـاوەڕوانی بـووین، تەواو بـوو، ئیدی لە سـبەینێوە بێگـار و سـوخرە دەست پێدەکاتەوە.

«١١»

شانۆنامە و نمایش

یەکەم ئاهەنگی نمایش لە ئێوارەی ڕۆژی سێیەمی جەژندا ساز کرا. دیارە هەوڵێکی زۆر لە پێناوی سازدانی ئەم ئاهەنگەدا درابوو، بەڵام چونکە ئەکتەرەکان هەموو شتێکیان لە ئەستۆی خۆ گرتبوو و بە خۆیان کاروبارەکانیان ڕادەپەڕاند، زیندانییەکانی دی نەیاندەزانی کاری نمایش و ئاهەنگەکە گەییوەتە کوێ و ئەکتەرەکان بە تەمای چین و چی پێشکەش دەکەن، تەنانەت نەماندەزانی چ شتێک نمایش دەکەن و بابەتی شانۆنامەکە چ دەبێ. هەموو هەوڵێکی ئەکتەرەکان، لە زەرفی ئەم سێ ڕۆژەدا، لە پێناوی ئەوەدا بوو، بە هەر جۆرێ بووە جلوبەرگ و ئێکسسواری پێویست پەیدا بکەن. هەر چەند (باکلۆشین)م دەبینی لە خۆشیاندا دەکەوتە چەقەنە لێدان، بەڵام هیچی بۆ نەدەگێڕامەوە. تەنانەت مێجەرەکەی لەمەڕ خۆمانیش لە هەر کاتێکی دی هێمن و هێدی تر بوو. بەڵام ئێمە بە هیچ جۆرێ نەماندەزانی کە ئاخۆی مێجەر لە هەوڵی سازدانی ئەم ئاهەنگە ئاگادارە یان نا، ئایا ڕێی پێداون یان نا؟ یان جۆرە ڕێکەوتنێکی ناڕاستەوخۆ لە نێوان ئەو

و زیندانییەکاندا بەرقەرار بووە و بە نیاز نییە دەست لە نەخشە و کاروبارییان وەربدات بە مەرجێ ئاژاوە و هەراوهەنگامە نەنێنەوە. من بەش بە حاڵی خۆم وای بۆ دەچووم کە ئاگای لە هەوڵی سازدانی ئاهەنگە شانۆییەکە هەبوو، بەڵام بە ئانقەست خۆی لە گێلی دەدا و چاوپۆشی لە شتەکە دەکرد، چونکە دەیزانی ئەگەر ڕێگەی سازدانی ئاهەنگەکە نەدات، کاروباری زیندان دەشێوێ و لەوەیە زیندانییەکان بە ئانقەست دەست بدەنە ئاژاوە و سەر بکەنە خواردنەوە و مەیگوساری و بەدمەستی، کەواتە باشتر وایە خۆیان بە شتێکەوە مژول بکەن، بۆیە پێم وابوو ئەوە بیرکردنەوەی مێجەر بوو، چونکە ئەوە تاقە هەڵوێستی بەجێ و ئاسایی بوو، بگرە هەق بوو ئیدارەی زیندان، ئەگەر زیندانییەکان ئەم کارەیان نەکردبایە، بە خۆی ئاهەنگێکی بۆ سازکردبان. بەڵام چونکە مێجەر، پیاوێکی نەژنەو بوو، ڕاوبۆچوونی ڕێک دژ و پێچەوانەی ڕاوبۆچوونی هەموو تیرەی بەشەر بوو، بۆیە زۆر دەترسام ئەو بۆچوونەی کە گوایە مێجەر لە پرۆژەکەمان ئاگادارە و خۆی ڕێی داوە، ڕاست دەرنەچێت، مێجەر مێجەر بوو، دەبوایە هەمیشە مرۆڤێک عەزاب بدات، دەست بخاتە بینی گووراوێک، شتێک هەڵکێشێ و دەری بێنێ، غەدر لە کەسێک بکات و لە مافی خۆی بێبەشی بکات، یانی لە هەموو بوارێکدا زەبتورەبت بسەپێنێ. لە سەرانسەری شاردا بە سەختگیری بەناوبانگ بوو، هەرگیز خەمی ئەوەی نەبوو زیندانییەکان لە کار و هەڵوێستەکانی برەنجێن، تورە ببن، ئاژاوە و یاخیبوون لە زیندانەکەدا سەرهەڵبدات، چونکە ئەو جۆرە تاوانانە، سزای یاسایی خۆیان هەبوو، هەر زیندانییەک ئەو جۆرە تاوانانەی کردبا، سزای خۆی وەردەگرت (خەڵکانێک هەن وەکو ئەم مێجەرە بیر دەکەنەوە)، نابێ ڕووی خۆش بەو زیندانییە بودەڵە و خوێڕیانە بدرێت، دەبێ بەوپەڕی توندی

مامەڵەیان دەگەڵ بکرێت. بەرپرسان تەنیا ئەوەندەیان لەسەرە، بێ هیچ سازشێک، بێ هیچ چاوپۆشییەک یاسا وەکو خۆی جێبەجێ بکەن و تەواو! جا ئەو پیرە بەرپرسانە، غافڵ بوون لەوەی کە جێبەجێکردنی دەقی یاسا بەبێ تێگەییشتن لە ڕۆحیی یاسا، هەراوهەنگامە و پاشاگەردانی لێدەکەوێتەوە. ئەوان دەڵێن: "ئەوە دەقی یاسایە، لەوەی پتر چییان دەوێ؟" تەنانەت پێیان سەیرە جگە لە جێبەجێکردنی یاسا داوای شتێکی تریان لێبکرێ، بۆ نموونە داوای هەستی ڕاستگۆیانە و هزرینی ئاشتیانە و ئەم شتانە بە لای ئەوانەوە زیادە بوو، زیادە مەسرەف بوو، ڕقی هەڵدەستاندن و تووڕەی دەکردن.

بەهەرحاڵ، مائموری چاودێر، ڕێی سازدانی ئاهەنگەکەی دا و هەموو زیندانییەکانیش ئەوەیان دەویست. جا دەبێ ئەوە ڕاستییەش بڵێم کە زیندانەکە لە ماوەی ڕۆژانی جەژندا زۆر ئارام بوو، هیچ ئاژاوە و پەشێوییەک دروست نەبوو، هیچ شەڕ و قەرقەشەیەک بەرپا نەبوو، هیچ دزییەک نەکرا، هەمووی بە هۆی ئەوەوە بوو کە مۆڵەت بە زیندانییەکان درابوو ئاهەنگی خۆیان بگێڕن. بە چاوی خۆم دەمبینی کە چۆن زیندانییەکان ئارامی زیندانەکەیان دەپاراست و نەیاندەهێشت هاوڕێ مەینۆشەکانیان، بەدمەستی بکەن و هەراوهەنگامە و ئاژاوە بنێنەوە، چۆن نەیاندەهێشت ئاژاوە و فەرتەنە و قەرقەشە و دەمەقاڵە هەڵبگیرسێت، لە ترسی ئەوەی نەبادا مێجەر پێی بزانێت و نەیەڵێت ئاهەنگەکەیان بگێڕن. چونکە مێجەر وەعد و بەڵێنی لێ وەرگرت بوون کە هیچ ئاژاوەیەک نەنێنەوە و ئارامی زیندانەکە بپارێزن، بۆیە زیندانییەکان پابەندی وەعد و بەڵێنەکەی خۆیان بوون: زۆریان پێخۆش بوو کە بەڵێنەکەیان ببەنە سەر. ئەمە جگە لەوەی کە ئاهەنگەکە و مەسرەفی ئاهەنگەکە کەم و

زۆر لەسەر حیسابی ئیدارەی زیندان نەبوو. پێویست نەبوو شوێنێکی تایبەتی بۆ دامەزراندنی شانۆکە چۆڵ بکرێت، شانۆکە بە جۆرێ تەرتیب کرا بوو، دەشیا لە چارەکە سەعاتێکدا دابنرێ یان هەڵبگیرێت. شانۆنامە و نمایشەکە لە سەعات و نیوێک زیاتری نەدەخایاند، خۆ ئەگەر بەرهەڵست و کێشەیەکی کوتوپڕ بهاتبایەتە ئاراوە، دەشیا شانۆ و دیکۆرەکە لە چاوتروکانێکدا بپێچرێتەوە و کۆ بکرێتەوە. ئیکسسوار و جلوبەرگەکان لە باوڵی ئەکتەرەکاندا کە هەموویان زیندانی بوون، شاردرابووەوە. جا ئێستا و لە پێش هەموو شتێکدا بە کورتی باسێکی چۆنیەتی دامەزراندنی شانۆکە و، باسی چۆنیەتی جلوبەرگەکان دەکەم و ئەوسا دێمە سەر باسی بەرنامە و ئەو نمایشنامانەی دەویسترا پێشکەش بکرێن.

ئەلهەقی هیچ بەرنامەیەکی نووسراو لە ئارادا نەبوو، بەڵام باکلۆشین، بەرنامەیەکی لامسەرلایی بۆ شەوی دووەم یان سێیەمی ئاهەنگەکە نووسیی بوو، ئەویش لەبەر خاتری ئەفسەرەکان و گەورەمیوانەکانی دی، ئەو کارەی کرد بوو، چونکە لەو دوو شەوەدا ئامادەی ئاهەنگەکە بوو بوون و ئاهەنگەکەیان مشەرەف کرد بوو و بریتی بوون لە: ئەفسەری پاسەوان کە تاقە یەکجار هات و ئامیر سریەی پاسەوانی و پاشان ئەفسەرێکی هێزی ئەندازە. ئیدی وەکو رێزێک لەو میوانانە بەرنامەکە نووسرا بوو.

زیندانییەکان، هەموو دڵنیابوون کە ئاهەنگە شانۆییەکەمان نەک لە هەموو گۆشە و کەنارێکی زیندانەکە و دەڤەرەکە، بەڵکو لە سەرانسەری شارەکەشدا دەنگ دەداتەوە، بە تایبەتی کە شاری (ن) تاقە شانۆیەکی تێدا نەبوو، شانۆکاری تێدا نەبوو. ئەوپەڕی ڕۆژێ لە ڕۆژان چەند کەسێکی ئاماتور هەر بۆ کەیف ئاهەنگێکی شانۆییان لەوێ گێڕاوە یان نا. زیندانییەکان وەکو منداڵ، بە بچووکترین

سەرکەوتن دڵیان خۆش دەبوو و بە خۆ دەنازین و ستایشی کارەکانی خۆیان دەکرد. لە دڵی خۆیان یان لە نێو یەکتردا دەیانگوت: "گەورە بەرپرسانی زیندانەکە بەم کارەمان دەزانن و دێن تەمەشا دەکەن و بە چاوی خۆیان دەیبینن، هەنگێ قەدری زیندانییەکان دەزانن و بۆیان دەردەکەوێ کە چ بەهرە و توانستێکیان لەبار دایە، چونکە ئەم ئاهەنگە شانۆییەی ئێمە پێشکەشی دەکەین لەو شانۆنامە بازاڕیانە نییە کە سەربازان پێشکەشی دەکەن و بە نیشاندانی چەند بووکەڵە و چەند بەلەمێک و چەند ورچ و چەند سابرێنێک لە کۆڵی دەکەنەوە، بەڵکو شانۆنامەیەکە ئەکتەران نمایشی دەکەن، ئەکتەرانی ڕاستەقینە، زنجیرە کۆمیدییایەک پێشکەش دەکەن کە بۆ خەڵکانی نەجیبزادە و فامیدە نووسراوە. لە سەرانسەری شاریشدا شانۆ و ئاهەنگی وەکو ئەمەی ئێمە نابێتەوە! دەڵێن تا ئێستا جارێک جەنەراڵ ئابروسیموف لە ماڵەکەی خۆیدا ئاهەنگێکی ساز کردووە و گوایە ئاهەنگێکی دیکەش لەوێ پێشکەش دەکرێت! با پێشکەش بکرێت، لەوەیە ئێکسسوار و جلوبەرگیان زۆر لە هی ئێمە باشتر بێ، ئەمە ئاساییە، بەڵام "دیالۆگیان" لە هی ئێمە باشتر نابێت و ئیدی قولی ڕەشوسپی لە بواردا دەردەکەوێ، لەوەیە خودی فەرمانڕەوا بە ئاهەنگەکەمان بزانێ و کێ دەڵێ نایەت بۆ تەمەشا کردنی. لە شاردا شانۆیان نییە". بە کورتی خەیاڵی زیندانییەکان، بە تایبەتی دوای سەرکەوتنی یەکەم، زۆر بەرز فڕی، تەنانەت بە ئومێدی ئەوە بوون کە خەڵات بکرێن، دیارییان بەسەردا دابەش بکرێت، سەعاتی کاری سوخرە و بێگاریان لەسەر کەم بکرێتەوە، بەڵام هەر کە وەخۆ دەهاتنەوە و پەیان بە ناواقیعیەتی ئەم خەیاڵپڵاوییەی خۆ برد، خۆیان یەکەم کەس بوون کە بە خۆیان پێدەکەنین. ئەلهەقی ئەوانە هەرچەندە خەڵکی تەمەن چل ساڵیان تێدابوو، بەڵام لە ڕووی ئەقڵەوە هێشتا

مندالّ بوون. من دەمزانی بە تەمان چ شانۆنامەیەک پێشکەش بکەن، هەرچەندە هیچ بەرنامەیەکی دیاریکراو لە ئارادا نەبوو. سەرناوی شانۆنامەی یەکەم: " هەڤرکانی فیلادکاو میروشکا(1)" بوو. باکلۆشین بە هەفتەیەک پێش دەست پێکردنی ئاهەنگەکە پێی گوتم: کە ئەو رۆڵی فیلادکا دەبینێ و زۆر بە متمانەوە دەیگوت بە تەمایە بە جۆرێ ئەم رۆڵە ببینێ کە لەسەرشانۆکانی "سان پترسبۆرگ"شدا دەوری وا نەبینرا بێ! باکلۆشین بەدەم باسی رۆڵەکەی خۆی و بەدەم خۆ هەڵکێشانەوە، بەکەشوفشەوە بە ژوور و قاوشەکاندا دەگەڕا و بەوپەڕی رووخۆشی لێرەولەوێ بە شێوەیەکی نمایشی، هەندێ لەو دیالۆگانەی دەگوتەوە کە لە رۆڵەکەیدا هەبوون و ئیدی قسەکانی کۆمیدیی بوایەن یان نا، خەڵکەکە لە قاقای پێکەنینیان دەدا، خەڵکەکە بۆیە بەو قسانە پێدەکەنین چونکە باکلۆشین دەیگوتن. بەهەرحاڵ گەلێک لە زیندانییەکان، حەزیان لە کاری شانۆیی نەدەکرد و گوێیان نەدەدایە، ئەوانەی کە بەتاسەوە گوێیان لە باکلۆشین دەگرت و لە دەوری خڕ دەبوونەوە و بە ڕەفتارە دراماتیکییەکانی (تەمسیلی) پێدەکەنین زیاتر ئەو گەنجانە بوون کە نەیاندەزانی چۆن هەستەکانی خۆیان وەشێرن یان ئەو زیندانییە گەورە و پشتئەستوورانە بوون کە لە خۆیان و پێگەی خۆیان نەدەترسان و بێخەم گوزارشتیان لە هەستی خۆ دەکرد. بەڵام ئەوانی دی بە کڕیوکپی گوێیان لە ژاوەژاو و گەنگەشەکان دەگرت و نە گلەییان دەکرد و نە نارەزاییان دەردەبڕی، بەڵکو هەوڵیان دەدا وا بنوێنن کە حەز لە شانۆ ناکەن و شانۆ هیچ نییە، بەهەرحاڵ هەموو زیندانییەکان بە هەمان تاسە و جۆشوخرۆشەوە چاوەڕوانی ئاهەنگە شانۆییەکەیان نەدەکرد. زۆریان دوودڵ بوون لەوەی کە سەر دەگرێ یان نا. ئەم دوودڵییە تا یەکەم رۆژی دەسپێکی ئاهەنگەکە نەڕەوییەوە. لە دڵی خۆیاندا دەیانپرسی:

ئاخۆ میجەر چ دەڵێ؟ تۆ بڵێی ئەم ئاهەنگەش وەکو ئاهەنگەکەی پێرار سەرکەوتوو بێت؟... تاد. باکلۆشین دڵنیای کردم کە ئەکتەرەکان بژاردەن "زۆر بە باشی هەڵبژێردراون" و شانۆکە پەردەشی دەبێت، سیروتکین ڕۆڵی فیلادکای دەزگیرانی دەبینێ. باکلۆشین لەسەری ڕۆیی، چاوێکی داگرت و بە ئاووتاو گوتی: "جا بە چاوی خۆت دەیبینی چەند جوان جلی ژنانەی لێدێت!" باکلۆشین گوتی ژنە دەوڵەمەندە خێرخوازەکە تەنوورەیەکی پەڕپەڕە لەبەر دەکات و چەترێکی چکۆلە هەڵدەدا و کابرا دەوڵەمەند و خێرخوازەکەش بە جلێکی ئەفسەرییانەی ئەستێرە لەسەرشان و بە دار عاسایەکەوە دەردەکەوێ. بەڵام شانۆنامەی دووەم لە ژێر سەرناڤی (کودریلی چلێس(2)) دا بوو. ئەم ناونیشانە زۆری سەرنج ڕاکێشام. چەندم کرد و کۆشا شتێک لە بارەی ئەم شانۆنامەیەوە بزانم، بەر لە پێشکەشکردنەکەی هیچم لە بارەیەوە نەزانی. ئەم شانۆنامەیە چاپ نەکرا بوو، بەڵکو نوسخەیەکی دەستنووس بوو لە سەربازێکی خانەنشینی ئەو دەوروبەریان خواست بوو، کە ڕەنگە بە خۆی ڕۆژێ لە ڕۆژان لە شوێنێکدا، لەسەرشانۆیەکی سوپاییدا، دەوری تێدا بینی بوو بێ. هەڵبەتە لە شار و دەڤەرە دوورە دەستەکانی ئێمەدا، دنیایەک شانۆنامە و درامای لەو جۆرە هەن کە نە کەس پێی زانیون و نە ڕۆژێ لە ڕۆژانیش چاپکراون، بەڵکو خۆڕسک لە کاتی پێویستدا هەڵقوڵیون و لە هەندێ شوێنی ڕووسیادا بوون بە بەشێک لە شانۆی میللی. کە دەڵێم "شانۆی میللی" هەقە باسکاران و توێژەرانی ئەدەبیاتی میللی ئەمە بە هەند بگرن و لێکۆڵینەوەی ورد و تێروتەسەل دەربارەی ئەم نمایشنامە و نیمچە درامایانە بکەن کە مەرج نییە لەو ئاستە نزمەدا بن کە هەندێ کەس وێنای دەکەن. من باوەڕ ناکەم هەموو ئەوەی کە لە زیندانەکەماندا دیتوومە، داهێنانی زیندانییەکان

بێ و هیچ ڕەگوڕیشـەیەکییان نەبێ، ئەوەی من دیتم، بێگومـان دەبێ پێشینەی خۆی هەبووبێ و یاساوڕێسای خۆی هەبووبێ و دەمـاودەم لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی دی هاتبێ. ئیدی دەبێ لە نـاو سـەربازان، کرێکارانی کارخانەی شارە گەورەکان و تەنانەت لە نـاو ڕۆڵەی چینی ئەرسـتۆکراتی هەنـدێ بازێرۆکـانی دوورەدەسـت و گومنـاودا، بـۆ ڕەگوڕیشـەیان بگەڕێیت و بیدۆزیتەوە. ئیدی ئەمە وەکو بەشـێک لە کەلەپـووری میللـی لە هەنـدێ گونـد و لە مەڵبەنـد و پـایتەختی هەرێمەکانـدا، لە نێـو نـۆکەر و مسـکێنی گەورەئاغـا و موڵکدارانـدا پارێزراوە و نوسـخەی لەبەر گیراوەتەوە و لە فەوتـان ڕزگـار کراون. چـونکە گەورەموڵکـدار و ئاغایـانی کـۆن و دەوڵەمەنـدانی مۆسـکۆ شـانۆی تـایبەتی خۆیـان هەبـووە و دەسـتوپێوەند و مسـکێن و خوڵامەکانییان دەقی شانۆییان لەسەر نمایش کردووە. جا سەرچاوەی شانۆی میللی ئێمە لەوێوە هەڵقوڵیوە. بەڵام سـەبارەت بە نمایشنامەی "کودریلی چلێس" تەنیـا ئەوەنـدەم بۆ دەرکەوت کە ئەهریمەنـان دێنە سەر شانۆ و کودریلی قارەمانی نمایشـنامەکە بۆ دۆزەخ دەبەن. بەڵام وشەی "کوردیل" مانای چییە؟ بۆچی ناونراوە (کودریـل) و نـاونەنراوە "کیریل"؟ ئاخۆ ڕووداوی نمایشـنامەکە ڕووسـییە یـان بیانییە؟ وەڵامـی ئەو پرسـیارەم دەسـت نەکەوت. بەڵام ئەوەیـان گـوت کە نمایشـنامەکە بە دیمەنێکی "پانتومایم" لەگەڵ مۆسیقادا، کۆتایی دێت.

ئەمە خـۆی لە خۆیـدا نیشـانەی ئەوە بـوو کە ئـاهەنگەکە خـۆش دەبێـت. ژمـارەی ئەکتەرەکـان پـازدە کەس بـوون، هەر هەموویـان خەڵکانی چوستوچالاک و گورجوگۆڵ و ڕۆحسووک و ئیشکەر بوون. زۆر دەجـوڵان، زۆریـان بەردەوام خەریکـی پـرۆڤە و مەشـق بـوون، هەندێ جار پرۆڤە و مەشقەکان لە دەرێی زیندان و قاوشەکاندا دەکرا و ئەکتەرەکان بە بەر چاوی خەڵکەکەوە پرۆڤەیان نەدەکرد. بە کورتی

دەیانویست لێمانی بکەن بە شتێکی کوتوپڕ و چاوەڕواننەکراو. دەرگای قاوش و زیندانەکان، لە ڕۆژانی ئاسایی و سوخرە و بێگاردا، شەوانە زوو دادەخرا، بەڵام لە ڕۆژانی جەژنی سەری ساڵدا وا نەبوو دەوروبەری سەعات نۆی شەو دەرگاکان قفڵ دەدران. بە تایبەتی لەبەر ئاهەنگە شانۆییەکە ئەمەیان کرد بوو. هەموو ڕۆژێکی جەژن دەمە و ئێوارێ سەرپەرشتیارانی ئاهەنگەکە نوێنەری خۆیان بۆ لای زابتخەفەر دەنارد و لێی دەپاڕانەوە کە "ڕێگەی ئاهەنگە شانۆییەکەیان بدات و زوو دەرگای زیندانەکە دانەخات" و ئەوەشی بە گوێدا بدەن کە دوێنێ شەو ئاهەنگیان گێڕاوە و هیچ ئاژاوە و ئاشووبێک ڕووی نەداوە و کەمترین سەرپێچی نەکراوە. ئیدی زابتخەفەرەکە لە دڵی خۆیدا دەیگوت: دوێنێ هیچ ئاژاوەیەک ڕووی نەداوە، هیچ سەرپێچییەک نەکراوە، جا مادامێکی بەڵێنیان داوە کە کۆڕ و ئاهەنگی ئەمشەویشیان وەکو دوێنێ شەو بە سەلامەتی تێ بپەڕێت، مانای وایە خۆیان دەبن بە پۆلیس و ئەمن و ئاسایشی زیندانەکە دەپارێزن، هەڵبەتە لە پۆلیسیش باشتر ئەمە دەکەن. ئەمە جگە لەوەی کە زابتخەفەر سوور دەیزانی کە ئەگەر ڕێگەیان نەدات ئاهەنگەکەیان بکەن لەوانەیە ئەمانە (زیندانییان ئامانیان نییە) فەرتەنە و ئاژاوەیەکی وەها بنێنەوە، کە کێشە بۆ هەموو ئەفسەرانی پاسەوان دروست بکەن. جگە لەمە هۆیەکی دیکەش هەبوو کە زابتخەفەری هان دەدا، مۆڵەتی ئاهەنگە شانۆییەکە بدات، ئەویش ئێشکگرتن بوو کە زۆر ناخۆش بوو، ئەگەر مۆڵەتی ئاهەنگە شانۆییە کۆمیدییەکەی بدایە، دەیتوانی بچێ بۆ تەمەشای ئاهەنگێک کە نەک سەربازان بەڵکو زیندانییان نمایشیان دەکرد و دەیتوانی بەوە بایەکی باڵی خۆی بدات. خۆ ئەگەر فەرماندەی پاسەوانانیش هاتبا و پرسیاری کردبا، دەکرا هەنێ وەڵامی بدرێتەوە کە گوایە زابتخەفەر چووە زیندانییەکان سەرژمێر بکات و

دەرگـای قاوشــەکان دابخـات، دیـارە ئەوە وەڵامێکـی حازربەدەسـت و هەنجەتێکـی ئاسـان و بـاوەڕکردەنی بـوو. بـۆیە چاودێرەکانمـان لە هەمـوو شـەوەکانی جەژنـدا ڕێـگەی سـازدانی ئـاهەنگە شـانۆییەکەیان دایـن. دەرگـای قاوشــەکان درەنگەشــەوانێک، بە مـاوەیەکی کەم پـێش خەوتنــان دادەخــران و زینــدانییەکان پێشــوەختە دەیــانزانی کە پاسەوانەکان، ڕێگەیان لێناگرن.

پێتـرۆف، لە دەوروبەری سـەعات شەشـدا هـات بە شـوێنمدا و پێکەوە بۆ هۆڵی نمایشـەکە چووین. هەمـوو زینـدانییەکانی قاوشـەکەی خۆمان هاتبوون جگە لە چرنیچکوفی دیندار و پۆلاندییەکان کە تـا دوا ئێوارە، واتە تـا ئێوارەی (٤/ک٢)، بڕیاریـان نەدابوو بچـنە ئـاهەنگەکە، ئەویش پاش ئەوەی دڵنیا بوو بوون کە نمایشێکی زۆر خۆشـە و هـیچ تـانە و تەشــەرێکی تێـدا نیـیە، ئەوجـا بڕیاریـان دا بـوو بـێن. دیـارە زینــدانییەکان ئەو دڕدۆنگــی و لــوتبەرزی و دوورەپەرێــزییەی پۆلانـدییەکانییان لە دڵ نەگرتبـوو، بـۆیە کە ئێـوارەی (٤/ک٢) هـاتن، زیندانییەکان زۆر بە گەرمی پێشوازییان کردن و لە باشـترین شـوێن دایان نیشاندن. چەرکەسییەکان و ئەشـعیا فومیچ، نمایشـەکەیان زۆر پێخۆش بوو، لە شادیدا خەنی بوون. ئەشعیا فومیچ هەمـوو ڕۆژێ کە دەچووە ئـاهەنگەکە سـێ کۆبیکی دەدا، کەچی لە دوا ڕۆژدا لە جیـاتی سـێ کۆبیـک دە دانە کـۆبیکی خسـتبووە نـاو قـاپەکەوە و زۆریشـی پێخۆش بوو بوو.

زیندانییەکان بڕیاریان دا بوو هەر تەمەشـاڤانێک بە گوێرەی توانـا و بە ئـارەزووی خـۆی بـڕە پـارەیەک بـدات. قەرار بـوو قـازانجی ئاهەنگەکە خەرجی سازدانی ئاهەنگەکەی لێ دەربهێنرێ و، زیـادەکەی بەسەر ئەکتەرەکاندا دابەش بکرێت.

پترۆف پێی گوتم خەمی جێگام نەبێت، ئەگەر شانۆکە چەندیش قەرەباڵغ بێ، من جێی خۆم هەیە، چونکە جێی تایبەتییان بۆ داناوم، یەکەم لەبەر ئەوەی گوایە مـن لەوانـی دی دەوڵەمەنـدترم، لەوانەیە پیتاکی زیاتریان بدەمێ، دووەم چونکە من لە هەموو ئەوانی دی پتر سەر لە نمایشنامە و شانۆیان دەردەکەم و تێدەگەم.

قسەکەی پترۆف دەرچوو. بەڵام با جارێ وەسفێکی هۆڵەکە و دامەزراندنی شانۆکە و شوێنی دانیشتن یان وەستانی تەمەشاڤانەکانتان بۆ بکەم.

قاوشی بەشی سوپایی کرا بوو بە هۆڵی شانۆ، درێژی ئەم قاوشە هەر پازدە شەقاوێک دەبوو، پیاو لە حەوشی زیندانەوە بە قاڵدرمەیەکدا دەچووە ڕارەوێکی بچووکەوە کە دەچووە سەر ژوورێکی تر. ئەم قاوشە درێژکۆڵەیە وەکو پێشتر باسم کردووە، بە شێوەیەکی تایبەتی دروست کرا بوو. تەختە خەوەکان لە بن دیوارەکان دادەنران و ناوەندی قاوشەکە چۆڵ بوو. نیوەی یەکەمی قاوشەکە بۆ تەمەشاڤانان تەرخان کرا بوو، بەڵام نیوەی دووەمی کە دەچووە سەر بینایەکی دی کرا بوو بە شانۆ. پەردەی شانۆکە لە هەر شتێکی دیکە پتر سەرنجی ڕاکێشام. قاوشەکەی دەکرد بە دوو بەشەوە، درێژییەکەی دە پێ بوو، ئەم پەردەیە پەرجوویەک بوو لەو گۆڕە، بە ڕاستی مایەی سەرنج و ڕامان بوو. بە بۆیەی زەیتی نەخشونیگاری هەمەجۆری لەسەر کێشرا بوو: دارودرەخت، کەپر و کوختە و گۆل و ستێران. ئیدی ئەم پەردەیە لە قوماشی تازە و جلەکۆنی زیندانییەکان دروست کرا بوو، لە کراس و شاشکان، کە جووتیارەکانمان لە جیاتی گۆرەوی بەکاریان دێنا، هەموو ئەمانە بە یەکەوە دوورا بوون و کرا بوون بە پەردەیەکی گەورە و چونکە پەردەکە بە ئەندازەی ژوورەکە نەبوو و بچووک بوو، ئیدی

زینبدانییەکان پارچە کاغەزی هەمەجۆریان لە فەرمانگە و دایرەکان وەرگرتبوو و دابوویاننە دەم یەکترەوە. ئیدی نیگارکێشەکانی لەمەڕ خۆمان (کە یەکێک لەوانە برولوف یانی ئا. ف) بوو بە نەخشونیگاری یەجگار جوان و سەرنجڕاکێش نەخشاندبوویان، زیندانییەکان کە چاویان پێکەوت زۆر دڵیان پێی کرایەوە، تەنانەت خەڵکە وشک و درژپەسەندەکانیش دڵیان پێی کرایەوە. هەر کە نمایشەکە دەستی پێکرد هەموو وەکو منداڵ کەوتنە پاڵەپەستۆ و دەڵەکدانی یەکتر. هەر هەموویان خۆشحاڵ بوون، هەستیان بە جۆرە شانازییەک دەکرد. ڕووناکی شانۆکە بریتی بوو لە چەند مۆمێک، مۆمەکانیان کرد بوو بە پارچەی بچووکەوە تا زوو تەواو نەبێت و زیاتر بەرگە بگرێت. دوو تەختی درێژیان لە مووبەقەکە هێنا بوو و ڕووبەڕووی پەردەکە دایان نابوون، سێ چوار کورسیانیش لە ژووری دەرەجەدارەکان بە ئەمانەت وەرگرتبوو و لە نێوان پەردەکە و دوو تەختە درێژەکە دایان نابوون، تا ئەگەر گەورە ئەفسەرەکان هاتبان بۆ ئاهەنگەکە لەسەر ئەو کورسیانە دابنیشن. بەڵام دوو تەختە درێژەکە بۆ دەرەجەدار و سەربازانی ئەندازە و چاودێردانی کاروبارەکان و ئەو سەرپەرشتیارانەی کە پلەی ئەفسەرییان نەبوو، لەوە بوو سەرێک بدەن و تەمەشایەکی ئاهەنگە شانۆییەکە بکەن، تەرخان کرا بوو. ئەلهەقی شانۆکە لە میوان و تەمەشاڤانی کەم نەبوو. ژمارەی ئامادەبوان بە گوێرەی ڕۆژەکان دەگۆڕا، کەم و زۆر دەبوو، بەڵام لە دوا شەوی نمایشەکەدا، هیچ شوێنێکی بەتاڵ لەسەر تەخت و کورسییەکان نەمابوو. زیندانییەکان لە نێوان تەخت و کورسییەکان و دیوارەکاندا بە قەرەباڵغی بەپێوە وەستا بوون، وەکو ڕێز بۆ میوانەکان کڵاوەکانیان لەسەریان داکەند بوو. هەرچەندە هۆڵەکە گەرم بوو، بەڵام هەموو چاکەت یان پۆستینی کورتیان لەبەر بوو. چونکە

شوێنەکە تەنگ بوو و جێی هەموو زیندانییەکانی تێدا نەدەبووەوە، هەموویان بەسەر یەکدا کەڵەکە بوو بوون، بە تایبەتی ڕیزەکانی دواوە، تەنانەت هەندێکیان چووبوونە سەر تەختە خەوەکان و ئەوانەی هیچ جێیەکیان دەست نەکەوتبوو لە پشت پەردەکەوە تەمەشایان دەکرد. هەندێکی دی چوو بوونە پشت شانۆکە و لە قاوشەکەی ترەوە تەمەشایان دەکرد. قەرەباڵغیەکەی لەوەدا نەبوو!

بەهەرحاڵ من و پترۆفیان بۆ شوێنێکی زۆر نزیکی تەختەکان برد، ئەوانەی لەو ڕیزەدا بوون، زۆر باشتر لەوانەی لە ریزی دواوەی هۆڵەکە بوون، شانۆ و نمایشەکەیان دەبینی. بە بۆچوونی ئەوان من داوەرێکی زۆر باش بووم، بە لای ئەوانەوە کەسێکی ئەزموونەدار بووم و زۆر شانۆ و نمایشی دیکەم دیتبوون. زیندانییەکان دیتبوویان کە باکلۆشین زۆرجار پرس و ڕای پێدەکردم و بە ڕێزێکی زۆرەوە گوێی لە شیرەتەکانم دەگرت و بە گوێی دەکردم، ئیدی بە پێویستیان زانی بوو ڕێزم بگرن و باشترین شوێنم بۆ دابنێن. ڕاستە ئەوانە خەڵکانێکی سەرکێش و لەخۆ ڕازی بوون، بەڵام ئیدی ئەو ڕووبینی و ڕواڵەتبازییەشیان هەبوو. لە ئیشوکاردا گاڵتەیان پێدەکردم، چونکە کرێکارێکی زۆر خراپ و بێکەڵک بووم. ئالمازوف هەقی بوو گاڵتە بە ئێمەی خانەدان و ئەسڵزادە بکات و شانازی بەوەوە بکات کە کوورەچییەکی باشە و لە مەرمەڕ سووتاندندا وەستا و لێزانە. هەر هەموو ئەم تەوسوتوانج و تەڵفیزیکارییە دەگەڕایەوە بۆ وەی کە ئێمە سەر بە چینی خانەدان بووین و ئەوانیش چەوساوە و پاشکەوتووی دەستی خانەدانان بوون و هیچ یادگارییەکی باشیان دەربارەی خانەدانان نەبوو. کەچی هەر هەمان ئەو پیاوانە، لێرەدا، لە شانۆکەدا، جێی تایبەتیم بۆ دادەنێن، چونکە لە دڵی خۆیاندا دان بەوەدا دەنێن کە لەم مەیدانەدا من لەوان شارەزاترم، تەنانەت ئەوانەش کە چاویان

پێمـدا هەڵنەدەهـات و لە دڵـی خۆیانـدا ڕقیـان لـێم بـوو (ئەمەم لەسەرچاوەی باوەڕ پێکراوەوە دەزانی) حەزیان دەکرد ڕای من لەمەڕ شانۆکەیان بزانن و ستایشی بکەم، بۆیە بێ هیچ ڕوودەربایسییەک شـوێنەکانی خۆیـان بـۆ چـۆڵ دەکـردم. مـن ئێسـتا لەبەر ڕۆشـنایی هەستی ئەو ڕۆژگارەم حوکم دەدەم. هەنگێ پەیم بەوە برد کە ئەو هەڵسوکەوت و مامەڵەیەیان هیچ جۆرە سازش و ملکەچییەکی تێدا نییە. بە پێچەوانەوە، بەڵکو جۆرە ڕێزگرتن و کەرامەت پارێزییەکی خۆیانی تێدایە. یەکێک لە خەسڵەتەکانی گەلی ئێمە داد و دادخوازییە. گەلێکە تینووی دادپەروەرییە. لە خۆوە گەوجانە کەسێک ناخاتە ڕێزی پێشـەوە کە شایسـتەی پێشـەوە نەبێت. گەل لەم نەخۆشـییە دوورە. وەرن ڕواڵەتبازییەکانی لێ لابەن، پەردەی ڕواڵەتبازییان لەسـەر لابەن، بە دوور لە هەر حـوکم و داوەرییەکـی پێشـوەختە بـیخەنە بەر وردەبینی لێکۆڵینەوەوە و لە نزیکی نزیکەوە تەمەشـای بکەن، بزانن چ خەسـڵەت و تایبەتمەنـدیانێکی باشـی ئەوتۆتـان بـۆ دەردەکەوێ کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بیرتان لێنەکردووەتەوە، بە ڕێبواریش بە خەیاڵتانـدا تێنەپەڕیوە. تەنیا هەندێ شتی زۆر کەم هەن کە زانایان بتوانن فێری گەلـی بکەن، بە پێچەوانەوە دەبێ ئەوان لە قوتابخـانەی گەلـدا فێـری شت ببن.

کە پترۆف بـۆ شـانۆکەی بـردم، ڕێـک و ڕەوان و بە شـێوەیەکی زۆر سـادە و سـاویلکانە پێـی گـوتم کە لە ڕیـزی پێشـەوەم، دادەنـێن چونکە پارەی زیـاتر لە خەڵکی دی دەدەم. هەڵبەتە شـوێنەکان نرخـی دیاریکراویـان نەبـوو، بەڵکـو هەر تەمەشـاڤانێک بە گـوێرەی توانـای خۆی و چی لە دەست دەرچووبـا، ئەوەی دەدا. کە پیتاک کۆ کرایەوە هەر کەسـە و پارچە دراوێکـی خسـتە نـاو قـاپی پیتـاکەکەوە. لە خـۆم دەپرسی: باشە ئەگەر لەبەر ئەوەش منیان خستبێتە ڕیزی پێشـەوە کە

پارەی زیاتر لە خەڵکی بدەم ئایا ئەمە خۆی لە خۆیدا نیشانەی جۆرە ڕێز و حورمەت گرتنێکی قووڵی شەخسی نییە؟ وەکو ئەوە بوو پێم بڵێن: "تۆ لە ئێمە دەوڵەمەندتری، کەواتە بچۆ ڕیزی پێشەوە! ڕاستە ئێمە لێرە یەکسانین، بەڵام تۆ لە خەڵکی دیکە زیاتر دەدەیت، کەواتە تەماشاڤانێکی وەکو تۆ کە زیاتر دڵی ئەکتەرەکان خۆش دەکات، هەقی خۆیەتی لە ڕیزی پێشەوە دانیشێت. نەک لەبەر ئەوەی پارەمان خۆشدەوێ و ڕێز و حورمەتی پارەکە دەگرین، بەڵکو لەبەر ئەوەیە کە پێویستە خۆمان پۆلێن بکەین و هەر کەسە و شوێنی شایستەی خۆی بەر بکەوێ!". بە ڕاستی ئەمە ڕەفتارێکی بەجێ و دڵخۆشکەرەیە! چونکە لێرەدا مەسەلە پارەکە نییە، بەڵکو ڕێز و حورمەتەکەیە، وەک دەڵێن بۆ نەفسێ نییە بۆ قەدریەیە! زیندانییەکان زۆریش پارە خۆشەویست نەبوون. قەت بیرم نایەت ڕۆژێ لە ڕۆژان یەکێکمان بۆ پارە خۆی سووک کرد بێت. بۆ پارە تەنازولی کرد بێت. خۆ ئەگەر جاروبار کەسێک داوای پارەی لە من کرد بێت و پارەی لێوەرگرتبم، زیاتر بە مەبەستی فێڵ و حیلەبازی و ڕابواردن بووە تا بە مەبەستی خودی پارەکە، ئەوەش نیشانەیەکی شۆخیبازی و خۆشمەشرەبی و خۆشمگێزی بووە. بەهەرحاڵ نازانم ئاخۆ توانیومە مەبەستەکەی خۆم بە ڕوونی و ڕەوانی دەرببڕم یان نا، وا بزانم لە باسەکەم دوورکەوتمەوە، با بێینەوە سەر باسی شانۆکە.

هۆڵەکە بەر لە لادانی پەردەکە دیمەنێکی سەیری هەبوو، یەکپارچە جموجۆڵ بوو. دەرزیت هەڵدابایە بە عاردی نەدەکەوت، خەڵکەکە لە هەموو لایەکەوە تێکترنجابوون، بەڵام هەموو شاد و ڕووخۆش چاوەڕوانی دەست پێکردنی نمایشەکە بوون. ڕیزەکانی دواوە قەرەباڵغتر بوو، زیندانییەکان بەسەر یەکدا کەڵەکە بوو بوون: زۆربەیان سەروو کوتەرە داریان لە مووبەقەکە هێنا بوو، نابوویان بە

دیـوارەکەوە و چـوو بـوونە سـەری. دوو دانە سـەعاتی خشـت بەو دەقەوە، هیلاک و ماندوو، دەستیان بە شـانی ئەوانەی پێش خۆیانەوە گرتبوو و هێشتاش مەمنوون بوون کە ئەو جێیەیـان دەستکەوتبوو. هەنـدێکی دی خۆیـان بە قەراخـی بـاریکی سـۆپاکەوە گرتبـوو، بە درێژایـی مـاوەی نمایشـەکە بەو حـاڵەوە وەسـتابوون. هەنـدێکی دی لەسـەر تەخـتە خەوەکـان کەڵەکە بـوو بـوون و زۆر لە شـوێنەکەی خۆیان ڕازی بوون. پێنج زیندانی دیکەش خۆیان گەیاندووەتە سـەر سۆپاکە و لەوێ پاڵ کەوتوون، لەو سەرەوە دەڕواننە شـانۆکە و زۆر خۆیـان بە بەخـتەوەر دەزانـن کە ئەو جێیەیـان دەسـتکەوتووە. بەڵام ئەوانەی کە زۆر درەنگ گەیشتبوونە جێ و جێیان دەست نەکەوتبوو، هەموویان بە ئارامی لەبەر دەرگا و پەنا و پەسێرەکان، دانیشـتبوون و وەسـتابوون و هـیچ جۆرە هەراوهەنگـامە و ئـاژاوە و ئاشـوبێک یـان شـەڕ و قەرقەشـەیەک دروسـت نەبـوو، هەمـوو زینـدانییەکان پابەنـدی یاساوڕێسـای زیندان بوون و هەموویـان هەوڵیـان دەدا، لەبەر چـاوی میـــوانە بەڕێزەکانـــدا ئەوپەڕی هێمنـــی و ویقـــار بنـــوێنن. بەدەم چـــاوەڕوانییەوە، لە گەرمـــای هـــۆڵەکەدا ئارەقەیـــان کـــرد بـــوو و دەموچاویـان سـوور هەڵـگەڕا بـوو. شـادییەکی منـداڵانەی بـێگەرد نیشـتبووە سـەر سیمایان و هەمـوو بەسـەری ڕووتەوە چاوەڕوانییـان دەکرد. مـن کە لە دەسـتە ڕاسـتەوە دانیشـتبووم، وام دەهـاتە بەر چـاو کە هەمـوو سـەریان سـفر کـردووە. ئەنجـام دەنـگە دەنگێـک لەسـەر شـانۆکەوە بەرز بـووەوە، جموجۆڵێـک پەیـدا بـوو، پەردەکە بـوو کە دەجووڵا، ئەوجـا دەنگی ئۆرکسـتەرەکە (تیپی مۆزیک) بەرز بـووەوە، ئەم ئۆرکسـتەرە ئەوە دێنێ هەڵوەسـتەیەکی لەسـەر بکەم و باسـێکی بـکەم. ئۆرکسـتەراکە بریتـی بـوو لە 8 مـۆزیکژەن لەسـەر تەختەکـان دانیشتبوون: دوانیان کەمـانجەژەن بوون (یەکێک لە کەمانجەکان هـی

پیاوێکی زیندانی بوو و ئەویتریان لە دەرێی زیندانەکە بە ئەمانەت هێنا بوویان، مۆزیکژەنەکان هەموویان لە زیندانییەکانی خۆمان بوون) سییانیش بالالایکاژەن بوون، بالالایکاکان دەستکردی زیندانییەکان خۆیان بوو، دوانیش گیتارژەن بوون و یەکێکیش دەفژەن بوو. کەمانجەکان زۆر دەنگیان ناساز و ناخۆش بوو، گیتارەکان لە نرخی نەبوو دا بوون، بەڵام بالالایکاکان گاڵتەیان پێنەدەکرا. قامکی هونەرمەندەکان بەسەر ژێی بالالایکاکانەوە هێندە بە سووکی و نەرمی دەبزوان کە من بە عەمراتم شتی وام نەبینی بوو. ئیدی پارچە ئۆپرایەکی میللی بوو لەو گۆڕە. مۆزیکژەنەکان جەزمە گرتبوونی، حاڵیان لێهاتبوو، لە گەرمەی مۆزیکژەنیدا لەپڕ دەیانکێشا بە قونـاغی ئامێرەکانیاندا، ژەنینەکەیان زۆر ڕەسەن، خۆشئاهەنگ و پڕ زەوق و ناسک و بە ریتم و ئاواز ڕەوان بوو. یەکێک لە گیتارژەنەکان زۆر باشی دەژەند، ئەمە ئەو گەنجە بوو کە بابی خۆی کوشتبوو، بەڵام دەفژەنەکە هەر باسی مەکە، پەرجوویەک بوو لەو گۆڕە. دەفەکەی لەسەر یەک قامکی هەڵدەسوڕاند، یان قامکی گەورەی بە چەرمەکەیدا دێنا و شەپۆلە ریتم و ئاهەنگێکی ڕوونوڕەوان بەرز دەبووەوە و بەرز دەبووە و لەناکاودا دادەهاتەوە و دەنگێکی کرۆکپی وەکو دەنگی وردە شەپۆلی لێ هەڵدەقولا. لە کۆتاییدا دوو هارمۆنیکاژەنیش پەیوەندیان بەم ئۆرکستەرایەوە کرد. پیاو ڕاست بڕوات قەت باوەڕم نەدەکرد بەم ئامێرە میللیانە بتوانرێ ئەم هونەرنماییە بەرزە پیشان و ئەنجام بدرێت. کە گوێم لەم مۆزیکە بوو هەر سەرم سوڕما! ئەلهەقی ئەو مۆزیکژەنانە توانییان بە جوانترین شێوە ئاوازەکان ئەدا بکەن، کە دیتم ریتم و ئاهەنگ و ئاواز و ژەنین لە یەکەیەکی هونەری جواندا یەکیان گرتووە، هەنگێ بۆ یەکەم جار بۆم دەرکەوت، کە ئاواز و

ئاهەنگی سەما میللییەکانمان و گۆرانی و ئاوازە باوەکانمان چ سیحر و ئەفسوونێکی مەزنیان لەخۆ گرتووە.

ئەنجام پەردەکە لا برا، جموجۆڵ و لە هۆڵەکەدا پەیدا بوو. ئەوانەی لە ڕیزی دوای دواوە بوون هەستانە سەر قامکی پێیان. یەکێکیان لەسەر کۆتەرە دارەکەی ژێر پێی خزی، هەموو ئەوانی دی بەتاسەوە دەمیان داچەقاند بوو، چاویان بڕی بووە شانۆکە، بێدەنگییەکی تەواو باڵی بەسەر هۆڵەکەدا کێشابوو، ئەنجام نمایشەکە دەستی پێکرد.

من لە نزیکی 'عەلی 'یەوە دانیشتبووم، عەلی و براکانی و هەموو چەرکەسییەکانی دی لە یەک شوێندا وەستا بوون. ئەمانە زۆریان حەز لە شانۆ و نمایش بوو، ئیدی هەموو شەوێ دەهاتن بۆ شانۆکە و شەوبێریان نەدەکرد. هەستم کرد هەموو موسوڵمانان، چ تەتەر و چ غەیرەز تەتەر زۆر حەز لە شانۆ دەکەن. (ئەشعیا فومیچ)ش لەو لای ئەوانەوە بوو، هەر کە پەردەکە لادرا، ئیدی سەراپای بوو بە گوێ و بە چاو، زۆر بەتاسەوە چاوەڕوانیی ڕووداوی پەرجووئاسای دەکرد، خۆ ئەگەر گرتەیەکی بە دڵ نەبوایە، یەکسەر بەوەدا بۆت دەردەکەوت کە هەناسەیەکی قووڵی پڕ حەسرەتی هەڵدەکێشا. دەموچاوە جوانەکەی عەلی لە خۆشیدا پرشنگی دەدا و بێگەردی و پاکییەکی منداڵانەی ئەوتۆ نیشتبووە سەر سیمای کە لەزەتم لە تەمەشاکردنی دەبینی. هەر کاتێ کە خەڵکەکە بە نوکتە یان ڕەفتارێکی کۆمیدییانەی ئەکتەرەکان پێدەکەنین، من ئاوڕم دەدایەوە و تەمەشایەکی (عەلی)م دەکرد تا بزانم کاردانەوەی ئەو سەبارەت بەو نوکتەیە یان ڕەفتارە کۆمیدییە چییە. بەڵام عەلی هەستی پێنەدەکردم و تەمەشای نەدەکردم. دیارە لەو کاتانەدا بیری بە شتی ترەوە مژول بوو و ئاگای لە من هەر نەبوو. بە دەستە چەپدا و لە نزیکی شوێنەکەی منەوە

زیندانییەکی پیر ڕاوەستا بوو، کابرایەک بوو گرژ و پەست و تورە و دڕدۆنگ و ئیرادگر و ناڕازی. ئەویش هەستی بە عەلی کرد بوو، ناوبەناو دزە نیگایەکی دەکرد و بزەیەکی کاڵ سیمای بە ئاستەم دەگەشاندەوە! ئەم زیندانییە هەمیشە بە عەلی دەگوت (عەلی سیمیونیچ)، نازانم بۆ وای پێدەگوت! نمایشەکە بە نمایشنامەی (فیلادکا و میروشکا) دەستی پێکرد. باکلۆشین کە دەوری فیلادکای دەبینی، دەورێکی یەجگار جوان بوو. باکلۆشین زۆر بە باشی دەورەکەی دەبینی. دیار بوو حیسابی وردی بۆ هەر ڕستەیەک دەکرد کە دەیگوت، هەزارویەک حیسابی بۆ هەر جوڵەیەک دەکرد کە ئەنجامی دەدا. بە تەواوەتی چوو بووە پێست و خووی کاراکتەرەکەوە. کۆپییەکی کوتومتی کاراکتەرەکە بوو. ئاسایی، چوستوچالاک، بە دوور لە هەر شێوەیەکی دەستکرد، دەورەکەی دەبینی و زۆری لێدەهات. خۆزگە (باکلۆشین)تان دەبینی چۆن دەورێکی دەگێڕا، هەنگێ ددانتان بەوەدا دەنا کە بە ڕاستی ئەکتەرێکی گەورەیە و لە خەڵقەتەوە بۆ نواندن دروست بووە و بەڕاستی بەهرەیەکی گەورەی هەیە. من نمایشنامەی (فیلادکا)م لەسەر شانۆکانی مۆسکۆ و پترسبۆرگدا زیاتر لە جارێک دیتبوو، دەتوانم بە دڵنیاییەوە ئەوە بڵێم کە لە هیچ یەکێک لەو دوو پایتەختەدا، تاقە هونەرمەندێکم نەبینی لە بینینی ئەو دەورەدا هاوتای باکلۆشین بکاتەوە. ئەکتەرەکانی ئەوێندەر دەوری جووتیارانێکیان دەبینی دەشیا جووتیاری هەر وڵاتێکی دنیا بن، یانی جووتیاری ڕاستەقینەی ڕووس (موجیک) نەبوون. یانی ئەوان پێیانەوە دیار بوو کە تەمسیل دەکەن، دەوری جووتیار دەبینن، بە پێچەوانەی (باکلۆشین)ەوە کە بوو بوو بە خودی جووتیارەکە. یەکێک لە هاندەرەکانی باکلۆشین هەڤرکیی بوو. تەماشاڤانەکان دەیانزانی لە نمایشنامەی دووەمدا بوتسیاکین ڕۆڵی

کودریل دەبینێ و باوەڕیان وابوو – نازانم بۆ- کە بوتسیاکین زۆر لە باکلۆشین بەهرەمەندترە. باکلۆشین وەکو مندالْ پێی ناخۆش بوو کە پەسەندی هاوڕێکەی بەسەر ئەودا بدەن. لە دوا ڕۆژەکاندا چەندین جار هاتە لام و دەردە دڵی خۆی بۆ کردم! باکلۆشین پێش دەست پێکردنی نمایشەکە بە دوو سەعات تای لێهات، بەڵام کاتێ کە جەماوەرەکە لە قاقای پێکەنینیان دەدا و هاواریان دەکرد: "سڵاو لە باکلۆشین بە ڕاستی ئەکتەری نەک گاڵتە!" لە خۆشیدا دەموچاوی دەگەشایەوە، سەرۆیەکی ڕاستەقینە لە چاوانییەوە پرشنگی دەدا. کاتێ ئەو دیمەنە پیشاندرا کە (میروشکا و فیلادکا) دەست لە ملی یەکدی دەکەن و یەکتری ڕادەمووسن، فیلادکا هاوار لە هاوڕێکەی دەکات: "زارت بسڕە، زارت وشک بکەوە" خەڵکەکە پڕ بە زار لە قاقای پێکەنین دەدەن. بە ڕاستی کە ئەو هەموو جۆشوخرۆش و کەیف و شادییەی تەمەشاڤانەکانم بینی، زۆر خۆشحالْ بووم. زیاتر شادمانییەکەی ئەوان خۆشحاڵی کردم، ئەم داماوانە کە ساڵەهای سالْ بوو جگە لە بەدبەختی چاوەڕوانی هیچ شتێکی دی نەبوون، ئەمشەو دەرفەتیان بۆ ڕەخسا بوو، ئەگەر بۆ چەند ساتێکیش بووە، بەدبەختی و کلۆڵی خۆیان لە بیر بکەن. بۆ نموونە زیندانییەک بە ئانیشکان دەژەنێ بە قەبرغەی ئەوەی تەنیشتییەوە تا بەپەلە و بێئەوەی بزانێ کێ لە تەنیشتییەوەیە، هەستی خۆی بۆ بگوازێتەوە و دەری ببڕێت. یەکێکی دی لە گەرمەی دەستپێکردنی دیمەنێکی کۆمیدیدا، بە توندی ئاوڕی پاشەوەی دا و بە توندی کەوتە دەست تەکاندان، وەک ئەوەی بیەوێ هاوڕێکانی هان بدات کە پێبکەنن، ئەوجا بەپەلە ڕووی بەرەو شانۆیەکە وەرگێڕایەوە. زیندانییەکی دیکە، هەر جوڵەجوڵیەتی و ناتوانێ ئارام بگرێت. بەڵام شوێنەکە تەنگە و ناتوانێ شوێنەکەی خۆی بگۆڕێت و لەجێی خۆی هێدی هێدی پێیان بە

عاردیـدا دەدا. لە کۆتـایی شـانۆییەکە شـادمانی و خۆشـی گەیـیە ئەوپەڕی. هەمـوو خەڵکەکە قاقا پێدەکەنین. ئەوەی دەیگێڕمەوە هـیچ زێدەڕۆییەکی تێدا نییە! زیندانەکە بێنە بەرچاوی خۆتان، زیندانییانی پـێ بە زنجیـر، ئەو تەختـەخەوانەی زینـدانییەکانیان لە قاڵـب دابـوو، ساڵانی دوورودرێژی سوخرە و بێگاری و تاراوگە، ژیانی ڕۆتینی و یەکهـاوی کە وەکـو دڵـۆپە تـکـتـک دەهـاتە خـواری، ڕۆژانـی تـاریکونوتەک و درێـژی پـایز، هەمـوو ئەو دیمەنـانە بێـنە بەرچـاوی خەیـاڵ، ئەو زینـدانییە دامـاو و بەدبەخـت و سـەرکوتکراوانە بێنـە بەرچاو کە لەو وەزع و حاڵە نالەبارەدا، لەوپەڕی بێئومێدیدا دەژیـان، لە پڕ ڕێگە درابوون بۆ مـاوەی سـەعاتێ دوان ئاهەنگ بگێڕن، شـادی بکەن، خەمی دڵیان بە با بدەن و پڕ بە سییەکانیان هەناسە هەڵبکێشن، بەدبەختی خۆیان، مۆتەکەکانی سەر دڵیان فەرامۆش بکەن، ئاهەنگێک بگێڕن ئەمما ئاهەنـگ، ئاهەنگێـک کە هەمـوو خەڵکـی شـار خۆزیـای پێبخـوازن، گەورە و بچـووک بیگێـڕنەوە، باسـی بـکەن و بڵـێن: "تەمەشای ئەو زیندانییانە بکەن!" هەموو شتەکان، گشت دیمەنەکان بۆ زینـدانییەکان تـازە و خۆش بـوو، مـایەی سـەرنجیان بـوو. بۆ نمـوونە جلوبەرگەکـان: زۆریـان پێخۆش بـوو کە (فاتکـا یـان نتسـفیاتالف یـان باکلۆشـین)یان بە جلـوبەرگی تـازەوە دەبینـی، نەک بەو جلـوبەرگەی زیندانەوە کە سـاڵەهای سـاڵ بـوو دەقیـان پێوە گرتبوو. بەشـادییەوە دەیانگوت "ئەویش زیندانییە، زیندانییەکی ڕاستەقینەیە، کە ڕێ دەکات زڕەی زنجیرەکانی لە ژێر جلەکانییەوە سـەعاتە ڕێیەک دەڕوات، بەڵام ئێستا تەمەشای بکەن، لەسەر شانۆکە ببینن چەند گۆڕاوە، بەو پاڵتۆ و شـەپقە و جـلانەوە لە خـانەدان و ئەشـرافزادەیەکی تەواو عەیـار دەچـێ. تەمەشـای سـمێڵە دەسـتکرد و کڵاوقژەکەی، چەنـد لێـی دێت، بڕوانە کە دەستەسـڕە سـوورەکەی دەردێنـێ خـۆی پێباوەشـێن بکات،

کوتومت لە خانەدان و ئەشرافان دەچێت". بۆیە خۆشی و شادی تەمەشاڤانەکان گەییە لوتکە. کاتێ "ئاغای خێرەومەند" بە جلی سوپاییەوە، کە ئەلهەقی جلێکی شڕوشەپڕێو بوو، بەڵام نەجمەی ئاڵتوونی بەسەر شانەوە بوو، کڵاوی سوپایی لەسەر بوو، دەردەکەوێ، هەموان لە چەپڵەی شادمانی دەدەن. باوەڕ دەکەن، دوان لە زیندانییەکان، لەسەر بینینی ئەم ڕۆڵە وەکو منداڵ دەچن بەگژ یەکدا، چونکە هەردووکیان زۆریان حەزدەکرد بە جلی سوپاییەوە لەسەرشانۆ دەربکەون؟ ئیدی ئەکتەرەکان دەکەونە ناوبژییان و نایەڵن شەڕ بکەن، بە زۆرینەی دەنگ ڕۆڵەکە بە نتسفیاتایف دەسپێردرێت، هەڵبەتە لەبەر ئەوەنا کەلە هاوڕێکەی بەتواناتر و بەهرەدارتر بوو، لەو زیاتر لە خەڵکی خانەدان و ئەشراف دەچوو، بەڵکو لەبەر ئەوەی هەموویانی دڵنیا کرد بوو کە دار حەیزەرانێکی هەیە و لە کاتی نمایشەکەدا بەکاری دێنێ، بەملا و بەولادا بای دەدات و وەکو هەر خانەدان و ئەشرافزادەیەک لە عاردی دەخشێنێ و هەندێ خەتخەتۆکانی پێدەکات، یانی دەوری ئەشرافزادەی ڕاستەقینەی پێوە دەبینێ، ئەمە شتێک بوو کە فانکا یان تسیباتین لە عۆدەی نەدەهاتن، کە بە عەمراتیان ئەشرافزادەیەکی ڕاستەقینەیان نەبینی بوو. ئەوە بوو کاتێ نتسفیاتایف دەست لە نێو دەستی ژنەکەی لەسەر شانۆ دەرکەوت، خێرا بە داردەستەکەی، کە کەس نەیدەزانی لە کوێی پەیدا کرد بوو، چەند خەتخەتۆکێیەکی لەسەر عاردەکە نەخشاند، کە ئەمە بە نیشانەیەکی بێ چەندوچوونی تەربیێت و ڕەفتار و ئەتەکێتی خانەدانان و ئەشرافان دەژمێردا.

ڕەنگە کاتی خۆی کە منداڵە هەژارێکی پێخاوس و شرۆڵ بووە، ئاغایەکی شیکپۆشی خانەدانی دیتبێ بەو ئەتەکێتە دار عاساکەی بادابێت و ئیدی ئەمە لە نەستیدا بۆ هەتا هەتایە چەسپی بێ و مت

بوو بێ و وا ئێستا لە تەمەنی سی ساڵیدا، لە یادگەیدا سەری هەڵداوەتەوە و بە جۆرێ نمایشی دەکاتەوە کە هاوزیندانییەکانی پێ سەرسام بن. نتسفیاتایف بە جۆرێ لە دەورەکەی خۆیدا نقوم بوو و چاوی لە نووکی داردەستەکەی نەدەگواستەوە کە کاتێ قسەی دەکرد و وەڵامەکانیشی دەدایەوە چاوانی هەڵنەدەبڕی، نووکی دارەکەی و ئەو خەتخەتۆکێیانەی کە لەسەر عاردەکەی دەکێشان بە جۆرێ سەرقاڵی کرد بوو ئاگای لە هەموو شتێکی دیکە بڕا بوو. هەروەها ڕۆڵی خانمە خێرەومەندەکەش زۆر جوان بوو. بە جلێکی کۆنی شڕۆڵەی مۆزلینەوە هاتە سەر شانۆ، هەردوو باسک و گەردنی ڕووت بوون، ئارایشت و مکیاجێکی زۆر تۆخی کرد بوو، شەپقەیەکی چکۆلەی کەتانی لەسەر نابوو و بە داوێک لە ژێر چەناگەیدا بەسترا بوو، بەدەستێکی چەترێکی چکۆلەی ژنانەی هەڵگرتبوو و باوەشێنێکی کارتۆنی ڕەنگاوڕەنگیش بە دەستەکەی تریەوە بوو و لێکدالێکدا دەموچاوی پێ باوەشێن دەکرد. کە تەماشاڤانەکان ئەم خانمە بەویقارەیان بینی لە قاقای پێکەنینیان دا، بە جۆرێ پێدەکەنین کە ئەویش خۆی پێنەگیرا و لەسەر شانۆیەکە و بەدەم نواندنەوە، زیاتر لە جارێک پێکەنین گرتی. ئیڤانۆڤ، کە ئەویش زیندانی بوو، ئەم ڕۆڵەی دەبینی. (سیروتکین)ش کە ڕۆڵی کیژی دەبینی، جلی کیژی لەبەر کرد بوو، تا حەزکەی لێیدەهات. ئیدی هەموو ئەکتەرەکان زۆر بە جوانی دیالۆگەکانیان ئەنجام دا، بە باشی شیعرەکانیان خوێندەوە. بە کورتی نمایشنامەکە سەرکەوتوانە کۆتایی هات، جەماوەرەکە زۆریان بە دڵ بوو، کەس کەمترین ئیراد و ڕەخنەی نەبوو، چما ئیرادی هەڵدەگرت تا ڕەخنەیان هەبێ! بەشی یەک تەواو بوو.

ئۆرکستراکە ئۆپرای بەشی دووەمی "ژوورە چکۆلەکەم، ژوورە چکۆلەکەم(3)"ی لێدا. دیسان پەردە لابرا. نۆرەی نمایشنامەی "

کـودریلی چڵـێس* بـوو. ئەم نمایشـنامەیە لە نمایشـنامەی دۆنجـوان دەچـــوو. لەو ڕووەوە لە دۆنجـــوان دەچـــوو، چـــونکە لە کۆتـــایی شانۆنامەکەدا ئاغـا و نۆکەرەکەی لە لایەن ئەهـریمەنەوە دەڕفێنـرێن و بۆ دۆزەخ دەبرێن. دەستنووسەکە بە تەواوی خوێندرایەوە، بەڵام دیـار بوو کە ئەم دەقە تەنیا بەشێک بوو لە شانۆنامەکە، هەمووی نەبوو. بە مەزنـدەی مـن سـەرەتا و کۆتـایی شـانۆنامەکە ون بوو بـوو. چـونکە ئەوەی دیتمـــان ســـەرەتا و کۆتـــایی نەبـــوو. ڕووداوی دیـــمەنەکە لە میوانخـــانەیەکی گۆشـــەیەکی ڕووســـیادا ڕوودەدا. لە ســـەرەتای دیمەنەکەدا خاوەنی میوانخانەکە وەژوور دەکەوێ، ئاغـایەکی خـانەدان بـۆ یەکێـک لە ژوورەکـان دەبـات، ئاغـا پـاڵتۆیەکی لەبەرە و کڵاوێکـی گەورەی خڕی چرچولۆچی لەسەر ناوە، کودریلی نۆکەر، دوای ئاغـای دەکەوێ، بە دەسـتێک جانتـاکەی بـۆ هەڵگرتـوە و بە دەسـتەکەی تـری مریشـکێکی بـرژاوی هەڵگرتـووە کە لە زەرفێکـی شـینەوە پێچـراوە. کودریل، پۆستینێکی کورتی لەبەر، کڵاوێکـی بـریقەداری لەسـەرە. ئەم نۆکەرەپیـاوە چڵـێس و زۆر خـۆرەکەیە. بوتسـیایکینی زینـدانیی کە هەڤرکـــی باکلۆشینـــە، ئەم ڕۆڵە دەبینـــێ. دەوری ئاغـــاکە ئیڤـــانۆڤ دەیبینـێ، ئەو ئیڤـانۆڤەی کە لە شـانۆنامەی یەکەمـدا ڕۆڵـی خـانمە بە ویقارەکەی دەبینی.

خاوەنی میوانخانەکە (نتسفیایایف) میوانەکە ئاگادار دەکاتەوە کە ژوورەکە جنۆکەدارە و ئەوانگەلـی هەیە، ئەوجـا دەڕوات. ئاغـا بە دەم خەم و پەژارەی خۆیەوە بە دەنگی بەزر دەڵێت دەمێکە ئەمە دەزانێت و فەرمـان بە کودریـل دەدات کە بـار و بـوخچە و جانتـاکە بکـاتەوە و شێو ئامادە بکات. کودریلی چڵێسـی زۆر خۆر، ترسنۆک و قەڵزراو، هەر کە گـوێی لە نـــاوی جنـــۆکە و ئەوانـــگەل دەبـــێ، ڕەنگـــی زەرد هەڵدەگەڕێ و وەکو بی ناو ئاو دەکەوێتە لەرزین و تەنانەت بیر لەوە

دەکاتەوە هەڵێت، بەڵام هەم لە ئاغای دەترسێت و هەم زۆری برسییە. کابرایەکە نەوسن، کەودەن و گەوجە، بەڵام بە دینی خۆی سەگ و فێڵبازە، لەگام و دەڵەچەیە، هەموو کاتێ ئاغای دەخەڵەتێنێ، بەڵام زۆریشی لێدەترسێت. ئیدی نموونەیەکی سەیر و دەگمەنی نۆکەر و خۆلامانە، هەموو سوخەت و خەسڵەتە سەرەکییەکانی (لیبوریلو)ی تیایە، بەڵام ئاوێتە و نادیارە، زەق نییە. بوتسیابکین بە ڕاستی لێهاتووانە ئەم ڕۆڵەی بینی، زۆر جوان ئەم تەبیعەتەی بەرجەستە کرد، بە ڕاستی توانست و بەهرەیەکی گەورەی هەیە، نکوڵی لێناکرێت، بە ڕای من لە (باکلۆشین)ش بە تواناتر و بەهرەمەندتر بوو. هەڵبەتە ڕۆژی دواتر کە (باکلۆشین)م بینی ئەو بۆچوونەی خۆمم پێنەگوت. چونکە ئەگەر پێمگوتبا زۆری لەبەر گران دەبوو، پێی زویر دەبوو.

بەڵام ئەو زیندانییەی کە ڕۆڵی ئاغاکەی دەبینی، نمایشەکەی زۆر خراپ نەبوو. هەرچییەکی گوت هەمووی بێسەروبەر بوو بەڵام ئیلقاکەی ڕوون و ڕەوان بوو، ئاماژە و حەرەکەکانی گونجاو و سەرکەوتوو بوو.

لە کاتێکدا کودریل خەریکی کردنەوەی جانتاکە بوو، ئاغای بە ژوورەکەدا دەهات و دەچوو، لەبەر خۆیەوە دەیگوت ئیدی تەواو لەمڕۆ بە دواوە واز لە گەڕیدەیی دێنێ و ماڵئاوایی لەسەر گەردانی دەکات. کودریل گوێ لە مونۆلۆگەکەی ئاغای دەگرێ و دەمەلاسکێی دەکاتەوە، بە ئەداوئەتواری کۆمیدیی تەمەشاڤانەکان دێنێتە پێکەنین، هەڵبەتە بە دزی ئاغایەوە، بێئەوەی ئاغای گوێی لێبێ ئەمە دەکات. هەڵبەتە کودریل نە بەزەیی بە ئاغایدا دەهاتەوە و نە دڵی پێی دەسووتا، بەڵام چونکە ترسنۆک بوو و ناوی جنۆکە و شەیتانانی بیستبوو حەزی دەکرد شتێکیان لە بارەوە بزنەوێ و بزانێ، بۆیە دەکەوێتە پرسیار لە ئاغای، ئیدی ئاغای بۆ دەگێڕێتەوە کە جارێک

تووشی گرفت دەبێ و مەرگ هەڕەشەی لێدەکات و هانا بۆ شەیتان دەبات و شەیتان بە هەندێ مەرج فریای دەکەوێت و ڕزگاری دەکات و ئیدی ئەمڕۆ دوا مۆڵەتی مەرجەکەیانە و، ئەگەر شەیتان ئەمڕۆ پەیدا بێ، مانای وایە بۆ ڕۆح کێشانی ئەو هاتووە. کودریل لە ترسا دەکەوێتە لەرزین، بەڵام ئاغاکەی نەترە بەر نادات و خۆی شێلو ناکات و دەستوور بە کودریل دەدات شێو ئامادە بکات. کودریل کە گوێی لە وشەی شێو و خواردن دەبێت، دەبوژێتەوە، مریشکەبرژاوەکە لە زەرفەکە دەردێنێ و قاپێ شەراب لە جانتاکە دەردێنێ، بە دزییەوە دەست بە خواردن و خواردنەوە دەکات. تەمەشاڤانەکان لە قاقای پێکەنین دەدەن و لە پڕ تەقوهۆڕ لە دەرگاکە بەرز دەبێتەوە، با دەیخاتە سەر گازی پشت، کودریل لە ترسا دەلەرزێ، بەپەلە و بە لاشعوری پارووپەکی گەورە لە مریشکە برژاوەکە دەپەستێتە دەمییەوە و هەرچی دەکات بۆی قووت ناچێت. تەماشاڤانەکان دیسان لە قاقای پێکەنین دەدەن. ئاغای کە بە ژوورەکەدا دێت و دەچێت، هەڵوەستەیەک دەکات و دەڵێت: "شێوەکەت ئامادە کرد؟" کودریل بەرسڤی دەداتەوە و دەڵێت: "هەر ئێستا ئەزبەنی، من خەریکم بۆتی ئامادە دەکەم". کودریل بەدەم ئەو قسەیەوە لەسەر خوانەکە دادەنیشێت و بەتاسووقەوە دەکەوێتە خواردن. جەماوەرەکە زۆریان پێخۆش بوو کە ئەم خزمەتکارە بەو لێهاتووییە بە ئاغاکەی ڕادەبوارد. زۆر لێهاتووانە وەلامی دەدایەوە: هەر ئێستا ئەزبەنی من خەریکم بۆتی ئامادە دەکەم."

کودریل لەسەر پاروو گلانی خۆی بەردەوام دەبێت، بەڵام لەگەڵ هەر پاروویەکدا لەوە دەترسێت ئاغای پێی بزانێت. هەر جارێ کە ئاغای ئاوڕی دەدایەوە، خێرا بە مریشکەکەوە خۆی وەبن مێزەکەدا دەکرد. پاش ئەوەی کەمێک برسیتی دەشکێ، لێدەبڕێ خەمێکی ئاغای

بخوات. که هاوار دەکات و دەڵێت: "ئەرێ چیت کرد کودریل، شێوەکە ئامادە نەبوو". کودریل بەرسڤی دەداتەوە و دەڵێت: "ئەزبەنی ئامادەیە". کە دەبینێ تەنیا یەک ڕان لە مریشکەکە ماوە زۆر دەترسێت، بەڵام خۆشبەختانە ئاغا بە ڕادەیەک غەرقی خەموپەژارەی خۆی دەبێت، لەسەر خوانەکە دادەنیشێت و بە هیچ جۆرێ هەست بەمە ناکات، ئیدی کودریلیش خاولی بە دەست لە پشت کورسییەکەی ئاغاوە دەوەستێ. ئیدی کودریل بە قسە و بە حەرەکە و بە چاوداگرتن، ڕوو لە جەماوەر، گاڵتە بە ئاغای دەکات و سەربەقوڕ دێنێتە پێکەنین. هەر کە ئاغای گەنج دەست بە نان خواردن دەکات، جنۆکە و شەیتانەکان وە ژوور دەکەون. ئیدی لێرەوە شتەکان ئاڵۆز و نا مەفهووم دەبن. ئەو شەیتانانە لە هیچ شتێکدا لە بەشەر ناچن. دەرگایەکی لاوەکی دەکرێتەوە، تاپۆیەکی سەراپا سپیپۆش دیار دەکەوێت، سەری بریتییە لە چرایەک و مۆمێکی بە سەرەوەیە، تاپۆیەکی دی بە دواوەیە، چرایەکی بەسەر سەرەوەیە و داسێکی بە دەستەوەیە. بۆچی ئەم تاپۆیانە سپییان پۆشیوە، بۆ چرایان بەسەرەوەیە و بۆچی داسیان هەڵگرتووە؟ کەس ئەمەی بۆ لێک نەدەدرایەوە و ئەوەی ڕاستی بێ جەماوەرەکە زۆر بە خەمی ئەوەوە نەبوو و ئەم دیمەنە نا ئاساییەیان بە لاوە سەیر نەبوو. بەڵام ئاغا ئازایانە ڕووبەڕووی جنۆکە و شەیتانەکان وەستا و بێباکانە پێی گوتن حازروئامادەیە و دەتوانن دەگەڵ خۆدا بیبەن. بەڵام کودریلی ترسنۆک، وەکو مشکی تۆقیو خۆی وەبن مێزەکە دەدات، سەرباری هەموو ترسولەرزێکیش قاپە شەرابەکە لە بیر ناکات و دەگەڵ خۆیدا دەیباتە ژێر مێزەکە. جنۆکە و شەیتانەکان بۆ چەند ساتێک دەڕۆن و دیار نامێنن، کودریل لە ژێر مێزەکە دێتە دەرێ، ئاغا دەست بە خواردنی مریشکە برژاوەکە دەکاتەوە، سێ دانە ئەهریمەن وەژوور دەکەون و لە باڵی دەنەون و

بـۆ دۆزەخـی دەبەن، هـاوار دەکـات: "کودریـل فریـام بـکەوە!" بەڵام کودریل خەمی ئەوی نییە، خەمی شتێکی دیکەیەتی، ئەمجارەیان قاپە شەرابەکە و مریشکەکە و تەنانەت نانەکەش هەڵدەگرێت و خۆی وەبن مێـزەکە دەدات. ئیـدی ئەوەتـا دنیـای بـۆ تەخـت بـووە، هەر خـۆی و خۆیەتی، شەیتان و جنۆکەکان ڕۆییشتن، ئاغاشـی ڕۆیـی. کودریل، لە ژێر مێزەکە دێتە دەرێ، چاو بە هەر چوارنکالاندا دەگێڕێ، بزەیەک سـیمای ڕوونـاک دەکـاتەوە، وەکـو پیـاوێکی بە فڕوفێـڵ و حیلەبـاز چاوێکی دادەگرێت و لە شوێنەکەی ئاغای دادەنیشێت، بە چپە و لە بن لێـوانەوە ڕوو لە جەمـاوەرەکە دەڵێـت: دەی ئێسـتا هەر خـۆمم، خـۆم ئاغام.. نها بە تاقی تەنیام، بێ ئاغام!

تەمەشاڤانەکان، لە قاقای پێکەنین دەدەن. ئەوجـا بە دەنگێکی نـزم، چاوێـک دادەگرێـت و بە زمـانێکی پڕ کینـایەت و بەوپەڕی خۆشـییەوە دەڵێت: شەیتان بردی!

کودریـــل، ئەو وشــانەی هێنــدە بە تەوســـوتوانجەوە، هێنــدە بە کینـایەوە، هێنـدە سـەرکەوتووانە ئەدا کـرد کە کـوڕم دەوسـت خـۆی بگرێـت و چەپـڵەی بـۆ لێـنەدات. بەڵام ئەم شــادییەی کودریـل زۆر بەردەوام نابێـت. هەر کە قـاپە کۆنیـاکەکە هەڵـدەگرێت و پێکێـک تێدەکات و دەیەوێ بۆ دەمـی بەرێت، ئەهریمەنەکان پەیدا دەبنەوە و بەئەسـپایی و لە پشـتەوە خۆیـان بە ژوورەکەدا دەکەن و دەسـتگیری دەکەن. کودریل شێتئاسا دەقیژێنێ. لە ترسا ناوێرێ ئاوڕی پاشەوەش بـداتەوە. دەیەوێ داکـۆکی لە خـۆی بکـات، بەڵام نـاتوانێ. چـونکە هەردوو دەسـتی گیـراون، قـاپەکە بە دەسـتێکییەوەیە و پـێکەکەش بە دەستەکەی ترییەوەیە و هێندەش نەوسن و چڵێسە ناتوانێ قیروسییان لێبکـات. بەو دەقەوە، لەجێـی خـۆیەوە بە زاری بەشـەوە، بە سـیمای ترسـاوەوە زەقزەق دەڕوانێتە جەمـاوەرەکە، دیمەنێکی پێکەنیناویی و

کۆمیدیی ئەوتۆ پەیدا دەکات هەر شایستەی ئەوەیە نیگارکێشێکی بە توانا وێنەی بکێشێت، ئەنجام ئەهریمەنەکان بکێشی دەکەن، دەیبەن، ئەویش بە قاپە کۆنیاکەکەوە بە لەقەفرتێ و دەست بادانەوە، بەدەم هاتوهاوارەوە دەڕوات و لەو دیو پەردەکانیشەوە هەر دەنگی هاواری نابڕێتەوە. ئەوجا پەردەکە دادەرێتەوە. جەماوەرەکە، بەوپەڕی شادمانی لە قاقای پێکەنین دەدەن و لە گەرمەی پێکەنین و شادمانی ئەواندا ئورکستراکە ئۆپرا و سەمای میللی کارامنسکایا عەزف دەکات.

عەزف و ئاهەنگەکە لە هەوەڵەوە زۆر بە نەرمی و ناسکی دەست پێدەکات، بەڵام بەرەبەرە هەم ئاوازەکە و هەم ڕیتمەکە توند و توندتر دەبێت و دەنگی بالالایکاکانیش لە سەرانسەری هۆڵەکەدا دەنگ دەداتەوە. ئیدی ئاهەنگ و ئاوازی ئۆپراو سەمای کارامنسکایا(4) دەگاتە لوتکەی بەرزی خۆی. خۆزگەم دەخواست کە گلینکا لە زیندانەکەی ئێمەدا گوێی لەم ئاواز و مۆسیقایە بوایە، ئەوجا پانتۆمایمەکە دەستی پێکرد، سەرانسەری نمایشەکە ئاواز و ئاهەنگی سەمای کارامنسکایای لەگەڵدا بوو. دیمەنەکە دیوی ناوەوەی کوختەیەکی نیشان دەدا. کوختەکە ژن و مێردێکی تێدابوو، پیاوەکە جلێکی بە دەستەوە بوو و پینەی دەکرد، ژنەکەش خەریکی تەشیرێسی بوو. لەم پارچە نمایشەکەدا سیروتکین ڕۆڵی ژنەکەی دەبینی و نتسفیاتایف دەوری پیاوەکەی دەبینی کە ئاشەوان بوو.

دیکۆری شانۆکە یەجگار هەژارانە بوو، بۆیە دەبوایە چ لەم پانتۆمایمەدا و چ لە هەردوو شانۆنامەکەی پێشوودا بینەر بە زەبری خەیاڵی خۆی کەموکوڕی دیکۆرەکەی پڕ بکردایەتەوە. بینەر لەو سەری شانۆکەدا لە جیاتی دیوار پەردەیەکی دەبینی، یانی لەجیاتی دیوار پەردەیەکیان هەڵواسی بوو. لە دەستەڕاستدا چەند لەمپەڕێک دانرا بوو، لە دەستە چەپدا شانۆکە بە هیچ شتێک نەگیرا بوو، یانی

بینەر، تەختە خەوی زیندانییەکانی دەبینی. بەڵام تەمەشاڤانەکان خەڵکی درژپەسەند و ئیرادگیر نەبوون، بە هەموو شتێک ڕازی بوون، وەک دەڵێن بە دۆش دەیانژەند، بە زەبری خەیاڵی خۆیان کەموکوڕییەکانیان پڕ دەکردەوە. ئەمەش بۆ ئەوان کارێکی ئاسان بوو، چونکە زیندانییان فێرن پەت بۆ خەیاڵیان بەر بدەن، فێرن خەونی زۆر ببینن، ئامادەن تەسەوری ئەو شتە بکەن کە پێیان دەگوترێ تەسەوری بکەن. بۆ نموونە ئەگەر پێیان بگوترێ: ئەمە باخە، بە خەیاڵ دەیکەن بە باخ، یان ئەمە ژوورە یان کوختەیە، بە ژوور یان کوختەی وێنا دەکەن، ئەمە بۆ ئەوان قورس نییە، چونکە گوێ بە ڕواڵەت نادەن، درژپەسەند و ئیرادگیر نین، سیروتکین، بە جلە ژنانەکانییەوە زۆر جوان و شیرین بوو. یارۆی ئاشەوان کە لە پینەوپەڕۆکەی دەبێتەوە، کڵاوەکەی لەسەر دەنێت، قامچییەکەی هەڵدەگێت، لە ژنەکەی نزیک دەبێتەوە و بە ئاماژە تێی دەگەیەنێ کە بۆ ماوەیەکی کەم دەچێتە دەرێ و خوای لەو خوایە تاکو دێتەوە دەرگا لە کەس بکاتەوە و بە هەڕەشەوە قامچییەکەی پێ نیشان دەدات. ژنەش سەری بۆ دەلەقێنێ و تێی دەگەیەنێت کە خەمی نەبێت. وا دیارە زەبری ئەو قامچییەی چەشتووە، چونکە بە ڕواڵەت لە ژنێکی ئەشقفرۆش و داوێنتەڕ دەچێت. مێردەکەی وەدەردەکەوێ، هەر کە پشتی تێدەکات لە دواوە چەمۆڵەیەکی لێدەنێت و پەنجە ڕادەوەشێنێ وەک ئەوەی بڵێ ڕاوەستە بۆم! لەپڕ لە تەقەی دەرگا دەدرێ، ژنە دەرگا دەکاتەوە، یەکێک لە دراوسێکان وەژووردەکەوێ، ئەویش ئاشەوانە، ردێنێکی درێژی داناوە و ئیلەکێکی لەبەرە، دەستەسرێکی سووری بە دیاری بۆ ژنە هێناوە، ژنە بە بزەیەکی شیرینەوە پێشوازی دەکات، لەو کاتەدا کە کابرا دەیەوێ ماچی بکات، یەکێکی دی لە دەرگا دەدات. تەگبیر، چی بکەن؟ ژنە ماوەیەک بیر دەکاتەوە و

ئەوجا دەیخاتە ژێر مێزەکەوە و سەرلەنوێ خۆی بە تەشیرێسییەوە خەریک دەکات. میوانە تازەکە کابرایەکی بەیتاڵە و کۆنە جلێکی سوپایی لەبەر کردووە. تا ئەو کاتە پانتۆمایمەکە، نمایشە بێدەنگەکە زۆر بە جوانی و سەرکەوتوانە هاتبوو، هەموو حەرەکەکان گونجاو و بێعەیب بوون، بگرە پیاو بە سەرسامی لە خۆی دەپرسی، چۆن ئەو ئەکتەرانە، کە هیچ ئەزموونێکی نمایشیان نەبوو و هیچ پرۆڤەیەکیان نەکرد بوو، دەیانتوانی بەو جۆرە خۆڕسک و جوانە، بەو دروستییە ئەو دەورە ببینن و هەر خۆی بەرسڤی خۆی دەدایەوە: "مەگەر هەر خوا بزانێ چ بەهرەگەلێکی وەکو ئەم بەهەرانە لە سەرانسەری وڵاتەکەماندا، لە سەرانسەری ڕووسیادا هەبن و بێئەوەی بدۆزرێنەوە و بەگەڕ بخرێن، لە ڕەشەچاڵاندا و لە تاراوگەکاندا بە ختوخۆڕایی زندەبەچاڵ بکرێن!"

بە مەزەندەی من ئەم زیندانییەی کە ڕۆڵی بەیتاڵەکەی دەبینی، یان لە شانۆیانی هەرێمەکاندا یان لە شانۆ میللی و تایبەتییەکاندا دەوری بینی بوو. وا دەهاتە بەر چاو کە پێی وابێ هیچ یەکێک لەم ئەکتەرە زیندانییانە هیچ لە کاروباری شانۆ نەزانن، تەنیا ئەو نەبێت. بۆیە وەکو قارەمانانی شانۆنامانی کۆنی کلاسیک ڕێی دەکرد، یانی هەنگاوێکی هەڕاوی دەنا، ئەوسا بێئەوەی لاقەکەی تری بجوڵێنێ، دەوەستا سەر و جەستەی بۆ دواوە دەبرد، بە کەشوفشەوە دەیڕوانییە دەوروبەری خۆی و بە جەلال و شکۆوە هەنگاوێکی تری دەنا، هەرچەندە ئەم ڕێکردنە زۆر ناواقیعی بوو، بەڵام جەماوەری تەمەشاقانان پێی ڕازیبوون و بە لایانەوە زۆر ئاسایی بوو و هیچ گلەیی‌وگازاندەیەکیان لێی نەبوو. هێشتا نەگەیشتبووە ناوەندەی شانۆکە، کە کەسێکی دیکە لە دەرگای دا، ژنە پەشۆکا، نەیدەزانی چی لە دۆستەکەی بکات؟ خۆشبەختانە سندوقێکی کراوە لە سووچێکدا

بــوو، كــابراى بەيتــاڵ بەلەز خــۆى بە ســندوقەكەدا كــرد و ژنەش ســەرەكەى نــايەوە. ميــوانى ســێيەميش يەكێــك بــوو لە ئاشــق و دۆســـتەكانى ژنە، بەڵام ئاشــقێكى تــايبەتى، براهمەنێــك(5)بــوو بە جلوجبەى براهمەنــانەوە. تەمەشــاڤانان كە چاويــان پێكەوت لە قاقــاى پێكەنينيــان دا. زينــدانييەك بە نێــوى كوشــكين ڕۆڵــى ئەم بــراهمەنەى دەبينى، بە ڕاستى جوان چوو بووە كڵێشەى براهمەنەوە و دەورەكەى زۆر جوان لێدەهات، چونكە سەروچاوى كوتومت لە براهمەن دەچوو، وەكو براهمەنــان، بە هەمــان ئامــاژە و ڕەفتــارى براهمەنــان، ئاشــقێنى دەگەڵ ژنــى ئاشــەوانەكەدا دەكــرد، هەردوو دەســتى بــۆ ئاســمان بەرزدەكــردنەوە و ئەوجــا هەردوو دەســتى دەخســتنە ســەر ســينگى، جارێكى ديكە لە تەقەى دەرگا دەدرێ، لە دەرگادانى ئەمجارە يەجگار تونــد بــوو، وا ديــارە خاوەنمــاڵە و گەڕاوەتەوە. ژنەكەى دەپەشــۆكێ، خەريكە لە ترسا شێت دەبێ، كابراى بــراهمەن لە ترســا جێ بە خــۆى نــاگرێ، لە ژنەكە دەپــاڕێتەوە كە بيشــايتەوە، ئەنجــام دەيخــاتە پشــت دۆلابێكەوە و دەكەوێتەوە تەشيرِێســى، لە پەشــۆكاويدا بيرى دەچێت بچێت دەرگاكە بكاتەوە. لە ڕاستيدا تەشــى نەدەرێسا، بەڵكو تەمسيلى دەكــرد، داوێكــى خەيــاڵى تەشــييەكى خەيــاڵى دەردێنــا و تەشــييەكى خەياڵى بادەدا، چونكە تەشييەكە لە دەستى بەر بوو بــووەوە و لەســەر عـــاردەكە كەوتبـــوو. ســـيروتكين بە ڕاســـتى ئەم ڕۆڵـــى تـــرس و پەشــۆكانەى جــوان دەگێڕا. ســەبرى مێردەكەى دەســوێ، دەرگــاكە لە پـــاژنەوە دەردێنـــێ، قــامچى بە دەســـت، بە هەڕەشـــەوە بـــۆ ژنەكەى دەچێت، تومەز هەموو شتێكى بە چاوى خــۆى ديتووە و دووررونزيك تاقيبى ميوانەكانى كردووە. بە ئامــاژە ژنەكەى تێدەگەيەنێ كە دەزانــێ ســێ ميــوانى لاى خــۆى شــاردووەتەوە. ئەوجــا دەكەوێــتە گەڕان بە دوويانــدا. يەكەم جــار دراوســێكەيان دەدۆزێتەوە، بە مســت و شــاپان

وەدەری دەنێت. کابرای بەیتاڵ دەترسێت، دەیەوێ هەڵێت، سەری سندوقەکە هەڵدەداتەوە و خۆی ئاشکرا دەکات، ئیدی کابرای ئاشەوان بە قامچی تێی بەر دەبێت بگرە کوێت دێشێت، کابرای تاین، ڕەفتارە کلاسیکییەکەی هەوەڵجاری لە بیر دەچێتەوە و بەوپەڕی شپرزەیی و بەپەلەپڕووزێ لە سندوقەکە دێتە دەرێ و سەگئاسا کلکی لە گەڵۆزی دەنێ و هەڵدێ. ئەوجا نۆرەی کابرای براهمەن دێت. ئاشەوانەکە زۆری بۆ دەگەڕێ و نایدۆزێتەوە، بەڵام کۆڵ نادات و ئەنجام لە پشت دۆلابەکەوە دەیدۆزێتەوە، بەڕێز و حورمەتێکی زۆرەوە سڵاوی لێدەکات، ڕدێنی دەگرێت و بەڕدێن تا ناوەندی شانۆکەی دێنێ، یارۆی براهمەن دەیەوێ داکۆکی لەخۆی بکات و بە دەنگی بەرز دەڵێت: "نەفرەتی خوات لێبێ، دەک بەر نەفرەتی خوا بکەوێ!" (بە درێژایی نمایشە بێدەنگەکە تەنیا ئەو چەند وشەیە بەکار بران) بەڵام یارۆی ئاشەوان گوێی ناداتێ و لەسەر تێهەڵدانی بەردەوام دەبێت و شاپتڕێنی دەکات، تۆڵەی ناموسی خۆی لێدەکاتەوە. ژنەکە دەزانێ ئەوجا نۆرەی ئەوە بەلەز تەشی و دەسپێچەکەکەی تور دەدات و بەغار لە ژوورەکە وەدەردەکەوێ، بەدەم هەڵاتنەوە بەر ئینجانەیەک دەکەوێ و ئینجانەکە قڵپ دەبێتەوە و دەشکێت، زیندانییەکان هەموو لە قاقای پێکەنین دەدەن. عەلی بە بێئەوەی تەماشام بکات، بە هەڵچوونەوە دەستی گرتم گوتی: "بینیت؟ بینیت؟ ئای لەم براهمەنە!". خۆی لەبەر پێکەنین پێنەدەگیرا. پەردەکە دادەرێتەوە و جارێکی دی لا دەبرێ و دیمەنێکی دی دەست پێدەکات، دوو سێ دیمەنی دیکە نمایش کران. هەر هەموو دیمەنەکان زۆر کۆمیدی و شاد بوون. زیندانییەکان بە خۆیان دایان نەهێنا بوون، بەڵکو وەریان گرتبوون و شتی زیادەیان خستبوونە سەر، دەستکاریان کرد بوون. شاخ و باڵی تازەیان لێنابوون. هەر ئەکتەرە و لە لای خۆیەوە شتێکی تازەی بۆ

زیاد دەکرد، یانی هەر ئێوارەیەک گۆڕانێک بەسەر دیمەنەکەدا دەهات، واتا هەمان دەوری ئەم ئێوارەیە سبەی ئێوارە بە شێوەیەکی دی ئەدا دەکرا. دوانمایش واتە پانتومایمەکە، کە شێوەیەکی خەیاڵی تەواوی وەرگرتبوو، بە سەمای بالێ کۆتایی هات. بابەتی ئەم دیمەنە بریتی بوو لە بەڕێ کردنی جەنازەیەک. کابرای براهمەن نوێژی مردوو لەسەر جەنازەکە دەخوێنێ و لەپڕ لە پشت شانۆکەوە دەنگی سروود و ئاوازی "خۆری ئاوا بوو" بەرز دەبێتەوە و دەبیسترێ و مردووەکە زیندوو دەبێتەوە، ئامادەبوان لە خۆشیدا دەست بە ڕەقسین دەکەن. یارۆی (براهمەن)ش دەگەڵ مردووەکەدا دەکەوێتە ڕەقسین، بەڵام بە شێوازی تایبەتی خۆی دەڕەقسێ، بە شێوازی بەراهمەنی. بەم دیمەنە نمایشە بێدەنگەکە (پانتومایم) کۆتایی دێت.

زیندانییەکان، بەخۆشحاڵی و بەدەم ستایشی ئەکتەرەکانەوە، سوپاسی زابتخەفەر دەکەن و بڵاوەی لێدەکەن. هیچ قەرقەشە و دەمبۆڵەیەک ڕووی نەدا. هەموو ڕازیبوون، بگرە دەتوانم بڵێم هەموویان خۆشحاڵ بوون. هەموو بە ئارامی، چوونە سەر جێگاکانیان، ئاسوودەبیر و دەڵڕەحەت خەپ خەوتن، خەوێکی جیاواز لە خەوی شەوانی پێشوویان، ئەوەی کە ئێستا دەیگێڕمەوە نە خەوە و نە خەیاڵ، بەڵکو حەقیقەتە، حەقیقەتێکی خالیسە. چونکە ئەو بەدبەخت و داماوانە ڕێگە درابوون بۆ چەند ساتێک بە دڵی خۆیان بژین، بۆ چەند ساتێک لەزەت لە ئینسانیەتی خۆیان ببینن، بۆ سەعاتێک لە هەلومەرج و زروفی زیندانی ڕزگار ببن. لەو حاڵەتەدا ڕۆحی مرۆڤ، باری دەروونی ئەگەر بۆ چەند دەقیقەیەکیش بووە دەگۆڕێ.

درەنگەشەوێکی تاریک بوو. تەزوویەکم پێدا هات. بە ڕێکەوت لە خەو ڕابووم: کابرای دیندار هێشتا لەسەر سۆپاکە نوێژی دەکرد و

تاکو بەرەبەیان هەر نوێژی کرد. عەلی لە نزیکی منەوە بە هێمنی نووستبوو، لە بیرمە تاکو نووستنیش هەر پێدەکەنی و دەگەڵ براکانیدا باسی شانۆکەی دەکرد. بەبێ ویستی خۆم ڕوانیمە سەروسیمای ئارامی. بەرەبەرە هەموو شتێکم بیر کەوتەوە، دوێنێم بیر کەوتەوە، جەژنەکانی نوئێل و سەری سالم بیر کەوتنەوە، هەموو ئەو مانگەم بیر کەوتەوە، بەترسەوە سەرم هەڵبڕی، تەمەشای هاوڕێ نووستووەکانم کرد کە لەبەر ڕووناکی لەرزۆکی مۆمێکدا کە ئیدارەی زیندان لە قاوشەکەدا دانابوو، نووستبوون. ڕوانیمە سەروسیمای نەگبەتیان، جێگەوبانە پەڕپووتەکانیان، ڕوانیمە ئەو هەموو کڵۆڵی و بێنازییەی ئابلوقەی دابوون، بەڵێ ڕوانیمە هەر هەموو ئەو دیمەنانە، دەمویست بە خورتی قەناعەت بە خۆ بێنم کە ئەو دیمەنەی دەیبینم نە خەوە، نە خەیاڵە، نە مۆتەکەیەکی ترسناکە، بەڵکو واقیعە، حەقیقەتە، حەقیقەتی ڕاستەقینەیە. گوێم لە ناڵەیەک بوو. زیندانییەک بە زەحمەت باسکی جۆلاند، زرەی زنجیرەکانی بەرز بووەوە. زیندانییەکی دی بەدەم خەوەوە شپرزە و پەشێو وڕێنەی دەکرد. یارۆی پیرەمێردیش بەدەم نوێژ کردنەوە دوعای بۆ هەموو "مەسیحییانی ئەرتەدۆکس" دەکرد. گوێم لێ بوو لە پەستا و بێبڕانەوە، بە دەنگی نزم، بە دەنگێکی خۆش، لە بن لێوانەوە دەیگوت و دەیگوتەوە: "حەزرەتی مەسیح! ڕەحم بە هەمووومان بکە!".

سەرم نایەوە سەر سەرینەکەم و لە دڵی خۆدا گوتم: "بۆ هەتا هەتایە لێرە ناژیم، ئەوپەڕەکەی چەند ساڵێک لێرە دەمێنمەوە."

پەراوێز:

١-هەڤرکـــان فیلادکـــا و میروشـــکا: شـــانۆنامەیەکی کۆمیـــدییە، لە نووسینی ب. ج گریگۆرییفە، لە سـاڵی (١٨٦١)دا لە پترسـبۆرگ نمـایش کرا و پاشان لە هەرێمەکاندا زۆر برەوی پەیدا کرد.

٢-کودریـل: لەوەیە نـاوی کودریـل، لە (بـدریللو)وە وەرگیـرا بـێ و گۆڕانی بەسەردا هاتبێ.

٣-ژوورە بچکۆلەکەم: گۆرانییەکی یەجگار بەناوبانگی ڕووسییە.

٤-کارامنسکایا: سەمایەکی میللی ڕووسـی زۆر تونـدە، گۆرانی زۆر مەکشوفی بێپەردەی دەگەڵ دەگوترێ.

٥-براهمەن: پلەیەکی ئایینی ڕۆحانییانی هندۆسییە.

«١٢»

نەخۆشخانە

١ــ٣

کەمێک دوای پشـووەکانی جەژنـی سـەری سـاڵ نەخـۆش کەوتـم و ناچـار بـووم بـۆ نەخۆشـخانەی سـوپایی بـڕۆم. نەخۆشـخانەکە نیـو فەرسەخێک لە زیندانەکەمانەوە دوور بوو. بینایەکی یەک نهۆمی زۆر درێـژ بـوو. بە بـۆیەی زەرد بـۆیە کـرا بـوو. ئیـدارەی نەخۆشـخانەکە هەمـوو هاوینێک بە گڵـی زەرد تەڕاوی دەکردەوە. ئەم نەخۆشـخانەیە حەوشەیەکی گەورەی هەبوو، چەند بینـایەکی دیکەی لە حەوشـەکەیدا هەبوون، کە هەندێکیان تایبەتی بوون بە پزیشـک و دکتۆرەکان. بەڵام بینـا سـەرەکییەکە بریتـی بـوو لە کۆمەڵێـک قاوشـی تـایبەت بە نەخۆشخان. تەنیا دوو قاوش بۆ زیندانییەکان تەرخان کرا بوون. بۆیە هەمیشـە پـڕ بـوون لە نەخـۆش، بە تـایبەتی لە هاوینانـدا، زۆرجـار ئیـدارەی نەخۆشـخانەکە ناچـار دەبـوو لە نێـو تەختەخەوەکانـدا، بە شـێوەی کـاتی تەختـی زیـادە دابنـێن و ڕیـز بـکەن. ئەم دوو قاوشـە

هەمیشــە پــڕ بــوون لە "قەرەبەختــان" هەمــوو جــۆرە زینــدانییەکی نەخۆشیان تێدابوو، هەندێکیان هی زیندانەکەی ئێمە بوون، هەندێکی دی گیراوی سوپایی بوون و چاوەڕوانی دادگایی بوون، هەندێکی دی گیراوانی کاتی بوون، هەروەها هەندێکی دی لەو سەربازانە بوون کە هەواڵەی سەربازگەی تەمبێکاری کرا بوون، سەربازگەی تەمبێکاری، بریتی بوو لە دەزگایەکی تایبەتی، ئەو سەربازانەیان بۆ دەنارد کە گوێڕایەڵ و ملکەچ نەبوون، بەدڕەفتار و سەرکێش بوون و وردە خەتایان دەکرد، تا گوایە لەوێندەر ڕامیان بکەن و هێوروهێمنیان بکەنەوە و چاکیان بکەنەوە، ئەمانە ساڵێک، دوو ساڵ لەو سەربازگانەدا دەهێڵرانەوە، کە دەردەچوون نەک بەرەو باشی نەدەگۆڕان، بەڵکو دەبوون بە خوێڕیترین تاوانکارانی سەر ڕووی زەوی.

هەر زیندانییەک هەستی بکردایە کە نەخۆشە، لە بەیانی زووەوە زابتخەفەری ئاگاداری دەکردەوە، ئەویش ناوی دەنووسی، پسوولەیەکی بۆ دەبڕی و بە سەربازێکدا بۆ نەخۆشخانەی دەنارد، کە دەگەیینە ئەوێندەر، پزیشک معایەنەی دەکرد و ئەگەر دڵنیا بوایە نەخۆشە، لە خەستەخانە دەیخەواند. زابتخەفەر ناوی نووسیم و پسوولەی بۆ بڕیم. دەوروبەری سەعات یەک، کە هەموو هاوڕێکانم بۆ سەر کار ڕۆییشتن، من بۆ خەستەخانە چووم. هەر زیندانییەک کە بۆ نەخۆشخانە، ڕۆییشتبا، تۆێشەبەرەیەکی پڕ لە نان و خۆراک دەکرد و لەگەڵ خۆیدا دەیبرد (چونکە لە نەخۆشخانەدا، ڕۆژی یەکەم نە فراقین و نە شێویان بە نەخۆش نەدەدا)، هەروەها نەخۆش سەبیل و کیسەتووتن و چەخماخ و بڕنوتیشی لەگەڵ خۆیدا دەبرد. بەڵام دەبوایە ئەم شتانە بە دزییەوە لە پێڵاوەکانیدا وەشێرێت. کە داخلی

حەوشـی نەخۆشـخانەکە بـووم، هەسـتم بە غـوربەتێکی سـەیر کـرد، چونکە هیچ زانیارییەکم لەمەڕ ئەم لایەنەی ژیانی زیندانییان نەبوو.

ڕۆژەکەی، ڕۆژێکی گەرم بوو پەڵە هەوری خەمناک بەری ئاسمانی گرتبـوو، دیمەنـی نەخۆشـخانەکە لە سـایەی ئەو هەوروهەلایەدا دڵـی نەخۆشی هێندەی دی تەنگ دەکرد. پیاو لە خۆی بێزار دەبوو. مـن و سەربازەکەی هـاوڕێم خۆمـان بە ژووری چاوەڕوانیدا کرد. ژوورەکە دوو بـــــانێوی چینکـــــۆی تێـــــدابوو. دوو زینـــــدانی دی دەگەڵ پاسـەوانەکانیاندا لە ژوورەوە چـاوەڕوانی معـایەنەی پزیشـک بـوون. پەرستارێک خۆی بە ژووردا کرد، بە خەمسـاردی و بێ موبـالاتییەوە تەمەشـایەکی کـردین، نیگـای ئەوەی دەنوانـد کە بەسـەر ئێمەوە بـالآ دەسـتە، ئەوجـا بەبێ موبـالاتی و خوێنسـاردییەکی زیـاترەوە، چـوو پزیشکی خەفەر لە هاتنی ئێمە ئاگادار بکات. دوای تۆزێک پزیشکەکە هات، بەوپەڕی لوتف و میهرەبانی معـایەنەی کـردین، ئەوجـا سـەروو کـارتی داینێ کە نـاوی خۆمـانی لەسـەر تۆمـار کـرا بـوو، مەسـەلەی دیاری کردنی نەخۆشـی و دانـانی دەرمـان و پارێز و ئەو شـتانەی بە یاریدەدەرەکەی خۆی سپارد بوو کە بەرپرسـیاریەتی هەردوو قاوشـی زینـدانییەکانی لە عـۆدەدا بـوو. پێشـتر لە زینـدانییەکانم بیسـتبوو کە ستایشـــی پزیشـــکەکانیان دەکـــرد و تەنـــانەت کە لێبـــڕام بچـــم بـــۆ نەخۆشـخانە پێیـان گـوتم: "پزیشـکەکان بـۆ ئـێمە وەکـو بـاوک وان!" جلەکانیـان پێداکەندین تـا جلی تـر لەبەر بکەیـن، جلی خەسـتەخانەیان داینێ، ئەم جلانە جگە لە جلی پێویستی ژێرەوە، گۆرەوی و سـۆل و کــلاوی دەزووچــن و ڕۆبـی مــاڵەوە کە لە قوماشـێکی ئەسـتووری قاوەیی دروسـتکرا بـوو، بەرەکەی لە مشـەمایەکی لەزگەئاسـا دەچـوو، لەو لەزگـانە دەچـوو کە لە بـرین و زامیـان دەنـا. ئەلهەقـی ڕۆبەکە یەجگار چڵکن و پیس بوو، بەلام هەر زوو هەسـتم بە باشییەکەی کرد.

پاشان بۆ قاوشی زیندانیەکانیان بردین، ئەم قاوشانە دەکەوتنە کۆتایی ڕاڕەوێکی درێژی زۆر بەرز و زۆر پاکوخاوێنەوە. هەموو شتەکان، بە لای کەمەوە، وەکو ڕواڵەت و لە دیوی دەرەوە پاکوخاوێن بوو. هەموو شتەکان دەبریقانەوە، یان بە لای کەمەوە لە چاو پیسوپۆخلّی زیندانەکەدا وام دەهاتنە بەرچاو، دوو زیندانییەکەی دی چوونە ئەو قاوشەی کە کەوتبووە نکالی چەپی ڕاڕەوەکە، من چوومە قاوشەکەی لای دەستە ڕاستەوە. ئەم دەرگایە قفڵێکی گەورەی لێدرابوو. پاسەوانێک بە بەر دەرگاکەدا دەهات و دەچوو، ئێشکگرێکی دی لەو لاوە وەستا بوو تا بیگۆڕێت و بێتە جێگاکەی. عەریفخەفەر (کە لە پاسەوانانی خەستەخانەکە بوو) دەستووری دا کە ڕێم بدەن بچمە ژوورەوە. کوتوپڕ خۆم لە قاوشێکی تەنگی درێژکۆلەدا دیتەوە، لەمبەر و لەوبەری قاوشەکە و لە بن دیوارەکەوە بیستودوو تەخت ڕیز کرا بوون، هێشتا سێ چوار دانەیان چۆڵ بوون. تەختەخەوەکان لە داروتەختە دروستکرابوون، بە بۆیەی کەسک بۆیە کرا بوون، هەموو خەڵکی ڕووسیا دەیانزانی ئەو تەختانەی کە بەو بۆیانە بۆیە دەکران مۆرانەیان هەبوو. لە یەکێک لە سووچەکان و لەبەر پەنجەرەیەکدا شوێنم گرت.

وەکو پێشتر باسم کرد، لە قاوشەکەماندا هەندێ نەخۆش هەبوون کە لە زیندانەکەی ئێمەوە هاتبوون، هەندێکیان دەیانناسیم، یان بە لای کەمەوە دیتبوویانم. بەڵام ژمارەی ئەو نەخۆشانەی کە لە ژێر دادگاییدا بوون یان سەر بە سەربازگە تەمبێکارییەکان بوون، ژمارەیان یەجگار زۆر بوو.

ئەوانەی کە بە ڕاستی نەخۆش بوون و پێویست بوو لە خەستەخانە بخەوێنرێن ژمارەیان زۆر کەم بوو. ئەوانی دی یا لە قۆناغی بوژانەوە و چاکبوونەوەدا بوون، یان نەخۆشییەکانیان زۆر سووک بوو، ئیدی

یان لەسەر جێگەکانی خۆ ڕاکشابوون یان بە ڕاڕەوی قاوشەکەدا هاتوچۆیان دەکرد. بەینی دوو ڕیزە تەختەکە فراوان بوو، دەیانتوانی بە ئاسانی هاتوچۆ بکەن. بۆنی قاوشەکە زۆر ناخۆش بوو، پیاو تەنگەنەفەس دەبوو، پەکپارچە بۆنی دەواودەرمان بوو: جگە لە بۆنی ناخۆشی خودی نەخۆشەکان، بۆنی دەواودەرمانیش پیاوی هێڕ دەکرد، هەرچەندە بە درێژایی ڕۆژ سۆپاکەش دەسووتا، بەڵام بۆنی ناخۆشی دەواودەرمانەکەی ڕانەدەدا.

چەرچەفێکی ڕیزیێ بەسەر جێگەکەمەوە بوو. چەرچەفەکەم لابرد ، پەتۆیەکی دووبەری زبر و هەندێ ڕایەخی چڵکنی لەسەر ڕاخرا بوو. تەپەڵەکێکی چکۆلە بە تەنیشت تەختە خەوەکەوە بوو، شەربەیەکی ئاو و پەرداخێکی کانزایی ئاو خواردنەوەی لەسەر بوو، خاولییەکی چکۆلەش بەسەر پەرداخەکەوە بوو. تەپڵەکەکە ڕەفەیەکی هەبوو، ئەو زیندانییانەی توانای ئەوەیان هەبوو لە کیسەی خۆیان چا بخۆنەوە قوری و تاقمی چایەکەیان لەسەری دادەنا. بەڵام ژمارەی ئەو دەوڵەمەندانە زۆر کەم بوو. سەبیل و کیسەی توتن لە ژێر جێگاکاندا دەشێردرانەوە. (زۆربەی هەرە زۆری زیندانییەکان و تەنانەت ئەوانەی کە سیلیشیان هەبوو سەبیلیان دەکێشا). بە دەگمەن دکتۆر و کارمەندانی نەخۆشخانەکە لە توتن و سەبیل دەگەڕان، خۆ ئەگەر بە ڕێکەوت زیندانییەکیان ببینیایە و سەبیلی بەدەمەوە بوایە، بە ئانقەست خۆیان لە گێلی دەدا و وایان دەنواند کە نەیاندیتووە. بەڵام زیندانییەکان خۆیان حەزیان دەکرد بە دزییەوە سەبیل بکێشن و مەگەر شەوانی درەنگ لەسەر جێگاکانیان سەبیلیان کێشابا، دەنا زۆربەی کات لە پشت سۆپاکەوە دەیانکێشا. شەوان کەس بۆ تەفتیش دەرنەچوو، جگە لە زابتخەفەر، ئەویش زۆر بە کەمی سەری قاوشەکانی دەدا.

ئەمە یەکەم جار بوو لە هەموو ژیانمدا لە خەستەخانە بکەوم. بۆیە هەموو شتێکم بە لاوە تازە و مایەی سەرنج بوو. هەر زوو پەیم بەوە برد کە ئەوانیش منیان بە لاوە تازەیە و مایەی سەرنجم بۆ ئەوان. هەڵبەتە هەندێ شتیان لە بارەی منەوە بیستبوو، وەکو چۆن منداڵە مەکتەبلی تەمەشای قوتابییەکی تازە دەکەن و خۆیان لەو بە گەورەتر دەزانن، ئەوانیش بەو ئاوایە تەمەشای منیان دەکرد، یان وەکو چۆن کارمەنــدانی فەرمــانگەیەکی حکــومەتی خۆیــان لە موراجیعێــک بە گەورەتــر دەزانـــن، بەو ئــاوایە مامەڵەیــان دەگەڵ منــدا دەکــرد. دراوسێکەی دەستە ڕاستم زیندانییەک بوو کە جاران کاتب بوو، ئەمە کوڕی ناشـەرعی ئەفسـەرێکی خانەنشین بوو، لەسـەر ئەوە گیرا بوو کە پارەی قەڵبی دروست کرد بوو: یەکدانە ساڵ بوو لە خەستەخانە بوو. لە گوێزیش ساغتر بوو، قەناعەتی بە دکتۆرەکان کرد بوو، کە شادەمارەکانی دڵی ئاوساون و بەمە هەم خۆی لە سوخرە و بێگار دزی بـووەوە و، هەم خـۆی لە شـەڕی سـزای جەسـتەیی خەلەسـاند بوو. دوای ساڵێک بۆ خەستەخانەیەکی دی لە شاری (ت. ک)، نێردرا. گەنجێکی تۆکمەی چوارشـانە بـوو، تەمەنـی هەر 28 سـاڵێک دەبـوو، کابرایەکی زۆر زیرەک و گوساخ بوو، ئەوەندە شارەزای یاسا بوو دەتگوت ئەوقاتە. پیاوێکی خۆشمەشرەب بوو، بەڵام زۆر خۆپەسەند و خۆپەرسـت بـوو، بە ڕادەیەک خۆپەرسـت بـوو کە لێـی بـوو بـوو بە نەخۆشـــی. قەنـــاعەتی تەواوی بەوە هەبـــوو کە کەس لە دنیـــادا بە ئەندازەی ئەو ئابڕوومەند و دروستکار و ڕاستگۆ و پاکوبێگەرد و بە ئینساف و بێتاوان نییە، هەرگیز ددانی بە تـاوانەکەی خۆیدا نەدەنا. بە درێژایـی تەمەنـی خـۆی ئەم متمـانەیەی بە خـۆی هەبـوو. ئەم کـوڕە یەکەم کەس بوو کە هـات بە لامەوە و مەرحەبـای کـردم و دوانـدمی، بەر لە هەمــوو شــتێک باســی ئەوەی بـۆ کـردم کە کـوڕی بابـایەکی

ئەفسەرە بە پلەی نەقیب. زۆری حەز دەکرد وەکو کوڕەئەشرافان، یان کوڕەخانەدان مامەڵەی لە تەکدا بکەم. ئیدی باسی دابونەریت و ئاکاری باوی خەستەخانەکەی بۆ کردم. دوای ئەو بە ماوەیەکی کەم نەخۆشێکی سەر بە سەربازگەی تەمێکاری هات بۆ لام. ئەمە بۆی گێڕامەوە کە گەلێک لەو خانەدانە زیندانییانە دەناسێت کە بەر لە من هاتبوونە زیندان. جا بۆ ئەوەی قەناعەتی تەواو بە من بکات کە ڕاست دەکات، بە ناو ناوی هەندێکیانی برد. بەڵام هەر کە چاوت بە سەروسەکوتی بۆزی ئەم سەربازە بکەوتبایە، یەکسەر دەتزانی کابرایەکی درۆزنە و ڕاستی لە مەزەبدا نییە، ئەمە نێوی چیکونوف بوو. بۆیە مەرایی دەکردم، چونکە پێیوابوو دەوڵەمەندم و پارەم پێیە. کە بینی پریاسکەیەکم پێیە و چایی و شەکری تێدایە، خێرا پێی گوتم کە کتریم بۆ دێنێ و ئاوم بۆ دەکوڵێنێ. (م. کی) قەولی دابوومێ کە سبەینێ بە یەکێک لەو زیندانییانەدا کە لە خەستەخانەکە کاریان دەکرد، کترییەکەم بۆ بنێرێت. بەڵام چیکونوف خێرا قۆری و پیاڵەی ئامادە کرد، ئاوی کوڵاند و چای دەم کرد. ئیدی هێندە بە دڵوگیان کەوتە خزمەتم، کە یەکسەر یەکێک لە نەخۆشەکان توڕە بوو و کەوتە گاڵتە پێکردنی، ئەم نەخۆشە سیلی بوو، جێگاکەی بەرانبەر جێگاکەی من بوو نێوی ئوستیانتسف بوو، ئەمە ئەو سەربازە بوو کە لە بەشی یەکەمی ئەم بیرەوەریانەدا باسم کرد. ئەمە حوکمی شەلاقکاری درابوو، ئەوەندە ترسا بوو هەستا بوو چنگێ تووتنی کوڵاند بوو، ئاوەکەی لەگەڵ قاپێ کۆنیاکدا تێکەڵ کرد بوو و خواردبوویەوە تا بە خەیاڵی خۆی هەست بە ئازار نەکات، ئیدی ڕێک بۆ خۆی تووشی سیل و دەردەباریکە بوو بوو، نەو لەسەر جێگەی مەرگ کەوتبوو. ئەم پیاوە تا ئەم دەمە کرۆکپ پاڵکەوتبوو، ورتەی لێوە نەدەهات، بەئاستەم هەناسەی بۆ دەدرا، زۆر بە بایەخەوە نیگای بڕی بووە من،

بە نیگای تورە هەموو هەڵسوکەتێکی چیکونوفی دابووە چاو. هێندە مەنگ و بەویقار بوو، ئەو تورەییەی لێنەدەهات. ئەنجام پەتی سەبری پسا و هەڵی دایە:

- تەمەشای ئەم نۆکەرە بکەن کە ئاغای خۆی دۆزیوەتەوە!

بە دەنگێکی کزولاواز، بە شێوەیەکی پچرپچڕ ئەو قسانەی کرد، یانی بەدەم گیانەڵاوە ئەو قسانەی کرد.

چیکونوف. بەتورەیی ئاوڕی دایەوە. نیگایەکی پڕ تەوسوتوانجی کرد و پرسی:

- کێ نۆکەرە؟

ئوستیانتسف بەرسڤی دایەوە:

- تۆ نۆکەری! خەڵکینە گوێ بگرن! یارۆ نایەوێ باوەڕم پێبکات! خەڵکینە تەمەشاکەن، بزانن ئەم کورە ئازایە چۆن خۆی لە گێلی دەدات!

- تۆ هەقت چییە؟ ئەم بەڕێزە کەسێکی دەستوپێ سپییە، نازانێ دەستی خۆی بەکاربێنێ، ئەمانە ناتوانن بەبێ خزمەتکار هەڵبکەن و بژین، ئیدی بۆ یارمەتی نەدەم، هەی دەموقەپۆز کوڵکن؟

- کێ دەموقەپۆز کوڵکنە؟

- تۆ!

- من دەموقەپۆز کوڵکنم؟

- بەڵێ تۆ دەموقەپۆز کوڵکنی

- وەڵڵا خوا هەڵناگرێ تۆ زۆر جوانی، باشە ئەگەر من دەموقەپۆز کوڵکن بم، دەموقەپۆزی تۆ لە هێلکە قاژو دەچێ!

- هەی دەموقەپۆز کوڵکن! هەر خوا باشی ناسیوی، خوا تا کێو نەبینێ بەفری تێناکات، بۆ خۆت کڕ بە تا دەتۆپی! ئاخر چیت لە من گەرەکە؟ بۆچی خۆت لە کاری خەڵکی هەڵدەقورتێنی؟

- دەزانی بۆچی؟ من حەز دەکەم سەری مێش بم، بەڵام کلکی شێر نەبم. بابم هەمیشە وای دەگوت. بابم ڕۆژێ لە ڕۆژان حەپس نەبووە، قەتیش ئەمری پێنەکردووم کڕنۆش بەرم! من، من...

کابرای سیلاویی ویستی قسەکەی تەواو بکات، بەڵام کۆکەیەک گرتی هەر خەریک بوو دەخنکا، کەوتە خوێن هەڵێنان، ئارەقەیەکی سارد نیشتە سەر تەوێڵی، زەقزەق تەمەشای دەکردین، دەیویست لەسەر سخێف و جنێوەکانی بەردەوام بێ، بەڵام لەبەر کۆکە کۆک نەیدەتوانی. ئیدی بە ئاماژەی دەستان کەوتە دەربڕینی ڕق و تووڕەیی خۆی، ئیدی چیکونوف فەرامۆشی کرد و وازی لێهێنا.

یەکسەر هەستم کرد کە ڕقی ئەم سیلاوییە زیاتر لە منە تا لە چیکونوف بێت. چونکە هیچ کەسێک هەقی ئەوەی نەبوو گلەیی لە چیکونوف بکات کە بەو کارەی بیەوێ یەک دوو عانە بۆ خۆی پەیدا بکات. هەموو نەخۆشەکان چاک دەیانزانی چیکونوف ئەو کارە تەنیا لەبەر ئەوە دەکات پارەیەکی دەست بکەوێ. کەسیش لەسەر ئەوە ڕقی لێ هەڵنەدەگرت. ئوستیانتسف، ڕقی لە من، لە چایەکەی من هەستا، ئەوەی تووڕەی کرد ئەوە بوو، کە من لە چینی ئەشراف و خانەدانانم، سەرباری ئەوەی دەستوپێ بە کۆتوزنجیرم، دەستبەرداری خزمەتکار نابم و دەمەوێ یەکێک خزمەتم بکات و ئەمەی بە پۆزلێدانی خانەدانانە دەزانی. لە حاڵێکدا من حەزم نەدەکرد خزمەتکارم هەبێ و هەوڵی ئەوەم نەدابوو کەسێک هەبێ خزمەتم بکات، بە پێچەوانەوە سوور بووم لەسەر ئەوەی، هەموو شتێک بە دەستی خۆم بکەم، تا کەس وا تێنەگات کە کەسێکی دەستوپێ سپی و، ناز پەروەردەم و دەمەوێ پۆز لێبدەم و ڕۆڵی کابرایەکی ئەشراف و خانەدان ببینم، بەڵام ئەلهەقی نازانم بۆچی هەر کاتێ کەسێکی ڕیاکار لێم دەهاتە پێشێ، بە دەورمدا دەهات و خۆبەخۆ دەیویست

خـزمەتم بكـات نەمـدەتوانی ڕەفـزی بـکەم. جـا لە ئەنجامـدا ئەم خزمەتكـارانە وا بەسـەرمدا زاڵ دەبـوون و سـواری سـەرم دەبـوون، هاوكێشەكە پێچەوانە دەبووە و من دەبووم بە خزمەتكار و ئەوان بە خزمەتكراو، خۆیشم لەمە تێنەدەگەیشتم. بەهەرحـاڵ هەرچییەكم كرد، بمویسـتایە و نەمویسـتایە، خەڵـكەكە هەر بە ئەشـراف و خانەدانیـان دەزانـیم و وایـان تەسـەور دەكرد بەبێ خزمەتكـار هەڵنـاكەم و دەبێ دابونەریت و ڕواڵەتبازی خانەدانان ڕەچاو بكەم. ئەلهەقی ئەمەم زۆر لەبەر گران و لە گیـان نـاخۆش بـوو. ئوستیانتسـف پیـاوێكی نەخـۆش بوو، سیلی بوو، دەردەكەی گران بوو، لەبەر ئەوە زۆر تونـدە مجێز و شــەرەنگێز بــوو، بەڵام نەخۆشــەكانی دی، خۆیــان لەم دەمەقــاڵە و فەرتەنەیەی ئێمە نەكرد بە خـاوەن و بەڵكو پێیـان نەنـگ بـوو بێنە ئەو ئاستە. ئێستا بیرم دەكەوێتەوە كە هەموویـان چاوەڕوانی ڕووداوێكی تــازە بــوون، لە قســەكانیاندا ئەوەم خوێنــدەوە كە ئەو ئێــوارەیە زیندانییەک بۆ نەخۆشـخانەكە دێنن، كە حاڵی حازر لە ژێر شەلاقكاری دایە و هەر كە لێیبنەوە، یەكسـەر بۆ ئێرەی دێنن، ئیدی زیـندانییەكان بە تاسەوە چاوەڕوانی ئەوە بـوون لە ئانوسـاتدا بگاتە نەخۆشـخانەكە. هەنـدێكیان باسـی ئەوەیـان دەكـرد گـوایە بەختـی هەیە و سـزاكەی سـووكە: تەنیا پێنج‌سـەد جەڵدە، چاوێكم بە دەوروبەری خۆمدا گێڕا، زۆربەی زینـدانییەكان، ئەوانەی بە ڕاسـتی نەخـۆش بـوون تووشــی نەخۆشــی ئێســكەربوت و چاویەشــە و تەراخومــا بــوو بــوون، ئەم نەخۆشـیانە، نەخۆشـی بـاو و بەردەوامـی ئەو دەڤەر و وڵاتە بـوون. هەندێ نەخۆشی دی هەبوون، بە ڕاستی نەخۆش بوون، تایان هەبـوو، بە ئـازاری سـیل و دەردەبـاریكەوە، دەتـلانەوە. قاوشـی تـایبەتی بـۆ نەخۆشـییە جیاوازەكـان تەرخـان نەكـرا بـوو، هەمـوو نەخۆشـەكان، بە جیــاوازی نەخۆشــییەكانیانەوە لە یەک قاوشــدا بــوون، تەنــانەت

تووشبووانی سفلیسش له هه‌مان قاوش بوون، بۆیه گوتم: (به‌ڕاستی نه‌خۆش) چونکه هه‌ندێکی دی هه‌ر وا، بۆ ئیسراحه‌ت هاتبوون بۆ نه‌خۆشخانه‌که. دکتۆره‌کان، له ڕووی به‌زه‌ییه‌وه ڕێگه‌یان به‌وانه ده‌دا داخڵی خه‌سته‌خانه بکرێن، به تایبه‌تی ئه‌گه‌ر جێگای چۆڵوبه‌تاڵ هه‌بوایه. ژیان له زیندانه‌کاندا ئه‌وه‌نده سه‌خت و دژوار بوو، که زیندانییه‌کان، خه‌سته‌خانه‌یان به هه‌موو که‌موکوڕییه‌کیه‌وه به هه‌موو هه‌وایه‌کی بۆگه‌ن و ناخۆشییه‌وه و سه‌رباری ئه‌وه‌ی ڕێگه‌ی که‌س نه‌ده‌درا بۆ ساتێکیش بچێته ده‌رێ، له چاو زینداندا به به‌هه‌شت ده‌زانی. وای لێهاتبوو هه‌ندێ له زیندانییه‌کان ئاماده‌بوون، ئه‌گه‌ر دکتۆر ڕێی دابان، هه‌موو ژیانیان له خه‌سته‌خانه به‌سه‌ر به‌رن، زۆربه‌ی ئه‌وانه سه‌ر به سه‌ربازگه ته‌مێکارییه‌کان بوون. به وردی ڕوانیمه هاوڕێ تازه‌کانم. یه‌کێکیان زۆر سه‌رنجی ڕاکێشام. ئه‌مه تووشی سیل بوو بوو، له حاڵی مردندا بوو. ته‌خته‌که‌ی تۆزێک له‌و لای ته‌خته‌که‌ی ئوستیانتسفه‌وه بوو، به‌رانبه‌ر به ته‌خته‌که‌ی من بوو، نێوی میخائیلۆف بوو. دوو هه‌فته‌یه‌ک له‌وه پێش له زینداندا دیتبووم. نه‌خۆشییه‌که‌ی خه‌ته‌ر بوو، ده‌بوایه زووتر فریای خۆی که‌وتبا و خۆی نیشانی دکتۆر بدایه و عیلاج و ده‌رمانی وه‌ربگرتایه، به‌ڵام نه‌خۆشییه‌که‌ی به هه‌ند نه‌گرتبوو و به ماوه‌یه‌کی زۆر که‌م پێش جه‌ژنی نوئێل ئه‌وجا بۆ نه‌خۆشخانه چوو بوو، ئیدی هه‌ر سێ هه‌فته‌یه‌ک له خه‌سته‌خانه ده‌که‌وێ و به نه‌خۆشی سیل ده‌مرێت. ئه‌م مرۆڤه وه‌کو مۆم له ماوه‌یه‌کی زۆر که‌مدا به توانه‌وه توایه‌وه. ئه‌وه‌ی که زۆرم پێ سه‌یر بوو ئه‌وه بوو، که نه‌خۆشییه‌که به ته‌واوه‌تی سیمای گۆڕی بوو. چونکه من پێشتریش، کاتێ که چوومه زیندان دیتبووم. بۆیه ئێستا زۆر سه‌رنجی ڕاکێشام. سه‌ربازێکی سه‌ر به سه‌ربازگه‌ی ته‌مێکاری له خه‌سته‌خانه‌که‌دا دراوسێی بوو، پیره‌مێرێکی

گرژومۆن و دیمەن قێزەون بوو. بەڵام من لێرەندا نامەوێ باسی یەک بە یەکی نەخۆشەکان بکەم، بۆیەش باسی ئەم پیرە پیاوم کرد چونکە کارێکی زۆر تایبەتی لە دڵ و دەروونم کرد و بە کەرەتێک کۆمەڵێک لە تایبەتمەندییەکانی قاوشی زیندانییەکانی تێگەیاندم. ئەم پیرەمێرە تووشی پەسیوێکی زۆر دژوار بوو بوو، بەردەوام، شەو و ڕۆژ دەپژمی (یەک هەفتەی تەواو ئەم پیاوە بەردەوام پژمیوە)، تەنانەت بەدەم خەویشەوە، پێنج شەش کەرەتی یەک لەسەر یەک دەپژمی، پژمینەکەی لە دەستڕێژی تفەنگ دەچوو، لەگەڵ هەر پژمەیەکدا دەیگوت و دەیگوتەوە: "خودایا! ئەم تۆڵەیە چییە، ئەمە چ قەساسێکە!" لەسەر تەختەکەی دادەنیشت و لێکدا لێکدا برنووتی لە کونە کەپووی دەپەست، تا زیاتر و توندتر بپژمێت. هەمیشە دەستەسرێکی نەرمی خانەخانەی وردی بە کەپوویەوە دەگرت، دەستەسری خۆی بوو، ئەوەندە شۆردرابوو، بە تەواوەتی کاڵ بوو بووەوە و ڕەنگەکەی چوو بووەوە. کە دەپژمی کەپووە گچکۆکەی گرژ دەبووەوە، هەزار و یەک چرچ و وردە چرچی تێدەکەوت، هەنگێ دەمی دادەچەقاند، ددانە کرمۆڵ و ڕەشەکانی دەردەکەوتن، پووکی سوور و لیکاوی، کە لە پژمین دەبووەوە دەستەسرەکەی دەکردەوە و تەمەشای دەکرد بزانێ چەندی چڵم لە کەپوو هاتووە، ئەوجا خێرا دەستەسرەکەی بە ڕۆبەکەی بەری، کە هەڵبەتە هی خەستەخانەکە بوو، دەسری. هەرچی چڵم و گەمار هەبوو بە ڕۆبەکەوە دەلکا و دەستەسرەکە هیچی پێوە نەدەما. هەڵبەتە ئەم کردەوانە، واتە پاراستنی کەلوپەلی شەخسی لەسەر حیسابی کەلوپەلی خەستەخانەکە، هیچ جۆرە نارەزاییەکی لە لای نەخۆشەکان دروست نەدەکرد، هەرچەندە دڵنیابوون کە هەندێکیان ناچار دەبن، دواتر هەمان ئەو جلوبەرگە بەکار بێنن.

پیاو باوەڕ بە خۆی ناکات ئەو خەڵکە بەو ڕادەیە ڕام ببن و قێز لەو شتانە نەکەنەوە و دڵیان تێک هەڵنەیەت. ئەم دیمەنە زۆری نارەحەت کردم، خۆبەخۆ و بەقێز و بێزەوە کەوتمە تەمەشاکردنی ئەو ڕۆبەی کە لە بەرم کرد بوو. بۆنێکی تیژی ناخۆشی لێدەهات. دوای ئەوەی گەرمی بەدەنمی هەڵمژی بوو، بۆنی دەوا و دەرمانی لێهەڵدەستا. هیچش جێی سەرسامی نەبوو، چونکە لەوەتای هەبوو لەبەری نەخۆشان بوو بوو. دوور نییە ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەستەر و بەرەکەی بە ڕێکەوت شۆردرا بێ، بەڵام لەمەش دڵنیا نیم: بەهەرحاڵ وەختێ کە ئەم ڕۆبەم لەبەر کرد، تەڕی تەڕ بوو، یەکپارچە دیتۆڵ و تەنترۆک و هەتوان و دەرمان و خوێن و خوڕ بوو. زیندانییانی مەحکوم بە جەڵد و شەلاقان، دوای شەلاقکاری بۆ خەستەخانە دەهێنران، پشتیان یەکپارچە خوێن بوو، ئیدی زامەکانیان دەرمان دەکرا و هەتوانیان لێدەدان و ئەو ڕۆبەی لەسەر کراسە تەڕەکانیانەوە لە بەریان دەکرد، هەموو خوێن و خوڕ و هەتوان و دەرمانەکانی تریان هەڵدەمژی. من بە درێژایی ئەو ساڵانەی کە لە زینداندا مامەوە، هەر چەند دەچووم بۆ نەخۆشخانە (کە زۆریش دەچووم) و ئەو ڕۆبەیان پێ لەبەر دەکردم، ئیدی خەمم لێدەهات و دڵم تێکەڵ دەهات و گومان لە سەراپام دەنیشت، جا گومان و ترسەکەم هەر لە ڕۆبەکە و پیسی ڕۆبەکە نەبوو، بەڵکو لە ئەسپێش بوو، ئەو ڕۆبانە ئەسپێ تێی دابوون ئەمما تێدان، ئیدی ئەسپێ دۆزین و کوشتن بوو بوو بە سەرگەرمیەکی بەلەزەت بۆ زیندانییەکان، ئەسپێکانییان دەدۆزییەوە دەیانخستنە نێوان نینۆکی هەردوو پەنجە کەڵەیانەوە و قرچ دەیانکوشتن، ئەگەر لەو کاتەدا تەمەشای سیمات کردبان، دەتبینی چۆن بزەی خۆشحاڵی دەکەوتە سەر سیمایان. زیندانییەکان ڕقیان لە پێشکەش بوو، زۆرجار شەوانی دووورودرێژی زستانیان بە

پیشکەکوشــتن بەســـەر دەبـرد. قاوشــەکەی ئـێمە، ســەرباری بـۆنە ناخۆشــەکەی، بە ڕواڵەت و لە دیـوی دەرەوە زۆر پاکوخـاوێن بـوو. بەلام لە ناوەوە زۆر پیس بوو، بەلام نەخۆشەکان لەگەڵیدا ڕاهـاتبوون و بە شــتێکی ئاســاییان دەزانــی. بـارودۆخی نەخۆشـخانەکەش ئەوە نەبوو خەڵکی بۆ پاکوخـاوێنی هـان بدات، بەهەرحـاڵ، پاشـان دێمەوە سەر باسی ئەم لایەنە.

هەر کە چیکونوف چایەکەی بۆ ئامـادە کـردم (دەبێ ئەوەش بڵێم کە ئاوی قاوشـەکە شەو و ڕۆژی جارێک دەگۆڕدرا و تازە دەکرایەوە، بـۆیە لە مـاوەی ئەو بیس‌وچـوار ســەعاتەدا بە هـۆی ناتەندروســتی هەوای قاوشـەکە تامی تێک دەچوو و نـاخۆش دەبوو) یەکسـەر دەرگا کـرایەوە، ئەو ســەربازەی حـوکمی جەڵـد درابـوو، هـاوڕێ لەگەڵ دوو پاسەواندا وەژوورکەوت. ئەمە یەکەم جار بوو کەسێک ببینم تـازە لە ژێـر جەڵـدە هـاتبێتە دەرێ، بەلام پاشــان زۆرم لەو دیمەنــانە بینــی، جاری وا هەبوو هی وایان دەهێنا ئەوەندەیان جەڵد لێدا بوو، خـۆی بە پێـوە نەدەگـرت، بە کـۆڵ دەیانهێنـایە ژوورەوە. ئەم دیمەنـانە بە لای نەخۆشــەکانەوە ئاســایی بـوو. ئیـدی ئەو نەگـبەت و بەدبەختـانە بە ساردوسـڕی لە لایەن نەخۆشـەکانەوە پێشـوازی دەکران، ئەگەر تـازە هـاتووەکە تاوانبـارێکی گەورە بـوایە و سـزایەکی قـورس درابـوایە و جەڵدێکی زۆری لێدرابوایە هەنگی بەڕێـز و حـورمەتێکی تـایبەتییەوە پێشوازی دەکرا. خۆ ئەگەر تـاوانەکەی سـووک بوایە و سزاکەی کەم بوایە، بۆ نموونە هەلاتن بوایە لە سەربازی، زۆر گوێیـان نەدەدایە. جـا ئەم پیـاوەی ئەمـڕۆ هێنایـان ســەربازی هەلاتــوو بـوو. بەهەرحــاڵ زینــدانییەکان لە هەمــوو حاڵەکانــدا، لە جیــاتی قســـەی ڕووت و هاوسـۆزی بێمـایە دەگەڵ شــەلاق خـواردووەکەدا، بەبێدەنگی و خێـرا دەکەوتنە پەرستاری و دەرمانکردنی و هەمـوو یارمەتییەکیـان دەدا، بە

تایبەتیی هی ئەو کەسەی کە حاڵی بێحاڵ بوایە و نەیتوانیبا بە خۆی ڕابگات و خۆی بە پێوە بگرێ. پەرستارەکان، زۆر خۆیان بۆ ئەمجۆرە نەخۆشە سەخڵەت نەدەکرد، چونکە بە تەجرووبە دەیانزانی کە خودی زیندانییەکان پێی ڕادەگەن. پەرستاری و دەرمان کردنەکەش بە زۆری ئەوە بوو کە کراسێک یان پارچەیەکیان لە ئاوی سارد هەڵدەکێشا و دەیانگوشی و لە پشتی کابرای شەلاقخواردوویان دەنا، هەروەها دەبوایە زۆر بەوریایی و بە دیقەت ئەو تەراشەدارانەی کە لە ئەنجامی شکانی تەڕکەکە لە کاتی شەلاق و وەشاندن دا، دەچووە زام و برینی پشتی کابراوە، دەربهێنن، ئەمە کارێکی زۆر زەحمەت و بەئازار بوو. کەچی زۆرم پێ سەیر بوو ئێستاش کەسێکم نەبینی لە کاتی دەرهێنانی ئەو تەراشەدارانە لە زامەکانی، ڕوو گرژ بکات یان ئۆف یان ناڵەیەک بکات. بە زۆری دوای پاک کردنەوەی زامەکانییان لە تەراشەداران، سیمایان تێک دەچوو، ڕەنگیان زەرد هەڵدەگەڕا، چاویان ئەبڵەق دەبوو، لێویان بە جۆرێ دەکەوتە لەرزین، لە تاوا بە ددان دەیانگەست تا خوێنی لێدەهات. ئەو سەربازەی کە هێنایان، کوڕێکی نزیکەی 23 ساڵان بوو، کەسێکی تۆکمە و تێکسمڕاو و جوانخاس و باڵابەرز و گەنمڕەنگ بوو. تا ناو قەدی ڕووتوقووت بوو، زۆر پیسیان لێدا بوو، پشتی یەکپارچە برین و زام و جێی تەرکە و قامچی بوو. پارچە قوماشێکی تەڕیان دابوو بەسەرشانوملی و پشتیدا، ئازای گیانی لە ژێر قوماشە تەڕەکەوە دەلەرزی. نزیکەی یەکدانە سەعاتی تەواو لە پەستیدا و بێبڕانەوە بە قاوشەکەدا دەهات و دەچوو. ڕوانیمە سیمای، لەوە دەچوو بیر لە هیچ شتێک نەکاتەوە. چاوەکانی لە چاڵی چاویدا بە شێوەیەکی سەیر و ترسناک دەجوڵان، نیگای لەسەر خاڵێکی تایبەتی نەدەگیرسایەوە، لەوە دەچوو نەتوانێ نیگای لەسەر خاڵێکی تایبەتی ڕابگرێت. وام بە خەیاڵدا هات کە بە

تاسـەوە دەڕوانێـتە ئەو چـایەی کە تـازە چیکونـوف بـۆی ئامـادە کردبـووم و هێشـتا هەڵمـی لێهەڵدەسـتا: ئەو بەسـتەزمانە لە سـەرما دانەچۆقەی پێکەوتبوو، بۆیە خوڵقی چایم کرد، یەکسـەر ئاوڕی دایەوە و بەبێ ئەوەی هیچ قسەیەک بکات کووپە چایەکەی هەڵگرت و هەر بە پێوە و بێئەوەی شەکری تێبکات، دەستی بە خواردنەوەی کرد. هەوڵی دەدا تەمەشام نەکات. کە لە خواردنەوەی چایەکە بووەوە، بە بێدەنگی کـووپەکەی لە جێی خـۆی دانـایەوە و بێئەوەی سوپاسـم بکـات یـان سـەرێک دابنەوێنـێ، بەوپەڕی نیگەرانـی کەوتەوە هـاتوچۆ بە قاوشەکەدا: دیار بوو لە تاو ئازار هۆشـی ئەوەی نەبوو قسـەم دەگەڵ بکـات یـان سوپاسـم بکـات! زینـدانییەکانیش دوای ئەوەی برینەکانیـان دەرمان کرد شاشیان لێنا، ئیدی هیچ پرسیاریکیان لێنەکرد و بە دەقی خۆیەوە وازیان لێهێنا و دوور بە دوور چاویان لێبوو. دیار بوو وایـان بە بـاش دەزانـی بە پرسـیاران و هاوسـۆزی و هـاوخەمی نـاڕەحەتی نەکەن. وام هەسـتکرد کە سـەربازەکەش بەو هەڵوێسـت و بڕیـارەی ئەوان ڕازی و ئاسوودەیە.

لەو کـاتەدا شـەو داهـات، دنیـا بەرەبەرە تاریـک تـر بـوو، چـرا داگیرسـێنرا. هەنـدێ لە نەخۆشـەکان مـۆمی تـایبەتی خۆیـان هەبـوو، بەڵام ئەوانە ژمارەیـان کەم بـوو. دکتـۆر هـات و کەوتە معـایەنەی شـەوانەی خـۆی، ئەوجـا عەریفـخەفەر هـات، نەخۆشـەکانی سـەرژمێر کرد و دەرگای لەسەر داخستین. پێشتر سەتڵێکیان بۆ پێشاو و ڕیتنی شـەوانەی زینـدانییەکان هێنـا بووە ژوورەوە، کە زانیم ئەم سـەتڵە تـا بەیـانی لە ژوورەوە دەبـێ زۆرم پـێ سـەیر بـوو، خـۆ ئەدەبخـانەکە هەمـووی دوو شـەقاو لە دەرگـاکەوە دوور بـوو. ئیـدی ئەوە نیزامـی خەسـتەخانەکە بـوو. بە ڕۆژەوە تەنیـا یەک دوو دەقـقەیەک ڕێـی

زیندانییان دەدرا بچنە دەرێ بۆ دەست بە ئاو گەیاندن، بەڵام بە شەو بە هیچ جۆرێ ڕێی چوونە دەرەوەیان نەدەدرا.

نەخۆشخانەی زیندانییان لە نەخۆشخانانی ئاسایی نەدەچوو: زیندانی نەخۆش لەوێندەریش سزای خۆی وەردەگرت، نازانم کێ ئەم نیزام و سیستەمەی دانابوو. بەڵام من دڵنیام لەوەی کە ئەم ئیجرائاتە هیچ سوودێکی نییە، نامـاقووڵی پابەندی بە شەکلیاتەوە لە هیچ شوێنێکدا وەکو ئێرە ڕوون و دیار نییە. هەڵبەتە دکتۆرەکان ئەم نیزام و یاساوڕێسایانەیان دانەنابوو، چونکە دکتۆرەکان زۆر میهرەبان بوون و هەموو زیندانییەکان لێیان ڕازی بوون، بە چاوی بابی خۆیان تەمەشایان دەکردن، زۆریان ڕێز و حورمەت دەگرتن. ئەو پزیشک و دکتۆرانە دەیانزانی بە زمانی شیرین ئەو قەرەبەختانە بدوێنن و دڵخۆشی دەردیان بدەنەوە. زیندانییەکانیش بەمەیان دەزانی و زۆر مەمنوونی لوتف و میهر و ڕووخۆشی و زمانشیرینی دکتۆرەکان بوون، کەس نەبوو گلەیی لە دکتۆرەکان بکات و بڵێ سەختگیرن، تووڕە و تڕۆن، لە هەڵسوکەوت و مامەڵەیاندا دەگەڵ نەخۆشەکاندا خراپن، چونکە دکتۆرەکان لە ڕووی مرۆڤدۆستییەوە و ڕاستگۆیانە مامەڵەیان دەگەڵ زیندانییەکاندا دەکرد. زۆر چاک دەیانزانی کە زیندانیی نەخۆش، وەکو هەر نەخۆشێکی دی پێویستی بە وەرزش و هەوای پاکە، پێویستی بە پیاسەی ناو ڕاڕە و داڵانەکانە، بەڵام ئەم نیزامە لە دەستی ئەواندا نەبوو. نەخۆشانی قاوشەکانی دی، بۆ خۆیان بە ڕاڕەوەکاندا دەگەڕان، وەرزشیان دەکرد، هەوای پاکیان هەڵدەمژی، هەرچەندە ئەو هەوایەش زۆر پاک نەبوو، بەڵام لە هەوای قاوشەکانی ئێمەی زیندانی هەر پاکتر بوو، هەوای قاوشەکانی ئێمە، بە حوکمی ئەوەی دەرگاکانی هەمیشە داخرابوون و قاوشەکان قەرەباڵغ بوون و بۆنی غازاتی نەخۆشەکان و دەرمان پەنگی دەخواردەوە

یەجگار بۆگەن و ناخۆش بوو. تەسەور ناکرێ، وەختێ شەوان سەتڵی پیساییەکەیان لە قاوشەکەمان دادەنا، چ بۆن بۆگەنییەکی کوشندە بە قاوشەکەدا بڵاودەبووەوە. تا شەو زیاتر ڕادەکشا، هەوای قاوشەکە، بە هۆی گەرما و میزکردنی زۆری هەندێ لە نەخۆشەکانەوە، پیستر دەبوو. کە دەڵێم زیندانی لە نەخۆشخانەشدا هەر سزای خۆی وەردەگرت، مەبەستم ئەوە نییە کە یاسا جگە لە سزا هیچ ئامانجێکی تری نییە، چونکە ئەمە بێئینسافیە، بە پێی یاسا نەدەبوو نەخۆش سزا بدرێت. کەواتە دەبێ زەروورەتێکی زۆر پێویست هەبووبێ کە ئیدارەی ناچار کردبێت بۆ جێبەجێکردنی ئەم زەبتورەبتە توند و قورسە. بەڵام ئەو زەرووڕەتە چییە؟ ئەوەی زۆر ناخۆشە ئەوەیە کە پیاو دێتە سەر لێکدانەوەی ئەم مەسەلەیە ئەقڵی بە هیچ کوێیەک ناگات. ئاخر ئەم زەبتورەبتە کە زۆر گەوجانە و نابەجێ دێتە بەرچاو لە پای چی و بۆچی؟ ئایا بەرپرسانی ئەم دامودەزگایانە، وا تەسەور دەکەن کە زیندانییەکان بە درۆ خۆیان نەخۆش دەخەن و، دەچن بۆ نەخۆشخانە و دکتۆرەکان دەخەڵەتێنن و دەیانەوێ شەوێ بە بیانووی چوونە سەر ئاو، لە نەخۆشخانەکە وەدەربکەون و هەڵێن؟ ئەمە بیانوویەکی نابەجێیە. ئاخر نەخۆش چۆن و بۆ کوێ و بە چ جل و پۆشاکێکەوە هەڵبێ؟ بە ڕۆژەوە مۆڵەتی چوونە سەر ئاو بە نەخۆش دەدرا، هەڵبەتە دەبوایە یەکیەک بچن، باشە بۆچی شەویش هەمان شت ناکرێت؟ هەمیشەی خوا لەبەر دەرگاکە، لە نزیکی ئاودەستەکەدا، پاسەوانێکی چەکدار وەستاوە و بۆی هەیە وەکو سێبەر دووی نەخۆشان بکەوێ و نەیەڵێ بە بست دوور بکەونەوە. ئەمە جگە لەوەی کە ئاودەسەکە پەنجەرەیەکی دەبڵ کەتیبەی پێوە بوو بە دێو نەدەشکا، ئەگەر هەر زیندانییەک بیویستبا هەوەڵی دەبوایە ئەو کەتیبەیە بشکێنێ، ئاخر چ زیندانییەک ئەمەی پێدەکرێت؟ وای دابنێ

زینـدانییەک دەرفەتـی هێنـا و تـوانی کـابرای پاسـەوان بکوژێـت و کەسـیش پێینەزانـی، ئـاخر چـۆن دەتـوانێ ئەم دەبـڵ کەتیـبەیە بەو ئاسانییە بشکێنێ! ئەمە جگە لەوەی کە پاسەوانەکان لە نزیکی قاوشی زیندانییەکانـدا دەخەوتـن و پاسـەوانێکی دیـکەش بە چەکەوە لەبەر قاوشەکەی تردا ئێشکی دەگرت. یانی ئەم هەمـوو خەفەر و پاسـەوانە بەس نەبـوو؟ ئـاخر بەو زسـتانە سـاردە، بە جـووتێ گـۆرەوی و سـۆلەوە، بە بیجـامە و کلێـتەوە دەیتـوانی بـۆ کـوێ بـڕوات؟ جـا کە ئەگەری هەڵاتـن بەم ڕادەیە کز بوو، بۆچی ئەم هەمـوو سـەختگیرییە دەگەڵ نەخۆشەکاندا دەکرا، لە کاتێکدا ئەوەندەی ئەوان پێویسـتیان بە هەوای پـاک بـوو، خەڵکی سـاغ و سـەلامەت پێویسـتیان پێـی نەبـوو؟ بۆچی؟ قەت ڕۆژێ لە ڕۆژان هۆی ئەمەم بۆ لە بنجوبناوان نەکرا.

جا کە باسەکەمان هاتووەتە سـەر ئەم پرسیارە بێوەڵامە: بۆچی؟ حەز دەکەم لێرەدا ئامـاژە بـۆ مەسـەلەیەکی دیکەش بکەم، قەت ڕۆژێ لە ڕۆژان نەمتـوانی بچـمە بنجوبنـاوانی و هـۆیەکەی بـزانم، ئەویـش مەسەلەی ئەو زنجیرانەیە کە دەبوایە تا دوا هەناسـە لە دەسـت و پێـی زیندانیدا بوایە، ئیدی با نەخۆشییەکەی ترسناکیش بوایە، با نەخۆشـیی مەرگیش بوایە. من چەندین نەخۆشم بینی کە نەخۆشیی سـیلیان بـوو، بە بەرچـاوی خـۆمەوە پێ بە کۆتوزنجیرەوە مـردن. هەمـوو خەڵکەکە لەگەڵ ئەمەدا ڕاهـاتبوون و بەشـتێکی ئاسـاییان دەزانـی. نـازانم چـۆن هـیچ کەسـێک، تەنـانەت پزیشـکەکانیش ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەوەیـان بە خەیاڵـدا نەهـات، داوا بـکەن، کە نەخۆشـانی تووشـبوو بە نەخۆشـیی قورس یان زیندانییانی تووشـبوو بە سـیل و دەردەباریکە لە پێوەنـد و زنجیـران ببەخشـن و ئەو بـارە قورسـەیان لە کـۆڵ بـکەنەوە. ئەلهەقـی زنجیرەکان زۆر قورس نەبـوون، بە شـێوەیەکی گشـتی 4-5 کیلـۆیەک دەبوون. ئەم کێشە بۆ مرۆڤێکی ساغ و سـەلامەت زۆر قـورس نەبـوو،

تەحەمول دەکرا. بەڵام ئەوەشیان بۆ باس کردبووم کە ئەم زنجیرانە بە درێژایی و لە ماوەی چەند ساڵێکدا لاقی زیندانییەکانی دەپوکانەوە و لاوازی دەکردن، ئیدی نازانم ئەمە چەند ڕاستە و چەند ڕاست نییە، بەڵام پێموایە ڕاستە، چونکە با ڕێک و چەندیش سووک بێ، ئەگەر لە چوار کیلۆش زیاتر نەبێت، ئەگەر بە یەکجارەکی لە پێی زیندانی ببەسترێت، بێگومان کێشی لاقەکە لە کێشی ئاسایی خۆی زیاتر دەکات و دوای ماوەیەک کاریگەریی نێگەتیف لە گەشەی ئەو لاقە دەکات، جا با وای دابنێین ئەمە بۆ زیندانییەکی ساغ و سەلامەت شتێکی ئەوتۆ نییە و ئاساییە، ئەدی بۆ بابایەکی نەخۆش ئاساییە؟ هەڵبەتە ئەمە بۆ کەسێک نەخۆشییەکەی قورس بێ، بۆ یەکێک کە سیل و دەردەباریکەی بێ، کە خۆی لێبارە، و خۆبەخۆ بەدەم نەخۆشییەوە دەتوێتەوە، بارێکی یەجگار قورسە و لە کێشی ئەو جۆرە نەخۆشانەدا نییە. بۆیە پێموایە ئەگەر ئیدارەی پزیشکی داوای لابردنی کۆتوزنجیران لەسەر نەخۆشانی سیلدار بکات کارێکی زۆر چاک دەکات. خۆ ئەگەر بگوترێ زیندانییان خەڵکانێکی تاوانبارن و شایستەی هیچ سۆزوبەزەییەک نین. ئەوا دەڵێم، باشە کەسێک کە خوا باری قورسی نەخۆشی لێنابێت، دەبێ ئێمەش هێندەی دی دەردی زیاد بکەین؟ پیاو باوەڕ ناکات کە ئامانج لە زیاد کردنی عەزاب، سزادانی زیندانی بێت. چونکە سیلداران، دادگا سزای بەدەنییان لەسەر هەڵدەگرێت. بۆیە هیچ سەر لەو حیکمەتە پەنهانە. گرنگە دەرناکەم کە دەخوازێت پێوەندی پێی سیلدارەکان هەر بمێنێ. پیاو باوەڕ ناکات کە بابایەکی سیلدار لە خەستەخانەوە هەڵبێ. ئاخر کێ بیر لە شتی وا دەکاتەوە. نەخاسمە ئەگەر نەخۆشی کەسیرەی کرد بێت؟ خۆ مەحاڵیشە چاووڕاو لە پزیشکەکان بکرێت و زیندانییەکی ساغ و سەلامەتیان لێبکرێ بە سیلدارێکی پەریشان، چونکە سیل نەخۆشییەکە

لە دوورەوە هاوار دەکات. باشە مادامێکی باسی هەڵاتن هاتە گۆڕێ، با بپرسین ئایا کۆتوزنجیر دەتوانێ ببێتە کۆسپ لەبەردەم هەڵاتنی زیندانییدا؟ هەرگیز، کۆتوزنجیر، حەقارەت و سووکایەتییە و بە زیندانی دەکرێت، بارێکی بەدەنی و سایکۆلۆژییە – بە لای کەمەوە خەڵکی وای لێکدەدەنەوە- بەڵام ناتوانێ ڕێی هەڵاتن لە کەس بگرێت. چونکە گەوجترین زیندانی دەتوانێ بە هەرەیەک بیبڕێتەوە، یان بە ئاسانی بە بەردێکی گەورە ئەڵقەکانی بشکێنێ. کەواتە کۆتوزنجیر سوودێکی ئەوتۆی نییە، جا ئەگەر هەر سزایەک بێ و زیندانی پێ سزا بدرێ، باشە هەق نییە کەسێکی نەخۆش، کە لە حاڵی مردن دایە، لەم سزایە عەفو بکرێت؟

من ئێستا بەدەم نووسینی ئەم دێڕانەوە وێنەی پیاوێکم دێتەوە بەر چاو کە ئاوزینگی دەدا، لە گیانەلادا بوو. ئەم پیاوە تووشی سیل بوو بوو، ناوی میخائیلۆف بوو، بەرانبەر بە تەختە خەوەکەی من بوو، لە ئوستیانتسفەوە دوور نەبوو، کە من گەییمە خەستەخانە، ئەو دوای چوار ڕۆژان مرد. من کە تۆزێ لەمە پێش باسی سیلدارانم کرد، ئەوە ڕەنگدانەوەی ئەوە هەستانە بوو، کە لە دەمی مردنی ئەو پیاوەدا لە دڵ و دەروونم گەڕا. میخائیلۆف ئەوپەڕی بیستوپێنج ساڵ دەبوو، کوڕێکی کورتەباڵای، لاوازی ڕەزاسووک و خوێنشیرین بوو. ئەمە زیندانیی زیندانی تایبەتی بوو، پیاوێکی کەمدوو بوو، بەڵام خۆشمەشرەب و پیاوانە بوو، یەجگار خەمبار و لێوبەبار بوو: بە دەردی زیندانییەکان دەیانگوت زیندان تواندبوویەوە، هاوزیندانییەکانی زۆریان خۆشدەویست و بە چاکە یادیان دەکردەوە. لە بیرمە کە چاوەکانی زۆر جوان بوون، نازانم بۆچی لەم کاتەدا، بەم ڕوونییە، چاوەکانیم هاتوونەتەوە بەر چاو. لە سەعات سێی پاش نیوەڕۆدا گیانی سپارد، ڕۆژێکی هەتاوی زۆر سارد بوو. تیشکی هەتاو بە

خواری لە جامە ئامالکەسکەکەی پەنجەرەکەوە دەهاتە ژووری، دنیا هێندە سارد بوو زوقوم جامی پەنجەرەکەی گرتبوو: تیشکی هەتاوەکە ڕێک کەوتبووە سەر ئەم کلۆلە بەدبەختەی کە کەوتبووە ئاویلکە و هۆشی بەخۆی نەمابوو، چەند سەعاتێک بەدەم گیانەڵاوە مایەوە. هەر لە بەیانییەوە چاوەکانی گێژوویژ بوو بوون و ئەوانەی دەوروبەری خۆی نەدەناسینەوە. زیندانییەکان هەوڵیان دەدا بەپێی توانا یارمەتی بدەن، چونکە دیار بوو لە عەزابێکی کوشندە دایە، هەناسەی تەنگ بوو بوو، کەوتبووە هانکە هانک، وەکو یەکێک لە حاڵی خنکاندا بێ و پێویستی بە هەوا بێ، سینگی پەیتاپەیتا بەرز و نزم دەبووەوە. سەرەتا پەتۆکەی توور دا، ئەوجا بیجامەکەی داکەند و تووڕی دا، ئەوجا کەوتە دڕاندنی کراسەکەی وەکو ئەوەی بارێکی قورس بێ بەسەرییەوە. پیاو کە چاوی بەو جەستە لەڕولاوازە، بەو دەست و لاقە ڕەقوتەقانەی، بەو سکە قوپاوە، بەو پەراسووە زەقانەی دەکەوت خەریک بوو زیرە بکات، لە بەشەری کەوتبوو، ئێسکە پەیکەرێک بوو لەو گۆڕە. هیچی پێوە نەمابوو تەنیا خاچێک و کیسەیەکی بچووک نەبێ، کە بە گەردنییەوە بوو، تەنیا پێوەند و زنجیرەکانی نەبێ کە بە ئاسانی لاقە ڕەقوتەقەکانی لێوە دەردەهاتن. بە چارەکە سەعاتێک بەر لە مردنی میخائیلۆف، بێدەنگی باڵی بەسەر قاوشەکەماندا کێشا. زیندانییەکان بە چپە دەدوان، لەسەر نووکی پێیان دەهاتن و دەچوون. ناوبەناو بەدەم قسەیەکەوە، نیگایەکی میخائیلۆفیان دەکرد کە کەوتبووە تراویلکە و لە حاڵی مردندا بوو. لەپڕ بە دەستە لەرزۆ کەوتە گەڕان بە دووی خاچەکەیدا، دۆزییەوە، کەوتە ڕاکێشانی، لەوە دەچوو خاچەکەش بوو بێ بە بار بە سەرییەوەو تەحەمولی نەکات. خاچ و کیسەکەیان لە ملی داکەند. دوای دە دەقیقە کابرا گیانی سپارد. هەنگێ زیندانییەکان کەوتنە لێدانی دەرگاکە، تا هەواڵی مەرگی

میخائیلۆف بە پاسەوانەکان بدەن. پاسەوانێک هاتە ژوورەوە، بە خەمساردییەوە تەمەشایەکی جەنازەکەی کرد و پاشان چوو بانگی پەرستارەکە بکات. پەرستارەکە گەنجێکی دڵپاک و نیهادچاک بوو، زۆری بایەخ بە خۆ دەدا، بە خۆی ڕادەگەیی، بەڵام خۆشمجێز و تەبیعەت بوو. پەرستارەکە دوای تۆزێک هات، بەپەلە خۆی گەیاندە سەر جەنازەکە، تەمەشایەکی قووڵی کرد، بە جۆرە بێ موبالاتییەکەوە کە بە ڕای خۆی هەڵوێستەکە وای دەخواست، نەبزی جەنازەکەی گرت، ئەوجا بە ئاماژەیەکی گرنگەوە دەستەکانی جوڵاندن و لە قاوشەکە وەدەرکەوت. هەواڵی مردنی زیندانییەکەی بە عەریفخەفەر ڕاگەیاند، جا لەبەر ئەوەی میخائیلۆف زیندانییەکی خەتەر بوو، زیندانی حەپسخانەی تایبەتی بوو، دەبوایە هەندێ ئیجرائاتی تایبەتی بکرێ تا بە فەرمی هەواڵی مردنەکەی ڕابگەیەنرێت. لە کاتێکدا کە ئێمە چاوەڕوانی هاتنی عەریفخەفەر بووین، یەکێک لە زیندانییەکان بە دەنگی نزم گوتی، وا چاکە چاوانی مردووەکە بنوقێنین. زیندانییەکی دیکە کە گوێی لەو ئامۆژگارییە بوو، بە هێمنی لە میخائیلۆف نزیک بووەوە و بەئەسپایی چاوەکانی نوقاندن، کە سەیری کرد خاچەکەی میخائیلۆف لەسەر سەرینەکەی کەوتووە، هەڵی گرتەوە، تەمەشایەکی کرد و پاشان کردیەوە ملی میخائیلۆف و بە خۆی نیشانەی خاچی کێشا. دەموچاوی مردووەکە لەم کاتەدا وشک بوو بوو، تیشکی هەتاوەکە لە دەموچاوی میخائیلۆفی دەدا، دەمی بە ئاستەم کرا بووەوە و دوو ڕیز ددانی سپی کە لە بەینی لێوە باریک و تەنکەکانییەوە بە ئاستەم دیار بوون، لەبەر تیشکی هەتاوەکەدا دەبریقانەوە. ئەنجام عەریفخەفەر، بە جلکی سوپایی و خوودە لەسەر و تفەنگ لە شان، هاوڕێ دەگەڵ دوو سەربازدا وەژوورکەوت. بە هەنگاوی سست و پەشۆکاوەوە لە جەنازەکەی میخائیلۆف نزیک

بووەوە، بە نیگایەکی پڕ گومانەوە ڕوانییە ئەو زیندانییانەی کە بە سیمای گرژومۆنەوە لەویان دەڕوانی. کاتێ کە تەواو لە جەنازەکە نزیک بووەوە، لەپڕ وەستا، وەک بڵێی ئازارێکی کوتوپڕ لە جێی خۆی ڕای گرت. پێدەچوو جەستە ڕووتوقووت و پێ بە کۆتوزنجیرەکە زۆر کاری تێکرد بێت: لەپڕ شمشێرەکەی هەڵکێشا، کڵاوخوودەکەی لەسەر داکەند و (هەڵبەتە هیچ پێویستی بەو ڕەفتارە نەبوو) نیشانەی خاچی کێشا. ئەمە پیاوێکی گرژومۆن و بە تەمەن بوو، ماوەیەکی زۆر بوو لە خزمەتی سوپاییدا بوو. ئێستاش لە بیرمە کە چیکونوف لە لایەوە وەستا بوو، ئەمیش پیاوێکی بە تەمەن و پۆرسپی بوو، چیکونوف، بە درێژایی ئەو ماوەیە دەیڕوانییە عەریفەکە و چاودێری هەر جەرەکەیەکی ئەوی دەکرد و چاوی لێنەدەگواستەوە، لەپڕ نیگایان لێکدی هەڵەنگوت و لێوی ژێرینی چیکونوف کەوتە تەتەڵە. چیکونوف لێوی خۆی گەست و لەپڕ ئاوڕی بۆ لای جەنازەکە دایەوە و بە عەریفخەفەرەکەی گوت:

- ئەمیش ڕۆژێ لە ڕۆژان دایکێکی هەبووە.

هەستم کرد ئەم وشانە داچۆڕانە ناخی دڵمەوە، ناخیان سمیم، بۆچی ئەو قسانەی کرد و چۆن ئەو بیرەی بە مێشک داهات؟

جەنازەکەیان بە دۆشەکەکەیەوە هەڵگرت، پوش و کای ناواخنی دۆشەکەکە کەوتە خشەخش، لە پڕ زنجیرەکان بە زرِوهوڕ داکەوتن و بە عاردیدا خشان. یەکێک لە پاسەوانەکان زنجیرەکانی هەڵگرتەوە و جەنازەکەی میخائیلۆفیان لە قاوشەکە بردە دەرێ. لەپڕ هەموو بە دەنگی بەرز کەوتنە قسەکردن. لە ڕاڕەوەکە دەنگی عەریفەکە بەرز بووەوە، ئەمری بە یەکێک لە پاسەوانەکان دەکرد کە بچێ ئاسنگەرەکە بێنێ. دەبوایە بێت زنجیرەکان لە پێی جەنازەکە بکاتەوە، بەڵام من لە بابەتەکەی خۆی دەرچووم.

«١٣»

نەخۆشخانە

٢ـ٣

پزیشکەکان، دانی بەیانیان سەری قاوشەکانیان دەدا، نزیکی سەعات یازدە، سەرۆکی پزیشکان هاوڕێ دەگەڵ کارمەندەکانیدا دەهات، بە سەعات و نیوێک پێش گەیشتنی ئەوان، پزیشکی قاوشەکەی ئێمە، سەری دابووین و یەکیەک بەسەری کردبووینەوە. ئەم پزیشکە گەنجێکی زۆر میهرەبان و ڕووخۆش بوو، زیندانییەکان زۆریان خۆشدەویست و لە پیشەکەی خۆیدا یەجگار شارەزا و لێزان بوو. بە گوتەی زیندانییەکان هیچ عەیبێکی نەبوو تەنیا ئەوە نەبێ کە زۆر "بێهەوا و خاکی بوو". بە ڕاستی کەسێکی کەمدوو بوو. لەوە دەچوو شەرممان لێبکات، هەندێ جار دەموچاوی سوور دەبووەوە. هەمیشە ئامادە بوو، ئەگەر نەخۆشێک داوای خواردنی زیاتری کردبا، دڵی نەشکێنێ و خواردنەکەی بۆ زیاد بکات یان بۆی بگۆڕێت، هەروەها ئامادە بوو دەرمانی نەخۆشەکان بگۆڕێت: بە ڕاستی مرۆڤێکی زۆر

باش بوو. زۆربەی پزیشکانی ڕووسیا لە نێو خەڵکیدا خۆشەویست و بەڕێز بوون، ئەوەندەی من بۆم دەرکەوتبوو شایستەی ئەم ڕێز و خۆشەویستییە بوون. من دەزانم ڕەنگە ئەم قسەیەی من هەندێ موبالەغەئامێز بێ، بە تایبەتی ئەگەر ئەوە بیر خۆ بێنینەوە کە خەڵکەکە بە تەبیعەت جۆرە گومانێکیان لە (پزیشکگەری) و دەرمانی بیانی هەبوو، بە ڕاستی خەڵکی تەنانەت بۆ نەخۆشی قورس و ترسناکیش لەجیاتی بچن بۆ لای دکتۆری پسپۆر و بۆ نەخۆشخانان زیاتر ڕوویان لە سیحربازان دەکرد و دەرمانی پروپیرەژنانیان پێ باشتر بوو لە هی دکتۆر. هەڵبەتە دەبێ ئەو ڕاستییەش بڵێین کە هۆی ئەم ترس و بەدگومانییە شتێک بوو بە هیچ جۆرێ پەیوەندی بە پزیشکگەرییەوە نەبوو، بەڵکو گومانی گەل و خەڵک بوو لە هەر شتێکی حکومەتی فەرمی. دیارە دەبێ ئەوەش لە یاد نەکەین کە خەڵکی ئەوەندەیان چیرۆکی ترسناک لەمەڕ خەستەخانان بیستبوو، هیچ متمانەیەکیان بە نەخۆشخانە و پزیشکان نەمابوو (هەندێ لەم چیرۆکانەش ڕاست بوون). ئەوەی کە لە هەموو شت زیاتر ڕۆڵەکانی گەلەکەمانی دڕدۆنگ دەکرد، ئەو دابونەریتە ئەڵمانییە بوو کە لە نەخۆشخانەکاندا باو بوو، وایان تەسەور دەکرد کە خەڵکانی بیانی لە نەخۆشخانەکاندا نەخۆش چارەسەر دەکەن و پارێزی قورسیان بۆ دادەنێن، ئەمە جگە لەو دەمگۆیانەی کە دەرهەق بە سەختگیری پەرستار و پزیشکەکان دەگێڕدرانەوە کە گوایە ئەندامانی جەستەی نەخۆش دەبڕنەوە و جەنازەی مردوان توێکاری دەکەن. ئەمە جگە لەوەی کە چینی ڕەشوڕووتی خەڵک لە دڵی خۆیاندا دەیانگوت خەڵکانی ئەشراف و ئەرستۆکرات چارەسەریان دەکەن (چونکە پزیشکان هەر کێیەک بوایەن، لە لای ڕەمەکی خەڵکی، بە ئەشراف و خانەدان دەژمێردران). تا بەرەبەرە ئەو پزیشکانەیان ناسی، هەنگێ

ترس و گومانیان ڕەویبەوە: دیارە فەزڵی شکاندنی ئەم لەمپەری گومان و ترسە دەگەڕێتەوە بۆ پزیشکەکانمان، بە تایبەتی بۆ گەنجەکانیان، چونکە زۆربەیان دەزانن چۆن ڕێز و خۆشەویستی گەل و خەڵکی بەدەست دێنن. هەڵبەتە من ئەمە لە خۆڕا ناڵێم و بەڵکو ئەو شتانە دەگێڕمەوە کە بە چاوی خۆم دیتوومە و زۆرجار و لە زۆر شوێندا هەستم پێکردووە، پێموانییە کە کاروبارەکان لە شوێنانی تردا بە پێچەوانەوە بن. ڕاستە پزیشکان لە شوێنە دوورەدەستەکاندا بەرتیل وەردەگرن و نەخۆشخانەکان بۆ قازانجی شەخسی خۆیان بەکاردێنن و نەخۆشەکانیان پشتگوێ دەخەن و بگرە زۆرجاریش بە تەواوەتی ئەرکە مرۆڤانییەکانیان لە بیر دەکەن. هەڵبەتە تاکو ئێستاش شتی وا هەیە، بەڵام من باسی ئەو کەمینەیە ناکەم، بەڵکو باسی ئەو زۆربەیە دەکەم کە گیانی جوامێری و مرۆڤدۆستی دەیانجوڵێنێ و حاڵی حازر، بە دڵ و بە گیان لە خەمی پێشخستنی زانستی پزیشککەری ددان لە وڵاتەکەماندا. بەڵام خوانەناسان، بێئینسافان، ئەو گورگانەی لە لەوەڕگە پەزاندا دەلەوەڕن، بیانوویان هەرچییەک بێ، چەند پاکانەی ئەوە بکەن کە ژینگە گەندەڵی کردوون، دادیان نادات و لە خەتا پاک نابنەوە و خەڵکی نایانبورێ، بە تایبەتی کە گیانی مرۆڤدۆستی لە دەست دەدەن، چونکە گیانی مرۆڤدۆستی و سۆزی برایانە دەرهەق بە نەخۆش، باشترین دەرمانە، ئیدی وەختی ئەوە بەسەر چووە گلەیی لە ژینگە بکەین و بڵێین ژینگە خووی شڕ کردووین، ژینگە گەندەڵی کردووین. ڕەنگە ئەم گلەییە ماکێکی ڕاستی تێدا بێ، بەڵام ئەو بودەڵە و خوبزە و سکلەوەڕێنە فێڵبازانەی کە دەزانن چۆن وەژوور دەکەون و وەدەردەکەون، هەرگیز لەوە بێزار نابن کە تاوان و خەتاکانی خۆیان بدەن بەسەر ژینگەدا، بە تایبەتی ئەگەر قەڵەمسوار و زمانپاراوبن. ئەوە دیسان لە بابەتەکەی خۆم

دوورکەوتمەوە: بە کورتی دەمویست ئەوە بڵێم کە ڕەمەکی مەردم، هیچ ڕق و گومانێکیان لە خودی پزیشکەکان نییە، بەڵکو ڕق و گومانیان لە دامودەزگا و ئیدارە پزیشکگەرییەکانە، کە دکتۆرەکان بەدەم ئیشەوە لە گەرمەی کاردا دەبینن، هەموو گومانێکیان لە لا دەڕەوێتەوە. ئیدارەی نەخۆشخانەکانمان، نەک دەگەڵ دابونەریتی جەماوەری گەلەکەماندا تێک ناکاتەوە، بەڵکو دژیەتی، تا ئەم حاڵە بەردەوام بێ ناتوانێ ڕێز و خۆشەویستی جەماوەری خەڵک بەدەست بێنێ. پزیشکەکەمان سەری یەک بە یەکی نەخۆشەکانی دەدا، بە دیاریانەوە دەوەستا، زۆر بە بایەخەوە قسەی دەگەڵ دەکردن، ئەحواڵی دەپرسین، پرسیاری لێدەکردن، ئەوجا دەرمانی پێویستی بۆ دادەنێن و پێیدەگوت چ جۆرە پارێزێک بکەن. هەندێ جار هەستی دەکرد یەکێک لە نەخۆشەکان، هیچ عەیبی نییە، لە گوێز ساغترە. ئەو داماوە تەنیا بۆ ئەوە پەنای وەبەر نەخۆشخانە هێناوە کە خۆی لە سوخرە و بێگاری قورس بدزێتەوە و هاتووە چەند ڕۆژێک لێرە، لە ژوورێکی گەرما و لەسەر جێیەکی نەرم بەسەر بەرێ، جێیەک کە هەرچۆنێ بێ لەو تەختەخەوە ڕەقوتەقانەی قاوشێکی شێداری قەرەباڵغی پڕ لە خەڵکانی ڕەنگزەرد و کۆڵەواری زیندان باشترە. (پێویستە ئاماژە بۆ ئەوە بکەین کە ئەو قەرەبەختانەی لە ڕووسیادا هێشتا حوکم نەدرابوون و دادگاییان بەردەوام بوو، بە زۆری خەڵکانێکی ڕەنگزەرد و لێوبەبار و لە ڕووی جەستەییەوە کۆڵەوار بوون، بۆیە حاڵی جەستەیی و باری دەروونییان لەو زیندانییانەی کە دادگاییان تەواو بوو بوو، حوکم درابوون، زیاتر مایەی بەزەیی بوو). بۆیە پزیشکەکەمان لە ڕووی بەزەییەوە، لەسەر کارتەکەی دەنووسین تووشی "هەوی پەردەی گەدە" بووە و ڕێگەی دەدان بۆ ماوەی یەک هەفتە لە نەخۆشخانە بخەون. زیندانییەکان هەموو گاڵتەیان بە "هەوی

گەدە" دەکرد، چونکە سوور دەیانزانی کە ئەم دەستەواژەیە خۆی لە خۆیدا سازشێکی پەنامەکی و ژێراوژێری نێوان پزیشکەکە و ئەو نەخۆشەیە کە بە درۆ خۆی نەخۆش خستووە و زیندانییەکان لە بەینی خۆیاندا ئەم نەخۆشییەیان ناو نابوو "ژانە سکی درۆ" و زۆرجار ئەم جۆرە نەخۆشە بەزەیی و میهرەبانی پزیشکەکەیان دەقۆستەوە و لە کاتی خۆیدا لە نەخۆشخانەکە دەرنەدەچوون. خۆزگە ئەو کاتانە پزیشکەکەمانتان دەبینی! پزیشکەکە شەرمی دەکرد و لە ڕووی نەدەهات بە ڕاشکاوی پێی بڵێ کە ئیدی چاک بووەتەوە و پێویستە لە نەخۆشخانە دەربچێت، لە کاتێکدا هەم هەقی خۆی بوو و هەم دەیتوانی بێ چەندوچوون لە نەخۆشخانەکە دەری بکات و لەسەر کارتەکەی بنووسێت: "چاکبووەتەوە"، ئەوەی نەدەکرد. لە سەرەتاوە ئاماژەیەکی دەدایە کە کاتی ئەوە هاتووە قاوشی نەخۆشان بەجێ بێڵی و پاشان بە قسەی خۆش تکای لێدەکرد: "پێویستە دەربچی برادەر، شوکر عەلەمت نەماوە، چاک بوویتەوە، جێگە بەش ناکات، قاوشەکە قەرەباڵغ و تەنگە... تاد"، تا نەخۆشەکە لە ئەنجامدا شەرم دەیگرت و داوای دەکرد لە نەخۆشخانەکە دەری بکەن. هەڵبەتە ئەمە ئیش و ئەرکی سەرۆکی نەخۆشخانەکە نەبوو، هەرچەندە ئەویش پیاوێکی میهرەبان و دلۆڤان و سەلار و سەنگین و ڕاست و دروستکار بوو (هەموو نەخۆشەکان خۆشیاندەویست) بەڵام زۆر لە پزیشکی تایبەتی قاوشەکەی ئێمە توندتر و بە زەبتوڕەبتر بوو. تەنانەت لە هەندێ حاڵەتدا ئەوەندە توند بوو، کە زیندانییەکان سڵیان لێدەکردەوە و مەرایيان دەکرد و زیاتر ڕێزیان دەگرت. پاش ئەوەی پزیشکی تایبەتی قاوشەکە، بەسەر نەخۆشەکاندا دەگەڕا و معایەنەی دەکردن، ئەوسا سەرۆکی نەخۆشخانەکە هاوڕێ دەگەڵ گشت پزیشکانی نەخۆشخانەکەدا، بە قاوشەکاندا دەگەڕا نەخۆشەکانی

یەکیەک بەسەر دەکردەوە، معایەنەی دەکردن، ماوەیەکی زیاتر بە دیار ئەو نەخۆشانەوە دەوەستا کە دەردیان گران بوو، هەواڵی دەپرسین و بە قسەی خۆش دڵخۆشی دەدانەوە و ورەی بەرزدەکردنەوە و ئەوجا خواحافیزی لێدەکردن. هەڵبەتە دەستی بە ڕووی ئەوانەشەوە نەدەدا کە بە بیانووی "ژانە سکی درۆوە" دەهاتنە نەخۆشخانەکە، بەڵام ئەگەر زیندانییەک لەوانە پێداگری کردبا و بیویستایە ماوەیەکی زیاتر لە نەخۆشخانەکە بمێنێتەوە، یەکسەر لەسەر کارتەکەی دەنووسی چاک بووەتەوە و دەتوانێ لە نەخۆشخانە دەربچێت و پێیدەگوت: "دەی برا، دەی هاوڕێ! ئیسراحەتت کردووە، ئیدی کاتی ئەوە هاتووە و چیتر لێرە ماتەڵ نەبیت!" ئەوانەی زیاتر سووربوون لەسەر مانەوە، یا ئەوانە بوون کە لە سوخرە و بێگار بێزاربوون، بە تایبەتی لە قرچەی گەرمای هاویندا، یا ئەوانە بوون کە سزای شەلاقکارییان بۆ بڕابووەوە و لە ترسا و بە ناوی نەخۆشییەوە خۆیان دەدزییەوە. لە بیرمە کە پزیشکەکان جارێکیان ناچاربوون بە تۆبزی یەکێک لەو بە ناو نەخۆشانە دەربکەن. ئەمە هاتبوو بۆ چارەسەری چاوی، چاوەکانی زۆر سوور بوو بوونەوە، دەیگوت پێڵوی چاوەکانی زۆر دەکزێنەوە و ئۆقرەیان لێهەڵگرتووە، هەموو جۆرە چارەسەرێکیان لەگەڵیدا بەکارهێنا، ئیدی هەتوان و مەڵحەم و قەترە نەما بەکاری نەهێنن، بەڵام ئەمانە هیچیان دادیان نەدا و چاوی کەم و زۆر فەرقی نەکرد و بەرەو باشی نەچوو. ئەنجام پزیشکەکان هەستیان کرد ئەمە بە درۆوە خۆی نەخۆش خستووە و هەڵیان دەخەڵەتێنێ. چونکە هەوەکەی نە زیادی دەکرد و نە کەمی دەکرد، کەواتە دەبێ ئەم ماستە موویەکی تێدابێ. نەخۆشەکان لە مێژ بوو دەیانزانی کە یارۆ نمایش دەکات و دکتۆرەکان فریو دەدا. هەرچەندە گەنجێکی قۆز و جوان بوو، بەڵام

ئەداوئەتواری بە دڵی زیندانییەکان نەبوو. کابرایەکی سرک و مەند و بەگومان بوو، ژێراوژێر و بەگومانەوە سەیری خەڵکەکەی دەکرد، قسەی دەگەڵ کەسدا نەدەکرد، خۆی لێ دوور دەگرتین وەکو بڵێی لە گشتمان بەگومان بوو. ئێستاش لە بیرمە کە زۆربەمان دەترساین ئەم گەنجە کەتنێک بکات و دەستێک بوەشێنێ. ئەمە سەرباز بوو بوو، دزییەکی گەورەی لەسەر دەبێ بە ماڵ و سزای هەزار شوولی تەڕی بۆ دەبڕنەوە، بە مەرجێ دوای ئەوە بۆ سەربازگەیەکی تەمێکاری بگوزارێتەوە. لە بەشی یەکەمی ئەم یادگارییانەدا باسی ئەوەم کرد کە جاری وا هەبوو، زیندانییەک ئامادە بوو، لە پێناوی ئەوەدا کە سزایەکەی کەمێک دوا بکەوێ، هەر کارێکی نەشیاو، ترسناک بکات، بۆ نموونە بەرپرسێک یان هاوڕێیەکی خۆی، ڕۆژێک بەر لە جێبەجێ کردنی سزاکە، بەر چەقۆ بدات و حەیاتی لەبەر ببڕێت، هەر بۆ ئەوەی سەرلەنوێ دادگایی بکرێتەوە و جێبەجێکردنی سزاکە مانگێ دوو مانگ دوا بکەوێ، گرینگ ئەوەیە ئەو ئاواتەیان بێننە دی، ئیدی بە لایانەوە گرینگ نییە لەوە دوا، دوای ئەو یەک دوو مانگە چی دەبێت، خوای دەکرد سزاکەیان دوو قات و سێ قات زیادی دەکرد، گرینگ ئەوەیە ئەو ساتە ترسناکەیان بۆ چەند ڕۆژێک، لێ دوور بکەوێتەوە، یانی بەو ڕادەیە ورەیان بەردەدا و نەدەوێران ڕووبەڕووی ئەو ساتە ترسناکە ببنەوە!

نەخۆشەکان لە بەینی خۆیاندا دەیانگوت دەبێ ئەم کوڕە چاودێری بکرێ، چونکە دوور نییە، شەوێک، لە نائومێدی و ڕەشبینی خۆیدا، یەکێکیان بکوژێت. بەڵام ئەمە هەر قسەی ڕووت بوو. دەنا کەس خۆی لێنەدەپاراست، تەنانەت ئەوانەش کە جێگاکانیان بە تەنیشتی جێگاکەی ئەوەوە بوو، خۆیان لێنەدەپاراست. زیندانییەکان شەوێ دیتبوویان کە قسڵ لە دیوارەکە دەکاتەوە و لەگەڵ شتێکی

دیدا له چاوانی خۆی دەسوو تا ئەگەر دکتۆرەکە هات تەمەشایان بکات هەر سوور بن، ئەنجام گەورەی پزیشکەکان ئاگاداری کردەوە کە ناچارە فتیلەی بۆ دابنێ و بەو شێوەیە چاوی چارەسەر بکات. دکتۆرەکان کە نەخۆشییەکی چاویان لێ عاسی بوایە و بە ڕێگا زانستییەکان نەهاتبایە چارەسەرکردن، بە ناچاری پەنایان دەبردە بەر فتیلە، ڕێک وەکو چۆن ئەم ڕێگە لە چارەسەرکردنی ئەسپدا بەکار دەبرا. بەڵام ئەم کوڕە گەنجە هەر ملی نەدا و سوور بوو لەسەر ئەوەی چاک نەبووەتەوە. جا نازانم ئەمەی لە منجڕی و سەرسەختی بوو یان لە بودەڵەیی و ترسنۆکی بوو. هەرچەندە ئازاری فتیلە لەگەڵ ئازاری شەلاقدا بەراورد نەدەکرا، بەڵام ئەویش بایی خۆی ئازاری هەبوو، نەشتەرگەری فتیلە بەمجۆرە بوو: پێستی نەخۆشەکەیان لە نزیکی گەردنییەوە دەگرت و تا هێزیان تێدابوو بۆ دواوە ڕایان دەکێشا، ئەوجا نەشتەرێکیان لێ دەدا، بەدرێژی و بەپانی شەقیان دەکرد، ئەوجا پلیتەیەکی لۆکەی ئەستوریان، بە ئەستورایی قامکێک، تێدەئاخنی، تا زامەکە وشک نەبێتەوە و هەر بە تەڕی بمێنێ، دیارە ئەم کارە ئازاری زۆر بوو، وەکو ئەوە بوو لە نوێ پێستەکە شەق بکرێتەوە، ئەم بەستەزمانە ئەو هەموو عەزابەی، بە درێژایی چەندین ڕۆژ تەحەمول کرد و ئاخرییەکەی ناچار داوای کرد لە نەخۆشخانە مەرەخەسی بکەن. دوای یەک دوو ڕۆژێک چاوی بە تەواویی چاک بووەوە، هەر کە زامەکەی گەردنی ساڕێژ بوو، بۆ زیندانیان ناردەوە، بۆ ڕۆژی دوایی خرایە بن شوولک و داران و هەزار جەڵدیان لێدا.

بە ڕاستی ساتەکانی بەر لە جێبەجێکردنی سزای شەلاق، یەجگار قورس و سامناکە! پێدەچێ من هەڵە بووبم کە گاڵتەم بە دڵەڕاوکێی ئەو زیندانییانە دەکرد و بە ترسنۆکم لە قەڵەم دەدان. دیارە دەبێ ئەم ترسە یەجگار بەسام بێ بۆیە زیندانییەکان ڕیسکیان دەکرد و

سزاکەیان لەسەرخۆ دەکرد بە دوو قات و سێ قات، تەنیا بۆ ئەوەی ئەو ترسە کەمێک دوا بخەن. بەڵام وێڕای ئەمەش، زیندانییانێکیش هەبوون، کە پێش ئەوەی زامەکانیان بە تەواوەتی ساڕێژ ببێتەوە، بە خۆیان داوای دەکرد لە نەخۆشخانە دەریان بکەن، تا پاشماوەی سزاکەیان وەربگرن و خۆیان لەو حاڵە ڕزگار بکەن، چونکە ژیان بەدەم چاوەڕوانی دادگاییەوە، زۆر لە ژیانی سوخرە و بێگاری خراتر بوو. هەروەها ملدان بۆ سزای شەلاق، ترسی زیندانییانی دەڕەواندەوە و لەگەڵیدا ڕادەهاتن. ئەوانەی زووزوو دەخرانە بن سزای شەلاقان، ترسیان دەشکا، لەگەڵی ڕادەهاتن و بە نارەحەتییەکی ڕەوتەنییان دەزانی و باکیان پێی نەبوو. یەکێک لە زیندانییەکانی بەشی تایبەتی بۆی گێڕامەوە، ئەمە کالموکی بوو، بە گەورەیی بوو بوو بە نەسرانی و زیندانییەکان لە زینداندا ئالکساندر یان ئالکساندرین- یان ناو نابوو. (ئەمە گەنجێکی تۆکمەی توندوتۆڵی سەیر بوو، زیرەک و زیتەڵ، شەیتانی بە شاگرد ڕانەدەگرت، تا بڵێی ئازا و نەترس و ورەبەرز، بەڵام دڵپاک و خۆشمەشرەبیش بوو). ئەمە بۆی گێڕامەوە کە چۆن جارێک حوکمی چوار هەزار شەلاق درابوو و چۆن بە ئاسانی تەحەمولی کرد بوو. هەڵبەتە بەدەم سوعبەت و پێکەنینەوە ئەو سزایەی بۆ دەگێڕامەوە، سوێندی بۆ خواردم ئەگەر هەر بە منداڵی، لە نێو تایفەکەی خۆیدا، بە قامچی و دارکاریان نەیانغاراندبا و قاڵ نەبوایەتەوە – هەڵبەتە جێ زامەکانی سەر پشتی هەر مابوون و گەواهی دروستی قسەکانی بوون - هەرگیز بەرگەی ئەو چوار هەزار شەلاقەی نەدەگرت. بۆیە زۆر منەتباری ئەو پەروەردە سەخت و دژوارە بوو کە لە منداڵییەوە قاڵی کردبووەوە و فێری ئەوەی کرد بوو چۆن بەرگەی شەلاقان بگرێت. ئێوارەیەکیان، کە لەسەر جێگاکەی من و لەبەر ئاگرەکە دانیشتبووین بۆی گێڕامەوە:

"ئەلکساندەر پترۆفیچ دەزانی لەسەر بچووکترین و هیچترین شت لێیان دەدام، دارکاریان دەکردم! بە درێژایی پازدە ساڵان ڕۆژی چەند جارێک حەسیر مەیدانیان دەکردم: ئیدی هەر کەسە هەڵدەستا و پێیدا دەکێشام، بەمجۆرە لەگەڵ کوتەک خواردندا بە تەواوەتی ڕاهاتم." ئێستا بیرم نەماوە چۆن بوو بوو بە سەرباز" (لەوە دەچوو درۆ بکات، چونکە پیاوێکی درۆزنی بەرەڵڵا بوو) بەڵام ئەوەم بیر ماوە کە ڕۆژێک بۆی گێڕاینەوە، دوای ئەوەی ئەفسەرە بەرپرسەکەی خۆی کوشتبوو و سزای چوار هەزار جەڵدیان بۆ بڕی بووەوە، چەند ترساوە. گێڕایەوە گوتی: "هەڵبەتە دەمزانی سزایەکی زۆر توند دەدرێم، ڕەنگە لە ژێر قامچیاندا وەکو کسۆکان بتۆپم، چوار هەزار قامچی، گاڵتە نییە، هەموو بەرپرسەکانم ڕقم لێهەڵدەگرن، دەمزانی ئەمە کارێکی ئاسایی نییە، پێم وا بوو لە ژێر شەلاقان دەرناچم، دەمرم، بیرم کردەوە کە ببم بە نەسرانی، لە دڵی خۆدا گوتم: لەوەیە بمبەخشن، با ئەمەش تاقی بکەمەوە و بزانم چ دەبێ، هەڵبەتە هاوڕێکانم پێشتر ئاگاداریان کردمەوە کە شتی وا دادم نادات، بەڵام لە دڵی خۆدا گوتم: "کێ دەزانی؟ تەقو لێم خۆشبوون! بێگومان خاتری نەسرانییەک زیاتر لە نانەسرانییەک دەگرن". بەهەرحاڵ غوسڵی تەعمیدیان کردم و ناویان نام ئەلکساندر، بەڵام ئەمە دادی نەدام، نەک هەر نەیانبەخشیم، بگرە تاقە شەلاقێکیانیش بۆ کەم نەکردمەوە. ئەمە زۆری پەست کردم. لە دڵی خۆدا گوتم: "بۆم ڕاوەستن، بزانە چۆن فریوتان دەدەم و بە ڕیشتان پێدەکەنم و پێتان ڕادەبوێرم!" باوەڕ دەکەی ئەلکساندەر پترۆفیچ؟ بە ڕاستی خەڵەتاندمن و پێم ڕابواردن من دەمتوانی خۆم بکەیەنە حاڵی مردن، هەڵبەتە نەک حاڵی مردنی تەواوەتی بەڵکو حاڵی کەسێک کە بە درۆوە خۆی بگەیەنێتە حاڵی گیانەلا! بردیانم بۆ بەر فەوجەکە، خستیانمە ژێر شەلاقان، یەکەمین

هەزار شـەلاقیان لێدام. پشـتم بە جـۆرێ دەسـتووتایەوە لە تـۆ وایە ئاگریـان لەسـەر کـردووەتەوە. کەوتـمە هاتوهـاوار، فایـدەی نەبـوو، دەستی بە هەزار شەلاقی دووەم کرد، لە دڵی خۆدا گوتم: "تـازە کـارم کـراوە، تەواو ئەمە کۆتـاییمە." سـەرم بە گێـژەوە چـوو، لاقـم سسـت بوون، لە هۆش خۆ چووم، کەوتمە سەر عاردی، چاوم ئەبڵەق بوون، دەموچاوم بە تەواوەتی شین بووەوە، کەف کەوتە لغاوەم. هەناسـەم دەرنەدەچـوو. پزیشـک هـاتە دیـارم و گـوتی: "لە گیـانەڵا دایە". بـۆ نەخۆشخانەیان بردم، یەکسەر وەخۆ هاتمەوە.

دوای ئەوە دوو جـاری تریـان لێدام. جـا چەنـد تـورە بـوون! بە قەسـتی کوشـت لێیانـدەدام! ئەو دوو جـارەش خەڵەتانـدمن: هەزاری سـێیەمیان لێدام، دیسـان خـۆم کـرد بە مـردوو. بـاوەڕم پـێ بـکە هەر جەزرەبەیەکی هەزاری سـێیەم بە سـێ جەزرەبە دەچوو، وەکو چەقۆ ناخی دەبڕیم، دڵی لەت دەکردم، ئۆف، کە لێیاندام! جـا چەند بە دڵ و بە گیـان، بە جۆشـوخرۆش لێیانـدەدام. بەڵام هەزاری چـوارەم، هەر باسـی مەکە! کـوڕم دەویسـت بەرگەی بگرێـت! هاوتـای هەر سـێ هەزارەکەی پێشووی دەکردەوە. خۆ ئەگەر لە دوا دواییدا، یـانی کـاتێ کە تەنیا دوو سەد جەزرەبە مابوو، فریـا نەکەوتبـام و خـۆم نەکردبـایە مردوو، بێگومـان دەیانکوشتم. بەڵام من ئەوەندە گێل نەبووم بێڵم بەو ئاسـانییە بـێکەس کـوژم بـکەن، ئەمجـارەش فریـوم دان، خـۆم کـرد بە مـردوو، بە جۆرێ خـۆم گەیانـدە حـاڵی جـاو: هەمـوو وایـانزانی تەواو ئیدی لێبوومەتەوە و خـاوەنی حەوت ڕۆح بـم شـتاقیان دەرنـابەم، نەک هەر جەلادەکـان، بەڵکـو دکتـۆرەکەش دڵنیـابوون کە تەواو، لە گیـانەڵا دام. بەڵام دوای ئەوە، کاتێ دوو سەد جەزرەبەکەی تریان لێدام، گوێم نەدانێ، هەرچەندە بە هەموو هێزی خۆیانەوە کوتایانم، ئەو دوو سـەد جەزرەبەیە بەرانـــبەر بە دوو هەزار جەزرەبە دەبـــوو، بەڵام هەر

گوێشم نەدایە، هەر منەتم لێنەزانین، نەیانتوانی لەنێوم بەرن. بۆیە تا ئێستا ماوم چونکە "هەموو ژیانم بریتی بوو لە لێدان و تێهەڵدان!". ئەلکساندەر خەمگین و خەمبار بەو ڕستەیە کۆتایی بە چیرۆکەکەی هێنا. لەوە دەچوو لە دڵی خۆیدا بیر لەو هەموو جەزرەبانە بکاتەوە کە بە درێژایی ژیانی خواردبووی! دوای بێدەنگییەکی کەم هەڵی دایە و گوتی:"نەخێر، فایدەی نییە، لە ژماردن نایەت، ئەوەندە زۆرە ژمارە بەشی ژماردنی ناکات!" پاش ئەو قسەیە نیگایەکی منی کرد، هەستا و لە قاقای پێکەنینی دا، منیش ناچار بە بزەیەک وەڵامم دایەوە. ئەوسا گوتی: "جا ئەلکساندەر پترۆفیچ با ئەوەشت پێ بڵێم کە شەوان خەو دەبینم، جگە لە کوتەکخواردن خەو بە هیچی ترەوە نابینم". بەدەم خەوەوە قسەی دەکرد، پڕ بەزار هاواری دەکرد، دەیقیژاند و دەگریا، هەموو زیندانییەکان لە قاوقیژی ئەو ڕادەپەڕین، بە بۆڵە بۆڵ هەڵیان دەستان و هاواریان لێدەکرد: "ئەم قاوقیژەت لە چییە شەیتان؟" ئەلکساندەر پیاوێکی تۆکمە، کورتەباڵا، گورجوگۆڵ، ڕووخۆش بوو، تەمەنی چل و پێنج ساڵێک دەبوو، بەینی دەگەڵ هەموو زیندانییەکاندا خۆش بوو، هەرچەندە سەری لە دزیان دەخورا و چەندین جار لەسەر ئەم کارە کوتەکی خوارد بوو. بەڵام کام زیندانی دەرفەتی بۆ ڕەخسابا دزی نەدەکرد، کێ هەبوو لەسەر دزی کوتەکی نەخوارد بێ؟

حەز دەکەم لێرەدا ئەوەش بگێڕمەوە کە؛ زۆرجار سەرم لەوە سوور دەما، کاتێ ئەم قەرەبەختانە باسی سزاکانی خۆیان و جەلادەکانی خۆیان دەگێڕایەوە، بێ هیچ کەربوکینەیەک بێ هیچ بەدخواییەک دەیانگێڕایەوە. ئەو داماوانە کە چیرۆکی نەگبەتی و لێدان و سزای خۆیان دەگێڕایەوە، من لە حەژمەتاندا دڵم دەگوشرا و تووڕە دەبووم، کەچی ئەوان زۆر ئاسایی و بێ هیچ کەربوکینەیەک، دەیانگێڕایەوە و هەندێ جار وەکو منداڵ لە ناخی دڵەوە پێدەکەنین.

بەڵام (م.کی(١)) کە باسی سزایەکەی خۆی بۆ گێڕامەوە وا نەبوو. ئەم پیاوە (لە چینی خانەدان و ئەشرافان نەبوو) حوکمی پێنج سەد شەلاق درابوو. قەت ڕۆژێ لە ڕۆژان باسی ئەمەی بۆ نەکردبووم. کە لێم پرسی ڕاستە جەڵدی لێدراوە، بەبێ ئەوەی تەمەشام بکات، دەموچاوی سوور بووەوە، پێدەچوو ئەمەی لە دڵ دەرنەچووبێ، بە کورتی گوتی ڕاستە. کە چاوی هەڵبڕی پرشنگی ڕقم لە چاوەکانیدا خوێندەوە، لە پەستی و توڕەییدا لێوەکانی دەلەرزین. ئیدی یەکسەر بۆم دەرکەوت کە مەحاڵە بتوانێ ئەم بەسەرهاتەی خۆی فەرامۆش و لە بیر بکات. بە پێچەوانەی هاوڕێکانی ترمانەوە (هەڵبەتە ناتوانم بڵێم بێ ڕیزپەڕ) کە بە شێوەیەکی تر و زۆر جیاوازتر لەم، دەیانڕوانییە ئەو ڕیسکانەی پێیدا ڕەت بوو بوون، هەندێ جار لە دڵی خۆدا دەمگوت: "مەحاڵە ددان بە عەدالەتی قەساسەکەیاندا بنێن ، نەخاسما ئەگەر تاوانەکانیان دژی هاوڕێ و هاوچینەکانی خۆیان نەبا و دژی بەرپرس و سەرۆکەکانیان بایە". زۆربەیان هەر ددانیان بەوەدا نەدەنا کە تاوانیان کرد بێت. پێشتریش باسی ئەوەم کردووە کە هیچ جۆرە پەشیمانیەک یان عەزابێکی ویژدانم لە کەسیاندا بەدی نەدەکرد، تەنانەت لەوانەشدا کە تاوانیان دژی خەڵکی سەر بە چینەکەی خۆشیان کرد بوو. خۆ ئەو تاوانانەی کە دژی سەرۆک و بەرپرسانی خۆیان کرد بوویان، هەر باسی ناکەم. چونکە ڕای تایبەتیی خۆیان دەربارەی ئەو تاوانانە هەبوو، ڕایەکی پراکتیکی، ئەو تاوانانەیان بە ڕووداوی لەناکاو و قەزاوقەدەر دەزانی، هەر بیریان لێنەدەکردەوە و بگرە بە تاوانیشیان نەدەزانی، چونکە لە سەرووی دەسەڵاتی ئەوانەوە بووە، ئەوە قەناعەت و باوەڕیان بوو، زیندانیی، تاوانی دژ بە بەرپرس و سەرۆکانی بە تاوان نەدەزانی، هەر بیریشی لێنەدەکردەوە و بە کێشەی نەدەزانی، بەڵام وێڕای ئەوەش لە ناخی خۆیدا، لە دڵی

خۆیدا ددانی بەوەدا دەنا کە بەرپرس و سەرۆکەکانی دژی ئەو ڕەئیەی ئەون و دەبێ بە سزای خۆی بگات و تا بە سزای خۆی نەگات لە گوناح و تاوانەکەی پاک نابێتەوە.

کێشمەکێشی نێوان ئیدارە و زیندانی، کێشمەکێشێکی توند بوو. هەڵبەتە زیندانی بۆیە تاوانی لە لا ئاسان بوو و سڵی لێنەدەکردەوە، چونکە پێی وابوو ئەو ژینگەیەی تێدا لە دایک بووە و تێدا گەورە بووە سەرکۆنەی ناکات، دڵنیا بوو لەوەی چینەکانی خوارەوەی کۆمەڵگە لۆمەی نەدەکرد، مەگەر تاوانەکەی دژی خەڵکانی سەر بە هەمان ژینگەی خۆی بوایە، دژی خەڵکی هاوسنفی خۆی بوایە. لەم ڕووەوە دڵنیا و بێخەمە، هەر ئەمەش گرینگە. هەست دەکات، ژێر پێی پتەوە، پشتی قایمە، بۆیە شەلاق و جەڵدەی بە ئاسایی دەزانی، هیچ ڕقێکی لە دڵی خۆیدا هەڵنەدەگرت، ئیدی ئەمە قەساسە و هیچ چارێک نییە، هەق بە هەق، بەوە دڵخۆشی خۆی دەدایەوە کە ئەو نە یەکەم کەسە بگیرێتە بن جەڵد و شەلاقان و نە دواکەسیش دەبێت و ئەم ململانێ نێگەتیڤە سەخت و دژوارە تا ماوەیەکی زۆر بەردەوام دەبێ. ئایا سەرباز ڕق لەو تورکە هەڵدەگرێ کە شەڕی دەگەڵ دەکات؟ هەرگیز، لە کاتێکدا ئەم تورکە دەستی لێ ناپارێزێ، بە شیر و خەنجەران لێیدەدا، دەیبڕێ و شەڕی دەکات و دەیکوژێت.

هەڵبەتە نابێ وا مەزەندە بەرین کە ئەوانەی ئەم حیکایەت و سەربهووردانەیان دەگێڕایەوە، هەموویان بە هەمان ئارامی و خوێنساردی دەیانگێڕایەوە. بۆ نموونە کاتێ کە زیندانییەکان دەهاتنە سەر باسی ملازم جیربیانتیکوف، زۆر بەخراپی و بەڕقەوە باسیان دەکرد. یەکەم جار لە نەخۆشخانەدا باسی ئەم ملازمەم بیست و ناسیم، هەڵبەتە لە ڕێگەی ئەو قسە و باسانەوە ناسیم کە زیندانییەکان بۆیان دەگێڕامەوە. دوای ئەوە، جارێک بینیم، کە پاسەوانێکی بۆ

زیندان دەبرد. کابرایەک بوو سی سالان، درێژ، زۆر قەڵە و تێکسمڕاو، گۆنا سوورەکانی لەبەر قەڵەوی داتەکی بوون، ددانەکانی لە دوورەوە سپی دەچوونەوە، پێکەنینە ناخۆش و ترسناکەکەی ڕێک لە پێکەنینی (نوزدریوف(۲)) دەچوو، ئەگەر کەسێک بیبینیایە یەکسەر دەیزانی چ کەرپیاوێکە. ئەمە شەیدای شەلاقوەشاندن بوو، خوا خوای بوو، ئەو کارەی پێ بسپێرن. هەڵبەتە دەبێ ئەوەش بڵێم کە ئەفسەرەکانی دی (جیربیاتنیکوف) یان بە مرۆڤێکی نائاسایی دەزانی، دیارە زیندانییەکانیش هەمان بۆچوونیان دەربارەی هەبوو. بێگومان ڕۆژگاری کۆن، زۆریش کۆن نا، "ئەو ڕۆژگارانەی کە هێشتا لە بیر ماون، بەڵام خەڵکی بە زەحمەت باوەڕیان پێدەکەن" میرغەزەب و جەلادانێکی بەخۆوە دیتووە کە بە ئەشقەوە ئەمجۆرە کاریان کردووە، ئاشقی ئەمجۆرە کارە بوون. بەڵام زۆربەی ئەوانەی سەرپەرشتی جێبەجێکردنی سزای شەلاقکاریان دەکرد، بێ هیچ لەزەت و ئەشق و جۆشوخرۆشێک، بەوپەڕی هێمنی ئەرکی خۆیان جێبەجێ دەکرد.

ڕێک بە پێچەوانەی ئەم ملازمەی ئێمەوە، کە لەزەت و خۆشیەکی یەجگار زۆری لێدەبینی، وەکو پسپۆڕێکی کارامە و شارەزا داهێنانی تێدا دەکرد. ئیدی ئاشق و شەیدایی کارەکەی، بە هونەرێکی دەزانی، کە لەبەر خاتری خودی هونەرەکە خۆشیدەویست. دەتگوت یەکێکە لە جەلاد و میرغەزەبە بەناوبانگەکانی سەردەمی ئیمپراتۆریەتی ڕۆما، لەزەتێکی زۆری لەم کارە وەردەگرت، ئیسراحەتی دەروونی پێدەکرد.

کە زیندانییەک بۆ سزادان دەبرا، ملازم جیربیاتنیکوف سەرپەرشتی جێبەجێکردنی سزاکەی دەکرد، کە دەیبینی ڕیزێکی دوورودرێژی سەربازان بە قامچی و شەلاقی ئەستوورەوە حازروئامادە وەستاون، دەگەشایەوە، سیمای پرشنگی دەدا. ڕۆحی گەشکەی دەکرد. بەڕووخۆشی بەسەر یەک بە یەکی سەربازەکاندا

دەگەڕا. هانی دەدان، بەجوانی ئەرکی سەرشانیان جێبەجێ بکەن ئەگینا، ئیدی سەربازەکان پێشوەختە دەیانزانی ئەم وشەی "ئەگینا"یە چ دەگەیەنێ، زیندانییەکە دەهێنرا، ئەگەر بە ڕێکەوت جیربیاتنیکوفی نەناسیبا، شارەزای تەبیعەت و ڕەفتاری نەبایە، ئیدی ملازم جیربیاتنیکوف سەری دەکردە سەری (ئەمە یەکێک بوو لە داهێنانە زۆر دەگمەنەکانی جیربیاتنیکوف لەم بوارەدا) و پێی ڕادەبوارد: هەر زیندانییەک کاتێ دەهێنرا و دەرەجەداران پشتیان ڕووت دەکرد و بە قایشی تفەنگان درێژاودرێژا لەسەر "شەقامی کەسک" توند دەست و لاقیان دەبەست، زیندانیی قەرەبەخت، دەکەوتە لالانەوە و پاڕانەوە لە ئەفسەری سەرپەرشتیار، کە ڕەحمی پێبکەن و زۆر بە توندی لێی نەدەن. دەپاڕایەوە و دەیگوت: "ئەزبەنی، ڕەحمم پێبکە، باوکێکی باش بە لەگەڵمدا، کارێکی وا بکە هەتایە دوعای خێرت بۆ بکەم، مەمکوژە، بەزەییت پێمدا بێتەوە". جیربیاتنیکوفش ئەمەی دەویست. ئیدی بەمجۆرە و بە دەنگێکی میهرەبان و پڕ سۆزەوە دەکەوتە دواندنی زیندانییەکە:

- ئاخر برای ئازیز من چ بکەم، چیم لە دەست دێ؟ بە خۆت دەزانی ئەمە یاسایە یاسا، یاساش دەبێ جێبەجێ بکرێت. من سزای تۆ نادەم. یاسا جێبەجێ دەکەم!

- گەورەم، هەموو شتێک بە دەست تۆیە، دەتوانی هەموو شتێک بکەی، ڕەحمم پێبکە، بەزەییت پێمدا بێتەوە!

- چما پێتوایە من دڵم بە حاڵت ناسووتێ، بەزەییم پێتدا نایەتەوە؟ یانی پێتوایە من حەز دەکەم تۆ بخرێیتە ژێر شەلاق، پێمخۆشە تۆ بەو حاڵەوە ببینم؟ خۆ منیش بەشەرم. وایە یان نا؟

- بێگومان وایە گەورەم! هەموو خەڵکی دەزانن کە ئەفسەران باوکی ئێمەن و ئێمە کوڕی ئەوانین. جا تکام وایە باوکانە ڕەفتارم لەگەڵ بکە.

ئیدی زیندانییەکە بەو جۆرە، بە ئومێدی ڕزگاری لە سزا، دەپاڕێتەوە و دەلاڵێتەوە. ملازم دەڵێت:

- برادەری ئازیز، خۆت حوکم بدە، خۆت ئەقڵت هەیە و دەتوانی بیر بکەیتەوە، مەرجی ئینسانیەت، مەرجی مرۆڤدۆستی وا دەخوازێت کە بەزەییم بە گوناهکارێکی قەرەبەختی وەکو تۆدا بێتەوە، بەڵام من چ بکەم، خۆت دەزانی کە من سزای تۆ نادەم، ئەمە یاسایە یاسا!

- قسەکەت زۆر تەواوە پایەبەرز.

- بەڵێ، من لەسەرمە، ئەگەر گەورەترین گوناحکاری سەر ڕووی زەویش بی، بەزەییم پێتدا بێتەوە، بەڵام ئەوەی سزات دەدات من نیم، بەڵکو یاسایە، یاساش لە سەرووی هەموومانەوەیە. تۆزێ بیر بکەرەوە! من خزمەتی خوا و نیشتمان دەکەم. یاسا ئەو سزایەی بۆ دیاری کردوویت، ئەگەر من سزاکەت سووک بکەم، دەکاتە سەرپێچی لە یاسا، سەرپێچیش تاوانێکی گەورەیە.

- پایەبەرز!

- چار چییە؟ باشە با ئەمجارە بە دڵی تۆ بێ، ئەمجارە خاترت دەگرم و زۆر دەست داناگرم، هەرچەندە دەزانم ئەمە سەرپێچییە لە یاسا، بەڵام دەترسم وا بزانی جارێکی دیکەش بە هەمان ئاسانی دەرباز دەبیت و ترست بشکێ و ئەمجارەیان کارێکی خراپتر بکەیت و وا بزانیت جاری دووەمیش بەزەییم پێتدا دێتەوە؟ ها؟ ویژدانم...

- پایەبەرز! من لەبەر بارەگای پەروەردگاردا سوێندت بۆ دەخۆم کە...

- باشە باشە، سوێندم بۆ دەخۆیت کە هیچ هەڵەیەک نەکەیت، ڕەفتارت باش بکەی.

- خوا له دنیا و قیامەت بمگریّ ئەگەر...

- پێویست بە سوێند ناکات، تەنیا قسە و بەڵێن بەسە، ئەگەر بەڵێنم بدەیتێ، باوەڕت پێدەکەم.

- پایەبەرز!

- زۆر باشە! گوێ بگرە! من لەبەر خاتری ئەم فرمێسکانەت، لەبەر ئەوەی هەتیویت، یارمەتیت دەدەم، رەحمت پێدەکەم، تۆ هەتیوی وانییە؟

- پایەبەرز، بە داک و باب هەتیوم، من لەم دنیایەدا تەنیای تەنیام، کەسم نییە.

- دەی باشە، من رەحم بە فرمێسکەکانتدا، بە بێکەسیت دەکەم. بەڵام ئاگادار بە، ئەمە دوا جارت دەبێ، دەی بیبەن!

ملازم جیربیاتنیکوف ئەو قسەیە هێندە بە میهرەبانی و دلۆڤانی دەکات، کە زیندانییەکە نازانێ چۆن سوپاسی خوا بکات کە ئەم ئەفسەرەی بۆ رەخساندووە. زیندانییەکە دەبەن، دەنگی دەهۆڵ بەرز دەبێتەوە. سەربازەکانی پێشەوە قامچییەکانیان بەزردەکەنەوە، جیربیانتیکوف پڕ بەزاری هاوار دەکات: "لێی بدەن! ئاگر لە پشتی بەردەن! لێیدەن لێیدەن! پێستی بگڕوون! دەی مەوەستن، ئەم هەتیوە بەر شەلاقان بدەن، ئەم بەرەڵڵایە تەمبێ بکەن! زیاتر دەی! مار ئەنجنی بکەن! هەنجن هەنجی بکەن!".

سەربازەکان، بە گشت هێز و توانایەکی خۆیانەوە، بە شەلاق بەر دەبنە ئەم قەرەبەختە، چاوانی زیندانییەکە ئەبڵەق دەبن، ئاگریان لێدەبارێ، دەست بە هاتوهاوار دەکات و (جیربیانتیکوف)ش قاقا پێی پێدەکەنێ، لەبەر پێکەنین خۆی پێناگیرێ و دەست دەخاتە کەلەکەی، ئیدی جەژنیەتی. لە خۆشیدا لە پێستی خۆی ناهێورێ، خەریکە لەبەر پێکەنین ببورێتەوە و فرمێسک بە چاوەکانیدا دێتەخوارێ، پیاو کە ئەو

دیمەنە دەبینێ، دڵی بە حاڵی دەسووتێ. زۆر دڵی بە فێڵەکەی خۆی خۆشە، بۆیە جار لە جار توندتر پێدەکەنێ، جا پێکەنینێکی ناساز و ناخۆش، ناوبەناو بۆ چەند ساتێک لە پێکەنین دەوەستا و دیسان هاواری دەکرد: "لێیدەن، بیگروون، کەوڵی بکەن، ئەم دزە، ئەم خوێڕییە، ئەم هەتیوەم بۆ هەنجن هەنجن بکەن!".

جیربیانتیکوف، تەکتیکاتی لەو بابەتەی زۆر بوو. بۆ نموونە هەندێ جار کە زیندانییەکی بۆ لا دەهێنرا تا سزا بدرێت، زیندانییەکە لەبەری دەپاڕایەوە کە بەزەیی پێیدا بێتەوە، ئەمجارەیان ملازم جیربیانتیکوف بە جددیی گوێی لێدەگرت، تەکتیکەکەی دەگۆڕی و بە زمانی لووس پێیدەگوت: "گوێ بگرە برای ئازیز، من ناتوانم سزات نەدەم، سزات دەدەم و ئەولاتریش، چونکە شایستەی سزایت، بەڵام دەتوانم سووکە یارمەتییەکت بدەم: بە قایشی تفەنگان ناتبەستمەوە، بۆ خۆت ئازاد بە، تا هێز لە لاقتدایە بە بەردەم ڕیزی سەربازەکاندا غار بدە. ڕاستە هەموو شەلاقەکانت بەر دەکەون، بەڵام زووتر لە سزاکە ڕزگارت دەبێ، چ دەڵێی؟ حەز دەکەی ئەمە تاقی بکەیتەوە؟"

زیندانییەکە بە دوودڵییەوە گوێ دەگرێت، باوەڕ ناکات، بەڵام لە دڵی خۆیدا دەڵێت: "تەقو ڕاستی کرد؟ ڕەنگە ئەم شێوازە باشتر بێ، ئەگەر بەتوندی بە بەینی سەربازەکاندا غار بدەم، بە ماوەیەکی کەمتر ئەم ئەزموونە دەبڕم و لەوەشە هەموو شەلاقەکانم بەر نەکەون". ئیدی زیندانیی داماو ناچار بە ملازم دەڵێت:

- ڕازیم پایەبەرز!

ملازم پێی دەڵێت:

- کەواتە منیش ڕازیم.

هەنگێ بانگ لە سەربازەکان دەکات:

- دەی کوڕینە ئامادەبن، هەر چاوێکتان بکەن بە چوار چاو.

ملازم دڵنیایە، کە تاقە جەزرەبەیەکیش بە خەسار ناچێ و هەر سەربازێکی چاک دەزانێ ئەگەر تاقە شەلاقێکی بە خەسار بچێ و بەر پشتی زیندانییەکە نەکەوێ، ملازم بەو ئاسانییە لێی خۆش نابێت. زیندانیی داماو، هەوڵدەدا بە "شەقامی کەسک"دا غار بدات و بە خەیاڵی خۆی بەر لەوەی سەربازەکان فریا بکەون، دەگاتە ئەوسەری "شەقامی کەسک" بەڵام لەناکاو قامچی وەکو تاوە تەرزە بەسەر پشتی ئەو بەستەزمانەدا دادەبارێ، لە عاردەکە تەخت دەبێ و دەکەوێتە ناڵەناڵ، ئیدی جوڵەی لەبەر دەبڕێ وەکو ئەوەی بە ئەرزەکەوە نووسابێ یان بەدەم گوللەیەکەوە سارد بووبێتەوە.

خۆ ئەگەر دوای ئەوە توانیبای بە هەزار زەحمەت، ڕەنگزەرد و لێوبەبار هەستاباوە، بە ملازمی دەگوت:

- پایەبەرز، من حەز دەکەم بە پێی قانون سزای خۆم وەربگرم.

هەنگێ ملازم جیربیانتیکوف، کە پێشوەختە ئاکامی ئەم گەمەیەی دەزانی، لە قاقای پێکەنینی دەدا و لەبەر پێکەنین دوو لۆ دەنوشتایەوە و دەستی دەخستە کەلەکەی. هەڵبەتە ئەگەر بمەوێ هەموو تەکتیکەکانی ئەم ملازمە باسبکەم، یان هەموو ئەو چیرۆکانە بگێڕمەوە کە زیندانییەکان لێیان دەگێڕایەوە، هەر تەواو نابێت و ئەم هەویرە ئاو زۆر دەکێشێت.

زیندانییەکانی قاوشەکەی ئێمە، باسی ملازمێکی دیکەیان دەکرد بە نێوی سمیکالوف، کە بەر لە هاتنی مێجەر، بەرپرسی زیندانەکە بوو. هەرچەندە زیندانییەکان جیربیانتیکوفیان خۆشنەدەویست، بەڵام بێلایەنانە باسیان دەکرد، نە نەفرەتیان لێدەکرد و نە ستایشیان دەکرد. بەڵام هەر هەموویان بەڕێزەوە یادی سمیکالوفیان دەکردەوە و ستایشیان دەکرد و خۆزگەیان بە سەردەمی ئەو دەخواست. هەڵبەتە تەبیعەت و ئاکاری ئەم ملازمە دەگەڵ ملازم جیربیانتیکوفدا جیاواز

بوو، ڕاستە شەیدای شەلاق و شەلاقکاری نەبوو، بەڵام بە لاشیەوە گرینگ نەبوو، زیندانیی شەلاقکاری بکرێت یان نا. ئەدی کەوایە بۆچی زیندانییەکان خۆشیاندەویست و بە ڕێزەوە یادیان دەکردەوە و خۆزیایان بە سەردەمی فەرمانڕەوایی ئەو دەخواست؟ چۆن توانی بووی ڕەزامەندی زیندانییەکان بە دەست بێنێ؟ بەم ڕادەیە لە نێو هاوزیندانییەکانمدا خۆشەویست ببێ؟ هاوزیندانییەکانمان، وەکو هەموو گەلی ڕووسیا، ئامادەن بە قسەیەکی خۆش، هەموو کولوکۆڤانێکیان لە بیربکەن (هەڵبەتە من ئەم خاڵە وەکو خۆی بێ هیچ وردکردنەوە و تۆژینەوەیەک تۆمار دەکەم) بۆیە وەدەست هێنانی خۆشەویستی و ڕێزی ئەم گەلە زەحمەت نییە. سمیکالوف، توانی خۆشەویستییەکی تایبەتی بە دەست بێنێ، کە زیندانییەکان باسی سزاکانی خۆیان بە سەرپەرشتی ئەو دەکرد، زۆر بە ڕێزەوە یادیان دەکردەوە و خۆزگەیان بە سەردەمی ئەو دەخواست. تەنانەت هەندێ جار کە بەراوردی ئەم میجەرەی ئێستایان لەگەڵ ئەودا دەکرد، داخیان بۆ ئەو هەڵدەکێشا و دەیانگوت: "وەکو باوکمان وا بوو، بە ڕاستی پیاوێکی باش بوو!" سمیکالوف پیاوێکی سادە و خاکی بوو، ڕەنگە بە شێوازی خۆی پیاوێکی باش و خۆشڕەفتار بوو بێ. بەڵام خۆ هەندێ بەرپرس هەن نەک هەر پیاوی باشن، بەڵکو میهرەبان و دلۆڤانیشن، کەچی بێزراون و کەس خۆشی ناوێن، بگرە گاڵتەشی پێدەکەن. سمیکالوف، لەوانە نەبوو، ئەوەندە خۆشڕەفتار و خاکی بوو، هەموان بە یەکێک لە خۆیانیان دەزانی. ئەمە سیفەتێکی دەگمەنە، سیفەتێکی خۆڕسکە، زۆرجار خاوەنەکانیان، هەست بەوە ناکەن کە ئەو خووە باشەیان هەیە. سەیر ئەوەیە خەڵکانێک هەن کە هیچ باشییەکیان تێدا نییە، بەڵام بەهرەی خۆ خۆشەویست کردنیان هەیە، دەتوانن خەڵکی بە لای خۆدا ڕاکێشن. ئەوانە ژێر دەستانی خۆ

نـــابوغزێن، خۆیـــان لە خەڵکـــی بە گەورەتـــر نـــازانن، پێمـــوایە ئەمە سـەرچاوە و هـۆی خۆشەویسـتییانە. ئەوانە خۆیـان لە خەڵکـی جیـا نـــاکەنەوە، کـــارێکی وا نـــاکەن عەوامـــی خەڵـــک بە ئەشـــراف و ئەرسـتۆکراتیان بزانـێ، بە بێگانەیـان بزانـێ، بە چینێکـی کـۆمەڵایەتی ئەلاحەدەیـان بزانـێ، هەسـت بـکەن یەکێـک نیـیە لە خۆیـان. ئەوانە خۆڕسـک، بە تەبـیعەت مـاکێکی میللییانەیـان تێدایە، بـۆنی عەوامیـان لێدێت و عەوامـی خەڵکەکەش بە دەم ئەو بـۆنەوە دەچـن، بـاوەش بـۆ ئەوە جـۆرە کەسـانە دەگرنەوە، لێـی خـڕدەبنەوە، پشـتیوانی دەکەن و هەموو شـتێکی بۆ دەکەن. عەوامـی خەڵکی (گەڵ) سـەرۆکێکی تونـد و بەزەبریـان، ئەگەر بـۆنی خەڵـک و ڕەمەکـی مەردمـی لێبـێ، لە سـەد سـەرۆکی نەرمونیـان و میهرەبـان پێباشـترە. خـۆ ئەگەر ئەم جـۆرە سـەرۆکە بە خـۆی و بە شـێوازی خـۆی هەنـدێ خـووی خـۆش و ئاکـاربەرز و میهرەبـان بـێ، هەنگـێ لە چـاوی خەڵکیـدا قیمەتـی تەواو نابێ، دەیپەرستن! جا ئەم ملازم سمیکالوفە، وەکو باسـم کرد، هەنـدێ جـــار ســـزای زۆر قورســـی زینـــدانییەکانی دەدا، بەڵام ئەوەنـــدە بە سلوکەت و خۆشـڕەفتاری ئەم سـزایەی دەدان، کە هـیچ ڕقێکیـان لێـی هەڵنەدەگرت، بە پێچەوانەوە: کە یـادی سـزایەکانی ئەویـان دەکردەوە، بە پێکەنینەوە یادیان دەکردەوە، دیـارە ئەو یـادەوەری و حیکایەتـانەی مـلازم سـمیکالوف زۆر نەبـوون، چـونکە پیـاو هەق بڵـێ، لەو ڕووەوە کەسێکی بەرزەخەیاڵ و خۆشـخەیاڵ نەبوو، تەنیـا یەک تەکتیکـی داهێنـا بـوو، نـزیکەی یەکـدانە سـاڵ، لە زینـدانەکەی ئـێمەدا، بەخۆشـییەوە مومارەسـەی ئەو تەکتـیکەی کـرد، هەڵـبەتە تەکتـیکەکەش لە شـۆخی بەدەر نەبـوو. سـمیکالوف بە خـۆی سەرپەرشـتی جێبەجێکردنـی سزاکەی دەکرد، گاڵتەی دەگەڵ زینـدانییەکەدا دەکرد و پێـی پێدەکەنی. ئەوەشـی بە مەبەسـتێکی تـایبەتی یـان نیـازێکی شـاراوە و خـراپ

نەدەکـرد، بەڵکـو بـۆیەی دەکـرد، چـونکە حەزی دەکـرد خـۆی و لە نـزیکەوە ئاگاداری کاروبـاری ئەم زینـدانییە ببـێ. کورسـییەکیان بۆی دێنا، ئەو شەلاقانەیان بۆ دێنا کە بۆ سزادانی تاوانبارەکە تەرخـان کرا بـوون، لەسـەر کورسـییەکە دادەنیشـت و سـەبیلە درێـژەکەی پێدەکرد، یـارۆی زینـدانی لێـی دەپـاڕایەوە، مـلازم پێیـدەگوت: "دەی! نـا.. دەی هـاوڕێ، پـاڵ بـکەوە، ئەوە چیـتە؟" یـارۆی زینـدانی هەناسـەیەکی هەڵدەکێشا و لە سەر ئەرزەکە پاڵدەکەوت. ملازم لێی دەپرسـی: "باشـە برای ئـازیز! تۆ نوێژت لەبەرە؟" زیندانییەکە وەڵامـی دەدایەوە: "ئەدی مەعنای چـی پایەبەرز؟ مـن مەسـیحیم. لە منـاڵییەوە ئەزبەرمە!" مـلازم دەیگوت: "کەواتە وێرد و نوێژی خۆت بخوێنە!" زینـدانییەکە پێشـوەختە دەیزانـی چ وێـردێ دەخـوێنێ، چۆن لەم وێـرد خوێنـدنە تەواو دەبێـت، چونکە ئەم گەمەیە پتر لە سی جاران دووبارە بـوو بـووەوە، هەروەهـا سـمیکالوفیش دەیزانـی کە زینـدانییەکە ئاگـای لەم گەمەیە هەیە و بە سەریدا تێناپەڕێ، هەروەهـا سـەربازە قامچیبەدەسـتەکانیش، چەنـدین جار ئەم گەمەیەیان دیتبوو. واتە گەمەکە بۆ هەموو لایەک ئاشـکرا و دیار بوو، کەچی هەر دووبـارەش دەکرایەوە. کـابرای زینـدانی دەسـتی بە نوێژ و وێرد خوێندن دەکرد، سـەربازانی چەکدار، قـامچیبەدەسـت، حازروئامـادە بە دیـارییەوە دەوەسـتان. سـمیکالوف دەسـتی لە سـەبیل کێشـان هەڵـدەگرت، دەسـتی بەرز دەکـردەوە، چـاوەڕوانی دەکـرد کە زینــدانییەکە لە نوێژەکەیــدا بگــاتە ئەو شــوێنەی ئەم دەیویســت، زیندانییەکە بەردەوام دەبوو تـا دەگەییە: "بـا فریشـتەی ئاسـمانان بێن" مـلازم ئەوەی دەیویسـت، لەوێـدا بە زینـدانییەکەی دەگـوت: "بەسـە! دەموچـاوی سـوور دەبـووەوە و بە سـەربازە شـەلاقبەدەسـتەکەی دەگـوت: " فریـای بـکەوە، فریشـتەی ئاسـمانانی بـۆ بێـنە!" بەدەم ئەو قسەیەوە بە دەست ئاماژەیەکی ئیلهامبەخشی بۆ دەکرد.

ئیدی بەدەم قاقای پێکەنینەوە خۆی بە کۆڵ کورسییەکەدا دەدا.
ئیدی پێکەنین سیرایەتی دەکرد ڕیزە سەربازەکە، سەربازە شەلاقوەشێنەکە و تەنانەت تاوانبارەکەشی دەگرتەوە. لە کاتێکدا کە ملازم سمیکالوف هاواری دەکرد: "پشتی بشکێنە!" و شەلاقەکە بە فیشکوهۆڕ لە ئاسمانەوە دادەهاتەوە و وەکو گوێزان بە پشتی تاوانباری قەرەبەختدا دەچزا، ئەو نەگبەتە پێدەکەنی! سمیکالوف زۆر بەم گەمەیە خۆشحاڵ بوو، چونکە لە داهێنانی خۆی بوو. کە لە سزاکە دەبوونەوە، ملازمەکە بەئاسوودەیی و ڕەزامەندی دەڕۆیی، زیندانییەکەش بەخۆشحاڵی و ڕەزامەندییەوە هەڵدەستایەوە و دەچووەوە بۆ ناو هاوزیندانییەکانی و گەمەکەی سمیکالوفی، کە ئەمە سی و یەکەمین جار بوو دووبارەی کردبووەوە، بۆ دەگێڕانەوە و دەیگوت: "چەند پیاوێکی باشە، چەند ڕووخۆشە، چەند حەزی لە شۆخی و سوعبەتانە!"

زۆرجار پیاو گوێی لە زیندانییەکان دەبوو، کە ستایشی ملازمیان دەکرد و بەتاسەوە یادی ئەو ڕۆژانەیان دەکردەوە کە ئەو دەیخستنە ژێر شەلاق و لسان.

جارێ گوێم لێ بوو یەکێک لە زیندانییەکان، زۆر بەشادییەوە یادی دەکردەوە و دەیگوت:

- جارێکیان بۆ سەر کار دەڕۆییشتم، سەیرم کرد لەبەر پەنجەرەی ژوورەکەیدا، بە جلیماڵەوە دانیشتووە، بەدەم چا خواردنەوە سەبیلی دەکێشا، خێرا وەکو ڕێز و حورمەت کڵاوەکەم لە سەرم داگرت. لێی پرسیم: "ئاکسینوف بۆ کوێ دەڕۆی؟" گوتم: "بۆ سەر کار میخائیل فاسیلیچ، بەڵام دەبێ لە پێشدا بڕۆم بۆ کارگەکە" کە گوێی لە قسەکەم بوو، لە ناخی دڵەوە لە قاقای پێکەنینی دا، کە پیاوێکی باش بوو! بە ڕاستی ناسکەپیاو بوو!

یەکێک لە گوێگرەکان هەڵی دایە و گوتی:

- ئەو جۆرە پیاوانە لێرە ناهێڵنەوە!

پەراوێز:

١-م.کـــی: بـــڕوانە پەراوێـــزی یەکەمـــی فەســـڵی ســـێیەم. ڕەنـــگە دۆستۆفسکی بە ئانقەست ئەو هەڵەیەی کردبێ کە گوتوویەتی "م. کی" سەر بە چینی خانەدان و ئەشرافان نەبوو، تا پێ لەسەر ناڕەوایەتی ئەو سزا جەستەییە دانەگرێت کە بۆ ئەلکساندەر میرتسکی بڕدرایەوە کە لە ڕاستیدا سەر بە چینی ئەشراف و خانەدانان بوو.

٢-نوزدریوف: یەکێکە لە کاراکتەرەکانی ڕۆمانی: گیانە مردووەکانی گوگول. نوزدریوف، کابرایەکی بەدمەستی قومارچی بوو.

«١٤»

نەخۆشخانە

٣-٣

بۆیە ئێستا باسی سزا(١) و ئەنجامدەرانی سزایان دەکەم، چونکە بەر لەوەی ڕێم بکەوێتە نەخۆشخانە، بیرۆکەیەکی ڕوون و دیارم دەربارەی نەبوو، هەر بە بیستن هەندێ شتم لەو بارەیەوە بیستبوو. وابوو هەموو ئەوانەی کە سزای شەلاقیان بۆ دەبڕایەوە، هەموو زیندانییە سوپاییەکانی شارەکەی ئێمە و ناوچەکانی دەوروبەری، کە بۆ نەخۆشخانە دەهێنران، دەیانخستنە قاوشەکانی ئێمە. هەڵبەتە لە سەرەتای ڕۆژانی هەوەڵی حەپسییەکەمدا، کە هێشتا ژینگەکەم بە لاوە تازە بوو، دیمەنی گشت زیندانییە قەرەبەختەکان یان ئەوانەی چاوەڕوانی سزابوون یان ئەوانەی تازە لە ژێر شەلاقکاری هاتبوونە دەرێ، زۆری کار تێدەکردم و زۆرم لە گیان ناخۆش بوو. زۆر دەشڵەژام و یەجگار نیگەران دەبووم. کە گوێم لەو واریقات و سەربوردانە دەبوو کە زیندانییەکان لەم بارەیەوە، لە بەینی خۆیاندا دەیانگێڕایەوە، هەزار و یەک پرسیارم لە لا دەهاورژا و عەودالی

وەڵام دەبووم، حەزم دەکرد جۆر و ئاستی گشت حوکم و سزاکان بزانم، حەزم دەکرد ڕاوبۆچوونی خودی زیندانییەکان لە بارەیانەوە بزانم. هەوڵم دەدا باری دەروونی ئەو کەسانەی کە حوکمی شەلاقیان بۆ دەبڕایەوە، بێنمە بەرچاوی خۆم. پێشتر و هەر لەم نووسینەدا باسی ئەوەم کرد بوو، مەگەر بە دەگمەن، دەنا هیچ زیندانییەک نەبوو، لە سزا نەترسێت، لە ڕووی دەروونییەوە نەپەشۆکێت و بەئارامی و بەئاسوودەیی چاوەڕوانی سزاکەی بکات، تەنانەت خەڵکانی ئەزموونداریش، ئەوانەی پێشتر ئەو جۆرە سزایەیان دیتبوو، هەر دەترسان و نیگەران دەبوون. زیندانی هەستی بەترسێکی بەسام دەکرد، بەڵام ئەمە زیاتر ترسێکی جەستەیی بوو، چونکە سامی ترسەکە، ئەقڵ و هۆشی لە لا نەدەهێشت، ئەقڵ و هۆشی سڕ دەکرد. ئیدی لە ماوەی ئەو ساڵانەی کە لە زینداندا مامەوە، توانیم ئەو زیندانییانە بخەمە بەر وردبینی سەرنج کە بەرگەیان نەدەگرت و لە نیوەی جەزرەبەکانییاندا، بۆ نەخۆشخانە دەنێردران، تا زامەکانی پشتیان چاک ببێتەوە، ئەوسا پاشماوەی سزاکەیان بەسەردا جێبەجێ بکرێ. بە ڕێکەوت ژمارەیەکی زۆرم لەوانە بینی کە بۆ سبەینێ، داوایان دەکرد لە نەخۆشخانە مەرەخەس بکرێن، تا پاشماوەی سزاکەیان وەربگرن. دیارە پزیشکی تایبەتی ئامادەی ڕێوڕەسمی جێبەجێکردنی سزاکان دەبوو، ئەو بڕیاری دەدا کە هەموو جەڵدەکان لە یارۆی مەحکوم بدرێ یان نا. ئاخۆ زیندانییەکە بەرگە دەگرێت یان نا، ئەگەر ژمارەی جەزرەبەکان لەوە زیاتر بوایە کە زیندانییەکە بەرگەی بگرێت، بە گوێرەی بڕیاری پزیشک دەکرا بە دوو یان سێ وەجبەوە، پزیشک بڕیار دەدا کە ئاخۆ زیندانییەکە بەرگە دەگرێت، هەموو جەزرەبەکانی بە کەرەتێ لێبدرێت، یان ژیانی دەکەوێتە مەترسییەوە. ئەگەر سزایەکە پێنج سەد تا هەزار و پێنج سەد جەڵد

بــوایە، ئەوا هەر هەمــووی بە کەڕەتــێ جێبەجــێ دەکــرا و لە یــارۆی زینــدانی دەدرا، بەڵام ئەگەر دوو هەزار و ســێ هەزار جەڵــد بــووایە، ئەوا بە دوو یان سێ کەڕەت جێبەجێ دەکرا. جا مەحکومـانی نەگبەت کە زامەکانی پشتیان سارێژ دەبووەوە و دەبوایە خۆ ئامـادە بکەن لە نەخۆشــخانە مەرەخەس بکــرێن، تــا پاشــماوەی ســزاکەیان وەربگــرن، ڕۆژێ پێش دەرچوونیان لە نەخۆشخانە، خەم دای دەگرتن، ڕوونـاکی لە ڕوویـان دەبڕا، دەمیـان دەچووە کلیلە. پیاو کە تەمەشـای دەکردن دەتگــوت بروســکە لێــی داون، لە تــۆ وایە خــۆڵ و دۆیــان بە ســەردا کراوە، هەمــوو حەپەســاو و حەواسپەرت، هــیچ قســەیەکیان نەدەکرد، زۆربەی کــات مــات و بێدەنگ بــوون. ســەیر ئەوە بــوو، زینــدانییەکان خۆیان لەو مەحکوومانە دەبوارد، بە هیچ جۆرێ باســی ئەو ســزایەیان نەدەکـــــرد کە بۆیـــــان بڕابـــــووەوە، نە دڵخۆشـــــیان دەدانەوە و نە هاوخەمییان دەکردن، دیارە ئەمە کارێکی ئاقڵانە بوو، چونکە زیندانییە مەحکومەکـانیش، ئەوانەی جەڵدیان بــۆ بڕابــووەوە، ئەم هەڵوێســتەیان پێ باشتر بوو. هەڵبەتە هەندێ جار حاڵەتی ڕیزپەڕیش دەهـاتە پێشــێ. یەکێـــک لەو نموونـــانە ئورلـــوفە کە لە فەســـلی چـــوارەمی ئەم یادگارییانەشدا باسـم کردووە. هەڵبەتە خوێنەران لە بیریـان مـاوە کە ئورلـوف چەنـدی پەلە بـوو زامەکـانی پشـتی زوو سـارێژ ببـنەوە، تـا پاشماوەی سـزایەکەی وەربگرێـت و بـۆ زینـدانی بنێرنەوە، چـونکە بە تەما بوو لە ڕێگەدا هەڵێ. ئورلوف، پیاوێکی سـەرکێش و تونـدتەبیعەت بوو، قسە هەر قسەی خـۆی بـوو، شتێک لە کەللەی دابـا، دەسـتبەردار نەدەبـوو تـا پێـی نەگەییشـتبایە، زۆریـش بـۆ حـاڵی خـۆی زیـرەک و چــاوکراوە و بە فێــڵ بــوو. کە گەیــیە نەخۆشــخانە زۆر خۆشــحاڵ و شــادمان دەهــاتە بەر چــاو، چــونکە کــاتێ کە ســزای جەڵــدی بــۆ بڕابووەوە، لە دڵی خۆیدا بە تەمای ئەوە نەبوو بوو بەرگە بگرێ و بە

سەلامەتی دەرباز ببێ، بەڵکو پێی وابوو لە نیوەی جەڵدەکاندا، لێدەبێتەوە و دەمرێت، چونکە لەم لاو لەو لا بیستبووی کە ئیدارە نیازیان خراپە و ئەمجارە زۆر بە توندی سزای دەدەن، بۆیە بە ڕاستی بە تەمای مردن بوو بوو. بەڵام ئێستا کە بە زیندوویەتی لە ژێر نیوەی سزاکەی دەرچوو بوو، مەمنوونی بەختی خۆی بوو، بۆیە ئومێدی بە ژیان و مان پەیدا کرد بووە و ورەی بەرز بوو بووەوە. ڕاستە کە بۆ نەخۆشخانەیان هێنا پشتی یەکپارچە زام و برین بوو، بە عەمراتم شتی وام نەبینی بوو، نیوەمەرگ بوو بوو، بەڵام وێڕای ئەوەش خۆشحاڵ بوو کە هێشتا زیندووە و ماوە، بابایەک بوو تینووی ژیان. زۆر خۆشحاڵ بوو کە نەیانتوانی بوو بیکوژن. بۆیە پێویستی نەدەکرد باوەڕ بەدەمگۆیان بکات، بە تایبەتی کە بەشی دووەمی سزاکەیان دواخستبوو. ئورلوف بە درێژایی ماوەی زیندانییەکەی خەونی بە هەڵاتن، بە ئازادی، بە مەزرا و کێڵگان، بە بێشە و لێرەوارانەوە دەبینی، بەڵام بە دوو ڕۆژ دوای دەرچوونی لە نەخۆشخانە، هێنرایەوە بۆ نەخۆشخانەکە تا لەسەر هەمان تەختە خەوی هەوەڵجاری بمرێت، بەرگەی بەشی دووەمی سزاکەی نەگرتبوو. پێشتریش باسی ئەم پیاوەم کردووە.

بەڵام پێویستە ئەوەش بگوترێ کە هەر هەموو زیندانییەکان، تەنانەت ئەوانەش کە ناوی سزا و ئەشکەنجەیان بەر گوێ کەوتبا، زیرەیان دەکرد و شەو و ڕۆژیان لێدەگۆڕا، قارەمانانە خۆیان لەبەر ئەشکەنجە ڕادەگرت. مەگەر بە دەگمەن، دەنا قەت گوێم لە کەسیان نەبووە بناڵێ یان گلەیی بکات. تەنانەت لە شەوی ڕۆژی یەکەمی جێبەجێکردنی سزایەکەشدا، نەیاندەناڵاند، دیارە دەبێ ئەوەمان لە بیربێ کە ڕەمەکی مەردم، خەڵکی چەوساوە و قاڵبووی بۆتەی دەرد و ئازاران، دەزانێ چۆن بەرەنگاری ئازار دەبێتەوە. لە بیرمە زۆرجار

لە هاوزینـدانییەکانمم دەپرسـی کە ئەم ئـازارە چـۆنە، ئایـا بە ڕاسـتی وەکو چـۆن باسـی دەکەن بەو ئـاوایە بە سـۆنگەیە، هەڵـبەتە بۆیە ئەم پرسیارەم دەکرد تا تەبیعەتی ئازار و ئەشکەنجەکەم بە تەواوەتی بۆ دەربـکەوێ و بـزانم لە چ عەزابێـک دەچێـت، نەک بـۆ فزوڵیەتێکـی نابەجێ و بێمانا. وەکو پێشتریش باسم کردووە، من ئەو سزایەم زۆر لەبەر گران و لە گیان ناخۆش بوو، زۆرم بە لاوە سامناک بوو. بەڵام وێـڕای پرسـیاری زۆرم لە هاوزینـدانییەکانم، ئێسـتاش وەڵامێکـی قەناعەتبەخشـم دەسـت نەکەوت. گشـتیان یەک وەڵامیـان دەدایەوە: "وەکو ئاگر پشت دەسووتێنێ". هەوەڵجار ئەو پرسیارەم لە (م. کی) کرد، گوتی: "لە کێشا نییە، وەکو ئاگر پشت دەسووتێنێ، دۆزەخێکە بۆ خۆی، پیاو وا هەست دەکات تەنورێکیان لەسەر پشتی داخستووە". ئیدی بەو قسەیە هەموو شتێکیان دەبڕییەوە. ڕۆژێـک شتێکی زۆر سـەیرم بـۆ دەرکەوت، ئەویـش ئەوە بـوو کە هەمـوو زینـدانییەکان دەیـانگوت جەزرەبەی دار زۆر سـووکترە لە جەزرەبەی شـەلاق، جەزرەبەی شەلاق بە ئازارترین ئەشکەنجەی باوی وڵاتی ئێمەیە. هیچ جەزرەبەیەک ناگـات بە جەزرەبەی شـەلاق و قـامچی. لەوەیە پیـاو لە هەوەڵەوە بـاوەڕ بەمە نەکـات. بەڵام وەکـو دەڵـێن لەوەیە پێـنج سـەد جەڵدەی شەلاق، یان چوار سەد جەڵد ئینسانێک بکوژێت. خۆ ئەگەر ژمـارەی جەڵـدی شـەلاق لە پێـنج سـەد جەڵـد تێبـپەڕێ لەوەیە بە مسـۆگەری ئینسـان بکوژێـت. کـێ زۆر تـۆکمە و گیـانسـەخت بـێ بەرگەی هەزار جەڵـدی شـەلاق ناگرێـت. بەڵام پیـاو زۆر بەئاسـانی بەرگەی پێـنج سـەد دار دەگرێـت، نە هەرەس دێنـێ و نە مەترسـی مەرگی لێدەگرێت. ئەگەر کەسێک توانـای جەستەیی مامناوەندی بێت، بەرگەی هەزار دار دەگرێت بێئەوەی مەترسی مەرگی لێبکرێ، بە دوو هەزار داریش نامێت. گشت زیندانییەکان دەیانگوت قامچی زۆر لە دار

به ئازارتره. دەیانگوت: "قامچی لەگەڵ داردا بەراورد ناکرێ، ئازاری قامچی لە کێشا نییە، کوڕی دەوێ نە گاڵتە" هەڵبەتە ئاساییە کە ئازاری قامچی لە دار زیاتر بێ، چونکە زۆر بەتوندی دەزگای عەسەبی ئینسان دەهاروژێنێ. ئیدی نازانم ئاخۆ تا ئێستاش، تا ئەم ڕۆژگارەی ئێمەش لەو بابەتە خەڵکانە ماون (بەڵام دەزانم تا ماوەیەک لەمە پێشیش هەبوون) کە لەزەتێکی زۆر لە ئازاردانی قوربانیان دەبینن. ئەمانە، خەڵکانی وەکو مارکیز ساد و مارکیزە برنفلییە(2) وەبیر دێننەوە. پێموایە هۆی ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ نیگەرانی و پەریشانی دەروونی. ئەو خەڵکانە لە یەک کاتدا هەم هەست بە لەزەت دەکەن و هەم بە ئازار. خەڵکانێک هەن وەکو پڵینگ تینووی خوێنن، حەز دەکەن دەمی تێبنێن، بیلێسنەوە، ئەوانەی دەسەڵاتی بێسنووریان بەسەر جەستە و خوێن و ڕۆحیی بەشەرەوە هەیە، ئەوانەی دەسەڵاتیان بەسەر ئەو کەسانەدا دەشکێ کە بە پێی شەریعەتی مەسیح برایانن، ئەوانەی هەست بەو دەسەڵاتە دەکەن و دەسەڵات وای لێکردوون تا ئەوپەڕی دڵڕەقی مرۆڤێک زەلیل بکەن کە لەسەر شێوەی خوا دروستکراوە، ئەوانە لەوە بێدەسەڵاتترن بتوانن جڵەوی ئارەزووی خۆیان بگرن و تینویەتی خۆیان بە عەزابدانی خەڵکی نەشکێنن، ئەوانە لەزەت لە عەزابی خەڵکی دەبینن. هەڵبەتە زوڵم و زۆر و ستەمکاری کە بەردەوام بوو، بوو بە عادەت ئیدی لەگینە کەڵەکە ببێ و بە تێپەڕبوونی ڕۆژگار ببێ بە نەخۆشی. من دڵنیام دوور نییە، کە باشترین مرۆڤ، خێرخوازترین بەشەر لە دنیادا بە جۆرێ دڵی ڕەش ببێ، دڵی ڕەق ببێ، تەبیعەتی بگۆڕێت کە هیچ جیاوازییەکی لە حەیوانێکی دڕندە نەمێنێ. خوێن و دەسەڵات مایە و سەرچاوەی مەستین، زەمینە بۆ نەشونمای دڵڕەقی و خراپە و بێئینسافی و بێدادی خۆش دەکات، ئیدی ڕۆح و ئەقڵ دەلەوتێن، پیس

دەبـــن، لە خەتـــی خۆیـــان دەردەچـــن، ئەوپەڕی لەزەت، لەو کـــارانە وەردەگرن کە بە تەبیعەتـی بەشـەران نـامۆن. مـرۆڤ و هـاوولاتی بـۆ هەتـا هەتـایە لە ویـژدان و دەروونـی سـتەمکاردا دەسـڕێنەوە، ئیـدی گەڕانەوە بۆ کەرامەتی مرۆڤانی، بۆ پەشیمانی و تۆبە، بۆ بـوژانەوەی ئەخلاقـــی، دەچێـــتە خـــانەی نـــیمچە مەحـــاڵەوە. ئیـــدی لەوەیە ئەم پاشاگەردانییە سیرایەت بکات و سەرانسـەری کۆمەڵگە بگرێتەوە، ئەم جۆرە دەسەڵاتە، مرۆڤ خەڵەتێنە. هەر کۆمەڵگەیەک بەبێ موبالاتی و خەمساردی بڕوانێتە ئەم شتانە، تا سەر ئێسقان نەخۆشـە، بە کورتی؛ کە ڕێـی کەسـێک دەدرێ، ئەشـکەنجەی هاوتاکـانی خـۆی بـدات، ئەمە خـۆی لە خۆیـدا زامـێکە لە زامەکـانی کـۆمەڵگە، ئەمە مسـۆگەرترین ڕێگەیە بۆ سڕینەوە و کوشتنی گیانی هاوسـۆزی دەگەڵ خەڵکیدا، چا ئەم ڕێـگەدانە بە شـێوەیەکی ناڕاسـتەوخۆ، مـاک و تـۆوی داوەشـینی کۆمەڵگەی لە خۆدا هەڵگرتووە و بێگومان کۆمەڵگە لە گرێژەنە دەبات.

کـــۆمەڵگە، جەلاد و میرغەزەبـــی پیشـــەیی دەبـــوغزێنێ نەک دەسەڵاتداریی جەلاد، خەڵکانێک لەو دواییانەدا دەیانویست پێچەوانەی ئەو بۆچـوونە بسـەلمێنن و دووپـاتی بـکەنەوە، هەڵـبەتە سـەلماندن و دووپـاتکردنەوەیەکی تێـوری ڕووت. دیـارە ئەوانەی بانگەشـە بـۆ ئەم بۆچـــوونە دەکەن، ئەوانەن کە هێشـــتا نەیـــانتوانیوە غەریـــزەی دەســـەڵاتخوازی لە دەروونـــی خۆیانـــدا خەفە بـــکەن. هەر خـــاوەن کارخـانەیەک یـان قۆنتەراتچییەک بگری، دەیـان جـار لە دڵـی خۆیـدا، بەوە دڵخـۆش بـووە کە کۆمەڵێـک کرێکـاری هەژاری لە خزمەتـــدا بوون و چاویان لە دەستی ئەو بووە، هەڵبەتە هیچ نەوەیەک نـاتوانێ بەئاسـانی و زووبەزوو لە شـتە بـۆ ماوەییەکـانی خـۆی ڕزگـار بـێ. مـرۆڤ نـاتوانێ دەسـتبەرداری ئەو شـتە بـێ کە لە خـوێنی دایە، کە بە شیری دایکییەوە خـواردوویەتی. هەر ئەوەندە بەس نییە مـرۆڤ ددان

به تـاوان و گونـاحی خۆیدا بنـێ، ئەوە کەمە، زۆر کەمە، بەڵکو دەبـێ ئەو تـاوان و گونـاحە لە خۆیـدا ڕیشـەکێش بکـات، ئەمەش وەختـی دەوێ، زووبەزوو نایەتە دی.

جـا بە بـۆنەی باسـی جەلادەوە، دەمەوێ ئەوە بڵـێم کە هەر ئەنـدامێکی کـۆمەڵگەی هـاوچەرخی ئـێمە بگریـت، بە شـێوەیەک لە شێوەکان جۆرە مـاکێکی جەلادی تێدایە. بەڵام غەریـزە ئاژەڵییەکـانی مـرۆڤ، بە شـێوەیەکی یەکسـان گەشـە نـاکەن، خـۆ ئەگەر غەریـزە ئاژەڵییەکـان بەسـەر لایەنە مرۆییەکـانی تـری بەشـەردا زاڵ بـبن، ئەوا ئەو بەشـەرە دەشـێوێ، دەبـێ بە گـووراوێکی دزێـوی بێـزراو، لە مرۆڤـایەتی دەکەوێ. جەلادان دوو جـۆرن: جەلادی خۆرسـک کە بە خوایشـتی خـۆی مومارەسـەی جەلادی دەکـات و جەلادی پیشـەیی کە بە حوکمی وەزیفە و لە پێناوی بژێوی ژیانـدا ئەو کـارە دەکـات. دیـارە جەلادی خۆڕسـک لە هەمـوو ڕوویەکەوە لە جەلادی کرێگـرتە و پیشەیی سووکتر و خوێڕیترە، کەچی جەماوەری گەل ئەوەندەی ڕقـی لە جەلادی پیشـەییە و لەو بێـزارە، ئەوەنـدە ڕقـی لە جەلادی خۆڕسـک و خـۆبەخش نییە، نـازانم هـۆی ئەمە چییە و بـۆچی دەبـێ وابـێ؟ دەبـێ هـۆی ئەم ڕقە ترسـناکە ئەفسـانەییە چـی بـێ کە خەڵکـی بەرانـبەر بە جەلادی پیشـەیی هەیـانە و، گـوێ بە جەلادی خۆڕسـک نادەن؟ من زۆر شتی سەیرم دەربارەی خەڵکانێک بیسـتووە و دیتـووە کە خەڵکـانی بـاش بـوون، لە نـاو خەڵکیـدا بە قەدر بـوون و دەسـتیان داوەتە کاری ستەمکارانە. بۆ نمـوونە جەلادانێکم دیتـوون، هەرچەنـدە سـتەمکار و بەدنیهـاد نەبـوون، کەچـی ئەگەر قوربـانی و نێچیرەکـانی بەردەستیان، لێیان نەپاڕابانەوە، داوای لێبوردنیان نەکردبا، زۆر تـوڕە دەبـوون و ئەمەیـان پـێ قـووت نەدەچـوو، لالانەوە و پـاڕانەوە و زەلیـلنماییـان بە پەسـەند و پێویسـت دەزانـی. خـۆ ئەگەر یـارۆی

مەحکوم بە جەڵد، ملی نەدابا و لە کابرای جەلادی شەلاقوەشێن نەپاڕابایەوە و هاواری نەکردبا، ئەوا کابرای جەلاد، کە لە هەلومەرجی تردا بە ئینسانی باش دەژمێردرا، ئەمەی بە سووکایەتی دەزانی و ئەگەر پێشتر بەو نیازە بووبێ سزایەکی سووکی بدات و دەست دانەگرێ، کە دەیبینی مەحکومەکە لەبەری ناپاڕێتەوە و هاوار ناکات بۆ نموونە ناڵێت: "بیکە بە خاتری خوا پایەبەرز، بەزەییت پێمدا بێتەوە، باوکێکی باشە بە و با بە درێژایی تەمەنم هەردوعای خێرت بۆ بکەم" دەهری دەبوو، ئەمری دەکرد پەنجا جەڵدی زیادە لە کابرای داماو بدرێ هەر بۆ ئەوەی هاواری لێهەستێ و بکەوێتە لالانەوە و پاڕانەوە و بە ڕاستیش چاری نەدەما و هاواری لێهەڵدەستا. ڕۆژێک گلەییم لە یەکێک لەو زەلامانە کرد کە زۆر دڵڕەقە، زۆر بەجددی بەرسڤی دامەوە کە: "مەحاڵە، چۆن دەبێ هاوار نەکات، ئەمە گوستاخی و لاسارییە، من گوستاخیم پێ قبووڵ ناکرێت". بەلام جەلادی پیشەیی، جیایە، یەکێکە لە زیندانی و دوورخراوەکان، ئیدی ئەو ئیشەی پێ سپێردراوە. دەخرێتە بەردەستی جەلادێکی کۆن تا ئەو پیشەیەی فێر بکات، کە فێری ئیشەکە بوو، ئیدی بە درێژایی تەمەنی لە زینداندا نیشتەجێ دەبێت و شوێنێکی ئەلاحەدەی دەدەنێ. خۆ هەندێ جار خانووی تایبەتیشی دەدەنێ، بەلام ڕێگەی نادەن بەبێ پاسەوان لە زیندان وەدەربکەوێ. خۆ مرۆڤ ئامێر نییە. ئیدی ئەم جەلادە، هەرچەندە وەکو وەزیفە ئەرکی جەلادی ئەنجام دەدات، هەندێ جار ئەوەندە تووڕە دەبێت، هونەرکاری تێدا دەکات و هەست بە جۆرە لەزەتێک دەکات. بەلام هیچ ڕقێک لە مەحکوومەکەی بەردەستی هەڵناگرێت. ئیدی ئارەزووی خۆنواندن و خۆسەلماندن و نیشاندانی کارامەیی لە کارەکەیدا، هەستی گەورەیی و غروور و خۆپەرستیی لە لا دەمەزەرد دەکاتەوە، ئیدی بەرەبەرە خۆی لێ دەبێ بە

هونەرمەند و ئیشـەکەی بە هـونەر، ئیدی دەکەوێتە هونەرنوێنی. جا وێڕای ئەمەش وەکو ڕۆژ لێی عەیانە کە مرۆڤێکی بێزراوە، ڕوو لە هەر شـوێنێ دەکـات ترسـێکی ئەفسـانەیی بـاڵ بەسـەر ئەو شـوێنەدا دەکێشـێت، ئیـدی مەحـاڵە ئەو هەلـومەرج و ژیـنگە تـایبەتییە کـاری تێنەکـات و مەیـل و ئـارەزووە هۆڤییەکـانی بێدار نەکـاتەوە. تەنـانەت منـداڵانیش دەزانـن کە ئەم پیـاوە وەفـای بـۆ بـاوک و دایکی خۆیشـی نییە، سـەیر ئەوەیە گشـت ئەو جەلادانەی مـن ناسـیوومن، خەڵکـانێکی زیـرەک، بە هـۆش، خۆپەرسـت، لە خۆبـایی و مەغـروور بـوون. ئەو سـەختگیری و دڵڕەقییەی لە لایەن دروسـت دەبێ، زادەی ئەوەیە ڕوو دەکەنە هەر شوێنێ بە سووکی و بە بچووکی تەمەشـا دەکرێن، ئیدی ئەوانـیش ئەمە بەو دامـاوانەی ژێـر دەسـتی خۆیـان دەڕێـژن و پـۆز بەسەر ئەو بێدەسـەلاتانەدا لێدەدەن. ئیدی بەمە بچووکی و ڕیسوایی خۆیان فەرامۆش دەکەن. جارێکیان بۆم ڕێکەوت بۆ مـاوەیەک یەکێک لەو جەلادانە ببیـنم. کـابرایەکی کورتەبـاڵا بـوو، تەمەنـی نـزیکەی چـل ساڵێک دەبوو. کابرایەکی تۆکمە و ڕەزاسـووک، قژلـوول بـوو، پیاوێک بوو پاکوخاوێن، سەلار و سەنگین، هێدی و هێمن، بە ڕواڵەت دەتگوت ئەشرافزادەیە. زۆر بە کورتی و ڕوونـی و ڕەوانـی و خاکیـانە وەڵامـی ئەو پرسـیارانەی دەدایەوە کە لێـی دەکـران. کە دەیبینـی ئەفسـەرەکان هەندێ جار بە ڕێزەوە دەیدوێنن و قسەی دەگەڵ دەکەن، ئەوەنـدەی دی خـۆی قـورس دەگـرت و ڕەسـمیانە وەڵامـی دەدانەوە، تـا زیـاتر ڕوویان دەدایە، ئەو پتر خۆی قورس دەگرت و لە خۆی بایی دەبوو. دەموچاوی هاواری دەکرد کە لەو کاتانەدا، لە دڵی خۆیـدا، خـۆی زۆر لە ئەفسەرەکان بە گەورەتر دەزانـی. هەندێ جار، لە وەرزی هاویـندا، لە هەرەتـی گەرمـادا، ئەم پیـاوە ڕادەسـپێردرا سـەگانی شـار بکوژێت، ڕمێکـی درێـژی نووکتیژیـان دەدایە دەسـت و لەگەڵ پاسـەوانێکدا بـۆ

شاریان دەنارد تا ئەو سەگە بەرەڵڵایانە بکوژێت. ئەم سەگانە زۆر زۆر زیادیان دەکرد و ئیدی هاوینان، لە قرچەی گەرمادا خەڵکەکەیان هەراسان دەکرد، ئەم جەلادە بە فەرمی لە لایەن دەسەلاتەوە ڕاسپێردرا بوو کە ئەو سەگانە بکوژێت. هیچ شەرمی لەم وەزیفە سووکە نەدەکرد. خۆزگە دەتبینی بە چ کەشوفشێکەوە لەگەڵ پاسەوانە شەکەت و ماندوو و بێزارەکەیدا بە شەقام و جادەکانی شاردا دەسوڕایەوە و چۆن مۆڕەی لە ژنان و منداڵان دەکرد و دەیترساندن، بە چ لووتبەرزی و فرناخییەکەوە دەیڕوانییە ڕێبوارانی سەر جادە و شەقامەکان.

ژیانی جەلادان خۆش بوو، خۆشخۆر و خۆششۆر بوون، پارەیان هەبوو، دەچوونە گەڕان و سەفەران، مەیان دەخواردەوە. سەرچاوەی ئەم بوونەشیان، بەرتیل بوو، ئەو بەرتیلە بوو کە کەسوکاری دەوڵەمەندی هەندێ لە زیندانییە مەدەنییەکان دەیاندانێ، دیارە جەلادەکان بڕی بەرتیلەکەیان دیاری دەکرد، ئیدی بە گوێرەی دەوڵەمەندی زیندانییەکە دیارییان دەکرد، جاری وا هەبوو داوای سی ڕۆبڵ و زیاتریان دەکرد. ڕاستە جەلاد نەیدەتوانی زۆر چاوپۆشی لە مەحکوم بکات، چونکە ئەگەر شتی وای بکردایە خۆیان بەر جەڵد دەدا، بەلام بەڵێنی دەدا ئەگەر بەرتیلێکی باشی بدەنێ، لە کاتی جەڵدلێدانەکەدا زۆر دەست دانەگرێت. هەڵبەتە زیندانییەکان هەمیشە ناچاربوون داواکارییەکانی جێبەجێ بکەن، چونکە ئەگەر داواکارییەکەیان جێبەجێ نەکردبا، زۆر بێڕەحمانە لێیدەدان، ئەو هەقەی هەبوو. تەنانەت جاری وا هەبوو داوای بەرتیلێکی یەجگار زۆری لە زیندانییەکی زۆر هەژار و نەدارا دەکرد. هەنگێ هەرچی کەسوکاری زیندانییەکە هەبوو بۆی تێدەکەوتن، سازشیان دەگەڵ جەلادەکەدا دەکرد، لەبەری دەپاڕانەوە. جا وای بە حاڵیان ئەگەر

ڕازییان نەکردبا. دیارە جەلادان ترسێکی ئەفسانەییان لە دڵی زیندانییاندا دروست دەکرد، ئەم ترسە ئەفسانەییە بوو بوو بە خێر و بەرەکەت بۆ جەلادەکان. هەندێ کەس بۆیان دەگێڕامەوە کە ئەم جەلادانە سامیان زۆر گرانە، تەنانەت زیندانییەکان بەدڵنیاییەوە بۆیان دەگێڕامەوە کە جەلاد ئەگەر بیەوێ، دەکارێ بە یەکەم جەزرەبە مەحکومەکەی ژێردەستی بکوژێت. ئاخۆ ئەم قسەیە زادەی ئەزموون بوو؟ لەوەیە، کێ دەزانێ!، زیندانییەکان هێندە بەدڵنیاییەوە ئەوە قسەیەیان بۆ دەکردم، نەمدەتوانی باوەڕ نەکەم. دیار بوو لە تەجرەبەوە ئەو قسەیەیان دەکرد. جەلادەکە بە خۆیشی دڵنیای کردم کە دەتوانێ ئەو کارە بکات. شتێکی دیکەیشیان لە یارۆی جەلاد دەگێڕایەوە و دەیانگوت کە گوایە دەتوانێ فێڵ بکات و بە هەموو هێز و توانستێکییەوە شەلاقەکە بە پشتی یارۆی مەحکوومدا بکێشێت، بێئەوەی بێڵێ ئازاری بگاتێ، یان شوێنەوارێک لە سەر پشتی بەجێ بێڵێ. بەڵام کابرای جەلاد ئەگەر بەرتیلیش وەربگرێ و بەڵێنی تەواو بدات کە دەست داناگرێت، جەزرەبەی یەکەم دەبێ زۆر توند بێ، ئیدی ئەمە دابێکی باو بوو و کەس لێی دەرنەدەچوو. دوای جەزرەبەی یەکەم، کە دەبوایە توند بێ، یارۆی جەلاد بەرەبەرە دەستی سووک دەکرد، بە تایبەتیی ئەگەر بەرتیلەکەی چەور بایە و بەر دڵی گرتبا. نازانم جەلادەکان بۆ ئەمەیان دەکرد: بۆ ئەوە بوو تا یارۆی مەحکووم بۆ جەزرەبەکانی دواتر ڕابێنن و هەست بکەن لە چاو جەزرەبەی یەکەمدا زۆر سووک و کەمئازارن، یان بۆ ترساندنی مەحکوومەکە بوو، بۆ نواندی هێز و دەسەڵاتی خۆیان بوو؟ بەهەرحاڵ بۆ هەرچییەک بێ، جەلاد بەر لەوەی کارەکەی ئەنجام بدات هەمیشە نیگەرانە، هەست بە هێز و دەسەڵاتی خۆی دەکات: لەو کاتەدا خۆی لەبەر چاوی جەماوەردا دەنوێنێ، جەماوەرەکەش بە سەرسامی و

ترسەوە تەمەشای دەکەن. بۆیە دەبینی بە خۆپەسەندییەوە، بە جۆرە کەشوفشیکەوە ڕوو لە مەحکوومەکەی بەردەستی هاوار دەکات: "ئامادە، تەمەشا چۆن بە شەلاقێک پێستت دەگرووم". ئەو هەڕەشە و گورەشانە، لە پێش هەموو یەکەمین جەزرەبەکاندا دەکران. بەڵام زۆر زەحمەت بوو پیاو باوەڕ بەوە بکات کە مرۆڤ بەو ڕادەیە مەسخ بێ و لە مرۆڤایەتی بکەوێ!

کە یەکەم جار داخڵی نەخۆشخانە بووم، لە سەرەتاوە بە سەرنجەوە گوێم لەو چیرۆک و واریقاتانە دەگرت کە زیندانییەکان دەیانگێڕایەوە و کاتیان پێ بەسەر دەبرد و بێتاقەتی ڕۆژانی درێژی یەکهاوی سەر جێگەی نەخۆشییان پێدەڕەواندەوە. بەیانیان پزیشکەکان، قاوشەکان دەگەڕان، نەخۆشەکانیان بەسەر دەکردەوە، معایەنەیان دەکردن، ئەمە جۆرە دڵخۆشی و سوکناییەکی بە نەخۆشەکان دەبەخشی. دوای گەڕانی پزیشکەکان ئیدی کاتی فراقین دەهات. کە گرینگترین ڕووداوی ڕۆژ بوو. هەڵبەتە جۆری ئەو خواردنەی بە نەخۆشەکان دەدرا، بە گوێرەی نەخۆشیی نەخۆشەکان دەگۆڕا: هەندێ لە نەخۆشەکان تەنیا نۆکاویان دەدرایە، هەندێکی تر تەنیا پاقلەمەنییان دەدرایە، هەندێکی دی تەنیا ساوەریان دەدرایە، کە ئەمەیان مشتەری زۆر بوو. ئیدی زیندانییەکان بەرەبەرە قەڵەو دەبوون و ئیشتیایان دەکرایەوە و نەوسن دەبوون. ئەوانەی لە قۆناغی بوژانەوە و چاکبوونەوەدا بوون، یەکی پارچەیەک گۆشتی کوڵاوی گایان دەدانی. باشترین خواردن، خواردنی ئەو نەخۆشانە بوو کە تووشی ئێسکەڕپوت بوو بوون کە بریتی بوو لە گۆشتی سوورەوەکراو بە پیاز و تور و سەوزەواتەوە و هەندێ جار پێکێ شەرابیشیان لەگەڵیدا دەدا، نانەکەش بە گوێرەی نەخۆشییەکە یان نانی سپی بوو یان نانی بۆر، بەڵام نانەکە لە هەموو حاڵێکدا نانێکی

هەلاتەی پوختە و باش بوو. هەڵبەتە ئەم دیقەت و وردەکارییەی کە نەخۆشخانەکە، لە دابەشکردنی ژەمەخۆراکەکاندا پەیڕەوی دەکرد، مایەی پێکەنینی زیندانییەکان بوو: نەخۆشی وا هەبوو، ئیشتیای خواردنی نەبوو، بە حاڵ پروشەیەکی دەکرد و نەدەکرد، هی وا هەبوو زۆر نەوسن و چڵێس و زۆرخۆر بوو، هەندێ لە نەخۆشەکان خواردنەکانیان دەگۆڕییەوە، هەڵبەتە ئەوانەی پارێزیان بۆ دانرا بوو، تەنیا خواردنی سووکیان دەدرایە، ئەمانە دەچوون گۆشتەکانیان لەوانە دەکڕییەوە کە تووشی ئێسکەڕپوت بوو بوون و شەرابی کواس یان بیرەی نەخۆشخانەکەیان لەوانە دەکڕییەوە کە ئیدارەی نەخۆشخانەکە شەرابی دەدانێ. هی وا هەبوو بەشی دوو کەسی دەخوارد، هەم ژەمەکەی خۆی و هەم ژەمێکی تری دەکڕییەوە، چونکە هی وا هەبوو ژەمە خۆراکەکەی خۆی دەفرۆشتەوە. گۆشت گرانترین خواردن بوو، هەندێ جار گرتکە گۆشتێک دەگەیییە پێنج کۆبیکان. خۆ ئەگەر لە قاوشەکەی خۆماندا کەس نەبووایە بەشە خۆراکەکەی خۆی بفرۆشێتەوە، ئەوا چاودێرەکە بۆ قاوشی دووەم دەنێردرا، بەڵکو فرۆشیارێک پەیدا بکات، خۆ ئەگەر لە قاوشی دووەمیشدا کەسی دەست نەکەوتبا ئەوا دەچوو بۆ قاوشی سەربازەکان، یان ئێمە گوتەنی بۆ قاوشی "ئازادەکان". هەمیشە نەخۆشانێک هەبوو حەزیان دەکرد بەشە خۆراکی خۆ بفرۆشن. زیندانییەکان، بە شێوەیەکی گشتی هەژار و نەدار بوون، بەلام ئەوانەی کە چەند عانەیەکیان بە خۆ شک دەبرد، دەیاننارد لە بازاڕ، کولیچە و کێک و شیرینەمەنی و نوقڵیان بۆ بکڕن. پاسەوانەکان، کە دەچوون بۆ بازاڕ بێ هیچ منەتێک یان بێ هیچ پاداشت و تەماحێک ئەو جۆرە پێویستیانەیان بۆ زیندانییەکان دەکڕی.

ناخۆشترن کات، کاتی دوای فراڤین بوو. هەندێ لە زیندانییەکان، بە تـایبەتی ئەوانەی هـیچ کارێکیـان نەبـوو، وەختەکەیـان بە خەوتـن بەسـەر دەبـرد، هەندێکی دی بەدەم گفتوگۆوە کاتیـان بەسـەر دەبرد، هەنـدێکی تـر بە شـەڕ دەهـاتن، یـان بە دەنگـی بەرز واریقـات و حیکایەتیان بۆ یەکدی دەگێڕایەوە. خۆ ئەگەر نەخۆشی تازە نەهێنرابا، ئەوا بێتـاقەتی بە جـارێ زەیفـی لێدەسـەندن. هەر کە نەخۆشـێکی تازەیـان هێنابـا، خێـرا جموجـۆڵ دەکەوتە قاوشـەکە و خەڵـکەکە دەکەوتـنە ملەقـوتێ و سـەرەتاتکێ و مقۆمقـۆ بەرز دەبـووەوە، بە تـایبەتی ئەگەر نەخۆشـەکە نەنـاس بـوایە و نەخۆشـەکانی تـر نەیانناسـیبایە، هەمـوو بە کونجکـاوی لێیـان دەڕوانـی و هەوڵیـان دەدا بزانن ئەمە کێیە، لە کوێوە هـاتووە، بۆچی کەوتـووەتە زیندان. دیـارە نەخۆشـانی تـازە و نەنـاس زیـاتر مـایەی سـەرنج و فزوڵیەتـی زیندانییەکان بوون، چونکە ئەوانە هەمیشە شتی تازەیـان پێ بـوو کە بۆ زینـدانییەکانی بگێڕنەوە. هەڵبەتە ئەوانە باسـی شتە تایبەتییەکـانی خۆیانیان نەدەگێڕایەوە، ئەگەر بە خوایشـتی خۆیـان نەکەوتبانە باسـی خۆیـان، کەس لەو بـارەیەوە پرسـیاری لێنەدەکـردن. بەڵکـو زیـاتر ئەمجـۆرە پرسـیارانەیان لێـدەکرا: "لە کوێـوە هـاتووی؟ لەگەڵ کێـدا هاتوویـت؟ بە چ ڕێیەکـدا هاتوویـت؟ بـۆ کـوێ دەڕۆی؟".. تـاد. هاوزینـدانییەکانمان کـاتێ گوێیـان لە سـەربورد و واریقـاتی تـازە هاتووەکان دەبوو، بەسەرهاتەکانی خۆیان وەبیر دەهاتەوە و ئەوانیش دەکەوتـنە گێـڕانەوەی ئەو بەسـەرهاتانەی کە لە ڕێگـادا بەسـەریان هـاتبوو، بە تـایبەتی باسـی کاروانەکـان و سـەرقافڵە و چـاودێران و پاسـەوانی کاروانەکانیـان دەگێـڕایەوە، هەنـدێ جـاریش دەمە و ئێـوارانێکی درەنـگ، زینـدانییانی تـازە چەڵـدخواردوویان دەهێنـا. پێشـتریش باسـمکردووە کە ئەمـانە و هـاتنی ئەمـانە زۆر کـاری لە

نەخۆشـەکان دەکـرد، دیـارە هەمـوو ڕۆژێـک لەو بـابەتە خەڵکەیـان نەدەهێنـا. ئەگەر ڕۆژێـک هـیچ تاوانکـارێکی تازەیـان بـۆ قاوشـەکەمان نەهێنابـا، هەسـتمان بە بێتـاقەتییەکی زۆر دەکـرد، ئیـدی نەخۆشـەکان مۆڕەیان لە یەکتر دەکرد، حەزیان نەدەکرد چارەی یەکدی ببینن، بگرە هەندێ جار بە خۆڕایی و لە بێتاقەتیدا شەڕیان بە یەکدی دەفرۆشت. خـۆ ئەگەر کەسـێکی شـێتیان بـۆ موعـایەنەی نـوژداری هێنابـا، زینـدانییەکان بە جـارێ خەنـی دەبـوون، ئەو زینـدانیانەی کە سـزای جەڵدیان بۆ دەبڕایەوە، هەندێ جار بەو ئومێدەی ببەخشرێن خۆیـان لە شێتی دەدا، ئیدی فێڵەکەیـان ئاشـکرا دەبـوو، یـان خـۆبەخـۆ ژێـوان دەبوونەوە، دوای ئەوەی یەک دوو ڕۆژ، ڕەفتـاری سـەیر و شـێتانەیان دەکرد، لە پڕ ئاقڵ دەبوونەوە، هێور دەبوونەوە و تاقەتیـان لەو گەمە و نمایشــە دەچــوو و بە خۆیـــان داوایـــان دەکـــرد لە نەخۆشـــخانە مەرەخەسیان بـکەن. ئیدی شـێتەپەتەڕییەکەی دوێنـێ لەپـڕ دەبـوو بە پیـــاوێکی ئاقـــڵ و ئـــاغر. هەڵـــبەتە نە پزیشـــکەکان و نە نەخۆشـــەکان شـتاقیان، ئیرادیـان لێنەدەگـرتن و شـتەکەیان لە ڕوو نەدەدا. بەڵکـو بە ڕێزەوە مەرەخەسنامەیان بۆ دەکرا و بەڕێ دەکران. کەچـی هەر دوای یەک دوو ڕۆژی دی، بە پشـتی زامـدار و خوێنـاوییەوە دەهـاتنەوە بـۆ نەخۆشخانەکە تا تیمـار بکرێن. هەڵبەتە ئەم جۆرە حاڵەتانە زۆر کەم بوو، کارەساتی گەورە ئەوە بوو کە شێتی ڕاستەقینەیان دێنا، کە ئەم شـێتانە بەدەم هـاوار و گـۆرانی و پێکەنـین و هەڵپەڕکێـوە وەژوور دەکەوتـن، لە هەوەڵەوە زینـدانییەکان بەگەرمـی پێشـوازیان دەکـردن و دەیـانگوت: "ئەمە زۆر خۆشـە، مەزەی ڕابواردنە" بەڵام دیمەنەکە زۆر خەمنـاک و دڵـتەزێن بـوو. کە چـاوم بەو شـتێتانە دەکەوت، بە خـۆم نەدەوەسـتام و لە نـاخی نـاخمەوە دەهـاڕوژام، دڵـم دەگوشـرا. بەڵام دوای دوو ڕۆژ، زینـدانییەکان ئیـدی بە تەواوەتـی لە هـات و هـاوار،

قاوقیژ، جرتوفرت و هەڵبەزودابەز و ئەدا و ئەتواری یارۆی شێت بێزار و وەڕەز دەبوون، دەکەوتنە پرتەوبۆڵە و لە خوایان دەویست بەهەر نرخێ بووە و بە زووترین کات لە شەڕی ئەم میوانی ناوەختە ڕزگار بن. جارێکیان، پێموایە ساڵی سێیەمی حەپسییەکەم بوو، بۆ ماوەی سێ دانە هەفتە شێتێکیان لە قاوشەکەی ئێمەدا هێشتەوە، وامان لێهاتبوو، نەماندەزانی لە کوێ خۆمان وەشێرین. ئەوە حاڵمان بوو کەچی لەپڕ شێتی دووەمیشیان بۆ هێناین، هاتنی شێتی دووەم زۆری کار تێکردم.

لە ساڵی یەکەمی زیندانییەکەمدا، تۆ بڵێ مانگەکانی هەوەڵی ساڵی یەکەمی زیندانییەکەم، بەهار بوو، دەگەڵ کۆمەڵێک زیندانی دیکەدا، بۆ کارکردن ناردیانم بۆ کارخانەیەکی کەرپوچسازی، دەبوا کوورەکانی پاک بکەینەوە و ئامادە بکەین بۆ کاری هاوینە "م. کی" و "ب" ئەو بەیانییە بە عەریف "ئوستروسکی"یان، کە چاودێر و سەرپەرشتیارمان بوو، ناساندم. ئەمە پۆلاندی بوو، تەمەنی نزیکەی شەست ساڵ دەبوو، کابرایەکی بەژنزرافی باریک و بنێس و بەهەیئەت و بەسام بوو. زۆر دەمێ بوو لە سیبیریادا سەرباز بوو. "م.کی" و "ب"(3) خۆشیان دەویست و ڕێزیان دەگرت، هەرچەندە پیاوێکی خانەدان و ئەسڵزادەش نەبوو. (لە یاخییەکانی ساڵی 1830 بوو)، هەر کە دەستی بەتاڵ دەبوو، خێرا سەری بە سەر تەوراتەکەیدا دادەگرت و خەریکی خوێندنەوە دەبوو. لەگەڵیدا کەوتمە قسە، هەستم کرد پیاوێکی ماقووڵ و میهرەبانە، حیکایەتبێژێکی دەماوەر و شیرین شێوازە، ئابڕوومەند و دڵپاکە. ئیدی تا دوو دانە ساڵ نەمبینییەوە، بەڵام بیستم کە گیراوە و لە ژێر تەحقیق و لێکۆڵینەوە دایە، پاشان لەپڕ ڕۆژێک بۆ قاوشەکەی ئێمەیان هێنا: تومەز شێت بوو بوو. ئیدی بە هاتوهاوار و قیژوهۆڕ، بە قاقـای پێکەنـین وەژوور کەوت و لە ناوەنـدی ژوورەکەدا کەوتە

هەڵپەرکێ و جموجۆڵی نابەجێ و ناپەسەند، ئیدی سوڕ و چەقەنە و سەمایەکی نایەوە، کە سەمای کامارنسکایای وەبیردێنایەوە، زیندانییەکان بە دیتنی هاوڕێکەیان خۆشحاڵ بوون. بەڵام من هەستم بە خەم و پەژارەیەکی زۆر کرد، نازانم بۆ! دوای سێ ڕۆژ، بە ڕادەیەک بێزار بووین نەماندەزانی چی بکەین: بەگژ هەموو کەسێکدا دەچوو، بە شەڕ دەهات، هاواری دەکرد، دەیقژاند، دەینالاند و لە گەرمەی شەودا گۆرانی دەچڕی، پیاو قێزی لە قسە ناشیرین و بێتامەکانی دەبووەوە، لە کەس نەدەترسا، بە زۆر کۆتوزنجیریان کرد، بەڵام ئەمە سوودی نەبوو، وەزعمان باشتر نەبوو، بەو حاڵەشەوە شەڕی بە هەموان دەفرۆشت. دوای سێ هەفتە هەموو خەڵکەکە بڕیاریان دا کە بچین لە سەرۆکی پزیشکان بپاڕێینەوە کە بۆ قاوشی دووەمی، کە ئەویش تایبەت بوو بە زیندانییان، بگوازێتەوە. بەڵام دوای دوو ڕۆژ، لەسەر داوای نەخۆشخانی قاوشی دووەم، دیسان بۆ قاوشەکەی ئێمەیان گێڕایەوە. ئیدی بوون بە دوو شێت، هەر دووکیان شەڕانی و دەستوەشێن بوون، هەر قاوشە و دەیویست شێتەکەی خۆی بۆ قاوشەکەی دی بنێرێ، ئەنجام هەر دوو قاوشەکە پێکهاتن لەسەر ئەوەی شێتەکانیان بگۆڕنەوە. بەڵام شێتی دووەم لە یەکەم خراپتر بوو. ئەنجام کاتێ کە شێتەکانیان لە نەخۆشخانە مەرەخەس کرد و نازانم بۆ کوێیان ڕەوانەکردن، ئیدی نەخۆشەکان پشوویەکیان وەبەرهاتەوە و ئیسراحەتیان کرد.

جا ئەمە یادی شێتێکی پەتەڕی دیکەی وەبیرهێنامەوە، بە ڕاستی شێتێکی سەیر بوو، ئێستاش لە بیرمە وەرز وەرزی هاوین بوو، ڕۆژێک نەخۆشێکی تازەیان بۆ قاوشەکەمان هێنا، زەلامێکی کەتەی ئازا دیار بوو. تەمەنی چل و پێنج ساڵێک دەبوو. سیمای خەمگین و تاریک، دەموچاوی کونج و یەکپارچە جێ ئاوڵە بوو، چاوەکانی سوور

دەتگوت گۆمی خوێنین. جێگایەکی تەنیشت منیان دایە، کابرایەک بوو هێدی و هێمن و بێوەی، هیچ قسەیەکی نە لەگەڵ من و نە لەگەڵ کەسی دیدا نەکرد، بە جۆرێ لە فکران ڕاچووبوو، ئاگای لە کەس نەمابوو، لای ئێوارێ، لەپڕ سەری هەڵبڕی و بێ هیچ پێشەکییەک ڕووی دەمی کردە من و وەکو یەکێک نهێنییەکی زۆر گەورە بدرکێنێ و ئاشکرا بکات، گوتی قەرارە سبەینێ دوو هەزار جەڵدی لێبدەن، بەڵام خەمی نییە، چونکە 'ج'ی کیژی کۆلۆنێل، بۆی تێکەوتووە و دەبەخشرێ. بەسەرسامی سەیرم کرد و گوتم باوەڕ ناکەم خانمی ناڤبری، با کیژی کۆلۆنێلیش بێ بتوانێ کاری وا بکات، هێشتا بۆم ڕوون نەبوو بووەوە کە یارۆ شێتە، چونکە وەکو نەخۆشی بەدەنی بۆ نەخۆشخانەکەیان هێنا بوو نەک وەکو نەخۆشی ئەقڵی. ئیدی لێم پرسی کە چ نەخۆشییەکیەتی، بەرسڤی دامەوە کە هیچی نییە و لە گوێزی ساغ ساغترە و خۆشی نازانێت بۆچی بۆ ئێرەیان ناردووە، تەنیا ئەوەندە دەزانێ کە کیژەکەی کۆلۆنێل کەوتووەتە داوی ئەشقی ئەوەوە. گوایە بە خەیاڵی خاوی، ئەم کیژە بەر لە دوو هەفتەیەک سەری بنکەی پاسەوانانی داوە و ئەمیش لە تەلبەندی زایندنەکەیەوە تەمەشای کردووە، ئیدی کیژە چاوی پێیدەکەوێ و بە دڵێ نا بە سەد دڵ ئاشقی دەبێت و لەو ساتە بە دواوە سێ جاری دی، بە بیانووی جیاوازەوە سەری بنکەی پاسەوانان دەدات: جاری یەکەم بە بیانووی دیتنی براکەی، کە زابتخەفەر دەبێ، لەگەڵ باوکیدا دێ. جاری دووەم بە بیانووی بەخشینەوەی خێروسەدەقە بەسەر زیندانیەکاندا، دەگەڵ دایکیدا دێ و کە بە بەردەمی ئەمدا تێدەپەڕی بە چپە پێیدەڵێ خۆشی دەوێ و خەمی نەبێ لە زیندان دەری دەکات. هەر هەموو ئەم تورەهاتانەی بە تێروتەسەلی بۆ گێڕامەوە، بێئەوەی هیچ بنجوبناوانێکی هەبێ، هەر هەمووی زادەی خەیاڵی پەریشانی خۆی

بوو. ئیدی قەناعەتی تەواوی بە خۆی کرد بوو کە عەفوو دەکرێ و بەر دەبێت، زۆر بەدڵنیایی و ئاسوودەیی دەیگێڕایەوە کە چۆن ئەو کیژە گەنجە شێت و شەیدای بووە. هەڵبەتە ئەم چیرۆکە خەیاڵییە سەیرەی کە کیژێکی گەنجی خانەدان، بێت پیرە پیاوێکی نزیکەی پەنجا ساڵی، ناشیرین و ناحەزی کونجی خۆشبوێ، خۆی لە خۆیدا نیشانەی ڕادەی ئەو ترس و لەرزەیە کە سزایەکە خستوویەتی دڵی ئەم ئینسانە ترسنۆکەوە. دوور نییە بە ڕاستی لە پەنجەرەکەوە کەسێکی دیتبێ و لە ترسا لێی بووبێ بەو کیژە و ئیدی خەیاڵی خاوی ئەو سەربازە نەگبەت و بەلەنگازەی کە لەگینە ڕۆژێ لە ڕۆژان بیری لە خانمان نەکرد بێتەوە، یەکسەر ئەو چیرۆکەی دروست کردبێت و ئیدی وەکو خنکاو پەنای بۆ ئەو پووشە خەیاڵییە بردبێ. بە کرپوکپی گوێم بۆ ڕادێرا و پاشان حیکایەتەکەیم بۆ زیندانییەکانی دیکەش گێڕایەوە. بەڵام کاتێ کە ئەوان لێی خڕبوونەوە و ویستیان بچنە بنجوبناوانی شتەکە، بێدەنگی لێکرد و هیچ بەرسڤێکی نەدانەوە، ڕۆژی دوایی پزیشک هات و بەوردی معایەنەی کرد و لەوە نەدەچوو هیچ نەخۆشییەکی هەبێت و بە خۆیشی دووپاتی دەکردەوە کە هیچ نەخۆشییەکی نییە، بۆیە یەکسەر دکتۆر بۆی نووسی عەیبی نییە و دەتوانێ لە نەخۆشخانە دەرچێت، ئیدی مەرەخەسیان کرد. پاش ئەوەی دکتۆرەکە ڕۆیی ئەوسا زانیمان لەسەر کارتەکەی نووسیوە عەیبی نییە، دەنا ئەگەر پێشتر بمانزانیبا لە دکتۆرمان دەپرسی کە نەخۆشییەکەی چییە. ئیدی ئیدارە، بەبێ ئەوەی بڵێن چییەتی بۆ نەخۆشخانەیان هێنابوو. دیارە ئەمە یەکێک بوو لە بێموبالاتی و خەمساردییە گەورەکانی ئیدارە. هەڵبەتە ئەوانەی کە ئەمریان کرد بوو بۆ نەخۆشخانە بنێردرێ، هەستیان بە شتێ کرد بوو، بۆیە ویستبوویان ئەو بەسەزمانە بخرێتە ژێر چاودێرییەوە. بەهەرحاڵ

دوای دوو ڕۆژان دەنێردرێت بۆ جەڵدلێدان. هەڵبەتە زۆری پێ سەیر دەبێ، هەرچی دەکا و دەکۆشێ باوەڕ ناکات، تا دواساتیش قەناعەتی وابووە کە دەبەخشرێ و عەفووی بۆ وەردەگیرێت، کاتێ کە دەبرێتە بەردەم ڕیزی سەربازەکان دەست بە هاتوهاوار دەکات، داوای کۆمەک دەکات. جەڵدی خۆی دەخوات و ماعشوقەکەی فریای ناکەوێ! ئەمجارە بۆ قاوشەکەی ئێمەیان نەهێنایەوە، چونکە جێگەی بەتاڵ نەبوو، بۆ قاوشەکەی تریان برد بوو. کە هەواڵم پرسی وتیان بە درێژایی هەشت دانە ڕۆژ، لە خەمینی و شەرمەزاریدا، قرپوقەپی کردووە، ورتەی لێوەی نەهاتووە، زاری لە زاری کەس نەگەڕاوە، کە زامەکانی پشتی سارێژ بووەتەوە، نازانم بۆ کوێندەریان ناردووە، ئیدی لەوە بە دواوە، هەرگیز نەمدیتەوە.

سەبارەت بە دەواودەرمان، دەتوانم بڵێم، ئەگەر بە هەڵە نەچووبم، ئەوانەی کە نەخۆشییەکانیان سووک بوو، هەرگیز پەیڕەوی ئامۆژگارییەکانی دکتۆرەکانیان نەدەکرد، دەرمان و شرووبەکانیان نەدەخوارد، بەڵام ئەوانەی نەخۆشییەکانیان قورس بوو، حەزیان دەکرد چارەسەر بکرێن، بە ڕێکوپێکی دەرمان و شرووب و تۆزەکانیان دەخوارد و بەکار دێنا. نەخۆشەکان زیاتر حەزیان لە چارەسەری دەرەکی وەکو حەجامات و خوێنبەردان و کەڵەشاخ و ئەم شتانە بوو و لەزەتیان لێدەبینی، تا ئەم ڕادەیە خەڵکی ڕەشوڕووت باوەڕیان بەمجۆرە چارەسەرە میللییانە هەبوو. ئەوەی زۆر سەرنجی ڕاکێشام و بە لامەوە سەیر بوو ئەمە بوو کە هەندێ لەو خەڵکانەی کە زۆر قارەمانانە، خۆیان لەبەر ئازاری لس و شەلاقی قیزەون ڕادەگرت، لە کاتی حەجاماتێکی زۆر سادەدا لە تاوا لێوی خۆیان دەگەست و ئاخوئۆفیان لێ بەرز دەبووەوە و دەیانناڵاند. ئیدی نازانم ئەمانە فێری ناز بوو بوون یان نمایشیان دەکرد؟ پیاو ڕاست

بڵێ، شێوازی حەجامات لە نەخۆشخانەکەی ئێمەدا، زۆریش بێئازار نەبوو، چونکە لە ڕۆژگارێکدا، کە کەس ئێستا بیری نایەت، ئامێری حەجامات‌کێشییەکە، ئەو ئامێرەی کە پێستی نەخۆشەکەی پێ شەقار و توێ دەکرا، فەوتا بوو – ئیدی پەرستارەکە فەوتاندبووی یان هەر لە خۆیەوە ون بوو بوو- بۆیە دەبوایە لە جیاتی ئەو ئامێرە، نەشتەر بەکار ببرێت. بۆ هەر حەجاماتێک دەبوایە ١٢ شەقار و توێ بکرێتە پێستەکە. دیارە ئەم شەقارانە ئەگەر بە ئامێر بکرانایە زۆر ئێشیان نەدەبوو، چونکە ئامێرەکە دوازدە شفرە و دەمی هەبوو، پێستەکەی بە یەک کەڕەت و کوتوپڕ شەقار و توێ دەکرد، نەخۆش زۆر هەستی بە ئازار نەدەکرد. بەڵام نەشتەرەکە وا نەبوو، زۆر هێواش و خاو و بەئازار بوو. بۆ نموونە ئەگەر نەخۆشێک پێویستی بە دە حەجامات بوایە، دەبوایە سەد و بیست نەشتەری یەک لە دوای یەکی لێدرابا. دیارە ئەمەش ئازارێکی زۆری لێدەکەوتەوە، من بە خۆم ئەمەم بەسەرهات، بە ڕاستی یەجگار ناڕەحەت و ناخۆش بوو، بەڵام بەو ڕادەیەش نەبوو کە پیاو نەتوانێ بەرگەی بگرێت. بە ڕاستی پیاو پێکەنینی بەو پیاوە گەورە و بەهێزانە دەهات کە بەو شێوەیە دەترسان و خۆیان سەغڵەت دەکرد. ڕێک لەو کەسە قارەمان و ورەبەرزانە دەچوون کە خۆیان لەبەر هەموو کار و ڕووداوێکی گەورە دەگرن، کەچی لە ماڵی خۆدا بە بچووکترین شت دەهاوروژێن و لەسەر بچووکترین شت بە شەڕ دێن، بیانوو دەگرن و لە خواردن دەتۆرێن، ناز دەکەن و دەیکەن بە شەڕ و ئاژاوەیەک ئەوسەری دیار نەبێت و دۆ و دۆشاو تێکەڵ دەکەن، بە هەموو شتێک ناشوکرن. جا بە هۆی هەڤژینی ناچارییەوە، ئەمجۆرە خوو و تەبیعەت و مجێزە لە زینداندا و لە نێو زیندانییاندا زۆرە.

ئیدی زینـدانییەکان گاڵتەیـان بەو جـۆرە خەڵـکە لە خۆبـایی و ناشوکر و نازدارە دەکرد، یان جنێوبارانیان دەکرد، هەنگێ ئەویش لە نـازونوز و خوتەوبـۆڵە دەکەوت و بێـدەنگ دەبـوو، وەکـو ئەوەی چاوەڕوانی ئەو گاڵتە و جنێوانە بووبێ تا بێدەنگ ببێ. ئوستیانتسیف زۆری ڕق لەو ناسـکەپیاوانە بـوو، هەمیشـە لە کەمینـدا بـوو کە تەشـەریان لێبدات و، وایـان لێبکـات دەسـت لەو ئەداوئەتـوارە ژنـانەیە هەڵگرن و تەحەمولیان هەبێت، ئیدی تەشـەر و تەشـەرکاری لێ بـوو بوو بە نەخۆشی و بەبێ تەشـەران هەڵی نەدەکرد. زۆرجـار بەبێدەنگی لێـی دەڕوانیـت، ئەوجـا بە کـاوەخۆ، بە دەنگێکـی هێـدی و هـێمن، بەوپەڕی قەناعەتەوە دەکەوتە ئامۆژگاری کردنت، هێندە بەجددی ئەو کـارەی دەکـرد لە تـۆ وایە بـۆ ئەوەیـان لەوێ دانـاوە کە چـاودێری و سەرپەرشـتی زینـدانییەکان بکـات و زەبتـوڕەبتی قاوشـەکە ڕابگرێـت. زیندانییەکان بە پێکەنینەوە دەیانگوت:

- دەبێ خۆی لە هەموو کارێک هەڵبقورتێنێ!

بەڵام زینـدانییەکان خۆیـان لێـدەبوارد، چاوپۆشـیان لێـدەکرد و نەدەهاتنە ئەو ئاستەی لەگەڵی بە شـەڕ بێن یـان شـەڕە جنێوی لەگەڵ بکەن، ئەوپەڕی ناوبەناو سووکە سوعبەتێکیان دەگەڵ دەکرد.

- ئازارەکەی لە کێشا نییە! باری سێ عارەبانە دەبێ!

- پیاو دەمـی دەگەڵ ئەم کەرەدا شـل دەبێ. ڕەنـگ نییە نەشـتەرێکی لـێ بـدەی، هـاواری دەگـاتە ئاسـمان، ئـاخر نەشـتەرێک چییە، نـابێ کەمێک سەبری هەبێ! دوای گەرمی ساردی دێت.

- ئێ باشە ئێوە هەقتان چییە؟

جارێکیان ئەو گفتوگۆیە ڕوو دەدات و یەکێک لە زیندانییەکان لەپڕ قسەکەیان پێدەبرێت و دەڵێت:

- بابە ئێوە نازانن، حەجامات هیچ نییە، من بەخۆم تاقیم کردووەتەوە، هیچ ئازارێک ناگاتە ئازاری گوێ ڕاکێشان، بە تایبەتی بۆ ماوەیەکی زۆر.

ئامادەبوان هەموو لە قاقای پێکەنین دەدەن.

- باشە گوێی خۆتیان ڕاکێشاوە؟

- بەڵێ ڕایان کێشاوە و بە قەستی دەرهێنان ڕایان کێشاوە.

- ناشێ بە هۆی ئەمەوە گوێیەکانت وا درێژ و قوت بووبن؟

ئەم زیندانییە کە نێوی شاپکین بوو، جووتێ گوێی درێژ و قوتی هەبوون، کۆنە بەرەڵلایەکی بێکارەی، هێشتا گەنج بوو، کوڕێکی زرینگ و هێمن بوو، قسە نەرمێکی سوعبەتچی بوو، بەڵام سوعبەتچییەکی جددی نەک بازاڕیی، ئەمە جۆرە شەقڵێکی کۆمیدیی بە چیرۆک و بەسەرهاتەکانی دەبەخشی و گوێگری دەهێنایە پێکەنین.

ئوستیانتسیف، هەڵدەستێتە سەر پێیان و بەتووڕەیی لەسەر قسەکانی دەڕوات و دەڵێت:

- ئاخر من چۆن بزانم گوێیەکانت ڕاکێشراون هەی کەرپیاو؟

ئوستیانتسیف، بەرەو شاپکین چوو، هەرچەندە شاپکین ڕووی دەمی لە هەموان بوو نەک لەو، بەڵام شاپکین خۆی نەخستە ڕیزەی ئەو و هەر ئاوڕیشی لێنەدایەوە.

یەکێکیان لێی پرسی:

- باشە کێ گوێی ڕاکێشایت؟

- کێ ڕای کێشا؟ سەرۆکی پۆلیس، هەڵبەتە بە هۆی دزی و وێڵگەردی و بەرەڵلاییەوە، کە گەیشتینە شاری (ک) من و وێڵگەردێکی دیکە بووین بە نێوی یەفیم (هەر ئەو ناوەی هەبوو، نازناو و ناوی شۆرەتی نەبوو). لە ڕێگا، لە گوندی تولمینا، دامان بەسەر جووتیارێکدا و توانیمان شتێک بدزین، بەڵێ گوندێک بەو

ناوەوە هەیە. کە گەییشتینە شار، چاوێکمان بە دەوروبەری خۆماندا گێڕا، ئێ بەڵکو دەرفەت بێنین، دەستێ بوەشێنین و هەڵێین. پیاو لە گوند و دەشتدا ئازادە، بەڵام لە شاردا وا نییە، لە سەرەتادا خۆمان بە باڕ و خوارنگەیەکدا کرد، بە دەم کردنەوەی دەرگاکەوە چاوێکمان گێڕا، سەیرمان کرد کوڕێکی گەنج بەرەو ڕوومان دێت، پاڵتۆیەکی ئەڵمانیی لەبەر بوو کە قۆڵەکانی لە ئاستی هەردوو ئانیشکییەوە دڕابوون، باسی زۆر شتمان کرد، ئەوجا گوتی:

- بەرگەتان پێیە؟(4)

- نا، نەخێر پێمان نییە.

- ئێمەش پێمان نییە. من دوو هاوڕێی دیکەم لەگەڵ دان، ئێمە سێ کەسین و لە خزمەتی جەنەڕاڵ (وەقواق(5)) داین، پارەمان پێنەماوە و نازانم چی بکەین، دەتوانن قاپێ عەرەقمان بۆ بکڕن؟

وەڵاممان دایەوە:

- بەسەر چاو، هەر ئێوە و عارەق.

ئیدی پێکەوە دانیشتین و عارەقمان خواردەوە. ناونیشانی ماڵێکیان بۆ هەڵدایین، دەمانتوانی دەستێکی باش بوەشێنین و دەستکەوتێکی زۆر وەدەست بێنین. ماڵەکە لە قەراخی شاردا بوو. ماڵی پیاوێکی دەوڵەمەندی شار بوو. ئەم پیاوە بە تەنیا دەژیا. ئیدی بڕیارمان دا شەوێ بە پێنج قۆڵی بدەین بەسەر ئەو ماڵەدا، بەڵام بۆ نەگبەتی هەر ئەو شەوە، هەر پێنجیان لە ماڵەکەدا دەستگیر کردین، بۆ بنکەی پۆلیسیان بردین و پاشان ڕادەستی سەرۆکی پۆلیس کراین. سەرۆکی پۆلیس گوتی:

- خۆم لێکۆڵینەوەتان دەگەڵ دەکەم.

سەبیلەکەی دەرهێنا، کووپێ چایان بۆ هێنا. گەنجێکی قەڵەوی تۆکمەی سمێڵ بابڕی ڕیشن بوو. سەرۆکی پۆلیس لەبەر دەممان

دانیشت، جگە لە ئێمە کە پێنج کەس بووین، سێ دانە دزی دیکەشیان تۆزێ لەوە پێش بۆ بنکەی پۆلیس هێنابوو. برادەرینە دز عادەتێکی زۆر سەیری هەیە! خۆی لە گێلی دەدا، هیچ شتێک لە بیری خۆی نایەڵێتەوە، یانی بە تێلاوە بەربیتە سەروگوێلاکی ئیعتراف ناکات و پێتدەڵێ هیچ شتێک نازانێ، هیچی لە بیر نەماوە، گشت شتەکانی لە بیر چووە. سەرۆکی پۆلیس ڕووی کردە من و تێیخوڕیم:

- تۆ کێی؟ نێوت چییە؟

وەکو هەر دزێکی دی وەڵامم دایەوە کە:

- هیچ شتێکم لە بیر نییە پایەبەرز.

گوتی:

- بوەستە! دوایی قسەت لەگەڵ دەکەم! ئەم دەموچاوەم بە لاوە غەریب نییە .

ئەوجا بەوردی کەوتە تەمەشاکردنم. لە هیچ شوێنێک ئەم پیاوەم نەبینی بوو. هەنگێ ڕووی کردە دزێکی دی:

- تۆ ناوت چییە؟

- نێوم پایەبەرز "بلەز غاردە".

- نێوت "بلەز غاردە"یە؟

- وام پێدەڵێن پایەبەرز!

- باشە، تۆ نێوت "بلەز غاردە"یە.

ئەوسا ڕووی کردە دزێکی دی:

- ئەدی تۆ؟

بەرسڤی دایەوە:

- ناوم "لەگەڵی"دایە پایەبەرز.

- ناوت ناوت، ناوت چییە؟

- نێوم "لەگەڵی"دایە پایە بەرز.

- کێ ئەم ناوەی لێناوی بەرەڵلا؟
- پیاوچاکان پایەبەرز، دنیا پڕە لە پیاوی چاک! پایەبەرزتان، ئەم حەقیقەتە چاک دەزانن.
- باشە ئەو پیاو چاکانە کێن؟
- پایەبەرز ببورە بیرم چوون!
- یانی هەر هەموو ئەو پیاوچاکانەت بیر چووە؟
- بەڵێ پایەبەرز.
- باشە خۆ کەسوکارت هەبوون. دایک و باوکت هەبوون، ئەوانەت بیرن؟
- هەڵبەتە هەمبوونە پایەبەرز. بەڵام ئەوانیشم بیرچوون! ڕەنگە کاتی خۆی کەسوکارم هەبووبن پایەبەرز.
- ئەدی تا ئێستا لە کوێ ژیاوی؟
- لە لێرەواران پایەبەرز!
- بەردەوام؟
- بەردەوام.
- لە زستانیشدا؟
- من نازانم زستان چییە پایەبەرز.
- باشە تۆ ناوت چییە؟
- پایەبەرز من ناوم "تەور"ە.
- ئەدی تۆ؟
- "هەرە" پایەبەرز.
- ئەدی تۆ؟
- پایەبەرز نێوم "دەرچۆ و مەترسە".
- یانی کەستان هیچتان لە بیر نەماوە؟
- هیچ

سەرۆکی پۆلیس لێرەدا هەستایە سەرپێ و دەستی بە پێکەنین کرد. ئێمەش دوا بە دوای ئەو هەموو دەستمان بە پێکەنین کرد. بەڵام هەموو جارێ مەسەلەکە بەو ئاسانییە نەدەچووە سەر و لەگین بوو بە مست دەمودانت بشکێنن. جا ئەو پۆلیسانە چەند بە قوەتن، چەند دەستیان گرانە!

سەرۆکی پۆلیس گوتی:

– ئەمانە بەرن بۆ زیندان، پاشان پێیان ڕادەگەم.

ئەوجا لەسەری ڕۆیی:

– تۆ لێرە بمێنەوە! لەوێندەر دانیشە!

تەمەشام کرد مێزێک لەوێندەرە، کاغەز و پەرەمووچ و مەرەکەبی لەسەر بوو. لە دڵی خۆدا گوتم: "دەیەوێ چ بکات؟"

لێی دووپات کردمەوە:

– لەسەر ئەم کورسییە دانیشە! پەرەمووچەکە هەڵگرە و بنووسە!

توند لە گوێچکەم نەوی و کەوتە بادانی. وەکو چۆن شەیتانێک دەڕوانێتە قەشەیەک بەو ئاوایە ڕوانیمە سەرۆک و پێمگوت:

– پایەبەرز من نووسین نازانم!

گوتی: پێتدەڵێم بنووسە.

گوتم: بیکە بە خاتری خوا پایەبەرز، ڕەحمم پێ بکە!

گوتی: بە کەیفی خۆت بنووسە! چی دەزانی ئەوە بنووسە!

ئیدی لە گوێم نەوی بوو و بە کەیفی خۆی ڕای دەکێشا و بای دەدا. باوەڕ بکەن برادەران ئەگەر لەو کاتەدا لە نێوان سێ سەد جەڵد و ئەو گوێ ڕاکێشانەدا سەرپشکیان بکردمایە، سێ سەد جەڵدەکەم هەڵدەبژارد. تەح لەو ئازارە، دۆزەخم بە چاو بینی! گەنمگردی زۆری لێدەکردم: بنووسە!

زیندانییەکان لە شاپکینیان پرسی:

- چما شێت بوو بوو؟

شاپکین بەرسڤی دانەوە:

- نەخێر شێت نەبوو بوو برادەرینە! تومەز بە ماوەیەکی کەم لەوە پێش فەرمانبەرێکی بچووکی دەوڵەتی لە شاری توبولسکدا کاشێری سەر قاسە دەبێ، ئەم پیاوە پارەکەی دزی بوو و هەڵاتبوو! بە ڕێکەوت گوێچکەی وەکو گوێچکەی من درێژ دەبێت. ئیدی هەموو بنکە پۆلیسییەکان ئاگادارکرابوونەوە و بۆ نەگبەتی هەموو وەسفەکانی یارۆی دز لە من دەچێت! ئیدی لە جیاتی ئەو گرتمی و گەنمگردی دای گرتمەوە: بنووسە!

تومەز بۆیە ئەم عەزابەی دەدام تا بۆی دەربکەوێ ئایا دەتوانم بنووسم و دەستوخەتم چۆنە.

یەکێک لە زیندانییەکان هاواری کرد:

- هەی فێڵباز! عەزیەتی دایت؟

- هەر مەپرسە، با بیرم نەکەوێتەوە.

زیندانییەکان لە قاقای پێکەنینیان دا. یەکێکیان پرسی:

- ئێ، نووسیت؟

- نووسینی چی؟ پەڕەمووچەکەم خستەسەر کاغەزەکە و خوابەختەکی ڕام کێشا و هیچ دەرنەچوو، ئەنجام وازی لێهێنام. یەک دەرزەن زللەی مزری بە بنا گوێدا کێشام و ئەوسا ڕەوانەی زیندانی کردم.

- باشە بە ڕاست نووسین دەزانی؟

- بەڵێ ئەوسا دەمزانی. ئەدی مەعنای چی؟ بەڵام هەر کە قەڵەم داهات، ئیدی بە تەواوەتی لە بیرم چووەوە!

ئیدی بەو جۆرە حیکایەت و قسە هەڵەقومەڵەقانە ڕۆژانی درێژ و بێکۆتاییمان بەسەر دەبرد! چ ڕۆژگارێکی ناخۆش و ناڕەحەت بوو! چ

بێزارییەکی کوشندە بوو! ڕۆژگار هێندە درێژ بوو، هێندە یەکهاوی و ناڕەحەت بوو هەر نە دەبڕایەوە! هەموو ڕۆژەکان کۆپیی یەکدی بوون، بە موو لێکدی جیاواز نەبوون! خۆزیا بە لای کەمەوە کتێبێکم لە لا دەبوو! وێڕای ئەوەش زۆرجار بۆ نەخۆشخانە دەچووم، بە تایبەتی لە سەرەتای زیندانییەکەمدا، ئیدی یا بۆ نەخۆشیی دەچووم یان بۆ ئیسراحەت و هەوا گۆڕین. ژیانی زیندان یەجگار سەخت و دژوار بوو، زۆر لە ژیانی نەخۆشخانە دژوارتر و پڕ ئازارتر بوو، نەخاسمە لە ڕووی دەروونییەوە. لە زینداندا هەمیشە ڕووبەڕووی بوغز و دوژمنایەتی و شەڕفرۆشیی ئەو زیندانییانە دەبوومەوە کە بە بینینی ئێمەی خانەدان و ئەشراف قەڵس دەبوون، هەمیشە ئەو سیمابوغزن و ڕکوونی و هەڕەشەئامێزانەم دەبینی. بەڵام لە نەخۆشخانەدا، بە لای کەمەوە هاوڕێی یەکسان بووین. هەڵبەتە ئێوارانی درەنگ و سەرەتای شەو ناخۆشترین کاتمان بوو. هەموومان زوو دەچووینە ناو جێگاوە، چرایەکی کزی بە دووکەڵ، لەوسەر قاوشەکە، لە لای دەرگاکەوە کزکز دەسووتا و ئێمەش لە شوێنی خۆمان، لە تاریکییەکی ئەونگوستە چاودا نقوم بوو بووین. هەوای قاوشەکە، تا بڵێی پیس بوو، پیاو هەناسەی تەنگ دەبوو. هەندێ لە نەخۆشەکان خەویان لێنەدەکەوت، خەویان دەزڕا، هەڵدەستان، بە سەعات لەسەر جێگاکانی خۆ دادەنیشتن و سەریان لە نێو دەستیان دەنا و لە تۆ وایە لە دەریای فکران نقووم بوون. ئیدی منیش کرد بووم بە عادەت، بە سەعاتان تەمەشام دەکردن و بۆ ئەوەی وەختەکە بەسەربەرم، مەزەنەم لێدەدا تا بزانم بیر لە چی دەکەنەوە، هەندێ جاریش دەستم بە خەو بینین دەکرد، خەو بە ڕابردووەوە، وردەشتی وام وەبیر دەهاتەوە، ئەگەر لە وەزع و حاڵ و شوێنێکی دیدا بوایەم، هەرگیز نە بیرم لێدەکردنەوە و نە بە بیرم

دەهاتنەوە و نە ئەو کارەیان تێدەکردم وەکو ئێستا کاریان تێدەکردم. خەوم بە ئایینـدەوە دەبینـی، بیـرم لە ئایینـدە دەکـردەوە، لە خـۆم دەپرسـی: "کەی لە زیندان دەردەچم؟ کە دەرچووم بۆ کوێ دەڕۆم؟ هەنگێ چیم دێتە ڕێ؟ ئایا بۆ زێد و زادگەی خۆم دەگەڕێمەوە؟" ئیدی هەنـدێ جـار بەدەم بیـر کـردنەوەوە، تروسـکەیەکی ئومێد و هیـوام دەکەوتە دڵ و دەروون. جـاری وا هەبـوو بـۆ ئەوەی خەوم لێبکەوێ، دەکەوتمە ژمێرەکاری: یەک، دوو، سێ... هتد. هەندێ جار دەگەیشتمە سـێ هەزار و خەوم لێنەدەکەوت! لەپڕ یەکێک بەنـاڕەحەتی لەسـەر جێگاکەی گینگڵ دەدات، سـەیر دەکەم ئوستیانتسـیفی بەلەنگازە، بەدەم کـۆکەکـۆک و لرخەلرخـی سـینەی زامـدارییەوە دەنـاڵێنێ و لە بـن لێوانەوە دەپرتێنێ: "خودایا من گوناحکارم!" لەو شەوە تاریکەدا دەنگی کـزولاواز و نەخۆشـیی ئەو بەلەنگـازە، تـرس و لەرزێکـی یەجگـار بەسامی دەخستە دڵی گوێدێرەوە! چەند نەخۆشێکی دی لە سـووچێکی دیدا، هێشـتا خەویـان لێنەکەوتـووە، لەسـەر جێگاکـانی خۆیـانەوە، بە پاڵکەوتنەوە. بە چپە یەکدی دەدوێنن. یەکێکیان باسی ڕابردووی خۆی دەکات، شتی زۆر کۆن دەگێڕێتەوە، باسی ئاوارەیی خۆی، منداڵەکانی و ژنەکەی، خووخدەی کۆنی خۆی دەکـات. پیـاو کە گوێی لە دەنگـی دەبێـت، هەسـت دەکـات، هەمـوو ئەو شـتانە ڕۆیـی و جـارێکی دی نـاگەڕێنەوە و ڕۆژێ لە ڕۆژان پێیـان ناگـاتەوە و پێـی نـاگەنەوە. زیندانییەکی دی بەبێتـاقەتی گوێی لێدەگرێت. چپەکانیـان هێواش، کز، یەکهاوییە، لە خورەی ئاوێکی دوورەدەست، زۆر دوور، دەچێت.

لە بیرمە، جارێکیان، لە شـەوێکی درێژی بێکۆتـایی زسـتاندا، گوێم لە چیرۆکێکی واهـی بـوو، هەوەڵجـار وامزانـی خەونێکە و خـاوەنەکەی بەدەم کابوسێکەوە دەیگێڕێتەوە، خەونێک کە خـاوەنەکەی بەدەم تـاوە، بەدەم وڕێنەوە دەیبینی.

پەراوێز:

١-باسی سزا و ئەنجامدەرانی، گشت ئەوەی دەربارەی ئەشکەنجە و سزای بەدەنیی دەیگێڕمەوە، لە زەمانی مندا هەبووە. بەڵام وەکو بیستوومە، گوایە ئێستا هەموو شتێک گۆڕاوە و بەردەوامیش گۆڕانی بەسەردا دێت (ئەم پەراوێزە دۆستۆیفسکی نووسیویەتی).

٢-مارکیزە برنفلییە: مارکیزە مارین مادلین دی برنفلییەیە کە بابی و براکانی و خزمەکانی تری کوشتن بۆ ئەوەی دەست بەسەر میراتەکانیاندا بگرێت. 1676.

٣-م، کی، ب. میریکی و بوگوسلافسکی بوون کە لە شۆڕشگێڕانی پۆلاندی بوون.

٤-بەرگەتان پێیە: یانی پەساپۆرتتان هەیە.

٥-جەنەراڵ وەقواق: یانی لە لێرەواردان کە جێگەی تەیری وەقواقە، واتە ئەو دوو برادەرەی تریشی دز و ڕێگەڕن (ئەم پەراوێزە هی دۆستۆیفسکی خۆیەتی).

«١٥»

مێردەکەی ئاکولکا

شەوێکی درەنگ، دوای سەعات یازدە، ماوەیەک بوو خەوتبووم، لەپڕ لە خەو ڕاپەڕیم. تیشکی کزی چراکەی لای دەرگاکە، بە ئاستەم هۆڵەکەی ڕووناک دەکردەوە، زۆربەی هەرە زۆری نەخۆشەکان، تەنانەت ئوستیانتسیفش(1) نووستبوون. لە خامۆشی شەوەکەدا گوێم لە دەنگی هەناسەی سوار و پرخەپرخی دژواری دەبوو. دەنگی قورسی پێیان لە قاوشەکەدا دەنگی دەدایەوە، دەنگی پێی دەوری پاسەوانەکان بوو کە بەرەبەرە لە قاوشەکە نزیک دەبوونەوە. دەنگی قۆناغەتفەنگ هاتە گوێ کە بەر ئەرزەکە کەوت. دەرگا کرایەوە، عەریفەکە، بە ئەسپایی وەژوور کەوت، نەخۆشەکانی ژمارد، پاش دەقیقەیەک دیسان دەرگا داخرایەوە. حەسحەسێکی دی هاتە جێی. دەورییەکە ڕۆیی و دیسان بێدەنگی باڵی بەسەردا کێشاین. هەنگێ سەرنجم دا، دیتم بە مەودایەکی کەم لەو لای منەوە دوو زیندانی نەخەوتوون و خەریکی چپەدوون. هەندێ جار وا ڕێک دەکەوێ کە دوو زیندانی تەنیشت یەکتر بە هەفتە و بگرە بە مانگ زاریان لە زاری

یەکدی ناگەڕێ، کەچی لەپڕ و لە نیوە شەوێکی درەنگ و خامۆشدا، یەک دەگرن و باسی خۆیان بۆ یەکتری دەکەن. لەوە دەچوو ئەم دوو زیندانییە دەمێ بێ قسە بۆ یەکتر بکەن. من لە سەرەتای گفتوگۆیەکەیان ئاگادار نەبووم و هیچی لێ حاڵی نەبووم. بەڵام گوێم هەڵخست، بەرەبەرە گوێم بە چپەدووەکەیان ڕاهات و سەرەداوی چیرۆکەکەم دەست کەوت و تا کۆتایی گوێم لێیان گرت. خەوم زڕا بوو، ئەگەر گوێم لەوان نەگرتبا چیم کردبایە؟ یەکێک لەو دوانە لەسەر جێگاکەی شانی دا دابوو، سەری لە هاوڕێکەی هێنابووە پێشێ و بە ئاووتاو، بە گەرمی باسی چیرۆکی ژیانی خۆی بۆ هاوڕێکەی دەکرد. دیار بوو ناخی هاتبووە جۆشوکوڵ و حەزی دەکرد بەتاڵی بکاتەوە. بەڵام هاوڕێکەی، خەمگین و بێحەواس لەسەر جێگاکەی ڕۆنیشتبوو، هەر دوو لاقی لێ بڵاوکردبووەوە و ناوبەناو بە چەند وشەیەکی کەم لایەنگری یان هاوسۆزی و هاوخەمی خۆی بۆ قسەکانی دەردەبڕی. هەموو جارێکیش تۆزێ بڕنووتی لە قوتویەکی تایبەتی دەردێنا و هەڵی دەمژی. ئەم پیاوە زیندانییەکی سوپایی سەر بە سەربازگەی تەمێکاری بوو. نێوی چیریڤین بوو، پیاوێکی خۆپەسەندی، گرژومۆنی، منجڕی قسەڕەقی کەودەن بوو، بەڵام هاوڕێکەی، کە چیرۆکەکەی خۆی بۆ دەگێڕایەوە، زیندانییەکی سڤیل بوو بە نێوی شیشکوف، تەمەنی سی ساڵێک دەبوو، تا ئەو کاتە هیچ بایەخێکم پێنەدابوو، بە درێژایی ماوەی زیندانییەکەم سەرنجی ڕانەکێشابووم، چونکە پیاوێکی کاڵفام و بێئاوەز و سەرکێش بوو. هەندێ جار دۆش دادەما، گرژومۆن، تووڕە و تڕۆ و شەڕانی بە هەفتە ورتەی لێوە نەدەهات، کەچی لەپڕ، بەبێ هیچ ئەنگێزەیەکی دیار و ئاشکرا، خۆی لە شتێک هەڵدەقورتاند، بەرەڵڵا دەبوو، پەتی دەپچڕی و لەسەر بچووکترین شت هەراوفەرتەنەیەکی دەنایەوە ئەوسەری دیار

نەبێ، ئیستۆپی چەناگەی دەپچڕا و خۆیشی نەیدەزانی چ دەڵێت، لەم قاوشەوە دەچوو بۆ ئەو قاوش، لە پاشەملەی ئەموئەوی دەگوت، دووزمانی دەکرد، جنێوی دەدا، بە تەواوەتی لە تایم دەردەچوو، تا تێروپڕیان تێهەڵنەدابا، ئۆقرەی نەدەگرت و بێدەنگ نەدەبوو، کە تێیان هەڵدەدا بۆ خۆی ئیسراحەتی دەکرد و دەمی لێکدەنا. جا چونکە پیاوێکی خوێڕی و نامەرد و ترسنۆک بوو، زیندانییەکان ڕوویان نەدەدایە و بە سووکی تەمەشایان دەکرد. پیاوێکی کورتەباڵای لاوازی، چاوزەقی، نیگا نەسرەوتی، خەواڵووی، گەوجانە بوو. کە باسی شتێکی کردبا، لە هەوەڵەوە زۆر بە گەرمی دەستی پێدەکرد و بەدەم قسەوە دەستەکانی دەجوڵاند و دوای تۆزێک لەناکاودا لە قسە دەکەوت یان دەچووە سەر بابەتێکی تر و بە پێخاوسی ناو دەکەوت و بابەتەکەی هەوەڵی هەر لە بیر نەدەما! شیشکوف پیاوێکی شەڕانی بوو، کەچی کە دەکەوتە گلەیی لە ڕەقیبەکەی زۆر بەسۆزەوە قسەی دەکرد و چی وای نەدەما بگری. "بالالایکا"ژەنێکی باش بوو، زۆر حەزی لەو ئامێرە دەکرد، ڕۆژانی جەژن سەمای دەکرد، خۆ ئەگەر یەکێک داوای سەمای لێکردبا یان هانی دابا، سەمایەکی زۆر باش و جوانی دەکرد، (زۆر بەئاسانی هان دەدرا، پیاو دەیتوانی بۆ هەر کارێک هان بدات، نەک لەبەر ئەوەی پیاوێکی خۆشباوەڕ و گوێڕایەڵ بوو، بەڵکو لەبەر ئەوەی حەزی دەکرد دۆست و هاوڕێی هەبن، دڵی ڕادەگرتن).

لە سەرەتاوە سەرم لە چیرۆکەکەی شیشکۆف دەرنەدەکرد. نەمدەزانی باسی چ دەکات. وام هەست دەکرد وەکو هەمیشە لە ئەسڵی بابەتەکە دەرچووە و بۆ خۆی بەناو کەوتووە. لەوە دەچوو هەستی بە بێموبالاتی و گوێ نەگرتنەکەی چیریڤین کرد بێ، بەڵام

هەستم دەکرد نایەوێ گوێ بەو هەڵوێستەی چیریڤین بدات یان بە هەندێ بگرێ و تورە ببێ.

بۆیە لەسەر قسەکەی خۆی بەردەوام بوو و گوتی:

- کە دەچوو بۆ بازاڕ هەموو خەڵکی لەبەری هەڵدەستان، دەستیان بۆ بە سینگەوە دەگرت، کابرایەک بوو زۆر دەوڵەمەند، فرە دەستڕۆ!

- گوتت، مامەڵەچی و بازرگان بوو؟

- بەڵێ، بازرگان بوو! پیشەوەران لە لای ئێمە هەژارن: ئەوپەڕی نەدارن. وڵاتی ئێمە زۆر هەژارە. ژنان دەبوو ماوەیەکی زۆر بڕۆن تا لە رووباران ئاو بێنن و باخچەکانیان ئاو بدەن. ساڵ دوازدە مانگە هیلاک و ماندوو بوون، کە پاییزیش دەهات ئەوەندەیان کەلەرم نەدەبوو شۆربایەکی بە ئیسراحەت لێبنێن. ئیدی هەژاری و دەستکورتی تەواوەتیی بوو. بەڵام وەکو گوتم ئەو پیاوە دەوڵەمەند بوو، مەزرایەکی گەورەی هەبوو، سێ کرێکاری گرتبوو و کاریان لەسەر دەکرد، چەند پورەمێش هەنگوینی هەبوو و هەنگوینەکەی دەفرۆشت، بازرگانی مەڕومالاتیشی دەکرد، بە کورتی خەڵکەکە زۆر حورمەت و ڕێزیان دەگرت. پیر بوو، سەری پاک سپی بوو بوو. تەمەنی هەفتا ساڵ دەبوو. جەستەی باری قورسی ئەو هەموو تەمەنەی بۆ هەڵنەدەگیرا. فەروەکەی بەری لە پێستی ڕێوی بوو، کە بە فەروەکەیەوە دەچوو بۆ بازاڕ، خەڵکەکە لە بەری هەڵدەستان و دەیانگوت:

- ڕۆژباش، هاپۆ "ئەنگودیم تروفیمیچ"

- ڕۆژباش، چۆنی؟

ڕێزی هەموو کەسێکی دەگرت، کەسی نەدەبوغزاند.

- خوا دەست بە باڵتەوە بگرێ ئەنگودیم تروفیمیچ!

- حاڵوئەحواڵت چۆنە؟

- باشه، به شه‌ڕه‌شه‌ق، نانێکی مه‌مره‌ومه‌ژی په‌یدا ده‌که‌ین. تا واش بین هه‌ر باشه، ئه‌دی تۆ چۆنی ئه‌نگودیم تروفیمیچ؟

- وا بۆ گوناحان ده‌ژین، بووین به بار به‌سه‌ر ئه‌رزه‌وه.

- خوا ته‌مه‌ن درێژت بکات ئه‌نگودیم تروفیمیچ.

پیاوێکی میره‌بان و به‌ئه‌ده‌ب بوو. قسه‌کانی هه‌موو په‌ند و ئامۆژگاری بوون. هه‌ر وشه‌یه‌کی ڕۆبڵێکی ده‌هێنا. خوێنه‌وارێکی زۆر باش بوو، هه‌میشه کتێبی پیرۆزی ده‌خوێنده‌وه، هه‌ندێ جار پیره‌ژنه‌که‌ی هاوسه‌ری گاز ده‌کرد و ده‌یگوت:

- گوێ بگره ئافره‌ت! با بۆتی شرۆڤه بکه‌م...

ئه‌وسا ده‌که‌وته شرۆڤه‌ی ئایه‌ته‌کان. ئه‌گه‌ر بڵێی ماریا ستیبانوفنا پیرش نه‌بوو، ئه‌مه ژنی دووه‌می بوو، بۆ سکوزا هێنابووی، چونکه ژنی یه‌که‌می نه‌زۆک بوو. ماریا ستیبانوفنا دوو کوڕی هه‌بوون هێشتا بچووک بوون، کوڕی دووه‌می که 'فاسیا'ی نێو بوو، وه‌ختێ له‌دایکبوو که بابی نزیکه‌ی شه‌ست ساڵان بوو، 'ئاکولکا'ی کیژیان که نۆبه‌ره‌یان بوو، هه‌ژده ساڵان بوو.

چیریڤین له شیشکۆفی هاوڕێی پرسی:

- یانی ژنه‌که‌ی تۆ؟

- سه‌برکه، هه‌وه‌ڵجار فیلکامارۆزۆف هات و کردی به بۆڵه‌بۆڵ و هه‌راوزه‌نا، به 'ئه‌نگودیم'ی گوت:

- چوار سه‌د ڕۆبڵه‌که‌م بده‌وه! من کرێگرته‌ی تۆ نیم، ئاوا ئه‌مرم به‌سه‌ردا بکه‌ی، نامه‌وێ شه‌ریکایه‌تیی تۆ بکه‌م و ئاکولکای کچیشت ناخوازم! نه دایکم هه‌یه و نه باوک و هه‌رچیم هه‌یه و نییه ده‌یده‌م به مه‌شرووب و ده‌یخۆمه‌وه، که پاره‌شم نه‌ما ئیدی ده‌چمه ڕیزی سوپاوه و دوای ده ساڵێک به پله‌ی فیلدمارشال بۆ ئێره دێمه‌وه.

ئەنگۆدیم، هەموو پارەکەی دایەوە، هەرچییەکی لە لا بوو بۆی گێڕایەوە. ئەنگودیم لەگەڵ بابی ئەودا شەریک بوو. هەموو پارەکەی بۆ گێڕایەوە و گوتی:

- کوڕم ئاگات لە خۆ بێ، ئەم بایە لەم کونەوە بێ، ئاقیبەت خێر نابێ.

فیلکا بەرسڤی دایەوە:

- ئاقیبەت خێر بم یان ئاقیبەت شەڕ، ئەمە پەیوەندی بە تۆوە نییە، خەڵەفاوی ڕیشسپی. لە عەمراتم چرووک و پوولەکی وەکو تۆم نەدیتووە! دەتەوێ فەروەیەک بە چوار کوبیکان بکڕی! عانەعانە کۆی دەکەیتەوە و دەیخەیتە سەر یەک، هەرچی گەنوگوی سەر ئەرز هەیە کۆی دەکەیتەوە تا پارەی پێ پەیدا بکەی! من ژیانی وام ناوێ، تف لە ژیانی وا دەکەم! مەگەر شەیتان بزانێ تۆ بۆچی پارە کۆ دەکەیتەوە! بەڵام من شتی وا ناکەم، بۆ خۆم دەژیم! ئەوەش بزانە کە ئاکولکای کیژت ناخوازم! ئەوەندەم بەسە کە لەگەڵی نووستووم و کردوومە بە ژن.

ئەنگودیم کە لە حەژمەتاندا دەلەرزی گوتی:

- چۆن زات دەکەی پیاوێکی ئابڕوومەند و کیژەکەی لەکەدار بکەی؟ ئاخر کەی لەگەڵیدا نووستوویت هەی تۆخمەسەگی بەزی مار؟ (فیلکا پاشان خۆی ئەوەی گێڕایەوە).

فیلکا بە یارۆی پیرەمێری گوت:

- نەک هەر خۆم نایخوازم، بەڵکو تا بۆم بکرێ نایەڵم کەسی تریش بیخوازێت، تەنانەت "میکیتا گریگوریچ"ش نەیخوازێت، چونکە ئابڕووی تکاوە و ناوی زڕاوە! لە پایزی ڕابردووەوە من لەگەڵیدا ڕادەبوێرم. بەڵام هەرگیز نایخوازم، ئەگەر هەموو مولکی دنیاشم بدەیتێ نایخوازم!

ئیدی ئەو کوڕە بە کەیفی خۆی ڕای دەبوارد. دەیخواردەوە و خۆی دەنواند! شار هەموو لێی بێزار و بێتاقەت بوو. چونکە پارەیەکی زۆری هەبوو دۆست و ئاشنای دنیای لە دەور خڕ بوو بوونەوە. بە درێژایی سێ دانە مانگی بەردەوام بە ڕاست و بە چەپدا پارەی تەخشانوپەخشان دەکرد و دەستی نەدەگرتەوە، تا دوا قرۆشی تەواو کرد. بەدەم پێکەنینەوە دەیگوت: کە ئەم پارەیەم تەواو کرد، هەنگێماڵەکەم و دارونەدارم دەفرۆشم، کە ئەویشم تەواو کرد ئیدی یان دەچمە ڕیزی سوپا، یان بۆ خۆ بەرەڵلا دەبم و دەست بە دزی و جەردەیی دەکەم. لە بەیانییەوە تا ئێواری لەیەکبینە دەیخواردەوە، بە سواری عەرەبانەیەکی دوو ئەسپەی زەنگوڵەدار دەگەڕا و دەهات، چونکە "توربا"ژەنێکی باش بوو، کیژان ڕێیان پێدەگرت و حەزیان لێدەکرد.

چیریڤین لە هاوڕێکەی پرسی:

- باشە ڕاستی دەکرد کە دەگەڵ ئارکولکادا خەوتبوو؟

- ڕاوەستە، با بۆتی بگێڕمەوە! باوکم تازە مردبوو، ژیانمان زۆر خراپ بوو. دایکم ئەو کاتانە لە ماڵی ئەنگودیم کاری دەکرد، کێک و نانی زەنجەبیل و ئەو شتانەی بۆ دروست دەکردن بۆ فرۆشتن. ئیدی مەمڕومەژی بەوە دەژیاین. بەڵام بەوەشەوە ژیانمان دژوار و نارەحەت بوو. پارچە زەوییەکی کشتوکاڵیمان لەوپەڕی لێڕەوارەکەدا هەبوو، دەمانکرد بە گەنم. بەڵام کە بابم مرد، فرۆشتمان و کەوتمە ڕابواردن و عەیشونۆش، ئیدی ئەگەر دایکم پارەی نەدابامێ، بە شەق تێی بەردەبووم و بە تۆبزی لێم دەسەند.

- ئەمە کارێکی خراپە، تاوانە، تاوانێکی گەورەیە مرۆڤ لە دایکی خۆی بدات!

- ئاخر هەندێ جار لە بەیانییەوە تا شەوێ دەمخواردەوە و مەستی مەست بووم. خانوویەکی خراپۆکەی خۆمان هەبوو، ڕاستە داڕزاو و داڕوخاو بوو، بەڵام هەر باش بوو موڵکی خۆمان بوو. ئیدی لە برسا لاکەی سەرمان دەهات، جاری وا هەبوو بە هەفتە و بە دە ڕۆژ، زەوادمان لە ماڵدا نەبوو. خوتەوبۆڵە و پرتاندن و گەوجەگەوجی پیرەژنەکەی دایکیشم لەو لاوە بوەستێ، بەڵام من گوێم نەدەدایە، ئیدی چار ناچار خووم دایە فیلکامارووزوف. شەو و ڕۆژ پێکەوە بووین. هەر بێتاقەت بوایە دەیگوت:

- تۆ گیتارم بۆ لێبدە، منیش پاڵی لێدەدەمەوە و پارەت بۆ فڕێ دەدەم، چونکە من پیاوێکی دەوڵەمەندم.

ئیدی هەر جارە و داوایەکی تازەی دەکرد، بەڵام قەت دەستی بۆ دزی و ماڵی دزی نەدەبرد، دەیگوت:

- من دز و جەردە نیم! من پیاوێکی ئابڕوومەندم!

ڕۆژێک پێی گوتم:

- با بچین دەرگاکەی ماڵی ئاکولکا لە قیر بگرین(2)، چونکە حەز ناکەم شوو بە میکیتا گریگوریچ بکات! من ئێستا ئەمەم لە هەموو کاتێکی دی مەبەستترە.

بابی ئاکولکا، دەمێ بوو دەیویست کیژەکەی بدات بە میکیتا گریگوریچ. گریگوریچ پیاوێکی زۆر پیر بوو، ژنەکەی مرد بوو، عەینەکی لە چاو دەکرد، کاری بازرگانی دەکرد، کە ئەو واتەواتەی دەربارەی ئاکولکا بەر گوێ کەوتەوە، بە باوکی گوت:

- ئەوە بۆ من دەبێ بە عەیبەیەکی گەورە ئەنگودیم تروفیمیچ. ئەمە جگە لەوەی تەمەنم بەسەرچووە و کەڵکی ژنهێنام پێوە نەماوە.

بەهەرحاڵ قیرمان لە دەرگاکەی ماڵی ئاکولکا هەڵسوو. ئاکولکایان لە ماڵەوە حەپس کرد، هێندەیان لێدا خەریک بوو دەمرد. ماریا

ستیبانوفنای دایکی هاواری دەکرد: "بە داخی ئەم ریسواییەوە دەمرم." بابە پیرەکەی دەیگوت: "ئەگەر سەردەم سەردەمی دەرەبەگایەتی دەبوو، بۆم هەبوو پارچە پارچەی بکەم، بەلام دەلێی چی، زەمان گۆڕاوە و، ڕۆژ ڕۆژی گەندەلی و هەرچیوپەرچیانە".

دراوسێکان هەندێ جار لەمسەری شەقامەکەوە تا ئەوسەری شەقامەکە گوێیان لە هاواروفیغانی ئاکولکا دەبوو. کەسوکارەکەی لە بەیانییەوە تا ئێواریێ ئەشکەنجەیان دەدا و دارکاریان دەکرد. "فیلکا"ش لە بازاڕدا و لە نێو هەموو خەلکیدا دەیگوت:

- ئەم ئاکولکایە کیژی باشە، بە ڕاستی مالی ڕابواردنە!، چاک پۆرتم شکاندن، تا ماون من لە بیر ناکەن!

ڕۆژێ تووشی ئاکولکا بووم، کە دوو سەتلی پێ بوو و دەچوو لە ڕووبار ئاو بێنێ، بانگم لێکرد و گوتم:

- ڕۆژباش ئاکولینا کودیموفنا! سلاو لە پاکیزەییەت! پێم بێژە لەگەل کێدا دەژی و کێ دەنکتە و کێ پارەت دەداتێ وا ناز بەسەر ئەرزا دەکەی؟ من ئەوەندەم گوت و ئەویش هیچ وەلامێکی نەدامەوە. بەلکو چاوە خەمناک و درشتەکانی تێبرپیم و هیچی نەگوت، زۆر لاواز بوو بوو، بوو بوو بە داسک و دەرزێ. تەنیا تەمەشایەکی کردم و هیچی تر. بەلام دایکی کە وای زانی سوعبەتم لەگەل دەکات، لە ئاستانەی دەرگاکەوە هاواری لێکرد و گوتی:

- هەی سەرتاشراوی بێحەیا ئەوە قسەی چیت لەگەل کرد؟

ئیدی ئەو ڕۆژە سەرلەنوێ دەستی بە لێدانی کردەوە. جاری وا هەبوو بە سەعات دەستی لە لێدانی هەلنەدەگرت و دەیگوت: "بە من بێ بیکوژم، ئەمە کچی من نییە، حاشا کچی من نییە"

چیریڤین پرسی:

- یانی سۆزانی بوو؟

- پەلە مەکە، با بۆتی بگێڕمەوە برادەر! من و فیلکا ئیشوکارمان بوو بوو بە خواردنەوە و مەی نۆشی. ڕۆژێکیان پاڵکەوتبووم، دایکم هات و پێیگوتم:

- تاکەی پاڵ دەکەوی، هەی بەرەڵلا، هەی دز؟

لە سەرەتاوە تێر جنێوی کردم و پاشان گوتی:

- ئاکولکا بخوازە! داک و باوکی ئامادەن بە کراسی بەرییەوە بتدەنێ و سێ سەد ڕۆبڵیشت وەکو جیازی دەدەنێ. بەرسڤم دایەوە:

- بەڵام هەموو خەڵکی دەزانن کە ڕووسووری و کچێنی نەماوە.

- حەیوان مەبە! هەر کە تاجی بوکێنی لەسەر نا، هەموو ئەو قسە و قسەلۆکانە بیر دەچنەوە! خۆ ئەگەر بە ڕاستی وا بێ و قسەلۆکی خەڵکی لەو بارەیەوە ڕاست بێ، باشتر، قازانجی تۆیە، هەتا ماوە چاو بەرەژێری تۆ دەبێت و لێت دەترسێت، بۆ خۆمان بە پارە و سامانی ئەو وەکو پاشا دەژین. لەم بارەیەوە قسەم دەگەڵ ماریا ستیپانوفنادا کردووە و ڕێک کەوتووین.

پێمگوت: ئەگەر ئێستا بیست ڕۆبڵم بدەیتێ، ڕازی دەبم و دەیخوازم.

جا باوەڕ دەکەیت یان نا کەیفی خۆتە، بەڵام بە ڕاستی تا ڕۆژی گواستنەوەی بوکێ، هەمیشەی خوا مەست و سەرخۆش بووم. 'فیلکا ماروزوف'ش بەردەوام هەڕەشەی لێدەکردم و دەیگوت:

- خوێڕی، هەموو پەراسوەکانت دەشکێنم، دەزگیرانی ئاکولیکا، دڵت خۆشە ژن دێنی، ئەگەر خۆم بمەوێ، هەموو شەوێ سواری دەبم!

بەرسڤم دایەوە:

- درۆ دەکەی توخمەسەگ.

بە بەرچاوی هەموو خەڵکییەوە، لە ناو جەرگەی بازاڕدا کەوتە تانەوتەشەران لێم، هەر ڕیسوای کردم. لە شەرمەزاری و تەریقیدا

بەلەز بۆ ماڵ گەڕامەوە. کەوتمە بیانووگرتن کە ئەگەر هەر ئێستا پەنجا ڕۆبڵم نەدەنێ، نامەوێ و نایخوازم.

چیریڤین گوتی:

- یانی ئەوان ڕازی نەبوون بتدەنێ؟

- حەدیان چییە، بۆچی ڕازی نابن؟ ئێمەش بە ئەندازەی ئەوان بەڕێز و بە حورمەت بووین، لە نێو خەڵکیدا بەقەدەر و سەنگین بووین، ناوزڕاو و ڕیسوا نەبووین، بابم لە ئەنگودیم ترۆفیمیچش دەوڵەمەندتر بوو، ئیدی پێش مردنەکەی بە ماوەیەکی کەم ئاگرێک کەوتەوە، هەموو ماڵوسەروەتەکەی سووتا و هیچی بۆ دەرنەچوو، ئەو کەوتنەی کەوت ئیدی هەڵنەستایەوە و نەهاتەوە مایە. ئەنگودیم پێی گوتم:

- دەبوایە ڕووتێکی بێ کراسی وەکو تۆ مەمنوونی خوا بێ کە کچی من بخوازێ.

بەرسڤم دایەوە:

- مەگەر بیرت چوو کە دەرگای ماڵەکەت لە قیر گیرا؟

- ئەو قسەیە چییە بەبێ بەڵگە بوختان مەکە، فەرموو ئەو دەرگا کراوەیە و دەتوانی بڕۆیت! کەس مەجبووری نەکردویت بیخوازی، بەڵام دەبێ ئەو پارەیەم بدەیتەوە کە پێم داویت.

ئیدی لەگەڵ فیلکامارۆزۆفدا بڕیارمان دا متری بیگوف بنێرین بۆ لای ئەنگودیم تا پێیبڵێ لەبەر چاوی هەموو خەڵکی ڕیسوایی کچەکەی لە قاو دەدەین. تا ڕۆژی زاوایەتی هەر سەرخۆش و مەست بووم. لە کڵێسادا کەمێ وەخۆ هاتمەوە. کە لە کڵێسا گەڕاینەوە، دایان ناین و، 'مترۆفان ستێپانیچ'ی مامی ئاکولکا گوتی:

- تەواو، هەرچەندە کیژێکی پاکوپاکیزەت نەخواستووە، بەڵام هیوادارم ژنێکی لەبار و ڕێکوپێک بێ، پێکەوە پیروخەڕۆ ببن.

ئەنگـودیم، دانیشـتبوو و دەگریـا، رونـدک هـۆنهـۆن بە ڕدێـنە چەرمووەکەیدا دەهاتە خوارێ. جا هاوڕێ گوێ بگرە بزانە من چیم کرد: پێش ئەوەی بۆ کڵێسا بچین، قامچییەکم لە بەرکم نا، بەو نیازەی بە بەر چاوی خەڵکەکەوە دڵی خۆم بکەم بە تەرزە، بە کاری بێنم و بۆ خەڵکەکەی بسەلمێنم کەس ناتوانێ فریوم بدات و من کابرایەکی گەوج نیم.

چیریڤین گوتی:

- دەستخۆش، ژنەکەشت بزانێ چ شتێک چاوەڕوانییەتی.

- بوەستە، لەزێ مەکە برادەر! لە دەف ئێمە وا باوە پاش ئاهەنگی زەماوەنـــد بـــووک و زاوا دەکەنە پەردەوە، دەیـــانخەنە ژوورێکـــی ئەلاحەدەوە، خەڵکەکەی تریش دەچن لە ژوورێکی گەورەدا و بەدەم خواردنەوەوە چاوەڕوانیی هاتنە دەرەوەیان دەکەن. بەهەرحاڵ کراینە پەردەوە. ئاکولکا، لێو بەبار و ڕەنگزەرد، زۆر دەترسـا، ڕەنگی بـوو بـوو بە زەعفەرانـی زەرد. قـژی زەرد و خـاو، چاوەکـانی درشـت. ئاکولکا، زۆربەی کات بێدەنگ بوو، بە تەبیعەت کەسێکی کەمدوو بوو، هەندێ جار وات دەزانی لاڵە. ئافرەتێکی سەیرە! جا تۆ دیمەنەکە بێنە بەرچاوی خۆت: قامچییەکەم لە بەرکم دەرهێنا و لەسەر جێگاکە دامنا. دەزانـی چیم بۆ ئاشکرا بوو؟ لە پەرەی گوڵ پاکتر بوو، کچ بوو، کچێنی خۆی نەدۆڕاند بوو، ناتوانم هیچ گلەییەکی لێبکەم، کچێکی بێعەیب و عار بوو.

- بەڕاست!

- بەڕاسـتی ڕاسـت! وەکـو هەر کچێکـی بەحەیـا و حـورمەت، ڕووسـوور و پاکیزە بوو. ئیدی ئەم کیژە بەلەنگازە بە ناهەق ئەم هەموو ئازار و عەزابەی لێ بار کرا بوو، نازانم بۆچی فیلکا ماروزوف ئەو بوختانەی بۆ کرد بوو؟

- ڕاستە، بۆچی؟

- هەنگــی لەســەر جــێگەکە هــاتمە خــواری، هەر دوو دەســتم جووتکردن و بەدەم کڕنۆشەوە پێمگوت:

- بمبوورە ئاکولینا کودیموفنا! بمبەخشە، چونکە من زۆر کەر بووم، گەوج و کاڵفــام بــووم کە بــاوەڕم بەو هەمــوو بانگەشــە و درۆ و بۆختانـانە کـرد بـوو! ببـورە، زۆر ببـوورە، مـن کـابرایەکی خـوێڕی و بودەڵەم!

لەسەر تەختە خەوەکە دانیشتبوو و تەمەشای منی دەکرد، دەستی خستە سەرشانم، دەستی بە پێکەنین کرد، بەڵام بەدەم پێکەنینەکەیەوە دەگریـا و ڕونـدک بەســەر گۆناکانیدا دەهـاتە خـواری، هەم هەنسـکی هەڵدەدا و هەم دەگریا، هەنگێ وەدەرکەوتم و ڕووم کردە خەڵکەکە و پێمگوتن:

- مەگەر فیلکا مـاروزوف نەبینم! بە زاتـی خـوا حەواڵەی ئەو دنیـای دەکەم!

دایـک و بـاوکی زۆر خۆشـحاڵ بـوون، لە خۆشـیدا نەیانـدەزانی چ بڵێن و چ بکەن. دایکی ئاکولکا، ئەوەنـدەی نەمـابوو، لە خۆشـیدا خۆی بـاوێتە سـەر پێیەکـانم، بە کوڵ دەگریـا. پیرەمێردەکەی بـابی ئاکولکـا گوتی: "ئەگەر زووتر ئەمەمان دەزانـی، شـوویەکی باشـترمان بۆ پەیـدا دەکردیت".

خـۆزگە کـاتێ کە یەکەم یەکشـەممەی دوای زەماوەنـدەکەمان لە کڵێسا هاتینە دەرێ دەتبینی چ جلوبەرگێکمان لەبەر بوو. من کڵاوێکی فەروی زۆر چـاک و چـاکەت و پـانتۆڵێکی مـاهوتی زۆر نایـابم لەبەر بـوو، ئەویـش پـاڵتۆیەکی فەروەکەروێشـکی لەبەر بـوو، سەرپۆشـێکی حەریـری بەســەردا دابـوو. ئیـدی ژن و مێردێکـی لەبـار و هــاوکوف بووین، خەڵکەکە بەسەرسامی سەیریان دەکردین. هەر دووکمـان قۆز

و جوان بووین، نەبێ بە خۆهەڵکێشان، نموونەمان لە نێوان ژن و مێرداندا زۆر نەبوو.

- بەڕاست؟

- جارێ گوێ بگرە با بۆت بگێڕمەوە. دوای زەماوەندەکەمان خۆم لە میوانان دزییەوە و بە سەرخۆشی بە ناو جادەوباناندا کەوتم و هاوارم دەکرد: "ئەو هەرزەی خوێڕییە، فیلکا ماروزوف لە کوێیە؟ با بیگرم، ئەگەر پیاوە با خۆیم نیشان بدات!" هەڵبەتە سەرخۆش و مەست بووم. ئەنجام لە نزیکی ماڵی فلاسوف دەستگیریان کردم. بە سێ زەلام بەرزەفتیان نەدەکردم، بەهەرحاڵ بەخورتی و تۆبزی بۆ ماڵیان بردمەوە. ئیدی مەسەلەی پاکیزەییەکەی ئاکولکا بوو بە داستان و کەوتە سەرزاری خەڵکی سەرانسەری شار. کیژان کە لە بازاڕدا یەکیان دەبینی، بۆ یەکیان دەگێڕایەوە: "ئەرێ بیستت؟ ئاکولکا کچ دەرچوو!" پاش ئەوە بە ماوەیەک "فیلکا ماروزوف"م بینی، بە بەرچاوی خەڵکییەوە و زەقاوزەق پێی گوتم:

- باشترین شت ئەوەیە ژنەکەت بفرۆشیت و بە پارەکەی عارەق بخۆیتەوە. وەکو یاشکا بکە، یاشکا سەرباز بوو، تەنیا بۆ ئەو مەبەستە ژنی هێنا، تاقە شەوێکیش دەگەڵ ژنەکەیدا نەخەوت، بەڵام پارەیەکی زۆری دەست کەوت و سێ دانە ساڵی خشت پێی خواردەوە.

بەرسڤم دایەوە:

- بەڕاستی هەرزە و بێشەرەفی.

گوتی:

- کەرپیاو. ئاخر تۆ چوزانی کچ بوو یان ژن؟ تۆ لە شەوی زاوایەتیدا فوول سەرخۆش بووی.

بەپەلە خۆم گەیاندەوە ماڵێ، دەستم بە هەراوهاوار کرد:

- ئێوە بە ئانقەست سەرخۆشتان کردووم، تا ئاکولکام بەسەردا ساغ بکەنەوە، بەسەر خۆشی بووکتان بۆ گواستوومەتەوە.

دایکی ئاکولکا ویستی هێورم بکاتەوە، بەڵام من بەتوڕەیی پێمگوت:

- لاکەوە پیرەژن، ئەمە ئیشی تۆ نییە، ئێوە هەر بۆ پارە مردوون! بڕۆ بە لای پارەی خۆتەوە! کوا ئاکولکام بۆ بانگ بکەن! بگرە کوێت دێشێت، دوو دانە سەعاتی ڕێک من دارکاریم کرد، وام لێهات هێزوشنگم لەبەر بڕا و کەوتمە سەر عاردی، ئاکولکاش سێ هەفتەی خشت لە جێگادا کەوت.

چیریڤین بە خوێنساردییەوە گوتی:

- ئەدی وایە، ژن کوتەکی لەسەر نەبێ بەرەڵلا دەبێ، باشە تۆ دەگەڵ دۆستەکەیدا گرتت؟

شیشکوف، پاش کەمێک بێدەنگی، بەزەحمەت گوتی:

- هەرگیز! قەت شتی وا ڕووی نەدا بوو! بەڵام لەو ناوچەیەدا بوو بووم بە بنێشتە خۆشەی ژێر دانان و گەپجاڕی خەڵکی، هەمووشی خەتای فیلکا بوو. پێی دەگوتم:

- ژنەکەت بۆ ئەوە دروست بووە، خەڵکی لەگەڵی ڕابوێرن. ڕۆژێکیان دەعوەتێکی گەورەی بۆ کردین، بردینییە ماڵەوە، لەپڕ هەستا و کەوتە قسان:

- تەمەشای ئەم ژنە باشە بکەن، زۆر خێرەومەندە، دەست بە ڕووی کەسەوە نانێ، لەگەڵ هەموو کەسێکدا نەرمونیان و میهرەبان و دڵوالا و بە کەرەمە! ئەرێ کابرا تۆ لە بیرت چوو کە پێکەوە چووین دەرگاکەیانمان لە قیر گرت.

لەو کاتەدا زۆر سەرخۆش بووم. لێم هاتە پێشەوە و چنگی لە قژم ناو ڕای کێشا ئەمما ڕاکێشان، دوو لۆ چەمامەوە و خەریک بوو

سەرم لە عاردی دەدا، ئەوجا گوتی: دەی مێردەکەی ئاکولکا بڕەقسە. دەبێ تا ئەو کاتەی قژت بەر دەدەم هەر بڕەقسی.

- هەی خوێڕی بێشەرەفە.

- ڕاوەستە بۆم، دەبێ لەگەڵ هاوڕێکانمدا بێم بۆ ماڵتان و بە بەرچاوی تۆ و ئەوانەوە ژنەکەت پڕ شەق بکەم. ڕاوەستە، با ئەو قسەیەت کردبێ.

باوەڕ دەکەی یەک مانگی ڕەبەق لە ماڵ نەهاتمە دەرێ، لەوە دەترسام هەڕەشەکەی بێنێتە دی و بێت و لە ماڵەکەی خۆمدا ژنەکەم دارکاری بکات و ببم بە مەخسەرە و گەپجاڕی خەڵکی، مەگەر خوا بزانێ بە درێژایی ئەو مانگە چەندم لێداوە!

- بۆچی لێت دەدا؟ ڕەنگە بتوانی دەستی خەڵکی ببەستی، بەڵام دەمی خەڵکی نابەسترێ. لێدانی زۆر و بەردەوامی ژن باش نییە، کە جارێکت لەسەر نەسیحەت و بۆ تەمێکردن لە ژنەکەت دا، پاشان بچۆ مەرایی و مجامەلەی بکە، ژن بۆ ئەوە دروست بووە، دەنا لە ماڵی بابی نان هەبووە بیخوات.

شیشکوف بۆ چەند ساتێک بێدەنگ بوو، ئەوجا لە سەری ڕۆیی و گوتی:

- هەستم بە شەرمەزاریی و سووکایەتییەکی زۆر دەکرد. گەڕامەوە سەر عادەت و خووە کۆنەکانم. لە بەیانییەوە تا ئێوارێ لێم دەدا، لەسەر بچووکترین شت لێم دەدا، بیانووم پێدەگرت، بۆ نموونە لەسەر ئەوە لێم دەدا کە بە دڵی من هەڵنەدەستا، یان بە دڵی من نەدەڕۆیی، وام لێهاتبوو ئەگەر لێم نەدابا بێتاقەت دەبووم. ئیدی هەندێ جار دەچوو لەبەر پەنجەرەیەک دادەنیشت و بەکڕی دەگریا، زۆرجار کە دەمبینی دەگری، دڵم بە حاڵی دەسووتا، کەچی هێشتاش هەر لێم دەدا. دایکی لۆمەی دەکردم و جنێوی دەدامێ و دەیگوت:

- خوێڕی ناپیاو، قەلەڕەشی شووم.
منیش وەلامم دەدایەوە و دەمگوت:
- بێدەنگ! فزە نەکەی دەنا دەتتۆپێنم! فریوتـان دام بە سەرخۆشـی کیژەکەتان دا بەسەرمدا، دەستان بڕیم.
لە سـەرەتاوە ئەنگـودیمی پیـر، دەیویسـت خـۆی لە مەسـەلەکە هەڵقورتێنێ، کەوتە هەڕوگیڤ. ڕۆژێک پێی گوتم:
- ئاگاداری خۆت بە ها! تۆ ئەوە نیت بتوانی یاخی بیت.
بەلام زۆری پێنەچـوو، دەسـتبەرداری هەڕوگیـڤ بـوو. ماریـا ستێپانوفناش دایە نەرمی. جارێکیان بەدەم گریانەوە هات و گوتی:
- گوێ بگرە ئیڤان سیمیونیچ! دڵم بە بەرییەوە نەماوە، خەریکە لە داخ و پەژارەدا دەمرم. من داوایەکم لە تۆ هەیە، بۆ تـۆ بچووکە، بەلام بۆ مـن گەورەیە. لە ڕاهـی خـوا وازی لـێ بێنە، بیبەخشـە، لێیگەڕێ بـا بڕوات.
پیـرەژن بە دەم ئەو قسـانەوە کەوتە سـەر چۆکـان و دەسـتی بە پاڕانەوە کرد:
- پیـاوی بـاش بە، ئاقـڵ بە و بیبـوورە. بەدکـاران بوختانیـان بـۆ کردووە، باوەڕیان پێمەکە. عەیب لەو ئافرەتەدا نییە، خۆت دەزانـی بە کچی هاتە لای تۆ، لە پەڕەی گوڵ پاک و پاکیزەتر بوو.
ئەو دەگریا و من پتر دەهری دەبووم. گوتم:
- نەخێر، نـامەوێ گوێم لەو قسـانە بێت، نامەوێ یەک وشـەی تـرم گوێ لێبێ، مـن بە دڵـی خـۆم دەکەم، چیم پێخـۆش بێ ئەوە دەکەم، بە قسەی عەبدەلبەشەر ناکەم جگە لە فیلکا ماروزوف، هەر ئەو بـرادەری منە، دۆستی هەرە ئازیز و گیانی بە گیانی منە.
چیریڤین گوتی:
- یانی دیسان یەکتان گرتەوە؟ بوونەوە بە برادەر؟.

- نە گیانە! برادەری چیی و دۆستی چیی! کورم دەویست بوێری لێی نزیک ببێتەوە. دارونەداری بە بادا دا کەوتە سەر ساجی عەلی و خۆی ئامادە کرد، کە لە جیاتی کوڕی پیاوێکی دەوڵەمەندی شار، بچێ بۆ سەربازی. لە لای ئێمە وا باوە کە ئەگەر یەکێک قەبووڵ بکات لە جیاتی گەنجێکی دی بۆ سەربازی بڕوات، ئەوا دەبێ بە گەورەی ئەو ماڵە، کەس بەبێ پرسی ئەو پەنجە بە ئاوا ناکات، تا دەڕوات بۆ سەربازی. ئەو ڕۆژەی کە سەفەر دەکات پارەکەی کاش وەردەگرێت، بەڵام تا ڕۆژی سەفەرەکەی لەو ماڵەدا دەژی، ڕەنگە ئەمە شەش مانگی تەواو بخایەنێ. جا ئەو جۆرە گەنجانە، لەو ماوەیەدا هەرچییەکیان بە خەیاڵدا بێ دەیکەن! لە هیچ قۆرپاتێک ناپرینگێنەوە. بۆیە پێویستە لەو حاڵەتەدا هەرچی ئیکۆنە و وێنەی وەلیان هەیە لە ماڵەکە بگوازرێنەوە. ئیدی ئەو گەنجانە، تا ئەو ڕۆژەی بۆ سەربازی ڤڕێ دەکران، خۆیان بە گەورەی ئەو ماڵە دەزانن و دەبێ ئەوپەڕی ڕێزیان لێبگیرێ دەنا لە قەولوقەرار و بەڵێنەکانی خۆیان ژێوان دەبوونەوە، جا فیلکا ماروزوفش لەو ماڵەدا ئەو جۆرە ڕەفتارەی دەکرد، لە هیچ نامەردییەک نەدەپرینگایەوە، تەماحی دەکردە ژنان و کچان، لە دوای شیو لە ڕدێنی خودان ماڵەکە دەنەوی ڕاکێشە، هەرچییەکی بە خەیاڵدا بهاتبایە دەیکرد. هەموو ڕۆژێ خۆی دەشت. خەڵکی ماڵەکەی ناچار دەکرد گەرماوی بۆ دابخەن و لە جیاتی ئاو، مەی بۆ دابنێن. ژنانی ماڵەکەی ناچار دەکرد بچنە ژێر باڵی و بۆ گەرماوەکەی بەرن. خۆ ئەگەر بە مەستی بۆ ماڵ بگەڕایەوە، لە ناوەندی شەقامەکەدا دەوەستا و هاواری دەکرد:

- نامەوێ لە دەرگاوە وەژوور بکەوم، تەیمانەکەم بۆ لابەرن.

بەمجۆرە خەڵکی ماڵەکەی ناچار دەکرد، لە لای دەرگاکەوە لایەکی تەیمان و محاجەرەکەی بۆ لابەرن تا بێتە ژوورەوە. ئەنجام کە ڕۆژی

ڕەوانە کردنی فیلکا بۆ سەربازی هات، هەر هەموو ئەو کەربازارە کۆتایی هات. ناچار ئەو ڕۆژە دەستی لە خواردنەوە هەلگرت. گشت خەڵکی لە ماڵ هاتنە دەرێ و لە جادەوبانان گردبوونەوە، تا تەماشای فیلکا ماروزوف بکەن کە شاری بەجێدەهێشت و بۆ سەربازی دەڕۆیی. بە یەکتریان دەگوت:

- فیلکا ماروزوف بۆ سەربازی دەبرێ.

فیلکاش، لە نێو گالیسکەیەک دانیشتبوو، هێدی هێدی دەڕۆیی و بەڕاست و بە چەپدا سڵاوی لە خەڵکەکە دەکرد. بە ڕێکەوت لەو کاتەدا ئاکولکا لە مەزرا دەگەڕایەوە و بەوێدا ڕەت دەبوو، هەر کە چاوی پێیکەوت بانگی لێکرد:

- بوەستە.

ئەوسا، خۆی لە گالیسکەکە هەڵدایە خوارێ، کەوتە سەر چۆکان و گوتی: "ڕۆحەکەم، گیانەکەم! حەیاتەکەم! مزرەسێوەکەم. من لەم دوو ساڵەدا شەیدای تۆ بووم و ئەمێستا بە مۆسیقاوە بو سەربازیم دەبەن! بمبووره ئەی پاکیزە ئابڕوومەندەکە، ئەی نەشیملە ڕووسوورەکە، ئەی کیژی ئابڕوومەندترین باب، چونکە من هەرزە و خوێڕیم، من بەرپرسی هەموو کوێرەوەرییەکی تۆ بووم، من بەرپرسی هەموو عەزابێکی تۆ بووم.

فیلکا بەدەم ئەو قسانەوە، جارێکی دی لەبەردەمیدا هاتە سەرچۆکان و کڕنۆشی بۆ برد. ئاکولکا لە هەوەڵەوە ترسا، بەڵام دوای تۆزێک وەخۆ هاتەوە، سڵاوی لێکرد و دوو لۆ لە هەنبەریدا چەمایەوە و گوتی:

- تۆش لە من ببورە کوڕی باش. قەت لێت زویر نیم.

خێرا لە دوای ئاکولکاوە، بۆ ماڵ گەڕامەوە و لێم پرسی:

- چیت پێگوت دێڵەسەگ.

بێترس و دوودڵی چاوی بڕییە دوڕچاوانم و (ئیدی باوەڕ دەکەی یان نا کەیفی خۆتە) گوتی:

- خۆشمدەوێ، بە قەد هەموو دنیام خۆشدەوێ.

چیریفین گوتی:

- سەیرە!

- ئەو شەو و ڕۆژە هیچ قسەیەکم نەکرد. بەڵام ئێواریێ پێمگوت: "ئاکولکا، دەتکوژم".

بە درێژایی ئەو شەوە خەو نەچووە چاوم، تاکو خوا ڕۆژی کردۆتەوە من لە ژوورەکەی پێشەوە مەیم خواردووەتەوە. کە ڕۆژ هەڵات گەڕامەوە بۆ ژوورەکەی خۆمان. بە ئاکولکام گوت: "ئاکولکا خۆت ئامادە بکە تا بڕۆین بۆ مەزرا". پێشتر باسی ئەوەم کرد بوو کە بە نیازم سەرێکی مەزراکە بدەین و ژنەکەم بەوەی دەزانی، گوتی: "پێمخۆشە سەری مەزراکە بدەیت! کاتی درەوە، بیستوومە گوایە وەرزێرەکە دوو ڕۆژە نەخۆشە و لە جێدا کەوتووە". بێئەوەی هیچ قسەیەک بکەم عەرەبانەم لە ئەسپ بەست. لەوسەری شاردا، دارستانێکی گەورە هەیە کە درێژییەکەی یازدە فەرسەخە، مەزراکەی ئێمە دەکەوێتە کۆتایی ئەو دارستانەوە، دوای ئەوەی سێ فەرسەخمان بڕی، ئەسپ و عەرەبانەکەم لە ژێر دارەکاندا ڕاگرت. بە ژنەکەمم گوت: "ئاکولکا، دابەزە، ئیدی ئەجەلت هاتووە". لە کاتێکدا کە لە ترسا دەلەرزی، بەبێدەنگی هەستا و لەبەر دەممدا وەستا. پێمگوت: "بە ڕاستی بێزار و بێتاقەت بووم، زۆرت عەزاب دام، دەی دوا نوێژی خۆت بکە". قژیم گرت، پرچێکی درێژی چڕوپڕی هەبوو، پرچیم لە دەستمەوە پێچا، خستمە نێوان هەر دوو زرانیمەوە. کێردەکەم دەرهێنا. سەریم بۆ دواوە برد. کێردەکەم لە ملی نا، هاواری کرد، خوێن فیچقەی کرد، هەنگێ کێردەکەم تووڕ دا، ژنەکەمم لە باوەش

گـرت، لە عـاردەکەم ڕاکشـاند، مـاچم کـرد، پڕ بە زار دەگریـام، مـن دەگریام و ئەو دەیقیژاند، خوێنەکەی بەسـەر و چاو و دەست و پلمدا هەڵـدەپژا. لە پـڕ ترسـم لێنیشـت، هەسـتام، ئەسـپ و عەرەبـانەکەم بەجێهێشـت و پێم وەغارێوەنـا. نەوەسـتامەوە تـا گەیـیمەوە مـاڵ. لە پشتەوە خۆم بە ماڵدا کرد، خۆم لە کوختەیەکی چۆڵدا حەشـار دا کە جاران لە جیاتی گەرماو بەکار دەهـات. لەوێ خۆم وەبن تەختێک دا، تا شەوێ لەوێندەر مامەوە.

- ئەدی ئاکولکا؟

- ئەویش هەڵدەستێ و دەیەوێ خۆی بگەیەنێتە مـاڵەوە، بەڵام بـڕ ناکـات، چـونکە دواتـر لە دووری سـەد مەتـری هەمـان شـوێن دەیدۆزنەوە.

- یانی بە تەواوەتی نەتکوشتبوو؟

- نەخێر.

شیشکۆف، کەمێک بێدەنگ بوو. چیریڤین گوتی:

- ئـا، ڕاسـتە دەمارێک هەیە ئەگەر یەکسـەر نەبـردڕێ، ئەو کەسـە، چەندیش خوێنی لەبەر بڕوات نامرێ.

- بەڵام وێڕای ئەوەش هەر مـرد، بۆ شـەوێ مـرد. خەبەری پۆلیس دەدەن. پۆلیس کەوتە تاقیب و سـۆراخم. شـەوێ لەو کۆنە گەرمـاوە چۆڵەدا دەستگیریان کردم.

شیشکۆف تۆزێ بێدەنگ بوو و لەسەری ڕۆیی:

- ئیدی ئەوە چوار دانە ساڵە لێرەم!

چیـــریڤین، بەوپەڕی خەمســـاردی و خوێنســـاردییەوە، قوتـــووە بڕنووتییەکەی دەرهێنا، بەدەم بڕنووتی هەڵمژینەوە گوتی:

- بەڵـێ، ژن بەبـێ کـوتەک نـابێ بە بەشـەر. بەڵام کـوڕی بـاش تـۆ کەرێتییەکـی گەورەت کـردووە. منـیش کـاتی خـۆی ژنەکەمـم دەگەڵ

عاشـقەکەیدا گـرت، بە ڕای تـۆ چ بـکەم باشـە؟ بـردم بـۆ تەویـلەکە، هەوسـاریکم هەڵگـرت و دوو قەدم کـرد و پیمگـوت: "تـۆ لە کلیسـادا بەڵینـی وەفاداریـت بە کـێ دا، سـوێندی ئەمەکداریت بـۆ کـێ خـوارد؟" بگرە کوێت دێشێت، بە هەوسار تێیبەر بووم، یەکدانە سەعات و نیو لـێم دا، تـا ئەنجـام هـاواری لێهەسـتا، کەوتە پـاڕانەوە: "هەر دوو پێـت دەشۆم و ئاوەکەی دەخۆمەوە، تۆبە!" نێوی ئەفدوتیا بوو.

پەراوێز:

١-لە قیرگرتنی دەرگای ماڵێک کە کچی تێدا بێ، نیشانەی ئەوەیە کە ئەو کچە ڕووسووری و کچێنی خۆی دۆڕاندووە.

«١٦»

وەرزی هاوین

مـانگی نیسـان هـات. زۆری بـۆ جەژنـی پیرۆز، جەژنـی ڕابـوونی مەسیح نەمابوو، ئیدی خۆمان بۆ کاری هـاوینە ئامـادە دەکـرد. ڕۆژ بە ڕۆژ دنیـا گەرمتـر و هەتـاو پرشـنگدارتر دەبـوو. هەوا بـۆنی بەهـاری لێدەهات و دەمـاخی زاخـاو دەدا و گیـانی دەبـوژانەوە و خوێنجمـان دەسـتی پێـدەکرد. زینـدانی دەسـتوپێ بە کـۆتش خـوێنی دەبـزوا و ڕۆژانـی خـۆش و جـوانی بەهـار نـاخی دەشـڵەقاند و ئـارەزوو و کەڵـکەڵەی ئـازادی و خەمـی غـوربەت و تاسـەی دووری لە دڵ و دەروون و هەسـت و نەسـتدا بێـدار دەکـردەوە. پێمـوایە مـرۆڤ، لە ڕۆژانـی خـۆش و هەتـاوی بەهاریـدا، پتـر لە ڕۆژانـی هەورووهەڵا و بارانـاویی خەمنـاکی پـایز و زسـتان، داخ بـۆ ئـازادیی لەدەسـتچووی هەڵدەکێشـێت. هەرچەنـدە بە خۆشـی و تاسـەوە چـاوەڕوانیی بەهـار دەکەن، بەڵام کە بەهــاریش دێـت، زیـاتر دەهــاوروژێن و بـێقەراری دەکەن، سەرنجم دەدا و دەمبینی کە لە بەهـاردا، قەرقەشـە و دەمەقاڵە و هەراوهەنگامە لە زیندانەکەماندا پتر دەبوو. ڕۆژ نەبوو شەڕوئاژاوە

بەرپا نەبێت. هەندێ جار کە بۆ سوخرە و بێگار بۆ کەناری ڕووباری ئارتیش دەبراین، بە چاوی خۆت خەڵکانێکی بەلەنگاز و داماوت دەبینی کە بە حەسرەتەوە، نیگای خەمناکیان بەرەڵلای ئاسمانی شین دەکرد و چاویان دەبرییە خاڵێکی دوور دووری ئەوبەری ڕووباری ئارتیش، کە تا چاو بڕی دەکرد، بە سەدان فەرسەخ هەر دەشت و بیابان بوو، دەشتی بەرین و بێپایانی 'کیرخیز'ی ئازاد بوو، ئەوسا دەتبینین چۆن لە ناخی دڵەوە هەناسەیەکی قووڵ قووڵیان هەڵدەکێشا، دەتگوت دیمەنی ئازادی دەشتە بێکۆتاییەکە باری دڵەی خەمباری سوک کردوون. ئەرێ، یارۆی زیندانی لە ناخی دڵەوە ئاهێکی دوورودرێژی هەڵدەکێشا و پاشان لەپڕ وەکو کەسێک بیەوێ ئەو خەون و خەیاڵانە لە خۆی بتارێنێ، بەتووڕەیی دەستی دەدایە بێڵەکەی و بە ئەرزەکەیدا دەکرد یان سەفتە خشتەکانی هەڵدەگرت و دەیگواستەوە بۆ شوێنی مەبەست. ئیدی هەر دوای تۆزێک ئەو هەست و سۆزە ڕەوتەنیانەی لەبیر دەکرد و بەپێی مجێز دەگەڕایەوە سەر پێکەنین یان جنێوەکانی خۆی. بە جۆشوخرۆشێکی بێوێنەوە، بە هەموو هێز و توانایەکی خۆیەوە ملی وەبەر کارەوە دەنا، وەکو ئەوەی بیەوێ بە کارکردن و خۆماندووکردن، داخی دڵی خۆی هەڵڕێژێ. هەموو ئەوانە لە هەرەتی هێز و توانادا بوون، لە بەهاری تەمەندا بوون، بەلام باری کۆتوزنجیران لەم وەرزەدا، یەجگار قورس بوو! ئەم قسانەم زادەی سۆز و گودازان نییە. بەڵکو سەرنج و تێبینییەکی دروست و تەواوە. لە وەرزی بەهاردا، لە ژێر خۆرەتاوی پرشنگداردا، کاتێ پیاو هەست دەکات سروشت لە هەر چوار نکالیدا، ڕادەبێ، دەگەشێتەوە، کاتێ هەست بە خوێنجمانی سەراپای خۆی دەکات، زیندانی لێدەبێ بە دۆزەخ، چاودێری پاسەوانانی لە جاران لە لا قورستر دەبێت.

لە وەرزی بەهـاردا، لەگەڵ خوێنـدنی یەکەم کـڵاونەدا، ئیـدی نەک هەر لە سـیبیریا بەڵکـو لە سەرانسـەری ڕووسـیادا، خەڵـکوخـوا لە زینـدانان وەدەردەکەون و ڕوو لە لێـرەوار و جەنـگەڵان دەکەن، دوای ژێرزەمینـانی بـۆگنخ و سـزا و کۆتـوزنجیری قـورس و قـامچی و شـەلاقی بەئـازار، ئەو خەڵـکە بەرەڵـلا دەبـن، وێڵوسـەرگەردان بە دەشـتودەراندا بڵاودەبنەوە، لە کـوێ ژیـان بـوار بـدات و ئاسـان بـێ لادەدەن. هەرچییەکیان لە خواردن و خـواردنەوە بە ڕێکەوت بێتە ڕێ دەیخـۆن و دەیخـۆنەوە، شـەوان لە دارسـتان و مەزرایانـدا، بـێخەم و خەیاڵ، بێترسی زیندان لێی دەنوون، وەکو ئەوەی باڵندە بن، بێخەم و خەیاڵ، بێخەمـی سـبەینێ، تـاقە ئیشیان ئەوە بێ بە بەرچـاوی خـواوە ڕوو بـکەنە ئەسـتێرانی ئاسـمان و بڵـێن: سـڵاو ئەی ئەسـتێران! بەڵام وێڕای ئەوەش هەندێ جار، چەرخی ژیان بە بەختی ئەوان نـاگەڕێ و لە خزمەتـی "جەنەراڵ وەقـواق دا" برسـێتی و تینـوویەتی بەرۆکیـان دەگرێـت و سـەغڵەتیان دەکـات، جـاری وا هەیە بە هەفـتە پـارووە نانێکیـان دەسـت نـاکەوێ. ئەمە جگە لەوەی ترسـی ئەوەشـیان هەیە دووبارە دەستگیر بکرێنەوە و بخرێنەوە زیندان، بۆیە ترس و برسێتی ناچـاری دەکـردن، دزی و تـالانی بـکەن، دەسـت لە کوشـتن و بـڕین نەپـارێزن. لە سـیبیریادا قسـەیەکی بـاو سـەبارەت بە زینـدانی و دوورخـراوان هەیە کە دەڵێـت: "زینـدانی و دوورخـراوە وەکـو منـداڵ وایە، هەر شـتێ ببینـێ ورکـی لێـدەگرێ و پـڕی دەداتـێ". بەڵام ئەم قسـەیە زیـاتر ئـاوارە و وێڵـگەڕان دەگـرێتەوە. زۆربەی هەرە زۆری ئـاوارە و وێڵـگەڕان، ڕێگـر و دزن، هەڵـبەتە زیـاتر ناچـاری بـۆ ئەم کارەیـان هـان دەدا تـا مەیـل و ئـارەزوو، زیـاتر پێویسـتیی ئەمەیـان پێدەکات تا پیشە. هەندێ ئاوارە هەن، ئاوارەیی چووەتە خوێنیانەوە و نـاتوانن دەسـتبەرداری بـن. لە نێـو زیندانییانـدا خەڵکانێـک هەن، دوای

ئەوەی ماوەی مەحکومییەتەکەیان تەواو کردووە و ئاکنجی بوون، ئەوجا گەڕاونەتەوە سەر ویلگەڕی و ڕیگری. لەوەیە پیاو لە دلی خۆیدا بلێ مادامێکی ماوەی مەحکومییەتەکەیان تەواو کردووە، ئیدی دەبێ لە ژیانی تازەیان ڕازی بن، کەچی بە پێچەوانەوە، شتێکی پەنهان ئۆقرە و ئارامیان لێهەلدەگرێت و بەرەو ڕێگری و ئاوارەییان ڕادەکێشێت. ئیدی ژیانی دەشت و لێرەواران، سەرباری ئەوەی سەخت و دژوارە، ئازادی و ڕیسکی تێدایە، لە ڕوانگەی ئەوانەوە، ئەفسوونێکی نهێنیی هەیە. سەیر ئەوەیە هەندێ جار لە نێو ئەو زیندانییانەدا خەلکانێک دەبینی، سەلار و سەنگین، خۆشمەشرەب و هێدی و هێمن، ئومێدی ئەوەیان لێدەکرێ کە بەر بوون، ببن بە جووتیاری سەرکەوتوو و بۆ خۆیان ئاکنجی ببن و بژین، کەچی دەگەڕێنەوە سەر ویلگەڕییەکەی جارانیان. لە نێو ئەو زیندانی و دوورخراوانەدا هی وا هەن، ژن دێنن، مندال دەخەنەوە، بۆ ماوەی چوار پێنج سال جێگیر دەبێ و لە یەک شوێندا دەژی، کەچی لە پڕێکدا، بەیانییەک هەلدەستێ و ژن و مندالەکەی بەجێدێلێ و کەس نازانێ بۆ کوێ سەری خۆی هەلدەگرێت. ڕۆژێکیان لە زینداندا یەکێک لەوانەیان نیشاندام کە مال و مندالەکەی بەجێهێشتبوو. ئەمە نە هیچ تاوانێکی کرد بوو، نە هیچ گومانێکی لەسەر بوو، کەچی لە مال هەلاتبوو و دەستی بە ژیانی ئاوارەیی و سالوکی کرد بوو، هەموو ژیانی بە ئاوارەیی بەسەربردبوو. بەو ئاوارەییە سەرانسەری ڕووسیای تەیکردبوو: لە باشووری ولاتەوە بۆ ئەوبەری ڕووباری دانوب و لەوێندەرەوە چووبوو بۆ دەشت و بیابانی کرخیز و هەموو سیبیریای ڕۆژهەلات گەڕابوو و سەرانسەری قەفقازی تەیکرد بوو. ئیدی شوێن نەمابوو بۆی نەچووبێ. لەوە بوو ئەم پیاوە، ئەم ئاشقە گەڕانە، ئەگەر بۆی لوابا و هەلومەرجی بۆ هەلکەوتبا ببوایە بە

ڕۆبنسون کروزۆیەک! هەڵبەتە من لە زیندانییەکانی ترەوە ئەم شتانەم دەربــارەی بیســتبوو، چــونکە زۆر کەمــدووبوو، لە حــاڵەتی زۆر زەروریــدا نەبــوایە هەر قســەی نەدەکــرد. جووتیــارێکی کورتەبــاڵای ڕیوەڵە بوو، تەمەنی پەنجا ساڵێک دەبوو، کابرایەکی هێمن و ئارام بــوو، کە دەتــڕوانییە دەموچــاوی جــۆرە گێلییەکــت لە ســیمادا دەخوێنــدەوە. ئارامیەکی شــێتانەی پێــوە دیــار بــوو. زســتانان حەزی دەکــرد لەبەر هەتــاوەکە دانیشــێت و لەبەر خــۆوە و لە بــن لێــوانەوە گۆرانی بڵێ و سۆزە بکات، بەڵام هێندە بەهێواشی گۆرانی دەگوت، دوو هەنگــاو لێــی دووربکەوتبــایتەوە گوێــت لە دەنگــی نەدەبــوو. کابرایەکی نەدوو و کەمخۆر بوو، خواردنی سەرەکی نانی بۆر بوو. بــاوەڕ نــاکەم بە عەمراتــی نــانێکی ســپی خــواردبێ یــان قــاپێ شــەرابی کڕی بێت، باوەڕ ناکەم بە حەیاتی پارەی بە خۆوە دیتبێ، نەیدەزانی پارە بژمێرێ. زۆر خەمسارد و بێموبالات بوو گوێی بە هیچ نەدەدا، دنیای دابووە بەر کلکان. هەندێ جار بە دەستی خۆی خواردنی بە سەگەکانی زیندان دەدا، کەسی تر ئەو کارەی نەدەکرد، چونکە ڕووس بە گشتی سەگ بە گڵاو دەزانن و حەزی لێناکەن. دەڵێن گوایە دوو جــار ژنــی هێنــاوە و چەنــد منــداڵێکی لە شــوێنێکی دوورەدەســتی ڕووسیادا هەبوو، بۆچی حەواڵەی زیندان کرا بوو؟ هیچ شتێک لەو بارەیەوە نازانم، بەڵام هاوزیندانییەکانمان هەمیشە لەو باوەڕەدا بوون مەحاڵە هەڵنەیەت، کە تا ئەو کاتە داسەکنی بوو و هەڵنەهاتبوو، لەبەر ئەوە بوو دەرفەتی بۆ هەڵنەکەوتبوو، یان لە خۆی ڕانەدەبینی و بە خۆیا ڕانەدەپەرموو. فڕی بەو ژینگە بێگانەیەوە نەبوو کە تێیکەوتبوو. لەوە تەریک و گۆشــەگیرتر بوو کە پەیوەنــدی دەگەڵ هیچ کەسێکدا پەیدا بکات، ئیدی سەری خۆی کز کردبوو و بەهێمنی ڕۆژی بەسەر دەبــرد. باشــە ئەگەر هەڵاتبــا چ قــازانجێکی دەکــرد؟ ئەلهەقــی ژیــانی

ئاوارەیی و دەربەدەریی نێو جەنگەڵ و بێشەڵانان، لە چاو ژیانی ناو زیندانـدا، بەهەشـتە. راسـتە ژیـانی ئـاوارەیی و چەتەگەریـی قـورس و زەحـمەتە، بەڵام بە لای کەمەوە ژیـانێکی ئـازادە، لەبەر ئەوەیە هەر زینـدانییەک، لە هەر شـوێنێکی رووسـیادا بـێ، لەگەڵ یەکەم ڕۆژی بەهـاردا، دەخرۆشـێ و جموجـوڵی پێدەکەوێ. بەڵام ئەمە بەو مانـایە نییە کە هەموو زیندانییەکان بڕیاری هەڵاتن بدەن. نەخێر، ڕەنگە تەنیا لە سـەدا یەک کەس بڕیـاری هەڵاتـن بـدات، ئەوانـی دی هەر دەمـن، دەترسن لەو کۆسپ و تەگەرانەی کە لەگینە بێتە ڕێیان، لەو قەسـاسـە دەترسن لەگینە تووشی ببن. یانی لە سـەدا نەودونۆیەکەی دی، تەنیا بە خەیـاڵ بیـر لە هەڵاتـن دەکەنەوە و دڵخۆشـی خۆیـانی پێدەدەنەوە، خەون بەوەوە دەبیـنن کەی و چـۆن هەڵبـێن؟ ئیـدی ئەم خەون و خەیاڵە، خۆی لە خۆیدا دەبێتە مایەی دڵخۆشییان و باری سەرشـانیان سووک دەکات، من لێرەدا مەبەسـتم تەنیـا ئەو زینـدانییانەیە کە حـوکم دراون، بەڵام ئەوانە دەسـت بەسـەرن و هێشـتا حـوکم نەدراون زۆر ئاسـانتر بڕیـاری هەڵاتـن دەدەن. بەڵام حوکمـدراوەکان تەنیـا لە سەرەتای حەپسیەکانییاندا بیر لە هەڵاتن دەکەنەوە و هەڵدێن، هەر کە یەک دوو سـاڵ بەسـەر مانەوەیان لە زینـدانـدا تێپەڕی، ئیدی مـل بـۆ واقیـع دەدەن و هەسـت دەکەن باشـتر وایە مـاوەی حەپسـییەکەیان بە گـوێرەی یاسـا تەواو بکەن و لە کۆڵۆنییەکـدا ئـاکنجی بـبن، ئەوەیـان باشـترە لەوەی بـکەونە ڕیسـککاری و سـەرنەکەون و هێنـدەی دی گیـرۆدە بـبن، چـونکە لە دەدا، یەک کەس ئەگەری سـەرکەتنی هەبـوو، ئەگەری سەرکەوتنی "گۆڕینی چارەنووسی خۆی" هەبوو. ئەم هەوڵی هەڵاتنەیان ناو نابوو "گۆڕینی چـارەنووس". زیاتر ئەو زیندانییانە ئەم ڕیسـککارییانەیان دەکـرد، کە حوکمەکەیـان زۆر و دووورودرێـژ بـوو. ئەوانەی کە پازدە سـاڵ و بیست ساڵ حوکم دەدران، هەستیان دەکرد،

حوکمەکەیـان یەجگـار زۆرە و هەر نـابڕێتەوە، دیـارە دەبـێ ئەوەش بڵێـین کە ئەو داغـمەیەی بە زینـدانییانەوە دەنـرا، ئەویـش بـۆ خـۆی کۆسـپ و تەگەرەیەکـی گەورە بـوو لەبەردەم هەڵاتنـدا. جـا زاراوە و دەستەواژەی "گۆڕینی چارەنووس" زاراوەیەکی تەکنیکی پڕ بە پێستی حاڵەتەکە بوو. چونکە ئەوانەی لە کاتی هەوڵی هەڵاتندا دەگیران، بەو نـاوەوە پرسـوجۆیان لێدەکرا کە ویسـتوویانە "چارەنووسـی خۆیـان بگۆڕن"، جا ئەم دەربڕین و زاراوە مەیلە و ئەدەبییە، دەقاودەق، ئەو هەوڵی گۆڕانەی بەرجەستە دەکرد. زۆر بە باشـی هەڵیان بژارد بوو، پڕ بە پێستی حاڵەتەکە بوو. هیچ هەڵاتوویەک، بە تەمای ئەو نەبوو، بە تەواوەتـی ئـازاد بـێ، چـونکە دەیزانـی ئەمە مەحـاڵە، هەر کـاتێ بگیـرێ دەگیرێت، بەڵام دەیویست بنێردرێ بۆ زیندانێکی تر، لە شوێنێکی تـری وڵاتـدا ئـاکنجی بکـرێ، جـارێکی دیـکە و لەسـەر تـاوانێکی دی کە لە دەربەدەریدا دەیکرد، دادگایی بکرێتەوە، دەیویسـت بـۆ هەر شـوێنێکی دەنێـرن بینێـرن، بە مەرجـێ ئەو شـوێنە، هەمـان ئەم زینـدان و گرتووخانەیە نەبێ، کە لێی وەڕەز و بێتاقەت بوو بوو، زیندانە تـازەکە هەر چۆنێ بێ بۆ خۆی جۆرە گۆڕانێکە!

زۆرجـــار ئەو زینـــدانییە هەڵاتـــووانە، کە لە وەرزی هاوینـــدا پەناگەیەکیان بۆ مانەوەی زستانیان دەست نەدەکەوت یان کەسێکیان نەدەدۆزیـیەوە کە بەهـیمەت یـان بەقـیمەت پەنایـان بـدات و بیـان شـارێتەوە یـان ئەگەر بە تـاوان و پیـاوکوژیش بـووە، نەیانـدەتوانی پەسـاپۆرتێک پەیدا بکەن و بێخەم پێی بسوڕێنەوە، هەمـوو ئەوانە لە وەرزی پـــایزدا ڕوویـــان دەکـــرەوە شـــار، ڕادەســـتی زینـــدان و حەپسـخانەکان دەبـوونەوە و ددانیـان بە خەتابـاری خۆیانـدا دەنـا و ئیدی زستانەکەیان لە زیندان، ژێراوژێر بە ئومێدی ئەوە دەبردە سـەر کە لە هاوینی داهاتوودا، جارێکی دی هەڵبێنەوە.

بەهار کاری لە دڵ و دەروونی منیش کرد. ئێستاش لە بیرمە بە چ تاسە و تامەزرۆییەکەوە، لە درزی دیواری حەوشەکەوە دەمڕوانییە ئاسۆی دوور! سەرم بە درزی دیوارەکەوە دەناو بە سەعات چاوم دەبڕییە سەوزەگیای ناو خەنەکی پەنای دیوارەکە، لە ئاسمانی شین و ساف ڕادەمام، لە تەمەشای ئەم دیمەنانە تێر نەدەبووم، بێزار و بێتاقەت نەدەبووم. ڕۆژ بە ڕۆژ خەم و پەژارەم زیادی دەکرد، ڕۆژ بە ڕۆژ پتر لە زیندان بێزار دەبووم، نائومێدی بەرۆکی دەگرتم. هەروەها ڕقوبوغزی زیندانییەکان، لە هەوەڵی ماوەی حەپسییەکەمدا، لەبەر ئەوەی سەر بە چینی ئەشراف و خانەدانان بووم، بە جارێ ژیانی لێدەکردم بە دۆزەخ. بۆیە زۆرجار بێئەوەی نەخۆش بم و پێویستم بە نەخۆشخانە بێ، هەر بۆ ئەوەی لەو بوغزوکینەیە ڕزگاربم، داوام دەکرد بۆ نەخۆشخانەم بنێرن. زیندانییەکان پێیان دەگوتین: "ئەی مەعشەری ئەشرافان ئێوە دەنووکی ئاسنتان هەیە، کە مسکێنی ئێوە بووین، بە دەنووک هەڵتان دەدڕین" زۆرجار بەغیلیم بە ڕەشوڕووتان دەبرد، هەر کە دەگەیشتنە زیندانەکە، زیندانییەکان یەکسەر دەبوون بە هاوڕێ و دۆستیان! بەو جۆرە کە بەهار دەهات، بە جارێ خەم دای دەگرتم و تاسەی ئازادی و جوانی سروشت دەیهاوروژاندم. من لە هەفتەی شەشەمی ڕۆژووی گەورەدا سرووتە ئایینییەکانی خۆم بەجێهێنا. عەریفەکە زیندانییەکانی کرد بە شەش دەستەوە (بە گوێرەی ژمارەی هەفتەکانی ڕۆژوو) تا هەر دەستەیە و لە هەفتەی خۆیدا و بە نۆرە سرووتی ئایینی خۆی بەجێ بێنێ. هەر دەستەیەک لە 30 کەس پێکهاتبوو. ئەو هەفتەیە زۆر ئاسوودە و دڵخۆش بووم! ڕۆژی دوو جار یان سێ جار دەچووین بۆ کڵێسا، کڵێساکە زۆر لە گرتووخانەکەوە دوور نەبوو. لەمێژ بوو نەچووبووم بۆ کڵێسا. ڕێوڕەسمی ڕۆژووی گەورە، ئەو ڕێوڕەسمەی هەر لە

منداڵییەوە زۆر چاکم دەزانی، چونکە لە ماڵی خۆماندا زۆرم بیستبوو و دیتبوو، ئەم ڕێوڕەسم و قوداسەی کە بریتی بوو لە نوێژ و وێرد و پاڕانەوە و کڕنۆش، ڕابردوویەکی دووردووری لە دڵ و دەروونمدا ژیاندەوە، کۆمەڵێک هەستی زۆر کۆنی لە هەست و نەستمدا بێدارکردەوە. ئێستاش لە بیرمە چەند شاد و خۆشحاڵ بووم کە بەیانیان بەسەر شەختە و زوقمدا دەچووین بۆ ماڵی خودا. هەڵبەتە بە چاودێری پاسەوانانی تفەنگبەشان بۆ کڵێسا دەبراین. پاسەوانەکان نەدەهاتنە ناو کڵێساکە. کە ئێمەش دەچووینە ژوورەوە، هەموومان لای دەرگاکەوە و لە ڕیزی دواوە کۆدەبووینەوە و دەوەستاین، لە دووری دوورەوە گوێمان لە دەنگی ڕەبەنەکە دەبوو کە لە ناخی دڵەوە وێردی دەخوێند و نوێژی دەکرد و ناوبەناویش لەسەر نوێژکەرەکانەوە جبە ڕەشەکەی یان سەرە سافەکەیمان دەبینی. هەنگێ بیرم کەوتەوە کە چۆن بە منداڵی حەزم دەکرد تەمەشای ئەو خەڵکە ڕەشوڕووتە بکەم کە لەبەر دەرگای کڵێساکەدا خڕدەبوونەوە و کە ئەفسەرێکی گەورە، یان ئەشرافێکی ورگن یان خانمێکی خۆشپۆش دەهاتن، بەلەز دەکشانەوە و ڕێگەیان بۆ چۆڵ دەکردن، هەر خەڵکی بوو بۆ ڕیزی پێشەوە تاوی دەدا. زۆرجار خەریک بوو لەسەر ڕیزی پێشەوە لێیان ببێ بە شەڕ، بە منداڵی وام هەست دەکرد، ئەو شوێنەی لای دەرگاکەوە، باشترین شوێنە کە مرۆڤ نوێژی تێدا بکات، بەئیمانەوە لە حوزوری خوادا بوەستێ و بەقەناعەتەوە کڕنوشی بۆ ببات و لەزەتی ڕۆحیی لەو سرووت و ڕێوڕەسمە ببینێ.

قەت بیرم لەوە نەدەکردەوە ڕەنگە ڕۆژێ لە ڕۆژان، لەو شوێنەدا، لە شوێنی ڕەمەکی مەردمدا بوەستم، کەچی ئەوەتا ڕۆژگار هات و چوو، وا لە هەمان شوێنی ڕەشوڕووتان وەستاوم و هەزار خۆزگەم

بەوان، بەس نەبوو ئەوان خەڵکێکی ئازاد و دروستکار بوون، من وەکو تاوانبار دەستوپێ بە کۆتوزنجیر، تەریق و شەرمەزار وەستاوم. خەڵکی خۆیانمان لێ لادەدەن، سڵمان لێدەکەنەوە، خێرمان پێدەکەن. ئێستاش لە بیرمە کە لەزەتێکی زۆرم لە وەرگرتنی ئەو خێروسەدەقانە وەردەگرت. لە دڵی خۆدا دەمگوت: "ئیرادەی خوایە!" زیندانییەکان زۆر بەگەرمی و بەدڵ و بەگیان نوێژ و عیبادەتیان دەکرد. هەر زیندانییەک بە گوێرەی توانا، پارە و پولێکی دێنا تا مۆمێکی پێ بکرێت یان بیخاتە سندوقی خێر و کۆمەکانەوە. دیارە دڵیان بەو کارەی خۆیان خۆش دەبوو، ڕەنگە لە دڵی خۆدا گوتبێتیان: "ئێمە هێشتا بەشەرین و هەموو بەشەریش لەبەردەم یەزداندا چوونیەک و یەکسانن!". دوای نوێژی سەعات شەش قوربانیمان دەخوارد. تا ڕەبەنەکە بەدەم بەرزکردنەوەی جامی قوربانیەکەوە دەگەییە ئەو ئایەتەی کە دەیگوت: "خودایا ڕەحمم پێ بکە وەکو چۆن ڕەحمت بەو دزە کرد و ڕزگارت کرد" ئیدی هەموو زیندانییەکان بەدەم زڕەی زنجیرەوە دەچوونە سوجدە. لەوە دەچوو خۆیان لەو وشانەدا ببیننەوە و وا هەست بکەن دەقاودەق بۆ ئەوان گوتراوە.

هەفتەی مقەدەس هات، ئیدارەی حەپسخانەکە هێلکەی جەژنی پاک و سەرو نانی سپیان داینێ. لە شارەوە خێروسەدەقەمان بە سەردا داباری. بە هەمان دەستووری جەژنی نوئیل، جەژنی پاکیش بەرپاکرا: سەردانی ڕەبەن بە خۆی و خاچەکەیەوە، سەردانی سەرانی زیندان، دابەشکردنی شۆربای کەلەرمی بەڕۆنی بەراز لێنراو، بەخشینەوەی شیرینی و نوقوڵ، لەگەڵ یەک جیاوازیدا، ئەویش ئەوە بوو، ئێمەی حەپس دەمانتوانی بچینە حەوشە و خۆمان بدەینە بەر هەتاو. ئێستا هەموو شتێک ڕووناکتر و کراوەترە، بەڵام لە هەمان کاتدا خەمناکترە. ڕۆژگاری هاوین خۆی لە خۆیدا درێژە، لە جەژن و بۆنەکاندا درێژتر

دەبوو، ڕۆژ ناخۆشتر بوو لە ڕۆژانی کار و بێگار، چونکە بە لای کەمەوە ماندوویەتی، درێژی ڕۆژەکەی لە بیر دەبردیتەوە.

هەڵبەتە کاری هاوین زۆر ناخۆشتر و قورستر بوو لە کاری زستان. زیندانییەکان لە هاویندا بە سەرپەرشتی و ئەمری ئەندازیاران دەچوونە ئیش، ئیشەکەش یان بیناکردن بوو یا ئەرزهەڵکەندن یان کەرپوچسازی، یان نۆژەنکردنەوەی بینایاتی حکومەتی یان ئاسنگەریی یان دارتاشی یان بۆیەکاری. هەندێک دەبران بۆ کارگەی کەرپوچسازی و کەرپوچیان لە کوورەدا سوور دەکردەوە، ئەو کارەمان لە هەموو کارەکانی دی پێ قورستر بوو. ئەم کارگەیە چوار فەرسەخێک لە بەندیخانەکەمانەوە دوور بوو. بە درێژایی هاوین، هەموو بەیانییەک، لە سەعات شەشدا، دەستەیەکی پەنجا نەفەریان لە زیندانییەکان بۆ ئەوێندەر دەنارد. دیارە زیاتر ئەو کەسانە بۆ ئەوێ دەنێردران کە غەشیم بوون و هیچ کاروپیشەیەکیان نەدەزانی و لە هیچ کارگەیەکدا کاریان نەدەکرد. ئەو زیندانییانەی بۆ کارگەی کەرپوچسازی دەنێردران، نانی نیوەڕۆیان دەگەڵ خۆدا دەبرد، چونکە لەبەر دووری ڕێگا نەیاندەتوانی بۆ فراڤین بگەڕێنەوە بۆ زیندانەکە، بۆ نیوەڕۆژەیەک هەشت فەرسەخان بەمسەر و بەوسەر ببڕن. ئیدی لەوێ کاری هەموو ڕۆژەکەیان بۆ دیاری دەکرا، بەڵام ئەم کارانە ئەوەندە زۆر بوون کەس نەیدەتوانی تەواوی بکات. دەبوایە هەوەڵ جار ئەرزەکە هەڵکەنن و گڵی سوور دەربێنن، بیگوازنەوە و لە چاڵێکدا بیگرنەوە و بە پێیان بیشێلن و دوای ئەوە خشت و قەرمیدی لێدروست بکەن، نزیکەی دوو سەد، دوو سەد و پەنجا خشت و قەرمیدی لێ دروست بکەن. من تەنیا دوو جاران چووم بۆ کارگەی خشت سازی. ئیدی زیندانییەکان کە ئێواران بە سەروسەکوتی تۆزاویی و بەوپەڕی ماندوویەتی دەگەڕانەوە بۆ زیندان، دەکەوتنە

گلەیی و گازاندە لەوانی دی کە ئیشە قورسەکەیان بە ملی ئەواندا داوە. پێموابوو گلەییەکەیان زیاتر لەو ڕووەوە بوو کە بڕێک خەمی دڵی خۆیان بە با بدەن و دڵخۆشی خۆیانی پێبدەنەوە. هەندێکیان هەبوو حەزیان لەم کارە دەکرد و لە کاری تریان پێخۆشتر بوو، لەبەر ئەوەی یەکەم لە شار دەردەچوون و دەگەییشتنە کەناری ڕووباری ئەرتیش کە شوێنێکی بەرفراوانی دڵگیر بوو، دیمەنی دەرێی شار زۆر جوانتر و دڵگیرتر بوو لە بینا قێزەونە حکومەتییەکان، دووەم چونکە دەیانتوانی بە کەیفی دڵی خۆیان، بەوپەڕی ئازادی سەبیل بکێشن و دووکەڵ بکەن و بگرە بۆ ماوەی نیو سەعاتێک لەسەر سەوزەگیای ئەو دەشتەدا ڕاکشێن و پشوو بدەن.

بەڵام من یان لە کارگەکەدا کارم دەکرد، یان بەردی گەچم دەشکاند، یان خشتم دەگواستەوە. نزیکەی دوودانە مانگ، خشت گواستنەوە بوو بە کارم. دەبوایە خشت لە ڕۆخی ڕووباری ئارتیشەوە بۆ ماوەی سەد و چل مەتران بەرم و لەوێوە خەندەکی قەڵاکە ببڕم تا دەگەییشتمە ئەو بینایەی کە خەریکی دروستکردنی بوون، ئەم کارە، هەرچەندە ئەو پەتەی خشتەکانم پێدەگواستەوە شانی دەبڕیمەوە و دەیڕوشاند، ڕێک پڕ بە پێستی من بوو. ئەوەی کە دڵی خۆش دەکردم، ئەوە بوو کە ئەم کارە خۆی لە خۆیدا وەرزش بوو، بە ئاشکرا ماسولکەکانمی بەهێز دەکرد و هێز و توانام تێدەگەڕا. لە سەرەتاوە نەمدەتوانی بە کەڕەتێ هەشت خشت هەڵگرم، هەر خشتێک نزیکەی دوازدە ڕەتڵ دەبوو. بەرەبەرە وام لێهات دەمتوانی دوازدە، بگرە پازدە خشت هەڵگرم، زۆر دڵم بەوە خۆش بوو. چونکە چەند پێویستم بە هێزی دەروونی بوو، ئەوەندەش پێویستم بە هێزی بەدەنی بوو، تا بتوانم، باری قورسی ئەو ژیانە شووم و نەعلەتییە هەڵگرم و بەرگە بگرم.

من دەمویست کە لە زیندان دەرچووم، بژیم. بۆیە لەزەتم لە خشت گوێزانەوە دەبینی، نەک هەر لەبەر ئەوەی جۆرە وەرزشێک بوو و جەستەی دەبوژاندمەوە، بەڵکو لەبەر ئەوەش بوو دەچووم بۆ کەنار رووباری ئارتیش. بۆیە زۆر باسی ئەم شوێنە دەکەم، چونکە تاقە شوێنێ بوو کە دەمتوانی پشت لە زیندان تەماشای دەشتی بەرینی خوا بکەم، ئاسۆی دووری رووناک ببینم، دەشت و بیابانی رووتەنی بێپایانی ئازاد و چۆڵ ببینم، کە رووتەنییەکەی کارێکی سەیری لە دڵ و دەروونم دەکرد و ئۆخژنێکی سەیری پێدەبەخشیم. بەڵام مەیدانەکانی دیکەی کار و بێگار هەر هەمووی لە نێو زیندانەکە و دەوروبەریدا بوون، هەر لە یەکەم رۆژی زیندانییەکەمەوە، لەم زیندانە، لە بینایەکانی بێزار بووم، بە تایبەتی لەو ماڵەی کە مێجەر تیایدا دەژیا، تەح کە بە لامەوە قێزەون بوو، هەر کە بەلایدا تێدەپەریم و تەمەشام دەکرد، نیگام پڕ دەبوو لە کەربوکینە. بەڵام کەناری رووبارەکە وا نەبوو، لەوێ پیاو دەیتوانی بەدەم تەمەشای ئاسمانی بەرینەوە، بەدەم تەمەشای بیابانی بێپایانەوە، بە لای کەمەوە خۆی و بەدبەختی خۆی لە بیر بکات، وەکو چۆن زیندانی کاتێ لە تەلبەندی زیندانەوە، لە شیشبەندی زیندانەکەیەوە دەڕوانێتە دەرێ، دەڕوانێتە جیهانی ئازاد، زیندانەکەی لە بیر دەکات. گشت شتێکی ئەو شوێنەم بە لاوە دڵگیر و ئازیز بوو: هەتاوی پرشنگداری ئاسمانی بێپایانی شین و ساف، سەدای دوورەدەستی گۆرانی و سترانی ئەو قەرخیزیانەی لەوبەری رووبارەکەوە دەهاتن.

زۆرجار چاوم دەبرییە کوختەیەکی هەژارانەی دووکەڵاوی یەکێک لە بیابانشینەکانی ئەو ناوە! زۆرجار چاوم لەو دووکەڵە شینباوە دەکرد کە بە ئاسماندا بڵاودەبووەوە، دەمڕوانییە ئەو ژنە قەرخیزییەی چەند سەر پەزێکی دەلەوەڕاند! ڕاستە دیمەنێکی سامناک و قاقڕ بوو،

بەڵام ئازاد بوو، لەپڕ باڵندەیەکم دەبینی ئاسمانی شین و سافی دەدایە ژێر باڵی فڕین، لە بەرزییەکی بەرزەوە دادەکشا، بە ئاستەم خۆی بە ئاوی ڕووبارەکەدا دەدا، دیسان بەرز دەبووەوە، بەرز دەبووەوە تا لە قوڵایی ئاسماندا دەبوو بە خاڵێکی بچووک، تەنانەت ئەو گوڵیلکە بەستەزمانانەش کە لە درزێکی کەنارەکەدا سیس دەبوون و هەڵدەوەرین، لە سەرەتای بەهاردا سەرنجیان ڕادەکێشام و سۆز و گودازیان بێدار دەکردمەوە، ئەو خەم و پەژارەیەی کە لە ساڵی یەکەمی زیندانیەکەمدا، چۆکی بەسەر سینەمدا دابوو، لە کێشا نەبوو، زۆری نیگەران دەکردم و دەماری دەگرتم. ئەم نیگەرانییە لە هەوەڵەوە کردییە کارێک کە نەتوانم سەرنجی ئەو شتانەی دەوروبەرم بدەم. چاوم دەنوقاندن و نەمدەویست هیچ شتێک ببینم. کەسێکم نەدەبینی بڕێک بە ئاوەز و هەستیار بێ، قسەیەکم نەدەبیست سۆزێکی تێدا بێ، ئیدی تەوسوتوانجی ژاراوی وەکو باران بەسەرمدا دادەباری، هەرچەند ئەو قسانە زۆر بەئاسایی دەکران، هیچ مەبەستێکی شاراوەیان تێدا نەبوو و لە کانگای دڵی کەسانێکەوە دەردەچوو کە لە من زۆرتر و زیاتریان بەسەر هاتبوو. بەڵام ئەو لالەوەڕییە لە پای چی؟

ماندووبوونی زۆرم پێخۆش بوو، ئەو ڕۆژەی شەکەت و ماندوو بوایەم، باش دەخەوتم. خەوی وەرزی هاوین لە چاو خەوی وەرزی زستاندا، عەزابێکی گەورە بوو، بەڵام پیاو هەق بڵێ هەندێ ئێوارانی زۆر خۆشیشی تێدەکەوت، کاتێ خۆر ئاوا دەبوو، دنیا فێنکی دەکرد، شەو سارد دەبوو، ئیدی کەشوهەوای بیابانان وایە، زیندانییەکان بەدەم چاوەڕوانیی ئەوەوە کە بکرێنە ژوور و قاوشەکانەوە، بڕبڕ بەدەم قسە و باسەوە پیاسەیان دەکرد، یان لە مەوبەقەکەدا کۆدەبوونەوە و ئیدی کۆڕی قسە و باسان لەوێ گەرم دەبوو، لەوێ

ئەو دەنگۆ و هەواڵانەی لە دەرەوە دزەیان دەکرد و دەگەیشتنە نێو زیندانەکە، دەخرانە بەر باسوگەنگەشان، هەڵبەتە زۆربەی کات ئەو دەنگۆ و هەواڵانە، دەنگۆ و هەواڵی، پڕوپوچ و نابەجێ و مەحاڵ بوون، بەڵام هەمیشە جێگەی بایەخی ئەو خەڵکە بوون کە لە کۆمەڵگە دابڕێنرابوون. بۆ نموونە یەکێک لەو دەنگۆیانە ئەوە بوو دەیانگوت مێجەر دەرکراوە. زیندانییان وەکو منداڵ وان، زۆر خۆشباوەڕن، بە هەموو شتێ باوەڕ دەکەن، سوور دەزانن ئەم هەواڵە درۆیە و دەرکردنی مێجەر ماقووڵ نییە و ئەو پیاوەی هەواڵەکەی بڵاوکردووەتەوە (کفاسوف)ـە کە بابایەکی درۆزنە، کەچی زۆر بەجددیی هەواڵەکە وەردەگرن، موناقەشەی دەکەن، کەیفیان پێدێت و دڵخۆشی خۆیانی پێدەدەنەوە، کەچی زۆری پێناچێت درۆکە ئاشکرا دەبێت، شەرمەزار و تەریق گلەیی لە خۆ دەکەن کە چەند خۆشباوەڕ بوون و چۆن ڕێگەیان داوە کەسێکی وەکو کفاسوف فریویان بدات. زیندانییەک لە لاوە هەڵدەداتێ و دەڵێت:

- کێ دەتوانێ دەری بکات؟ خەمی ئەوت نەبێ، پشتی ئەستوورە، کەس ناتوانێ پشتی لە عاردی بدات، دەزانێ چۆن پێگەوپایەی خۆی بپارێزێت!

زیندانییەکی دیکەی زرینگ و زیتەڵی، قسەزان و گەنگەشەکار، پڕئەزموون و دنیادیدە، هەڵدەداتێ و دەڵێت:

- باشە لەو گەورەتر نییە؟ ماری مارانخۆر نییە؟

یەکێکی دی، گرژومۆن و سیماپەست، وەک ئەوەی خۆی بدوێنێ دەڵێت:

- گورگ یەکدی ناخۆن.

ئەو زیندانییەی ئەو قسەیەی کرد، پیاوێکی سەرسپی بوو، لە سووچێکدا کزکۆڵەی کرد بوو، شۆربای کەلەرمی دەخوارد.

زیندانییەکی چوارەم: قامک بە ژێی بالالایکاکەیدا دێنێ و بەوپەڕی خەمساردی و بێموبالاتی دەڵێت:

- لەوە دەچێ بە تەما بێ، بەرپرسان بێن ڕاوێژ بە تۆ بکەن و چاوەڕوانی قسەی تۆ بن کە دەری بکەن یان نا؟

یەکێکی دی، بەتوندی و بەتوڕەیی وەڵامی دەداتەوە:

- جا بۆ پرس و ڕاوێژ نەکەن؟ برادەرینە ئەگەر پرسیاریان لێکردن بەڕاشکاوی و بێ دوودڵی وەڵام بدەنەوە. هەرچییەکتان هەیە بیڵێن. بەڵام نا، ئێمە فێرین لە ناو خۆماندا دەیکەین بە هەراوهەنگامە و گەنگەشەیەک کلکی کەری تیا دەپچڕێ، کەچی هەر کە کاتی کار و چوونە سەر کار دێت، قوڕوقەپ دەدەینەوە کەندێ.

بالالایکاژەنەکە دەڵێت:

- ئەی وایە! لەبەر دوو شتی وا بێکارەزیندان(سجن الاعمال الشاقة) دانراوە!

زیندانییەکەی پێشوو، بێئەوەی گوێ بگرێ و بزانێ چ وەڵامێکی درایەوە، لە سەری ڕۆیی:

- دوێنێ، پێری تۆزێ پاشماوەی ئاردمان کۆکردبووەوە دەمانویست بیفرۆشین و سوودێک لە پارەکەی وەربگرین، کەچی چاودێرەکەمان خەبەری لێداین و هاتن و دەستیان بەسەر ئاردەکەدا گرت، هەڵبەتە تا بۆ خۆیان بیفرۆشن!، ئەمە ڕاستە یان نا؟

- کێ دادت دەپرسێت، دادت دەبەیە لای کێ؟

- دەیبەمە لای کێ؟ دەیبەمە لای ئەو سەرپەرشتیارە تازەیەی کە بەم زووانە دێت.

- کام سەرپەرشتیار؟

- ڕاستە هاوڕێیان، بەم زووانە سەرپەرشتیار دێ!

ئەو زینـدانییەی ئەو قسـەیەی کـرد، گەنجێکـی خـورتی خـوێنەوار بوو، کتێبی "دۆشس دی لافالییر" و ئەو جۆرە کتێبانەی خوێندبووەوە، کاتی خۆی لە سوپادا عەریف بوو. پیاوێکی حەنەکچی و قۆشمەباز بـوو، بەڵام زینـدانییەکان لەبەر شـارەزایی و خـوێنەوارییەکەی ڕێزیـان دەگـرت. هەر کە ئەو قسـەیەی کـرد، بێـئەوەی گـوێ بە گەنگەشــە و مشـتومڕی زینـدانییەکان بدات، هەسـتا و یەکسـەر بۆ لای ئاشپەزەکە ڕۆیی و لێیپرسی ئاخۆ جگەر ماوە (زۆرجار ئاشپەزەکان ئەو جۆرە خواردنانەیـان دەفرۆشـت. دەچـوون جگەرێکـی تەواویـان دەکـڕی، دەیانجنی و پارچە پارچە بە زیندانیەکانییان دەفرۆشتەوە. ئاشپەزەکە لێیپرسی:

- بایی چەندە؟ بایی دوو کۆبیک یان چوار؟

- بـایی چوار کۆبیک، بـا خەڵکی کـام بـکەن، هاوڕێیـان، جەنەراڵێک، جەنەراڵێکی ڕاسـتەقینە لە پوترسـبۆرگەوە دێت بۆ تەفتیشـی سـیبیریا. ئەمە ڕاستە. ئەم قسەیە لە ماڵی ئامیرەوە بڵاوبووەتەوە.

ئەم هەواڵە، زینــدانییەکانی بە جــارێ هاوروژانــد. زینــدانییەکان نزیکەی چارەکە سـەعاتێک گەنگەشـەی ئەوەیان کرد کە ئەم جەنەراڵە کێیە، نازناوی چییە، ئاخۆ لە جەنەراڵەکانی شـارەکەی ئێمە گەورەتـرە یان نا؟ زیندانییان زۆریان حەز لە باسی پلەوپایەی بەرپرسانە و حەز دەکەن بزانن کێ لەو بەرپرسـانە لەوانی دی گەورەتـرە، کێ دەتـوانێ پشتی کارمەندانی دی لە عاردی بدات و کێ پشت بۆ کارمەندانی دی دادەنەوێنێ؟ ئیدی لەسـەر باسـی ئەو جەنەراڵانە دەکەوتنە ملمـلانـێ و دەمەقاڵە و هەنـدێ جار دەیانگەیاندە شەڕەمست و دەسـتان. دەبـێ چ قـازانج و بەرژەوەنـدییەکیان لەمەدا هەبـێ؟ کە گوێـت لە زینـدانییەکان دەبـێ، باسـی جەنەراڵان و بەرپرسـان دەکەن، یەکسـەر بـۆت بە دیـار دەکەوێ کە ئەو زەلامانە لە کۆمەڵگەدا، بەر لەوەی زینـدانی بـکرێن، لە

چ ئاستێکی ئەقڵیدا بوون. هەڵبەتە دەبێ ئەوەش بڵێین کە باسی جەنەراڵان و ئیدارەی باڵا و ئەو شتانە لە ناو ئێمەدا لە هەر باسێکی دی گرینگتر و گەرمتر بوو.

ماسوف، کە پیاوێکی کورتەباڵای، دەموچاو سوورەی، توند تەبیعەتی کەمئاوەز بوو، هەر ئەو بڵاوی کردبووەوە کە مێجەر دەگۆڕدرێ، گوتی:

- کەواتە کوڕینە ڕاستە کە مێجەر دەگۆڕن.

پیرەمێردە گرژ و خەمبارە پۆڕ سپییەکە، لە خواردنی شۆربایەکەی بووەوە و بە دەنگێکی پچڕپچڕ گوتی:

- بە بەرتیل دەمبەستی دەکات.

- بێگومان بەرتیلی دەداتێ. ئەم دزە سەروەت و سامانێکی زۆری دزیوە، بە تایبەتی کە پێش ئەوەی بۆ ئێرەش بێ هەر مێجەر بووە. ماوەیەک لەوەپێش خوازبێنی کیژی سەرۆکی کەشیشانی کردووە.

- بەڵام نەیگواستەوە و دەرکرا. ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە هەژار و نەبووە. خۆش خوازگار! تەنیا خاوەنی جلەکانی بەریێتی. پار لە جەژنی پاکدا، هەرچی هەبوو و نەبوو لە قوماردا دۆڕاندی، فیدکا ئەوەی بۆ گێڕامەوە.

سکوراتۆف هەڵی دایە و گوتی:

- کوڕینە باوەڕم پێبکەن، هەژار و ژنهێنانیان نەگوتووە. من تەجرووبەم هەیە و وەرن لە من بپرسن. پیاو زۆری پەلەیە، بەڵام لەزەتەکەی زۆر ناخایەنێ.

ئەو گەنجە خوێنگەرمە زیتەڵەکەی کە کاتی خۆی لە سوپادا عەریف بوو گوتی:

- تۆ پێتوایە ئێستا ئێمە هیچ ئیشوکارمان نییە گوێ لە تۆ بگرین باسی خۆتمان بۆ بکەی؟ بەڵام توکفاسۆف هەر زۆر کەری! ئەگەر

پێتوابێ مێجەرێک بتوانێ بەرتیل بە جەنەراڵێکی سەرپەرشتیار بدات، ئەوا زۆر زۆر سەهویت! پێتوایە جەنەراڵێکی گەورە و گران لە پوترسبۆرگەوە بە تایبەتی بۆ ئەوە دەنێرن کە مێجەری هاورێت تەفتیش بکات؟ ئەم بیرکردنەوەیە ئەوپەڕی گەوجیەتییە کوڕی باش! ئەم قسەیە لە من وەربگرە.

یەکێک لە ئاپۆراکە بەگومانەوە گوتی:

- یانی لات وایە لەبەر ئەوەی جەنەراڵە بەرتیل وەرناگرێ؟

- هەڵبەتە، خۆ ئەگەر بەرتیلیش وەربگرێ، بەرتیلی گەورە وەردەگرێت.

- ڕاستە، بەرتیلیش بە گوێرەی پلەیە، تا پلەکە بەرزتر بێ دەبێ بەرتیلەکە زیاتر بێ!

کفاسۆف بە تۆنێکی بنجبڕ دەڵێت:

- هیچ جەنەراڵێک نییە بەرتیل وەرنەگرێت!

باکلۆشین لەپڕ قسەکەی پێبڕی و بەتەوسەوە گوتی:

- باشە تۆ بەخۆت بەرتیلت بە هیچ جەنەراڵێک داوە، وا بەو دڵنیاییە ئەو قسەیە دەکەی؟ باوەڕ ناکەم بە عەمراتت جەنەراڵێکت دیتبێ!

- بۆ نەمدیوە؟ دیوومە و زیاتریش.

- درۆ دەکەی!

- تۆ درۆ دەکەی!

- باشە ئێستا من درۆکەت تاقی دەکەمەوە. کوڕینە ئێوە بە شایەد بن، نالێ جەنەراڵی دیتووە، با پێمان بلێ کام جەنەراڵی دیتووە! دەی بیلێ! من هەموو جەنەراڵەکان دەناسم!

کفاسۆف، بە دوودڵی گوتی:

- جەنەراڵ زیبەرتم دیتووە.

-زیبەرت؟ جەنەراڵی وا لە سوپادا نییە. ڕەنگە مەبەستت ملازم زیبەرت بێ کە لە کاتی شەلاقکارییەکەتدا یەک دوو جار پشتی دیتوویت، ئیدی تۆ لە ترسا، لێت بووە بە جەنەراڵ و بە جەنەراڵت زانیوە.

سکوراتۆف هاواری کرد:

- نا، برادەرینە گوێ لە من بگرن، چونکە من پیاوێکی ژندار و پوختەم. ڕاستە کاتی خۆی لە مۆسکۆ جەنەراڵێک هەبوو بە نێوی زیبەرت. کابرایەکی ئەڵمانیی بوو، بووبوو بە ڕووسیی. ئەم جەنەراڵە هەموو ساڵێک دەچووە لای قەشە و ئیعترافی بەو خەتایانە دەکرد کە دەگەڵ کچانی چکۆلەدا کردبوونی، وەکو مراوی ئاوی دەخواردەوە. بە لای کەمەوە چل پەرداخ ئاوی لە ڕووباری موسکۆڤا دەخواردەوە. خولامەکەی بۆی گێڕامەوە کە گوایە نەخۆشە، نەمزانی چ نەخۆشییەکیەتی، دکتۆران خواردنەوەی ئەو ئاوەیان وەکو دەرمان بۆ دانابوو.

زیندانییە بالالایکا ژەنەکە گوتی:

- دیارە ورگی حەوزی ماسییان بووە.

زیندانییەکی دیکە بە ناوی مارتینوف، کە پیاوێکی پیری بزێوی هەمیشە جەنجاڵ بوو، کە کۆنە سوپایی، بەشی سوارە بوو، خۆی لە قسەکان هەڵقورتاند و گوتی:

- ئەرێ تۆزێ بێدەنگ نابن؟ ئەم مەسەلەیە، مەسەلەیەکی زۆر جددییە، بۆچی وا کردووتانە بە فشقیات و ڕابواردن؟ باسی سەرپەرشتیار لە من بپرسن، سەرپەرشتیاری چی؟

یەکێک لە گوماندارەکان گوتی:

- ئەوانە خەڵکی درۆزنن! خوا دەزانێ ئەم هەواڵەیان لە کێوە هێناوە! ئەمە هەمووی قسەی ڕووتە، فڕی بە ڕاستییەوە نییە.

کولیکوف، که تا ئەو کاتە بێدەنگ بوو، هەڵی دایە و گوتی:

- نەخێر، قسەی ڕووت نییە، ئەمجارەیان درۆ نییە.

کولیکـوف، پیـاوێکی سـەنگینی پەنجـا سـاڵە، ڕەزاسـووک بـوو، هەڵسـوکەوت و ڕەفتـاری غروورئـامێز بـوو. دەمـارێکی قەرەجـانەی تێـدابوو، کـاری بەیتـاڵی دەکـرد، پـارەیەکی زۆری لە چارەسـەری ئەسپان دەست دەکەوت، لە زیندانەکەدا ئارەقی دەفرۆشت، پیاوێکی گەوج نەبوو، بگرە زیرەکیش بوو، ئەمە جگە لەوەی یادگەیەکی پڕ و دەوڵەمەنـدی هەبـوو. بە ئەسـپایی قسـەی دەکـرد، وشـەکانی، وەکـو ئەوەی زێـڕ و زیـو بـن، بەدانسـقە هەڵـدەبژارد. بە هێمنـی لەسـەر قسەکەی ڕۆیی:

- ئەم قسەیە ڕاستە. من هەفتەی ڕابردوو بیستم. ئەمە جەنەراڵێکی زۆر گەورەیە، بۆ پشـکنینی سەرانسـەری سـیبیریا هـاتووە. بێگومـان بەریتـل وەردەگرێت، بەڵام مێجەرە (هەشت چاوەکەی) ئێمە بەرتیلی ناداتێ! هەر نـاوێرێ بچێتە نزیکیشـیەوە، چونکە ئێوە خۆتـان دەزانن، جەنەرەڵانـیش گەورە و بچووکیـان هەیە. هەموویـان وەکـو یەک و لە یەکئاسـت و پـلەدا نـین. بەڵام مـن دڵنیاتـان دەکەم کە مـێجەرەکەی لەمەڕ خۆمـان لە جێـی خـۆی دەمێنـێ. چـونکە ئـێمە زمانمـان نیـیە، دەموپلمـان نیـیە. هەقـی قسـەکردنمان نیـیە، بێگومـان بەرپرسـەکانمان زمانی لێ نادەن، لە عەلەیی نادوێن، ئەفسەران یەکتر ناشکێنن، سکاڵا لە یەکدی ناکەن. دەبینن یارۆی سەرپەرشتیار دێت بۆ زیندانەکەمان، چاوێکی پێدا دەگێڕێ و دەڕوات و پاشـان ڕاپۆرێک بەرزدەکاتەوە کە هەمـوو کاروبارەکـان بە ڕێکوپێکی دەڕۆن و هـیچ کەموکـوڕییەک لە ئارادا نییە.

- ڕاستە، بەڵام مێجەر ترساوە. لە بەیانییەوە تا ئێستا سەرخۆشە.

- ئەم ئێوارەیە داوای دوو گالیسکەی کردووە، هەڵبەتە بە قسەی فیدکا.

- ئێوە دڵی خۆتان بە چی خۆش دەکەن، چما ئەمە یەکەم جارە بە سەرخۆشی ببینن؟

زیندانییەکان هاوروژان، لە نێوان خۆیاندا دەیانگوت:

- بە ڕاستی ناهەقییە ئەگەر شتێ لەم مێجەرە نەکرێ.

هەواڵی هاتنی سەرپەرشتیار لە سەرانسەری زیندانەکەدا بڵاوبووەوە. زیندانییەکان بەدەم باسی هەواڵەکەوە بە نێو حەوشەکەدا دەهاتن و دەچوون. هەندێک بەگەرمی خەریکی گفتوگۆ بوون. هەندێکی دی هێدی و هێمن هیچیان نەدەگوت، هەندێک خەمسارد و بێموبالات بوون. ژمارەیەکیش بە خۆ و بالالایکاکانیانەوە لەسەر سەکۆی بەر دەرگاکان دانیشتبوون و خەریکی مۆسیقا ژەنین و ستران چرین بوون. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی زیندانییەکان خرۆشا بوون.

لە دەوروبەری سەعات نۆی شەودا، سەرژمێری کراین و خراینە قاوش و ژوورەکانەوە و دەرگاکانمان لەسەر داخرا.

وەرز وەرزی هاوین بوو، شەو، خۆی لە خۆیدا کورت بوو، ئێمەش سەعات پێنجی بەیانی هەڵدەستاین. بەو حاڵەشەوە کەس پێش سەعات یازدەی شەو نەدەخەوت، چونکە قسەوباس تا ئەو کاتانە هەر نەدەبڕایەوە و تەواو نەدەبوو، زیندانییەکان لە جموجۆڵ و هاتوچۆ نەدەکەوتن، تەنانەت هەندێ جار وەکو شەوانی زستان کۆڕی قومار دەبەسترا. گەرمی دنیا لە کێشا نەبوو. ڕاستە پەنجەرەکان دەکرانەوە و هەوای فێنکی شەو دەهاتە ژوورەوە، بەڵام زیندانییەکان لەسەر تەختەخەوەکانیان ئارامیان نەدەگرت و لێکدا لێکدا گینگڵیان دەدا. جا کێچ و مێشوولە چەند زۆر بوو! بە زستان زۆرمان هەبوو، بەڵام کە

بەهـار دەهـات هێنـدەی دی زیادیـان دەکـرد، ئەگەر بە خـۆم نەمـدیتبا، بـاوەڕم نەدەکـرد. جـا لە هاوینـدا کـێچ و پێشـکە لە ڕادەبەدەر زیـادی دەکـرد. ڕاسـتە پیـاو دەتـوانێ دەگەڵ کـێچ و پێشـکەدا ڕابـێ، بەڵام بە ڕاستی عەزابە، عەزابێکە ئارام و حەوانەوەت لێهەڵدەگرێت، نەخۆشـت دەخـات، تـات لێـدێ! خەوت لـێ حەرام دەکـات، کە دەنوویـت وەکـو ئەوەیە نەنوسـتبیت، ئەنجـام لە بەرەبەیانـدا، کە دژمـنەکەت مانـدوو دەبێـت، لە فێنکـی بەیانـدا خەوت لێـدەکەوێ، لەپـڕ دەنگـی دەهـۆڵی ناموبـارەکی بێدارباش بەرز دەبێتەوە، سـات بە سـات دەنگـی لێدانی دەهـۆڵەکە بەرز و بەرزتـر دەبێـتەوە، هەزار و یەک نەفـرەت بـۆ ئەم دەهۆڵکوتانە دەنێریت و خۆت لە پاڵتۆ فەروەکەتەوە دەپێچیت و ناچـار لە دڵـــی خۆتـــا دەڵێـــی: بەزمەکەیە، ئەمە نە ڕۆژێـــکە و نە دوان و سبەی و دووسـبەی و بە درێژایـی سـاڵان دووبـارە دەبێتەوە تـا ئەو ڕۆژەی ئازاد دەبیت. جا کەی ئەو ڕۆژە دێت؟ ئەم ئازادییە لە کوێیە؟ چـار نیـیە دەبـێ هەسـتیت، زینـدانییەکانی دەوروبەرت هەسـتاون، کەوتـوونەتە جموجـوڵ، ژاوەژاو بەرەبەرە بەرز بـووەوە زینـدانییەکان، خۆیـان گـۆڕی و حازروئامـادەبوون کە بـۆ کـار بـڕۆن. ئیـدی تـۆش بەپەلە دەبـێ هەسـتیت و فریـا بـکەوی، گرینـگ نیـیە هەرچـۆنێ بـێ دەتوانی دوای نیوەڕۆ سەعاتێک بخەوی.

ئەنجـــام هەواڵـــی هـــاتنی سەرپەرشـــتیارەکە بـــوو بە ڕاســـت. فەرمانبەرێکی گەورە، بە پلەی جەنەراڵ، لە پوترسبۆرگەوە نێردرابوو بۆ پشکنینی گشت دایرە و فەرمانگەکانی دەڤەری سیبیریا و گەییبووە توبولسک، حاڵی حازر لەوێ بوو.

هەر ڕۆژەی شتێکی تازەمـان دەبیست. دەنگوبـاس و دەنگۆکانمـان لە شـارەوە بـۆ دەهـات. دەیـانگوت شـار خرۆشـاوە. هەمـوو دەترسـن. هەر کەســـە و لە خەمـــی ئەوەدایە بە باشـــترین شـــێوە دەربـــکەوێ.

حکومەت و دەزگا فەرمییەکان، سەرگەرمی ئەوەن کە کۆڕ و ئاهەنگی هەمەجۆری هەڵپەڕکێ و گۆرانی بۆ هاتن و پێشوازی ئەو ساز بکەن. ژمارەیەک زیندانیی نێردران بۆ پاککردنەوە و پڕکردنەوەی چاڵوچۆڵی شەقام و ڕێگاکانی تاراوگەکەمان، بۆ بۆیە کردنی دیوار و کۆڵەکە و عامود و دەرگاکان، بۆ چاککردنی هەر شتێکی دیار و بەرچاو. زیندانییەکان زۆر چاک لە مەبەستی ئەم کارە حاڵی دەبوون، سات بە سات گەنگەشە و گفتوگۆکانیان توندتر و گەرمتر دەبوو. ئیدی پەتیان بۆ خەیاڵ بەرەڵلا کردبوو. تەنانەت خۆیان ساز دەدا کە جەنەراڵ هات، گلەیی و سکاڵای خۆیان لە ئیدارەی زیندان بکەن و داخوازییەکانی خۆیانی پێبڵێن، بەڵام ئەمە بەو مانایە نەبوو کە تەبا و کۆک بن و هەموو دەمبۆڵە و قەرقەشەیەک وەلاوە بنەن. مێجەرەکەشمان، دەتگوت لەسەر ئاو و ئاگرە، زۆر نیگەران بوو. بەردەوام سەردانی زیندانەکەی دەکردین، لە جاران زیاتر دەیبۆڵاند و زیندانییەکانی سەرکۆنە دەکرد، لەسەر بچووکترین سەرپێچی بۆ بنکەی پاسەوانی(قەرەوڵخانە) دەناردن تا سزا بدرێن، بایەخێکی زۆری بە پاکوخاوێنی و ڕواڵەتی ژوور و قاوشەکان دەدا. لەو ماوەیەدا، ڕووداوێکی بچووک ڕووی دا، لەجیاتی، وەکو چاوەڕوان دەکرا، مێجەر تووڕە بکات، بە پێچەوانەوە زۆری خۆشحاڵ کرد. زیندانییەک دەگەڵ زیندانییەکی دیدا بەشەڕ هاتبوو، ڕێک درەوشەیەکی کرد بوو بە سینگیدا و چی وای نەمابوو بەر دڵی بکەوێ. کابرای درەوشەوەشێن نێوی لوموف بوو. ئەویتر لە زیندانەکەدا پێیان دەگوت گافریلکا: ئەمە یەکێک بوو لە چەتە و ڕێگرە کۆن و کارامەکان، پێشترش باسم کردووە. ئیدی نازانم ناوی دیکەی هەبوو یان نا، بەهەرحاڵ من ڕۆژێ لە ڕۆژان نەمبیست کە ناوێکی تری هەبێ.

لوموف، له ماڵباتێکی جووتیاری دەوڵەمەندی، خەڵکی (تومسک)ی هەرێمی (ک) بوو. ئەم ماڵباتە لە پێنج کەس پێکهاتبوو: دوو برا و سێ کوڕ، ئەمانە جووتیاری دەوڵەمەند بوون، لە نێو خەڵکی هەرێمەکەدا وا باوبوو کە پتر لە سێ سەد هەزار ڕۆبڵی کاشیان هەیە. ئەمانە بە فەلاحەت و جووتیاری و دەباغچییەتییەوە خەریک بوون. بەڵام دەوڵەت و سامانەکەیان زیاتر لە ڕێگای سووخۆری و کڕین و فرۆشتنی ماڵی دزیاری و پەناودان و شاردنەوەی یاخی و چەتە و ڕێگران و ئەو جۆرە کارانەوە بوو، نیوەی جووتیارانی هەرێمەکە قەرداری ئەوان بوون، دەستیان لە ژێر باری ئەواندا بوو. ئەندامانی ئەم ماڵباتە، زیرەک و چاوکراوە بوون، ئیدی خۆیان بە گەورەی هەرێمەکە دەزانی و هەرچییەکیان بویستایە دەیانکرد. تا ڕۆژێکیان فەرمانبەرێکی گەورە بە ڕێکەوت دەبێ بە میوانیان، ئەم فەرمانبەرە گەورەیە مەحەبەتی دەچێتە سەر باوکەکەیان و زیرەکی و بوێریی باوکەکەیانی دەچێتە دڵەوە، ئیدی ماڵباتەکەی لوموف، ئەمە بە هەل دەزانن و وا خەیاڵ دەکەن دەتوانن هەرچییەکیان بوێ بیکەن، بۆ خۆ لەسەر پێشێلکاری یاسایی و کارێن خۆسەری بەردەوام دەبن و شولی لێهەڵدەکێشن و خەڵکەکە بەرەبەرە دەکەونە پرتەوبۆڵە و لێیان دەخوێنن و خۆزیا دەخوازن بە ناخی ئەرزا بچن. بەڵام ماڵباتەکەی لوموف پەند وەرناگرن و گوێ بە پرتەوبۆڵەی خەڵکی نادەن، لەسەر پێشێلکاری خۆ بەردەوام دەبن، وایان لێدێت نە منەتی سەرانی پۆلیس و نە دادسێنان و دادگاکانی ئەو هەرێمە دەزانن. بەڵام ئەنجام بەخت لێیان هەڵدەگەڕێتەوە و بە جارێ باریان دەکەوێتە لێژی و لێیان دەقەومێ، هەڵبەتە نەک بە هۆی ئەو تاوانە نهێنیانەوە کە دەیانکرد، بەڵکو بە هۆی تۆمەتێکی هەڵبەستراو و درۆوە. ئەم ماڵە مەزرایەکیان هەبوو لە دووری دە فەرسەخی ماڵەکەی خۆیان.

هاوینان شەش وەرزێری قەرخیزی کاریان لەم مەزرایەدا دەکرد، ئەم وەرزێرانە لە مێژ بوو کاریان لای ئەم بنەماڵەیە دەکرد. لەپڕێکدا، ئەم شـــەش وەرزێـــرە، بە کـــۆمەڵ لەو مەزرایەدا دەکـــوژرێن، دوای لێکۆڵینەوەی دوورودرێژ، زۆر شتی ناڕەوا و نابەجێ ئاشکرا دەبێت. ئیـدی لێکـۆڵینەوە ئەوە دەردەخـات کە ماڵبـاتی لومـوف، ئەو شـەش وەرزێرەیـان کوشـتووە. لومـوف و بـرازایەکەی ئەم واریقاتەیـان گێڕابووەوە و کەوتبووە سەر زاری گشت زیندانییەکان، گوتبوویان، حکومەت ئەوەی بۆ ساغ دەبێتەوە کە قەرخیزییەکان قەرزێکی زۆریان لەســەر ماڵبـاتی لومـوف دەبێـت، ئەم ماڵبـاتە وێـڕای پـارەداری و زەنگینیـان، لە بەغیلـی و چرووکیـدا قەرخیزییەکـان دەکـوژن تـا قەرزەکەیـان نەدەنەوە و بە یەجگـاری لە شـەڕیان بخەلەسێن. ئیـدی بەدەم لێکـۆڵینەوە و دادپرســییەوە دەســت بەســەر ســەروەت و سـامانەکەیاندا دەگیـرێ و دەکەونە سـەر سـاجی عەلـی . بابەکەیـان دەمرێت. کوڕەکـان دەگیـرێن، یەکێـک لە کوڕەکـان لەگەڵ مامەکەیانـدا حوکمی پازدە ساڵ بێگارەزیندان دەدرێن و هەواڵەی زیندانەکەی ئێمە دەکرێن، هەڵبەتە ماڵباتی لوموف، بێتـاوان بوون، نە لە دوور و نە لە نزیک دەستیان لەو تاوانەدا نەبوو بوو. ڕۆژێک گافریلکا، کە مرۆڤێکی هەرچیوپەرچی و ناکەس بەچەیە، گوایە یاخی و چەتەش بووە، بەڵام تا حەز بکەی بەدەماخ و حەنەکچی بوو، خۆی ددانی بەوەدا نابوو کە ئەو، ئەو وەرزێـرانەی کوشـتبوو، بەهەرحـاڵ دڵنیـانیم لەوەی کە بە ڕاسـتی خـۆی ددانـی پێـدا نـابوو یـان نـا، بەڵام زینـدانییەکان بـێ چەنـدوچوون بە بکـوژی شـەش قەرخیزییەکەیـان دەزانـی. ئەم گافریلکـایە، پێشـتر، لە سـەردەمی یـاخیگەری و چەتەگەرییەکەیـدا، سەروسـرێکی دەگەڵ ماڵبـاتی لوموفـدا هەبـوو بـوو (ئەم پیـاوە بە شـێوەیەکی کـاتی ڕەوانەی زینـدانەکەی ئـێمە کـرا بـوو، بە تـۆمەتی

هەڵاتـن لە سـەربازی بـۆ ئێـرە نێردرابـوو)، ئەم گافریلکـایە، بە هاودەسـتی سـێ چەتەی دیـکە، بە ئومێـدی تـاڵانکردنی مەزرایەکە، قەرخیزییەکانی کوشتبوو.

زیندانییەکان، نازانم بۆچی، لوموف و برازاکەیان خۆشنەدەویست! برازایەکەی، گەنجێکی خۆشمەشرەب و زیرەک بوو، لەگەڵ هەموو کەسێکدا دەسازا و هەڵی دەکرد. بەڵام مامەکەی، ئەوەی درەوشـەکەی لە گافریلکا دابوو، جووتیارێکی گەوجی، هەڵچووی شـەڕانی بوو، هەمیشە بە گـژ زیندانییەکانـدا دەچـوو و ئەوانـیش دەسـتیان لێنەدەپاراسـت و هەمـوو جـارێ بە قەد کەرێکیـان دەکوتـا. بە پـێچەوانەوە گافریلکـا، چـونکە پیـاوێکی ڕووخـۆش و حەنەکچـی و زەمانسـاز و خۆشمەشـرەب بـوو، لای هەمـوو زینـدانییەکان خۆشەویسـت بـوو. لومـوف و بـرازاکەی دەیـانزانی، گافریلکـا سەرچاوەی ئەو تاوانەیە کە ئەوان لەسەری حوکم دراون، یانی باجی تـاوانی ئەو دەدەن، بەڵام شـەڕیان پێنەدەفرۆشـت. گافریلکـاش کەم و زۆر خـۆی لـێ تێنەدەگەیانـدن. بەڵام شـەڕەکەی لومـوف و گافریلکا لەسەر ئافرەتێکی قێزەون بوو، کە گوایە ئەو دووە هەڤڕکییان لە سـەر دەکـرد، تـا ڕۆژێ گافریلکـا بە کەشوفشـێکی زۆرەوە باسـی ئەو ئافرەتەی کرد بوو کە چۆن بۆی دەسـتەمۆ بووە، ئیدی کە لومـوف گـوێی لێـدەبێ، بە جـارێ دەهـری دەبـێ، غیرەتـی دەجـوڵێ و درەوشەیەک بە سینگی گافریلکادا دەکات.

هەرچەنـدە ماڵبـاتی لومـوف، بە هـۆی ئەو ڕووداوەوە هەمـوو سـەروەت و سـامانی خۆیـان لەدەسـت دابـوو، ماڵیـان بە تەواوەتـی وێران بوو بوو، هێشتاش لە زینداندا لە هەموان پارەدارتر بوون. پارە و سەماوەریان هەبوو، هەر کاتێ حەزیان کردبا، چایان دەخواردەوە. مـێجەر بەمەی دەزانـی و ڕقـی گەورەی لە لومـوف و بـرازاکەی بـوو،

لێیان بە بیانوو بوو. مام و برازا هۆی ئەم بیانووەیان بەوە دەزانی کە بەرتیلیان نەدابوویە.

ئەگەر لوموف، درەوشەکەی لە سینگی گافریلکادا خەتم کرد بوایە، بێگومان کوشتبووی، بەڵام ئیدی تەنیا بە سووکی برینداری کرد بوو. یەکسەر هەواڵی ئەم شەڕە بە مێجەر گەیەنرا. بۆیە بەلەز خۆی گەیاندە قاوشەکە و نەک هەر نارەحەت نەبوو، بەڵکو زۆریش خۆشحاڵ بوو. تا ئێستاش لەبەرچاومە چۆن خۆی بە ژووردا کرد، یەکسەر خۆی گەیاندە گافریلکا و بە میهر و سۆزێکی باوکانەوە، وەک ئەوەی کوڕی خۆی بدوێنێ گوتی:

- ها برادەری ئازیز، لە خۆت ڕادەبینی بە تەنیا و هەر خۆت بڕۆی بۆ نەخۆشخانە، یان پێویستت بەوەیە بە گالیسکە بڕۆیت؟ نا، پێموایە باشتر وایە ئەسپێکت بۆ بێنن. ئادەی یەکسەر ئەسپێکی بۆ زین بکەن.

گافریلکا گوتی:

- بەڵام پایەبەرز من هەست بە هیچ ناکەم تەنیا تۆزێک سینگم ڕووشاوە و هیچی تر.

- نا برادەر تۆ نایزانی، تۆ نایزانی، پاشان دەبینی لە چ شوێنێکی هەستیار و ترسناکی داویت، شوێنێکی زۆر ترسناکە، ڕێک ژێر دڵتە، ئەم بێشەرەفی خوێڕییە ڕێک لە ژێر دڵی داویت!

مێجەر دوای ئەو قسانە ڕووی کردە لوموف و گوتی:

- ئەمەت لێ بەسەر ناچێ، ڕاوەستە بۆم، بزانە چۆن ئەم درکەت لە ژێر پێ دەردێنم! دەی بیبەن بۆ بارەگای پاسەوانی!

مێجەر هەڕەشەکەی خۆی بردە سەر. لوموف حوکم درا. هەرچەندە زامەکەی یارۆ زۆر سووک بوو، مەسەلەکە بە ناهەق خرایە ئەو خانەیەوە کە بە تەما بووە دوژمنەکەی خۆی بکوژێت، بۆیە ماوەی زیندانیەکەی لوموف، چەند ساڵێک زیاد کرا، هەزار داریشی بۆ بڕایەوە. هەڵبەتە مێجەر بەو کارە زۆر خۆشحاڵ بوو.

ئەنجام سەرپەرشتیاری گۆرین گەیشت. بۆ ڕۆژی دووەم هات بۆ پشـکنینی زینـدانەکە. ڕۆژەکە ڕۆژی جەژن بـوو. هەمـوو شـتێک، دارودیوار، چەند ڕۆژێک بوو پاکوخاوێن کرا بووەوە و شۆردرابوو و لە دوورەوە دەبریقایەوە. زیندانییەکان، سەریان تاشرا بوو، جلی سپی خاوێنیان لەبەرکردبوو. جلی هاوینەمـان بریتی بوو لە دەستێک جلی کەتـانی چـوونیەک، پـارچەیەکی ڕەشـی چوارگۆشـەی چکۆلەی چەنـد سـانتیمەتری بە پشتی چاکەتی بیجـامەی هەر یەکێکمـانەوە دورابـوو. یەکدانە سەعاتی تەواو مەشقمان پێکرا بـوو کە ئەگەر ئەو فەرمـانبەرە گەورەیە سڵاوی لێکردین چۆن وەڵامـی بدەینەوە و چ بڵێین، تەنـانەت هەنـدێ تـاقیکردنەوەی پراکتیکیشـمان پێکـرا، تـا دڵنیـا بـبن لەوەی کە زیندانییەکان مەشقەکە فێر بوون و لەبەریان کردووە. مێجەر دەتگوت ژانی کردووە، ئۆقرەی نەدەگرت، وەکو شێتان دەهـات و دەچوو. بە سـەعاتێک پێش هـاتنی جەنەراڵ گشـت سـەربازەکان لە جێی خۆ ڕیز بـوون، وەکـو پەیـکەر بێجووڵە لە جێی خۆ چەقین، قۆڵ و باسـکیان ڕێک و بێجووڵە شۆڕ کردبووەوە. ئەنجام جەنەڕاڵ، لە سـەعات یەکی دوا نیـوەڕۆدا خـۆی بە ژووردا کـرد. جەنەراڵێکـی ئەوەنـدە مەنـد و مـــۆن و بەســـام و بەهەیـــبەت بـــوو، هەر فەرمـــانبەرێکی دەڤەری سـیبیریای ڕۆژئـاوا بیبینبـایە، بێگومـان لە ترسـا ڕادەچڵەکی. جەنەڕاڵ، بە کەشـــوفش و لـــووتبەرزییەوە، وەژوور کەوت، دنیـــایەک خـــوڵام و دەستوپێوەندی بە دواوە بوو کە زۆربەیان جەنەڕاڵ و کۆلۆنێل بـوون، زیاتر گەورە کارمەند و فەرمـانبەری ئەو شـارە بـوون کە زیندانەکەی تێدابوو. کابرایەکی مەدەنی باڵابەرزی، سیما جوانی، فەروە لەبەریشـی لەگەڵ بوو، کە زۆر ئازادانە و سەربەستانە ڕەفتـاری دەکرد، جەنەڕاڵ بەردەوام لە نـــاو هەموانـــدا ڕووی لەو دەکـــرد و بەوپەڕی ڕێـــز و حـــورمەتەوە قســـەی دەگەڵ دەکـــرد. ئەم پیـــاوە مەدەنیـــیەش لە

پوترسبۆرگەوە هاتبوو. زیندانییەکان لەوە حایر مابوون، کە چۆن جەنەراڵێکی وا گەورە ئەو هەموو ڕێزە لە بابایەکی مەدەنی دەنێت، بەهەرحاڵ ناوی زانرا و پاشان پۆست و ئەرکەکانی زانرا، بەڵام مەگەر هەر خوا بزانێ تا چوونە بنجوبناوانی ناو و ناوبانگ و پۆست و فەرمانەکانی و قوڕی بنیان دەرهێنا، چەند گەنگەشە و قسەکراوە! بەڵام میجەرەکەی لەمەڕ خۆمان، کە خۆی لە چاکەت و پانتۆڵێکی تەسکدا جەڕاند بوو و قردێلەیەکی پرتەقاڵی لە مل کرد بوو، نەچووە دڵی جەنەراڵەوە، چاوانی سوور دەتگوت گۆمی خوێنن، گوناکانی سوور هەڵگەڕا بوون، دڵڕەقی لە سیمای دەباری، وەکو ڕێز بۆ میوانە گەورەکە، چاویلکەکەی داکەند بوو و کەمێک دوور لەو بەڕێزەوە ڕەق ڕاوەستا بوو، چاوەڕوانی هەر ئەمر و فرمانێک بوو تا بەسەر بۆ پایەبەرزی ئەنجام بدات. بەڵام جەنەراڵ هیچ داوایەکی نەبوو تا بۆی جێبەجێ بکرێت. جەنەراڵ بە بێدەنگی بەسەر قاوش و ژوورەکاندا گەڕا، چاوێکی بە مووبەقەکەدا گێڕا و تۆزێکی لە شۆرباکە، کە شۆربای کەلەرم بوو چەشت، منیان پێنیشاندا و گوتیان ئەمە ئەشراف و نەجیبزادەیە و گوایە ئەمە و ئەوەم کردووە، جەنەڕاڵ گوتی:

- ئا، ئەدی ئێستا ڕەفتاری چۆنە؟

پێیان گوت:

- پایەبەرز، ڕەفتاری زۆرباشە، عەیبی نییە.

جەنەڕاڵ سەرێکی لەقاند و دوای دوو دەقیقە لە زیندانەکە وەدەرکەوت. زیندانییەکان هەموو پەست و ناڕازی و سەرسام بوون. هیچ کەسێک زاتی نەکرد نەک سکاڵا لە میجەر بکات بگرە ناویشی بێنێ. هەڵبەتە میجەر بە خۆیشی دڵنیابوو کەس ناوێرێ پرکێشی وا بکات.

«١٧»
ئاژەڵە ماڵییەکانی زیندان

دوای ســـەردانەکەی سەرپەرشـــتیار بە مـــاوەیەکی کەم، ئیـــدارەی زینـــدان ئەســـپێکی کـــوێتی کـــڕی، ئەم ڕووداوە بـــۆ زینـــدانییەکان لە سەردانەکەی جەنەڕاڵ زۆر خۆشتر بوو. ئیدی باو بوو کە لە زینداندا هەمیشـــە ئەســـپێک ڕادەگیـــرا بـــۆ هێنـــانی ئـــاو و فڕێـــدانی زڕوزبـــڵ و خۆڵوخاشاک و ئەو شتانە. یەکێک لە زیندانییەکان، دەکرا بە بەرپرسی ئەســـپەکە، دەیهێنـــا و دەیبـــرد، هەڵـــبەتە بە چـــاودێریی پاســـەوانێک. ئەم ئەسپە لە بەیانییەوە تـا ئێواریَ کاری دەکرد. حەیـوانێکی بـاش بـوو، بەڵام ئەوەنـدە کـاری کـرد بـوو بە تەواوەتـی چروسـابووەوە، تەواو لەڕولاواز بـوو بـوو. ڕۆژێـک پـێش جەژنـی سـان پـترۆس، لە کاتێکدا بەرمیلێ ئاوی بەسەر پشتەوە بوو، لە ناوەندی حەوشـەکەدا کەوت و دوای چەند ساتێک لیچ بووەوە و مردار بووەوە. زیندانییەکان زۆریان خەفەت بۆ خوارد. لە دەوری خڕ بوونەوە، هەر کەسـە و قسـەیەکی لە بـارەوە دەکـرد. خەڵکـانی ئەزموونـدار: ئەوانەی لە فەوجـی سـوارە کاریـان کـرد بـوو، قەرەجـان، بەیتـاڵان و هـی دیـکە، کە شـارەزاییان

دەربارەی ئەسپ و ئەسپ بە خەم کردن هەبوو، هەر کەسە و قسەیەکیان دەکرد و کەسیش گوێی لە کەس نەدەگرت. بەڵام فایدەی نەبوو، ئەسپەکوێت زیندوو نەبووەوە، لە عاردەکە کەوتبوو، بای کرد بوو، ئاوسا بوو، مێجەر لەم ڕووداوە ئاگادار کرایەوە. مێجەر یەکسەر دەستووری کڕینی ئەسپێکی تری دا.

بۆ سبەی بەیانی زوو کە ڕۆژی جەژنی سان پتروس بوو، کاتێ زیندانییەکان دوای نوێژ، کۆبوونەوە، ئەسپفرۆشان، بە خۆ و ئەسپەکانیانەوە هاتن. مەسەلەی هەڵبژاردن و کڕینی ئەسپ بە زیندانییەکان سپێردرابوو، چونکە بە ڕاستی مەیتەر و ئەسپەوانی زۆر شارەزایان تێدابوو، ئەمە جگە لەوەی کە زۆر زەحمەت بوو دوو سەد و پەنجا پیاوی شارەزا و ئەسپەوان، کە سەریان لە ئەسپەوانیدا سپی کرد بوو، فریو بدرێن. ئیدی قەرەج و قەرخیز و دەلاڵی ئەسپان و خەڵکی شار هەموو هاتن. زیندانییەکان، بەتاسەوە چاوەڕوانی هاتنی هەر ئەسپێکی تازە بوون و منداڵئاسا دڵیان بەو سەوداومامەڵەیە خۆش بوو. ئەوەی زۆر دڵی خۆش دەکردن، ئەوە بوو کە وەکو هەر خەڵکێکی ئازاد دەیانتوانی مامەڵەی وڵاخێکی بەرزە بکەن، دەتگوت بۆ خۆیانی دەکڕن و پارەکەی کاش لە گیرفانی ئەوان دەردەچێ. سێ ئەسپیان هێنا، پێش ئەوەی ڕەئی زیندانییەکان لەسەر کڕینی ئەسپی چوارەم بگیرسێتەوە. فرۆشیارەکان بەسەرسامی و جۆرە ترسێکەوە دەیانڕوانییە ئەو سەربازە پاسەوانانەی کە دەگەڵ زیندانییەکاندا بوون، بە ڕاستی دیمەنی دوو سەد پیاوی سەرتاشراوی پێ بە کۆتوزنجیر، بۆ ئەوان، بە تایبەتی کە لە ماڵی خۆدا، لە لانە و کاشانەی خۆدا، کەس نەبوو بچێتە سەریان، برێک سەیر و ترسناک بوو. زیندانییەکان ئەوپەڕی هەوڵی خۆیان خستبووە کار کە باشترین ئەسپ هەڵبژێرین و بە نرخێکی گونجاو بیکڕن. بەوپەڕی جددی بە

دەوری ئەسپەکاندا دەهاتن، لێی ورد دەبوونەوە، تەمەشایان دەکرد، وەکو ئەوەی ئاسوودەیی و خۆشگوزەرانی ئایندەیان لە زیندانەکەدا، پەیوەست بێ بەو ئەسپەوە کە دەیانکڕی، تەنانەت چەرکەسیەکان سواری ئەسپەکەش دەبوون و لە خۆشیدا چاویان دەبریقایەوە و بەگەرمی بە زمانی خۆیان، کە کەس تێنەدەگەیی یەکتریان دەدوان و ددانە سپییەکانیان دەردەکەوت و سەریان دەلەقاند. هەندێ ڕووس لەوێ بوون، زۆر بەوردی گوێیان لە موناقەشەکانیان دەگرت و بە جۆرێ تەمەشایان دەکردن، لە تۆ وایە دەیانەوێ بە نیگا بیانخۆن. لە تاقە وشەیەکی قسەی هاوڕێکانیان نەدەگەییشتن، بەڵام دیار بوو، حەزیان دەکرد، نیگایان بخوێننەوە و بە نیگایاندا ئەوەیان بۆ دەر بکەوێ کە ئاخۆ ئەسپەکەیان بە دڵە یان نا. تۆ بڵێی زیندانییەکی بەدبەختی داماو، کە تا ئێستا زاتی نەدەکرد بە دەنگی بەرز لەبەردەم هاوڕێ و هاوزیندانییەکانی خۆیدا قسە بکات، بۆچی ئەم هەموو موناقەشەیە لەسەر کڕینی ئەم ئەسپ یان ئەو ئەسپ بکات، وەک بڵێی بۆ خۆیی بکرێت؟ دیارە لەم سەوداومامەڵەیەدا زیاتر هەقی قسەکردن بە چەرکەسیەکان و پاش ئەوان بە قەرخیزەکان و پاشتر بە کۆنە مامەڵەچیانی ئەسپ، درابوو، جۆرە مشتومڕ و هەڤڕکییەک کەوتە نێوان دوو زیندانییەوە، یەکەمیان کولیکوفی ناو بوو کە کۆنە دەڵاڵ و دزی ئەسپان بوو، دووەمیان بابایەکی بەیتاڵی بەهرەمەند و لێزان بوو، جووتیارێکی سیبیریایی بوو، ماوەیەکی کەم بوو بۆ بێگارەزیندان نێردرابوو، ئیدی لە مەسەلەی بەیتاڵیدا بوو بە هەڤڕکی کولیکوف و بەرەبەرە سنعەتەکەی لە دەست دەرهێنا و ئەو بازاڕەی جارانی لای خەڵکی شار نەما. جا هەر بەم بۆنەیەوە دەبێ ئەوەش بڵێین کە خەڵکی متمانەیەکی یەجگار زۆریان بە بەیتاڵانی، بێشەهادەی زیندانەکەی ئێمە هەبوو، خەڵکی شارەکە، بازرگانان و بگرە گەورە

فەرمانبەرانیش کە ئەسپەکانیان نەخۆش دەکەوت، لەجیاتی ڕوو بکەنە بەیتالانی پسپۆر و خودان شادەتنامە، ڕوویان دەکردە بەیتالە ناپسپۆڕەکانی زیندانەکەی ئێمە. جا کولیکوف، پێش ئەوەی ئەو جووتیارە سیبیریاییە، یانی یولکین بێتە زیندانەکەمان، مشتەرییەکی زۆر زۆری لە شاردا هەبوو و هەقدەست و بەخشیشێکی زۆریان دەدایە و کەس نەبوو لەو بوارەدا ڕکابەری و هەقڕکی بکات. وەکو هەر قەرەجێکی ڕاستەقینە کاری دەکرد، فێڵی دەکرد و دەستانی دەبڕی. ئەوەندەی بەدەمی خۆی هەڵدەکێشا و بە شانوباڵی شارەزایی و لێزانی خۆیدا هەڵی دەدا، بە کردەوە ئەو شارەزا و پسپۆڕە نەبوو. ئیدی بە هۆی دەستکەوتە مادییەکانیەوە، لە نێو زیندانییەکاندا وەکو ئەرستۆکراتێک سەیر دەکرا، زیندانییەکان گوێیان لێدەگرت و بە قسەیان دەکرد، بەڵام پیاوێکی کەمدوو بوو، لە بۆنەی گەورەدا نەبوایە، ڕای خۆی دەر نەدەبڕی. زۆر بە خۆی دەنازی و دەفشی، بەڵام ئەلهەقی پیاوێکی چالاک و چەلەنگ و گورجوگۆڵ و بەتوانا بوو. تەمەنی هەبوو، زۆر قۆز بوو، زیرەکییەکی تایبەتی تێدا هەبوو. زۆر بە ڕێز و حورمەتەوە ئێمەی کۆنە نەجیبزادانی دەدواند، بەڵام قەدری خۆشی دەگرت. دڵنیام ئەگەر جلوبەرگێکی کەشخەی لەبەر کرا بوایە و برابوایە بۆ یانەیەکی پایتەخت و وەکو کۆنتێک بە خەڵکی ناسێنرابا، دەیتوانی زۆر بەباشی ئەو ڕۆڵە ببینێ و تەنانەت تویست بکات و بە شێوەیەکی زۆر دڵگیر قسان بکات و سەرنجی خەڵکی ڕابکێشێت، وەکو هەر پیاوێکی بە شانوشەوکەت لە کاتی پێویستدا بێدەگ بێ و بە درێژایی ئاهەنگەکە کەس هەست بەوە نەکات کە ئەم کۆنتە، کۆنە چەتە و ڕێگرێکە و هیچی تر. پیاوێک بوو زۆر شارەزا لە دابونەریتی چینە باڵاکانی کۆمەڵگە، پێدەچوو دنیای زۆر دیتبێ، هیچمان دەربارەی ڕابردووی ئەم پیاوە نەدەزانی، سەر

به بەشی تایبەتی زیندان بوو. هەر کە یولکین هات – کە جووتیارێکی سادە و ساکاری سەر بە ئاینی "باوەڕدارانی دێرین" بوو، بەڵام لە هەر جووتیارێکی دی بە فێڵتر بوو- ئیدی ئەستێرەی کولیکوف، وەکو بەیتاڵێکی کارامە و لێزان، ئاوا بوو. بەیتاڵە تازەکە لە ماوەی کەمتر لە دوو هەیڤان، گشت مشتەرییەکانی لێکرد، چونکە لە ماوەیەکی کەمدا، گەلێک لەو ئەسپانەشی چاک کردنەوە کە کولیکوف گوتبووی دەردیان بێچارەیە و بەیتاڵە پسپۆڕ و خودان شادەتنامەکانیش چاریان نەکرد بوون و دەستیان لە چارەسەریان هەڵگرتبوو. ئەم جووتیارە، لەسەر پارە تەزویرکردن گیرابوو و خرا بووە بێگارە زیندانەوە، بە شەریکی لەگەڵ کەسانی تردا پارەی تەزویر کرد بوو، ئاخۆ چ تەماحێک هانی دابوو دەست بداتە ئەم سنعەتە؟ خۆی جارێک، بە گاڵتەکردن بەخۆیەوە، بۆی گێڕاینەوە کە چۆن بۆ دروستکردنی دراوێکی تەزویر پارچە زێڕی خالیسەیان بەکار بردووە!

کولیکوف، زۆری پێناخۆش بوو کە دەیبینی ئەو جووتیارە سادەیە، ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر سەرکەوتن بەدەست دێنێ و ناوبانگ پەیدا دەکات و ئەستێرەی ئەویش بەو خێراییە ڕادەخوشێت و بەرەو ئاوا بوون دەچێت. ئەم پیاوە لە شارۆچکەیەکی ئەو نزیکاندا ماعشوقەیەکی هەبوو، پاڵتۆیەکی فەروی جوانی لەبەر دەکرد و جووتێ پوتی درێژی نایابی لە پێ دەکرد، لە پڕێکدا سەیری کرد ناچارە دەست بداتە مەیفرۆشی. ئیدی لە بەیتاڵییەوە بۆ مەیفرۆشی. بۆیە هەموو زیندانییەکان، پێشبینی ئەوەیان دەکرد، لەم ئەسپ کڕینەدا، لێیان ببێ بە شەڕ و قەرقەشەیەکی توند. هەر یەکێک لەم دووپیاوە، لایەنگر و هەواداری خۆیان هەبوو. توندڕەوەکانیان کەوتنە مۆڕە لە یەکدی، بگرە لە ئێستاوە کەوتنە شەڕە جنێو، بزەیەکی تەوسامێز بە سیمای پڕ فێڵ و دەهۆی یولکینەوە خۆی دەنواند. کەچی

مەسـەلەکە ڕێک بە پێچەوانەی پێشبینییەکەی جماعەتەوە دەرچوو: کولیکوف خۆی لە جێی خوران نەدا، زۆر زیرەکانە خۆی لە شەڕ و قەرقەشـە بـوارد. لە سـەرەتاوە هەمـوو شـتێکی بـۆ هاوزینـدانییەکەی سـەلماند، بە ڕێـزەوە گـوێی بـۆ بۆچـوون و ڕەخنەکـانی هەڤـرکەکەی گرت، بەڵام زۆری پێنەچوو، یولکین ڕەئێکی هەڵەی لە دەم دەرچوو، ئیـدی کولیکـوف، بەوپەڕی خوێنسـاردی و خاکییـانە پێـی گـوت کە هەڵەیە. بەر لەوەی یـولکین فریـابکەوێ و لە ڕەئـی خـۆی ژێـوان ببێـتەوە، ئەو کەوتە سـەلماندی ئەوەی کە یـولکین هەڵەیەکـی زەق و ئاشـکرای کـردووە و بەمجـۆرە یـولکین بە جـۆرێ کەوتە داوەوە کە خۆیشـی تەسـەوری نەدەکـرد، بەو جـۆرە حیـزبەکەی کولیکـوف بردیانەوە و زۆر دڵخۆش بوون و گوتیان:

- کـوڕینە خـۆ بە چـاوی خۆتـان بینیتـان؟ نەخێر ئەم هەڵە ناکـات! دەزانێ چ دەکات!

ئەوانی دی، بە زمانێکی نەرمی دوور لە هەر هەڤرکییەک گوتیان:

- یولکین لەو شارەزاترە.

هەردوو حیزب ئامادەبوون بۆ سازش و ئاشتەوایی.

هەوادارانی کولیکوف گوتیان:

- کولیکوف جگە لەوەی بە ئەندازەی ئەو شـارەزایە، دەستیشـی لەو سووکترە، سەبارەت بە ماڵات کەس شان لە شانی نادات.

- یولکینش وایە!

- کولیکوف لەمەدا بێهاوتایە!

ئەنجـام ئەو ئەسـپە تـازەیە هەڵبژێـردرا کە پاشـان هـاتە کـڕین. ئەسـپێکی زۆرباشـە، کەم تەمەنە، تـۆکمە و ڕەزاسـووکە: حەیـوانێکی بێعەیبە. سەوداومامەڵە دەستی پێکرد، خودان ئەسپ داوای سی ڕۆبڵ دەکـات، زینـدانییەکان گەرەکیـانە بە بیسـت و پێـنج ڕۆبـڵ لە دەسـتی

دەربێنن. سەوداومامەڵەکە درێژەی کێشا، گەرم بوو، لایەک کەمێ دەچێتە سەرێ و لایەکی دی تۆزێ دێتە خوارێ، ئەوسا زیندانییەکان لە نێو خۆیاندا و خۆبەخۆ دەکەونە پێکەنین.

هەندێکیان دەیانگوت:

- باشە ئەم هەموو پێداگرتن و مامەڵەیە لە پای چی؟ چما لە کیسەی خۆت دەیکڕی؟

هەندێکی دی هەڵیان دایە:

- دەتەوێ پاشەکەوت بۆ خەزێنە بکەی؟

- ئەم پارەیە، پارەی گشتییە، هاوبەشە!

- پارەی گشتییە! ڕاستە کەس گەوجوکەودەنان ناڕوێنێ، بەڵام گەوجوکەودەنان، خۆڕسک، بێئەوەی کەس بیانڕوێنێ، دەڕوێن.

ئەنجام ئەسپەکە بە بیست و هەشت ڕۆبڵ هاتە کڕین. مێجەر لە ئەنجامی مامەڵەکە ئاگادار کراو ڕازی بوو، بەلەز نان و خوێ هێنراو، ئەسپە تازەکە، بە شکۆ و جەلالێکی زۆرەوە بۆ ناو زیندانەکە هێنرا. پێموایە هیچ زیندانییەک نەما دەست بە گەردن و قەپۆزی ئەسپەکەدا نەیەنێ و نەوازشی نەکات. هەر ئەو ڕۆژە ئەسپەکە خرایە ژێر باری ئاوکێشان بۆ زیندانەکە: گشت زیندانییەکان بە کونجکاوییەوە تەمەشایان دەکرد کە چۆن بەرمیلە ئاوەکەی ڕادەکێشا. رومان، کە سەقا و ئاوکێشی زیندانەکە بوو، بەوپەڕی خۆشحاڵی و ڕەزامەندییەوە دەیڕوانییە ئەسپەکەی. ئەم زیندانییە، کاتی خۆی جووتیار بوو، تەمەنی نزیکەی پەنجا ساڵ دەبوو، پیاوێکی زۆر جددی و ئیشکەر و بێدەنگ بوو، وەکو زۆربەی هەرە زۆری عارەبانچیانی ڕووس، لەوە دەچێ، هەڵسوکەوت دەگەڵ ئەسپاندا جۆرە ویقار و جددیەتێک بە پیاو ببەخشێت. رومان، کەسێکی هێدی و هێمن و خۆشمەشرەب بوو، لەگەڵ خەڵکیدا نەرمونیان و میرەبان و کەمدوو

بوو. شەیدای برنووتی و ئەسپەوانی بوو. لەمێژبوو، کەس نەیدەزانی لە کەیەوە، ئەسپەکانی زیندان بەو سپێردرابوون، لەوساوە کە هاتبووە ئەم زیندانە، ئەمە ئەسپی سێیەم بوو کە بەو سپێردرابوو. گشت زیندانییەکان قەناعەتیان وابوو کە ئەسپی "کوێت" لە بارترین ئەسپە بۆ زیندانەکەی ئێمە "رومان"ش هەمان بۆچوونی هەبوو. بۆیە مەحاڵ بوو، بۆ نموونە، ئەسپێکی بەڵەک بکردرێ!

ئیدی کاری ئەسپەوانی و میرئاخوری وەقف بوو لەسەر رومان و کەس لەو بوارەدا هاوتای نەدەکردەوە و شانی لە شانی نەدەدا، کە ئەسپە کوێتی یەکەم مردار بووەوە هیچ کەسێک، تەنانەت مێجەرش، خەتای رومانی نەگرت بڵێ بێموبالاتی یان کەمتەرخەمی دەرهەق بە ئەسپەکە کردووە. بەڵکو بە قەزاوقەدەریان زانی و هیچی تر. رومان بە ڕاستی مەیتەر و ئەسپەوان بوو نە گاڵتە.

زۆری نەبرد، کوێتە تازەکە لە سەرانسەری زیندانەکەدا خۆشەویستی پەیدا کرد. زۆرجار زیندانییەکان هەرچەند زۆربەیان خەڵکی میهرەبان نەبوون، لێی خڕدەبوونەوە و نەوازشتیان دەکرد.

هەندێ جار کاتێ رومان، لەسەر ڕووبار بە بەرمیلە ئاوەوە دەگەڕایەوە و عەریفەخەفەرەکە دەروازەکەی بۆ دەکردەوە، ئەسپەکوێت وەژوور دەکەوت، رومان خەریکی داخستنی دەروازەکە دەبوو، جنیدکو (ئەسپی کوێت) لە جێی خۆی ڕەق ڕادەوەستا و چاوەڕوانی خاوەنەکەی دەکرد، لە لاوە چاوێکی لە خاوەنەکەی دەکرد، رومان تێیدەخوڕی: "بە تەنیا بڕۆ!" ئەسپەکە، بەکاوەخۆ دەڕۆیی و ڕێک لەبەر مووبەقەکەدا دەوەستا تا ئاشپەز و شاگردەکان بێن سەتڵەکانیان لە ئاو پڕ بکەن. ئیدی زیندانییەکان بە خۆشحاڵییەوە دەیانگوت:

- جنیدکۆ ئەسپە نە گالتە! هەر خۆی بەرمیلەکەی هێناوەتەوە! ئەسپێکی گوێڕایەڵە! بە ڕاستی بەختمان هەیە!

- ڕاستە حەیوانە، بەڵام زرینگە، هەرچییەکی پێدەگوتریێ تێیدەگات!

- جنیدکۆ، ئاقڵە ئاقڵ!

هەنگێ ئەسپەکە وەک بڵێی لەو هەموو ستایشە گەییشتبێ، بەدەم سەر لەقاندنەوە دەی حیلاند. یەکێک لەو لاوە تۆزێ نان و خوێی بۆ دەهێنا، کە لە خواردنی نان و خوێیەکە دەبووەوە جارێکی دی سەری دەلەقاند وەک ئەوەی منەتباری خۆی دەربڕێ و بیەوێ بڵێت: "من تۆ باش دەناسم، باشت دەناسم، من ئەسپێکی باشم و تۆش پیاوێکی پیاوانە و باشیت!".

منیش زۆرم پێخۆش بوو، نازی جنیدکۆ هەڵگرم و نانی بدەمێ. لە تەمەشاکردنی دەموقەپۆزە جوانەکەی تێر نەدەبووم، چەندم لەزەت لەوە دەبینی کە دەموقەپۆزە گەرم و نەرم و شێدارەکەی لەنێو دەستم دەنا و بە تامەزرۆییەوە نانەکەی ناو دەستی دەخواردم. زیندانییەکان، حەیواناتیان خۆشدەویست، خۆ ئەگەر ڕێگەیان بدرایە، قاوشەکانیان پڕ دەکرد لە تەیروتور گیانلەبەرانی ماڵی. چ شتێک دەیتوانی بە ئەندازەی بەخێوکردن و پەروەردەی حەیواناتی ماڵی، تەبعی هۆڤیانەی زیندانییەکان نەرم و ڕام بکات؟ بەڵام حەیفێ نە یاساوڕێسای زیندانەکە ڕێگەیان دەدا و نە جێگە و ڕێگە هەیە. پێموایە من پێشتر باسی سەگەکەمان "شاریک"م کرد. شاریک سەگێکی زیرەکی بەهۆش بوو، بەینم لەگەڵیدا خۆش بوو. بەڵام چونکە سەگ لە نێو ڕەمەکی خەڵکی ڕووسیادا بەگڵاو حەساب و دەکرا کەس خۆی لێ نەدەگایاند و بایەخی نەدەدایە. ئەم سەگە بەردەوام لە نێو زیندانەکە بوو و لەوێندەر دوور نەدەکەوتەوە، لە سێبەری دیواران دەنووست و پاشماوەی مووبەقەکەی دەخوارد، سەرباری ئەوەی گشت

زیندانییەکانی دەناسی و خۆی بە هی هەموان دەزانی، نە کەس ڕووی دەدایە و نە کەس دەیلاواند و نەوازشتی دەکرد. کە زیندانییەکان ئێواران لەسەر کار و بێگار دەگەڕانەوە و بانگیان لە عەریفخەفەر دەکرد دەرگایان لێبکات، شاریک بەلەز بەرەو دەروازەکەی زیندان بە پیریانەوە دەچوو، شاد و بە کەیف کلکی بۆ دەلەقاندن، بە خۆشەویستییەوە تەمەشای یەک بە یەکی دەکردن، وەکو ئەوەی چاوەڕوانی ئەوە بێ یەکێکیان ڕوویەکی خۆشی بداتێ، یان دەستێکی ناز و نەوازشت بە پشتیدا بێنێ. بەڵام سەرباری ئەو هەموو مەراییەی کە دەیکرد بە درێژایی چەندین ساڵ، جگە لە من، کەسی تر لای لێنەکردەوە. کەس ئامادە نەبوو نازی هەڵگرێ و یان ڕوویەکی خۆشی بداتێ. بۆیە منی لە گشت زیندانییەکانی دی خۆشتر دەویست. بەڵام سەبارەت بە سەگی دووەم کە نێوی بایلکا (واتە بەفر) بوو، لە بیرم نایەت کەی و لە کوێوە هات. بەڵام سەگی سێیەم کە نێوی (کولیتابکا) بوو، من خۆم، بە تووتکی، کە هێشتا چاوی بە تەواوەتی نەتروکا بوو، هێنام بۆ زیندانەکەمان.

بایلکا، گووراوێکی عەنتیکە بوو. بە تووتکی کەوتبووە ژێر گالیسکەیەکەوە و پشتی سەقەت بوو بوو، لە ناوەڕاستەوە چاڵ بوو بوو، کە لە دوورەوە دەتبینی، بە تایبەتی ئەگەر بەغاردان بەرەو پیرت هاتبوایە، وا دەهاتە بەرچاو دوو سەگی جمک بن و پێکەوە لکابن. وێڕای ئەمەش گوڕ و چاو پرووش بوو، تووکی کلکی هەڵوەری بوو، بە ناو گەڵۆزیدا شۆڕ بوو بووەوە. ئەم سەگە پێدەچوو هەست بکات کە قەدەر غەدری لێکردووە، بۆیە بڕیاری دابوو، سەری خۆی کز بکات و خۆی لە هیچ شتێک هەڵنەقورتێنێ. بە کەس نەدەوەڕی، لەوە دەچوو بترسێت بکەوێتە ژێر شتێکەوە و جارێکی تریش شتێک پانی بکاتەوە. زۆربەی کات لە پشت ژوور و قاوشەکانەوە کزکۆڵەی

دەکرد. هەر کەسێک لێی نزیک ببوایەتەوە، ڕێک لەبەر پێیدا وەر دەکەوت و خۆی دەخستە سەر گازی پشت وەک ئەوەی بڵێ: "چیم لێ دەکەی بیکە، من بە تەما نیم هیچ جۆرە بەرگرییەک بکەم!" ئیدی هەر زیندانییەک بە لایدا تێدەپەڕی، وەکو ئەوەی گەنمی خێر بێ، نووکە شەقێکی تێدەسرەواند و سەگەش نەیدەوێرا قروسکەیەکیش بکات، خۆ ئەگەر ئازارێکی زۆریشی پێگەییشتبا، مرەیەکی خنکاوی دەکرد و هیچی تر. ئەم سەگە، هەمان تاکتیکی وەر کەوتن و مەرایی و خۆ خستنە سەر پشتی بەرانبەر بە شاریک (قەڵەو) و هەر سەگێکی دی، کە بۆ مڵوموش دەهاتنە دەوروبەری مووبەقەکە، بەکار دەبرد. هەر سەگێکی دڕ پێی وەڕیبا یەکسەر بۆی مت دەبوو. سەگانیش وەکو بەشەر حەز دەکەن هاوڕەگەزەکانیان لێیان بترسن و مەراییان بکەن. بۆیە تورەترین سەگ کە دەبینن هاوڕەگەزەکەیان لێیان دەترسێت و لە بەردەمیدا وەر دەکەوێ، یەکسەری تورەییەکەی دادەمرکێتەوە و ماوەیەک بە دیار سەگە کەساس و زەبوونەکەی بەردەمیدا دەوەستێ و لێی ڕادەمێنێ و ئەوجا دەکەوێتە بۆنکردنی سەرانسەری. تۆ بڵێی بایلکا لەو کاتانەدا کە لە ترسا ڕۆحی پێنەبووە، بیری لەچی کردبێتەوە؟ ڕەنگە لە دڵی خۆیدا گوتبێتی: "تۆ بڵێی ئەم بەرازبابە بمگەزێ؟". کە سەگە دڕەکە لە بۆنکردنی دەبووەوە و بێ هیچ وەزەنێ بەجێی دەهێشت و دەڕۆیی، هەنگێ بایلکا بەلەز هەڵدەستا و بە شەلەشەل دوای ڕەوەسەگێک دەکەوت کە بە دووی دێڵێکی دڵڕفێن و بەرچاو کەوتبوون . هەڵبەتە بایلکا زۆر چاک دەیزانی، کە ئەو دێڵە بەو قاییل نابێ و بۆ ئاستی ئەو نایەتە خوارێ، خۆی لەوە بە گەورەتر دەزانێ ڕوو بداتە گەماڵێکی وەکو ئەو، بەڵام ئەم کارە بۆ ئەو جۆرە خەمڕەوێنییەک بوو، بۆ ماوەیەک کڵۆڵی کەساسی و نەگبەتی خۆی لە بیر دەکرد. سەبارەت بە کەرامەت و حورمەت، ئەوا

هەر باسی مەکە، بە جۆرێ لە دەستی دابوو، نە هەستی پێدەکرد و نەدەیناسی. کە هیچ هیوایەک بە ئایندە نەمێنێ، خەمی گەورە دەبێتە خەمی ورگ و خۆ تێرکردن، هەر واش بوو، زۆر بێئابڕوانە ورگی تێر دەکرد. جارێک کەمێک نەوازشتم کرد، ئەمە بە لای ئەوەوە و بۆ ئەو شتێکی تازە بوو، پێشتر شتی وای بە خۆوە نەبینی بوو، یەکسەر لەبەردەستمدا وەر کەوت، لە کەیف و خۆشیاندا هەڵدەلەرزی و دەیقروسکاند، جا چونکە بەزەییم پێدا دەهاتەوە، زۆرجار یاریم دەگەڵ دەکرد و دەم لاواند. بۆیە هەر جارێ کە دەیبینم، بەلەز بە نوزە نوز و بە چاوانی فرمێسک تێزاوەوە بەرەو پیرم دەهات. ڕۆژێک، لەودیو زیندانەکەدا، لە خەندەکەکەی دیوی دەرەوەی زیندانەکەدا تۆپی بوو، تومەز لە شەڕە سەگێکدا، سەگەکانن پارچە پارچەیان کرد بوو.

بەڵام کولیتابکا، تەبیعەتێکی زۆر جیاوازی لە تەبیعەتی بایلکا هەبوو، خواشیان یەک نەبوو، نازانم بۆچی ڕۆژێ هات بەسەرما، لە یەکێک لەو شوێنانەدا کە کارمان تیادەکرد، هێشتا تووتکێکی بچکۆلەی چاو نەپشکوتوو بوو، لەبەر دایکیم هەڵگرت و بۆ زیندانەکەمانم هێنا. زۆرم لەزەت لە بەخێوکردن و پەروەردەی دەبینی. شاریک زۆر زوو هۆگری بوو و خستیە ژێر باڵی خۆی و دەیپاراست و لەسەری دەکردەوە، وای لێهات دەگەڵی دەخەوت، تەنانەت کاتێ کە گەورە بوو و بوو بە سەگی تەواویش شاریک هەر جۆرە سۆز و خۆشەویستییەکی بەرانبەری هەبوو، بۆ نموونە قاییل دەبوو، قەپ بە گوێیدا بکات، تووکەکەی ڕاکێشێت، شاریکیش بەو نەفەسەوە گەمەی دەگەڵ دەکرد کە سەگی گەورە دەگەڵ تووتەلاندا دەیکەن. ئەوەی مایەی سەرنج بوو کولیتابکا، بالای نەدەکرد، بەڵکو بە باری پانی و درێژیدا گەورە دەبوو. کولیتابکا زۆر تووکن بوو، ڕەنگی تووکەکەی،

له ڕەنگی تووکی مشک دەچوو، یانی شینکی بوو، گوێچکەیەکی قوتوقیت بوو، ئەویتری شۆڕ و ئاوێزان بوو. سەگێکی زۆر گورجوگۆڵ و چالاک و چەلەنگ بوو، وەکو هەر سەگێکی کەم تەمەن کە چاوی بە خاوەنەکەی دەکەوێ لە خۆشیدا دەکەوێتە هەڵبەز و دابەز و بەرەو پیری دەچێت و بگرە سەروچاویشی دەلێسێتەوە، بەو ئاوایە ڕەفتاری دەکرد. سەگێکی بە سۆز بوو و نەیدەتوانی سۆزی خۆی وەشێرێت، لە تۆ وایە لە دڵی خۆیدا دەڵێت : " ئەوەندەم بەسە، شادمانییەکەم ببینێ، ئیدی گلەییوگازاندەکانی دی ناکەنە هیچ و بایەخێکی ئەوتۆیان نییە!". هەر کە گوێی لە دەنگم بوایە کە بانگی دەکەم، یەکسەر لە سووچێکەوە وەدەر دەکەوت، وەک ئەوەی لە ژێر عاردییەوە هەڵتۆقێ، بەلەز و بەغاردان، بەدەم نوزکە نوزکەوە بۆ لام دەهات، ئیدی لەبەر پێمدا وەکو تۆپ خۆی غل دەکردەوە یان لەسەر پشت وەر دەکەوت. ئەم تووتکە سەگە، بەرەبەرە خۆی لە دڵدا شیرین کردم. لەوە دەچوو قەدەر لەم دنیایەدا جگە لە کەیفوسەفا و شادمانی هیچی تری لە چارە نەنووسی بێ، بەڵام ڕۆژێک زیندانییەک بە نێوی نوستروێف کە پیشەی دەباغچییەتی بوو، قۆندەرەی ژنانەی دروست دەکرد، دەیبینێ، کولیتابکا گاز دەکات، دەست بە تووکەکەیدا دێنێ و تاقی دەکاتەوە، نەوازشتی دەکات و سەگەی بەستەزمان، کە ئەم لاوانەوەیە دەبینێ، هیچ گومانێکی خراپ ناکات، لە خۆشیدا دەست بە حەپین دەکات، ئیدی بۆ سبەینێ سەگەی تاین دیار نامێنێ، کەس نازانێ ئەرز قووتی دەدا یان ئاسمان هەڵی دەکێشێت. ماوەیەکی زۆر بێهودە بۆ سەگەکەم گەڕام، سەروسۆراخی نەبوو، بەڵام دوای دوو هەفتە هەموو شتێک ڕوون بووەوە و دەر کەوت، تومەز نوستروێف تەماح دەکاتە فەروەکەی و دەیکوژێ و پێستەکەی دەگرووێ و دەیکات بە ئەستەڕی جووتێ پێڵاوی ژنانە، کە ژنە فەرمانبەرێک ڕای

سپارد بوو بۆی دروست بکات. تەنانەت نوستروێف ئەوەندە گۆساخ بوو کە لە دروستکردنی قۆندەرەکان بووەوە، پیشانی دام، ئەستەڕ و ناوەکەی هێندە نەرم و جوان بوو هەر زینەت بوو تەماشای بکەی، ژارۆ کولیتا!

گەلێک لە زیندانییەکان کاری دەباغچییەتیان دەکرد، زۆرجار سەگی تووکنی تووک جوانیان بۆ زیندانەکە دێنا و لە پڕێکدا ون دەبوون. زیندانییەکان ئەم سەگانەیان دەکڕی یان دەیاندزین. لە بیرمە ڕۆژێک دوو زیندانیم لە پشت مووبەقەکەوە بینی کە بە دووقۆڵی ڕاوێژ و تەگبیریان دەکرد. یەکێکیان ڕستی سەگێکی ڕەشی زۆر جوانی بە دەستەوە بوو، دیار بوو سەگەکە لە تیرەیەکی ڕەسەن بوو. تومەز نۆکەرێکی نارەسەنی ناکەسبەچە لە ئاغاکەی خۆی دزی بوو و بە سی کۆبیکان بەم جووتە قۆندەرەچییەی لەمەڕ ئێمەی فرۆشتبوو. ئەم پیاوانە خۆیان سازدەدا کە سەگەکە لە سێدارە بدەن، (هەڵبەتە ئەمە کارێکی ئاسایی بوو، لە کوشتنی سەگاندا بەکاریان دێنا). تا پاشان پێستەکەی بگروون و کەلاکەکەی فڕێ بدەنە ئەو چاڵەوە کە بۆ فڕێدانی زڕ و زبڵ و خۆڵوخاشاک تەرخان کرا بوو، هەمیشە بۆنێکی زۆر ناخۆشی لێدەهات، بە تایبەتی لە گەرمای هاویندا، چونکە بە دەگمەن پاک دەکرایەوە. لەوە دەچوو ئەم سەگە بەستەزمانە بزانێ چ چارەنووسێکی لە پێشە، بۆیە بە نیگەرانییەوە تەماشای دەکردین، ناوبەناو بەترسەوە کلکە تووکنە جوانەکەی کە بە گەڵۆزیا شۆڕ بوو بووەوە، دەلەقاند، وەک ئەوەی بیەوێ بەو ڕەفتارە سۆز و بەزەییمان ببزوێنێ. من بەلەز خۆم لەو دوو زیندانییە دوورخستەوە، کە بێ هیچ دوو دڵییەک ئەو حەیوانە بەلەنگازەیان کوشت.

لە زینداندا پۆلە قازێکیشمان هەبوو، یەکەم قاز بە ڕێکەوت لە زیندانەکەماندا گیرسابووەوە. بەهەرحاڵ نەمدەزانی ئەم قازانە هی

کێن و کێ بەخێوی دەکردن، بەڵام جۆرە سەرگەرمییەک بوون بۆ زیندانییەکان، تەنانەت لە شاریشدا نێویان دەرکرد بوو. ئەم قازانە لە مووبەقەکەدا دەژیان. هەر کاتێ زیندانییەکان، لەبەر دەروازەی زیندانەکە کۆ دەبوونەوە تا بۆ کار بڕۆن و دەهۆڵەکە لێی دەدا، قازەکان بەخنەخن و باڵەفرکێ دوایان دەکەوتن و بەسەر سەکۆ و دیوارەکاندا وەدەر دەکەوتن و بەگەڵ زیندانییەکان دەکەوتن. کە زیندانییەکان دەکەوتنە کارکردن، قازەکان لە نزیکی ئەوانەوە دەکەوتنە لەوەڕین. کە زیندانیەکان لە کاردەبوونەوە و خۆیان بۆ گەڕانەوە ئامادە دەکرد، قازەکانیش سەرلەنوێ بەگەڵیان دەکەوتنەوە، ڕێبواران بەدەم ڕێگاوە تەماشایان دەکردن و دەیانگوت: "تەمەشاکەن، زیندانییەکان لەگەڵ قازەکانیاندا دەڕۆن". جارێکیان، ڕێبوارێک لێیپرسین: "ئێوە چۆن ئەم قازانەتان فێرکردووە بەمجۆرە دووتان بکەون؟". پیاوێکی تر، کە دەستی لە بەرکی نابوو، گوتی: "ها ئەم خێرەم لێوەربگرن بۆ قازەکانتان". سەرباری ئەو هەموو دڵسۆزی و ئەمەکدارییەی قازەکان دەرهەق بە ئێمە هەیانبوو، زیندانییەکان، لە جەژنی گەورەی پاش ڕۆژووی ساڵێکدا هەموویان سەربڕین و خواردیانن.

سەبارەت بە گیسکەکەمان، ڤاسکا، ئەگەر بۆنەیەکی زۆر تایبەتی نەبوایە، کەس بۆی نەبوو بڕیاری سەربڕینی بدات. نازانم ئەم گیسکە چۆن لە زیندانەکەماندا گیرسابووەوە، کێ هێنا بووی: گیسکێکی سپی زۆر جوان بوو، بە ماوەیەکی زۆر کەم ڤاسکا بۆ بە نازداری هەموان، مایەی دڵخۆشی و سەرگەرمی هەموان بوو. کەس بیری لە فەوتانی نەدەکردەوە، بیانووشیان ئەوە بوو گیسک(١) بەرەکەت و فەڕی هەر ئاغەڵ و پەچەیەکە. وێڕای ئەوەش گیسکە سپی نە لە ئاغەڵ و نە لەپەچە نەحەوایەوە، بەڵکو لە مووبەقەکەدا گیرسایەوە، کار گەیە

ئەوەی بەرەبەرە سەرانسەری زیندانەکەی کرد بە ماڵی خۆی و بە کەیفی دڵی خۆی تیایدا دەسوڕایەوە. ڤاسکا، حەیوانێکی بەکەیف و بەدەماخ و جوان و زیتەڵ و چالاک و چەلەنگ بوو، بەسەر مێز و کورسی و تەختەخەوەکاندا هەر هەڵبەز و دابەزی بوو، دەگەڵ زیندانییەکاندا دەکەوتە شەرەقۆچ، هەر کاتێ بانگیان کردبا، بەغار و بە شادمانی دەهات. ڕۆژێک لە زخینی بابای، لەگەڵ چەند زیندانییەکی دیکەدا، لەسەر پلەکانی بەر دەرگای قاوشەکەدا دانیشتبووین، ئەم پیاوە لێبڕا زۆرانبازییەک دەگەڵ ڤاسکادا بکات، کە شاخەکانی بڕێک درێژ بوو بوون، پیاوە و ڤاسکا کەوتنە شەڕەقۆچ، ئەم گەمەیە خۆشترین یاری بوو بە لای زیندانییەکانەوە. ڤاسکا خۆی گەیاندە سەر بەرزترین پلەی قالدرمەی بەر دەرگای قاوشەکە، هەر کە (بابای) پشتی تێکرد، لە پڕ گیسکە سپی هەستایە سەر هەردوو پاشووی و تا هێزی تێدابوو بە هەردوو دەست کێشای بە پشتی سەریا و بابای کەوت و بەسەر پلەکاندا و خلبووەوە، هەموو ئەوانەی لەوێ بوون بە (بابای)شەوە، بە شادمانی لە قاقای پێکەنینیان دا. بە کورتی هەموومان ڤاسکامان زۆر خۆشدەویست، کە بەرەبەرە گەورە بوو، بوو بە سابرێن، بەیتاڵە زیندانییەکانی لەمەڕ خۆمان، پاش ڕاوێژ و تەگبیرێکی زۆر، نەشتەرگەرییەکیان بۆ کرد کە تێدا پسپۆڕ و کارامە بوون، مەبەستم نەشتەرگەری خەساندنە. ئەوسا زیندانییەکان بە تەشەرەوە دەیانگوت: " باشە، ئیدی منەتی نێرایەتیمان بەسەر دا ناکات". ڤاسکا لەوە بەدواوە دایە قەڵەوی ئەمما قەڵەوی. هەڵبەتە دەبێ ئەوەش بڵێین کە زیندانییەکان خواردنێکی یەجگار فرەیان دەدایە. ڤاسکا بوو بە سابرێنێکی زۆر جوانی، شاخدرێژی، قەڵەوی ئەوتۆ کە هەندێ جار لە ڕۆییشتندا بە خورتی خۆی بەکێش دەکرد. ئەویش لەگەڵماندا بۆ سەر ئیشوکاران دەهات، ئەمە مایەی شادمانی و

سەرگەرمی هەم زیندانییەکان و هەم ئەو ڕێبوارانەش بوو کە ڤاسکای زیندانیان دەناسی. ڤاسکا، بە ناوی (ڤاسکای زیندان)ـەوە ناوبانگی دەرکرد. ئەگەر زیندانییەکان لە کەناری ڕووباردا کاریان بکردایە، گوڵ و گەڵای ناسک و جوانیان لە دارودرەختان دەکردەوە و لە شێوەی ملوانکەدا دەیان هۆنیەوە، سەروگەردنی ڤاسکایان پێدەڕازاندەوە و تاجە گوڵینەیان لەسەر دەنا، ئیدی ڤاسکا لە گەڕانەوەدا بەرەو زیندان، بەو هەمـــوو شـــکۆ و جەلالەوە پـــێش زینـــدانییەکان دەکەوت و زینـــدانییەکانیش بە شـــانازییەوە دوای دەکەوتـــن و بەجـــوانی و شکۆکەیەوە دەنازین، هەندێ لە زیندانییەکانمان بە ڕادەیەک شەیدای ڤاسکا بوو بوون، کە وەکو منداڵ پێشنیازی ئەوەیان کرد، کە شاخەکانی بە زێڕ زاخاو بدەن، بەڵام پێشنیازەکەیان سەری نەگرت. لە بیرمە جارێکیان لە (ئاکیم ئاکیمیچ)م پرسیی، کە لە دوای ئەشعیا فومیچ باشترین زێڕینگەری زیندانەکەمان بوو، باشە دەکرێ شاخی سابرێن زێڕکفت بکرێ، زۆر بەدیقەت لە شاخی ڤاسکا وردبووەوە، دوای کەمێک بێدەنگی بەرسڤی دامەوە، دەکرێ، بەڵام بەرگە ناگرێت و زۆر زوو دەچێتەوە، بۆیە پێویست بەو کارە ناکات. ئیدی نەخشەکە لەم سنوورەدا وەستا. تەسەورم دەکرد ڤاسکاساڵانێکی زۆر بژی، بەڵام ڕۆژێک کە زیندانییەکان لە کار دەگەڕانەوە و ڤاسکا کە بە گوڵ ڕازابووەوە پێشیان کەوتبوو، تووشی مێجەر دەبن، کە بە سواری گالیسکەوە بوو، مێجەر هاواریان لێدەکات: "بوەستن! ئەم سابرێنە هی کێیە؟" حاڵ و حیکایەتەکەیان بۆ گێڕایەوە، ئەویش بەتوڕەیی گوتی: "شتی واچۆن دەبێ، یانی بەبێ ئاگاداری من، ئەم سابرێنە لە زینداندا بەخێو دەکەن؟ ئادەی عەریف!" هەنگێ دەستووری بە عەریفەکە دا یەکسەر سابرێنەکە سەر ببڕێ و کەوڵی بکات و کەوڵەکەی لە بازاڕ بفرۆشێت و پارەکەی لە سندوقی زینداندا دابنێ، بەڵام گۆشتەکە

بکـــوڵێنرێ و دەگەڵ شـــۆربای کەلەرمــــدا لێبنـــرێ و دەرخـــواردی زینـدانییەکان بـدرێ. گشـت زانـدانییەکان زۆریـان خەفەت بـۆ سـابرێنە سپی خوارد، بەڵام کێ دەسەڵاتی مێجەری هەبوو، یان دەیتوانی قسـە لە قسـەی بکـات. ئیـدی ڤاسـکا، لە قەراخ چـاڵی زبـڵ و خاشـاکەکەدا سەربڕدرا و یەکێک لە زیندانییەکان سەروپێیەکەی، بە ڕۆبڵ و نیوێک کڕی و بەو پارەیە نـانی سپی کردرا و بەسـەر هەمـوو زیندانییەکانـدا دابەش کـرا. ئەو زینـدانییەی کە سـەروپێیەکەی کـڕی بـوو، هەسـتا لەتوپەت و پارچە پارچەی کرد و سووری کردەوە و بەزیندانییەکانی فرۆشتەوە. بە ڕاستی گۆشتەکەی زۆر بەتام و بەلەزەت بوو!

یەکێک لە گیانلەبەرەکـانی دیکـەی زینـدانەکەمان هەڵۆیەکی بیابـان بـوو (کـاراجوش) لە تیـرەی هەڵـۆ چکۆلەکـان بـوو. ڕۆژێ یەکێـک لە زینـــدانییەکان بە نـــیمچە مردوویـــی هێنـــابووی. گشـــت زینـــدانییەکان دەوریـان دا، نەیـدەتوانی بفـڕێ، بـاڵی ڕاسـتی شـکا بـوو و بە قەدیـا شۆڕبوو بووەوە، لاقێکی دەرچوو بوو. زۆر بەتـوڕەیی دەیڕوانییە ئەو ئاپۆرایەی لێی خڕ بوو بوونەوە و دەندووکە کولینگییەکەی دەکردەوە و ئامـــادەبوو تـــا دوا هەناســـە داکـــۆکی لە خـــۆی بکـــات. کـــاتێ کە زینـــدانییەکان بەرەبەرە بڵاوەیـــان لێکـــرد، ئەویـــش بە شەلەشـــەل و بـــاڵەتەپێ خـــۆی گەیانـــدە ســـووچێکی لاچەپـــک و تەریکـــی حەوشـــەی زینـدانەکە و سـێ دانە مـانگی خشـت لەوێدا مـایەوە. زینـدانییەکان لە سـەرەتاوە ناوبەنـاو دەهـاتنە تەماشـای و هەندێ جـار "شاریک"شـیان تێبەردەدا تـا سـەر بخـاتە سـەری، هەرچەنـدە شـاریک بەڕقەوە گـوڕی دەبەستەوە و بۆی دەچوو، بەڵام نەدەوێراش زۆر لێی نزیـک ببێتەوە، ئیدی بەمە کەیـف و سـەفای زیندانییەکان دەردەچوو. زیندانییەکان لە نێو خۆیانـدا دەیـانگوت: "حەیـوانێکی دڕە هـا! دەسـت درێژی لە کەس قبووڵ ناکات!".

بەرەبەرە شـــاریک ترســـی لێـــی شـــکاو ناوبەنـــاو شـــەڕی پێدەفرۆشت و تەشقەڵە و گەڕی پێدەکرد، تاکتیکی پەلامارەکانی خۆی گۆڕی، لە لای باڵە شکاوەکەیەوە بۆی دەچوو، لە باڵە شکاوەکەی دەنەوی و هەڵۆیەکەش بە دەندووک و چنگاڵەکانی بەرگری لە خۆی دەکرد، لە سووچەکەی خۆیدا هەڵدەکورما و وەکو سوڵتانێکی بریندار بە فیزەوە دەیڕوانییە ئەو خەڵکانەی هاتبوونە تەمەشای. ئەنجام زیندانییەکان لێی بێتاقەت بوون و بە تەواوەتی فەرامۆشیان کرد، خۆ ئەگەر هەرجارەی یەکێک بە خێری خۆی، پارچەیەک گۆشتی کاڵ و تۆزێ ئاوی لە کاسە شکاوێکدا بۆ نەبردبا، لەگین بوو لەو سووچەدا مرداربێتەوە. هەڵۆیەکە لە سەرەتاوە هیچی لە دەستی کەس نەدەخوارد، یان لەبەرچاوی خەڵکەکە هیچی نەدەخوارد. چەندین جار لە دوورەوە تەمەشام دەکرد. ئەگەر کەسی نەدیتبا و وای زانیبا بە تەنیایە و کەسی لە دەور نییە، بە بن دیواری حەوشەکەدا، نزیکەی دە دوانزە شەقاوێک دەڕۆیی و پاشان دەگەڕایەوە شوێنەکەی خۆی، پاشان بۆ جاری دووەم هەمان مەودای دەبڕی و ئەوجا دەگەڕایەوە، ڕێک لە نەخۆشێک دەچوو کە پزیشک ئەو وەرزشەی بۆ دانا بێت! بەڵام هەر کە چاوی بە من دەکەوت، بەلەز، بە شەلەشەل و باڵەتەپێ، غاری دەدا بۆ شوێنەکەی خۆی. هەنگێ سەری بە پشتدا دەبرد، دەندووکی دەکردەوە و پەڕەکانی گیف دەکردەوە، وەکو ئەوەی خۆی بۆ شەڕێک ئامادە بکات. زۆرم هەوڵدا ڕامی بکەم و تۆزێ دەستەمۆ بێ، بەڵام بێهودە: هەر کە دەستم بۆ بردبا، بەر دەنووکی دەدام، تاقە جارێکیش ئەو گۆشتەی نەدەخوارد کە بۆم ڕادەگرت. بە نیگایەکی بوغزنی پڕ ڕقوکینەوە لێی دەڕوانیم. ئەم هەڵۆ بەدبەختە زۆر گۆشەگیر و کینە لەدڵ بوو، ئامادە بوو بە تەنیا بمرێت، بەڵام دۆستایەتی کەس نەکات. زیندانییەکان، ئەنجام دوای دوو مانگ لە

فەرامۆشی و پشت گوێ خستن، بیریان کەوتەوە و بڕیاریان دا کە لە زیندانەکە بیبەنە دەرێ و ئازادی بکەن، لە بەینی خۆیاندا دەیانگوت: "ئەگەر مرداریش دەبێتەوە، با بە لای کەمەوە لە ئازادیدا و بە ئازادی مردار ببێتەوە".

زیندانییەک گوتی:

- ئەمە باڵندەیەکی ئازادە، قەت ڕۆژێ لە ڕۆژان دەگەڵ زینداندا ڕانایەت.

یەکێکی دی گوتی:

- وەکو ئێمە نییە، زۆر جیاوازە لە ئێمە.

زیندانییەکی تر هەڵی دایە:

- هەڵبەتە جیاوازە، باڵندە لە کوێ و بەشەر لە کوێ !

سکوراتۆف هەڵی دایە و گوتی:

- هەڵۆ، برادەرینە، پاشای دارستانە.

بەلام کەس گوێی نەدایە.

ڕۆژێک دوای فراڤین، دەهۆڵی چوونە سەر کار لێدرا، چەند زیندانییەک هاتن بە لای هەڵۆکەوە، دەندووکیان بەستەوە، چونکە دەندووکی دەوەشاند، ئیدی بەسەر دیواری حەوشەکەدا ئاودیویان کرد. ئەو زیندانییانەی کە ئەم کارەیان کرد، ژمارەیان دوازدە زیندانی بوو، زۆر بە تاسەوە بوون بزانن ئەم هەڵۆیە بەرەو کوێ دەفڕێ. سەیر ئەوە بوو هەموویان زۆر شادمان و خۆشحاڵ بوون، دەتگوت خۆیان ئازاد دەکرێن، ئازادی خۆیان لە ئازادی هەڵۆیەکەدا دەبینییەوە!

ئەو زیندانییەی کە هەڵۆکەی بە دەستەوە بوو، نیگایەکی پڕ میهری هەڵۆکەی کرد و گوتی:

- ئەی شەڕانی، تۆ دەتەوێ چاکەی دەگەڵ بکەی، ئەو بە دەنووک دەستت هەڵدەدڕێ، ئاوا چاکەت دەداتەوە.

- میکیتکا، بەرەڵلای بکە با بفڕێ!

- هەڵـۆ و دیلییـان نەگوتـووە. ئـازادی بـکە، بـا ئـازادی خـۆی وەر بگرێت!

هەڵۆکەیـان بەسـەر دیـواری حەوشـەکەدا بەرەو بیابـانی بێپایـان هەڵدا. دنیا، کەوە ڕۆژێکی ساردی ئاخر و ئۆخری پاییز بوو. گژەبای بیابـانی چۆڵوهـۆڵ، بە فیکوهـۆڕ خـۆی بە نێـو پـنجە گیـای زەردهەڵگەڕاودا دەکرد. پیرەهەڵۆ، بە باڵە نەخۆشەکەیەوە، بێئەوەی بە ئاسـتەم ئاوڕێـک بـداتەوە لە شـەقەی بـاڵی دا، دەتگـوت پەلەیەتـی کە سـاتێ زووتـر چـاوی لە چاومـان ببـڕێ و لە چاومـان ون بـێ. زیندانییەکان لە دواوە، تەمەشای سەرە ڕەشـەکەیان دەکرد کە بە پەلە بەسەر گیا و دەوەنەکاندا دەڕۆیی. یەکێک لە زیندانییەکان، کەمێک لە فکران ڕاچووو ئەوسا گوتی:

- چاوتان لێیە؟

یەکێکی تر گوتی:

- هەر ئاوڕیش ناداتەوە! تاقە جارێکیش ئاوڕی پاشەوەی نەدایەوە!

زیندانی سێیەم گوتی:

- چما بە تەمای بگەڕێتەوە تا سوپاسمان بکات؟

- ئێستا بۆ خۆی ئازادە. نەمرد تامی ئازادی چەشتەوە!

- بەڵێ ئازادە!

- برادەرینە جارێکی دی نایبینینەوە!

سەربازە پاسەوانەکان تێیان خوڕین.

- بۆچی لێرە وەستاون؟ دەی بڕۆن بۆ سەر کاری خۆتان !

زیندانییەکان، بەبێدەنگی و بە خاوەخاو بۆ سەر کار وەڕێکەوتن.

پەراوێز:

١-گیسـک: بـوونی کیسک لە پەچە و ئاغەڵانـدا، لە نـک ڕووسـان: نیشانەی فەڕوبەرەکەتە، یانی خێر دێتە ڕێت.

«١٨»

سکاڵا

وەشانکاری "یادگارییەکانی خانەی مردووان"ی ئالکسندەر پترۆفیچ گۆریانچیکوفی ڕەحمەتی، بە پێویستی دەزانێت لە سەرەتای ئەم فەسڵەوە ئەم تێبینیانە بخاتە بەردەستی خوێنەران:

"نووسەری یادگارییەکانی خانەی مردوان، لە فەسڵی یەکەمی کتێبەکەی خۆیدا باسی تاوانێکی بابکوژی کرد بوو کە گوایە لەلایەن نەجیبزادەیەکەوە(١) ئەنجام درابوو، ئیدی نووسەر ئەم تاوانەی کرد بوو بە نموونەیەک بۆ دڵڕەقی و بێهەستی ئەو زیندانییانەی کە بەوپەڕی بێموبالاتی خوێنساردییەوە تاوانەکانی خۆیان دەگێڕایەوە. هەروەها نووسەری یادگارییەکان ئەوەشی گوتبوو. هەر چەند کوڕەی تاوانبار، لە بەردەم دادگادا دانی بە هیچ شتێکدا نەنابوو، بەڵام ئەوەی خەڵک و خوا بۆ نووسەریان گێڕابووەوە، بە تایبەتی ئەوانەی هەموو شتێکیان لەمەڕ ڕووداوەکە دەزانی، ئەوەندە بەجێ و ڕێ و ڕوون بوو کە پیاو نەیدەتوانی کەمترین گومان لە تاوانی بابکوژییەکەی یارۆ بکات. ئەو خەڵکە بۆ نووسەری "یادگارییەکانی خانەی مردوان"یان

گیرابووه و که تاوانباری ناڤبری کورێکی سەرسەری، ناوزڕاو بووه و تا بیناقاقای له قەرزا بووه، بۆیه بابی کوشتبوو تا دەست بەسەر میراتیەکەیدا بگرێت. هەروەها هەموو خەڵکی ئەو شارەی که یارۆی بابکوژ کاری تێدا دەکرد، مەسەلەکەیان به هەمان شێوه گێڕا بووەوه، ئیدی بەو جۆره نووسەر زانیارییەکی زۆری لەو بارەیەوه دەست کەوتبوو. هەروەها نووسەر ئەوەشی باس کرد بوو که ئەم بابکوژه، کاتێ که له زیندانیشدا بووه، کەسێکی بەوره، ڕووخۆش، سوعبەتچی و بێباک و خەمسارد بووه، نەک گەوجێتی پێوه دیار نەبووه، بەڵکو زیرەک و به ئاوەز دیار بووه و نووسەری یادگارییەکان، ڕۆژێ له ڕۆژان دڵرەقی لێ نەدیتووه و نووسەر دەڵێت: "بۆیه هەرگیز باوەڕم نەدەکرد تاوانبار بێ و ئەو جۆره تاوانەی کردبێت."

"وەشانکاری ئەم کتێبه ((یادگارییەکانی خانەی مردوان))، چەند ڕۆژێ لەمه پێش له سیبیریاوه هەواڵێکی پێگەییووه دەڵێت ئەم گەنجەی که به تاوانی کوشتنی بابی تاوانبار کراوه و گیراوه، بێگوناحه و نه له دوور و نه له نزیک دەستی لەو تاوانەکەدا نییه، به ناهەق ده دانه ساڵی تەمەنی له بێگاره زینداندا بەسەر بردووه و به فەرمی و له دادگادا بێتاوانی ناڤبری سەلمێنراوه و بکوژه ڕاستییەکان دانیان به تاوانی خۆیاندا ناوه و ئەو گەنجه بەدبەخته ئازاد کراوه.

دیاره وەشانکاری ئەم کتێبه هیچ گومانێکی له دروستی ئەم هەواڵانه نییه".

"پێویست ناکات هیچی تر لەمبارەیەوه بڵێین، لەوەی پتر باسی ئەم ڕووداوه پڕ تراجیدییایه بکەین. باسکردنی ئەم ژیانەی که به هۆی تۆمەتێکی ئاوهاوه، وێران بوو به چی دەچێ؟ ڕووداوەکه خۆی باسی خۆی دەکات، مانگی چواردەئەنگوستی ناوێ"

"به بۆچوونی ئێمە ئەگەری ڕوودانی ئەم جۆرە هەڵانە زۆرە و ئەم ئەگەرەش خۆی لە خۆیدا ڕۆشنایییەکی زیاتر دەخاتە سەر ئەو دیمەن و ڕووداوانەی کە لە کتێبی ((یادگارییەکانی خانەی مردوان))دا باس کراون و دەکرێن."

جا ئێستا با بگەڕێینەوە سەر چیرۆکەکەی لەمەڕ خۆمان، سەر ئەو یادگارییانەی کە ئەلکساندەر پترۆفیچ گوریانچیکۆفی ڕەحمەتی نووسیویەتی:

ئەوەبوو گوتم ئەنجام لەگەڵ ئەم هەلومەرج و ژینگەیەدا ڕاهاتم، بەلام ئەم "ئەنجامە" زۆر بەئازار و درێژ خایەن بوو. یانی ڕاستت دەوێ نزیکەی یەک ساڵی تەواوی پێچوو تا لەگەڵ ژینگەی زینداندا ڕاهاتم، تا ماوم ئەو ساڵەم لە بیر ناچێت، سەختترین و دژوارترین ساڵی تەمەنم بوو. بۆیە بە تەواوەتی، بە هەموو ورد و درشتێکیەوە لە مێشکمدا نەخش بووە، بگرە سات بە ساتی ئەو ساڵی یەکەمەم لە مێشکدا چەسپیوە. هەروەها باسی ئەوەشم کرد کە زیندانییەکانی دیکە نەیاندەتوانی وەکو من بەم ژیان و ژینگە تازەیە ڕابێن. بە درێژایی ئەو ساڵی یەکەمە بەردەوام لە خۆم دەپرسی کە ئاخۆ ئەمانە بە ڕاستی و لە ناخەوە ئەوەندە هێمن و ئارامن؟ ئەمجۆرە پرسیارانە بە زۆری بەرۆکیان دەگرتم و عەودالی وەلام بوون. گشت زیندانییەکان وەکو پێشتریش گوتوومە، هەستیان بە غوربەت و نامۆیی دەکرد، بە ژیانی زیندان بێگانە بوون. زیندانیان بە ماڵی خۆیان نەدەزانی، هەستیان نەدەکرد لە ماڵی خۆیاندان، بەڵکو وایان هەست دەکرد، لە قۆناغێکی ڕێگادان، بۆ پشوویەک لە کاروانسەردا و ئوتێلێک بە شێوەیەکی کاتی لایان داوە. ئیدی ئەو پیاوانەی کە حوکمی ئەبەدیش درابوون، نیگەران و بێئۆقرە بە ئومێدی مەحاڵان دەژیان، هەرچەندە ئەم نیگەرانی و ئومێدەوارییە نەدەهاتە دەربڕین، بەلام لە چاوی تیژ

دەربــاز نەدەبــوون. ئەم بـێقەراری و ئومێـدەوارییە کە خۆبەخـۆ لە مرۆڤدا پەیدا دەبوو، ئەوەندە خەیاڵی و مەحاڵ بوو، زۆرجار لە ورێنە دەچوو، هەر هەمـوو ئەم حاڵەتـانە شـەقڵێکی سـەیر و غەریبیـان بەم شوێنە بەخشی بوو، هەر بۆیەش ڕەوشێکی تایبەتی وەرگرتبوو، پیاو کە یەکەم جار دەچێتە زیندانەوە، هەست دەکات، لە دەرێی زینداندا شوێنێکی تری لەو جۆرە شوێنە نییە، یانی لە هیچ شوێنێکی دەرەوە ناچێت. هەرچی خەڵکی ناو زیندان هەیە ڕادەستی زیندە خەونان دەبن و لە ونگەکانی خەیاڵدا ئاوارە و سـەرگەردان دەبن، ئەمە حاڵەتێکە لە چاو ون نابێت و بە خـۆی بەرۆکی بینین دەگرێت. من ئەمەم لەبەر گران بوو، چونکە ئەو خەونپەروەرییەی زیندانییەکان تیایدا نقوم بوو بـوون، دەیکـردە کارێـک زۆربەیـان هەمیشـە گرژومـۆن، شـەڕەنگێز و نەخـۆش بنـوێنن. زۆربەی هەرە زۆریـان بێـدەنگ بـوون و قسـەیان نەدەکرد، پیشیان دەخواردەوە و لە هەمـوو ئانوسـاتێکدا لەسـەر چز و تەقینەوە بوون. حەزیان نەدەکرد، دڵیان بۆ کەس بکەنەوە، بۆیە ڕقیان لە سـادەیی و ڕاشـکاوی بـوو. تـا خەون و خەیـاڵ و ئـارەزوو و ئومێدەکان نیمچە مەحاڵ بوایەن، تا زیندانی لە دڵی خۆیدا، زیاتر پەی بە مەحاڵ بوونی هیوا و ئاواتەکانی خۆی ببردایە، زیاتر سوور دەبوو لەسەر ئەوەی بیشارێتەوەو لای کەس و بۆ کەسی نەدرکێنێ. تۆ بڵێی شـەرمیان کردبـێ ئەو هیـوا و ئاواتەخەیـاڵی و مەحـاڵانەی خۆیـان بگێڕنەوە؟ خۆ خەڵکی ڕووس، خەڵکانێکی واقیع بینن، ئامادەن ئیراد لە خۆ بگرن، گاڵتە بە عەیب و کەموکوورییەکانی خۆیان بکەن!

ڕەنگە هەر ئەم لە خۆ ناڕازی بوونە پەنهان و هەمیشـەییە هۆیەک بــووبێ، لە هۆیەکــانی سســتی پەیوەنــدی نێــوان زینــدانییەکان و چیکڵدانەتەنگی و ڕووگرژی و دڵڕەقیان و یەکتر قەبووڵ نەکردنیـان. خـۆ ئەگەر یەکێکـی لەوانـی دیکە سـاویلکەتر، بە ڕێکەوت، بە دەنگـی

بەرز گوزارشتی لەو خەون و ئومێدانە بکردایە کە هەموو کەسێک لە بێدەنگیدا بیری لێدەکاتەوە، شاخ و باڵی لە خەون و خەیاڵەکانی بنابایە، کۆشک و تەلاری لە ئەسپانیادا ڕۆبنایە، ئەوا هاوڕێکانی یەکسەر تەریقیان دەکردەوە و گاڵتەیان پێدەکرد و دەیانکرد بە گەپجاڕی خۆیان. بە زۆریش ئەوانە گاڵتەیان پێدەکرد کە بە خۆیان لە هەموو کەس پتر خەیاڵاوی بوون و ئومێد و هیوای شێتانەیان لە دڵ و دەروونی خۆیاندا پەروەردە دەکرد.

پێشتر باسی ئەوەم کرد بوو کە زیندانییەکان بە چاوی سووک تەمەشای خەڵکانی سادە و ساویلکەیان دەکرد و بە گەوجوگەلحۆیان دەزانین. زیندانییەکان ئەوەندە گرژومۆن و خۆپەرست بوو بوون، چاویان بەرایی نەدەدا خەڵکی سادە و ئاسایی و خۆشمجێز ببینن و بدوێنن، دەیان بوغزاندن. جا سەرباری ئەو خەڵکە سادە و ڕاشکاوە، دەشێت زیندانییەکان بکرێن بە دوو دەستەی تەواوی جیاوازەوە: باش و خراپ، ڕووخۆش و ڕووگرژ. ڕووگرژ و خراپ و بەدخووەکان زۆرینە بوون، خۆ ئەگەر بە ڕێکەوت خەڵکانێکی زۆربێژ و دەم شڕیان تێدا هەڵکەوتبا، ئەوا ئەو دەم شڕ و زۆربێژانە، دەکەوتنە دوو زمانی و ئاژاوەگێڕی و حەسوودی و بەغیلی و خۆیان لە کاروباری خەڵکی تر هەڵدەقورتان و لەزەتێکی زۆریان لەو کارە دەبینی، ئەمانە زۆریش هەوڵیان دەدا، دڵ و دەروونیان نەکەنەوە و ئەوەی لە مێشک و خەیاڵیان دایە دەری نەبڕن و بیشارنەوە، چونکە ئەوە لە نێو زیندانییەکاندا کارێکی ناپەسەند بوو.

بەڵام خەڵکە ڕووخۆش و باشەکە – کە کەمینە بوون - خەڵکێکی هێدی و هێمن و بێوەی و لاشەڕ بوون، خەون و ئاواتەکانیان لە ناخی دڵدا دەشاردەوە و زیاتر بە لای خۆشخەیاڵیدا دایان دەکێشا، لە خەڵکە خراپ و ڕووگرژەکە پتر باوەڕیان بە خەون و خەیاڵەکانی

خۆیـان هەبـوو. پێمـوایە جگە لەو دەسـتانە، دەسـتەیەکی دیـکەش لە زیندانەکەمانـدا هەبـوو کە دەســتەی ڕەشــبینان و بێئومێـدان بــوو، نموونەی ئەوانەش، کە ژمارەیان یەجگار کەم بوو، پیرەمێرێک بوو بە نێوی ستارودوب.

ئەم پیرەمێــردە بە ڕواڵەت زۆر هــێمن و هێــدی بــوو، بەڵام بە گوێرەی هەندێ نیشـانان، ئەوەم بـۆ دەرکەوت کە بـاری دەروونـی و سایکولۆژی ئەو پیاوە یەجگار نالەبار و ترسناکە، لە کێشدا نییە. ئەم پیاوە بـۆ سـوکنایی دڵـی خـۆی ڕێگەیەکـی تـایبەتی دۆزی بـووەوە، کە بریتی بوو لە عیبـادەت و چلەکێشـی و قەنـاعەتی بە خـۆی هێنـابوو کە شـەهیدە. ئەگەر بیرتان مابێ پێشتر باسـی زیندانییەکی دیکەم کـرد بـوو کە هەمیشـەی خـوا خەریکـی خوێندنەوەی تەورات بـوو، مەبەسـتم ئەو زیندانییەیە کە شێت بوو و خشتەکەی خێوانده مـێجەر، لەگێنە ئەویـش یەکێک بووبێ لەو ڕەشبین و نائومێدانەی کە دوا تروسکەی ئومێدیان لەدڵدا دەکـوژێتەوە، جـا چـونکە مەحـاڵە مـرۆڤ بتـوانێ بەبـێ هیـوا و ئومێد هەڵبکا و بژی، بۆیە زیـندانی نـاڤبری لە نـا ئومێدیـدا، ڕێگەیەکـی بـۆ خـۆی هەڵبـژارد بـوو و بە خوایشـتی خـۆی، بە حوسـن و ڕەزای خۆی پەنای بۆ شـەهادەتێکی دەسـتکرد بـرد بـوو. ئیـدی ئەم زینـدانییە خــۆی گێڕابــوویەوە کە لەبەر ئەوە پەلامــاری مــێجەری نەدابــوو کە خـراپەی لەگەڵ کردبێـت، یـان ڕقـی لێـی بـووبێ، بەڵکـو لەبەر ئەوە پەلاماری دابوو کە ئازاری بدات و هیچی تر. کێ دەزانێ لەو کاتەدا چ ئەنگێزەیەکی دەروونـی و سـایکولوجی بۆ ئەو کـارەی هانـداوە؟ کەس بەبێ ئومێد و ئامانج هەڵناکات و نازێ، هەر مرۆڤێک لە پێناوی ئامانج و ئاواتێکـدا دەژی، کە ئومێـد و ئامــانج نەمــا، نیگەرانــی لە مــرۆڤ دەوروکـێ و دەبـێ بە گـووراوێکی نەسـاز و سـەیر، هەمـوو ئـاوات و ئامانـجێکی ئێمەی زیندانی ئازادی بوو، ئەوە بوو لە زیندان ڕەها ببین.

جا ئێستا من دەمەوێ زیندانییەکانی خۆمان پۆلێن بکەم، بەڵام ئاخۆ شتی وا دەشێت؟ هەڵبەتە واقیع هێندە هەمەجۆر و هەمەڕەنگە، مەحاڵە هیچ هزرینێکی ڕووت بتوانێ پۆلێنی بکات. واقیع بەوردی و بەڕوونی پۆلێن ناکرێ، واقیع بێئەندازە هەمەجۆر و هەمەڕەنگە، مەحاڵە سنووربەندی و پۆلێن بکرێت. ئێمە هەر هەموومان، ژیانی تایبەتی و شەخسی خۆمان هەبوو، مەبەستم ژیانی دەرێی، ژیانی فەرمییە، ژیانی دەرێی؛ ئەو ژیانەی کە سیستەم و یاساوڕێسای فەرمی دەیسەپێنێ.

بەڵام من، وەکو پێشتریش باسم کردووە، لە سەرەتای حەپسییەکەمدا نەمدەتوانی بچمە بنجوبناوانی ئەو ژیانە تایبەتییە و پەی بە جەوهەری ناخ ببەم، بۆیە هەموو ڕواڵەتە دەرەکییەکان ئازاریان دەدام، لە ڕادە بەدەر خەمباریان دەکردم. هەندجار وا ڕێدەکەوت پڕ بەدڵ ڕقم لەو هاوزیندانییە شەهیدانەم دەبووەوە کە وەکو من بەدەم ژان و ئازارەوە دەتلانەوە. تەنانەت بەغیلی ئەوەشم پێدەبردن کە لە نێو هاوڕەگەزانی خۆیاندا دەژیان و لێکدی حاڵی دەبوون، ئەلهەقی ئەو پەیوەندییەی کە زیندانییانی کۆ دەکردەوە و دەیکردن بە هاوڕێ، واتا، پەیوەندی دار و قامچی، ژیانی هاوبەشی ناچاری، بوغز و نەفرەتی لە لا دروست دەکردن و هەر کەسە هەوڵی دەدا بۆ خۆی و بە تەنیا لە سووچێکدا بژی و لە بەندوباوی هاوڕێیەتی ناچاری ئازاد بێ. بەڵام ئەو بەغیلی و نەفرەت و بێزارییەی لە دەمی هەڵچوون و تووڕەییدا بەرۆکی دەگرتم، ئەنگێزەی ڕەوا و هۆی بەجێی خۆی هەبوو. ئەوانەی دەڵێن بابایەکی نەجیبزادە یان ڕۆشنبیر و خوێنەوار و خانەدان، لە بێگارەزینداندا، هەمان دژواری و ناڕەحەتی و ئازاری بابایەکی جووتیاری ساویلکە دەبینن، زۆر سەهون. من لەو دواییانەدا لەم بۆچوونە ئاگادار بوومەوە و تەنانەت

هەندێ شتیشم لە بارەیەوە خوێندەوە. ئەلهەقی بیرۆکە و بۆچوونەکە لە ڕووی پرەنسیپ و سەرەتاوە پەسەند و بەجێ و دادوەرانەیە: زیندانییان هەموو بەشەرن و بەشەر دەبێ یەکسان بن. بەڵام ئەم بیرە، بیرێکی زۆر ئەبستراکت و مجەڕەد و ڕووتەڵە : چونکە زۆر وردەکاری ئاڵۆز هەیە، تا بە خۆمان لە ژیانی واقیعی و پراکتیکیدا تووشی نەبین و تاقی نەکەینەوە، ناتوانین لێی بگەین. هەڵبەتە مەبەستم ئەوە نییە بڵێم هەستوسۆزی نەجیبزادەیەکی ڕۆشنبیر و خوێنەوار، چونکە پێشکەوتووتر و شارستانی ترە، ناسکتر و بالاترە. بەڵام یەکسانی سایکۆلۆژی و دەروونیی مەحاڵە و ڕۆشنبیری لێرەدا نابێ بە پێوەر و پێوانە. من یەکەم کەسم کە شایەتی ئەوە دەدەم لە نێو ئەو زیندانییە قەرەبەختانەدا، خەڵکانێک هەبوون، دوور لە هەر ڕۆشنبیری و خوێنەوارییەک، بەڵام تا حەز بکەی لە ڕووی دەروونی و سایکۆلۆژییەوە بەسۆز و ناسکو میهرەبان بوون، واتا لە باری دەروونییەوە لە ئاستێکی پێشکەوتوودا بوون. زۆرجار لە زینداندا خەڵکانێکم دەناسی لە دڵی خۆدا بە ئاژەڵێکی دڕندەم دەزانین و زۆرم ڕق لێیان دەبووەوە و بە سووکی تەمەشام دەکردن، کەچی لەپڕێکدا و لە ساتێکی چاوەڕواننەکراودا، ئینسانیەتی ناخیان کەشف دەبوو و هاوسۆزی و هاوخەمییەکی هێندە مرۆڤدۆستانەیان دەرهەق بە خەم و ئازار و ئاواتی خەڵکی دەنواند و دەردەبڕی پیاو نەیدەتوانی باوەڕ بە چاو و بە گوێی خۆی بکات، وەکو ئەوە بوو لە پڕ پەردەیەک لەسەر چاوت لاچووبێ و شتێکی تازەی باوەڕنەکردەنی ببینی. هەندێ جار پێچەوانەی ئەمەش ڕووی دەدا: لەپڕ یەکێکی زۆر ڕۆشنبیر و خوێنەوار، بەدخوایی و دڕندایەتییەکی وای دەنواند تەزووت پێدا دەهات، دڵت لێی تێک هەڵدەهات، چەندیش خاترت بگرتایە و نەتدەتوانی هیچ پاکانەیەکی بۆ بێنیتەوە.

مـن هـیچ باسـێکی گـۆڕانی ژیـنگه و عـادەت و ڕەوشـی ژیـان و جـۆری خـواردن و ئەو شـتانە نـاکەم، کە بێگومـان تەحەمـولی ئەم گۆڕانە بۆ بابایەکی ئەرستۆکرات و نەجیبزادە، زۆر قورسترە تـا بۆ جووتیـارێکی هەژار کە ڕەنـگە لە دەرێـی زیندانیشـدا، کـاتێ کە ئـازاد بووە، تێر بە سـکی خۆی نانی نەخـوارد بێ، بە لای کەمەوە لێرە، لە زینداندا، تێر بە سکی خۆی نانی دەخوارد، نا نەخێر باسی ئەوە ناکەم! گریمان ڕاسـتە خەڵکی بەورە و خۆڕاگر، گوێ بەو تورەهاتـانە نـادات کە لە چـاو حورمـان و مەحـرووم بـوونی تـردا نـاکەنە هـیچ. بەڵام گۆڕینی عادەتی مادی و واقیعی کارێکی هەر وا ئاسان و ئاسایی نییە. ژیانی زیندانی، ناڕەحەتی و ریسوایی ئەوتۆی تێدەکەوێ، کە ژینگەی چەپەڵ، غـوربەت و غەریبـی، خـواردنی کەم و پـیس، کۆتـوزنجیر، لە چاویدا ناکەنە هیچ. نازدارترین نەجیبزادە و دەست سـپیترین خـانەدان پـاش ئەوەی ڕۆژێکـی تەواو کـار دەکـات و لە بێگـار دەگەڕێتەوە، بێ چەندوچوون بەردەبێتە نانە بۆرەکەی زیندان و مل دەنێ بە شۆربا پڕ لە کێچ و پێشکەکەی زیندانەوە. ئەمـانە لەو شـتانەن کە پیـاو بەرەبەرە لەگەڵیدا ڕادێ، وەکو چۆن ئەمە لە گۆرانییەکی تەوسـامێزدا دەرهەق بە بابایەکی نەجیبزادە کە زیندانی کراوە، بەرجەسـتە کراوە: خـواردنم شۆربای کەلەرمە،

هەڵی دەلوشم و دەم دەلێسمەوە.

ئەوەی گـرینگە هەر کەسـێکی عەوام کە دەگـاتە زیـندان دوای دوو سەعات دەبێ بە هاوڕێی زیندانیەکان: وا هەست دەکات لە ماڵی خۆی دایە، لە نێـو کەسـوکاری خـۆی دایە، هەمـوو ئەو مافـانەی هەیە کە هاوزینـدانییەکانی هەیـانە. لێیـان دەگـات و لێـی دەگەن، هەمـوو زیندانییەکانیش بە یەکێک لە خۆیانی دەژمێرن. سـەبارەت بە بابـایەکی نەجیبـزادە مەسـەلەکە وا نەبـوو، ئەو زینـدانییەی سـەر بە چینـی

نەجیبزادان بوایە، چەند پیاوی باش بوایە، چەند دڵپاک و دروستکار، چەند بە ئاوەز و ئەقڵمەند بوایە، هەموو زیندانیەکان بۆ ساڵانێکی زۆر دەیان بوغزاند، نە لێی حاڵی دەبوون و نە متمانەیان پێدەکرد. نەیدەتوانی ببێ بە دۆست و هاوڕێیان، خۆ ئەگەر توانیبای کارێکی وەها بکات، تەشقەڵە و گەڕی پێنەکەن، سووکایەتی پێنەکەن و ڕێزی بگرن، هەر وەکو بێگانەیەک تەمەشایان دەکرد و مامەڵەیان دەگەڵ دەکرد، ئیدی ئەویش بەردەوام هەستی بە تەنیایی و گۆشەگیرییەکی ناخۆش دەکرد. دیارە زیندانییەکان لە نیهادپیسییەوە ئەو گەمارۆیەیان نەدەخستە سەری، بەڵکو خۆ.بە خۆ و بە شێوەیەکی ئاسایی دروست دەبوو. هەموو مەسەلەکە ئەوە بوو، کە ئەم زیندانییە نەجیبزادەیە و لەوان نییە، سەر بە چینی ئەوان نییە، بەوان نامۆ و غەوارەیە.

ناخۆشترین شت ئەوەیە کە پیاو لە ژینگەی خۆی نەژی، لە ژینگەی خۆی دای ببڕن. بۆ نموونە ئەو جووتیارەی کە لە "تاگانروک(2)"ـەوە بۆ بەندەری "پتروباڤلوفسک" دەگوازرایەوە، لەوێندەر تووشی هەمان جۆرە جووتیارانی ڕووس دەبوو، کە لە زاگەی خۆیدا هەبوون. بۆیە دوای دوو سەعاتان هۆگری یەکتر دەبوون، ئیدی وای هەست دەکرد لە ماڵی خۆی دایە، پێکەوە و بە تەبایی لە یەک گالیسکە و لە یەک کەپردا دەحەوانەوە، بەڵام بۆ بابایەکی نەجیبزادە ڕەوشەکە زۆر جیاوازتر بوو، بۆشاییەکی زۆر لە نێوان ئەو و خەڵکە عەوامەکەدا هەبوو. ئەمەش وەختێ بە دیار دەکەوت کە یارۆی نەجیبزادە لە ژینگەکەی خۆی دادەبڕا و ئەو نازەی جارانی نەدەما و بە ناچاری دەکەوتە ناو ڕەمەکی خەڵکییەوە. لە غەیری ئەم حاڵەتەدا، خوای دەکرد هەموو ڕۆژێک سەروکاری دەگەڵ جووتیاراندا دەبوو، ڕۆژانە بەدەم ئەرکی ئیدارییەوە دەیبینن

وەکو بابێکی باش خزمەتی دەکردن و چاکەی دەگەڵ دەکردن، بەڵام قەت ڕۆژێ لە ڕۆژان وەکــو پێویســـت و بە قــووڵی نەیدەناســـین و لەیەکتر نەدەگەیشتن. خۆ ئەگەر وای هەستکردبا ناسیوونی و ناخی خوێنـــدوونەتەوە، ئەمە لە ســـنووری وەهـــم و خەیـــاڵ تێنەپەڕیـــوە. بێگومـــان ئەوانەی ئەم بۆچـــوونە دەخـــوێننەوە، ئەم قســـانەم بە موبالەغەئامێز دەزانن، بەڵام من دڵنیام کە تێبینی و بۆچوونەکەم زۆر ڕاست و دروستە. هەڵبەتە من لە ڕێگەی خوێندنەوەی کتێبانەوە ئەم بۆچوونەم لە لا گەڵاڵە نەبووە، بەڵکو ئەزموونی ژیانی واقیعی خۆم، ئەو بۆچـوون و قەنـاعەتەی لە لا دروسـت کـردووم. هەڵـبەتە پـاش ئەزموونێکی زۆر و درێژ، ئەو قەناعەتەم لە لا چێبووە. ڕەنگە ڕۆژێک بێ هەموان ڕادەی دروستی ئەو بۆچوونەی منیان بۆ بە دیار بکەوێ.

ئیـدی، ڕووداوەکـان هەر لە ســـەرەتاوە، دروســـتی و ڕاســـتی سـەرنج و بۆچوونەکانی منیان سـەلماند، ئەم ڕووداوانە زۆریـان کـار تێکـــردم، بە تەزانـــدن تەزانـــدمیان. لە یەکەم هـــاوینی ســـەرەتای حەپسییەکەمدا هەمیشە بە تاقی تەنیا بە گۆشە و کەناری زیندانەکەدا دەسووڕامەوە و پیاسەم دەکرد. پێشترش باسی ئەوەم کرد بوو، کە ئەو کاتە، لە بارێکی دەروونی ئەوتۆدا نەبووم کە بتوانم زیندانییەکان هەڵبسـەنگێنم و بزانم کێ بە کەڵکی دۆستایەتی دێت و کێ بە کەڵک نـــایەت. چەنـــد دۆســـتێکی کـــۆنە نەجیبـــزادەم پەیـــدا کـــرد، بەڵام دۆستایەتییانم نەچووە دڵەوە و هیچ سوکناییەکی بە ڕۆحم نەبەخشی. بگرە خۆزیام دەخواست کەسیانم نەناسیبا و لە هەمـوان بێزار بووم، بەڵام چـار چییە؟ جـا بـا ڕووداوێکتـان بۆ بگێڕمەوە کە هەر لە یەکەم سـاتەوە تێگەیانـدم کە مـن لەم زینـدانەدا غەریـب و نـامۆ و تەنیـام. مانگی ئاب بـوو، لە ڕۆژێکی زۆر گەرمدا، دەوروبەری سـەعات یەکی پاش نیوەڕۆ بوو، یانی ڕێک ئەو کاتانە بـوو، کە زیندانییان بەر لەوەی

بۆ سەر کار هەستنەوە، چاوێکیان گەرم دەکرد، لە پڕ هەموو زیندانییەکان، پێکەوە ڕابوون و لە حەساری زیندانەکەدا خڕبوونەوە، من تا ئەو کاتە هیچ شتێکم نەدەزانی. هێندە نقومی بیر و خەیالاتی خۆم بووم، نەمدەزانی چ شتێک لە دەوروبەرم دەگوزەرێ. زیندانییەکان سێ دانە ڕۆژ بوو جموجۆڵیان تێکەوتبوو، شپرزە و پەریشان دیار بوون. من دەڵێم سێ ڕۆژ بوو، بەڵام پاشان کە هەندێ لە قسەکانی زیندانییە پەست و توڕەوتڕۆکانم بیر کەوتەوە، بۆم دەرکەوت نەخێر ئەم جموجوڵ و خرۆشانەیان زۆر لەمێژتر، دەستی پێکرد بوو. من لە دڵی خۆمدا هۆی ئەم هاوروژان و خرۆشانەم دەگێڕایەوە بۆ قورسی کار لە وەرزی هاویندا، بۆ درێژی ڕۆژگاری تاقەت پڕوکێنی ئەم وەرزە، بۆ ئەوەی کە زیندانییان بەبێ ویستی خۆیان بۆ کار دەبران بۆ دەشتودەر و مەیلی ئازادییان لە لا دەمەزەرد و تازە دەبووەوە، بۆ کورتی شەوگار کە تێر خەو نەدەبوون، وام هەست دەکرد هەر هەموو ئەو فاکتەر و هۆکارانە یەکیان گرتووە و پەنگاونەتەوە و ئەم جموجوڵ و هاوروژان و خرۆشانەی دروست کردووە و مەسەلەی خراپی خواردن کراوە بە بیانوو هەنجەت.

زیندانییەکان چەند ڕۆژێک بوو کەوتبوونە گلەیی لە خواردنەکە ئیدی لە هەموو شوێنێ، چ لە قاوشەک ەو چ لە مووبەقەکەدا، بە ئاشکرا گلەیی و گازاندەیان دەکرد. یەکێک لە ئاشپەزەکانیان گۆڕی، بەڵام هەر دوای دوو ڕۆژ ئاشپەزی دووەمیان دەرکرد و ئاشپەزی یەکەمیان هێناوە. بە کورتی گشت زیندانییەکان شپرزە و نیگەران بوون.

یەکێکیان بەدەم پرتەوبۆڵەوە گوتی:

- ئەو هەموو کارەمان پێدەکەن و خراپترین خواردنمان دەدەنێ!

زیندانییەکی دی هەڵدەداتێ:

- ئەگەر ئەم خـــواردنەت بە دڵ نیـــیە، ئەمـــر بفەرمـــوو خـــواردنی نایاب و تایبەتیت بۆ دروست بکەن!

زیندانی سێیەم دەڵێت:

- کوڕینە لە گەدگین خۆشتر نییە، من زۆری حەز لێدەکەم!

- ئەگەر هەموو ڕۆژێک گەدگین بخۆی، هێشتا هەر لە لات خۆشە!

زیندانی چوارەم گوتی:

- هەقە گۆشـتی گامـان بـدەنێ، ڕۆژ هەتـا ئێـوارێ لە کوورەخـانەدا شـــانوباڵ دەوەشـــێنین و ئێـــوارە مانـــدوو مـــردوو و دەگەڕێیـــنەوە و گەدگینمـــان دەرخـــوارد دەدەن، ئـــاخر گەدگـــین لە کـــوێ بەری دڵ دەگرێ و پیاو تێر دەکات!

- یا گەدگینمان دەدەنێ یان عور.

- بە ڕاستی، خواردنێکی خراپە.

- ئیدی گیرفانی خۆی پڕ دەکات!

- ئەمە پەیوەندیی بە تۆوە نییە. تۆ هەقت چییە!

- ئەگەر پەیوەندیی بە منەوە نەبێ، پەیوەندیی بە کێوەیە؟ خۆ ورگم هی خۆمە. ئەگەر هەموو قسەمان یەک بخەین و سکاڵا بکەین، هەنگێ دەبینن.

- سکاڵا؟

- بەڵێ.

- نەهەقت ناگرم، وا دیارە لێدانی باشت لەسەر ئەو جۆرە سکاڵایانە نەخواردووە! بە ڕاستی گەوج و کەودەنی!

زیندانییەکی دی، بە خەمگینی و بە پەستی هەڵی دایە و گوتی:

- ڕاستە! پەلەکردن پەشیمانی لە دوایە، ئەڕێ قەلپیاو پێمان نالێی سکاڵا لە کێ دەکەی؟ سکاڵا لە چی دەکەی؟ خۆ دەبێ لە پێشدا ئەوە بزانین و لەسەری ڕێک بکەوین.

- دەڵێم ئەگەر هەموان سکاڵا بکەن، منیش سکاڵا دەکەم، لەگەڵ عامێ دەچمە شامێ، چونکە خەریکە لە برسا دەتۆپم. بەڵام ئەوانەی خواردنی تایبەتی خۆیان دەخۆن، هەقی خۆیانە بەشداری نەکەن، لەجێی خۆیان نەجوڵێن، بەڵام ئەوانەی نانی زیندان دەخۆن.

- ئەی بەغیلی حەسوود! چاوی بەرایی نادات شتی خەڵکی دی ببینێ!

- باشە هاوڕێیان! بۆچی قەراری خۆمان نەدەین؟ ئەم عەزابە هەتاکەی؟ ئەو دزانە خەریکە کەوڵمان دەکەن، دەیانەوێ پێستمان بگروون! با سکاڵا بکەین! با ناڕەزایی دەربڕین!

- ناڕەزایی چی؟ یانی دەتەوێ پارووەکەت بۆ بجوون و ئەوسا بیکەنە دەمتەوە؟ ها؟ کوڕی باشە دەیەوێ پارۆکەی بۆ بکەن و بیکەنە دەمییەوە! کوڕینە ئێمە لە بێگارەزیندان داین و تەواو، ناوی خۆی بە خۆیەوەیە.

- ئیدی هەروا بووە و وا هاتووە، گەل لە برسا دەمرێت و بەرپرسانیش لە خەمی ورگی خۆیان دان. لەسەر حیسابی ڕەشوڕووت قەڵەو دەبن.

- ڕاستە، یارۆی لەمەڕ خۆمان "هەشت چاو" قەڵەو بووە، لەو ئاخر و ئۆخرەدا دوو ئەسپەشێی کڕیوە.

یەکێک لە زیندانییەکان بە تەشەرەوە گوتی:

- فەقیرە حەز ناکات بخواتەوە!

- هەرچییەکی هەبووە، ماوەیەک لەمەپێش لە قوماردا دایناوە، دوو دانە سەعاتی ڕێک، بەبێ ئەوەی قرۆشێکی لە گیرفاندا بووبێ، یاری دەگەڵ بەیتاڵەکەدا کردووە.

- بۆیە گەدگێن دەرخواردی ئێمە دەدەن!

- ئێوە هەمووتان کەرن! ئێمە هەقمان چییە بەسەر ئەمەوە؟

- ئەگەر گشتمان پێکەوە یەکدەست و یەکدەنگ ڕابین چی لە دەست دێ؟ پێویستە یەک بگرین و عەزممان جەزم بکەین.

- چی لە دەست دێ؟ تاهێزی تێدابێ یەکێک دەکێشێت بە دەموفلقت داو...

- هەر ئەوەندە؟

- دەشتداتە دادگا.

زیندانییەکان هەموو پەریشان و نیگەران بوون. پیاو هەق بڵێ خواردنی ئەو دەمانەمان زۆر خراپ بوو. ئەمە جگە لەوەی نارەزاییەکی گشتی لە نێو زیندانییەکاندا هەبوو، هەموو نیگەران و دڵتەنگ بوون و لە چاوەڕوانییەکی بێکۆتاییدا بوون. زیندانی بە تەبیعەت شەڕفرۆش و یاخی و سەرکێش و واز وازییە، بەڵام بە دەگمەن ڕێدەکەوێ زیندانییان پێکەوە و بە کۆمەڵ ڕابن، هۆیەکەشی نیفاقی هەمیشەیی نێوان خەڵکییە، نەسازانی خەڵکییە. هەموویان پەیان بەو مەسەلەیە بردبوو، بۆیە زیاتر خەریکی مشتومڕ و شەڕەجنێوان بوون تا کار و کردەوە، یانی هەر دەم بوون، کردەوە نەبوون. بەڵام وێڕای ئەوەش ئەمجارەیان، هاوروژان و خرۆشانەکە بێئەنجام نەبوو. زیندانییەکان، لە حەوشە و قاوشەکاندا لە دەوری یەکدی خڕدەبوونەوە و بە ئاشکرا گەنگەشە و مشتومڕیان دەکرد، گازاندەیان دەکرد، جنێویان دەدا و بە ڕقەوە کەموکووڕی و عەیبوعاری ئیدارەکەی مێجەریان دەژمارد و تەنانەت نهێنییەکانیان لە قاو دەدا.

هەڵبەتە ئاشکرایە کە هەر مەسەلەیەکی وەکو ئەم مەسەلانە خۆ بە خۆ ڕێبەران و هاندەرانی خۆی دەخولقێنێ و بەرهەم دێنێ. ڕێبەرانی ئەم جۆرە هەلومەرج و قۆناغانەش دەبێ، کۆمەڵێک سیفەتی تایبەتییان تێدابێ، نەک هەر لە زینداندا، بەڵکو لە هەموو ژینگە و کۆمەڵگەیەکدا، لە ناو سوپا و لە شوێنانی دیکەشدا. نموونەی ڕێبەر لە هەموو کات و شوێنێکدا هەمان نموونەیە: خەڵکانێکن خوێنگەرم، چاونەترس، تینوی دادپەروەری و خۆشباوەڕ، خۆشخەیاڵ، لە کانگای دڵەوە باوەڕیان بەوەیە کە ئاوات و ئامانجەکانیان دێتە دی. هەڵبەتە ئەمانە لە خەڵکی دی گەوجتر نین، بەڵکو هی وایان تێدایە یەجگار پڕ ئاوەز و زیرەک و ئەقڵمەند، بەڵام لەوە شۆڕشگێڕتر و خوێنگەرمترن کە لە هیچ شتێک بپرینگێنەوە و سڵ بکەنەوە. هەڵبەتە لەو جۆرە هەلومەرج و قۆناغانەدا خەڵکانێکیش هەڵدەکەون کە دەزانن چۆن ڕیزەکانی جەماوەری خەڵک جۆش دەدەن، چۆن ڕێبەرییان دەکەن، چۆن دەیان گەیەنن بە ئامانج، ئەمانە ڕێبەری میللین و نموونەیان لە وڵاتی ئێمەدا زۆر کەمە. ئەوانەی کە ئێستا باسیان دەکەم، زیاتر پێشڕەوان و هاندەرانی یاخیگەرین، ئەوانە خەڵکانێکن زۆربەی کات مەسەلەکەیان دەدۆڕێنن و بە ئامانج ناگەن و حەپس و زیندان دەبێ بە جێگەیان. عەیبی هەرە گەورەی ئەوانە، خوێنگەرمی و جۆشوخرۆشە، بەڵام هەر ئەم خوێنگەرمی و جۆشوخرۆشەیە کە وایان لێدەکات کار لە جەماوەربکەن! خەڵکی دوویان دەکەون، چونکە ئەو گڕوکڵپە و بڵێسە و تورەییە ڕاستگۆیانەیەی کە لە دڵ و دەروونیانەوە دەردەچێ، کار لە هەموو کەسێک دەکات، تەنانەت سڵۆکترین کەسیش جۆش دەدات. متمانەیەکی کوێرانەی ئەوتۆیان بە سەرکەوتن هەیە، کە گوماندارترین خەڵک دەخەنە سەر کەڵکەڵە، ئەگەرچی ئەم متمانەیەی کە خۆی دەسەپێنێ، زۆرجار لەسەر بنەمایەکی هێندە سست و منداڵانە

ڕۆنراوە، کە پیاو سەری سوڕدەمێنێ چۆن خەڵکانێک باوەڕیان پێکردووە. نهێنی کاریگەرییەکەیان لەوەدایە کە بە خۆیان بێ هیچ ترس و دوودڵییەک، بێ هیچ سڵەمینەوەیەک دەکەونە پێشی پێشەوەی خەڵکەکە. وەکو گای بوغە سەر دادەنوێنن و شاخیان ڕەپێش دەخەن و بۆ پێشەوە مل دەنێن بێئەوەی زۆرجار بزانن چی دەکەن، یان بیر لە هیچ جۆرە سازش و بادانەوەیەک بکەنەوە، یان بیر لە هیچ جۆرە تاکتیکێکی هەلپەرستانە بکەنەوە، کە زۆرجار دەبێتە مایەی ئەوەی خوێریترین زەلام مەسەلەیەک بباتەوە و بێ هیچ ئاسیو و زەرەڕێک بە ئامانج بگات. ئەمانە دەبێ شاخەکانییان بشکێنن. ئەوانە لە ژیانی ئاسایی خۆیاندا خەڵکانی سەرکێش و خۆسەرن، زوو هەڵدەچن، زۆر ڕقن و ڕکونین، لێبوردەییان زۆر کەمە، زۆربەی کات خەڵکی کورت بینن، ئەم کورتبینییە خۆی لە خۆیدا بەشێکە لە توانایان، جا ناخۆشترین شتیان ئەوەیە یەکسەر و ڕاستەوخۆ بەرەو ئامانجی خۆیان ناڕۆن، زۆربەی کات بە دەوری ئامانجەکەیاندا دەسوڕێنەوە و ڕەنجیان بە فیرۆ دەڕوات. بەڵام جەماوەری خەڵک گوێیان لێدەگرن و باوەڕیان پێدەکەن، ئەمەش یەکێکە لە نهێنییەکانی توانای ئەوانە.

بەڵام با بێمەوە سەر سکالا و چەند وشەیەکی لە بارەوە بڵێم.

هەندێ لە زیندانییەکانی لای ئێمە تەنیا لەبەر ئەوە بۆ سیبیریا دوورخرابوونەوە و لە زیندان پەستێنرا بوون سکالایان بەرز کردبووەوە. ئەوانە لە هەموو زیندانییەکانی دی پەرۆشتر و نیگەرانتر بوون. یەکێک لەوانەم لە بیرە کە نێوی مارتینوف بوو، لە تیپی سوارەدا کاری کرد بوو، هەرچەندە پیاوێکی خوێنگەرم و سەرەڕۆ و هەڵەشە و توڕەوتڕۆ بوو، بەڵام مرۆڤێکی ڕاستگۆ و دروستکار بوو. یەکێکی دیکەم لێدەناسین نێوی ڤاسیلی ئانتونوف بوو، پیاوێکی ئاگرین مجێز، نیگا گوساخ و بزەتاڵ بوو، بەڵام وێڕای ئەوەش تا بڵێی

هۆشـن و زیـرەک و مەرد و ڕەنـد و ڕاسـتگۆ و سەرڕاسـت بـوو. هەڵـبەتە هەر بـۆ نمـوونە نـاوی ئەو دووانەم هێنـا، دەنـا ژمـارەی ئەو جۆرە پیاوانە زۆر بوو. "پترۆف"ش لەم کۆمەڵەوە دەچوو بۆ لای ئەو کـۆمەڵ، زۆر کەم قسـەی دەکـرد، بەڵام دیـار بـوو زۆر تـوڕە و بەداخ بوو، چونکە لە پێش هەموانەوە لە قاوشەکە دەرپەڕی و خۆی گەیاندە نـاو ئەو ئـاپۆڕایەی کە لە حەوشـەکەدا کۆبـوو بـوونەوە. دەرجەداری زیندانەکە کە بە پلەی گروبان بوو (سەرعەریفان) بەپەلە خۆی گەیاندە خەڵـکەکە و تـرس و نیگەرانییەکـی زۆر لە سـیمای نیشـتبوو. زینـدانییەکان ڕیزیـان بەسـت و بەوپەڕی نەزاکەتەوە تکایـان لێکرد کە بە مـێجەر بڵێـت زینـدانییەکان حەز دەکەن قسـەی دەگەڵ بـکەن و دەربـارەی هەنـدێ شـت پرسـیاری لێبکەن. لە دوای دەرەجەدارەکەوە هەمـوو سـەربازە سـەقەتەکانی جەنگـیش هـاتن و لە بەرانـبەر زیندانییەکاندا ڕیزیان بەست. ئەو داوا نائاسـاییەی زیندانییەکان، تـرس و نیگەرانییەکی زۆری خستە دڵی گروبانەکەوە، چونکە پێشتر داوای وا نەکرا بوو، بەڵام نەیدەوێرا ڕاپۆری خۆی نەگەیەنێتە مێجەر، چونکە لەگین بوو زیندانییەکان یـاخی ببن و ڕووداوی زۆر خراپ بقەومێ، لەوە دەچوو هەموو بەرپرسانی زیندانەکەمان لە زیندانییەکان بترسن. خۆ ئەگەر هیچیش ڕووی نەدابا و زیندانییەکانیش ژێوان ببونایەوە و بڵاوەیـان لێکردبـا، سـەر گروبـانەکە دەبـوایە ئیـدارەی زینـدان لە مەسەلەکە ئاگادار بکاتەوە، بۆیە بێئەوەی هیچ چەندوچوونێک دەگەڵ زیندانییەکاندا بکات و هۆی ئەم داواکارییەیان لێ بپرسێت و هەوڵبدات ژێوانیان بکاتەوە و قەناعەتیان پێبکات کە ئەمە کارێکی ئاقڵانە نییە، بەلەز و بە ڕەنگی هەڵبزڕکاوەوە چوو بۆ لای مێجەر. چونکە بۆی دەرکەوتبوو کە زیندانییەکان قەناعەتیان بە قسەی ئەو نییە.

منیش بێئاگا له نیاز و مەبەستی ئەم جموجوڵە، ڕێک خۆم بە نێو ئاپۆڕاکەدا کرد و لەگەڵ ئەواندا بە ڕیز وەستام (پاشان بۆم دەرکەوت کە نیاز و مەبەستیان چی بووە). وام دەزانی ئەم ڕیز بەستنە بۆ تەفتیش و سەرژمێری زیندانییەکانە، بەڵام کە سەیرم کرد هیچ پاسەوانێک لەوێ نییە، ئەبڵەق و سەرسام کەوتمە ڕوانینی دەوروبەرم. سیمای زیندانییەکان تووڕە و ئاگرین بوو. هەندێکیان ڕەنگیان زەرد هەڵگەڕا بوو. هەموو کڕوکپ و خەیاڵاوی بیریان لەوە دەکردەوە چی بە مێجەر بڵێن. سەیرم کرد زۆربەیان بە سەرسامی لە من دەڕوانن و پێیان سەیرە کە لەگەڵ ئەواندا وەستاوم، بەڵام بێئەوەی هیچ قسەیەک بکەن ڕوویان لێوەردەگێڕام. پێیان سەیر بوو کە منیش لە ڕیزی ئەواندا وەستاوم و گەرەکمە بەشداری سکاڵاکەی ئەوان بکەم، باوەڕیان نەدەکرد. دوای تۆزێک هەمدیس کەوتنەوە تەمەشاکردنی من، نیگایان یەکپارچە پرسیار بوو.

ڤاسیلی ئانتونۆف، بە دەنگێ کە هەموو ئەوانی دی گوێیان لێیبێ و بە زمانێکی زبر و بە جێناوی (تۆ)، کە جاران بە جێناوی کۆی (ئێوە) دەیدواندم، گوتی:

- باشە تۆ لێرە چ دەکەی؟

بە پەشۆکاوی و سەرسامی لێمڕوانی، دەمویست بزانم مەبەستی چییە، هەنگێ هەستم کرد کە شتێکی نائاسایی لە گۆڕێیە.

زیندانییەکی سوپایی گەنج، کە تا ئەو کاتە نەمدەناسی، دیار بوو گەنجێکی باش و میهرەبان بوو، پێیگوتم:

- ڕاست دەکات! چ دەکەی لێرە؟ بچۆوە بۆ قاوشەکە، ئەم مەسەلەیە پەیوەندی بە تۆوە نییە !

بەرسڤم دایەوە و گوتم:

- چوزانم، هەمووتان لێرە ڕیزتان بەستبوو، وامزانی بۆ تەفتیش و سەرژمێری وەستاون!

زیندانییەک هاواری کرد:

- هاتووە خۆی بە ئێمەوە هەڵواسێت!

یەکێکی دی گوتی:

- لووت ئاسنین!

زیندانی سێیەم، بە تەشەرێکی لە وەسف نەهاتووەوە گوتی:

- مێشکوژ!

هەموو زیندانییەکان، بەم ناتۆرە تازەیەی کە یارۆ لێینام، لە قاقای پێکەنینیان دا

یەکێکی دی گوتی:

- ئاخر جەنابیان جار جار تەشریف بۆ مووبەقەکە دێنن!

- ئەمانە لە هەموو شوێنێ داشیان سوارە! ئێرە زیندان نییە، لەگەڵ ئێمەدا زیندانی نین؟ کەچی نانی سپی و بەرازەکۆرپە دەخۆن! باشە تۆ خواردنی تایبەتی ناخۆیت؟ ئەدی بۆچی بۆ ئێرە هاتووی؟

کولیکۆف، بێ لە ڕوودامان دەستی گرتم، لە ڕیزەکەی هێنامە دەرێ و بە ڕێزەوە گوتی:

- ئێرە شوێنی ئێوە نییە.

ڕەنگی زەرد هەڵگەڕا بوو، چاوەڕەشەکانی پرشنگیان دەدا و بە جۆرێ لێوی دەگەست لەزگ بوو خوێنی لێبێ. زۆر هەڵچوو بوو، ئەوە نەبوو وەکو ئەوانی دی بە ئارامی و خوێنساردی چاوەڕوانی هاتنی مێجەر بکات. زۆرم حەز دەکرد لەو حاڵەتانەدا تەمەشای کولیکۆف بکەم، واتە لەو کاتانەدا کە ناچار بوو، خۆی وەکو چۆن هەیە، بە لایەنی چاک و خراپیەوە، ئاشکرا بکات و دەربخات. ڕاستە کولیکۆف لافوگەزافی لێدەدا، بەڵام هەر لافوگەزاف نەبوو، بەڵکو

کردەوەشــی هەبــوو. دڵنیــام ئەگەر بــۆ ئیعــدامیش ببــرایە، قیتوقــۆز و سەربەرز و بێمنەت وەکو خانەدانێکی چکۆلە بەرەو پیری دەچوو. لە کاتێکدا هەمــوو ئەوانــی دی گاڵتەیــان پێدەکردم و تانەیــان لێدەدام و بەتەوسەوە تەمەشایان دەکردم، کولیکۆف، دوو هێندەی جاران ڕێزی دەگرتم و بە شێوەیەکی بنجبڕ لە سەری ڕۆیی:

– ئەلکســاندەر پترۆفیچ، ئەم مەســەلەیە پەیوەنــدی بە ئێمەوە هەیە، هیچ پەیوەندییەکی بە تۆوە نییە. بڕۆ بــۆ شــوێنێکی تــر، گوێ بگــرە! جماعەتەکەت لە مووبەقن، بچۆ بۆ لای ئەوان،

یەکێکی دی گوتی:

– بۆ خۆیان لەوێ دانیشتوون و هیچ عەیبێکیان نییە!

لە پەنجەرەکەوە ڕوانیمە ناو مووبەقەکە، سەیرم کرد پۆڵاندییەکان هەموویــان لەوێنــدەرن، لەوە دەچــوو زۆر کەســی تــریش لەوێ بــن. لە کاتێکدا بەوپەڕی شپرزەیی و پەشــۆکاوی بەرەو مــووبەقەکە دەچــووم، خەڵــکەکە لە دواوە پــێم پێــدەکەنین و جنێویــان دەدامــێ و هۆیهایــان لێدەکردم.

– بە ئێمە ڕازی نەبوو! هۆی هۆی! بیگرن، نەڕۆی!

لەو کــاتەوە ڕێــم کەوتبــووە ئەم زینــدانە، تانەوتەشــەری وام بە خــۆوە نەدیبتــوو. بە ڕاســتی ســاتێکی بە ژان بــوو، بەڵام شــتێکی چاوەڕوانکراو بوو، چونکە خەڵکەکە لە ڕادەبەدەر هــاوروژا بــوون، لە ڕاڕەوی مــووبەقەکەدا تووشــی "ت. ســکی" بــووم، ئەمە گەنجێکی ســەر بە چینی نەجیبزادان بوو، خوێنەوارییەکی زۆری نەبوو، بەڵام کوڕێکی بەورە و جوامێر و نەفسبەرز و دڵــواڵا بــوو، زینــدانییەکان ئەویــان لە ئــێمە جیــاکردبووەوە، وەکــو زینــدانییە نەجیبزادەکــانی دی نەیــان دەبوغزانــد و بگــرە لە هەنــدێ ڕووەوە خۆشیشــیان دەویســت. بە هەڵسوکەوت و ڕەفتاریدا مرۆڤێکی مەردانە و ئازاوبوێر بوو.

هاواری کردمێ و گوتی:

- گوریانچیکوف ئەوە چ دەکەی؟ وەرە ژوورێ!

لێم پرسی:

- باشە ئەم قەرەباڵغییە چییە؟

- جماعەت دەیانەوێ سکاڵا پێشکەش بکەن، چما نازانی؟ بەڵام خەیاڵیان خاوە، هیچ بە هیچ ناکەن، کێ گوێ لە سکاڵای زیندانییان دەگرێت، کێ باوەڕیان پێدەکات؟ هەڵبەتە ئیدارەی زیندان بە دوای هاندەرەکاندا دەگەڕێ، ئەگەر ئێمەیان لەگەڵ بین، تاوانەکە دەخەنە ملی ئێمە و ئێمە بە بەرپرسیاری ڕووداوەکە دەزانن. دەزانی ئێمەیان بۆچی بۆ ئەم شوێنە ناردووە! ئیدارە ئەگەر بیەوێ ئەوان سزا بدات، ئەوپەڕەکەی چەند جەڵدیەکیان بۆ دەبڕێتەوە و تەواو، بەڵام سەبارەت بە ئێمە بێگومان دەمانداتە دادگا. چونکە مێجەر زۆری ڕق لێمانە، تەنیا بە دادگایی کردنمان دڵی فێنک دەبێتەوە. ئیدی ئێمە دەکات بە بیانوو و پاساوی کردەوەکانی خۆی!

کە چووینە مووبەقەکەوە، "م. کی" گوتی:

- زیندانییەکانیش بە دەستوپێ بەستراوی دەمانفرۆشن!

"ت. سکی(٣)" گوتی:

- هەڵبەتە بەزەییشیان پێماندا نایەتەوە.

جگە لە زیندانییە نەجیبزادەکان، نزیکەی سی زیندانی دیکەش لە مووبەقەکەدا بوون، هەر یەکەیان بە هەنجەتێک نەیدەویست بەشداری لەو گەلە سکاڵایەدا بکات، هەندێ لە ترسنۆکیدا و هەندێکی دی بەو هەنجەتەی سکاڵا سوودی نییە و کەس گوێی لێناگرێت. یەکێک لەوانە ئاکیم ئاکیمیچ بوو - کە دژی هەموو جۆرە سکاڵا و کاروکردەوەیەکی نائاسایی‌و نایاسایی بوو- ئاکیم بەوپەڕی هێمنی و خوێنساردی، بێ هیچ دڵەڕاوکێ و نیگەرانییەک چاوەڕوانی کۆتایی

ئەو مەسەلەیە بوو، کە دڵنیا بوو، سەرکەوتن بۆ ئیدارە و مائمورانی ئیدارەی زیندانە (ئەشعیا فومیچ)ش لە مووبەقەکە بوو. زۆر ناڕەحەت و خەمبار بوو، شپرزە و نیگەران لووتی داژەندبوو و بەنیگەرانییەوە گوێی لە قسەکانی ئێمە دەگرت. یەجگار ناڕەحەت و نیگەران بوو. جگە لە پۆلاندییە نەجیبزادەکان، کۆمەڵێک زیندانی دیکەی پۆلاندی سەر بە چینی عەوامی خەڵکی و ژمارەیەک زیندانی ترسنۆکی رووسی لە مووبەقەکەدا بوون، ئەمانە کۆمەڵێک خەڵکی مات و بێدەنگ بوون، نەیانوێرا بوو لەگەڵ زیندانییەکانی تردا مان بگرن، بەخەمگینی و نائومێدییەوە چاوەڕوانی کۆتایی مەسەلەکە بوون. هەروەها ژمارەیەکی دیکە لە زیندانییانی پەست و بێزار لە مووبەقەکە مابوونەوە، نەک لەبەر ترسنۆکی، بەڵکو لەبەر ئەوەی دڵنیابوون کە ئەم یاخی بوونە بێمانایە و نە هیچی لێ شین دەبێت و نە سەردەگرێ و نە سەردەکەوێ. بەڵام هەستم دەکرد زۆریش باوەڕیان بە خۆ نەبوو و پەریشان و پەشێو دەیاننواند. هەرچەندە دڵنیابوون کە ئەوان لەسەر هەقن، کە ئەنجامی سکالاکە هەمان ئەنجام دەبێت کە ئەوان پێشبینیان کردووە، بەڵام هەستیان بە جۆرە تەریقییەک دەکرد، هەستیان بەوە دەکرد پشتیان لە هاوڕێکانی خۆیان کردووە، هاوڕێکانییان بە مێجەر فرۆشتووە و خیانەتیان لێکردوون.

"یولکین"ش لە مووبەقەکەدا مابووەوە، یولکین ئەو جووتیارە سیبیریاییە ڕێوی سیفەتە بوو، کە لەسەر پارە تەزویر کردن گیرا بوو و دە بێگارە زیندان پەستێنرا بوو، ئەوەی کە بۆڕی بە کولیکۆفی بەیتاڵ دابوو و هەموو مشتەرییەکانی لێکردبووەوە و نانی بڕی بوو. هەروەها کابرا پیرە ستارودوبییەکەش لە مووبەقەکەدا مابووەوە. هەموو ئاشپەزەکانیش لە جێی خۆ نەجولا بوون، ڕەنگە لەبەر ئەوەی

خۆیان بە ستافی ئیدارەی زیندانەکە دەزانی، بۆیە پێیان جوان نەبوو خۆیان تێکەڵی ئەو مانگرتن و یاخی بوونە بکەن.

ڕووم کردە "م. کی" و بە دوودڵی گوتم:

- جگە لە مانەی ئێرە هەموو زیندانییەکانی دی ڕۆییشتوون.

"ب" لە بن لێوانەوە گوتی:

- ئێمە هەقمان چییە؟

- ئەگەر ئێمە بەشداریمان بکردایە، سەد هێندەی ئەوانە بەر تالوکە دەکەوتین. بە ڕاستی من ڕقم لەو چەتە و دزانەیە. یانی تۆ بەڕاستی پێتوایە ئەم سکاڵایە سەر دەگرێ؟ ئاخر بۆچی خۆمان بخەینە ئەم گێژاوەوە؟ من تێناگەم ئەوانە چ لەزەتێک لەوە دەبینن کە بە دەستی خۆیان، خۆیان گیرۆدە دەکەن.

زیندانییەکی پیری منجڕی خوێنتاڵ گوتی:

- نەخێر، هیچ بە هیچ ناکەن.

(ئەلمازوف)ش کە لەگەڵماندا وەستا بوو، هەڵی دایە و گوتی:

- نەخێر هیچ بە هیچ ناکەن، تەنیا ئەوە نەبێ کە پەنجا نەفەرێک بە تێهەڵدان بدەن.

نەفەرێکی دی هاواری کرد:

- مێجەر هات.

هەموو بەلەز خۆمان گەیاندە بەر پەنجەرەکان. مێجەر عەینەکی لە چاو کرد بوو، وەکو درندە تورەوترۆ لە ژوورەوە دەرپەڕی، دەموچاوی سوور هەڵگەڕابوو، بەبێدەنگی و مەنگی بەرەو ڕیزی زیندانییەکان چوو. مێجەر لەم جۆرە هەڵوێستانەدا، سەرباری ئەوەی زۆر گوساخ و بێچاوڕوو دەبوو، بە هیچ جۆرێکیش خۆی شێلو نەدەکرد، دەبێ ئەوەش بڵێین کە مێجەر زۆربەی کات مەست و سەرخۆش بوو. لەو کاتانەدا قەیتانە پرتەقاڵییەکەی کڵاوە

چڵکنەکەی و ئەستێرە زیوە لە ڕەونەق کەوتووەکانی سەرشانی، شێوەیەکی شووم و ترسناکیان پێدەبەخشی. لە دوای مێجەرەوە (دیاتلوف)ش هات، دیاتلوف فەرمانبەری زیندان بوو، کەسایەتیەکی زۆر گرینگی زیندانەکە بوو، لە ڕاستیدا ئەو حوکمی زیندانەکەی دەکرد و بەڕێوەی دەبرد. گەنجێکی زۆر بەتوانا و زیرەک و ڕێوی سیفەت بوو و دەسەڵاتێکی زۆری بەسەر مێجەرەوە هەبوو. کابرایەکی نارەسەن و بەدخوا نەبوو، زیندانییەکان بە شێوەیەکی گشتی لێیڕازی بوون. سەرگروبانەکە و سێ چوار سەربازی بە دواوە بوون. دیار بوو کە سەر گروبانەکە سەرکۆنە و سەرزەنشتێکی باش کرا بوو و چاوەڕوانی ئەوە بوو زۆر لەوەش خراتری پێبکرێت. زیندانییەکان کە لەو کاتەوەی سەر گروبانەکە چوو بوو بۆ لای مێجەر، بەسەری کۆتەوە وەستا بوون، کە چاویان بە مێجەر کەوت هەموو ڕێک تەکیان دا بە یەکەوە و بەڕێزەوە وەستان و چاوەڕوانی یەکەم قسەی، تۆ بڵێی یەکەم نەڕە و هاواری سەرۆکەکەیان بوون.

زۆری نەبرد کە مێجەر یەکەم قسەی لە زار دەرهات، دووەم قسەی بوو بە هاوار، تۆ بڵێی بە نەڕە. بە تەواوەتی دەهەری بوو بوو. لە پەنجەرەکانەوە دەمان بینی، بەلەز لەمسەری ڕیزەکەوە بۆ ئەوسەری ڕیزەکە دەهات و دەچوو، هێرشی دەکردە سەر زیندانییەکان و بەر دەمرێژی پرسیارانی دەدان. ئێمە چونکە لێیانەوە دوور بووین، نە گوێمان لە پرسیارەکان و نە لە بەرسڤەکان دەبوو، تەنیا گوێمان لە هاتوهاواری بوو و هیچی تر.

- ڕێگران، چەتە، یاخیان!، کوتەک دەزانێ قوناغ لە کوێیە! هەڵبەتە خەڵکانێک هەن هانتان دەدەن.

ئەوسا پەلاماری زیندانییەک دەدات و هاوار دەکات:

- تۆ یەکێکی لە هاندەران! تۆ هاندەریت!

گوێمان لە بەرسڤی زیندانییەکە نەبوو، بەڵام دیتمان کە دوای تۆزێک لە ڕیزەکە دەرچوو بەرەو بارەگای پاسەوانان(قەرەوڵخانە) وەڕێکەوت، پاشان زیندانی دووەم و ئەوجا زیندانی سێیەمیش لە ڕیز دەرهێنران و ڕەوانەی بارەگای پاسەوانان کران!

- هەمووتان دادگایی دەکرێن! کە لە پەنجەرە وازەکەوە چاوی بە ئێمە کەوت، قسەکەی بڕی و گوتی:

- کێ لە مووبەقەکەیە؟ خێرا لەوێ دەریان کەن و هەموویانم بۆ بێنن!

دیالتوف، بەرەو مووبەقەکە هات، کە پێمانگوت: ئێمە سکاڵامان نییە و هیچ گلەییەکمان نییە، یەکسەر بۆ لای مێجەر گەڕایەوە و پەیامەکەی ئێمەی گەیاندێ. مێجەر بە تۆنێکی ئارامتر و بە شادمانییەوە گوتی:

- ئاوا، یانی ئەوانە هیچ سکاڵا و گلەییەکیان نییە. قەیدی نییە، هەموویانم بۆ بێنن!

لە مووبەقەکە وەدەرکەوتین. هەستم بە جۆرە تەریقی و شەرمەزارییەک دەکرد، هەر هەموومان بەدەم ڕێوە سەرمان شۆڕکردبووەوە.

مێجەر نیگایەکی میهرەبانی کردین، بەلەز و پەلەپەل گوتی:

- ئەها، پرۆکوفیف! یولکین تۆش! ئەدی تۆ ئەلمازوف! ئەمە ئێوە لێرەن! وەرن وەرن ڕیز بن!

ئەوجا مێجەر لەسەری ڕۆیی و گوتی:

- تۆش لەگەڵ ئەماندای "م. کی"، ناویان بنووسن! دیالتوف ناوی هەموویان بنووسە، ناوی ڕازییەکان بە جیا لە ناوی ناڕازییەکان بنووسە، هەر هەموو ناوەکان بنووسە، ناوی کەس مەپەڕێنە. هەموو

ناوەکان بنووسە و بۆمیبێنە، هەر هەمووتان دادگایی دەکەم خوێڕینە! پێتانی نیشاندەدەم کە من کێم!

ئەو هەڕەشەیە کاری خۆی کرد. یەکێک لە نێو ناڕازییەکانەوە، بە دەنگێکی گڕ و بە نابەدڵی گوتی:

- ئێمە ڕازین.

- ئاوها، ڕازین، کێ ڕازییە؟ ئەوانەی ڕازین با لە ڕیزەکە بێنە دەرێ!

چەند دەنگێکی دی بەرز بووەوە:

- ئێمە! ئێمە!

- ئێوە لە خواردنەکە ڕازین؟ کەواتە هاندراون؟ بێگومان ئاژاوەگێڕانێک هانیان داون؟ واوەیلا بە حاڵی ئەو هاندەرانە!

دەنگێک لە نێو حەشاماتەکەوە بەرز بووەوە:

- خودایا بە خێری بگێڕی!

مێجەر بە توندی بەرەو لای دەنگەکە هێرشی برد و نەڕاندی:

- کێ ئەو قسەیەی کرد؟ تۆ بوویت ڕاستوگویف؟ دەی خێرا بۆ بارەگای پاسەوانان!

ڕاستوگویف، لە ڕیزەکە دەرچوو، بە خاوەخاو بەرەو بارەگای پاسەوانی وەڕێکەوت. ڕاستوگویف گەنجێکی دەموچاو پڕی باڵابەرز بوو. ئەو، ئەم قسەیەی نەکرد بوو. بەڵام کە مێجەر داوای لێکرد بوو بڕوات بۆ بارەگای پاسەوانی، بێ چەندوچوون ملی دا بوو.

مێجەر دیسان نەڕاندی:

- لە تێریدا چاوتان سوور بووە! ڕاوەستن بۆم قەپۆز زلینە! دوای سێ ڕۆژ خۆت دەبینییەوە کە ناتوانن، ڕاوەستن بۆم، بزانە چۆن یەک یەک دەتان دۆزمەوە و هەمووتان دەستگیر دەکەم. دەی ئەوانەی ڕازین و گلەییان نییە لە ڕیز بێنە دەرێ!

ژمارەیەک لە زیندانیانی پەست و خەمگین گوتیان:

- ئێمە هیچ گلەییەکمان نییە پایەبەرز!

بەڵام ئەوانی دی بێدەنگ بوون و هیچیان نەگوت. مێجەریش ئەمەی دەویست. قازانجی لەوەدا بوو کە بە زووترین کات کۆتایی بەم مەسەلەیە بێنێ، ئیدی کۆتایی بە گلەیی و هەڕەشەکانی هێنا و بەلەز گوتی:

- ئا، یانی ئێستا کەس سکاڵا و گلەیی نییە. هەموو ڕازین. خۆم دەمزانی، ئەمە ئۆینی هاندەرانە! بەڵێ بێگومان ئەمە دەستی ئاژاوەچیانە!

ئەوسا ڕوو لە دیالتوف گوتی:

- دەبێ هەموو ئاژاوەچی و هاندەران بدۆزرێنەوە. دەیان دۆزینەوە، دەی ئێستا وەختی چوونە سەر کارە. دەهۆڵەکە لێدەن!

مێجەر بە خۆی لە سەرژمێری تیمی کاردا ئامادە بوو.

زیندانییەکان هەموو کڕوکپ، مات و خەمگین بەرەو کار وەڕێکەوتن، لە دڵی خۆیاندا خۆشحاڵ بوون کە هەرنەبێ چاویان لە چارەی شوومی مێجەر دەبڕا. مێجەر هەر کە لە دابەشکردنی تیمەکانی کار بووەوە، ڕۆیی بۆ بارەگای پاسەوانی و هاندەرەکانی سزا دا، بەڵام زۆر سەختگیری نەکرد. دیار بوو دەیویست بە زووترین کات ئەم کێشەیە چارەسەر بکات. یەکێک لەوانەی کە نێردرابوو بۆ بارەگای پاسەوانی پاشان بۆی گێڕامەوە کە داوای لێبوردنی لە مێجەر کردووە و ئەویش یەکسەر بەخشیویەتی. دیار بوو کە مێجەر ئاسوودە نەبوو، لەوە دەچوو کەمێک ترسا بێت. یاخی بوون هەمیشە کارێکی ئاڵۆزە. هەرچەندە ناتوانرێ ئەو کارەی زیندانییەکان بە یاخی بوون دابنرێ (چونکە تەنیا گەیبووە مێجەر، لە سەرانی باڵاتر شاردرابووەوە) بەهەرحاڵ هەر چۆنێ بوو، کێشەیەکی

نـاخۆش و نائاسـایی بـوو، زیـاتر لەو ڕووەوە مـایەی نیگەرانـی و نـاڕەحەتی بـوو کە تێکڕای زینـدانییەکان تیایـدا بەشـدار بـوون. بـۆیە دەبـوا بە هەر نرخـێ بـووە ئەم ئـاژاوەیە دابمـرکێتەوە. مـێجەر زووبەزوو هانـدەرەکانی مەرەخەس کـرد و بـۆ سـبەینێ خـواردنەکە کەمێـک بـاش بـوو، بەڵام ئەمە زۆری نەخایانـد و وەکـو جـارانی لێهاتەوە. مێجەر لە ڕۆژانـی دواتـردا زوو زوو سـەردانی زینـدانەکەی دەکـرد، سـەرپێچیکارانی سـزا دەدا. سـەرگروبانیش، سەرسـام و حەپەسـاو، پەشـێو و پەریشـان، نیگەران و خەمبـار دەهـات و دەچـوو. لەوە دەچـوو وەخـۆ نەهـاتبێتەوە. زینـدانییەکانیش تـا مـاوەیەکی زۆر نەیاندەتوانی ئارام بگرن، ئەگەرچی کەمێک هێور بوو بوونەوە، بەڵام تاڕادەیەک هەر نیگەران بوون. ئێستا کزومات و حایر و پەشێو بوون. هەندێکیان سـەری خۆیـان کز دەکرد و هیچیـان نەدەگوت، هەنـدێکی تریـان لە بـن لێـوانەوە و بەدەم پرتەو بـۆڵەوە باسـی ئەم ڕیسـکەیان دەکرد، زۆریشیان، وەکو ئەوەی بیانەوێ خۆیـان سـەرکۆنە بکەن، بە داخوکەسەرەوە باسی ئەم مانگرتنە نابەجێیەیان دەکرد. مانگرتنێک کە لە جێی خۆیدا نەبوو.

یەکێکیان دەڵێت:

- وەرە هاوڕێ، بگرەو بخۆ! قسە ئاسانە، بەڵام کردار گرانە.

- زەنگوڵە کردنە ملی پشیلە، کاری مشک نییە!

- ئێمە تـا کـوتەک نەخـۆین قەدری عافێت نـازانین، کوتەک دەزانـێ قۆنـاغ لەکوێیە. بـا مەمنـوونی بەختـی خۆمـان بـین کە ئەمـری نەکـرد هەموومان دارکاری بکەن!

- باشترین شت ئەوەیە زۆر بیر بکەیتەوە و کەم قسە بکەی!

- چییە دەرسم دادەدەی؟ چما تۆ موعەلی می؟

- بەڵێ، دەرست دادەدەم و ئەولاتریش!

- تۆ کێی تا دەرسی من دابدەی؟

- من پیاوم، ئەدی تۆ چیت؟

- نەخێر تۆ گوی سەگی!

لە هەموو لایەکەوە هاوار بەرزبووەوە:

- بۆ خاتری خوا بیبڕنەوە، ئەم هاتوهاوارەتان لە چییە؟

بۆ ئێوارەی هەمان ڕۆژی مانگرتنەکە، دوای ئەوەی لە کار و بێگار گەڕاینەوە، تووشی پترۆف بووم. پترۆف بە دوومدا دەگەڕا. بەدەم بڕێک ورتەورتی نا مەفهوومەوە لێم نزیک بووەوە، کە گەییشتە لام بێدەنگ بوو، بەدەم پیاسەی دوو قۆڵییەوە لە فکران ڕاچوو. تا ئەو کاتەش هیچ شتێک لە مەسەلەی مانگرتنەکە حاڵی نەبوو بووم. بە هیوا بووم پترۆف شتێکم تێبگەیەنێ و بۆ باس بکات. بۆیە لێم پرسی:

- ئەڕێ پترۆف گیان، هاوڕێکانت لە ئێمە تورە نین؟

لەپڕ وەخۆ هاتەوە و گوتی:

- تورە؟ کێ؟

- زیندانییەکان، ئایا لە نەجیبزادەکان تورەن؟

- بۆچی تورە بین؟

- لەبەر ئەوەی بەشداری مانگرتنەکەمان نەکردن!

پترۆف گوتی:

- باشە ئێوە بۆ مانبگرن، مان لە چی بگرن، ئەدی ئێوە لە کیسەی خۆتان نان ناخۆن!

- خۆ لە نێو ئێوەشدا خەڵکانێک هەن لە کیسەی خۆیان نان دەخۆن و لە مانگرتنەکەشدا بەشدارییان کرد.، دەبوایە ئێمەش پشتیوانیتان لێبکەین، ئەدی هاوڕێتان نین؟

پترۆف بە سەرسامی لێی پرسیم:

- ئێوە هاوڕێی ئێمەن؟

تەمەشـایەکم کـرد. نەیتـوانی نیـاز و مەبەسـتەکەی مـن وەخـوێنێ. بەڵام من بە تەواوەتی لەو حاڵی بووم. بۆ یەکەم جـار ئەو مەسـەلەیەم بۆ ڕوون بووەوە کە لە مێژبوو، لە مێشک و خەیاڵدانمـدا گێنگڵی دەدا و پێـوەی دەتـلامەوە. مەسـەلەیەک کە تـا ئەو دەمە تەنیـا مەزەنـدە و خەیـاڵ بـوو لە لام. ئیـدی بـۆم دەرکەوت هەرگیـز نـاتوانم ڕۆژێ لە ڕۆژان بـبم بە هــاوڕێی زینــدانییەکان، تەنــانەت ئەگەر مەحکــومی ئەبەدیش بم، مەحکومی بەشی تایبەتیش بم. ئیدی لەوسـاتەوە هەیئەت و بیچمـی پترۆف، بـۆ هەتـا هەتـایە لە خەیاڵدان و یادگەمـدا چەسـپی. هێنـدە بەسـادەیی و ڕاشـکاوی و بـێگەردی و حیـرەتەوە گـوتی: "ئێـوە هـاوڕێی ئـێمەن؟!" وای لێکـردم لە دڵـی خۆمـدا بپرسـم ئـاخۆ جـۆرە تەوسـوتوانجێک لە قسـەکانیدا نەبـوو، چەشـنە ڕابواردنێـک لە پشـت پەردەی قسەکانییەوە نەبوو؟ نەخێر، شتی وام تیا بەدی نەکرد. تەنیا ئەوە بوو کە من هاوڕێی ئەوان نیم و تەواو، تۆ بە ڕێی خۆت و ئێمە بە ڕێی خۆمـان، تـۆ بە خێر و ئێمە بە سـەلامەت، تـۆ ژیـانی تـایبەتی خۆت هەیە و ئێمە ژیانی خۆمان.

ئەلهەقـی وام وێنـا دەکـرد، کە زینـدانییەکان لە دوای ئەم مـانگرتنە ناکـامە، بە کەوڵکـردن کەوڵمـان دەکەن. ژیانمـان لێـدەکەن بە دۆزەخ. بەڵام بە هیچ جۆرێ شتی وا ڕووی نەدا! تەنانەت کەمترین گلەییشـیان لێنەکردین، کەس تـاقە نیگـایەکی خراپـی نەکردین! تەنیـا وەکـو جـاران ئەگەر ڕێکەوت و بـۆنەیەک هەڵکەوتبا، تەشـەرێکیان بە گوێدا دەدایـن، دەنـا هـیچ ڕقێکیـان لـێ هەڵنەگـرتین. تەنـانەت ڕقیـان لەو هاوسـنفانەی خۆشـیان کە بەشـداری مانگرتنەکەیـان نەکـرد بـوو و لە مـووبەقەکە دەرنەچوو بوون، هەڵنەگرت، ڕقیان لەوانەش هەڵنەگرت کە زووبەزوو بایـان دابـووەوەو لە ڕیـزەکە هـاتبوونە دەرێ و گـوتبوویـان ڕازیـن و

گلەییان نییە! کەس هەر باسی ئەو مەسەلەیەشی نەکرد. ئەوەم زۆر پێ سەیر بوو! تا ئێستاش هەر پێم سەیرە!

پەراوێز:

١-ئەو چیرۆکە دڵتەزێنەی کە بە ناهەق دراوەتە پاڵ ملازم ئیلنسکی کە گوایە بابی خۆی کوشتووە، دۆستویفسکی هەندێ بەشی لە ڕۆمانی برایانی کارمازوفدا بەکار هێناوە.

٢-تاگانروک کەوتووەتە سەر دەریای ئازوف و پتروباڤلوسکش کەوتووەتە کامتشاتکا، دوو هەزار فەرسەخێک لە یەکترەوە دوورن.

٣-ت. کی. سیمون توکارفسکییە (1823- 1900) یەکێکە لە شۆڕشگێڕانی پۆڵاندی. خاوەنی کتێبێکە بە ناونیشانی "حەوت ساڵ لە زیندانندا".

«١٩»

هاوڕێکانم

لە سەرەتاوە زیاتر مەیلم بە لای ئەوانەدا هەبوو کە وەکو خۆم بوون، واتا نەجیبزادە بوون. بەڵام لە نێو ئەو سێ نەجیبزادە ڕووسەی کە ئێستا هاوزیندانی من بوون، یانی لە نێوان ئاکیم ئاکمیچ و (ئا. ف)ی شۆڤار و ئەو کوڕەی بەوە تاوانبار بوو کە بابی خۆی کوشتبوو، تەنیا پەیوەندیم دەگەڵ ئاکیم ئاکمیچدا هەبوو. تەنیا دڵی خۆم بۆ ئەو دەکردەوە. ئەویش تەنیا لەو کاتانەدا کە بێتاقەتی و نائومێدییەکی دژوار بەرۆکی دەگرتم و خەمێکی بێئەندازە دای دەگرتم و هەستم دەکرد بەرگە ناگرم و دەبێ بۆ کەسێکی هەڵڕێژم و جگە لەو کەسی ترم شک نەدەبرد. لە فەسڵی پێشوودا هەوڵم داوە زیندانییەکان پۆلێن بکەم و بەسەر دەستەی جیاوازدا دابەشیان بکەم. بەڵام کە ئێستا (ئاکیم ئاکمیچ)م وەبیر کەوتووەتەوە، هەستدەکەم دەبێ دەستەیەکی دیکەش بخەمە ڕیزی پۆلێنکارییەکەمەوە، دیارە ئەم دەستەیە جگە لە ئاکیم ئاکمیچ کەسی دی ناگرێتەوە. ئەم دەستەیە بریتی بوو لەو زیندانییانەی کە دنیایان دابووە بەر کلکان،

خەمسارد و بێموباڵات گوێیان بە هیچ نەدەدا، بە لایانەوە گرینگ نەبوو لە بێگارەزینداندا بژین، یان ئازادبن و لە دەرێی زینداندا بژین، بەڵام ئەو جۆرە کەسانە لەگین بوو، بە شێوەی ڕیزپەڕ لە لای ئێمە هەبن. ئاکیم ئاکمیچ یەکێک بوو لەو ڕیزپەڕانە. بە نەفەسێ لە زیندان و بێگارەزینداندا گیرسابووەوە وەکو ئەوەی ئیدی بە یەکجارەکی و بۆ هەتا هەتایە هەر لە زینداندا بژی. هەموو شتەکانی، دۆشەک و بالیف، قاپ و ئامانەکانی زۆر بە دیقەت و ڕێکوپێکی دانابوو، بە جۆرێ ڕێکیخستبوون وەک ئەوەی زیندان واری یەکجارەکی و هەتا هەتایی ئەو بێت. ئاکیم ئاکمیچ هێشتا ساڵانێکی فرەی مابوو کە مەحکومییەتەکەی تەواو بکات، بەڵام باوەڕ ناکەم قەت بیری لەوە کردبێتەوە کە ڕۆژانێ لە ڕۆژان ئازاد ببێ و خەو بەو ڕۆژەوە ببینێ. ئیدی بە تەواوەتی دەگەڵ واقیعدا سازابوو، بەو هەلومەرجە ڕازی بوو کە تێیکەوتبوو، ئەمەشی لە ملکەچی و گوێڕایەڵی نەبوو، بەڵکو تەبیعەتی وابوو. ئاکیم ئاکمیچ، مرۆڤێکی دڵسۆز و مەرد و ڕەند بوو. لە هەوەڵی زیندانییەکەمدا، یارمەتییەکی زۆری دام، کۆمەڵێک ئامۆژگاری بەسوودی کردم، بەڵام دەبێ ئەوەش بڵێم کە هەندێ جار، زۆری خەمبار دەکردم، من بۆ خۆم، کەسێکی نیگەران و خەماوی بووم و ئەویش هێندەی دی قوڕەکەی خەست دەکردەوە. کە خەم و پەژارە و نائومێدی زۆری بۆ دەهێنام، دەچووم گرێی دڵم بۆ ئەو دەکردەوە بەو هیوایەی دڵخۆشیم بداتەوە و دوو قسەی ئومێد بەخشم بە گوێدا بدات و هیچ نەبێ بە ناڕەزاییەوە باسی چارەنووسی ڕەشی هاوبەشی خۆمان بکەین و داخی دڵی خۆمان هەڵڕێژین و دڵخۆشیەکی خۆمان بدەینەوە. بەڵام ئاکیم ئاکمیچ، هیچی نەدەگوت، بە کاوەخۆ خەریکی فانۆسەکانی خۆی دەبوو، یان زۆر بەوردی باسی ئەوەی بۆ دەکردم کە لە فلان ساڵدا نمایشێکی سوپاییان کردووە و

فەرماندەی لەشکرەکە ناوی فلان بووە و ئاماژە و هێمای نێوان سەبازانی تۆپخانە چی بووە و چۆن گۆڕدراوە... هتد. هەر هەموو ئەم تولوتەفسیلاتەی بە دەنگێکی یەک نەوا و ئارام، وەک ئەوەی دڵۆپە بێ و تک تک بێتە خوارێ، دەگێڕایەوە. تەنیا کاتێ کە باسی ئەوەی دەگێڕایەوە کە کاتی خۆی لە قەفقاز بووە و بەشداری کارێکی کردووە (ئێستا بیرم نەماوە ئەو کارە چی بوو) و میدالی (سانت ئان)یان داوەتێ نەواری میداڵەکەیان بە شمشێرەکەیەوە کرد بوو، گەرم دەبوو و تۆزێ جددیتر قسەی دەکرد و کە ناوی "سانت ئان"ی دەبرد، وەکو ئەوەی نهێنییەک بدرکێنێ کەمێ دەنگی نزم دەکرد و پاشان بۆ دوو سێ دەقیقەیەک بێدەنگ دەبوو، لە ساڵی یەکەمی حەپسییەکەمدا، هەندێ جار لە خۆمەوە و بێئەوەی هۆیەکەی بزانم، ڕقم لە ئاکیم ئاکمیچ هەڵدەستا و لە دڵی خۆمدا نەفرەتم لەو قەدەر و چارەنووسە دەکرد کە منی کرد بوو بە هاوزیندانی ئەو و تەختەخەوەکانمان ئەوەندە لە یەکترەوە نزیک بوو کە لەزگ سەرمان لە سەری یەکتر بدات، بەڵام هەر دوای سەعاتێک ژێوان دەبوومەوە و دەکەوتمە سەرکۆنە کردنی خۆم. بەهەرحاڵ تەنیا لە ساڵی یەکەمدا تووشی ئەو حاڵەتە دەبووم. پاشان شارەزای تەبع و تەبیعەتی ئاکیم ئاکمیچ بووم و دەگەڵی ڕاهاتم و کە ئەو حاڵەتانەی جارانی خۆم بیر دەکەوتەوە تەریق دەبوومەوە. هەڵبەتە بیرم نایەت ڕۆژێ لە ڕۆژان بەزەقی و ڕووبەڕوو لەگەڵی بە شەڕ هاتبم.

جگە لەو سێ ڕووسە، هەشت(١) هاوڕێی دیکەشم هەبوون، دۆستایەتیەکی زۆر خۆش و پتەوم دەگەڵ هەندێکیاندا پەیدا کرد، دۆستایەتی هەندێکیانم، نەک هەموویان، پێخۆش بوو. هەرە باشەکەیان لە توڕەیی و چیکڵدانەتەنگیدا بێوێنە بوو. تەنانەت دوای ماوەیەک ناچار بووم پەیوەندی خۆم دەگەڵ دوانیاندا ببڕم و قسەیان

لێداببڕم. تەنیا سیان لەوانە خوێنەوار و ڕۆشنبیر بوون کە بریتی بوون لە: "ب. کی"(٢)، "م. سکی" و "ز. سکی"(٣) کە پیاوێکی پیر و جاران مامۆستای بیرکاری بوو بوو. ئەمە پیرەمێردێکی باش بوو، بەڵام خووی تایبەتی خۆی هەبوو، سەرباری ئەوەی لە بواری خۆیدا زانا و زانیار بوو، بەڵام هزر و هزرینی تەسک و سنووردار بوو. "م. کی" و "ب. کی" زۆر لەو جیاواز بوون. لە هەوەڵەوە "م. کی"م چووە دڵەوە، قەت ڕۆژێ لە ڕۆژان قسەیەکی بەرز و نزممان لە هەنبەر یەکدا نەکرد. زۆر قەدر و حورمەتم دەگرت، بەڵام پەیوەندیی و دۆستایەتییم دەگەڵیدا تۆخ نەبوو، قەتیش ڕۆژێ لە ڕۆژان نەگییمە ئەو ئاستە. هەرچەندە پیاوێکی تووڕەوترۆ و ڕووگرژ و بەگومان بوو. بەڵام زۆر بەسەر خۆیدا زاڵ بوو. توانای خۆ کۆنترۆڵکردنی هەبوو، من ئەم سیفەتەیم بە دڵ نەبوو، پیاو هەستی دەکرد کە هەرگیز ڕۆژێ لە ڕۆژان دڵی خۆی بۆ کەس نەکردووەتەوە و ناکاتەوە. لەوەشە من هەڵە بوو بم. گرینگ ئەوەیە پیاوێکی زۆر بە تەبیعەت و نەفسبەرز بوو. زیرەکییە لە ڕادەبەدەرەکەی، دووڕوویییەکەی، دڕدۆنگی و دوورەپەرێزییەکەی، گومانێکی قووڵی لە لای دەورووبەرەکەی دروست دەکرد. پیاوێک بوو چەند بەگومان بوو ئەوەندەش لە هەندێ ڕووەوە بە باوەڕ بوو. ئەم دووفاقیە سەرچاوەی عەزابی ڕۆحی ئەو بوو. سەرباری هەموو ئەمانە، بە ئاشکرا دژایەتی هەردوو هاوڕێ "ب. سکی" و "ت. سکی" دەکرد.

"ب. سکی" پیاوێکی نەخۆش بوو، خەریک بوو تووشی سیل دەبوو، زۆر تووندەتەبیعەت و چیکڵدانەتەنگ و دڕ بوو، بەڵام لە ناخا نیهادپاک و پاقژدڵ بوو. هەر ئەم بەدمجێزی و تووڕەییە وای لێکرد بوو هەندێ جار وەکو منداڵی گرۆز و وڕکن و بیانووگر دەهاتە بەرچاو. من نەمدەتوانی دەگەڵ ئەم تەبیعەت و خووەدا هەڵکەم، بۆیە

هاتوچۆ و پەیوەندیم دەگەڵ (ب. کی)دا بڕی، بێئەوەی تۆزقاڵێک خۆشەویستیم بەرانبەری کەمبێتەوە، ڕێک بە پێچەوانەی (م. کی)یەوە کە هەرگیز ڕۆژێ لە ڕۆژان لێی زیز نەبوو بووم، بەڵام خۆشیشم نەدەویست. کە هەموو پەیوەندییەکم لەگەڵ (ب. سکی)دا بڕی، ناچاربووم پەیوەندی دەگەڵ هاوڕێکەشیدا "ت. سکی"، کە لە فەسڵی پێشوودا باسم کردووە، ببڕم، هەڵبەتە ئەمەم زۆر لەبەرگران بوو، چونکە هەرچەندە خوێنەوارییەکی کەمی هەبوو، بەڵام پیاوێکی جوامێر و بوێر و جوانخاس بوو. ئەم پیاوە (ب. کی) بە ڕادەیەک خۆشدەویست، هەر کەسێ قسەی لێ دابڕایایە، ئیدی بێ چەندوچوون، دەبوو بە دوژمنی. ئەوەبوو لەسەر (ب. کی) بەینی دەگەڵ (م. کی)شدا تێکچوو. هەرچەندە بەزەحمەتێکی زۆر ئەو بڕیارەی دا. بەهەرحاڵ هەموو ئەو پیاوانە، توندەتەبیعەت و بەدمجێز و هەستیار و بێحەوسەڵە و جێکڵدانەتەنگ و خەمۆک و پڕگومان بوون و ئەمەش هۆی خۆی هەبوو. ئیدی ژیانی زیندان بۆ ئەوان زۆر دژوارتر و زەحمەتر بوو لە ژیانی ئێمە، چونکە لە وڵات و زێدوزاگەی خۆ دوور خرابوونەوە و هەندێکیان حوکمی دووروودرێژی دە ساڵ و دوازدە ساڵ درابوون. لە هەموو ئەمەش ناخۆشتر ئەوە بوو، کە بۆچوون و قەزاوەتێکی پێشوەختە و بێ بنجوبناوانیان دەرهەق بە هەموو زیندانییەکان لا دروست بوو بوو و هەموو زیندانییەکیان بە دڕندە دەزانی و نەدەیانتوانی و نەدەیانویست بچووکترین نیشانەی مرۆڤدۆستییان تیا ببینن یا کەشف بکەن. دیارە ئەم بۆچوون و قەزاوەتە بێ بنجوبناوانە زادەی ئەو ژینگە سەخت و هەلومەرجە دژوارە بوو کە تێیکەوتبوون، ئیدی ژیانییان لە زینداندا زۆر ناڕەحەت بوو. بەینیان تەنیا دەگەڵ چەرکەس و تاتارەکان و ئەشعیا فومیچدا خۆش بوو، ڕقیان لە زیندانییەکانی دی بوو و خۆیان لێدەپاراستن.

تەنیا ڕێزی ئەو پیاوە پیرە موسوڵمانەیان دەگرت کە خەڵکی ستارودوب بوو. بەڵام بە درێژایی ئەو ماوەیەی کە من لە زینداندا بووم، تاقە زیندانییەکم نەبینی گاڵتە بە ڕەگورەچەڵەک و ئایین و باوەڕیان بکات، لە کاتێکدا لە نێو خەڵکی عەوامی ئێمەدا وا باوە کە بە تەوسوتوانجەوە بڕواننە خەڵکی بیانی، بە تایبەتی ئەڵمانەکان، خەڵکی بۆیە گاڵتەیان بە ئەڵمانی دەکرد چونکە بە درۆزن و دووڕوویان دەزانین، کەچی زیندانییەکانی لەمەڕ ئێمە، هێندەی ڕێز و قەدری نەجیبزادە پۆلاندییەکانیان دەگرت، ئەوەندە ڕێزی ئێمەی نەجیبزادەی ڕووسیان نەدەگرت. قەت نە ئازاریان دەدان و نە تەشەریان لێدەدان، کەچی پۆلاندییەکان نە ئەمەیان دەبینی و نە لەبەرچاویان بوو. باسی "ت. کی"م کرد، جا با بێمەوە سەر باسی ئەو پیاوە. ئەم پیاوە کە دەگەڵ هاوڕێکەیدا بەرەو زیندانەکەی لەمەڕ ئێمە دێت، بە درێژایی ڕێگا "ب. کی" هاوڕێی لە کۆڵ دەکات، چونکە "ب" کابرایەکی ڕیوەڵەی مردەڵەی لەش بەبار بوو، لە نیوەی قۆناغی یەکەمی ڕێگادا پەکی دەکەوێ. هەوەڵ جار ڕەوانەی تاراوگەی "ئو-گورسک"(٤) دەکرێن کە بە قسەی خۆیان وەزعیان لەوێ باش دەبێت، بەهەرحاڵ وەزعی ئەوێندەر زۆر لە وەزعی زیندانەکەی ئێمە باشتر دەبێت. بەڵام چونکە نامە - هەڵبەتە نامەی زۆر ئاسایی- بۆ زیندانییانی شارێکی دی دەنێرن و حکومەت بەمە دەزانێ و بڕیار دەدات بۆ زیندانەکەی ئێمەیان بنێرێ، تا ڕاستەوخۆ لە ژێر چاودێری دەسەڵاتی باڵادا بن. تا هاتنی ئەوان (م.کی) بە تەنیا بوو، جا تەسەور بکە لە ماوەی یەکەم ساڵی زیندانییەکەیدا چەند نیگەران و تەنیا بووە!

هەموو زیندانییە سیاسیەکانی لای ئێمە گەنج بوون، تەنیا "ژ. کی" نەبێ کە وەکو پێشتریش باسم کرد، هەمیشە خەریکی نوێژ و وێرد و نزایان بوو، تەمەنی پەنجا ساڵێک دەبوو. ئەم پیاوە کە بێگومان

مرۆڤێکی ئابڕومەند بوو، تەبیعەتێکی زۆر سەیر و غەریبی هەبوو. تەنانەت هاوڕێکانیشی: "ت. کی" و "ب. سکی" خۆشیاننەدەویست و بە دەگمەن قسەیان دەگەڵ دەکرد و گلەییان لێدەکرد کە کەسێکی کەللەڕەق و سەرسەخت و بە بڕوبیانووە، من نازانم تا چ ئەندازەیەک هەق بەوان بوو. بەڵام ئەوەندە دەزانم ئەگەر خەڵکی لە زینداندا یان لە هەر شوێنێکی تردا، بە زۆر و بێ خوایشتی خۆیان کۆ بکرێنەوە شەڕ و پشێوێنی و ناکۆکی و بوغز و کینەیان زیاتر دەکەوێتە نێوان وەک لەوەی بە ئازادی و بە خواستی خۆیان کۆ ببنەوە و یەکبگرن. دیارە ئەم ناکۆکی و پشێوێنییەش فاکتەر و هۆکاری زۆری هەیە. ئەمە جگە لەوەی "ژ. کی" بە خۆی مرۆڤێکی کورتبین و ناساز بوو. هیچ یەکێک لە هاوڕێکانی لەگەڵیدا هەڵی نەدەکرد. هەرچەندە من قەت لەگەڵی تێک نەچووبووم، بەڵام پەیوەندیشم لەگەڵیدا قووڵ و تۆخ نەبوو. ئەو پیاوە ماتماتیکزانێکی لەزەبر بوو، لە بیرمە ڕۆژێ، بە زمانێکی تێکشکاوی نیوەڕووسی و نیوەپۆلاندی باسی تیۆرییەکی ئەستێرەناسی بۆ کردم کە گوایە لە داهێنان و دۆزینەوەی خۆی بووە و بۆی باسکردم کە کاتی خۆی کتێبێکی زانستی دەربارەی ئەو بابەتە نووسیوە، بەڵام هەموو مەڵبەند و بنکەزانستییەکان گاڵتەیان پێکردووە. لەوە دەچوو مێشکی کەمێک تێک چووبێ و پارسەنگی بوێ. جاری وابوو چەندین ڕۆژی یەک لە دوای یەک دەکەوتە سەر چۆکان و نوێژی دەکرد و وێردی دەخوێند و نزای دەکرد، ئەمە وای کرد بوو گشت زیندانییەکان ڕێزی بگرن و تا مردیش هەر ڕێزیان دەگرت. دوای نەخۆشیەکی کوشندە، لە زینداندا و بە بەرچاوی منەوە کۆچی دوایی کرد. کە یەکەم ڕۆژ گەیبە زیندانەکەی لەمەڕ ئێمە، بە هۆی بەدحاڵی بوونێکەوە دەگەڵ مێجەردا، گشت زیندانییەکان خۆشیانویست. کە ئەو زیندانییانە بە قۆناغ لە (ئو-گورسک)ەوە بۆ زیندانەکەی ئێمە

هێنرابوون، لە ڕێگە قژ و ڕدێنیان نەتاشی بوون. کە بە سەر و ڕیشی هاتووەوە برابوونە بەردەم مێجەر، هەر کە چاوی پێیان کەوتبوو، زۆر تورە بوو بوو، ئەم سەرپێچییەی، هەرچەندە هیچ خەتاو تاوانێکی زیندانییەکانی تێدا نەبوو بوو، پێ قووت نەچوو بوو. ئیدی مێجەر یەک بە خۆی نەڕاند بووی:

- ئەمانە چین! سەرسەرین، چەتەن، ڕێگرن چین!

(ژ. سکی) لەو کاتانەدا بە ئاستەم لە ڕووسی دەگەیی، وای زانی بوو لەوان دەپرسن کە ئاخۆ چەتەن، یان ڕێگرن، ئەویش وەڵامی دابووەوە:

- ئێمە سەرسەری و بەرەڵلا نین، زیندانی سیاسین.

مێجەر دەنەڕێنێ:

- چۆن؟ چی؟ قسە لە قسەی من دەکەی! یەکسەر بۆ پاسەوانخانەکەی بەرن و دەستبەجێ سەد دانە جەڵدی لێبدەن.

ئەم پیرەمێرە، بێ هیچ چەندوچوونێک ڕێک بەدەمدا ڕادەکشێت و دەستی دەخاتە بەینی ددانەکانیەوە و بێ هیچ ئاخوئۆفێک، بێئەوەی بە حاڵ ببزوێ، سزاکەی خۆی وەرگرت و مەردانە هەستایە سەرپێ. لەو کاتەدا "ت. سکی" و "ب. کی"یان هێنا بۆ زیندانەکە، "م. کی" لەبەر دەرگا چاوەڕوانییان بوو، هەر کە بینینی هەرچەندە پێشتر نەیبینی بوون، یەکسەر باوەشی پێداکردن و بەستی لە مل وەرێنان. ئەم دووە کە زۆر لە پێشوازییەکەی مێجەر پەست و تورە بوون، ئەو ڕووداوە تاڵەیان بۆ گێڕایەوە کە بەسەر " ژ. کی" هاتبوو. من ئێستاش ئەو ساتەم لە بیرە کە "م. کی" ئەو ڕووداوەی بۆ گێڕامەوە. "م. کی" گوتی: "لە قەپێلکی خۆم دەرچووبووم، نەک هەر تورە بوو بووم، بەڵکو دەلەرزیم، چووم بۆ بەر دەروازەکە و لە چاوەڕوانی "ژ. کی"دا وەستام. چونکە دەبوا دوای سزاکەی یەکسەر لە بارەگای

پاسەوانییەوە بێتە دەرێ. لەپڕ دەرگا کرایەوە. "ژ. سکی"، ڕەنگی سپی هەڵگەڕا بوو، لێوی دەلەرزی، بێئەوەی تەمەشای هیچ کەسێک بکات، بە بەردەم ئەو زینـدانییانەدا کە لە حەوشـەکەدا بـوون، تێـپەڕی- زینـدانییەکان دەیـانزانی نەجیبـزادەیەک شـەلاقکاری کـراوە- خـۆی بە قاوشەکەدا کرد و یەکسەر چوو بۆ سـەر جێگاکەی خۆی و بێئەوەی تـاقە قسـەیەک لەگەڵ هـیچ کەسـێکدا بکـات، کەوتە سـەر چۆکـان و دەسـتی بە نـوێژ و دوعـا و نزایـان کـرد. زینـدانییەکان نەک هەر سەرسـام بـوون بەڵکـو زۆریـش خەفەتیـان بـۆ خـوارد. کە چـاوم بەم پیرەمێردە سەرسپییە کەوت کە بەو تەمەنەوە ماڵ و ژن و منداڵەکانی لە زاگەی خۆی بەجێهێشتبوو، کە دیتم چۆکی داداوە و پاش ئەو سـزا ناهەقە نوێژ دەکات و وێردان دەخوێنێ، زۆر تورە بووم، ئاگام لە خۆ نەما، دەتگوت مەست و سەرخۆشم."

ئیدی لەو سەعاتە بە دواوە زیندانییەکان "ژ. سـکی"یان خۆشویسـت، بە ڕاسـتی زۆر دڵبەنـدی ئەو هەڵوێسـتەی بـوون کە لە ژێـر لێـدان و جەڵدەدا، هیچ ئاخوئۆفێکی نەکرد بوو. هەڵبەتە پێویستە ئەوەش بڵێم کە هەرگیـز نـاکرێ ئەو نمـوونەیەی سـەرەوە بە نمـوونەی بـاوی مامەڵەی ئیدارەی زیندان دەگەڵ زاندانییانی نەجیبزادە بزانرێ ، ئیدی نەجیبـزادەی ڕووسـی بـن یـان پۆڵانـدی. ئەمە شـتێکە پەیوەنـدی بە خـودی بەرپرسـی زینـدانەکەوە هەیە، کە ئەگەر کەسـێکی ناڕەسـەن و ناجسن بێ و بە خوتوخۆڕایی ڕق لە زیندانییەکی بەدبەخت هەڵگرێت، دەتوانێ ژیانی لـێ تـاڵ بکات، ژیانی لێبکات بە دۆزەخ. بەڵام پێویسـتە ددان بەوەشـــدا بـــنەم کە ســـەرکردایەتی بـــاڵای تـــاراوگە و بێگارەزینـدانەکانی سـیبیریا، کە بەرپرسـیاریەتی تێکـڕای بەرپرسـانی زیندان و تاراوگەکانی لە ئەستۆ بوو، ئامۆژگاری و ڕێنمـایی تـایبەتی دەرهەق بە زیندانییانی نەجیبزادە هەبوو، تەنانەت زۆرجار، چاوپۆشـی

زیاتریان لێدەکرا، یەکەم لەبەر ئەوەی ئەو فەرماندە گەورانە خۆیان نەجیبزادە بوون، دووەم زۆرجار نەجیبزادەکان ملیان بۆ جەڵد نەدابوو و بەگژ جەلادەکانی خۆیاندا چوو بوونەوە و ئاکامی خراپی لێکەوتبووەوە، سێیەم، کە ئەمەیان بە رای من هۆی بنەڕەتی بوو، سالانێک لەمەوبەر، پتر لە سێ و پێنج سالان، کۆمەڵێکی زۆر لە نەجیبزادان بە کەرەتی(5) دەزگیر دەکرێن و حەواڵەی تاراوگە و گرتووخانەکانی سیبیریا دەکرێن، ئەو نەجیبزادە دوورخراوانە، ئەوەندە رێزی خۆیان دەگرن، ئەوەندە سەلار و سەنگین و خۆشڕەفتار دەبن، کە سەرانی تاراوگە و گرتووخانە و بێگارەزیندانەکان، ناچار دەبن زۆر رێزیان بگرن و مامەڵەیەکی جیاوازتریان دەگەڵ بکەن وەکو دەگەڵ زیندانییانی ئاساییدا. ئیدی ئەمە بوو بە داب و بەرپرسانی بچووکی زیندانەکانیش، پەیڕەوی سەرانی سەرووی خۆیان دەکرد و بە چاوێکی دی تەمەشای زیندانییانی نەجیبزادەیان دەکرد و مامەڵەیان لە تەکدا دەکردن. وێڕای ئەوەش گەلێک لە بەرپرسە بچووکەکان گلەییان لە ئامۆژگاری و رێنماییەکانی سەرانی خۆیان دەکرد و داخی ئەوەیان دەخوارد کە رێ نادرێن بە مەیل و ئارەزووی خۆیان ڕەفتار بکەن، چونکە ڕەفتاریان سنووردار بوو، ئەگەر ئازادی ڕەفتاریان بدرایە زۆریان غەدر لە زیندانییەکان دەکرد و سەختگیرییان دەگەڵ دەکردن. دیارە من ئەم قسانە لە گیرفانی خۆمەوە دەرناهێنم، بەڵکو بەڵگەم هەیە، بۆ نموونە زیندانییان دابەش کرابوون بەسەر سێ دەستەوە، دەستەی دووەمیان کە من یەکێک بووم لەوان، بریتی بوون لەو زیندانییانەی کە لە ژێر دەسەلاتی سوپاییدا بوون، ئەمانە ژیانیان زۆر سەختتر بوو لە ژیانی زیندانییانی دەستەی یەکەم و (کە لە کانەکاندا کاریان پێدەکرا) دەستەی سێیەم (کە لە کارخانەکاندا کاریان پێدەکرا). جا ژیانی

دەستەی دووەم هەر بۆ نەجیبزادەکان سەخت نەبوو، بەڵکو بۆ گشت زینـدانییەکانی ئەو دەسـتەیە هەر سـەخت و دژوار بـوو، چـونکە سیستەمی بردنەکەیان، سیستەمێکی سوپایی تەواو بوو، ڕێک لە هەر بنکەیەکـی سـوپایی دیـکەی ڕووسـیا دەچـوو. سیسـتەمی سـوپایی هەمیشـە جـددیتر و بە زەبتـوڕەبتترە. بـۆ نمـوونە زینـدانییانی ئەم دەسـتەی دووەمە هەمیشـە پێ بە کۆتـوزنجیر بـوون، پاسـەوانیان بە دیارەوە بوو، بۆ کوێ چووبان پاسەوانیان دەگەڵ دەچوو، کە شـتی وا لەگەڵ دوو دەسـتەکەی تـردا نەدەکـرا و نەبـوو، هەڵـبەتە ئەمە قسـەی سەرزاری زیندانییەکانی لای ئێمە بوو کە خەڵکانی شـارەزاش هەمـان قسـەی ئەوانیـان دەکرد. بۆیە زیندانییانی ئەم دەستەیە خۆزگەیـان بە زیندانییانی دەستەی یەکەم دەبرد (کـار لە کانـان) کە گوایە بەگوێرەی یاسا قورسترین سزا بوو. بەڵێ ژیانیان لە دەسـتەی دووەمـدا ئەوەنـدە نـاخۆش بـوو، خەویـان بەوەوە دەبینـی بـۆ بێگـار بچـن بـۆ کانەکـان. هەمـوو ئەو زینـدانییانەی کە لە گرتووخانەکـانی دیـکەی ڕووسـیاوە هـاتبوون بـۆ سـیبیریا، یەکدڵ و یەکزمـان باسـی خراپـی زینـدانەکانی خۆیانیان دەکرد، ئەوەیان دووپات دەکردەوە کە زیندان و گرتووخـانە نەبـوون، بەڵکـو دۆزەخ بـوون، دڵنیایـان دەکـردین کە سـیبیریا لە چـاو زیندان و گرتووخانەکانی دیکەی ڕووسیادا، وەکو بەهەشتە. جا ئەگەر ئـێمەی نەجیبـزادە، لە زینـدانی دەسـتەی دووەمـدا، کە لە لایەن جەنەراڵێکی سـوپاییەوە، سـوپاییانە بەڕێوە دەبرا، لە چـاو زینـدانییانی دیـدا، مـدارایەکی زیـاتر دەکـراین، ئەوا بێگومـان زینـدانییانی دەسـتەی یەکەم و سـێیەم بە گشـتی لە دەسـتەکەی ئـێمە پتـر مـدارا دەکـران، پێموایە من بە باسکردنی ئەو شـوێنانەی کە خۆم بە پراکتیکی تیایـدا بووم، توانیومە نموونەیەکی زیندوو دەربارەی ڕەوشـی سـەرانسـەری گرتووخـانە و تاراوگەکـانی سـیبیریا پێشـکەش بـکەم. ئەو واریقـات و

بەســـەرهاتانەی کە لە لایەن زینـــدانییانی هەردوو دەســـتەی یەکەم و سێیەمەوە بۆم گێڕدراونەتەوە، دروستی و ڕاستی ئەنجامگیرییەکەی من دەسەلمێنن. ئێمە لێرە، لە ژێر چاودێرییەکی هێندە توندا بووین، کە چاودێری وا لە هیچ شوێنێکی تردا نەبوو: لە هیچ ڕوویەکەوە خاتریان نەدەگرتین و چاوپۆشیان لێنەدەکردین، هەمان کار و هەمان بێگار، هەمان کۆت و هەمان زنجیر، هەمان حەپس و هەمان قفڵ، خۆلاسە هەمان مامەڵەی هەموو زیندانییەکانی ترمان دەگەڵ دەکرا. یانی مەحاڵ بوو پەنا بدرێین یان بپارێزرێین یان چاوپۆشیمان لێبکرێ، چونکە لە سەردەمێکی نزیکی سەردەمی ئێمەدا، خەڵکانی دوو زمان و بوختانچی و چاڵ هەڵکەن و شۆڤار لەو شارەی ئێمەی لێ بووین، ئەوەندە زۆر بوو بوون، کە ئیدارەی زیندان و فەرمانبەرەکانی لەوە دەترسان زمانیان لێبدرێ و ببنە قوربانی بوختانچیان، لەو سەردەمەدا چاوپۆشی لە هەندێ زیندانی بە تاوانی زۆر گەورە دادەنرا، بۆیە فەرمانبەرەکان، لە خۆیان دەترسان، لەوە دەترسان ناویان بە خراپە دەرچێ یان وەزیفەکانیان لە دەست بدەن، بۆیە هەمان مامەڵەی زیندانییانی ئاساییان دەگەڵ ئێمەشدا دەکرد، بە حیساب تەنیا لە مەسەلەی ئەشکەنجە و سزای بەدەنیدا بەخشرا بووین، بەڵام لە ڕاستیدا ئەگەر هەڵە و خەتا و سەرپێچییەکی چکۆلەشمان کردبا، ڕێک و بێ چەندوچوون دەخراینە ژێر جەڵد، چونکە سیستەمی سوپایی وا دەخوازێ هەموان لە بەردەم سزا یەکسان بن، بەڵام لە خۆڕایی و بەبێ هۆ، وەکو هەر زیندانییەکی ئاسایی، نەدەخراینە ژێر جەڵد. کە فەرمانداری زیندانەکە بە سزاکەی "ژ. سکی" زانی بوو، بە ڕاستی لە مێجەر تورە بوو بوو و ئاگاداری کردبووەوە کە ئاگای لە خۆی بێ و جارێکی دی کاری وا نەکات. هەموو زیندانییەکان بەمەیانزانی بوو، هەروەها ئەوەشیان زانی بوو

که فەرماندار، متمانەیەکی زۆری بە مێجەر هەبوو و چونکە زۆر پابەندی یاسا بوو و نموونەیەکی تەواو عەیاری فەرمانبەری گوێڕایەڵ بوو، خۆشیدەویست، کە ئەو هەواڵەی بیستبوو، 'هەواڵی ئەشکەنجەدانی (ژ. سکی)، زۆر بە توندی سەرکۆنەی کرد بوو. ئیدی مێجەر پەند و دەرسێکی لەمە وەرگرتبوو، بۆ نموونە بە ئاواتەوە بوو رۆژێ لە ڕۆژان (م. کی) لە قافا بگرێت و بیخاتە ژێر جەڵد و پێی ڕابوێرێ. زۆری ڕق لە (م. کی) بوو، هەڵبەتە بە هۆی ئەوەوە کە (ئا. ف) بوختانی بۆ کرد بوو و زمانی لێدا بوو. بەلام وێڕای ئەوەی هەمیشە لە بیانوویەک دەگەڕا و بۆی لە کەمیندا بوو، شۆڤار و جاسووسی بە سەرەوە دانا بوو، هەر بەو ئاواتەی نەگەیی. ئیدی هەواڵی مەسەلەکەی (ژ. سکی) لە شاردا بلاوبووەوە، ڕای گشتی دژی مێجەر هاوروژا، خەڵکێکی زۆر سەرزەنشتیان کرد و تەنانەت هەندێ کەس سەرکۆنەشیان کرد.

ئێستاش یەکەم بەرخوردی خۆم دەگەڵ مێجەردا لە بیرە. وەختێ گەییشتینە توبولسک، زۆر چیرۆک و حیکایەتی ترسناکیان لەمەڕ بەدخوویی و بەدمجێزی مێجەر، بۆ من و زیندانییەکی نەجیبزادەی دی گێڕایەوە. هەندێ لەو کۆنەزیندانییانەی (کە کاتی خۆی بیست و پێنج دانە ساڵ حوکم درابوون و حوکمەکانیان تەواو کرد بوو و لەم شارەدا ئاکنجی بوو بوون و وەکو ئێمە نەجیبزادە بوون، تا ئێمە لە زیندانی توبولسک بووین، هەڵبەتە بە شێوەیەکی کاتی لەوێ بووین، چەند جارێک لە پیاوەتی و چاکەی خۆیان سەریان داین و ئامۆژگارییان کردین کە ئاگامان لە خۆ بێ و خۆمان لە شەڕی ئەم پیاوە بپارێزین کە قەرار بوو ببێ بە بەرپرسی زیندانەکەمان، هەروەها بەڵێنیان داینێ، کە بچنە لای هەندێ کەسی ناسراو و دەستڕۆ تا شەفاعەتمان بۆ بکەن و لە شەڕی مێجەرمان، بپارێزن.

ئەلهەقی نامەشیان بۆ هەر سێ کیژەکەی فەرماندار نووسی بوو، کە لە ڕووسیاوە بۆ دیدەنی بابیان هاتبوون، دیارە ئەوانیش بە قازانجی ئێمە قسەیان کرد بوو. بەڵام جەنەراڵ فەرماندار، دەیتوانی چ بکات؟ تەنیا ئەوەندەی لە دەست دەهات کە بە مێجەر بڵێ پێویستە بە یەکچاو سەیری هەموان بکات و دادپەروەرانە یاسا جێبەجێ بکات. سەعات سێی پاش نیوەڕۆ بوو کە من و هاوڕێکەم گەیینە ئەم شارە، پاسەوانەکان، یەکسەر بۆ لای مێجەریان هێنایـن. لە ڕاڕەوەکەدا وەستێنراین، ناردیان بە شوێن عەریفخەفەری زیندانەکەدا. هەر کە عەریفخەفەر گەیـیە جێ، یەکسەر مێجەر خۆی بە ژووردا کرد. دەموچاوی سوور، یەکپارچە ڕقوکینە بوو، ڕێک لە جاڵجاڵۆکەیەکی دڕ دەچوو کە خۆی بۆ پەلاماردانی مێشێکی داماو ئامادە بکات کەوتبێتە داوییەوە و بێهودە پەلەقاژەی دەرباز بوونی بێت.

مێجەر ڕووی کردە هاوڕێکەم و پرسی:

- نێوت چییە؟

دەنگی گڕ و پچڕپچڕ بوو، دەیویست بەو شێوەیە سامی خۆیمان بەسەردا بنوێنێ

ئەوجا ڕووی لە من کرد، لە ژێر چاویلکەکەیەوە نیگایەکی کردم و پرسی:

- ئەدی تۆ؟

ناوی خۆم پێ گوت. ئەوجا ڕووی کردە عەریفخەفەر و گوتی:

عەریف، ئەمانە یەکسەر بۆ زیندان ببەن، با لە قەرەوڵخانەکەش سەریان بتاشن، وەکو زیندانییانی مەدەنی سەریان بتاشن، یانی نیوەی سەریان، سبەینێ کۆتوزنجیریان بکەن!

سەروو پاڵتۆی خاکیمان لەبەر بوو کە پەڵەپەڵەی زەردیان بە پشتەوە بوو، ئەم پاڵتۆیانەیان لە توبولسک دابووینێ. کە چاوی بە پاڵتۆکانمان کەوت، لە سەری ڕۆیی و گوتی:

- ئەم پاڵتۆیانە چییە؟ ئەمانە لە کوێوە دێن؟ ئەمە ئونیفۆرمی تازەیە، بێگومان ئونیفۆرمی تازەیە، ئەمانە بە تەمان، ئەمە دەستوری پترسبورگە؟

بەدەم ئەو قسانەوە، بە دەورماندا دەسووڕایەوە و یەک یەک تەمەشای دەکردین. ئەوجا لەو پاسەوانەی پرسی کە لە گەڵماندا هاتبوو:

- ئەمانە هیچیان پێ نییە؟ هیچیان لەگەڵ خۆدا نەهێناوە؟

یارۆی پاسەوان، خەبەردار وەستا و بەڕێزەوە تفەنگەکەی خستە سەرشانی و بگرە کەمێکیش لە ترسا دەلەرزی، هەموو خەڵکی مێجەریان دەناسی و لێیدەترسان، یارۆی پاسەوان بەرسڤی دایەوە و گوتی:

- پایەبەرز، جلی تایبەتی خۆیان پێیە!

- هەموو ئەم جلانەیان لەبەر داکەنن، تەنیا جلی ژێرەوەیان لەبەر بێڵنەوە، جلی سپی، ئەگەر جلەکانی ژێرەوەیان سپی نییە، ڕەنگاوڕەنگە، ئەوانەشیان لەبەر داکەنن، بیخەنە هەڕاجەوە و پارەکەی بخەنە سەندوقی داهاتی زیندانەوە.

ئەوسا نیگایەکی توندی ئێمەی کرد و لەسەری ڕۆیی:

- مەحکوم یان زیندانیی بێگارەزیندان نابێ هیچی هەبێت. ئاگادار بن! ئاگاتان لە ڕەفتار و هەڵسوکەوتی خۆ بێ! نامەوێ بچووکترین شت ببیستمەوە! دەنا سزا و ئەشکەنجەی بەدەنی لە خزمەتتان دایە! هەر کە پێ خوار دابنێن، شەلاق ئامادەیە!

هەڵبەتە من فێری ئەو جۆرە پێشوازییە نەبووم، بۆیە بە درێژایی ئەو شەوە نیمچە نەخۆش بووم، کە چوومە ئەو دۆزەخەوە بە جارێ خەم دای گرتم! بەهەرحاڵ من پێشتر باسی ئەو شتانەم کردووە، بۆیە پێویست ناکات، جارێکی دی دووبارەی بکەمەوە.

گوتم کە ئێمە هیچ جۆرە حەسانەیەکمان نەبوو، وەکو هەموو زیندانییەکانی دی مامەڵەمان لە تەکدا دەکرا. بەڵام جارێکیان ویستیان یارمەتیمان بدەن، (من و ب. سکی) هاوڕێمیان، بۆ ماوەی سێ هەیڤ، لە نووسینگەی ئەندازیاریدا، وەکو نڤیسەڤان (ناسخ) دانا، هەڵبەتە ئەم کارە ژێراوژێر و بەنهێنی کرا، بۆیە هەموو ئەوانەی کە پێیاندەزانی، وایان دەنواند ئاگایان لەشتی وا نییە. چونکە بەشی ئەندازیاریی نووسینگەی ئەندازیاری، بە نهێنی ئەم چاکەیەی دەگەڵ کرد بووین. ڕێک لەو سەردەمەدا بوو کە لیوتنان کولونیل "ژ. کوف" بۆ ماوەیەکی کەم فەرماندارمان بوو. ئەم پیاوە بۆ ئێمە زۆر باش بوو، دەتگوت لە ئاسمانەوە بە تایبەتی بۆ مداراکردنی ئێمە نێردراوە (بەڵام زۆر نەمایەوە. درۆم نە کردبێ تەنیا شەش مانگێک مایەوە و ئەوسا بۆ ڕووسیا گەڕایەوە) یادگار و بیرەوەرییەکی زۆر باشی لە لای گشت زیندانییەکان بەجێهێشت. زیندانییەکان نەک هەر خۆشیاندەویست، بەڵکو دەیانپەرست. من نازانم چۆن بەو ڕادەیە خۆی خۆشەویست کرد بوو، بەڵام هەر لە سەرەتاوە، زیندانییەکانی بە لای خۆیدا ڕاکێشا. بە درێژایی ئەو ماوەیەی کە ئەو بەڕێوەبەری کاری ئەندازیاری بوو، زیندانییەکان زۆر لێی ڕازی بوون و بەردەوام بە ستایشەوە دەیانگوت: "باوکمانە، بە ڕاستی باوکە، باوکایەتی هەر لە خۆی دێ!" پیاوێک بوو ڕووخۆش، کراوە، ژیاندۆست، کورتەباڵایەکی چاوگەشی، نیگانەترس، متمانە بە خۆ بوو، دەگەڵ هەموو زیندانییەکاندا خۆشڕەفتار بوو، وەکو بابی ڕاستەقینە زیندانییەکانی

خۆشدەویست! من نازانم زیندانییەکان بۆچی بەو ڕادەیە ڕموودەی بوو بوون و خۆشیاندەویست. بەڵام ئەوە دەزانم، مەحاڵ بوو زیندانییەک ببینێ و قسەیەکی خۆشی دەگەڵ نەکات، بە ڕوویدا پێنەکەنێ و شۆخی و سوعبەتی دەگەڵ نەکات. هەڵبەتە لە قسە و سوعبەتەکانیدا زۆر بێفیز و خاکی بوو، قەت وەکو گەورە و بەرپرس خۆی نەدەنواند. بەڵکو وەکو هاوڕێ مامەڵەی دەگەڵ زیندانییەکاندا دەکرد. کەچی سەرباری ئەمەش، زیندانییەکان نەک هەر زۆریان ڕێز دەگرت، بگرە شەرمیانیش لێدەکرد. هەر زیندانییەک بە ڕێکەوت لە دوورەوە ئەم فەرماندەیەی دیبا، ڕووی دەگەشایەوە، بزەیەکی بۆ دەکرد و کڵاوەکەی وەکو ڕێزێک بۆ دادەگرت. خۆ ئەگەر فەرماندەکە مەرحەبایەک و قسەیەکی دەگەڵ کردبا، ئەوەی بە خەڵاتێکی گەورە و پڕ شانازی بۆ خۆی دەزانی. ئەمەیە ئەنجامی خۆشەویستی! "ج. کوف"، کابرایەکی بە هەیبەت بوو، هەنگاوی هەڕاوی دەنا، لە ڕێکردندا قوتوقیت بوو. زیندانییەکان پێیاندەگوت "هەڵۆ". هەڵبەتە ئەم پیاوە نەیدەتوانی هیچ یارمەتییەکی زیندانییەکان بدات، چونکە تەنیا بەڕێوەبردنی کاروبارە ئەندازیارییەکانی لە ئەستۆ بوو، کە ئەویش بە گوێرەی پرەنسیپی یاسایی ڕێکخرا بوو و نەیدەتوانی بەموو لێی لا بدات یان بیگۆڕێت. بەڵام ئەگەر بە ڕێکەوت دەستەیەکی لە زیندانییان دیتبا کە لە کار بوونەتەوە، لە جیاتی ئەوەی بە خۆڕایی ڕایان بگرێ و ماتەڵیان بکات، بەر لە لێدانی دەهۆڵی پایدۆس ئیزنی دەدان بۆ شوێنی خۆ بگەڕێنەوە. زیندانییەکان بۆیە خۆشیاندەویست چونکە متمانەی پێیان هەبوو، ڕێزی دەگرتن و نەیدەبوغزاندن، خۆی بەسەردا نەدەنواندن. دڵنیام ئەگەر هەزار ڕۆبڵی لێکەوتبا و دەستی دزترین زیندانیی ئێمە کەوتبا، بە دەقی خۆیەوە بۆی دەگێڕایەوە. دوای هاتنی ئێمە بە مانگێک، دەنگۆی ئەوە بڵاو بووەوە کە دەگەڵ

مێجەردا، مێجەری بێزراودا بە شەڕ هاتووە و سەرکۆنەی کردووە،
ئەمە هێندەی دی لە نێو زیندانییەکاندا خۆشەویستی کرد! زیندانییەکان
لە خۆشیدا لە پێستی خۆ نەدەهێورین! فەرماندار هاودەورەی مێجەر
بوو، واتا دۆست و هاوڕێی کۆن بوون، کە پاش دابڕانێکی زۆر لێرە
یەکیان گرتبووەوە، دۆستایەتییەکەیان دەمەزەرد کردبووەوە، بەڵام
زۆری پێناچێت، بەینیان تێک دەچێت، بەشەڕ دێن و لەوە بە دوا "ج.
کوف" دەبێ بە دوژمنی سەرسەختی مێجەر. تەنانەت باسی ئەوەش
دەکرا، کە لە یەکیان داوە، هەڵبەتە مێجەر ئەو جۆرە هەرەزەکارییەی
لێدەوەشایەوە. کە زیندانییەکان بەمەیانزانی زۆریان پێخۆش بوو، لە
بەینی خۆیاندا دەیانگوت: "چما ئەم هەشت چاوە دەگەڵ پیاوی
پیاوانەدا هەڵدەکا؟ دەک دەستی قوماندان(فەرماندار) خۆش بێ.
هەشت چاو هەر قوماندانی وای قابیلە. قوماندان هەڵۆیە هەڵۆ، بەڵام
مێجەر" من پێم شەرمە ئەو وشە ناشیرینە بخەمە سەر کاغەز کە
زیندانییەکان بە مێجەریان دەگوت. زیندانییەکان زۆریان حەزدەکرد
بزانن کێ لەم شەڕەدا سەرکەوتووە، کێیان ئەویتریان پڕ شەق
کردووە! خۆ ئەگەر ئەم دەنگۆیە درۆ دەرچووبا، زیندانییەکان زۆریان
پێناخۆش دەبوو! بۆیە بەپێی حەزی خۆیان دەیانگوت: "بێگومان
قوماندان داری داوە بە ڕۆحیدا، تەختی کردووە. ڕاستە قوماندان
پیاوێکی کورتەبالایە، بەڵام زۆر ڕەشید و بەغیرەت و بوێرە! بێگومان
مێجەر لە ترسا خۆی وەبن قەرەوێڵەکەی داوە و خۆی
شاردووەتەوە!" بەڵام "ج. کوف"، هەر زوو داخوکەسەرێکی زۆری بۆ
زیندانییەکان بەجێهێشت و لەوێ نەما! هەڵبەتە گشت ئەندازیارەکان
خەڵکی باش و مەرد و ڕەند بوون، لەو ماوەیەدا کە من لە زینداندا
بووم، سێ چوار جاریان گۆڕین، زیندانییەکان لە بەینی خۆیاندا

دەیانگوت: "حەیفی لە ئێمە چوو، جارێکی دی پیاوی وا نابینینەوە. هەڵۆیەک بوو لەو گۆڕە. فریشتەی نیگابانی ئێمە بوو!".

بۆیە "ج. کوف"، من و "ب. سکی" نارد بۆ کارکردن لە نووسینگەکەی خۆی، چونکە زیندانییانی نەجیبزادەی خۆشدەویست. پاش ڕۆیشتنی ئەویش، وەزع و حاڵمان تا ئەندازەیەک باش بوو. چونکە ئەندازیارە ئەفسەرەکان، بە تایبەتی یەکێکیان، زۆریان خاتر دەویستین. ئێمە ئەوەندەمان ڕاپۆرات نووسی بووەوە. کە خەتمان تەواو خۆش بوو بوو و لەسەر کارەکە ڕاهاتبووین، ڕێک لەو کاتەدا، فەرمانێک لە سەرێرا هات کە بمانگێڕنەوە سەر کارەکەی جارانمان. دیار بوو، یەکێک ڕاپۆرتی لێدابووین! ئەلهەقی ئێمەش ئەوەمان زۆر پێناخۆش نەبوو، چونکە ئەوەندەمان نووسینان شەکڵنووس کردبووەوە بێزار بوو بووین. ئیدی بۆ ماوەی دوو ساڵ، بە دوو قۆڵی دەگەڵ (ب. سکی)دا لە کارگە و وەرشەکاندا کارمان کرد، ئیدی بەردەوام خەریکی گەنگەشە و گفتوگۆیان بووین. باسی هیوا و ئاواتەکانی خۆمان دەکرد، بیروبۆچوونی خۆمان دەگۆڕییەوە. ئەم هاوڕێ هەرە باشەم (ب. سکی) هەندێ جار ڕاوبۆچوونی سەیر و توندی هەبوو. هەندێ کەس هەن زۆر زیرەکن، بیروباوەڕی سەیریان لە لا دروست دەبێ، ئەوەندە بیروباوەڕی خۆیان خۆشدەوێ، بچووکترین ئیرادی بەرانبەریان پێقەبووڵ ناکرێ، لە بچووکترین ڕەخنە زویر دەبن. کورم دەوێ بەرپەرچیان بداتەوە. جا (ب. سکی) لە هەموو ئیرادێکی من دەرەنجا، زۆر بەتوندی بەرپەرچی دەدامەوە. خۆ ڕەنگە زۆرجاریش ئەو لە من زیاتر لەسەر هەق بووبێ، ئەو لە هەندێ بۆچووندا، لە من واقیعبینتر بووبێ. بەڵام ئەنجام بە ناچاری لێکدی جیابووینەوە، هەڵبەتە من ئەمەم زۆر پێناخۆش بوو، چونکە

خاڵی هاوبەشی زۆرمان لە نێواندا هەبوو، لە زۆر شتدا هاوڕەئی بووین.

ئیدی "م. کی" ڕۆژ بە ڕۆژ خەمگینتر دەبوو. نائومێدی و بێهیوایی زۆری بۆ دەهێنا. لە سەرەتای زیندانییەکەی مندا زۆر کراوەتر بوو و زیاتر بیروبۆچوونەکانی خۆی دەردەبڕی. کە من گەییمە زیندان، ئەو ساڵی سێیەمی زیندانی دەگوزەراند. لە سەرەتاوە زۆر بە بایەخەوە دەیدواندم و گوێی لەو هەواڵانە دەگرت کە من پێم بوو، چونکە هیچ دەنگوباسێکی دەرێی زیندانی نەدەزانی. بەپەرۆشەوە پرسیاری لێدەکردم، بەوردی گوێی لە وەڵامەکانم دەگرت، ڕمووزدەم بوو بوو. بەڵام وردە وردە سارد بووەوە و ئەو جۆشوخرۆشەی نەماو، بەسەر خۆیدا کرکەوت و ڕازی دڵی خۆی دەرنەدەبڕی. بە تەواوەتی دامرکایەوە و ڕۆژ بە ڕۆژ گۆشەگیرتر دەبوو. باسی ئەو زیندانییانەی دەکرد کە من تازە خەریک بوو دەمناسین و ئاشنایان دەبووم، بە زمانی فەرەنسی دەیگوت: "من ڕقم لەو چەتە و ڕێگرانەیە!" چەندم هەوڵدەدا کە بەرگرییان لێبکەم و بەڵگەم بۆ دێنایەوە و موناقەشەم دەکرد فایدەی نەبوو و گوێی لێنەدەگرتم و قسەکانی منی بە گوێدا نەدەچوو و نەدەچوو. خۆ ئەگەر بە ڕێکەوت و لە غەفڵەتێکدا، لە سەد ڕەئیدا، ڕەئێکی لێوەرگرتبام، ئەوا بۆ سبەینێ بایدەدایەوە سەر بای بەرە بۆر و دووبارە بە زمانی فەرەنسی دەیگوتەوە: "من ڕقم لەم چەتە و ڕێگرانەیە". جا چونکە ئێمە بە زۆری بە زمانی فەرەنسی قسەمان دەگەڵ یەکدی دەکرد، یەکێک لە سەربازەکانی هێزی ئەندازە بە نێوی درانچنیکوف، ناوی نابووین "پەرستار"، مەگەر هەر خوا خۆی بزانێ بۆچی ئەو ناوەی لێنا بووین!. (م. کی) تەنیا کە دەهاتە سەر باسی دایکی، تورە نەدەبوو و هەڵنەدەچوو. بۆی دەگێڕامەوە کە: "پیرەژنێکی نەخۆشی زەمینگیرە، منی لە هەموو شتێکی ئەم دنیایە

خۆشتر دەوێ، نازانم ئاخۆ ئێستا مردووە یان ماوە! ئەگەر دەیزانی منیان خستووەتە ژێر جەڵدا!".

"م. کی" لە چینی نەجیبزادان نەبوو، بەر لەوەی زیندانی بکرێت، شەلاق و جەڵدی خوارد بوو، هەر کە ئەوەی وەبیر دەکەوتەوە، لێوی خۆی دەگەست و ڕووی وەردەگێڕا. لە ئاخروئۆخری زیندانییەکەیدا، لە جاران زیاتر حەزی لە تەریکی و تەنیایی دەکرد، لەگەڵ کەسدا پیاسەی نەدەکرد. ڕۆژێک، نزیکی نیوەڕۆ، بانگ کرا بۆ لای قوماندان، قوماندان بە ڕووخۆشی و بەدەم زەردەخەنەوە پێشوازی دەکات و لێی دەپرسێت:

- "م. کی" بڵێ بزانم شەوێ خەوت بە چییەوە دی!

(م. کی) کە لە دیدارەکەی فەرماندار (قوماندان) گەڕایەوە، بۆی گێڕامەوە و گوتی: "کە قوماندان ئەو پرسیارەی لێکردم، دڵم داخورپا، دەتگوت لە پڕ دڵیان شەق کردم."

"م. کی" لە وەڵامی قوماندانندا دەڵێت:

- شەوێ، لە خەوما، نامەیەکی دایکم بۆ هاتبوو.

قوماندان پێی دەڵێت:

- لەوە خۆشترە! لەوە خۆشترت لە ڕێیە. تۆ لەمڕۆوە ئازادی، دایکت تکانامەیەکی بۆ تزار ناردووە، تزار تکاکەی قەبووڵ کردووە. فەرمووو ئەم نامەیە بخوێنەوە، ئەمە فەرمانی ئازادیی تۆیە، لەم ساتەوە تۆ ئازادیت و زیندان جێی تۆ نییە.

کە بەو هەواڵەوە بۆ لای ئێمە گەڕایەوە، لە خۆشیدا ڕەنگی بوو بوو بە زەعفەرانی زەرد.

پیرۆزباییمان لێکرد. بە دەستە سارد و لەرزۆکەکانی تەوقەی دەگەڵ کردین. هەموو ئەو زیندانییانەی کە بە ئازادی ئەو خۆشحاڵ بوو بوون پیرۆزباییان لێکرد.

ئیــدی لەوێنــدەر، هەر لەو شــارەدا بــوو بە موهاجیرنشــین (مستوگن)و پاش ماوەیەکی کەم ئیشیان دایە و بوو بە فەرمانبەر. لە سەرەتاوە زۆرجار بە سەردانی دەهات بۆ زیندان بۆ لا مان، هەواڵ و دەنگوباسی هەمەجۆری بۆ دەهێناین، بە تایبەتی هەواڵ و دەنگوباسی سیاسی کە خۆی حەزی لێدەکرد.

پۆلاندییەکان، جگە لەو چوارەی کە باسم کردن و گوتم زیندانی سیاسی بوون، دوانی دیکەشیان هەبوو کە زۆر گەنج بوون و بۆ مــــاوەیەکی زۆر کەم دوورخرابــــوونەوە، ئەم دوانە هەرچەنــــدە خوێنەوارییەکی ئەوتۆیان نەبوو، بەڵام خەڵکێکی ئابڕومەند و سادە و ســاکار و ڕاشــکاو و قســەلەڕوو بــوون. سـێیەمی ئەمــانە نێـوی "ئـا. کزوکوفسکی" بوو، ئەمە گەنجێکی زۆر ساویلکە و بێشەخسیەت بوو. بەڵام نەفەری چوارەمیان کە نێوی "ب. م" بوو، هەندێ بە تەمەن بوو، ئەمە کاریگەرییەکی خراپی لە دڵ و دەروونی هەمووماندا جێهێشت. نازانم ئەمە بۆچی بۆ سیبیریا نەفی کرا بوو، هەرچەند بەخۆی و لە خـۆیەوە هـۆی نەفـی کـردنەکەی گێـڕایەوە. ئەمە پیـاوێکی نەفســنزم، بورژوا تەبیعەت بوو، هەمان ڕەئی و تەبیعەتی بابایەکی دوکانداری هەبوو کە ســەروەت و ســامانەکەی عـانە عـانە کـۆ کـردبێتەوە. هـیچ ڕۆشـنبیرییەکی نەبـوو، جـگە لە پیشــەکەی خـۆی وەکـو بـۆیەچی و نیگارکێشـی، هـیچ شـتێکی دیـکەی بە لاوە مەبەسـت و گرینـگ نەبـوو. ئەلهەقی بۆیەچی و نیگارکێشێکی زۆر چاک و کارامە بوو. سـەران و بەرپرســـانی زینـــدانەکەمان، بەمەیـــانزانی، ناوبـــانگی وەســـتایی و دەستڕەنگینی بڵاو بووەوە، هەموو خەڵکی شار. بۆ ڕازانەوە و بۆیە و جوانکاری دیوار و بنمیچی ژوورەکانیان ڕوویان لەو دەنا. لە زەرفی دوو ســاڵێکدا زۆربەی ماڵەکـانی فەرمـانبەر و کارمەنـدەکانی بـۆیە و تـازە کـردەوە، هەڵـبەتە فەرمانبەرەکـانیش کرێـی باشـیان دەدایە، بۆیە

هەمیشە گیرفانی گەرم بوو. بەڵام باشترین کار ئەوە بوو کە هەمیشە سێ شاگردیان لە هاوڕێکانی خۆی دەگەڵدا بۆ کار دەنارد، دووان لەو شاگردانە، فێری پیشەکەی ئەو بوون، تەنانەت یەکێک لەو سێ شاگردە کە نێوی (ت. ریزیفشسکی) بوو) بوو بە نیگارکێش و بۆیەچییەکی هێندە لێهاتوو کە هیچی لە وەستاکەی کەمتر نەبوو. مێجەرەکەی لەمەڕ خۆمان کە لە خانوویەکی دەوڵەتیدا ئاکنجی بوو، " ب. م"ی بانگ کرد و ئەمری پێکرد دیوار و بنمیچی خانووەکەی بۆ بۆیە بکات. (ب،م) بە جۆرێ هونەر و دەستڕەنگینی خۆی لەم کارەدا بەکار هێنابوو، کە خانووەکەی فەرماندار (قوماندان) لە چاو ئەوەی مێجەردا نەیدەکردە هیچ. خانووەکەی خانوویەکی کۆنی یەک نهۆمی بوو، لە دیوی دەرەوە زۆر پیس و داڕووخاو بوو، بەڵام لە ناوەوە هێندە پوختە و جوان کرا بووەوە، کەم کۆشکی ڕازاوەی دەگەییشتێ. ئیدی مێجەر بۆ خۆی لە خۆشیدا خەنی بوو و بگەییشتایەتە هەر کەسێک، دەستەکانی خۆی هەڵدەگلۆفت و بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ تێیدەگەیاند کە گەرەکیەتی ژن بێنێ و بە تۆنێکی سەنگین دەیگوت: "پیاو لە خانوویەکی وادا بژی، چۆن بیر لە ژن ناکاتەوە، ئەم خانووە تەنیا ژنی نوقستانە؟" ئیدی زۆر لە (ب. م) و شاگردەکانی ڕازی بوو. کاری بۆیەکردنی ماڵەکەی مێجەر یەک هەیڤی خایاند، مێجەر لە ماوەی ئەو مانگەدا ڕەئی سەبارەت بە ئێمە تەواو گۆڕا، بگرە حیسابی تایبەتی بۆ ئێمەی زیندانییانی سیاسی دەکرد و داکۆکی و بەرەڤانی لێدەکردین. کار گەییبووە ئەوە کە ڕۆژێ "ژ. سکی" بانگ کرد بوو و دوای عوزرخوایی پێی گوتبوو:

– گوێ بگرە "ژ. سکی"! من غەدرم لێکردیت، دەزانم بە خۆڕایی خستمیتە ژێر شەلاق و جەڵد، زۆر بە داخەوەم، من پەشیمانم. تێدەگەی؟ من لەم کارە ژێوانم، بمبورە!

ژ. سکی بەرسڤی دابووەوە کە باش تێدەگات.
مێجەر لەسەری دەڕوات و دەڵێت:
- دەزانی کە من، من، منی سەرۆکی تۆ، بۆیەم بۆ ئێرە بانگ کردوویت، تا داوای لێبوردنت لێبکەم؟ حاڵی هەیت؟ ئاخر تۆ لە ئاستی مندا چیت؟ تۆ لە ئاستی مندا کرمێکی، بگرە لە کرمیش کەمتری! تۆ بابایەکی زیندانییت، بەڵام من سوپاس بۆ خوا کە مێجەرێکم(7)، مێجەر! تێدەگەی؟
ژ. سکی بەرسڤی دەداتەوە کە تێگەییشتووە.
مێجەر لەسەری دەڕوات:
- زۆر باشە، جا من گەرەکمە دەگەڵت ئاشت ببمەوە. بەڵام ئایا تۆ لە من دەگەی، لەم کارەی من دەگەی؟ بە تەواوەتی هەست دەکەیت کە ئەم کارەی من تا سەر مۆخ کارێکی ئینسانییە؟ لەو ئاستەدایت کە بەتەواوەتی هەستی پێبکەیت؟ تەسەور بکە، من، منی مێجەر، منی مێجەر، دەمەوێ ئاشتت بکەمەوە... هتد.
ژ. سکی، بە خۆی ئەم دیمەنەی بۆ گێڕامەوە، کەواتە ئەم مرۆڤە درودڕندە و هەمیشە مەست و مەردم ئازارە لە سۆزی مرۆڤانی و مرۆڤدۆستی بەدەر نەبووە. بەڵام ئەگەر سەیری کورتبینی و کەللەڕەقی ئەو بکەین، ئەو قەناعەتەمان لا دروست دەبێت کە ئەم ڕەفتار و هەڵوێستەی لە پیاوەتی و بەخشندەیی نەبووە. بەڵکو گومان لەوەدا نییە کە مەستی و سەرخۆشی دەورێکی زۆری تێدا دیتووە.
هەڵبەتە خەون و ئاواتەکەی مێجەر نەهاتەدی. هەرچەندە لێبڕابوو کە هەر کاتێ لە بۆیەکردن و جوانکاری خانووەکەی بووەوە ژن دێنێ. بەڵام فریا نەکەوت، ژنی نەهێنا. لەجیاتی زەماوەند، درایە دادگا و ناچار کرا دەست لە کار بکێشێتەوە. ئیدی پەتکی هەڵە و تاوانەکانی پێشوویشی کەوتە سەر ئاو. جاران لە شاردا بەڕێوەبەری پۆلیس

بـوو. ئەم جەزرەبە كوتـوپڕە وڕوكاسـی كـرد. كە زینـدانییەكان بەم هەواڵەیان زانی زۆر خۆشحاڵ بوون. ئەو ڕۆژە بۆ ئەوان جەژن بوو. دەیانگێڕایەوە دەیـانگوت مـێجەر وەكـو پیـرەژن دەگریـا و دەینالاند. بەڵام چـاری چـی بـوو؟ دەبـوایە مـل بـداتە خەت و دەسـت لە كـار بكێشـێتەوە. هەوەڵ جـار ئەسپەشـێیە جوانەكـانی فرۆشـت. هەر چییەكیتری هەبوو فرۆشتی، سـەرەنجام كەوتە سـەر سـاجی عەلـی. پـاش ئەوە، جارجـارێ دەمـانبینی، چـاكەتێكی شـڕۆڵەی لەبەر و كاسكێتێكی پیسی لەسـەر بوو، مۆڕەی لە زیندانییەكان دەكرد. بەڵام هەر كە جلـی مێجەرییەكەیـان پێداكەنـد ئیـدی هەیـبەت و سـامەكەی جـارانی نەمـا. بە جلكـی سـوپاییەوە خـوایەک بـوو بـۆ خـۆی، بەڵام بە جلكی مەدەنییەوە زیاتر لە خزمەتكار دەچوو.

تومەز قیمەتی ئەم پیاوە بە جلە سوپاییەكەیەوە بوو!

پەراوێز:

١-"هەشت هاوڕێی دی": ئەمانە پۆلاندی و زیندانیی سیاسی بوون.

٢-"ب. سكی": شۆڕشگێڕێكی پۆلاندی بوو.

٣-"ژ. سكی": جوزیف زوخوفسكی، شۆڕشگێڕێكی پۆلانـدی بـوو، لە سـاڵی 1800 لەدایكبـوو. لە سـاڵی 1948 دا حـوكمی بیسـت سـاڵ زیندان درا. لە ساڵی 1851دا لە زینداندا مرد.

٤-"ئو- گورسک": شارێكە كەوتووتە سـیبیریای ڕۆژئـاواوە لە دەڤەر و هەرێمی سیمیبا لاتنسک.

٥-"ئەمانە دیسامبەرییەکان بوون": لە ساڵی 1826دا دەستگیرکران، ژمارەیان نزیکەی سەد کەسێک دەبوو.

٦-"بەڵام من سوپاس بۆ خوا مێجەرم": ئەم مێجەرە تاقە ئەفسەر نەبوو کە ئەو دەستەواژەیەی بەکار دەبرد، بەڵکو ئەفسەرانی دیکەش هەبوون لە سەردەمی مندا ئەو دەستەواژەیەیان بەکار دەبرد، بە تایبەتی ئەوانەی لە دەرەجەداریی بچووکەوە، گەیبوونە پلەی ئەفسەری (ئەم پەراوێزە لە نووسینی دۆستۆیفسکییە).

«٢٠»

هەڵاتن لە زیندان

دوای ڕۆیشتنی مێجەر بە ماوەیەکی کورت، سیستەمی زیندانەکەمان بە تەواوەتی دەسکاری کرا و گۆڕا. بێگارەزیندان و بەشی زیندانی مەدەنی لا براو، کرا بە زیندانێکی سوپایی و وەکو هەر گرتووخانەیەکی سوپایی دیکەی سەرانسەری ڕووسیا، بە سیستەمی سوپایی بەڕێوە دەبرا. لەوە بە دواوە مەحکومانی دەستەی دووەم بۆ ئەم زیندانە نەدەنێردران، وای لێهات جگە لە زیندانییانی سوپایی، واتا ئەو زیندانییانەی کە لە مافی مەدەنی خۆیان بێبەش نەکرابوون، هیچ زیندانیەکی تریان بۆ ئێرە نەدەنارد، جا ئەو زیندانییە سوپاییانە، لەو سەربازانە بوون، کە حوکمێکی کەم دەدران (درێژترین حوکمیان لە شەش ساڵ تێناپەڕی)، کە حوکمەکەیان تەواو دەکرد، وەکو جاری جاران بۆ پایەگا سوپاییەکانی خۆیان دەگەڕانەوە و سەربازی خۆیان دەکرد. هەڵبەتە زیندانییە مەدەنییە کۆنەکان، ئەوانەی حوکمی ئەبەدی و بیست ساڵ درابوون و لە هەر مافێک بێبەش کرا بوون، داغمەیان پێوە نرابوو و سەریان سفر کرا بوو، دەبوایە لەبەر بێجێگایی تا

حوکمەکانیـــان تەواو دەکەن لێــرە بمێنــنەوە. هەڵــبەتە لە پــێش ئەم گۆڕانکارییەدا لە زیندانەکەی ئێمەدا (بەشی تایبەتی) هەبوو، ئەمە هیچ گۆڕانێکی بەسـەر نەهـات، چونکە لە بنەڕەتدا بۆ تاوانبارانی سـوپایی دامەزرابـوو. بەهەرحـاڵ هـیچ زینـدانییەکی تـازەی مەدەنـی بـۆ ئێـرە نەدەنێــردرا، کۆنەکـــانیش یەک یەک حوکمەکانیـــان تەواو دەکـــرد و بەرەبەرە ئـازاد دەبـوون و وای لێدەهات لە زەرفـی دە سـاڵێکدا تـاقە زینـدانییەک لەو جـۆرە زینـدانییانە لە زیندانەکەمانـدا نەدەمـا. بەشـە تــایبەتیەکەی زینـدانەکەمان وەکـو خـۆی مـایەوە، ناوبەنـاو هەنـدێ تاوانبـاری سـوپایی خەتەر دەگەیشتنە لای ئێمە و بەشێوەیەکی کاتی لە لای ئێمە زیندانی دەکران، چاوەڕوانی ئەوەیان دەکرد لە سیبریای ڕۆژهەڵاتـدا بێگارەزینـدانی دیـکە بێتە دامەزرانـدن. شـێوەی ژیانمـان نەگـۆڕا، کـار و سیسـتەمەکە وەکـو جـاران بـوو. تەنیـا سیسـتەمی بەڕێوەبردنی زیندانەکە دەسکاری و تازە کرایەوە: ئەفسـەرێکی گەورە بە پلەی قومانـدان کرا بە فەرمانـداری زیندانەکە، چوار ئەفسـەریشـی خرابـــووە ژێردەســـت کە بە نـــۆرە کاریـــان دەکـــرد . ســـەربازە نوقســـتانەکان، نوقســـتانانی جەنـــگ دەرکـــران، دوازدە ســـەربازی دەرجەدار و چاودێر لە جێی ئەوان دانـران. زینـدانییەکان دابەش کـران بەســـەر چەنـــد دەســـتەیەکی دە کەســـییەوە، بـــۆ هەر دەســـتەیەک، سەردەســـتەیەک لە خـــودی زینـــدانییەکان هەڵبژێـــردرا، دیـــارە ئەم سەردەسـتەیە هەر بە نـاو سەردەسـتە بـوو دەنـا هـیچ دەسـەڵاتێکی بەسـەر هـاوڕێ و هاوزینـدانییەکانی خۆیدا نەبوو، بەو جۆرە (ئـاکیم ئـاکمیچ) بەسـەر دەسـتە هەڵبژێـردرا. جڵەوی ئەم سیسـتەمە تـازەیە ڕاســـتەوخۆ لە دەســـتی فەرمانـــداری زیندانەکەمانـــدا بـــوو. ئیـــدی گۆڕانکارییەکە لەمە هێوەتر نەڕۆیی.

زینـدانییەکان لە سـەرەتاوە زۆر نـیگەران بـوون، زۆر بە جـددی گەنگەشــە و گفتوگۆیــان دەربــارەی ئەم سیســتەمە تــازەیە دەکــرد، ڕەخـنە و ئیرادیـان لێدەگرت، بەڵام کە دیتیـان شـتەکان وەکـو جـاری جـاران بەڕێـوە دەچێـت، ئیـدی هێـور بـوونەوە و ژیانمـان ئـاوەڕۆی جارانی خۆی وەرگرتەوە. بەڵام ئەوەنـدە هەبوو کە بە لای کەمەوە لە شـەڕی مێجەر ڕزگـار بووین و ترسمان ڕەوییەوە و هەناسـەیەکمان وەبەرهاتەوە و هەر زیندانییەک بۆی هەبوو، لە کاتی پێویسـتدا داد و سکاڵای خۆی بەرێتە لای سەرانی زیندان و ئەگەر لەسـەر هەق بوایە، دادیـان دەپرسـی و بێگوناحـان تـاوان و بـاجی گونـاحی خەتاکاریـان نەدەدا. هەرچەنـدە دەرجەداران لە جێی سـەربازانی نوقستانی جەنگ، دانرابوون و سەرپەرشتی و چاودێری کاروباری زیندانەکەیان دەکرد. مەیفرۆشـی بە هەمـان دەقـی جـارانەوە بەردەوام بـوو. زۆربەی ئەم دەرەجەدارانە خەڵکی ئابڕوومەند و دووربین و ئاقڵ بوون و قەدری خۆیــان دەزانــی. یەک دوانێــک لەمــانە لە ســەرەتاوە دەیانویســت خۆیانمان بەسەردا بسەپێنن و وەکو سەرباز مامەڵەمـان دەگەڵ بکەن، بەڵام زووبەزوو تێگەییشـتن کە سـەروکاریان دەگەڵ کـێ دایە، خێـرا بایاندایەوە. ئەوانەی کە بە دابونەریتی زیندانەکە نـامۆ و بێگـانە بـوون، خــودی زینــدانییەکان، ڕامیــانکردن و بە دابــونەریتی زینــدانەکەیان ڕاهێنـان. تەنـانەت ئەم کـارە هەنـدێ چیـرۆک و ڕووداوی خۆشیشـی لـێکەوتەوە. بـۆ نمـوونە زینـدانییەکان، یەکێـک لە دەرجەدارەکانیـان لە خشتە برد بوو و عەرەقیان دەرخوارد دابوو، سەرخۆش بوو بـوو، کە وەخۆ هاتبووەوە، زیندانییەکان قەناعەتیان پێهێنابوو، مادامێکی ئەویش وەکو ئەوان خـواردویەتییەوە، بۆی نییە ڕێگەی ئـاڵوویری عەرەقیـان لێبگرێـت. سـەرەنجام کـاتێ کە زینـدانییەکان بە قاچـاغ و لە ڕێخـۆڵەدا عارەقیان دەهێنایە ناو زیندانەکە، دەرەجەدارەکان خۆیان لە گێلی دەدا٠

و چاوپۆشـیان لێدەکردن. ئیدی دەرەجەدارەکـانیش، وەکـو سـەربازە نوقسـتانەکانی پێشـوو، دەچـوون بـۆ بـازاڕ و نـانی سـپی و گۆشـت و هەمـوو جـۆرە خـۆراکێکی تریـان، بە مەرجـێ قەدەغە نەبـوایە، بـۆ دەکڕین و بۆیـان دەهێنـانەوە بـۆ زینـدانەکە، ئیدی ئەمە بـوو بـوو بە کـارێکی ئاسـایی. ئیدی مـن نەمزانـی حیکمەتـی ئەم گۆڕانکـارییە چـی بـوو، بـۆچی زینـدانەکەمان بـوو بە زینـدانێکی سـوپایی. کە ئەم گۆڕانکـارییە ڕووی دا مـن تـازە دوو سـاڵم تەواو کـرد بـوو. یـانی دەبوایە دوو دانە ساڵی دیکە لە سایەی ئەم سیستەمە تازەیەدا بەسەر بەرم..

ئایـا پێویسـتە لەسـەرم لەم بیرەوەرییـانەدا سـەراپای ئەو ژیـانە بگێڕمەوە کە لە زینداندا بەسەرم برد؟ نەخێر، من خۆم قەناعەتم بەوە نییە، خۆ ئەگەر پێویسـت بـوایە بە ڕیـز، هەمـوو ئەو شـتانەی کە لەم ماوەیەدا دیتبوومن و جەرباندبوومن بگێڕمەوە و وەکو خۆی تۆمـاری بـکەم، ئەوا قەبـارەی ئەم کتێبە دوو چەنـانە و سـێ چەنـانەی ئێسـتا زیادی دەکرد، هەنگێ وەسفەکان زۆر دووبارە دەبوونەوە و جوانی و لەزەتی خۆیان لە دەست دەدا و لە زۆربەی فەسڵەکاندا بە شـێوەیەکی ڕۆتینی و یەکهاوی دووبـارە دەبـوونەوە، بە تـایبەتی ئەو خـوێنەرانەی کە لە میانەی فەسڵەکانی پێشـوودا، وێنەیەکـی ڕوونیـان لەمەڕ ژیـانی زینـدانییانی دەسـتەی دووەم لە هزروبیـردا چەسـپی بـوو، بێـزار و بێتـاقەت دەبـوون. مـن ویسـتوومە لە ڕێـگەی تـابلۆیەکی زۆر ورد و ڕوون و دروسـتەوە، زینـدانەکەی خۆمـان و ئەوەی بە درێژایـی سـاڵانێکی زۆر لەوێنـدەر بەسـەرم هـاتووە، بەرجەسـتە بـکەم. ئیدی نـازانم ئـاخۆ مەبەسـتم پێکـاوە یـان نـا؟ بەهەرحـاڵ مـن نـاتوانم لە مبـارەیەوە هـیچ حوکمێـک بـدەم بەڵام هەسـتدەکەم دەتـوانم لێـرەدا کۆتـایی پێبێـنم. کە ئەم بیرەوەریـانە هەڵـدەدەمەوە، هەسـت دەکەم

هەرچی کۆنە عەزابی جارانە لە ناخمدا بێداردەبێتەوە و دەست دەنێتە بینم و هەناسەم سوار دەبێت. هەڵبەتە بەشێک لەو بیرەوەریانە، لە زەینمدا کاڵ بوونەتەوە و وەکو تابۆ و سێبەران دەنوێنن. بەڵام دڵنیاشم زۆر شتم هەر بە یەکجارەکی لە بیرچووەتەوە و بە یەکجارەکی لە مێشکمدا سڕاونەتەوە. ئەوەی بیرم مابێ ئەوەیە کە ئەو ساڵانە زۆر بەخاوی و خەمناکی بورین، ڕۆژگار زۆر درێژ بوون، بە خاوی تێدەپەڕین، دەتگوت دڵۆپەی پاش بارانە و تک تک لە بن میچان دەهاتە خوارێ. لە بیرمە کە ئارەزوویەکی زۆر بەهێز، ئارەزووی ڕابوون و ژیانەوە، ئارەزووو کەڵکەڵەی تازە بوونەوە و بەردەوام بوون لەسەر ژیان، توانا و بەهرەی خۆ ڕاگری و چاوەڕوانی و سەبر و حەوسەڵە و هیواداربوونی پێدەبەخشیم. سەرەنجام توانیم بەم ژیانە ڕابێم، هەموو ڕۆژێ چاوەڕوانی تەواوبوونی ئەم دەورانەم دەکرد، ڕۆژم دەژمارد، لەگەڵ تێپەڕبوونی هەر ڕۆژێکدا ئۆخژنێکی سەیرم بە دڵ و دەروونددا دەگەڕا. تەنانەت کاتێ کە هێشتا هەزار ڕۆژم لەبەردەمدا مابوو کە لەم زیندانییەدا بەسەر بەرم، دڵی خۆم بەوە خۆش دەکرد، دەمگوت گوێ مەدەیە، سبەینێ دەبێ بە نۆسەد و نەوەدونۆ ڕۆژ، لە هەزار دێتە خوارێ.. هەروەها لە بیرمە لە کاتێکدا، لە هەموو ئەم ماوەیەدا. لە نێو ئەو سەدان زیندانییەدا کە لە دەورم بوون، هەستم بە تەنیاییەکی بەسام دەکرد، ئیدی بەرەبەرە وام لێهات حەزم لەم تەنیایی و گۆشە گیریی دەکرد. بەدەم ئەم تەنیایی و گۆشەگیرییەوە، ژیانی ڕابردووی خۆمم دەور دەکردەوە، ورد و درشتی ژیانی خۆم شەنوکەو دەکرد. بە قووڵی بیرم لێدەکردەوە، زۆر بێڕەحمانە حوکمم لەسەر خۆم دەدا. زۆرجار سوپاسی قەدەر و چارەنووسم دەکرد کە بەهرەی ئەم تەنیایی و گۆشەگیرییەی پێبەخشیوم کە ئەگەر ئەوە نەبوایە

نەمدەتوانی بەو جۆرە دەربارەی خۆم قەزاوەت بکەم و بەو بێمنەتیە بە ناخی ژیانی ڕابردووی خۆمدا بچمەوە و ئەو دەمانە هەزار و یەک هیوا و ئاوات لە دڵم چەکەرەیان دەکرد! بیرم دەکردەوە، بڕیارم دەدا، سوێندم دەخوارد کە لە ئاییندەمدا، هیچ یەکێک لە هەڵە و خەتاکانی ڕابردووم دووبارە نەکەمەوە. بەرنامەیەکی تەواوم بۆ ئاییندەی خۆم دادەنا، بەڵێنم بە خۆ دەدا کە بەوپەڕی جددی ئەو بەرنامەیە جێبەجێ بکەم و بەموو لێی لا نەدەم. باوەڕی تەواوم بە خۆم و بە توانای خۆم هەبوو کە ئەو بەرنامەیە ئەنجام دەدەم. ئیدی چاوەڕوانی ئازادی خۆمم دەکرد، زۆر بە تاسەی ئازادییەوە دەژیام. دەمویست هێز و توانای خۆم لە مەیدانی خەباتێکی تازەدا بجەڕبێنم. هەندێ جار تاسە و کەڵکەڵەیەکی پڕ جۆش بەرۆکی دەگرتم و دەستی دەخستە بینم، هەناسەی سوار دەکردم. هەڵبەتە هەڵدانەوە و بێدارکردنەوەی ئەم بیرەوەریانە کە جگە لە خۆم پەیوەندییان بە هیچ کەسێکی ترەوە نییە، بۆ من گەلێک پڕ سوێ و بەئازارە، بۆیە تۆماریان دەکەم، چونکە پێموایە هەموو کەسێک دەتوانێ لێیان تێبگات و هەر کەسێک لە تافی لاوی و هەرەتی بەهێزیدا، ئەگەر نەگبەتی شانی بگرێت و دەستگیر بکرێ و دە زیندان بخرێت، هەست بە هەمان ئەو شتانە دەکات کە من هەستم پێکردوون.

با لەوەی پتر بەتانی ئەم بابەتەدا نەچم و بۆ ئەوەی ئەم بیرەوەری و یادداشتانە بە شێوەیەکی کوتوپڕ کۆتاییان نەیەت، هەندێ شتی دیکەش دەگێڕمەوە.

پێموایە، ڕەنگە خەڵکانێک هەبن بپرسن ئایا هەڵاتن لە زیندان مەحاڵە، ئایا بە درێژایی ئەو ساڵانەی من لە زینداندا بووم هیچ هەوڵێکی هەڵاتن ڕووی نەداوە؟ وەکو پێشتریش گوتوومە، هەر زیندانییەک کە دوو یان سێ ساڵی لە زینداندا گوزەراند و بەڕێ کرد،

حیساب بۆ ئەو ماوەیە دەکات، حیساب بۆ زەرەر و قازانجی خۆی دەکات، وا بیر دەکاتەوە مادامێکی دوو سێ ساڵێکی بەڕێ کردووە، قازانجی لەوەدایە پاشماوەی مەحکوومییەتەکەی بەبێ هیچ ڕیسک و سەرکێشییەک تەواو بکات و بە گوێرەی یاسا ببێ بە موهاجیرنشینێکی ئازاد. دیارە ئەوانەی کە وا بیر دەکەنەوە، زیاتر ئەو زیندانییانەن کە مودەتی مەحکومییەتەکەیان کەمە. بەڵام ئەوانە کە ماوەی حوکمەکەیان زۆرە، زۆرجار بیر لە هەڵاتن دەکەنەوە و ئامادەن هەر ڕیسکێک لەو پێناوەدا بکەن، بەڵام وێڕای ئەمەش هەوڵی هەڵاتن لە زیندانەکەی ئێمە زۆر کەم بوو. ئایا هۆی ترسنۆکی زیندانییەکان بوو، زەبتوڕەبتی توندی سیستەمی سوپایی بوو، یان تۆپۆگرافیای شارەکە بوو کە کەوتبووە ناوەندی بیابان و دەشتێکی کاکی بە کاکیەوە، هەڵاتن هەروا ئاسان نەبوو؟ نازانم، پێموایە هەموو ئەو فاکتەرانە دەوریان هەبوو، هەڵاتن لە زیندانەکەی ئێمە ئەستەم بوو. لە سەردەمی زیندانییەکەی مندا، تەنیا یەکجار دوو زیندانی کە هەردووکیان زیندانیی زۆر خەتەر بوون، هەوڵیاندا هەڵێن.

کە مێجەر دەستی لە کار کێشایەوە و ڕۆیی، "ئا. ف" (شۆفار و جاسوسی زیندانەکە) بێ پشت و پشتیوان مایەوە. "ئا. ف" هێشتا گەنج بوو. بەڵام گەرمی و ساردی ڕۆژگاری چەشتبوو و قاڵ بوو بووەوە. کابرایەکی بێباک، بە ورە و چاونەترس و زۆر زیرەک و زیتەڵ بوو. ئەگەر ئازاد بکرایە، بێگومان دەستی بە کاری جاسوسی و شۆفاری و دەستبڕی و پارە کێشانەوە لە خەڵکی دەکردەوە و بۆ ئەو مەبەستە هەر ڕێگەیەکی، چەند ناپیاوانەش بوایە، دەگرتەبەر، بەڵام ئەمجارە بە ئاسانی دەستگیر نەدەکرایەوە، چونکە لە زینداندا ئەزموونێکی زۆری پەیدا کرد بوو. لە زیندانیشدا مومارەسەی تەزویرکردنی پاسپۆرتانی دەکرد. شارەزاییەکی باشی لەو بوارەدا پەیدا کرد بوو. هەڵبەتە من

زۆر لەمە دڵنیا نیم، چونکە بە چاوی خۆم شتی وام لێ نەدیتبوو، بەڵکو لە زیندانییەکانی دیکەم بیستبوو، بە قسەی زیندانییەکان، کە جار جار بۆ ماڵی مێجەر دەچوو، خۆی بە مووبەقەکەی ئەودا دەکرد و لەوێندەر پاسپۆرتانی تەزویر دەکرد و دەرامەتێکی باشیشی لەم کارە دەست دەکەوت. بەهەرحاڵ ئەم پیاوە ئامادەبوو لە پێناوی گۆڕینی چارەنووسی خۆیدا، هەر سەرکێشی و ڕیسکێک بکات. بەهەرحاڵ، من هەلی ئەوەم بۆ ڕەخسا کە لە نزیکەوە بیناسم و بچمە ناخی دڵ و دەروونییەوە. بێئەدەبی و نامەردی و خوێڕیەتی و بێباکی و بێئامانی ئەم کابرایە لە ڕادەبەدەر بوو، پیاو قێزی لێی دەکردەوە.

سێ بەندییەکی وەها بوو، ئەگەر حەزی لە عەرەق بکردایە و هیچ ڕێگەیەک نەبوایە بۆ وەدەست هێنانی عەرەق، تەنیا پیاوکوژی نەبێ، ئامادە بوو بێ چەندوچوون لە پێناوی قاپێ عەرەقدا پیاوێک بکوژێت، بە مەرجێ کە کەس پێی نەزانیبا. لە زیندانەکەی ئێمەدا فێری ئەوەبوو کە حیساب بۆ هەموو شتێک بکات، هەر لەبەر ئەو وردی و وریاییەی بوو کە (کولیکوف)ی تاوانباری بەشی تایبەتی دۆستایەتی دەگەڵدا گرت.

پێشتر باسی ئەم (کولیکوف)ەم کردووە، هەرچەندە پیاوێکی میانە ساڵ بوو، بەڵام زۆر چالاک و چەلەنگ و زیتوزیتەڵ بوو، ژیانی لێدەچۆڕا. گەلێک بەهرە و توانای نائاسایی هەبوو. لەو پیاوانە بوو کە مل بۆ پیری نادەن و دەیانەوێ تا دوا هەناسە هەر بە گەنجی بژین و لە ژیان تێر نابن.

من پێم سەیر بوو کە دەمبینی کولیکوف وەکو زیندانییەکانی دی ملی داوەتە خەت و هیچ هەوڵێکی هەڵاتن نادات، تومەز کولیکوف ژێراوژێر بڕیاری هەڵاتنی دابوو. نازانم ئەم جووتە، کامیان

کاریگەریی بەسەر ئەویترەوە زیاتر بوو؟ بەڵام پێدەچوو، لە هەموو شتێکدا هاوتای یەک بن، هیچیان لە هیچیان کەمتر نەبوو، کوپی یەکتر بوون. بۆیە زۆر زوو بوون بە دۆستی یەکتر پێموایە کولیکوف چاوەڕوانی ئەوە بوو کە "ئا. ف" پاسپۆرتێکی قەڵبی بۆ دروست بکات. هەروەها (ئا. ف) کۆنە ئەسڵزادە بوو، سەر بە خانەدانانی کۆمەڵگە بوو، ئەمە خۆی لە خۆیدا دەرفەتێکی باشتر و شانسێکی پتری بۆ ئەو جووتە پیاوە دەڕەخساند، ئەگەر بیانتوانیبا خۆ بگەیەننەوە ڕووسیا. ئیدی هەر خوا دەیزانی ئەم جووتە لەسەرچی ڕێکەوتبوون و بە چ هیوا و ئومێدێک بوون. بەهەرحاڵ ئەو هیوا و ئومێدانە، گەورەتر بوون لە هیوا و خەو خەیاڵی تەریدە و وێڵگەڕانی سیبیریایی، کولیکوف کە بە تەبیعەت ئەکتەر و لێبۆکێکی لێهاتوو بوو، دەیتوانی دەوری هەمەجۆر لە ژیاندا ببینێ و هەقی خۆی بوو بە بەهرە و تواناکانی خۆی پشت ئەستوور بێت. زیندان ئەو جۆرە خەڵکانە دەپوکێنێتەوە، خەفەیان دەکات. بۆیە ئەو جووتە لێبڕان کە لە زیندان هەڵێن.

بەڵام هەڵاتن بەبێ هاودەستی چاودێر و پاسەوان مەحاڵ بوو، بۆیە دەبوایە هاودەستی چاودێرێک مسۆگەر بکەن. لە یەکێک لە دەستە سوپاییەکانی نێو زیندانەکەدا پیاوێکی پۆلاندی کەمێک پیر هەبوو، بەڵام بە گوڕ و گورجوگۆڵ و چالاک و چەلەنگ و بێپەروا و بێباک بوو، هەڵبەتە شایستەی چارەنووسێکی باشتر بوو. ئەمە بە گەنجی بۆ خزمەتی سەربازی، بۆ سیبیریا نێردرابوو، دوای ماوەیەک، غەریبی نیشتمان دەکات و لە خزمەتی سوپایی هەڵدێت، دەگیرێت و پاش سزای جەڵد و شەلاقان، حوکمی دوو ساڵ دەدرێ و حەواڵەی سەربازگەی تەمێکاری دەکرێت. پاش ئەوەی حوکمەکەی تەواو دەکات دەی نێرنەوە بۆ فەوجەکەی خۆی، ئیدی ئاقڵ دەبێت و هێندە

بە جددی و دڵسۆزی مل بۆ خزمەتی سوپایی دەدات کە لە پاداشتی ئەو دڵسۆزییەدا دەیکەن بە سەر دەستە و عەریف. ئەم پیاوە زۆر بە خۆی دەنازی و متمانە و شانازی لە دەم و دووی دەخوێنرایەوە. من هەندێ جار لە نێو ئەو سەربازانەدا دەمبینی کە چاودێریان دەکردین. پۆلاندییەکانیش هەندێ شتیان لە بارەوە بۆ گێڕابوومەوە. لەوە دەچوو دەردی دوورە ولاتی و غەمی غوربەت، کاریان تێکردبێ و بوو بێ بە کەربوکینەیەکی لە بن نەهاتوو. ئەم پیاوە لە هیچ شتێک نەدەپرینگایەوە، کوڵدان و گەڕانەوەی لە مەزەبا نەبوو. ئامادەی هەموو کارێک بوو. کۆلیکوف، کە بە زیرەکی خۆی ئەو ریسککاری و سەرکێشییەی تێدا بەدی کرد بوو، ئەوی بۆ ئەنجامدانی ئەم نەخشە و پلانە هەڵبژارد بوو. ئەم عەریفە نێوی کولیر بوو. ئیدی بە سێ قۆڵی تەگبیر دەکەن و ڕۆژی هەلاتنەکەیان دیاری دەکەن. مانگی حوزەیران بوو، کەشوهەوای شار لەم مانگەدا و بە تایبەتی لە وەرزی هاویندا یەک هەوا و نەگۆڕە، ئەمە وەرزی باران بڕانە ، بۆ تەریدە و وێڵگەڕان و ئاواران یەکاویەک بوو. هەڵبەتە زیندانییەکان نەیاندەتوانی یەکراست لە زیندانەکە وەدەربکەون و هەڵێن، چونکە شار لە زیندانەکەمانەوە دوور بوو، کەوتبووە بەرزی و چوار دەوری دەشتێکی ڕاست و تەختانی بوو، هیچ بێشە و دارستانێکی لە نزیک نەبوو کە پیاو خۆی تێدا پەنا بدات. بۆیە دەبوایە پێش هەموو شتێک جلەکانیان بگۆڕن. بۆ ئەم کارەش دەبوایە خۆیان بگەیەننە پەناگایەکی نزیکی شار کە کولیکۆف لەمێژ بوو ئەو پەناگایەی دابین کرد بوو. ئیدی نازانم ئاخۆ هاوڕێ دڵسۆزەکانی، لە دەوروبەری شاردا، ئاگایان لەم ڕازە هەبوو یان نا، هەرچەندە من لەمە دڵنیانیم، بەلام پێدەچوو ئاگادار بووبن. لە ماوەی ئەو ساڵەدا، کیژێکی گومانلێکراوی گەنج و جوان، بە نێوی فانیکا مانیکا، لە گۆشەیەکی ئەو دەڤەرەدا گیرسا

بووەوە و دەست بەکار بوو بوو، ئەو کیژە وەعد و بەڵێنی زۆری دابوونێ کە لە دوای هەڵاتنی ئەوان، هەندێ لە بەڵێنەکانی خۆی برد بووە سەر. خەڵک و خوا " ئاگروگڕ"شیان بەم کیژە دەگوت. بێگومان ئەو کیژە هاودەستی هەڵاتووەکان بوو، چونکە کولیکۆف ئامادە بوو لە پێناوی ئەودا خۆی بە کوشت بدات.

کە بەیانی، زیندانییەکان کۆکرانەوە تا دەستە دەستە جیا بکرێنەوە و بۆ سەر کار بنێردرێن، ئەو سێ برادەرە، بە جۆرێ ڕیزبوون کە دەگەڵ شیلکیندا بۆ سەر ئیش بنێردرێن. شیلکین زیندانی بوو، وەستای سپیکاری و گەچکاری بوو، ئیشی ئەوە بوو کە ئەو پاپەگا و قاوشە سوپاییانە نۆژەن و گەچکاری بکاتەوە کە زیندانییە سەربازەکان دەمێ بوو چۆڵیان کرد بوو. (کولیر)ش توانی کارێکی وەها بکات کە بە چاودێری ئەوانی دابنێن. چونکە بە پێی ڕێنمایی و دەستوور دەبوایە دوو سەرباز بۆ چاودێری سێ زیندانی دابنرێت، تازە سەربازێکی گەنجیان بەگەڵ عەریف کولیر خست، تا هەم فێری کاروبارە سوپاییەکان بێ و هەم یارمەتی عەریف کولیر بدات. دیارە دەبێ ئەم دوو زیندانییەی کە لێبڕابوون هەڵێن و بڕەڤن، کاریگەرییەکی زۆریان بەسەر (کولێری) دنیادیدە و زیرەکەوە هەبووبێ، دەنا چۆن دەیانتوانی بەو ئاسانییە پیاوێکی دنیا دیدە و پوختە و زیرەک، دەرجەدارێکی جددی و هێمن کە هەمووی چەند ساڵێکی کەمی مابوو خزمەتی سوپایی تەواو بکات و مەرەخەس ببێ، بێننە ڕەدا و ڕیشی خۆی بداتە دەست ئەوان.

ئەمانە، واتە هەر سێ زیندانییەکە و هەردوو چاودێرەکە سەعات شەشی بەیانی دەگەنە پایەگاکە. چۆڵوهۆڵ، جگە لەوان کەسی تری لێنابێت. دەست بەکار دەکەن، پاش سەعاتێک کولیکۆف و "ئا. ف" بە (شیلکین)ی هاوڕێیان دەڵێن کە ئامێرێکی کارکردنیان لە بیرچووە و

دەچن لە کارگەکە (وەرشە) دەیهێنن. دەبوایە زۆر وریایانە و بە شێوەیەکی ئاسایی مامەڵە دەگەڵ شیلکیندا بکەن تا گومانیان لێنەکات. شیلکین، وەستا و بەنایەکی لێهاتوو، مۆسکۆیی بوو، زیرەک و وریایەکی کەمدوو بوو، زۆر لاواز و باریک و بنێس بوو. بۆ ئەوە دروست بوو بە چاکەت و پانتۆڵەوە، لە دوکانێکی شاری مۆسکۆدا دابنیشێت و دوکانداری بکات، بەڵام دەگەڵ قەدەر و چارەنووسدا چ دەکرێ، ئەوەتا ئێستا دوای گەڕانێکی زۆر سەرەنجام، بۆ هەمیشە لە بەشی تایبەتی زینداندا، یانی لە نێو خەتەرناکترین مەحکوومانی دەزگای دادفانی سوپاییدا گیرساوەتەوە. من هۆ و سەرچاوەی ئەم چارەنووسە خەمناکەی ئەو نازانم، لێ شیلکین هیچ جۆرە بەدخوایی و شەڕەنگێزییەکی نەدەنواند، زۆر بە هێمنی و سەلامەتی و بێوەیی لە زیندانەکەماندا دەژیا. ناوبەناو هەندێک ناشیانە دەیخواردەوە و مەست دەبوو، لەوە بترازێ هیچ عەیبێکی تری نەبوو. هەڵبەتە کولیکۆف و جماعەتەکەی نەخشەکەی خۆیان پێنەگوتبوو، دەبوایە چەواشەی بکەن. کولیکۆف، چاوێکی لێ داگرتبوو و وای تێگەیاند بوو کە دوێ شەو قاپێ ئارەقیان لە کارگەکە شاردووەتەوە و بۆیە بۆ ئەوێندەر دەچن تا ئەو ئارەقە بێنن. بەو جۆرە (شیلکین)ی فریودا، کەمترین گومانی لێنەکرد. وەستا شیلکین و گەنجەتازە سەربازەکە بە دوو قۆڵی مانەوە (کولیکۆف و ئا.ف)ش بە چاودێریی کولیر بەرەو ئاوەدانییەکەی قەراخ شار وەڕێکەوتن و دوور کەوتنەوە.

نیو سەعاتێک بوری و جماعەت نەگەڕانەوە. شیلکین کە زۆری لەم جۆرە واریقات و رووداوانە دیتبوو، کەوتە بیرکردنەوە، زۆری بیرکردەوە، لەپڕ ئەوەی بیرکەوتەوە کە باری دەروونی کولیکۆف ئاسایی نەبوو، دوو جاران چاوی لە (ئا. ف) داگرتبوو و بە چپە دواندبووی. شیلکین تازە هەموو شتەکانی بیردەکەوتەوە. "کولیر"یش

سەرنجی ڕاکێشا بوو. پێش ئەوەی دەگەڵ جووتە زیندانییەکەدا بکەوێتە ڕێ، گەنجە تازە سەربازەکەی بانگ کرد و ئامۆژگاری کرد بوو کە دوای ئەو چی بکات و چی نەکات، دیارە ئەم کارەی ئەو شتێکی نائاسایی بوو. ئیدی شیلکین تاپتر بیری دەکردەوە و چینەی لە یادگەی خۆی دەکرد، گومانی زیاتر دەبوو. کە کات درەنگ بووو کەس نەگەڕایەوە، ئیدی گومان بە جارێ زۆری بۆ هێنا، دەیزانی بە هۆی ئەم کارە و چ مەترسییەکی دێتە ڕێ، لەگین بوو ئیدارەی زیندان گومان لەو بکەن، بەوە تاوانباری بکەن کە هاودەستی هەڵاتووەکان بووە و ڕێگەی داون هەڵێن، ئەگەر فریا نەکەوێ و زووبەزوو ئیدارە ئاگادار نەکاتەوە، ئەوا شتەکە لە گومان دەردەچێت و بەسەر ئەودا ساغ دەبێتەوە. کەواتە پێویستە تا زووە فریا بکەوێ و ماتەڵ نەبێ. هەنگێ بیری کەوتەوە کە لەو دواییانەدا کولیکۆف و "ئا. ف" زۆر ڕموودەی یەکتر بوو بوون و زۆرجار پێکەوە دەکەوتنە فسکە فسک و دەچوونە پشت قاوش و پایەگاکان و دوور لە چاوی خەڵکی خەریکی پیلان و تەگبیران دەبوون. تەنانەت ئەوەشی بیر کەوتەوە کە پێشتریش ئەو گومان و مەزەندەیەی لە لا هەبووە کە لەگینە شتێکیان لە ژێر سەردا بێ، شیلکین تەمەشایەکی سەربازە چاودێرەکەی کرد. خۆی دابوو بەسەر تفەنگەکەیدا و بەدەم باوێشکەوە سەری قامکی لە کەپوویدا دەگێڕا. ئیدی شیلکین بۆ ئەوەی لە خەیاڵی نەدات، دڵی نایەت گومانەکەی خۆی بۆ ئاشکرا بکات، تەنیا داوای لێکرد کە لەگەڵیدا تا کارگەکە بڕوات. دەیویست بزانێت کە ئاخۆ هاوڕێکانی چوون بۆ ئەوێندەر یان نا، ئاخۆ کەس دیتوونی یان نا. کە بۆی دەرکەوت کەس نەیدیتوون، ئیدی گومانەکانی بوون بە ڕاست. شیلکین لە دڵی خۆیدا گوتی: "ئەگەر تەنیا بۆ مەینووشی و ڕابواردن بۆ ئەوێندەر چووبان، وەکو هەندێ جار کولیکوف ئەو کارەی دەکرد،

هەڵبەتە بە منیان دەگوت. چونکە ئەمە شاردنەوەی بۆچییە؟ کە شیلکین گەییە ئەم قەناعەتە، یەکسەر لەوێندەرەوە، بێئەوەی بگەڕێتەوە بۆ سەر کارەکەی، بەرەو زیندان دایکێشا. دەوروبەری سەعات نۆی بەیانی بوو کە شیلکین گەیشتەوە زیندان، یەکسەر خۆی بە لای عەریفخەفەردا کرد، حاڵ و حیکایەتەکەی لە سیری تا پیازی بۆ گێڕایەوە. یارۆ زۆر ترسا، لە هەوەڵەوە باوەڕی نەدەکرد. شیلکین ڕووداوەکەی وەکو گومانێک بۆ باس کرد بوو، ئەویش بەلەز ڕۆیی بۆ لای مێجەر، مێجەریش بەلەز خۆی دەگەیەنێتە فەرماندار و هەواڵەکەی پێدەگەیەنێت. دوای چارەکە سەعاتێک بڕیاری پێویست درا. ڕاپۆڕێک لەمبارییەوە بۆ فەرمانداری گشتی بەرز کرایەوە. چونکە ئەم جووتە زیندانییە لە زیندانییە خەتەرەکان بوون، ئەگەری ئەوە هەبوو لە پترسبۆرگەوە فەرمانی سزایەکی قورس بۆ ئیدارە و کارگێڕانی زیندانەکە دەربچێت و زۆر بەتوندی سەرکۆنە بکرێن. 'ئا. ف'، ئەگەر ڕاست بێ یان درۆ، یەکێک بوو لە زیندانییە سیاسییەکان. (کولیکوف)ش زیندانی (بەشی تایبەتی) بوو، واتە لە تاوانبارە گەورەکان بوو، ئەمە جگە لەوەی کۆنە سوپایی بوو. تا ئەو کاتە هیچ کەسێک نەیتوانی بوو لە زیندانی (بەشی تایبەتی) هەڵێت. هەنگێ سەرپەرشتیارەکان بیریان کەوتەوە کە بەپێی دەستور و ڕێنماییان دەبێ هەر زیندانییەکی بەشی تایبەتی کە بۆ بێگار دەردەکرێ، دوو پاسەوانی بەگەڵ بخرێت. جا ئەم یاساوڕێسایە ڕەچاو نەکرا بوو، بۆیە لەگین بوو ئەم سەرپێچی و خەمساردییە زۆر خراپ بەسەر گشت فەرمانبەران و کارگێڕانی زیندانەکەدا بشکێتەوە و قوڕەکە خەستتر بکاتەوە. ئیدی بەلەز قاسید و تاقیبکاران بۆ هەموو گوند و شارەدێ و بازێڕۆکانی دەوروبەری شار بەڕێ کران. هەواڵی هەڵاتنی زیندانییەکان بە هەموو شوێنەکان ڕاگەیەنرا. ناو و نیشانیان بە

هەموو کەسێک درا و ژمارەیەک سەربازی قۆزاقیان بۆ تاقیب و دۆزینەوەیان نارد. خێرا خەبەر بە گشت بەڕێوەبەرایەتی و هەرێمەکانی دەوروبەر درا. بە کورتیەکەی ترس و پەریشانیەکی زۆر هەموو لایەکی گرتەوە.

مقۆمقۆ و هەراوهەنگامەی ناو زیندانەکەش، لە هی دەرێ کەمتر نەبوو. هەواڵەکە دەماودەم دەگەڕا، کە زیندانییەکان دەستە دەستە لە کار دەگەڕانەوە و بە هەواڵەکەیان دەزانی. لە دڵی خۆیاندا و ژێراوژێر کۆلێک خۆشحاڵ دەبوون، ئەم هەواڵە جگە لەوەی ڕۆتینیەتی ژیانی زیندانی دەڕەواندەوە، جۆرە دڵخۆشییەکیش بوو بۆ زیندانییەکان، هەوال، هەواڵی هەڵاتنە، گاڵتە نییە، بۆیە ئاساییە لە سەرانسەری زیندانەکەدا ڕەنگ بداتەوە، دڵی خەڵکی خۆش بکات و دەماری زیندانییەکان بجوڵێنێ. هیوا و ئاوات و متمانەیان لە دڵ و دەروونیدا ببوژێنێتەوە و هەست بکەن "گۆڕینی چارەنووسی" مەحاڵ نییە. لە دڵی خۆیاندا دەیانگوت: "بۆچی ئەوان بتوانن هەڵێن، ئێمە نەتوانین، بۆچی چمان لەوان کەمترە؟" هەر کەسە و لە ژێر کاریگەریی ئەم بیرۆکەیەدا ڕاست دەبووەوە و نیگایەکی پڕ هاندانی هاوڕێکەی خۆی دەکرد. هەموو زیندانییەکان هەستیان بە جۆرە غروور شانازییەک دەکرد و بە چاوی سووک دەیانڕوانییە دەرەجەدارەکان، ئیدی زووبەزوو هەموو بەرپرسەکان، بە خودی فەرمانداریشەوە ڕژانە ناو زیندانەکە. زیندانییەکان هەموو سینگیان دەرپەڕاند بوو، کڕوکپ و چاونەترس و ورە بەرز تەمەشای بەرپرسەکانیان دەکرد، زمانحاڵی نیگایان دەیگوت: "ئێمەش دەتوانین هەمان کار بکەین، ها؟". زیندانییەکان پێشبینی ئەوەیان دەکرد کە بەرپرسەکان بە تەمای پشکنینی گشتین و لەم حاڵەتانەدا خوا خوای بیانوویەکیانە، بۆیە خێرا هەموو شتێکیان دەشاردەوە. پێشبینی زیندانییەکان دروست دەرچوو.

پشکنین و تەحەڕی دەستی پێکرد، زیندانەکە ژێروژوور کرا، هیچ شوێنێ نەما زۆر بە وردی نەپشکنرێت، بەڵام هیچ شتێک نەدۆزرایەوە.

دوای نیوەڕۆ، زیندانییەکان بۆ بێگار نێردرانەوە، ژمارەی پاسەوان و چاودێرەکانیان کرد بە دوو هێندەی جاران. شەوێش ئەفسەران و دەرەجەدارانی خەفەر و پاسەوان، هەر ساتە نا ساتێ خۆیان بە ژوور و قاوشەکاندا دەکرد و یەک یەک دەیان پشکنین. بە پێچەوانەی ڕەوشی باوەوە، دوو جارانیان بۆ سەرژمێری ڕیزکردین، دوو جار لەسەر ژمێریەکەدا هەڵەیان کرد، ئەمە هێندەی دی ڕەوشەکەی شڵەقاند، بۆیە هەموویان بردینە نێو حەوشەکە تا سەرلەنوێ سەرژمێرمان بکەنەوە. دوای ئەوەو جارێکی دی لە نێو قاوشەکەشدا سەرژمێریان کردینەوە.

بەڵام ئەم پەشێویە زیندانییەکانی نیگەران نەکرد. وا خۆیان دەنواند کە نە خەمی ئەوانە و نە گوێیان لێیەتی. شەوەکەیان زۆر بە ئارامی بەسەر برد و هیچ سەریەشەیەکیان بۆ خۆ دروست نەکرد. لە دڵی خۆیاندا دەیانگوت: "لە شەڕ دەگەڕێن، بەڵام نابێ هیچ بیانوویەکیان بدەینە دەست!" بەرپرسەکانیش لە دڵی خۆیاندا دەیانپرسی: "ئایا لە نێو ئەمانەدا هاودەستیان نییە؟ پاشدزەکانیان لێرەنین؟!" بۆیە بە دزییەوە خەفێ و چاودێریان بە سەرەوە دانابن تا بزانن چی دەکەین و چی دەڵێین، بەڵام ئەم کارە دادی نەدان. زیندانییەکان بە خۆشحاڵیەوە، لە دڵی خۆیاندا دەیانگوت: "ئەوانە هێندە کەر نین خەڵکی لە دوای خۆیان بەجێ بێڵن!" "پیاو کاری وا گەورەی بەدەستەوە بێ، ڕازی خۆی بە کەس ناڵێ!" "خەڵکی وەکو "کولیکۆف" و "ئا. ف"، هیچ شوێنەوارێک لە دووی خۆ جێناهێڵن، ئەوانە لە شوێنێ ناخەون ئاو بێتە ژێریان، ڕێوین خۆ لە جێی خوڕان نادەن! ئەوانە خەڵکانێکن ئەگەر بیانەوێ بە

کونی دەرزییەوە دەچن! گرەویان لە شەیتان بردووەتەوە!". قەدر و قیمەتی "کولیکۆف" و "ئا. ف"، لە لای زیندانییەکان سەد قات بەرز بووەوە، شانازیان پێوە دەکردن. هەستیان دەکرد کە هەواڵی ئەم سەرکێشی و ڕیسکە دەبێ بە داستان و دەکەوێتە سەر زاری گەورە و بچووکی مەردم و نەوە بۆ نەوەی دەگێڕێتەوە و هەتا هەتایە دەمێنێ.

یەکێک دەیگوت:

– ئەوەیە ئەقڵ، قوربانی ئەو ئاوەزەتان بم!

یەکێکی دی:

– ها! خۆ دەیانگوت مەحاڵە کەس بتوانێ لێرە بڕەڤێ، ئەدی ئەوانە چۆن هەڵاتن!

زیندانییەکی دی بە تەوسەوە هەڵدەداتێ:

– ڕاستە، بەڵام دەزانی ئەوانەی هەڵاتوون کێن؟ دایک دانیشێ و ڕۆڵەی وا بێنێ! تۆ دەتەوێ خۆ بێنیتە ڕیزی ئەوان؟ بە تۆزی پێیانیشدا ناگەی!

ئەگەر کاتەکەی کاتێکی دیکە بوایە، ئەو زیندانییەی کە بەو جۆرە وەڵام درایەوە، هەرگیز بێدەنگ نەدەبوو و بەرگری لە خۆی دەکرد و بەگژ بەرانبەرەکەیدا دەچووەوە. بەڵام ئەمجارە بێدەنگ بوو و بە شەرمێکەوە گوتی: "ڕاستە! هەموو کەسێک کولیکۆف نییە، پیاو دەبێ بە کردەوە، پیاوەتی خۆی بسەلمێنێ !"

زیندانییەکی دیکە کە تا ئەو دەمە کڕوکپ گوێی لە قسەکان دەگرت و بەهێمنی لەبەر پەنجەرەی مووبەقەکە دانیشتبوو، بەسەری قامکان گۆنای خۆی خوراند و بە دەنگێکی نەرمی سازگاری ئاوێتە بە شادمانییەکی پەنهان گوتی:

- ئەڕێ بە ڕاست کوڕینە، ئێمە بۆچی لێرە بمێنین؟ ئاخر چی بکەین لێرە؟ ئێمە زیندووی مردووین، مردووی بێ کفن و گۆڕین، وا نییە؟!

یەکێک لە زیندانییەکان بەرسڤی دایەوە و گوتی:

- گلەیی چی دەکەی؟ خۆ زیندان پێڵاو نییە خێرا لە پێتی دابکەنی و توڕی بدەیت و تەواو. ئێمە لێرە بەستراوینەتەوە.

زیندانییەکی گەنجی بێئەزموونی خوێنگەرم هەڵی دایە:

- چما کولیکۆف زیندانیی نەبوو! ئەدی هەڵنەهات؟

زیندانییەکەی پێشوو، مۆڕەیەکی لە زیندانییە گەنجەکە کرد و گوتی:

- کولیکۆف! کولیکۆف! خەڵکی وەکو کولیکۆف زۆرە کە من گیانی من...

- ئەدی "ئا. ف"؟ بە ڕاستی ئازایە!

- ئۆ! ئەوە هەر باسی مەکە، ئەگەر خۆی بیویستایە دەی وەکو کولیکۆفی دەخستە گیرفانیەوە!

- خۆزگە دەمزانی، ئاخۆ دوور کەوتوونەتەوە؟ زۆر مەراقمە ئەمە بزانم!

ئیدی سەری قسە کرایەوە. "ئاخۆ ئێستا لە شارەوە دوورن؟ لە کوێندەرەوە هەڵاتوون؟ چ ڕێیەکیان گرتووەتە بەر؟ کام ڕێگە بۆ ئەوان باشترە؟ کام بازێڕۆک نزیکە؟". ئیدی ئەو زیندانییانەی کە شارەزای ئاوەدانییەکانی دەوروبەری شار بوون کەوتنە قسە و ئەوانی دی بە تاسەوە کەوتنە گوێگرتن. کە باس هاتە سەر خەڵکی گوندەکانی دەوروبەری شار، هەموو گوتیان کە خەڵکی باش نین و هەموو ئاکنجیانی نزیکی شار، ئیشی خۆیان دەزانن و ئامادەنین داڵدەی زیندانییانی هەڵاتوو بدەن و کۆمەکیان بکەن، بگرە ئەگەر بۆیان بکرێ، دەستگیریان دەکەن و ڕادەستی حکومەتیان دەکەن.

- خۆزگە دەتانزانی ئەو جووتیارانە چەند گلاون! چەند ناڕەسەن و بەدکارن! هەر حەیوانێکن لەو گوڕە!

- جووتیاری هیچوپووچ و نامەردن!

- خەڵکی سیبیریا، شیرحەرامێکی وەهان، لە هیچ شتێک ناپرینگێنەوە، پیاو کوشتن و ئاو خواردنەوەیان لە لا یەکە، غەریبەیەکیان بەردەست بکەوێ، بە کەوڵکردن کەوڵی دەکەن!

- بەڵام برادەرانی ئێمە

- ئیدی، با بزانین کێ سەر دەکەوێ، برادەرانی ئێمە لە هیچ ناترسن، باکیان بە هیچ نییە.

- بەهەرحاڵ، کەسێ نەمرێ، هەواڵیان دەبیستینەوە!

یەکێک لە زیندانییەکان گوتی:

- تۆ پێتوایە، بتوانن بیانگرن؟

یەکێک لە زیندانییەکان، کە تەواو جۆشی سەند بوو، مشتێکی بەسەر مێزەکەدا کێشا و گوتی:

- من دڵنیام، تازە هەرگیز ناگیرێن!

یەکێکی دی گوتی:

- ئەمە پەیوەندی بەو ڕەوشەوە هەیە کە دێتە پێشێ.

سکوراتۆف هەڵی دایە:

- برادەرینە، پێموایە ئەگەر من لە زیندان هەڵێم و بڕەڤم، بە عەمراتم دەستگیر ناکرێمەوە!

یەکێک لە زیندانییەکان پرسی:

- تۆ؟

زیندانییەکانی دی لە قاقای پێکەنینیان دا، هەندێکی تریان خۆیان لە گێلی دا و وایان نواند کە نایانەوێ گوێیان لە قسەکانی ببێ، بەڵام سکوراتوف دەستبەردار نەبوو، لەسەری ڕۆیی و گوتی:

- زۆرجار لە دڵی خۆمدا دەڵێم ئەگەر هەڵێم هەرگیز نایەڵم دەستگیر بکرێم. ئەگەر لە کونی مشکیشدا خۆم شاردووەتەوە، نایەڵم دەستی دوژمنم بگاتێ!

- ئەوەندەت زەحمەتە تا برسێتی زۆرت بۆ دێنێ، هەنگێ بەپێی خۆت دەچی بۆ لای جووتیارێک و سواڵی نانی لێدەکەی!

دیسان لە قاقای پێکەنینیان دایەوە.

سکوراتۆف گوتی:

- سواڵی نان؟ درۆزن!

- خۆت درۆزنی، ئەم فشە فشە چییە؟ ئەدی هەر تۆ نەبوویت دەگەڵ هاپۆ (فاسیا)تدا جووتیارێکتان کوشتبوو لەسەر ئەوەی گوایە دوعای مەرگی لە مانگایەک کرد بوو و مانگاکە مرد بوو، ئەگەر ئەوە نەبوایە ئێوە ئیشتان چی بوو لێرە؟ بۆ ئێستا لە زینداندا دەبوون؟

زیندانییەکان لە قاقای پێکەنینیان دایەوە. سکوراتۆف هاواری کرد:

- درۆ دەکەی! میکیتکای دووزمان ئەم درۆیەی بۆ گێڕاونەتەوە. من لەو مەسەلەیەدا نەبووم هاپۆ ڤاسیا، جووتیارەکەی کوشتبوو نەک من، ئێوە بە ناهەق منتان تێوە گلاندووە! من بابایەکی مۆسکۆییم و لە منداڵیمەوە تەریدە و چەتە بووم. با شتێکتان بۆ بگێڕمەوە کاتێ کە منداڵ بووم و ڕەبەنی کڵێسا دەیویست فێری نوێژ و دوعا خوێندنم بکات، گوێی ڕادەکێشام و دەیگوت: 'بڵێ خودایا، لە ڕەحمی خۆت بێبەشم مەکە، خودایا بە کەرەمی خۆت ڕەحمم پێبکە!' منیش لە دوایەوە دەمگوتەوە: 'خودایا، بە کەرەمی خۆت بۆ زیندانم بنێرە!'، هەر کە سەرم لە هێلکە جووقاوە وا بووم.

هەموو زیندانییەکان لە قاقای پێکەنینیان دا. ئەمە ڕێک ئەو شتە بوو کە سکوراتوف بۆی دەگەڕا. هەموو حەز و هیوایەتێکی پێکەنین و حەنەکبازی بوو! لیبۆکێک بوو لەو گۆڕە! بەڵام زیندانییەکان هەر زوو

گەڕانەوە سەر باسە جددیەکەی خۆیان، بە تایبەتی ئەوانەی کە تەمەنێکیان هەبوو و شارەزاییان لە مەسەلەی هەڵاتن و ڕەڤیندا هەبوو، زیندانییە گەنجەکان بە هێمن و کونجکاوی، ملیان قوت دەکردەوە و بە خۆشحاڵییەوە چاویان دەبڕییە دەموزاریان و گوێیان لە قسەکانیان دەگرت. خەڵکێکی زۆر لە ئاشخانەکەدا کۆ بوو بوونەوە. تاقە یەک کەس لە چاودێر و دەرەجەدارەکان لەوێ نەبوو، دەنا زیندانییەکان نەدەوێران بەو ڕاشکاوییە کۆڕی قسەوباسان گەرم بکەن. لە نێو ئەو کەسانەدا کە خۆشحاڵیان دەردەبڕی، چاوم بە تاتارییەک کەوت بە نێوی مامتیکا، ئەم پیاوە، کورتەباڵایەکی گۆنا زەق و ڕەقی گوپ قوپاوی ڕواڵەت کۆمیدیی بوو، بە حاڵ ڕووسی دەزانی و بە ئاستەم لە قسەی ڕووسی زمانان دەگەیی، کەچی لە هەموو ئەوانی دیکە زیاتر گوێی هەڵدەخست و کەیفی بە قسەکان دەهات. سکوراتۆف کە لە سوچێکەوە کزکۆڵەی کرد بوو، ئاوڕی لێی دایەوە و گوتی:

– ها مامیتکا یاکشی (باشە)؟

مامیتکا کەللەئەستوورەکەی لەقاند و بە گەرمی گوتی:

– یاکشی! ئا، یاکشی!

– نایان گرن؟ یۆک؟

مامیتکا، بەدەم سەر لەقاندن و دەست جولاندنەوە گوتی:

– یۆک! یۆک !

– ئەگەر درۆ بکەی دوایی خۆم دەزانم چیت پێدەکەم ها؟

مامیتکا بەدەم سەر لەقاندنەوە گوتی:

– یاکشی، یاکشی!

سکوراتۆف، چەپۆکێکی ئەوتۆی بەسەریدا کێشا کە کڵاوەکەی هێنایە سەرچاوی و گوتی:

- دەیسا، هانێ ئەم (یاکشی)یە بگرە!

ئەوجا، بەوپەڕی شادمانی لە ئاشخانەکە وەدەرکەوت و کابرای تاتاری بەسەرسامی و هەپەساوی لەوێندەر بەجێهێشت!

بۆ یەک هەفتەی تەواو ئەوپەڕی زەبتورەبت لە زیندانەکەدا بەکار برا. گەڕان بە دوای هەڵاتووەکاندا، لە گوند و باژێڕۆکەکانی ئەو دەوروبەرە بەردەوام بوو. زیندانییەکان ئاگایان لە هەر نەخشە و بڕیارێکی حکومەت بوو دەرهەق بە هەڵاتووەکان، نازانم ئەمەیان چۆن دەزانی! لە ڕۆژانی سەرەتادا، هەواڵەکان دڵخۆشکەرە بوون، بە قازانجی هەڵاتووەکان بوو: لە هیچ شوێنێکەوە سەروسۆراخیان نەبوو، کەس نەیدەزانی ئەرز قووتی داون، ئاسمان هەڵی کێشاون! زیندانییەکان لە دڵی خۆدا و لە بەینی خۆیاندا گاڵتەیان بە بەرپرسەکان دەکرد، ئیدی لە چارەنوسوی هاوڕێکانیان دڵنیابوون و هیچ نیگەرانییەکیان لەو بارەیەوە نەبوو. هەر زیندانییەک قسەیەکی دەکرد:

"نا، نایان دۆزنەوە! تازە تەواو، هێز نییە دەسگیریان بکات!".

"تازە وەکو گوللە بۆی دەرچوون!"

"خوا حافیزیان بێ، وانییە؟".

ئێمە دەمانزانی کە حکومەت خەبەری بە هەموو جووتیارانی دەوروبەر داوە و جووتیاران کون بە کون بە دوایانەوەن و هەرچی دارستان و پەناوپاسار و شیو و دۆڵی دەڤەرەکە هەیە بە دوایاندا دەگەڕێن. زیندانییەکان بەدەم ژارخەنەوە دەیانگوت:

- بێفایدەیە! بێگومان پێشتر پەناگەیەکیان بۆ خۆ پەیدا کردووە! خوا دەزانێ هەنووکە لای کێ خۆیان پەنا داوە؟

- بێگومان! ئەوانە خەڵکی ئاقڵن، پێشوەختە هەموو تەگبیرێکیان کردووە!

ئیدی پەت بۆ هەموو جۆرە گریمانە و خەیاڵێک شلکرا، هەندێک وایان وێنا دەکرد کە: هەڵاتووەکان لەگینە هێشتا لە دەوروبەری شاردا بن و خۆیان لە ئەشکەوتێکدا شاردبێتەوە و چاوەڕوانی ئەوەبن، ئەم هەراوزەنایە بنیشێتەوە و تۆزێ سەروڕیشیان بێت و نەناسرێنەوە و ئەوسا لە پەناگەکەیان بێنە دەرێ و درێژە بە ڕێڕەوی خۆیان بدەن، لەوەیە ئەم کارە شەش هەیڤان بخایەنێ.

بەمجۆرە هەر کەسە و بەدەم خەیاڵەوە چیرۆک و حیکایەتێکی بۆ خۆی دروست دەکرد. لەپڕ و دوای هەشت ڕۆژان، دەنگویەک داکەوت کە شوێن پێی هەڵاتووەکانیان هەڵگرتووە و بە دوایانەوەن. هەر زوو ئەم هەواڵە بە درۆ خرایەوە، بەڵام بۆ شەوێ هەمان دەنگۆ سەری هەڵدایەوە. زیندانییەکان زۆریان لەبەر گران و ناخۆش بوو. بۆ سبەی بەیانی خەبەر لە شارەوە هات کە هەڵاتووەکان دەستگیرکراون و بەڕێوەن کە بۆ زیندانیان بێننەوە. دوای نیوەڕۆ هەواڵی تازەتر گەییە زیندان: گوایە لە گوندێکی چکۆڵەی هەفتا فەرسەخی شاردا دەسگیرکراون. ئەنجام هەواڵی ڕاست و دروست گەیی. سەرگروبانی زیندانەکە کە تازە لە لای مێجەر هاتبووە، ڕای گەیاند کە ئەمشەو هەڵاتووەکان، دەگەیەننە قەرەوڵخانەکەی زیندان. کەواتە هیچ گومانێک دەربارەی دەسگیرکردنەوەیان نەما. مەگەر خوا بۆ خۆی بزانێ ئەم هەواڵە چ کارێکی ناخۆشی لە زیندانییەکان کرد، بە ڕاستی لە وەسف کردن نایەت. لە سەرەتادا زۆر نیگەران و توڕە بوون، جموجۆڵێکی زۆریان تێکەوت، بەڵام زۆری نەبرد کە دامرکانەوە و بێدەنگ بوون. ئەوجا بەرەبەرە کەوتنە ڕیشخەن و تانەوتەشەر. ئەمجارە تانەوتەشەریان لە حکومەت نەدەدا، بەڵکو لە هەڵاتووەکانیان دەدا . لە سەرەتاوە چەند کەسێکی کەم دەستیان بە تانەوتەشەران کرد، پاشان هەموو ئەوانی دیکەش بە گەڵیان کەوتن، تەنیا یەک دوو زیندانی

سـەلار و سـەنگین نەبـێ، کە ئەقڵیـان هـیچ هەراوهەنگـامە و تەوسـوتوانجێکی نەدەبـڕی و خۆیـان تێکەڵـی ئەو شـتانە نەدەکـرد. زیندانییەکان، لە سـەرەتاوە بە چ جۆشـوخرۆش و گەرموگوڕییەکەوە کەوتبـوونە سـتایش و پیاهەڵـدانی "کولیکـوف" و "ئـا. فـ"، بە هەمـان نەفەسەوە بایان دایەوە و کەوتنە زەم و سەرزەنشت و پێڕابواردنیـان. وەکو ئەوەی نامەردییەکی گەورەیان دەرهەق بەوان کردبێت. تەنانەت زینـدانییەکان بە تەشـەرەوە ئەوەیـان دەگێـڕایەوە کە ئەو جـووتە بەرگەی برسـێتیان نەگرتـووە و بـۆ سـواڵی نـان خۆیـان بە گوندێکـدا کردووە، کە ئەمە بۆ کەسـی تەریـدە و یـاخی ئەوپەڕی شـەرمەزاری و بچووکییە. بەڵام ئەم چیرۆک و حیکایەتانە، فریان بە ڕاستیەوە نەبوو. هەڵاتووەکـان کە هەسـتیان کـرد بـوو، شـوێن پێیـان هەڵگیـراوە و بە دوایانەوەن، بۆ ڕێ گومکێ خۆیان بە بێشـەیەکی چڕوچوغووردا کرد بـوو، بەڵام تاقیبکارەکـان زوو فریـا کەوتبـوون ئابڵوقەیـان دا بـوون، هەڵاتووەکـان کە دیتبوویـان هـیچ مەفەڕێکیـان نیـیە، ناچـار خۆیـان ڕادەستی تاقیبکاران کرد بوو. وەختێ شـەوێ جەندرمە "کولیکوف" و "ئـا. فـ" یـان بە دەسـت و پـێ بەسـتراوی گەیانـدە قەرەوڵخـانەی زینـدانەکە، هەمـوو زینـدانییەکان ڕژانە نێـو حەوشـەکە تـا ببیـنن چ لە هاوڕێکانیـان دەکەن. سـەیریان کرد گالیسکەکانی فەرماندار و مێجەر لەبەر بارەگای پاسـەوانەکان (قەرەوڵخـانە) وەسـتاون. هەڵاتووەکانیان داگرت، زنجیر و پێوەندیان لە دەست و لاق کردن، ئامادەیانکردن کە سبەینێ بـۆ دادگایـان بنێـرن. کە زینـدانییەکان بە حەقیقەتـی بـویەر و ڕووداوەکەیان زانی خۆبەخۆ دەستیان لە تانەوتەشـەران هەڵگرت، کە زانیـان "کولیکـوف" و "ئـا. فـ"، لە هەر چوارنکـالەوە گەمـارۆدراون و هیچ مەفەڕێکیان نەبووە و ناچاربوون خۆ بە دەستەوەبدەن، هەنگێ کەوتنە هاوخەمی و هاوسۆزی دەگەڵیاندا و ئیدی باسیان هـاتە سـەر

باسـی دادگـا و دادگـاییکردن. هەر کەسـە و لە ئـاوازێکی دەخوێنـد، یەکێک دەیگوت:

- بە لای کەمەوە یەکی هەزار جەڵدیان بۆ دەبڕنەوە.

یەکێکی دی بۆی دەسەندەوە:

- هەزار! هیچت نەوتووە! تا لە ژێر جەڵدەدا نەیانکوژن دەستیان لێهەڵناگرن. ڕەنگە بە هەزار جەڵد لە "ئا. ف" ڕازی بن، بەڵام ئەویتر مەحاڵە، بە کوشتن دەیکوژن، چونکە ئەو زیندانی (بەشی تایبەتییە).

هەڵبەتە مەزەندەی زیندانییەکان ڕاست دەرنەچوو. "ئا. ف" پێنج سەد جەڵدی بۆ بڕدرایەوە، ئیدی چونکە ئەمە یەکەمین سەرپێچی بوو و هەڵسوکەوت و ڕەفتاری پێشووشی لە زینداندا باش بوو بوو، خاتریان گرتبوو و مدارایان کرد بوو. بەڵام سەبارەت بە کولیکوف پێموایە هەزار و پێنج سەد جەڵدەیان بۆ بڕی بووەوە. وەکو دەبینن سزاکەیان لە چاو خۆیدا سووک بوو. جا ئەم جووتە پیاوە، چونکە خەڵکی ئاقڵ بوون، لە دادگاییەکەیاندا ناوی کەسی تریان نەبرد بوو و کەسیان تێوە نەگلاند بوو و گوتبوویان خۆیان، بێکۆمەکی هیچ کەسێک، بێئەوەی چووبنە هیچ شوێنێک، یەک ڕاست و یەکسەری لە زیندانەکەوە هەڵاتوون.

بە ڕاستی من لە هەموویان زیاتر بەزەییم بە کولیردا دەهاتەوە، جگە لەوەی کە گشت هیوا و ئومێدێکی بە با ڕۆیی، سزاکەشی لە سزای هاودەستەکانی زۆر قورستر بوو. دوو هەزار جەڵدی خوارد و وەکو زیندانییەکی بێکارەزیندان، هەواڵەی زیندانێکی دیکەی دوور کرا.

ئیدی، لەسەر ئامۆژگاری و داوای پزیشکان، "ئا. ف" لە سزاکەی بەخشـرا. بەڵام هەر کە گەیـیە نەخۆشـخانەکە کەوتە لافلێـدان و خۆهەڵکێشان، دەیگوت لە مرۆ بە دواوە لە هیچ کۆسپ و تەگەرەیەک ناپرینگێتەوە. بزانە چۆن کارێکی وەها دەکات کە خەڵکی بە داستان

بیگێـڕنەوە! بەڵام کولیکـوف، هـیچ نەگـۆڕا، هەر پیـاوە سـەلار و سـەنگین و شایسـتەکەی جـاران بـوو. پـاش ئەوەی سـزاکەی خـۆی وەرگـرت و بـۆ زینـدان گەڕایەوە، وەکـو ئەوە بـوو بـۆ سـاتێکیش زینـدانەکەی جێنەهێشـتبێ. بەڵام زینـدانییەکان بە هەمـان چـاوی جارانەوە سـەیریان نەدەکرد. هەرچەنـدە ئەو نەگۆڕا بـوو و دەیزانـی چۆن قەدری خۆی بگرێت، بەڵام زیندانییەکان لە دڵی خۆیاندا ئەو ڕێز و حورمەتەی جارانیـان نەدەگرت. وەکو هەر یەکێک لە زینـدانییەکانی دی مامەڵەیان لە تەکدا دەکرد و قارەمانەکەی جاران نەبوو. ئیدی لە دوای هەڵاتـنەکەوە ئەسـتێرەی کولیکـوف کەوتە لێـژی. تـومەز لەم دنیـایەدا تەنیـا سـەرکەوتن ئیحتوبـاری هەیە و سـەرکەوتن هەمـوو شتێکە!.

پەراوێز:

١-یاکشی: وشەیەکی تاتارییە بە مانای (باش، باشە) دێت.

٢-یوک: وشەیەکی تاتارییە بە مانای: (نە، نا، نەخێر) دێت.

«٢١»

دەرچوون لە زیندان

ئەم هەوڵی هەڵاتنە لە دوا ساڵی حەپسییەکەی مندا ڕوویدا. ئەم دوا ساڵەم، بە تایبەتی دوا ڕۆژەکانیم، وەکو سەرەتاکانی ساڵی زیندانییەکەم، بە جوانی و بە ڕوونی لە بیر ماوە. پێموایە هەرچەندە پێویست ناکات زۆر بە تانیا بڕۆم و وردودرشتی بگێڕمەوە، بەڵام دەبێ ئەوە بڵێم ئەگەرچی زۆر بەتاسەوە بووم تا زووتر ساڵەکە ببڕێتەوە و ڕزگاربم، بەڵام لە چاو ساڵەکانی پێشووترا ناخۆشیەکی ئەوتۆی تێدا نەبوو. یەکەم لەبەر ئەوەی لە نێو زیندانییەکاندا دۆستانی زۆر و هاوڕێی باشم گرتبوون کە هەموویان بە پیاوی جوامێر و بەهەڵوێست و باشیان دەزانیم. ژمارەیەکی زۆریان دڵسۆزانە و بێڕیا خۆشیاندەویستم. تەنانەت ئەو سەربازەی کە من و هاورێکەمی تا دەرێی دەروازەی بێگارەزیندانەکە بە ڕێ کرد، خەریک بوو بۆمان دەگریا، هەرچەندە بە فەرمی ئازاد بوو بووین، بەڵام دەبوایە تا مانگێک لە یەکێک لە دەزگاکانی دەوڵەتدا و لە شاردا بمێنینەوە ئەوجا بە تەواوەتی مەرەخەس دەکراین، ئەم سەربازە لە ماوەی ئەو مانگەدا،

زۆرجار دەهاتە دیدەنیمان و سەری دەداین. بەڵام هەندێکی دیکەش هەبوون، کە ئێستا و ئەوسا نەبوون بە دۆستم و تاقە قسەیەکیان دەگەڵ نەکردم، دەتگوت دیوارێکی بەرز لە نێوان من و ئەواندا دروستکراوە و نایەڵێ دەنگمان بگاتە یەک!

لەم دوا ساڵەمدا، لە چاو ساڵەکانی پێشوودا زۆر ئاسوودە بووم. لە نێو ئەو ئەفسەرانەدا کە لەم شارەدا سەرقاڵی خزمەت بوون، هەندێکم لە کۆنە هاوڕێیانی سەردەمی قوتابیاتی خۆم ناسییەوە و دۆستایەتی و پەیوەندی خۆمم دەگەڵیاندا تازە کردەوە. ئیدی لە ڕێگەی ئەوانەوە دەمتوانی نامە بۆ ماڵبات و کەسوکارەکەم بنووسم و داوای پارە بکەم و هەندێ کتێبم بۆ بنێرن. ساڵانێک بوو کە تاقە کتێبێکیشم نەخوێندبووەوە، کە یەکەم کتێبم پێگەیی -کە گۆڤارێک بوو- مەگەر خوا بە خۆی بزانێ چ هەستوسۆز و گودازێکی سەیر و غەریب بەرۆکی گرتم، ئێستاش لە بیرمە کە هەر ئەو شەوە، کاتێ کە دەرگای قاوشەکەیان لەسەر داخستین، یەکسەر دەستم بە خوێندەوەی کرد، تاکو بەرەبەیان سەرم لەسەری هەڵنەبڕی، وام هەست دەکرد ئەم کتێبە پەیامێکە و لە دنیایەکی ترەوە بۆم هاتووە. ژیانی ڕابردووم بە ڕوونی هاتەوە بەرچاوم و بەدەم خوێندنەوەی گۆڤارەکەوە لە خۆم دەپرسی ئایا من هەمان کەسەکەی جارانم؟ ئایا زۆر دواکەوتووم، ئایا ئەوان زۆر لە خەمی مندا بوون! ئایا ئەم دابڕانەیان زۆر لەبەر گران بووە؟ ئایا دوای من دنیا زۆر گۆڕاوە؟ پەیوەندی و کێشەکان گۆڕاون؟. هەوڵم دەدا نەک هەر وشەکان، بەڵکو ئەو دیوی وشەکانیش بخوێنمەوە و ئەو هێمایانە ببینم کە ئاماژە بوون بۆ ئەو ڕابردووەی من تیایدا ژیا بووم، ئاشنای بووم، عەوداڵی ئەو ڕەمز و نیشانانە بووم کە لە ڕابردوودا، لە سەردەمی ئازادی مندا، دڵ و دەروونناتی دەهەژاند، بەڵام هەوڵەکانم بێسوود بوو،

هەڵبەتە پێویستە ددان بەوەدا بنێم کە زانیم بە دنیا و ژیانی تازە نامۆ و بێگانەم، زۆر لە ژیانی تازە دواکەوتووم، زۆرم خەفەت خوارد، ئیدی ئەندامێکی دابڕاو و پاشکەوتووی کۆمەڵگە بووم. چار نییە دەبێ دەگەڵ ئەم شتە تازانەدا بسازێم و نەوەی نوێ بناسم! بەدەم ئەو خەیاڵانەوە کەوتم بەسەر وتارێکدا کە ناوو ئیمزای ناسیاوێکی هەرە ئازیزی منی پێوە بوو، ئیدی زۆر بە تامەزرۆیی کەوتمە خوێندنەوەی، بەڵام زۆربەی نووسەرانی گوتارەکانی دیکەم نەدەناسی، ناویانم بە لاوە ئاشنا نەبوو. نووسەرانی تازە هاتبوونە مەیدان. زۆرم حەزدەکرد ئەو نووسەرە تازانە بناسم. بەڵام بەداخەوە ژمارەی ئەو گۆڤار و کتێبانەی دەگەییشتە دەستم، لەوە کەمتر بوو کە بەو ئاواتەم بگەم. ئەمە جگە لەوەی بەدەستهێنانی کتێب زۆر زەحمەت بوو، خۆ لە سەردەمی مێجەری پێشوودا نەک هەر زەحمەت بوو، بەڵکو قەدەغەش بوو، وای بە حاڵ و ڕۆژگاری ئەو کەسەی کتێبێکی پێبگیرایە! سزای قورسی لەسەر بوو. ئەگەر ئیدارەی زیندان، لە هەڵمەتێکی پشکنیندا کتێبێکی دۆزیبایەوە، ئیدی قیامەت ڕادەبوو، پرسیاربارانیان دەکردیت: ئەم کتێبەت لە کوێ هێناوە؟ کێ بۆی هێناویت؟ کێ شەریک و هاودەستتە؟ جا وەرە بەرسڤی ئەو جۆرە پرسیارانە بدەوە! چ جوابێک دەدەیتەوە؟ لەبەر ئەوە بەبێ کتێب لە زینداندا ژیام، سەرم کز دەکرد و دەچوومە قەپێلکی خۆمەوە، زۆرجار پرسیارم لەخۆ دەکرد، وەرە بە دوای وەڵامی پرسیاری بێ وەڵامدا بگەڕێ! ئیدی نیگەران و نارەحەت خەوم دەزڕا، بەهەرحاڵ با لەوەی پتر بە تانانی قساندا نەچم، چونکە ئەو بەسەرهات و سەربوردانە نە لە وەسفکردن دێن و نە تەواو دەبن!

من لە زستاندا خرابوومە زیندانەوە و دەبوایە لە هەمان وەرز و مانگ و ڕۆژیشدا لە زیندان دەرچم و ئازاد ببم. بەدەم چاوەڕوانی

هاتنی زستانەوە، وەک ئەوەی غەرقی ئاگربم، ڕۆژانم دەژمارد! مەگەر هەر خوا بزانێ کە دەمبینی هاوین خەریکە بنەوبارگەی خۆی دەپێچێتەوە و گەڵای درەختان زەرد هەڵدەگەڕێن و گیای دەشت و مێرگان وشک دەبن، چ شادمانی و ئۆخژنێک لە دڵ و دەروونم دەگەڕا! ئەنجام وەرزی هاوین ماڵئاوایی کرد، گەردەلوول و بای پایزە بە گڤوهۆڕ هەڵی کرد، یەکەم بەفر کەوت، ئیدی ئەو زستانەی کە ساڵەهای ساڵ چاوەڕوانی بووم هات، چەند زیاتر لە ڕۆژی ئازاد بوون نزیک دەبوومەوە دڵم زیاتر لێیدەدا. کەچی تا لە ئازادی نزیکتر دەبوومەوە، هێمنتر و بە سەبرتر دەبووم. زۆرم پێ سەیر بوو، زۆرجار گلەییم لە خۆ دەکرد کە کابرایەکی خەمسارد و بێموبالاتم، ئەم ساردوسڕییە چییە، لە بەفر دروست بووم!

گەلێک لە زیندانییەکان، کە لە کاتی ئیسراحەت و پشوودا لە حەوشەی زیندانەکەدا پیاسەم دەکرد، دەهاتن بۆ لام و پیرۆزباییان لێدەکردم. یەکێکیان گوتی:

- ئەلکساندەر پترۆفیچ! پیرۆزە! بەو زووانە ئازاد دەبیت، تۆ دەڕۆیت و ئێمەی نەگبەت و کڵۆڵ لێرە دەمێنینەوە، باوەڕ بکە غەریبیت دەکەین!

منیش:

- نوخشە بێ لە ئێوەش، ئەدی تۆ مارتینوف کەی ماوەی زیندانییەکەت تەواو دەبێ؟

- من؟ هێشتا زۆرم ماوە گیانە، دەبێ حەوت دانە ساڵی دی حەپسی بکێشم.

بەدەم ئەو قسەیەوە، حایر و حەپەساو دەیڕوانییە دووری دوور وەک ئەوەی بڕوانێتە ئایندەی خۆی.

بەڵێ، گەلێک لە هاوزیندانییەکانم، ڕاستگۆیانە و لە ناخی دڵەوە پیرۆزباییان لێدەکردم، هەستم دەکرد لە جاران میهرەبانتر و دۆستانەتر ڕەفتارم دەگەڵ دەکەن. هەستیان دەکرد کە من ئیدی یەکێک نیم لەوان، لەوان ناچم، بابایەکم ئازاد، بەڕێم دەکەن. "ک. زنسکی" کە گەنجێکی نەجیبزادەی پۆلاندی هێدی و هێمن و خۆشمەشرەب بوو، حەزی دەکرد وەکو من لە کاتی بێئیشیدا لە حەوشی زیندانەکەدا پیاسە بکات. هەستی دەکرد کە هەوای ئازاد و جولان تەندروستی دەپارێزن و قەرەبووی هەوای پەنگاوەی شەوانی ناو ژوور و قاوشەکانی بۆ دەکاتەوە. ڕۆژێک لە کاتی پیاسە کردندا، بەدەم زەردەخەنەوە ڕووی تێکردم و گوتی:

– دەزانی زۆر بەپەرۆشەوە چاوەڕوانی ئەوەم تۆ لە زیندان ڕەها بیت. چونکە کە تۆ لە زیندان دەرچوویت، ئیدی من تەنیا یەک ساڵم لە زینداندا دەمێنێ.

جا پێویستە لێرەدا و بە شێوەیەکی ڕەوتەنی ئەوەش بڵێم کە ڕەنگە تەسەوری ئازادی، بە حوکمی مەحرومییەت لە ئازادی، لە هزر و خەیاڵی زیندانییاندا، زۆر گەورەتر و جوانتر لە ئازادیی واقیعی و ڕاستەقینە، بنوێنێ. هەر زیندانییەک مانا و چەمکی ئازادیی لە قەوارەی ڕاستەقینەی ئازادی گەورەتر دەبینێ و ئەمە خاڵی هاوبەشی هەموو زیندانییەکە. یانی خولامێکی شەپڕێوی شڕۆڵەی خزمەتکاری ئەفسەرێک وەکو پاشایەک دێتە بەرچاوی بابایەکی زیندانی، بە نموونەی مرۆڤی ئازادی دەزانێ، ئەمە چییە، کۆتوزنجیری لە دەست و لاقاندا نییە، سەری بە گوێزان سفر نەکراوە، بۆ هەر شوێنێ بڕوات چاودێر و پاسەوانی بە دواوە نییە.

ئێوارەی دوا شەوی زیندانم، دەگەڵ خۆرئاوادا، دوا پیاسەم بە دەوری دیواری حەوشەی زیندانەکەدا کردا لە ماوەی ئەم دە ساڵەدا

هەزاران جار بە بن ئەم دیوارەدا پیاسەم کرد بوو! بە تایبەتی لە ساڵی یەکەمدا، لەوێ، لە بن دیواری زیندانەکەدا، پەست و غەمگین، نائومێد و بێهیوا بە تاقی تەنیا پیاسەم دەکرد! ئێستاش لە بیرمە کە هەزاران جار، ئەو ڕۆژانەم دەژمارد و دەژماردەوە کە دەبوایە لە زینداندا بە سەریان بەرم. ژمارەی ڕۆژەکان یەک و دوان نەبوو، بە هەزاران ڕۆژ بوو، خودایا چ ڕۆژگارێکی تاڵ بوو، هەر نەدەبڕایەوە! خودایا لەو ساوە بۆ ئێستا عومرێکە! ئا ئێرە، ئەم گۆشەیە شوێنی پیرە هەڵۆکەمان بوو، ئا لێرەدا زۆرجار (پترۆف)م دەبینی، کە لە دوورەوە دەی بینیم یەکسەر بۆ لام دەهات، پترۆف ئێستاش لێم نەدەبووەوە، کە لە دوورەوە دەی بینیم بەلەز بۆ لام دەهات، کڕوکپ شان بە شانم دەکەوتە پیاسە وەکو ئەوە بوو بیەوێ بزانێ چ خەیاڵێکم لە مێشک دایە، لە دڵی خۆمدا خوا حافیزیم لە یەک بە یەکی کۆڵەکە دارە چوارگۆشە و نارێکەکانی دیواری حەوشە کرد، مەگەر هەر خودا بزانێ لە ڕۆژانی هەوەڵی حەپسییەکەمدا ئەم کۆڵەکانەم چەند ناشیرین و ترسناک دەهاتە بەرچاو، هەڵبەتە ئەوانیش لە جاران پیرتر بوو بوون و سوا بوون، بەڵام تەمەنیانم بۆ دیاری نەدەکرا، مەگەر هەر خوا بزانێ چ گەنجانێک، چ بەهرە و توانایەک لە نێو چوار دیواری ئەم زیندانەدا، بە خوتوخۆڕایی، بە ناهەق، بێئەوەی کەسێک قازانجی لێبکات، زیندە بەچاڵ کرا بوون، بەفیڕۆ درابوون! هەڵبەتە دەبێ دان بەوەشدا بنێین و بڵێین: کە هەموو ئەو پیاوانە، خەڵکی بلیمەت و بەهرەدار بوون، لەوەیە بەهرەدارترین و بەتواناترین ڕۆڵەی میللەتەکەمان بووبن، کەچی هەر هەموو ئەو بەهرە و توانایانە، بۆ هەتا هەتایە بە با دران! ئەم تاوانە لە ئەستۆی کێیە؟ کێ تاوانبارە؟ بەڵێ کێ تاوانبارە؟

سبەینێ زوو لە خەو ڕابووم، بەر لەوەی زیندانییەکان بۆ سەر کار بڕۆن، بە گشت ژوور و قاوشەکاندا گەڕام تا خوا حافیزی لە زیندانییەکان بکەم. زۆر دەستی زبر و غاراوی کار، تەوقەیان دەگەڵ کردم، بەڵام ژمارەی ئەوانەی دۆستانە تەوقەیان دەگەڵ کردم کەم بوو. بەڵام ئەوانی دی هەستیان دەکرد کە بووم بە کەسێکی تر و ئیدی یەکێک نیم لەوان. دەیانزانی من لە شاردا کەسوکار و ئاشنا و ڕۆشنای ئەرستۆکرات و نەجیبزادەم هەن و هەر کە لە زیندان وەدەرکەوتم، سەرلەنوێ دەبمەوە بە یەکێک لەو نەجیبزادانە و سەروساخت دەگەڵ ئەواندا پەیدا دەکەمەوە و دەبمە هاومەجلیسی ئەوان، بۆیە خوداحافیزی و تەوقە کردنەکەیان هەرچەندە، گەرموگوڕ و لە دڵەوە بوو، بەڵام خۆمانە نەبوو، یانی وەکو ئەوە نەبوو خواحافیزی لە یەکێک لە خۆیان بکەن، خۆ هەندێکی دیکەیان، ڕوویان لێوەرگێڕام و وەڵامی دوعاخوازییەکەیان هەر نەدامەوە. هەندێکیان تەنانەت بە بوغزوکینەوە نیگایان کردم.

دەهۆڵی چوونە سەر کار لێی دا، هەموو زیندانییەکان بۆ سەر کار ڕۆییشتن و من بە تاقی تەنیا مامەوە. سوشیلوف لە پێش هەموو خەڵکەکەی ترەوە هەستا بوو، دەرفەتی هێنا بوو کە دوا چایم بۆ ئامادە بکات. ژارۆ سوشیلوف! کاتێ کە جلوبەرگ و قایشوقروش و هەندێ وردە شت و کەمێ پارەم دایە، گریان ئەوکی گرت. لێوە لەرزانەکانی گەست و بەدەم ڕوندکڕشتنەوە گوتی: " نا، ئەمە نا، لەمەم کەم نییە، تۆ لە من دەچیت ئەلکساندەر پترۆفیچ، تۆم لە دەست دەچیت، ئاخر چۆن بەبێ تۆ هەڵبکەم ؟

دوا خواحافیزم لە (ئاکیم ئاکیمیچ)ش کرد و پێمگوت:

– نوخشە بێت لە تۆش، تۆش بەم زووانە ئازاد دەبیت.

توند دەستی گوشیم و لە بن لێوانەوە گوتی:

- من هێشتا ماوەیەکی زۆرم ماوە لێرە، زۆر زۆر!

دەستم لە ملی وەرینا و تێر یەکترمان ڕاموسی.

دوای ڕۆیشتنی زیندانییەکان بە دە دەقیقەیەک، من و هاورێکەم، کە کاتی خۆی پێکەوە هاتبووینە ئەم زیندانە، بە یەکجارەکی زیندانەکەمان بەجێهێشت. ئیدی لەوێندەرەوە یەکراست چووین بۆ کارگە (وەرشە)ی ئاسنگەرییەکە تا پێوەندەکانی لاقمان بکەنەوە. ئەمجارەیان هیچ چاودێرێکی چەکدارمان لەگەڵدا نەبوو، تەنیا یەکێک لە عەریفەکانمان لەگەڵدا بوو. چەند زیندانییەکی مەحکوم بە بێگارەزیندان لە کارگەی ناڤبری کاریان دەکرد و پێوەندەکانیان لە لاقمان دەرهێنا. من چاوەڕوانم کرد تا کۆتوزنجیرەکانی هاورێکەمیان شکاند، پاشان لە سندانەکە نزیک کەوتمەوە. ئاسنگەرەکان بە پشتا وەریان چەرخاندم، ئەوجا لاقیان هەڵبڕیم و خستیانە سەر سندانەکە، دەیانویست زۆر وەستایانە و لێهاتووانە کارەکەیان ئەنجام بدەن.

وەستاکە بە شاگردەکەی گوت:

- پەرچەکە، یەکەم جار پەرچەکە ڕاست بکەوە، بزماری پەرچەکە بسورێنە، ئاوها دایبنێ، زۆر باشە! دەی ئێستا بە چەکوشەکە لێی بدە.

کۆتوزنجیرەکانم کەوتن. هەڵم گرتنەوە. دەمویست جارێکی دی بە دەستەوەیان بگرم و بۆ دواجار تەمەشایان بکەم، باوەڕم نەدەکرد کە ئەم کۆتوزنجیرە تۆزێ لەمە پێش لە لاقی مندا بووە.

زیندانییە ئاسنگەرەکان، بە دەنگی گڕ و پچڕ پچڕ، کە شادمانی پێوە دیار بوو، گوتیان:

- پیرۆزە، بە دوعا، بڕۆن لە پەنای خوادا بن!

بەڵێ، بە دوعا! بەرەو ئازادی، بەرەو ژیانێکی تازە! من لە نێو مردواندا ڕابوو بوومەوە!

چ ساتێک بوو! ئەو ساتە، مەحاڵە، لە وەسف کردن نایەت!

تێبینی:

ڕۆژی ٢٠١٢/٩/٢٤ له سلێمانی، گەڕەکی ڕزگاری له پاچڤەی ئەم شاکارەی دۆستۆیفسکی بوومەوە که لەم سەرچاوانەوە کراوه به کوردی:

- الاعمال الادبیه الکامله (٥) دوستویفسکی/ ژکریات من منزل الاموات/ ترجمه: الدکتور سامی الدروبی.
- خاگرات خانه اموات/ اپر فیودور داستایوسکی / ترجمه مهرداد مهرین/ چاپ دوم/١٣٨٩/ مؤسسه انتشارات نگاه

فەرهەنگۆک

ئـ

ئەداو ئەتوار: ڕەوشت و ئاکار

ئارایشتکار: ئارایشتگەر، مکیاجکار

ئەوک: قورگ، هروو، بەرمل

ئاسیو: ئازار، بەڵا ، زیان، زەرەر

ئاشخانە: مووبەق، چێشتخانە

ئەنگۆ: ئێوە، هەە، هون

ئەگەرنا: دەنا، ئەگینا، ئەگین، گەرنا

ئێژی: دەڵێی

ئەفسووناوی: سیحراوی، جادوویی

ئیکلام: کڕنۆش، سەرچەماندن بۆ ڕێزگرتن

ئامێز: باوەش، هەمێز

ئەزبەنی: گەورەم، قوبان

ئاران: گەرمەسێر، گەرمیان، زستانەوار

ئۆین: پیلان، دەسیسە، فێڵ و مەکر

ئۆینباز: بەمەکرو فێڵباز، پیلانگێڕ

ئێشک: پاس، کێشک

ئاکنجی: نیشتەجێ

ئاloودە: گیرۆدە، خووپێگرتوو

ئاوەز: هۆش، فام، ئەقڵ

ئاشپەز: شیوکەر، چێشت لێنەر، چێشتچی

ئەنگێزە: هۆ، هاندەر، سۆنگە

ئەستەم: زەحمەت، ئاسێ ، دژوار

ئیرەیی: حەسوودی
ئەستێڵ: حەوز
ئیستەرەم: دەمەوێ
ئەسترِ: بەر، بەری کەواو
ئاپۆرا: حەشامات، قەرەباڵغی
ئەوقات : پارێزەر
ئامال کەسک: مەیلە و سەوز
ئەزبەرمە: لەبەرمە
ئیراد: رەخنە، گلەیی
ئۆنیفۆرم: جلی چوون یەک

ب:
باوەژن: زرِدایک، هۆی دایک، باجی
باب: باوک
باڵانما: باڵانوێن، ئاوێنەی باڵارِوان
بەلەز: خێرا، بەپەلە، گورج
بلوور: شووشە
بێنەوا: هەژار، بێچارە، داماو
بە تۆبزی: بە زۆر، بە خورتی
بە رِۆحم: بە بەزەیی ، دلۆڤان
برنجە: جۆرە کانزایەکە، زەردی سەماوەر(قصدیر)
بەلەنگاز: بێچارە،نەدار، بەسەزمان
بەرۆک: یاخە، یەخە
بەکاوەخۆ: بە هێواشی
بەرسڤ: وەڵام

بەرک: گیرفان، باخەڵ
بالیفۆکە: سەرینی بچووک، گۆشە
بوری: تێپەڕی
بیلبتون: بە تەواوەتی
بەو ئاوایە: بەو جۆرە، بەو شێوەیە
باریە: لۆسە
بەستێن: ڕۆخ، کەنار، گوێ چەم، دەم چەم
بێشە: دارستان، لێر
بەرکۆشە: بەرهەڵبێنە
بنپیاڵە: ژێرپیاڵە
بۆرەقنە: ئامال بۆر، مەیلەو بۆر، بۆرباو
بوێر: ئازا، دلێر
بێوەی: بێ زیان، سەلامەت
باڕ: بێچووە مەلی بەهارە
بێزوو: بێزگ، مەگیرانی
بێزگەوان: بێزووکەر
بەلانس: هاوسەنگی
بارتەقا: باتەقا، هەنبەر، بەرانبەر
باجەوان: باجگر
بەسوێ: بە ژان، بە ئازار
بەردەبار: پیاوی زانا و بە تەگبیر
بێدادی: نەهەقی
بەیتاڵ: پزیشکی ئاژەڵان
بویەر: ڕووداو
باژێرۆک: شارۆچکە

باشار: دەربردن، خۆڕاگرتن

بەرایی: پێشایی، بەراهی

بەڵەد: شارەزا، ڕێزان، ڕێنوێن

بەفرە ژیلکە: بەفری زۆر دەنک ورد

بەلەک: پووز

پ:

پێشخزمەت: نۆکەری بەردەستان

پارک: باخ

پواز: سنگێکە لە درزی داری قەڵشاوی دەنێن تا نەیەتەوە یەک

پۆڕ: باڵندەیەکی خۆش گۆشتە، لە مریشک گەورەترە

پێشکار: خزمەتکار

پەیڤ: وشە، وتە ، قسە

پەز: مەڕ، مێگەلە مەڕ و بزن

پەری: فریشتە

پاژ: بەش

پرتەو: تیشک ، روناکی

پێکڤە: پێکەوە، بە هەڤڕا

پڕ: زۆر، تەژی

پۆستین: فەروە، کەوڵی تیسکن

پەژمردە: چەرمسی، ژاکاو

پایدۆس: دەست لە کار هەڵگرتن

پۆلکە: گاگۆز

پەسیو: پەسیڤ، هەلامەت

پیتاک: باربوو، کۆکردنەوەی دارایی

پێشکە: مێشوولە

پۆرسپی: قژسپی، سەرسپی

ت:

تەمەشاڤان: بینەر، سەیرکەر

تەژی: پڕ، لیپاو لیپ، سەرڕێژ

تێشت: نانی بەیانی، قاوەڵتی، بەرقلیان، تاشتی

تالووکە: مەترسی، خەتەر

تەبارە: دەغڵی گەیشتووی نەدوراو، قایمە دەغڵ

تەژە و ناقۆلا: گەورە و ناشیرین

تاین: یارۆ، فلان، ناڤبری

تاژی: سەگی ڕاو، تانجی

تەشقەڵە: گەڕ، بیانووپێگرتن

تەیروتو: باڵندە و مەلان

تەوازۆ: تەوازی، عوزرخوایی، داوای بوردن

تخوب: سنوور، کەوشەن، تخووم

تەوێڵ: ناوچەوان، هەنیە، ئەنی، توێڵ،جەمین

تۆرینۆک:تووڕەو دڵناسک

تەختەبەن: تەختە خەو

تەقوو: بەڵکوو ،هاتوو

تاقەتکردن: شاردنەوە، داکردن

تۆلاز: مێباز، چاو لەوەڕێن

تیلمە: تیلماسک

تیلاگ: لاسەر

تاوەگاز: تاوانگاز، بە هەتاو سووتاو

تەڵفیزی: تەڵفیسی، تەوس، گاڵتەوگەپ
تەریدە : ڕێگر ، چەتە

ج:
جەگەن: گیایەکە لاسکی سێ سووچە لە زەڵکاودا دەڕوێ
جنگن: شەڕانی، دڕ، نەگونجاو
جەلۆ: هەرزەپیاو، سەرسەری
جندەخانە: سۆزانی خانە، قەحپەخانە
جەڕباندن: تاقی کردنەوە، تەجرەبە کردن
جوڕنە: حەوزۆکەی گەرماو
جما: جولا، بزوا

چ:
چەلەنگ: چوست و چالاک، گورج و گوڵ، شۆخوشەنگ
چینی: جۆرێ سواڵەتی هەرەباشە، وەکو کاشی
چتۆ: چۆن، چلۆن، کوو
چڕین: وتن (بۆ گۆرانی و قام)
چێڵ: مانگا
چەنگ: ئامێرێکی موسیقایە، هارپ
چەکمە: جەزمە، پووت
چەمەنزار: مێرگ، مێرغوزار، سەوزەزار
چما: بۆچی، ئەڕا، لەبەرچی
چەرموو: سپی
چقڵ: دڕک، دڕو، دڕی
چەرچی: فرۆشیاری گەڕیدە، دەستفرۆش

چوغورد: چوغور، چغر، چڕ

چمک: سووچ، گۆشە

چوارنکال: هەرچوارلا

چێبوو: دروست بوو

چەمووش: سڵ، رەوەک، لەقەهاوێژو گازگر

ح:

حایرمان: سەرسام بوون

حەسار: حەوش

حەنەک: جەفەنگ،قسەی گاڵتەو گەپ

حەشەری: بەر بەتاو، ژنی بە ئاڵۆش

حەژمەت: مەینەت، خەفەت، کەسەر، داخ، خەم

حەجامات: خوێن بەردان

خ:

خەنی لە خۆتان: خۆشی لە خۆتان

خشکۆک: دەلال، جوانکیلە، جوان، قەشەنگ

خورجین: هەگبەی لە بەن، جانتای لە بەن، خورج

خا: خات، خاتوون، خانم ، یا

خاپاندن: فریودان، تەفرەدان، خەڵەتاندن

خاپینۆک: فریبۆک، فێڵباز

خانەدان: نەجیبزادە، ئەسڵزادە

خودان: خێو، خاوەن، ساحێب

خولک: خوڵق

خۆرتی: بە تۆبزی، بە زۆری

خشت: ڕێک، بێ کەم و زیاد

خوبزە: نۆکەر، خزمەتچی، خولام

خاکی: بێ هەوا، بێ فیز

خەرگە: پەڕۆی کۆن و پیس

خوابەختەکی: خۆو بەخت، بە هەڵکەوت

خوارنگە : چێشتخانە

د:

داماو: بێنەوا، بەلەنگاز، بێچارە

دەڤەر: ناوچە، ئاقار، شوێن، جێ

دێرکەوتن: دواکەوتن

دلپاقژ: دڵپاک، بێ فڕو فێڵ، بێ گزی

دەربار: دیوەخان و بارەگای پاشا

داگەڕان: هاتنە خوارەوە

دڵنەواز : دڵگیر، مایەی دڵخۆشی

دلۆڤان: بە بەزەیی، دڵنەرم، میرەبان

هاژۆتن: لێخوڕین

دیدەوانی: ئێشکگرتن (بە تایبەتی ئێشکی سەر قەلات و بورجان)

داپیرە: دایە گەورە، نەنک

دەلیڤە: دەرفەت ، هەل

درەخت: دار

دەرباریبان: دەست وپێوەندانی دیوەخان و بارەگای پاشایەتی

دڕوو: دڕک، چقڵ، دڕی

دڵڕەش: بێ ەزەیی، ستەمکار، دڵرەق، ڕکوونی

دامە: مۆر

دنگ: دینگ، ئامرازی چەڵتووک کوتان
دەڵەکدان: پاڵنان
درڕدۆنگ: دوودڵ، بە گومان
دوونیەتی: خوێڕیەتی، بچووکی
دەڵەچە: مەرایی کەر، ماستاوچی
دۆنکی: داردەستی حەسحەسی ناو بازاڕ
دەماوەر: وتە پاراو، قسە زان، بەدەم

ڕ:
ڕەقسین: سەما، هەڵپەڕین
ڕنەک: قەشەو
ڕدێن: ریش
روندک: فرمێسک، رونتک، ئەسر، ئەسرین
ڕۆحانی: پیاوی ئایینی
ڕاز: نهێنی
ڕابوون: هەستان
ڕۆخانە: روبار، چۆم، چێم، ڕوو
ڕند: جوان، خوشیک، خوشکۆک
ڕمحوودە: ئالوودە، هۆگر
ڕادەست: خۆ بە دەستەوەدان
ڕەند: مێرخاس، مەرد، پیاوانە
ڕەقیب: نەیار، خەنیم
ڕیسک: مغامەرە
ڕیوەڵە: بچکۆلەی لاوار، بێ نموود
ڕۆنیشت: دانیشت

ڕووپامایی: مەرایی، دەڵەچەیی، بن ریشەیی
ڕامووسان: ماچ
ڕەهەنە: رەهەندە، عەوداڵ ئاوارە، چۆڵگەڕ

ز:
زڕکیژ: کچی مێرد بۆ باوەژن، یان کچی ژن بۆ باوەپیاڕە
زێدە: زیادە
زەلام: گەورە، ناقۆڵاو تەژە
زار: دەم، دەو
زورییەت: وەچەو نەوەو نەتیرە
زێد: زاگە
زاگە: زێد، شوێنی لە دایکبوون، مەفتەن
زوخاڵ: رەژوو، خەڵووز
زگڕەش: ڕکوونی، بوغزن، کینە لە دڵ
زوقوم: سیخوار
زرانی: ئەژنۆ، چۆک

ژ:
ژنەوتن: بیستن
ژیوان: پەشیمان
ژارخەن: پێکەنینی ژەهراوی

س:
سەرزەنشت: سەرکۆنە، لۆمە
سەندەڵ: قاپقاپ، تەقتەقیلە

سپڵە: پێنەزان، بێ ئەمەک، بێ وەفا، نمەک حەرام

سۆز: پەیمان، بەڵێن

ستران: گۆرانی، قام، لاوک

سپێدە: بەرەبەیان

سەوزەزار: مێرگ، مێرگوزار، چەمەنزار

سەمت: لا، ئالی، رەخ

سەربوردە: بەسەرهات، سەرگوزەشتە، سەربهورد

سەرگوروشتە: سەربوردە،

سخێف: جنێو

سەختگیر:توند و بەزەبت و رەبت

سیوات: خوێنەواری

سائەقڵ: شێتۆکە

سەربۆز: سەر ماش و برنج

ساناو: قوڕاو

سێوی: هەتیوو، منداڵی بێ داک و باب

سیکتر: دەرکردن، تڕۆکردن

سونگی: قەمە

سەهەندە: بزۆز، نەسرەوت، زرینگ، ئاژاوەچی

سێبەندی: بێ شەرم و حەیا،

ستێران: ئەستێران

سابڕێن: نێری، تەگە

سەرۆ: ئیلهام، سرووش

سارە زی : سبەی زوو، سۆزی

سۆل: پێڵاو، کەوش

ش:

شڕندە: ژنی دەمدرێژی شەڕانی بێحەیا

شڕپۆش: شڕۆڵە، بێ بەرگ و بار

شەیپور: بۆقی، کەڕەنا

شام: شیو، شیڤ، خواردنی ئێواران

شکەفت: ئەشکەوت

شکەستەنی: ناسک، شتێ زوو بشکێ

شتاقیان، هیچیان، کەسیان

شنگ: هێز، تاقەت، توانا

شەقاو: هەنگاو

شلینگ: پارەیەکە

شاپ: شەق

شەکەت: ماندوو، هیلاک

شوورە: دیوار

شەڕبار: پڕشەڕ، شەڕانی

شەنگوڵ: بەدەماخ، کەیف خۆش

شەبەیخوون: پەلامارو هێرشی شەوانە

شەلاق: شەلاق، قامچی

شەم: مۆم، شەمالک

شەمدان: مۆمدان، شەمان، جێگەی مۆم

شۆڤار:زمان شڕ، نێوان تێکدەر، جاسووس

شەکەت: ماندوو. هیلاک

شاشک: مێزەر، پێچی مێزەر

شیرەت: راوێژ، ئامۆژگاری

شوڤار: زمان شڕ، جاسووس

ع:

عاسا: دار عاسا، دارده‌ست

عه‌یار: زیته‌ڵ، زۆرزان

عه‌به‌نووس: دارێکی ره‌ش و ره‌ق و به‌نرخه

عه‌یان: دیار، ئاشکرا، له‌به‌رچاو

غ:

غاڕ: ئه‌شکه‌وت

غوڕابی خه‌و: شیرنه خه‌و، خه‌وی قورس

غه‌واره: غه‌ریبه، بێگانه

ف:

فه‌رمایشت: فه‌رمووده، قسه

فه‌رخه: بێچوه مه‌ل و جانه‌وه‌ران

فشقیات: حه‌نه‌ک، گاڵته‌وگه‌پ، ئاخافتنی بێ تام

فراڤین: نیوه‌ڕۆژه، خواردنی نێوه‌رۆ

فه‌رسه‌خ: فه‌رسه‌ق

فڕناخ: لووت به‌رز، به ده‌عیه، روحزل

فاما: فامیده، تێگه‌یشتوو، زیره‌ک

ڤالا: به‌تاڵ، خاڵی، پووک، ئاواڵه، کراوه

ق:

قالیچه: مافووری بچووک

قرمز: سوور

قه‌ڕاڵ: پاشا

قەرِاڵنشین: پاشانشین، ئیمپراتۆریەت

قورباقە: بۆق

قاوەڵتی: تاشتی، بەرقلیان، نانی بەیانی، تێشت، قاوەتوون

قووچانی: هەڵهات

قشتیلە: بچووکی جوانکیلە

قالۆر: قاوغ

قاپ: قاچ

قاوغ: قەپێلک، قاپۆرە

قوشقی: توورِە، وەرەز، سڵ ، رەوەک

قەرقەشە: تەشقەڵە، شەرو ناخۆشی

قۆپی: زەڵکاوی قامیشەلاّن

قەڵەمرەو: سنوور و کەوشەنی ژێر دەسەلاّتی کەسێک یان دەوڵەتێک

قوو: باڵندەیەکە لە قاز سپی ترو زلترە

قەلاّیی:کانزایەکی سپی نەرمە مسی پێ سپی دەکەنەوە

قژاوڵە: تاق تاقکەرە

قاوش: هۆڵ، شوێنی نووستنی بە کۆمەڵ

قەساس: سزا، تۆڵە

قەرەبەخت: بەخت رەش، بەدبەخت، نەگبەت

قامک: پەنجە، ئەنگوست، پل، کلک

قامبێژ: گۆرانی بێژ

قەساو: قەساب

قەلەزراو: ترسنۆک

قاژو: پەرِندەی قاژ

ک:

کوت ومت: ەقاودەق

کوانگە: کوانوو، ئاگردان

کارمامز: بەچکە ئاسک

کودەڵە: بێچووە بەراز

کوختە: کۆخ، خانووی چکۆلەو خراپ

کوڵکە: موو، توک

کولۆ: کوللە

کەوەیی: شینکی، شینباو، خۆڵەمێشی

کێوە: بۆ کوێ

کەپەک: سۆس

کۆمەک: یارمەتی، هاریکاری

کلۆر: ناوبەتاڵ

کوریژگە: کوڕی بچووک

کەپوو: لووت، دفن

کەونارا: زۆرکۆن، شوێنەوار

کەسک: سەوز

کۆمیدی: پێکەنیناوی

کامکردن: نەوس تکان

کەزی: پرچ، زلف

کڵاوخود: کڵاوی ئاسنینی شەڕڤان

کەرب: رق و کینە

کان: مەعدەن

کێوستان، کۆسار، کۆجاڕ

کۆلۆنی: موهاجیرنشین، نشیمەن، موستەعمەرە

کەمدوو: کەم قسە
کۆسار: کۆجاڕ، کێوستان
کەوی: ماڵی، دەستەمۆ
کەڤر: بەرد
کەندەکار: کەسێک کە لە دار نەخش دەکەنێ
کێشکچی: پاسەوان، نیگابان
کۆ : سڵ، سڵکردنەوە
کەپوو: لووت، دفن
کارگە: وەرشە
کەرپووچ : خشتی سوورەوەکراو
کەوەڕۆژ : سپیەڕۆژ ، ڕۆژی بێ هەتاو
کڵاونە : چۆرە پۆپنەکی

گ:

گۆساخ: چاوقایم، رووقایم
گەدا: پارسەک، سواڵکەر، دەرۆزەکەر
گورزە: باقەی گەورە
گەرەکمە: دەمەوێ ، دەخوازم
گەمە: یاری، وازی، کایە
گەنج: زێرو زیو، ماڵی دنیا
گەردنبەند: ملوانکە
گازکردن: بانگکردن
گۆرین: یارێ، ناڤبری
گوند: دێ، ئاوایی

گومناو: ناوبزر، نەناسراو
گۆزینگ: قولەپێ
گەڵۆز: ناولینگ
گول: گەڕ و گول
گاگۆز: پۆڵکە
گارد: پاسەوانی تایبەت
گۆنگ: ئاڵۆز
گەنگەشە: موناقەشە
گووراو: موخلووق
گەدگین: چێشتی پارچە عور
گەلە سکاڵا: سکاڵای بە کۆمەڵ ،سکاڵای دەسەجەمی

ل:
لە کەیفان: لە خۆشیان
لە بیلادەوە: لە ئیجادەوە، لە بنەرەتەوە
لیرەوار: دارستان، جەنگەڵ، بێشەڵان
لاپرەسەن: فزول، فزوڵی
لەزگ بوو: خەریک بوو، وەخت بوو
لێ: بەڵام
لێبڕا: بڕیاری دا
لۆسە: باریە
لاق: قاچ، لنگ
لەزکرن: خێراکردن، پەلەکردن
لایدە: بێگانە
لەهەنبەر: بەرانبەر

لەیستۆک: بووکەشووشە، بووکەڵە
لەگەز: مەتەڵ
لەش بەبار: نەخۆش
لەگین: ڕەنگە، لەوەیە
لوتاوە: پیس بووە
لەز: خێرا ،پەلە
لەبڕ: یەکسەری، بەقۆنتەرات
لاشەڕ: بێوەی، سەلامەت ، دوورە شەڕ
لاکەوە: لاچۆ ، برۆ کەنار

م:
موغازە: فرۆشگە، دوکان
مێریڤان: دلۆڤان، میهرەبان
مشوور: تەگبیر، بەخەم کردن
مژوول: سەرقاڵ، سەرگەرم
ملۆموش: ملۆمۆ، گەران و بۆنکردنی زەمین بۆ پەیداکردنی خواردن
مۆڵ: زۆر، فرە، زەحف
مژمژە: مەساسە
میرغەزەب: جەلاد
مەزرا: کێڵگە
مقاش: ماشە
مەگیرانی: بێزوو
مەرزو بۆ: وڵات، نیشتمان
مقەوا: کارتۆن
مەنهۆڵ: زێراب

مەزڵ: قۆناغ، جێی مەبەست
میرەبان : دلۆڤان ، میهرەبان
ماڵبات: خانەوادە ، بنەماڵە
مدارا :سەبرو حەوسەڵە ، دڵڕاگرتنی دۆست و ئەحباب
مووبەق : ئاشخانە
منجڕ: نەژنەو ،سوور لەسەر شتێک
مسکێن: ڕەعییەت، بەرحوکمی ئاغا
مەعلان: پسپۆڕ ، لێزان
مراک: کەوچک ، کەچک
ماشقە: گراوی ،دۆستی مێوینە
ماندۆستی: خۆشەویستی بۆ مانەوە

ن:
هێورین: حەوانەوە
نەزاکەت: ئەدەب، سەلاری
نیگابان: پاسەوان
نەیجەزار: قامیشەڵان
نسیبەت: بەڵا
نەترە: وورە
ناچیز: هیچ، زۆر کەم
نەژاد: ڕەگەز، ڕەچەڵەک، ئەسڵ
ناحەز: ناشیرین
نێچیرڤان: ڕاوچی
نشیمەن: بارەگا ، شوێنی دانیشتن
نەزاکەت: لوتف و ئەدەب

نک: کن ،لا، جەم ، دەف
ناڤبری: ناوبراو
نەژنەو: نەبیست، منجڕ
نمەد: لباد نیوداشت: نە کۆن و نەتازە
نها: ئێستا، هەنووکە، نهوو
نەخاسمە: بە تایبەتی

و:
وەمێنێ:بمێنێتەوە
وەکرد: کردەوە
وەشێرت: شاردەوە
وێنا: تەسەور
وار: هەوار، شوێن، مەڵبەن
وێدەدەم: دەدەمێ
وەقف کردن: تەرخان کردن
وەردەوەدان: لە جارێ پتر کێڵان
وەردیان: زیندانەوان
واز: کراوە

هـ:
هانکە هانک: هەناسەبرکێ
هەژگ: لکەداری وشکەوە بوو، چرۆچیلکەی ئاوردوو
هەڕوگیف: هەرەشەو گورەشە
هەڵدێر: جێگەی زۆر بەرزو قیت لە شاخ و کێودا
هەزاربەهەزار: شاخی زۆر بەرزو عاسی

هەڵزنان: هەڵگەڕان بۆ سەرەوە

هایم: سەرگەردان، وێڵ

هەنبەر: بەرانبەر

هەترەش: زەندەق، زراو

هەنووکە: ئیستا، نها، نهوو

هۆشن: بەهۆش

هەتەر: مەودای حوکمی چاو

هۆڤی: کێوی، وەحشی

هزرو هزرین: بیرو بیرکردنەوە

هەیڤ: مانگ

هەدا: سەبر، حەوسەڵە

هەراوزەنا: هەراو هەنگامە

هەڕەمە: تێکەڵ و پێکەڵ، گەنم ودانەوێڵەی تێکەڵکراو

هاپۆ: مام

هەڵەشە: لەسەر، بێ ئەقڵ

هەرەت: تاف

هەتوان: مەرهەم ، مەڵحەم

هەڤڕک: ملەکەر، ململانێ، ڕکبەڕکێ

هەڕوو: هەڕە ، بڕۆ

هەنگێ: هەینێ ، ئەوسا

هەشتاو: پەلە ، لەز، خێرا

هەڕە: مشار

هەوسار: هەفسار، ئەوسار، ڕەشمە

ی:

یاڵ: تووکی سەر ملی شێرو یەکسم

یەکهاوی: یەکجۆر، یەکدەست، بێگۆڕان

یارۆ: فلان

یاتاخ: پێخەف ، نوێن

مرۆڤ بونەوەرێکە بە هەموو شتێک ڕادێت

(لە کتێبەکەوە)

"دۆستۆیفسکی یەکەم کەسە لە بواری سایکۆلۆژیدا شتێکی فێرکردووم"

(نیتچە)

غەزەلنووس